

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  
FILOZOFSKI FAKULTET

Jelena Šušanj

**GOVOR NJEGUŠA**

Doktorski rad

*Privremena verzija*

Osijek, 2023.

JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY  
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Jelena Šušanj

**THE DIALECT OF NJEGUŠI**

Doctoral thesis

*Temporary version*

Osijek, 2023.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  
FILOZOFSKI FAKULTET

Jelena Šušanj

**GOVOR NJEGUŠA**

Doktorski rad

Znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana  
montenegristica

Mentor: red. prof. dr. Sanja Zubčić

Osijek, 2023.

JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY  
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Jelena Šušanj

**THE DIALECT OF NJEGUŠI**

Doctoral thesis  
Scientific field: Philology

Supervisor: Sanja Zubčić, PhD., full professor

Osijek, 2023.

## IZJAVA O AKADEMSKOJ ČESTITOSTI

Izjavljujem s punom materijalnom i moralnom odgovornošću da sam ovaj rad samostalno napravio/la te da u njemu nema kopiranih ili prepisanih dijelova teksta tuđih radova, a da nisu označeni kao citati s napisanim izvorom odakle su preneseni. Svojim vlastoručnim potpisom potvrđujem da sam suglasan/na jda Filozofski fakultet Osijek trajno pohrani i javno objavi ovaj moj rad u internetskoj bazi doktorskih radova knjižnice Filozofskog fakulteta Osijek, knjižnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Mjesto i datum

Osijek, 6. 12. 2023.

Potpis doktoranda

Jelena Šušanj

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jelena Šušanj".

## **Popis skraćenica**

Skraćenica	Značenje
A.	akuzativ jednine
a.	akuzativ množine
a. p.	akcenatska paradigma
aor.	aorist
D.	dativ jednine
d.	dativ množine
G.	genitiv jednine
g.	genitiv množine
GPR	glagolski pridjev radni
GPT	glagolski pridjev trpni
I.	instrumental jednine
i.	instrumental množine
imp.	imperativ
imperf.	imperfekat
L.	lokativ jednine
l.	lokativ množine
l. sg.	lice jednine
l. pl.	lice množine
m. r.	muški rod
N.	nominativ jednine
n.	nominativ množine
prez.	prezent
s. r.	srednji rod
V.	vokativ jednine
v.	vokativ množine
ž. r.	ženski rod

## **Popis mapa**

Mapa 1. Njeguši s okolinom	11
Mapa 2. Njeguško polje i naselja u njemu	15
Mapa 3. Štokavsko narječje	18
Mapa 4. Crnogorski govori	21
Mapa 5. Govorne grane crnogorskih govora	22

## Sadržaj

1. UVOD	1
1.1. Hipoteze i ciljevi istraživanja	1
1.2. Korpus i metodologija	2
1.3. Dosadašnja istraživanja njeguškoga i okolnih govora	5
2. NJEGUŠI NA GEOGRAFSKOJ, ISTORIJSKOJ, KULTURNOJ I JEZIČKOJ MAPI CRNE GORE	9
2.1. Crnogorska plemena i nahije	9
2.2. Geografska pozicija i kratak istorijat Njeguša	10
2.2.1. Naselja	14
2.2.2. Stanovništvo	16
2.3. Položaj njeguškoga govora u štokavskome narječju	17
2.3.1. Štokavsko narječe	17
2.3.2. Crnogorski govori i pozicija njeguškoga govora u njima	19
3. FONOLOGIJA	24
3.1. Konsonantski sistem	24
3.1.1. Inventar	24
3.1.1.1. Fonem <i>h</i>	25
3.1.1.1.1. Fonem <i>h</i> u materijalima OLA i na njima zasnovanom opisu	27
3.1.1.1.2. Fonem <i>h</i> u njeguškome govoru u 21. stoljeću	30
3.1.1.1.2.1. Grupa <i>hv</i>	33
3.1.1.1.2.2. Grupa <i>htj-</i>	34
3.1.1.1.3. Evolucija konsonanta <i>h</i> u njeguškome govoru prema istorijskim izvorima	34
3.1.1.1.3.1. Grupa <i>hv</i>	35
3.1.1.1.3.2. Grupa <i>htj-</i>	36
3.1.1.2. Fonem <i>f</i>	36
3.1.1.2.1. Konsonant <i>f</i> u istorijskim zapisima s Njeguša	39
3.1.1.2.2. Konsonant <i>f</i> u okolnim govorima	39
3.1.1.3. Konsonant <i>đ</i>	39

3.1.1.3.1. Odnos <i>ž</i> i <i>ž</i> u njeguškome govoru	40
3.1.1.3.2. Konsonant <i>ž</i> u povijesnim izvorima Njeguša	40
3.1.1.4. Konsonant <i>ȝ</i>	41
3.1.1.4.1. Konsonant <i>ȝ</i> u istorijskim tekstovima Petrovića i Radonjića	41
3.1.1.5. Konsonanti <i>š</i> i <i>ž</i>	42
3.1.1.5.1. Konsonant <i>ž</i>	42
3.1.1.5.2. Konsonant <i>š</i>	43
3.1.1.5.3. Konsonanti <i>š</i> i <i>ž</i> u povijesnim tekstovima Njeguša	43
3.1.1.6. Sonant <i>v</i>	45
3.1.1.6.1. Sonant <i>v</i> u grupama <i>Cons.</i> + <i>v</i> + <i>ě</i>	45
3.1.1.6.2. Sonant <i>v</i> u intervokalnome položaju	46
3.1.1.6.3. Sonant <i>v</i> ispred sonanata	47
3.1.1.6.4. Još neki primjeri gubljenja sonanta <i>v</i>	48
3.1.1.6.5. Sekundarno <i>v</i>	49
3.1.1.6.6. Sonant <i>v</i> u istorijskim tekstovima znamenitih Njeguša	49
3.1.1.7. Sonant <i>j</i>	50
3.1.1.7.1. Sonant <i>j</i> u inicijalnom položaju	50
3.1.1.7.2. Sonant <i>j</i> u finalnom položaju	51
3.1.1.7.2. Gubljenje sonanta <i>j</i>	51
3.1.1.7.3. Sonant <i>j</i> u istorijskim tekstovima Njeguša	56
3.1.1.8. Sonant <i>l</i>	57
3.1.2. Asimilacije konsonanata	59
3.1.2.1. Asimilacija po zvučnosti	59
3.1.2.2. Desonorizacija	60
3.1.2.3. Asimilacija po mjestu i načinu artikulacije	60
3.1.2.4. Palatalizacija i sibilarizacija	65
3.1.2.5. Jotacija	65
3.1.2.5.1. Praslovenska jotacija	65
3.1.2.5.2. Jotacija labijala	66
3.1.2.5.3. Jekavska jotacija	67
3.1.2.6. Mijene suglasničkih skupova i sljedova	68

3.1.2.6.1. Gubljenje suglasnika	68
3.1.2.6.2. Umetanje konsonanata	72
3.1.2.6.3. Disimilacija konsonanata	73
3.1.2.6.3. Metateza	74
3.1.2.6.4. Još neke konsonantske promjene	74
3.2. Vokalski sistem	76
3.2.1. Inventar i distribucija	76
3.2.1.1. Sudbina poluglasnika u njeguškome govoru	76
3.2.1.2. Zatvoreno <i>ā</i>	79
3.2.1.3. Osprt na opis <i>q</i> i <i>g</i> u <i>Fonološkim opisima</i> (1981)	81
3.2.1.4. Slogotvorno <i>r</i>	82
3.2.1.5. Alternanti staroga <i>ě</i>	84
3.2.1.5.1. Alternanti kratkoga <i>ě</i>	84
3.2.1.5.2. Alternanti dugoga <i>ě</i>	86
3.2.1.5.3. O refleksu <i>ě</i> u istorijskim zapisima	87
3.2.2. Promjene u vokalima	89
3.2.2.1. Redukcija vokala	89
3.2.2.2. <i>Allegro</i> oblici	90
3.2.2.3. <i>Zijev</i>	91
3.2.2.4. Kontrakcija vokala	93
3.2.2.5. Pokretni vokali i umetnuto <i>a</i>	95
3.3. Akcentuacija	97
3.3.1. Inventar	97
3.3.2. Distribucija akcenata	97
3.3.3. Vanakcenatske dužine	99
3.3.3.1. Predakcenatske dužine	99
3.3.3.2. Postakcenatske dužine	101
3.3.4. Duljenje vokala	103
3.3.4.1. Predsonantsko duljenje	104
3.3.4.2. Kompenzatorno duljenje	106
3.3.5. Kraćenje vokala	106

3.3.6. Akcenat na proklitici	107
<b>4. MORFOLOGIJA</b>	<b>109</b>
<b>4.1. Imenice</b>	<b>109</b>
<b>4.1.1. Imenice <i>a</i>-vrste</b>	<b>109</b>
<b>4.1.1.1. Imenice muškoga roda</b>	<b>109</b>
<b>4.1.1.1.1. Akcenatska paradigm A</b>	<b>113</b>
<b>4.1.1.1.2. Akcenatska paradigm B</b>	<b>118</b>
<b>4.1.1.1.3. Akcenatska paradigm A-B</b>	<b>120</b>
<b>4.1.1.1.4. Akcenatska paradigm C</b>	<b>122</b>
<b>4.1.1.2. Imenice srednjega roda</b>	<b>126</b>
<b>4.1.1.2.1. Akcenatska paradigm A</b>	<b>128</b>
<b>4.1.1.2.2. Akcenatska paradigm B</b>	<b>130</b>
<b>4.1.1.2.3. Akcenatska paradigm C</b>	<b>132</b>
<b>4.1.2. Imenice <i>e</i>-vrste</b>	<b>134</b>
<b>4.1.2.1. Akcenatska paradigm A</b>	<b>135</b>
<b>4.1.2.2. Akcenatska paradigm B</b>	<b>142</b>
<b>4.1.2.3. Akcenatska paradigm C</b>	<b>143</b>
<b>4.1.3. Imenice <i>i</i>-vrste</b>	<b>145</b>
<b>4.1.3.1. Akcenatske paradigmе</b>	<b>147</b>
<b>4.1.3.1.1. Akcenatska paradigm A</b>	<b>147</b>
<b>4.1.3.1.2. Akcenatska paradigm C</b>	<b>148</b>
<b>4.2. Pridjevi</b>	<b>150</b>
<b>4.2.1. Morfološke kategorije</b>	<b>150</b>
<b>4.2.1.1. Neodređeni vid</b>	<b>150</b>
<b>4.2.1.2. Određeni vid</b>	<b>152</b>
<b>4.2.1.3. Komparacija</b>	<b>153</b>
<b>4.2.1.3.1. Komparativ</b>	<b>153</b>
<b>4.2.1.3.2. Superlativ</b>	<b>155</b>
<b>4.2.2. Morfonološke crte</b>	<b>155</b>
<b>4.2.3. Akcentuacija</b>	<b>157</b>
<b>4.2.3.1. Akcenatske paradigmе</b>	<b>159</b>

4.2.3.1.1. Akcenatska paradigma A	160
4.2.3.1.2. Akcenatska paradigma B	169
4.2.3.1.3. Akcenatska paradigma A/B	170
4.3. Zamjenice	172
4.3.1. Lične zamjenice	172
4.3.2. Prisvojne zamjenice	177
4.3.3. Pokazne zamjenice	181
4.3.3.1. Zamjenice <i>ovî, tâ, onî</i>	181
4.3.3.2. Zamjenice <i>oväkâv, tàkâv, onäkâv</i>	182
4.3.3.3. Zamjenice <i>ovołki, tolîki, onölikî</i>	183
4.3.4. Upitne i odnosne zamjenice	183
4.3.4.1. Zamjenice <i>kò i štò</i>	184
4.3.4.2. Zamjenica <i>koî, kojâ, koê</i>	185
4.3.4.3. Zamjenica <i>čî, čijâ, čîlê</i>	186
4.3.4.4. Zamjenica <i>kâkav, kâkva, kâkvo</i>	186
4.3.4.5. Zamjenica <i>kolîkî, kolîka, kolîko</i>	187
4.3.5. Neodređene zamjenice	188
4.3.5.1. Neodređene imeničke zamjenice	188
4.3.5.2. Neodređene pridjevske zamjenice	189
4.3.6. Prelazak akcenta na klitike	193
4.4. Brojevi	194
4.4.1. Osnovni brojevi	194
4.4.2. Redni brojevi	200
4.4.3. Zbirni brojevi	203
4.4.4. Brojevne imenice	203
4.4.5. Multiplikativni brojevi	205
4.5. Glagoli	206
4.5.1. Glagolske vrste	206
4.5.2. Prosti glagolski oblici	209
4.5.2.1. Infinitiv	209
4.5.2.2. Prezent	210

4.5.2.3. Aorist	218
4.5.2.4. Imperfekat	220
4.5.2.5. Imperativ	221
4.5.2.6. Glagolski pridjev radni	223
4.5.2.7. Glagolski pridjev trpni	225
4.5.2.8. Glagolski prilog sadašnji	226
4.5.2.9. Futur I	226
4.5.2.10. Optativ	226
4.5.3. Složeni glagolski oblici	227
4.5.3.1. Perfekat	227
4.5.3.2. Pluskvamperfekat	227
4.5.3.3. Futur I	228
4.5.3.4. Futur II	228
4.5.3.5. Potencijal	228
4.5.3.6. Potencijal imperfekta	229
4.5.3.7. Imperativ	229
4.5.3.8. Imperativ imperfekta	229
4.5.4. Akcenatski tipovi glagola	229
4.5.4.1. Glagoli prve vrste	230
4.5.4.1.1. <i>t/d</i> -razred	231
4.5.4.1.2. <i>s/z</i> -razred	235
4.5.4.1.3. <i>k/g/h</i> -razred	236
4.5.4.1.4. <i>p/b</i> -razred	237
4.5.4.1.5. <i>m/n</i> -razred	238
4.5.4.1.6. <i>r/l</i> -razred	239
4.5.4.1.7. <i>a</i> -razred	240
4.5.4.1.8. <i>i/u/ě</i> -razred	242
4.5.4.1.9. <i>j/va</i> -razred	243
4.5.4.2. Glagoli druge vrste	245
4.5.4.3. Glagoli treće vrste	247
4.5.4.4. Glagoli četvrte vrste	250

4.5.4.5. Glagoli pete vrste	253
4.5.4.6. Glagoli šeste vrste	256
4.5.4.7. Glagoli sedme vrste	259
4.6. Nepromjenljive riječi	262
4.6.1. Prilozi	262
4.6.2. Prijedlozi	263
4.6.3. Uzvici	267
4.6.4. Veznici	267
4.6.5. Rječce	267
5. NAPOMENE O SINTAKSI	269
5.1. Sintaksa padeža	269
5.1.1. Nominativ i vokativ	269
5.1.2. Genitiv	270
5.1.2.1. Genitiv bez prijedloga	270
5.1.2.2. Genitiv s prijedlozima	271
5.1.3. Dativ	275
5.1.3.1. Dativ bez prijedloga	275
5.1.3.2. Dativ s prijedlozima	276
5.1.4. Akuzativ	276
5.1.4.1. Akuzativ bez prijedloga	276
5.1.4.2. Akuzativ s prijedlozima	277
5.1.5. Instrumental	280
5.1.6. Lokativ	283
5.2. Bilješke o zamjenicama	284
5.2.1. Zamjeničke enklitike	284
5.2.2. Značenje zamjenica <i>kolik</i> , <i>nekolik</i>	284
5.3. Sintaksa glagola	285
5.3.1. Prezent	285
5.3.2. Imperativ	286
5.3.3. Aorist	287
5.3.4. Perfekat	288

5.3.5. Optativ	288
5.3.6. Pasiv	288
5.3.7. Perifrastični modalni glagolski oblici	289
5.3.7.1. Konstrukcija preteritalno <i>imäť</i> + infinitiv	289
5.3.7.2. Imperfekat glagola <i>šćët</i> + infinitiv	289
5.3.7.3. Imperfekat glagola <i>šćët</i> + imperativ	290
5.3.8. Infinitiv / <i>da</i> + prezent	290
5.3.9. Povratni glagoli	291
5.4. Sintaksa rečenice	291
5.4.1. Veznici u složenim rečenicama	291
5.4.2. Kongruencija	295
5.4.2.1. Kongruencija zamjeničkoga i pridjevskoga atributa kad je imenica u konstrukciji s brojevima	295
5.4.2.2. Kongruencija predikatnoga dijela s imenicom u brojevnoj konstrukciji	297
5.4.2.3. Kongruencija sa zbirnim brojevima	297
5.4.2.4. Kongruencija sa zbirnim imenicama	297
5.4.2.5. Kongruencija atributa i predikata uz brojevne imenice na <i>-iça</i> i <i>-iňa</i>	298
5.4.2.6. Kongruencija atributa uz imenice na -a koje označavaju osobe muškoga pola	299
5.4.2.7. Kongruencija atributa uz imenice pejorativnoga značenja na <i>-le</i>	300
6. LEKSIKA	301
6.1. Leksika primarnoga porijekla u govoru Njeguša	302
6.2. Romanizmi u govoru Njeguša	304
6.3. Orijentalizmi u govoru Njeguša	307
6.4. Riječi porijeklom iz drugih jezika u govoru Njeguša	308
7. ZAKLJUČAK	310
Ogledi govora	313
Literatura	317
Sažetak	326
Summary	327
Životopis	329

## **1. UVOD**

Njeguši se nalaze u centralnome dijelu Crne Gore, između Boke Kotorske i Cetinja. Njihov govor tako predstavlja prijelaz između bokeljskih i katunskih govora. Po Čirgićevoj klasifikaciji ovaj govor pripada podlovćenskoj grani jugoistočnih crnogorskih govora i s njima dijeli mnoge crte na svim jezičkim nivoima.

### **1.1. Hipoteza i ciljevi istraživanja**

U radu se donosi sinhronijski opis njeguškoga govora.

Na početku istraživanja postavljene su dvije hipoteze:

1. Govor Njeguša zaseban je tip crnogorskih katunskih govora.
2. Govor Njeguša jedinstven je i nema značajne unutrašnje teritorijalne diferencijacije.

Kao osnovni cilj istraživanja postavljen je opis fonoloških, morfoloških, sintaksičkih i osnovnih leksičkih značajki staroštakavskoga govora Njeguša.

Fonološki opis podrazumijeva opis inventara njeguškoga fonološkoga sistema i pravila njegove distribucije, kao i opis akcenta. Temelj takvoga opisa dat je u *Fonološkim opisima srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom* (1981).

Cilj morfološkoga opisa jeste ne samo prikazati paradigmе promjenljivih vrsta riječi i dati inventar nepromjenljivih, već i predstaviti kretanje akcenta kroz paradigma. Takav pristup, koji se prvi put primjenjuje sveobuhvatno na jednomo crnogorskem govoru, obezbijediće materijal za rekonstrukcije u slavističkim i indoevropskičkim istraživanjima.

Ovo istraživanje ima za cilj da popuni dijalektološku prazninu, da dopuni mozaik jugoistočnih crnogorskih govora, ali i da usporedbom s pisanim građom dinastije Petrovića omogući da se stekne uvid u dijahronijski razvoj, vrste i tempo jezičnih promjena.

Budući da su (u manjoj ili većoj mjeri) svи predstavnici dinastije Petrovića pisali narodnim jezikom te da su autori monografija o njihovu jeziku ukazivali na dijalekatske crte poredeći ih s opisanim okolnim i bliskim govorima (prije svega sa srednjokatunskim i lješanskim te crnicičkim govorima), da su navedeni opisi pisane komunikacije i tekstova vladara Petrovića i guvernadura Radonjića jedini opisi nekih djelova njeguškoga govora do 21. stoljeća (osim opisa glasovnoga inventara iz 1981. godine), usporedba tih elemenata sa savremenim njeguškim govorom daće

povijesni uvid u vrste i tempo jezičnih promjena, što radnji daje i povijesnodijalektološku komponentu.

## 1.2. Korpus i metodologija

Korpus je sačinjen od građe koja je prikupljana u različito vrijeme, na različite načine, s različitim ciljem i koja je, u konačnom, danas dostupna u različitim formama.

Kao podsticaj za sopstveno istraživanje poslužio mi je korpus transkribovanih tekstova koje su na terenskome istraživanju ljeta 2008. i 2009. sačinili Adnan Čirgić i Aleksandar Radoman, obišavši sva njeguška sela i naseljene katune, osim Mirca, koji je tad bio nedostupan zbog požara. Audio materijal nije dostupan, ali je Čirgić akcentovane transkripte objavio u časopisu *Lingua Montenegrina* (god. III, br. 5, 2010, 599–645), a kao plod toga istraživanja nastao je i Čirgićev *Rječnik njeguškoga govora* (2009).

Posredstvom gdina Gojka Kustudića došla sam u pošed audiozapisa većeg dijela razgovora koji je 1977. godine vodio dijalektolog Mitar Pešikan s Andrijom Kustudijom, iseljenikom iz njeguškoga sela Majstori, i čiji je transkript objavljen u *Onomatološkim prilozima* (br. VI, 1985, 1–20). Iseljenik Kustudija je u vrijeme nastanka zapisa imao 87 godina, a koloniziran je s porodicom u Lovćenac u Vojvodini nakon Drugog svjetskog rata (dakle 30 godina je živio van Majstora, ali u sredini koju su naselili žitelji Njeguša i drugih djelova Katunske nahije).

Tokom sopstvenoga istraživanja uspjela sam uz velikodušnu pomoć prof. dr Slobodana Remetića iz SANU doći do cjelokupnoga rukopisa Upitnika za Opštesslovenski lingvistički atlas (OLA), koji je za punkt Njeguši (br. 74) 1967. godine ispunio dijalektolog dr Luka Vujović s Cetinja (viđeti 1.4.).

Po podacima iz Vujovićeve rukopisa Upitnika ispitница mu je bila Mare Otašević (rođena 1895. godine, u vrijeme istraživanja ima 72 godine) iz Dugoga Dola, rođena u njeguškome selu Erakovići. Nepismena je, a posljednjih deset godina zimu provodi kod sina na Cetinju.

Riječi iz Upitnika koje sam u radu koristila potvrđivane su na terenu. Stoga nijesam bilježila kad je riječ uzeta iz Upitnika, osim u situacijama kad se u njemu navedeni oblik nije mogao ovjeriti savremenim ispitivanjem.

Kratak, 7-minutni radijski zapis iz 1988. godine s Bajom Andrijinim Vujkovićem, tada 78-godišnjim lugarom (šumarom) iz Vrbe, dobavila sam ljubaznošću autora priloga Đordije Radonjića

te je i on uvršten u korpus. Budući da je snimak kratak, s njega su uzeta svega tri bitna, distinkтивна podatka naglašavajući izvor.

Od Đordije Radonjića dobila sam i audio zapis razgovora koji je vodio sa 90-godišnjim Stankom Vrbicom, takođe iseljenikom. Razgovor je vođen ljeta 2023. godine.

Sopstveno terensko istraživanje vršila sam od septembra 2021. godine do ljeta 2023. godine. Za to vrijeme obišla sam njeguška sela: Dugi Do, Erakoviće, Raičeviće, Kopito, Mirac, Vrbu i Majstore. Tokom terenskoga rada imala sam dva zadatka:

1. prikupljanje zapisa spontanoga govora
2. prikupljanje građe putem fonološkoga i morfološkoga upitnika.

S obzirom na to da je tokom mojega istraživanja dio Čirgićevih ispitanika iz 2008/2009. godine i dalje bio živ, taj sam dio građe uvrstila u najstarije stanovništvo, stvarajući na taj način od Čirgićevih transkriptata i mojih zapisa jedinstveni korpus. Ovome je razlog i što sam s nekim od Čirgićevih ispitanika i sama razgovarala.

U korpus je iz istoga razloga uvršten i Čirgićev *Rječnik njeguškoga govora* (2009).

Budući da sam na teren išla nakon detaljnoga upoznavanja s postojećim transkriptima, neke sam oblike zabilježene prije 15 godina ciljano tražila u savremenome govoru. Ako su rezultati pokazali promjenu, na to je posebno ukazivano.

U dijelu korpusa koji je prikupljen iz drugih istraživanja informatori su bili starije životne dobi, svi rođeni na Njegušima. Moje je istraživanje u tome smislu drugačije: sagovornici su mi bili različite životne dobi – od 39 do 86 godina. Većina ispitanika u svim istraživanjima rođena je na Njegušima i nije ih trajno napuštala (s iznimkom Pešikanova informatora koji je u već poznoj životnoj dobi odselio u Vojvodinu, ali nije bitnije izmijenio govor). Dvije su 86-godišnje informatorice na Njeguše došle sa 16 godina i usvojile sve tipične crte njeguškoga govora (jednoj je i majka Njegušica iz Erakovića). Budući da sva tri izdvojena slučaja dolaze iz kraja s drugačijim jezičnim značajkama ili su otišli u takav kraj gotovo apsolutno prisustvo njeguških jezičnih crta omogućuje da i njihovi iskazi budu uvršteni u korpus za istraživanje. Mlađi informatori iz mojega istraživanja škole su završili van Njeguša (u Kotoru ili na Cetinju), tako da se u njihovu govoru čuju razlike u odnosu na tipične predstavnike starije populacije. Informacije su od njih dobijene upitnikom.

Korpus u konačnome sadrži transkripte 30-ak informatora iz prethodnih istraživanja ili s postojećih zapisa te audiozapise i upitnike od 15 informatora iz našega istraživanja.

Kad se primijete generacijske razlike (a one su češće nego teritorijalne), korpus se dijeli na najstariju generaciju (prethodna istraživanja i stariji od 70 godina u mojoj istraživanju), srednju generaciju (od 50 do 70 godina) i mlađe govornike (do 50 godina).

Nekim sam se ispitanicima vraćala više puta radi naknadnih provjera, a neka pojašnjenja pri kraju rada tražila sam i telefonom. Nijesu, naravno, svi informatori bili jednakо raspoloženi ili dostupni za naknadna ispitivanja, a nažalost danas su mnogi najstariji govornici zbog bolesti ili lošega opštег stanja bili nevoljni ili u nemogućnosti da razgovaraju sa mnom.

U radu ne bilježim pojedinačna mjesta u kojima je zapisan dati oblik, osim ako se on po čemu odlikuje od onoga zabilježenog u ostalim mjestima. Razlog je tome prije svega što je metodom upitnika utvrđeno da nema značajnih razlika između njeguških sela, makar kad su u pitanju morfološke crte. Stoga bi, s obzirom na brojnost obuhvaćenih sela, njihovo multipliciranje nepotrebno opterećivalo rad. Zato se na razlikovne crte skreće pažnja i imenuje lokalitet na kojem je distinkтивan oblik zabilježen, dok se u drugim slučajevima, kad je u svim mjestima zabilježen isti oblik, ne navodi ubikacija.

Upitnik je kreiran tako da ispita tražene fonološke i morfološke crte njeguškoga govora. Napravljen je na osnovu materijala koji je dobijen u prethodnim istraživanjima (OLA i Čirgić 2008/2009). Pitanjima se na fonološkome nivou ciljala artikulacija određenih glasova (npr. slogotvornoga *r*), alternacije staroga ě, glasovnih alternacija (obezvučavanje zvučnih glasova u nominativu jednine pridjeva muškoga roda analogijom prema drugim rodovima i padežima; konsonantske skupine *dn*, *dń*, *pk*, *pst*).

Morfološki dio upitnika nastao je nakon što je prema dostupnoj literaturi napravljen obrazac očekivanih paradigmatskih grupa. Ispitivane su sinhronijske akcenatske paradigmе. Između ostalog, na konjugacijskome nivou ispitivano je preplitanje V i VI glagolske vrste (-ēm : -ām), a deklinaciji duljenje u genitivu množine imenica ženskoga roda *i*-vrste (*kōstī*), g. d. i. l. svih deklinacijskih vrsta, komparacija pridjeva.

Upitnik se nije pokazao kao posve pouzdano sredstvo, jer su se pojedinačno mogli čuti i oblici koji nijesu potvrđeni ni u jednome govoru na crnogorskoj teritoriji. S druge strane, pokazao je da su žene znatno nesigurnije u odgovorima u odnosu na muškarce, da odgovaraju uz znatno više razmišljanja te uz pitanja „je li tako“, „može li tako“ ili uz komentar „stavi kako ti odgovara“. Rad na upitniku stoga je podrazumijevao česte pauze kako bi se neki oblik mogao provjeriti kroz spontani govor.

Sintaksički opis vođen je većinom upitnikom Milke Ivić (1963), koji je primijenjen na već formirani korpus.

Leksika je tumačena na osnovu rječnika i leksikoloških studija rađenih na osnovu tih rječnika. Pošlo se od semantičkih polja, u kojima su se leksemi tretirali na osnovu porijekla, bez pretenzije zalaženja u etimološka tumačenja.

Poseban dio rada čini akcenatska tipologija. Akcenatske paradigmne donose se za sve promjenljive vrste riječi osim brojeva. Pritom se daje sinhronijsko jezičko stanje i akcenatske se paradigmne bilježe velikim slovima (a. p. A, a. p. B i a. p. C). Ako riječ ima neke oblike po jednoj paradigmni, a neke po drugoj, onda se kreira mješovita paradigma koja se bilježi crticom među slovima (a. p. A-B). Ako je akcenat potvrđen u različitim paradigmama, onda se takav odnos između paradigmni obilježava kosom crtom (a. p. A/B). Praslovensko jezičko stanje bilježi se, u skladu s tradicijom, malim slovima italikom (a. p. *a*, a. p. *b*, a. p. *c*).

Od najvećega značaja u akcenatskoj tipologiji bile su nam studije i članci Mata Kapovića (2007, 2010, 2011, 2011a, 2011b, 2015, 2018. i 2022. – posljednji s A. Čirgićem), Silvane Vranić (2011) i Sanje Zupčić (2006). Riječi sam provjeravala i u rječnicima Дыбо, Замятин, Николаев 1993. i Derksen (2008).

Primjere iz literature donosim u obliku u kojem su onđe zapisani, bez izmjena i prilagođavanja metodu transkripcije koji je primijenjen u ovome radu.

U pozivima na literaturu oznaka za tekst u bilješci piše se u superskriptu, npr. Kapović 2015: 512, 565<sup>2084</sup>.

### **1.3. Dosadašnja istraživanja njeguškoga i okolnih govora**

Govor Njeguša dosad nije dijalektološki sistemski opisan premda je za crnogorsku kulturu od velike važnosti jer je u pitanju govor kraja iz kojega su potekli crnogorski vladari 17–20. stoljeća koji su za sobom ostavili obilje pisanih materijala, ali i književnih djela. Petar II Petrović Njegoš smatra se najznačajnijim crnogorskim pjesnikom i misliocem. Stoga se u pregledu dosadašnjih istraživanja govora ovoga kraja uzimaju u obzir i istraživanja jezika tekstova crnogorskih vladara iz dinastije Petrovića: vladike Danila (1670–1735), Petra I (1748–1830), Petra II (1813–1952), kneza Danila (1826–1860) i kralja Nikole (1841–1921), kao i jezika njeguških guvernadura Radonjića.

Danilo Vušović uzima se kao začetnik istraživanja Njegoševa jezika („Prilozi proučavanju Njegoševa jezika“, *Južnoslovenski filolog* 9, 1930, str. 93–196), a tekstova i raznovrsnih priloga o različitim jezičnim značajkama Njegoševa jezika do danas je mnogo. Među autorima valja spomenuti Milana Rešetara, Mihaila Stevanovića, Radosava Boškovića, Aleksandra Mladenovića, Svetozara Stijovića, Draga Ćupića, Vojislava P. Nikčevića i dr.

*Jezik vladike Danila* naziv je studije Aleksandra Mladenovića (1973), u kojoj na temelju (svojeručnih) pisama rodonačelnika dinastije Petrovića opisuje grafijske i pravopisne značajke, vokalski i konsonantski sistem, morfološke crte i daje napomene iz sintakse. U nedostatku opisa njeguškoga govora autor je te činjenice uporedio sa savremenim dijalektološkim opisima okolnih crnogorskih govora, vjerujući da je njeguški govor bliži crnicičkome nego srednjokatunskim govorima, što današnje stanje (mimo postojanja alternanta poluglasnika) ne potvrđuje. A. Mladenović bavio se i jezikom Petra II i nekih njegovih djela.

Jezik Petra I Petrovića Njegoša istraživao je Branislav Ostojić u svojoj doktorskoj disertaciji (kao monografija objavljena 1976). Ova je studija naišla na opravdane ozbiljne negativne kritike A. Mladenovića, u pitanju metodologije i rezultata istraživanja, ali se i dalje koristi kao relevantan izvor o jeziku Petra I.

Jezik serdara i guvernadura Radonjića (takođe s Njeguša) na temelju njihovih pisama pisanih u 18. st. i kroz prva tri desetljeća 19. st. tema je doktorske disertacije i više radova Miloša Krivokapića (disertacija je odbranjena u Novom Sadu 2009. godine, a dosad nije objavljena u monografskome izdanju).

Sonja Nenezić u svojoj je disertaciji (monografski objavljenoj 2010) opisala jezik kralja Nikole I Petrovića, takođe rođenoga na Njegušima. Analizirala je autografe i (uglavnom prva) štampana izdanja tekstova ovoga crnogorskoga vladara, donoseći opis grafije, pravopisa, fonologije, morfologije, nekih elemenata tvorbe i sintakse.

Dijalektološki, prvi opis fonetsko-fonoloških elemenata njeguškoga govora nalazimo u Fonološkim opisima (1981) i autorstvo je Pavla Ivića i Dragoljuba Petrovića, na temelju zapisa Luke Vujovića iz 1967. Informatorka je bila nepismena 72-godišnja Mare Otašević iz Dugoga Dola. Podaci iz toga upitnikom vođenoga zapisa kontinuirano se objavljaju u Opštesslovenskom lingvističkom atlasu (OLA). U upitniku su neke riječi navedene s paradigmom (uglavnom djelimičnom, rjeđe cjelovitom), izuzetno rijetko navode se primjeri rečenične kontekstualizacije, a pokatkad autor ubičira zapisane oblike kao „Cetinje“, „u Bajicama toga nema“, „na Njegušima“.

Sve su riječi akcentovane i zapisane u skladu s transkripcijskim pravilima koja je obrazložio D. Brozović (1981: 17–25). Na kraju je dat posve kratak osvrt na sintaksu.

Postoje neke informacije koje Ivić i Petrović (1981) donose o fonološkome ustrojstvu njeguškoga govora koje ne mogu proizići iz Vujovićeva rukopisa Upitnika. Najvidljivije je to u vezi s glasom *ʒ*, za koji navode da se na Njegušima javlja jedino u riječima *biza* i *bizin*, no te se riječi, kao ni *ʒ*, u rukopisu upitnika ne navode. Slično je i sa labijalizovanim dugim *a*, o kojem nema pomena u ovome materijalu. U materijalu nema ni leksema *p'rovesor*, *va'šisti*, *'višek*, kojima se dokazuje supstitucija *f > v* (akcenat potonjega primjera nije potvrđen ni u starijim zapisima s Njeguša). Iz Upitnika se ne može izvući ni zaključak o izgovoru velarnoga i palatalizovanoga *l* (pred vokalima prednjega reda izgovara se palatalizovano, a pred vokalima zadnjega reda velarno) koji donose Ivić i Petrović (1981: 539), a s kojim je argumentovano polemisao Čirgić (2012a: 448). Nema ni primjera *doš'la je* kao akcenta u enklizi, iako potvrda postoji u vezi *kakvà̯je*. No u rukopisu je Vujović na jednom mjestu ostavio napomenu: „Vidi otkucani prilog.“ Po tome bi se dalo zaključiti da je Upitnik pratilo i detaljniji kucani prilog, kojem se danas ne može ući u trag, tako da ostajemo uskraćeni za Vujovićeva zapažanja o njeguškome govoru mimo upitničkoga formata.

Onomastički tekst o Majstorima, njeguškome najjužnijem selu objavio je Mitar Pešikan („Imena iz lovćenskog sela Majstora“, *Onomastički prilozi*, 1985) na temelju razgovora s 90-godišnjim Andrijom Kustudijom koji je nakon Drugoga svjetskog rata s familijom iseljen u Lovćenac, u Vojvodinu. Osim akcentuiranih imena M. Pešikan na kraju navedenoga teksta donosi transkribovani zapis (s akcentima) dijela razgovora sa svojim informatorom.

Prilog onomastičkim istraživanjima širega područja Njeguša dala je Andelka Martinović (2004) na temelju građe koju je prikupio Rade Ljesar, a koja se čuva u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti na moju molbu za uvid u rukopis na osnovu kojega je objavljena građa A. Martinović odgovorila je da „na osnovu Odluke Savjeta Leksikografskog centra i Instituta za jezik i književnost 'Petar II Petrović Njegoš'“ (2017) neobrađena onomastička građa, koja je sakupljana na terenu u okviru naučnoistraživačkog projekta Crnogorski dijalekatsko-onomastički kompleks, nije dostupna za korišćenje trećim licima. Naime, Programom rada Odbora za jezik CANU predviđeno je da ta građa, na koju CANU polaze autorska prava, rezultira izradom rječnika onomastikona i toponomastikona, te se korišćenje i prethodno objavljivanje djelova te građe ne može dopustiti“ (dopis od 13. 9. 2022).

Prvo veće terensko dijalektološko istraživanje njeguškoga govora proveli su Adnan Čirgić i Aleksandar Radoman ljeta 2008. i 2009. godine. Obišli su pritom sva njeguška sela i katune u kojima ima žitelja (katuni su povremene pastirske naseobine na planini, tokom ljetnje ispaše), osim sela Mirac, kojemu se nije moglo prići zbog požara. Akcentuirani transkript tih razgovora objavili su 2010. godine u časopisu Lingua Montenegrina. Adnan Čirgić pisao je o njeguškoj akcentuaciji na temelju tradicionalnoga akcentološkog upitnika (2012), a objavio je i polemički tekst o fonološkim značajkama njeguškoga govora navedenim u *Fonološkim opisima* (2012a).

## **2. NJEGUŠI NA GEOGRAFSKOJ, ISTORIJSKOJ, KULTURNOJ I JEZIČKOJ MAPI CRNE GORE**

### **2.1. Crnogorska plemena i nahije**

Da bi se razumio kontekst crnogorskih zajednica, najprije se nešto mora reći o crnogorskim plemenima, a potom i o nahijama kao administrativnim jedinicama.

Plemensko uređenje u Crnoj Gori nije nasljede davnih vremena, kad su plemena postojala širom Evrope. Razvilo se ono iz stočarskih zajednica koje su se u srednjem vijeku formirale na teritoriji koja nije bila naklonjena opstanku pojedinca. Mala skupina stočara koja je u zajedničkom vlasništvu imala teritoriju na kojoj je živjela i čuvala stoku činila je organizovanu zajednicu koja se zvala katun. U pitanju su bile zajednice rođaka, koji su se okupljale iz socijalnih i ekonomskih razloga. Katun je u primarnome značenju bio vid društvene i privredne organizacije (v. Šistek 2022: 158–160). (Katun je kasnije postao oznaka za ljetnju ispašu na planini, u manjim privremenim naseljima s kolibama. To značenje danas ima i u njeguškome govoru.)

Iz takvih su se u katuna (zajednica stočara) u 15. stoljeću razvila crnogorska plemena, kao zajednice povezane ekonomskim, socijalnim, odbrambenim razlozima i porijeklom (stvarnim ili po predanju). „Nastanak plemena na prostoru Crne Gore direktno je uzrokovan političkom nestabilnošću i slabljenjem državne vlasti, ali je istovremeno bio omogućen nizom geografskih i socijalnih osobenosti koje su ovdje postojale. (...) Na prostoru Crne Gore, gdje snažne države tokom XV vijeka nije bilo, ekomska samostalnost katuna i prostorna izolovanost koju omogućuju odlike zemljišta, učinila je da u periodu političkih meteža i nepostojanja jake centralne vlasti, katuni (družine) postaju država u malom. Na teritoriji koju smatraju svojom, predstavnici porodica ili bratstava počinju potpuno da upravljaju životom zajednice i štite njenu autonomnost, a zajednica svim svojim pripadnicima počinje da bude jedini garant imovinske i lične sigurnosti. Tokom čitavog XV vijeka sve vlasti, domaće i strane, koje su se ovdje smjenjivale, ne uspijevaju da ovu kompaktnost zajednice naruše.“ (Rastoder et al. 2006: 426–427)

Homogenizacija plemena bila je jaka usljed ideje o zajedničkome pretku, dakle o krvnom srodstvu, usljed bavljenja istom djelatnošću (stočarstvom), usljed dijeljenja zajedničke imovine, usljed u konačnome ideje o zajedničkoj sudbini. Uz to postojala je čvrsta hijerarhijska struktura, svako pleme imalo je svojega vođu (vojvodu) i svoju autonomiju.

Tokom perioda Osmanskoga Carstva plemena su svrstavana u manje administrativno-teritorijalne jedinice koje su se nazivale nahije. U centralnome dijelu današnje Crne Gore četiri su nahije, koje se i danas tako imenuju i posmatraju kao društveni realitet, premda nemaju nikakav administrativni značaj. Katunska nahija ima devet plemena: Cetinje, Njeguši, Cuce, Bjelice, Čeklići, Ozrinići, Pješivci, Zagarač i Komani.<sup>1</sup> Riječka nahija ima pet plemena: Kosijeri, Dobrsko selo, Ceklin, Ljubotinj i Građani. Crmnička nahija obuhvata plemena: Podgor, Dupilo, Brčeli, Sotonići, Gluhi Do, Limljani i Boljevići. Lješanska nahija se uglavnom posmatra kao jedno pleme, ali se nekad pominju i tri plemena: Buronje, Draževina i Gradac.


## 2.2. Geografska pozicija i kratak istorijat Njeguša

Njeguši su najveće pleme Katunske nahije. Obuhvataju područje Njeguškoga polja i zapadnih padina Lovćena. Njeguše čini ukupno dvanaest sela: Dugi Dô, Ěrākovići, Račevići, Kopito, Vrba, Žaněv Dô, Mâli Zäläzi, Vělī Zäläzi (danasa često Vělikī Zäläzi), Mîräc, Pôda, Čavöri i Mâjstori. Zaseoci su Bükovica (iznad Dugoga Dola), Vělī Krâj (kod Erakovića), Gâčevići, Knêž Dô, Pipolevac (kod Mirca) i Koložûn (kod Majstora). Mirac, Poda, Čavori i Majstori često se opisuju kao lôvčenskō pôdvřšje.

Njeguška se teritorija graniči na jugu s Budvom i Grbljem, dalje prema zapadu sa Bokom Kotorskom i mjestima Škaljari, Kotor, Dobrota, Ljuta i Orahovac. Sa severne strane nalazi se pleme Čeklići, a s istočne djelovi cetinjskoga plemena: Bajice, Bjeloši, Ugnji i Očinići.

---

<sup>1</sup> Mitar Pešikan (1965) kao srednjokatunske govore opisuje Cuce, Bjelice (Gornje i Donje), Zagarač i Komane. Čeklići se nalaze između Njeguša i srednjokatunskih plemena (i nijesu dijalektološki opisivani), a Pješivci i Ozrinići su sa severne strane srednjokatunskih plemena, pri čemu su Ozriniće u svojim radovima opisivali Rešetar (1900. i 1907) i Bošković (1935). Pješivci su jedno vrijeme bili i posebna nahija. Bošković (1935) Pješivce akcenatski povezuje s Bjelopavlićima.



Mapa 1. Njeguši s okolinom<sup>2</sup>

Smatra se da naziv Njeguši potiče s kraja XIV stoljeća i povezuje se s potokom koji je u to vrijeme postojao koji se zvao Nelgoše. Prije toga su se zvali Ledinac, a Njeguško polje bilo je pusta i podvodna lužina.

Postoji predanje da su Njeguši dobili ime po planini Njegoš (u nekadašnjoj Hercegovini, a danas oblasti Banjana na severozapadu Crne Gore), odakle su navodno došli prvi stanovnici. No davno je to predanje dokazano kao netačno, jer istorijski dokumenti pokazuju da je, kad su migranti iz Hercegovine došli u Njeguše, ovaj kraj već nosio to ime.

Bogumil Hrabak je smatrao da je riječ vlaškoga porijekla (upor. Šistek 2022: 214).

Erdeljanović (1997: 521) navodi da u njegovo vrijeme (što će reći 1910–1911) više od trećine njeguškoga plemena čine starošedioci, a više od dvije petine vode porijeklo od doseljenika iz Bosne i Hercegovine, koji su „živeći u plemenu pored tih starih Njeguša postupno preuzimali i

<sup>2</sup> Pod toponimom Njeguši obilježen je na mapi centar Njeguša u Njeguškome polju. Mapa s naseljima u Njeguškome polju data je u nastavku. Na ovoj mapi vide se naselja od Veljih Zalaza na severozapadu do Majstora na jugu. S istoka i sa zapada vide se Kotor i Cetinje, kao opštine kojima administrativno pripadaju njeguška sela.

najzad sasvim preoteli od njih moć i značaj u plemenu“. No, da ne bude zabune, mora se reći kako da to naseljavanje nije bilo kolonizatorsko, niti je bilo masovnoga karaktera. Kako opravdano pita Kulišić (1980), kako se može desiti da doseljenici imaju toliku društvenu prevlast, a da istovremeno preuzmu govor starošedilaca? Odgovor leži u tome što nijesu bile u pitanju masovne migracije, već su se doseljavali pojedinci, sukcesivno, i ženili se Njegušicama. Na taj način je opstajao govor domicilnoga stanovništva i kod porodica koje su nosile prezimena došljaka.

Teritorija Njeguša bila je u sastavu prve države na ovim područjima – Duklje, koju su okupirali i osvojili Nemanjići u 12. vijeku. Od Nemanjića vlast nad ovim teritorijama preuzimaju Balšići, a pred kraj njihove vladavine teritorija Njeguša (lovčensko podvršje, koje je u to doba bilo i najnaseljeniji dio Njeguša) pod upravom je Crnojevića, treće crnogorske dinastije. To je bilo vrijeme kad su Mlečani zauzeli Kotor (1420), kojim će vladati do 1797. godine, kad vlast nad Crnogorskim primorjem u sušestvu Njeguša preuzima Austrija. Njeguši su tako bili na granici s Mletačkom Republikom nekoliko vjekova.

S druge strane, nadiranje Osmanskoga Carstva nijesu uspjeli zaustaviti te su u prvoj polovini 16. st. potpali pod tursku vlast, ali su imali široku autonomiju, uz obavezu plaćanja poreza na prihod od trgovine.

Trgovina je Njegušima bila jedna od osnovnih grana privređivanja. Smješteni blizu razvijenih primorskih gradova Kotora i Budve, oni su bili i posrednik u trgovini s Primorjem i drugim oblastima crnogorskoga zaledja i Katunske nahije. U Kotoru postoji Crnogorski pazar, na kojem su između ostalih i Njeguši prodavali svoju robu.

Istorijski dokumenti pokazuju da su se Njeguši znali udruživati s Mlečanima u borbi protiv Turaka, a od kotorskih su providura često tražili zaštitu od tamošnjih žitelja koji su ih napadali na mletačkoj teritoriji. Trgovačka i ina upućenost Njeguša na Mlečane i česta komunikacija s njima uticaće na njeguški govor – prije svega leksički i sintaksički.

Krajem 17. vijeka Crnom Gorom počinju vladati Petrovići, dinastija iz njeguškoga sela Erakovići. Dinastija je imala sedam vladara, koji su Crnom Gorom upravljali oko 200 godina (1696–1918).

Neka predanja porijeklo Petrovića nalaze u okolini Zenice (Bosna i Hercegovina), kao i da su potomci Heraka (15. st.), sitnoga vlastelina čiji su sinovi pred turskim osvajanjima pobegli iz područja ispod planine Njegoš (v. gore).

Začetnik dinastije Petrovića je Danilo (svjetovno ime Nikola), koji je postao vladika 1696. godine i vladao do 1735. godine. Naslijedio ga je njegov sinovac Sava, koji je jedno vrijeme upravljao sa svojim bratom od strica Vasilijem, koji je preuzeo upravljanje državom, dok se Sava posvetio više duhovnim obavezama. Vasilije umire 1766. godine, a nakon njegove smrti u Crnoj Gori se pojavio stranac koji se predstavljao kao Šćepan i koji je postao poznat kao iscijelitelj (bavio se travarstvom). Zbog fizičke sličnosti s likom ruskoga cara Petra III (za kojega se vjerovalo da nije ubijen) Crnogorci su ga proglašili vladarom i nazivali carem (što on za sebe nikad nije rekao), a njegovu je upravu priznao i vladika Sava. Vladavina tzv. lažnoga cara Šćepana trajala je do 1773, a nakon njegove smrti ponovo je na vlasti bio vladika Sava, koji je umro 1781. godine. Za to vrijeme guvernadur Jovan Radonjić (v. dolje) upravljao je spoljnom politikom i bio vodeća politička figura u Crnoj Gori. Vladiku Savu naslijedio je 33-godišnji Petar I, u čije vrijeme Crna Gora od plemenskoga saveza postaje država. Radio je na iskorjenjivanju krvne osvete, zbog čega je, između ostaloga, ubrzo poslije svoje smrti kanonizovan u sveca. Naslijedio ga je 1830. godine 17-godišnji sinovac Rade, koji je uzeo njegovo ime i postao poznat kao Petar II Petrović Njegoš, koji nije bio školovan za sveštenika i koji se, iako se zavladičio, relativno brzo prestao oblačiti kao svešteno lice i ponašao se više kao svjetovni nego kao duhovni vladar. Umro je 1851. godine s nepunih 38 godina, a ostao je slavljen kao najveći crnogorski mislilac i pjesnik. Dinastiju nastavlja knjaz Danilo, koji je u to vrijeme imao 26 godina. Sekularizovao je vlast u Crnoj Gori i postao prvi moderni crnogorski vladar, a Crna je Gora u njegovo vrijeme postala knjaževina. Knjaz Danilo je ubijen 1860. godine, a na njegovo mjesto došao je 19-godišnji Nikola I, koji je Crnom Gorom vladao gotovo 60 godina, do njezina utapanja u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca (1918). Za njegove vladavine Crnoj Gori je na Berlinskome kongresu (1878) priznata nezavisnost od strane Porte i Velike Britanije i znatno je teritorijalno proširena. Godine 1910. knjaz Nikola je postao kralj, čime je Crna Gora obnovila status kraljevine.

Istorijski značaj ima i njeguška porodica Radonjića iz Raičevića, koja od 1750. godine ima guvernadura, što od 1770. postaje nasljedno zvanje. Guvernadur je bio druga po značaju osoba u Crnoj Gori, a Radonjići su poslije Petrovića bili najbogatiji i imali najveći politički uticaj. Bez guvernadurske saglasnosti nije se mogla donijeti nijedna odluka od opštoga značaja za Crnu Goru. Guvernadurska je titula ukinuta 1830. godine, kad je Petar II prognao posljednjega guvernadura Vukolaja Vuka Radonjića iz Crne Gore.

## **2.2.1. Naselja**

Njeguška je sela opisao Jovan Erdeljanović početkom 20. stoljeća, donoseći informacije o njihovim stanovnicima, porijeklu, istoriji, pomenima u arhivskoj građi. Opis savremenoga stanja njeguških naselja daju Lazar Božović i Gojko Kustudić u *Zapisima s Njeguša* (2021). Pregled koji slijedi dat je prema njihovim zapisima i studiji Dušana Otaševića *Njeguši kroz vrijeme* (1999).

Na ševeroistočnoj strani Njeguškoga polja nalaze se Dugi Do i Erakovići.

**Dugi Do** se nalazi ispod brda Bukovica. Od Vrpolja (njeguške pjace) udaljeno je 1,6 km. Godine 1925. selo je imalo 50 domaćinstava sa 246 stanovnika, što je najveći na popisu zabilježeni broj. Donedavno je u selu stalno živjelo jedno tročlano domaćinstvo, čiji nam je najstariji član bio informator (preminuo je prije predaje ovoga rada).

**Erakovići** se protežu duž 500 metara puta Njeguši – Cetinje. Kuće su grupisane u nekoliko redova. Dinastija Petrović je iz Erakovića, pa je u tome selu više kulturno-istorijskih spomenika. Osim toga Erakovićima pripada i zaselak Velji Kraj, koji je udaljen nekih 300 metara. Velji Kraj se smatra najstarijim naseljem Njeguškoga polja, ali izvornih Veljekrajana više nema, svi su se „iskopali“, ostala je samo jedna porodica Batrićevića.

**Raićevići** se nalaze na obodu Njeguškoga polja. Trgovačkim vezama bili su dobro povezani s primorjem i bogati, što se odražava i kroz urbanizovanost sela.

**Kopito** je smješteno na jugoistočnoj strani Njeguškoga polja. Od Vrhopolja je udaljeno 200 metara.

**Vrpolje** se smatra centrom Njeguša, jer se tu nalazi pjaca (trg), pošta i mjesna kancelarija. Tu se nekad nalazila i osnovna škola i ambulanta.

**Vrba** je selo na zapadnome dijelu Njeguškoga polja. Kuće su grupisane po rodbinskoj vezi (kao i u drugim selima). Izloženo je suncu veći dio godine i Njeguši ga smatraju jednim od najljepših sela. Prvi joj je pomen iz 1334. godine kao selo u Ledincu.



Mapa 2. Njeguško polje i naselja u njemu

**Velji Zalazi** se nalaze ševerozapadno od Njeguškog polja. Nalazi se nepuna 4 km iznad Svetе Vrače u Kotoru. Selo ima četiri zaseoka: Donji i Gornji Gačevići, Knež Do i Krstac. Između 1925. i 1948. godine većina porodica iz ovoga sela (42 domaćinstva) kolonizovana je u Vojvodinu. Od devedesetih godina prošloga vijeka selo je potpuno pusto. Samo u zaseoku Knež Do dio godine provodi jedno domaćinstvo.

Na 12 km ševerozapadno od Vrpolja nalaze se **Mali Zalazi**. Poslije razornoga zemljotresa 1979. selo je gotovo u potpunosti raseljeno. U selu danas niko ne živi, a očuvano je svega pet kuća.

**Žanjev Do**, selo čiji pomen pratimo od 1337. godine, nalazi se od Krsca prema Kotoru. Selo je iseljeno početkom 1980-ih godina, a danas se obnavlja.

Najstarije i najveće selo lovćenskoga podvršja je **Mirac**. Nalazi se na jugozapadnim padinama Lovćena, iznad sela koja pripadaju Gornjem Grblju. Takođe jedno od najstarijih njeguških sela. Pominje se prvi put u povelji cara Dušana 1351. godine.

Na lovćenskim stranama nalaze se i **Čavori**, selo koje je ime dobilo po prezimenu porodica koje su ga naselile i formirale. Danas u njemu ne živi niko.

Selo **Poda** naselile su porodice iz Raićevića. Nije elektrificirano i u njemu danas nema stanovnika.

Njeguško selo **Majstori** nalazi se na Lovćenu. Poda i Majstori su jedno vrijeme pripadali Kotorskom srezu, ali su vraćeni Njegušima. Prvobitno su bili zemljište Bjeloša (cetinjsko pleme), koji su ih dali u zalog („sve što se njih zove“) vladici Danilu Petroviću za 275 groša (Crnogorske isprave XVI–XX vijeka, 1964: 16–17). U predanju Majstora ostalo je da je Njeguše na Majstore naselio vladika Sava (nasljednik Danilov). Okruženi su planinskim vrhovima i odvojeni od okolnih

selu. Nijesu elektrificirani i u njima ljetnje mjesecce provode dva domaćinstva Kustudija. Iseljavanje je počelo poslije Drugoga svjetskoga rata kolonizacijom u Vojvodinu, kad su dvije trećine stanovnika otišle. Posljednji stalni stanovnici napušteli su selo 1955. godine.

### **2.2.2. Stanovništvo**

Smatra se da je najstarije stanovništvo ovoga kraja bilo vlaško. Vlasi su iz Zete (države) išćerivali stoku ljeti na ispašu u lovćenski kraj. Prva naselja nijesu bila u Njeguškome polju, već na padinama iznad Kotora – Vrba, Knež Do, Mali i Velji Zalazi, Žanjev Do, Mirac i Bostûr i pripadala su kotorskoj opštini. Otud su se često spuštali u Kotor i okolna mjesta i naseljavali se tamo. Prvi arhivski pomeni Njeguša iz tih mjesta datiraju iz 1330-ih godina i nalaze se u kotorskome arhivu. Na Njeguškome polju najstarije je naselje Velji Kraj.

Iz Istočne Hercegovine se, bježeći od zuluma, u 15. vijeku doselio prvo Punoš u Donji Kraj. Potom su se iz Hercegovine doselili i Erakovići (Herakovići) i Raićevići i pred njima je izgleda domicilno stanovništvo (Veljekrajani) uzmicalo.

Dvojica Veljekrajana bili su vladike (mitropoliti) u drugoj polovini 17. stoljeća: Rufim Velekrājskī i Vasilije Velekrājskī.

Bilo je doseljavanja pojedinačnih porodica iz drugih crnogorskih krajeva, iz Bosne i Hercegovine, iz Raške. Ali su vremenom i raseljavani, naročito u 20. vijeku, đe su s ciljem sprovodenja agrarne politike i naseljavanja Vojvodine mnoge njeguške porodice preseljene u Vojvodinu.

Uporedni pregled broja stanovnika na popisima od 1948. do 2011. godine pokazuje dramatičan pad broja stanovnika, te da je u svim njeguškim naseljima prema popisu iz 2011. godine živjelo 116 stanovnika. To je manje nego prije pola vijeka u recimo danas raseljenim Podima.

	<b>1948.</b>	<b>1953.</b>	<b>1961.</b>	<b>1971.</b>	<b>1981.</b>	<b>1991.</b>	<b>2003.</b>	<b>2011.</b>
<b>Dugi Do</b>	105	86	75	44	30	25	15	3
<b>Erakovići</b>	242	241	220	196	181	129	113	37
<b>Kopito</b>	98	94	68	47	44	44	30	10
<b>Žanjev Do</b>	65	54	61	28	5	-	2	-
<b>Majstori</b>	-	-	-	50	-	-	-	1
<b>Njeguši (Vrpolje)</b>	61	60	77	49	35	23	17	11
<b>Poda</b>	108	123	104	74	12	-	-	-

<b>Raićevići</b>	271	300	267	187	161	123	89	16
<b>Vrba</b>	141	121	93	77	66	41	34	10
<b>Čavori</b>	14	14	14	10	3	1	2	1
<b>Mirac</b>	304	351	292	258	230	123	80	27
<b>Velji Zalazi</b>	85	58	36	18	8	4	-	-
<b>Mali Zalazi</b>	90	101	61	5	2	3	-	-

Tabela 1. Kretanje broja stanovnika u njeguškim mjestima prema popisima od 1948. do 2011. godine

Izvor: Uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991. i 2003. Podaci po naseljima. Podgorica, Zavod za statistiku RCG, 2005. / Monstat, Podaci o stanovništvu na nivou Crne Gore. URL: <https://www.monstat.org/cg/page.php?id=533&pageid=322>.

## 2.3. Položaj njeguškoga govora u štokavskome narječju

### 2.3.1. Štokavsko narječje

U južnoslovenske jezike spadaju slovenski jezici koji se govore na Balkanu – od slovenačkoga na zapadu do makedonskoga i bugarskoga na istoku. Središnji dio toga područja zahvataju četiri standardna jezika koji imaju istu osnovu: bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski (navedeni abecednim redom). Ta zajednička osnova je štokavsko narječje, koje je opšti i jedini dijalekatski sloj u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, dok u Hrvatskoj postoje još dva narječja: čakavsko i kajkavsko. Torlački dijalekat, koji se govori na jugoistoku Srbije i u djelovima Kosova, uglavnom se ubraja u štokavsko narječje iako se od njega prilično razlikuje (upor. npr. Ivić 1985: 110 i dalje; za razliku od Lisca (2003: 143), koji ih izdvaja od štokavskoga).

Štokavsko narječje obuhvata staroštakavske i novoštakavske dijalekte.<sup>3</sup> Staroštakavski obuhvataju četiri dijalekta: u Bosni i Hercegovini istočnobosanski dijalekat, u Crnoj Gori jugoistočnu granu crnogorskih govora, koja se u literaturi ima različita imenovanja (istočnocrnogorski, zetski, zetsko-lovćenski, zetsko-sjenički, zetsko-komski, zetsko-gornjopolimski, zetsko-južnosandžački) i koja se proteže i na Sandžak i dio Kosova, u Hrvatskoj slavonski dijalekat, a na Kosovu i u Srbiji kosovsko-resavski i smederevsko-vršački (Srbija).

<sup>3</sup> Belić (2000: 273 i dalje) štokavski dijeli na na staroštakavsku grupu, srednjoštakavsku i novoštakavsku govornu granu, koja je dosta drugačija od danas opšteprihváćene podjele koju donosimo.

Novoštokavska su tri dijalekta istočnohercegovački (govori se na širokome teritoriju u Bosni i Hercegovini; u Hrvatskoj i Srbiji, a tu spada i severozapadna grupa crnogorskih govora), zapadni ikavski (u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Bačkoj u Vojvodini) i šumadijsko-vojvođanski (u Srbiji i Vojvodini). Detaljniji prikaz dat je na karti koja slijedi.<sup>4</sup>



Mapa 3. Štokavsko narječe (prema: Brozović & Ivić 1988), preuzeto iz Kapović 2015: 40–41.

Štokavsko se narječe na dijalekte dijeli na osnovu dva temeljna kriterijuma: na osnovu akcentuacije i alternanta starog ē.

Akcentuacija u štokavskim dijalektima može biti trojaka:

- najstarija: u kojoj se čuva neoakut ~ i najčešće je očuvano staro mjesto akcenta (slavonski dijalekat)

<sup>4</sup> Prizrensko-južnomoravski, svrljiško-zaplanjski i timočko-lužnički dijalekti obilježeni na karti su torlački.

- starija: koju karakterišu dva silazna akcenta – došlo je do redukcije akcenatskoga sistema tako što je ukinuta razlika u intonaciji između neoakuta  $\sim$  i dugoga silaznoga akcenta  $\hat{}$ , a akcenat je uglavnom neprenesen (jugoistočni crnogorski govori, kosovsko-resavski, smederevsko-vršački i istočnobosanski)
- nova: u kojoj se povlače svi stari akcenti s nepočetnoga sloga na slog koji mu prethodi, pri čemu se javlja metatonija te se na novim pozicijama nalaze uzlazni akcenti (istočnohercegovački, šumadijsko-vojvodanski i zapadni ikavski).

U torlačkim govorima javlja se samo iktus i to uglavnom na starim pozicijama.

Kad je u pitanju alternacija  $\check{e}$ , u Crnoj Gori svi su govori (i)jekavski, a takav je i istočnobosanski. Govori u Srbiji i Vojvodini su ekavski s nekim ikavizmima (šumadijsko-vojvodanski i smederevsko-vršački), dok je kosovsko-resavski (kao i torlački) u Srbija i na Kosovu dosljedno ekavski. U zapadnome ikavskom, kako mu i ime kaže,  $\check{e} > i$ , dok su slavonski govori po ovome kriteriju raznovrsni.

### **2.3.2. Crnogorski govori i pozicija njeguškoga govora u njima**

U literaturi su crnogorski govori uglavnom podijeljeni oštrom granicom na dva dijela: istočnohercegovački i zetski (uz sve gore navedene varijante naziva), upor. npr. Ivić (1985), Peco (1978)<sup>5</sup>.

Adnan Čirgić (2017: 49–50), poredeći osobine koje Peco i Ivić navode kao crte zasebnih dijalekata, navodi ove zajedničke elemente:

- ijekavica
- duži oblici zamjeničko-pridjevske promjene (npr. *tije(h)*, *tijem*)
- jekavska jotacija ( $tě > \acute{c}e$ ,  $cě > \acute{c}e$ ,  $dě > \acute{d}e$ ,  $sě > \acute{s}e$ ,  $zě > \acute{z}e$ )
- *dvje*, *svje*, *cjve* > *đe*, *še*, *će* (npr. *međed*, *šedok*, *Ćetko*)
- prilično zastupljena jotacija labijala
- konsonantski sistem proširen fonemima *š* i *ž*
- $\check{e} + j > i$  (npr. *cio*, *sijati*), ali u gl. pridjevu radnom nijesu nepoznati ni oblici tipa: *šeđeo*, *viđeo*
- *-st*, *-zd*, *-št* > *-s*, *-z*, *-š* (npr. *plas*, *groz*, *priš*)

---


<sup>5</sup> Pritom treba istaći da je Peco izdvojio ševerozapadnocrnogorski govorni tip kao zasebnu cjelinu u okviru istočnohercegovačkoga dijalekta.

- česta upotreba *-j* < *-đ*, *-ć* (npr. *goj*, *doj*, *moj*)
- česta upotreba infinitva bez krajnjega *-i* (npr. *trčat*, *pričat*)
- dativ i lokativ *mene*, *tebe*, *sebe*
- enklitike *ni* i *vi*
- aktivna upotreba aorista i imperfekta
- deklinacija *Pero* – *Pera* – *Peru...*
- poremećen odnos između padeža mjesta i pravca
- upotreba genitiva mn. umjesto lokativa mn. uz prijedlog *po* (npr. *po kuća*).

Uz komentar da to nije potpun opis zajedničkih osobina, već samo onih koji su naveli pomenuti autori, Čirgić kao osnovnu razlikovnu crtu između dvaju prostora u Crnoj Gori ističe akcenat: jugoistočne govore karakteriše starija, a severozapadne nova akcentuacija. Time zapravo ukazuje na činjenicu da, kako je ustvrdio V. Nikčević (2006) u crnogorskome jeziku postoji opšti, naddijalekatski (koine) sloj.

Ševerozapadni govori obuhvataju područje „od Orahovca, Perasta, Risna do kraja Herceg Novoga (i sva primorska mjesta između njih)“, tu spadaju i „govori Krivošija, Orjena, Grahova, Banjana, Rudina, Nikšića, Gornjih Pješivaca, Župe Nikšićke, Rovaca, Morače, kolašinski, mojkovački i gornji obodni krajevi bjelopoljske opštine, Uskoci, Jezera, Šaranci, Drobnjaci, Piva i Golija“ (Čirgić 2017: 115).

Jugoistočni su govori razuđeniji i bolje istraženi od severozapadnih. Obuhvataju „jugoistočnu Boku (od Dobrote), Grbalj, Paštroviće, Spič, Bar, Mrkoviće, Ulcinj, Krajinu, Crmnici, Pobore, Maine, Braće, Cetinje, Lješansku nahiju, Riječku nahiju, Katunsku nahiju, Ozriniće, Donje Pješivce, Bjelopavliće, Komane, Zagarač, Podgoricu, Zetu, Lješkopolje, Tuze, Kuće, Pipere, Bratonožiće, Vasojeviće, Plav, Gusinje i govore bjelopoljske, petnjičke i rožajske opštine. Tu spadaju i crnogorski govori u skadarskoj oblasti“ (Čirgić 2017: 121).




Mapa 4. Crnogorski govorji, prema Čirgić 2017.

Jugoistočni se crnogorski govorji mogu podijeliti na više govorih grana (v. Čirgić 2017: 121–143). To su:

- podlovćenska (obuhvata četiri nahiye, osim Ozrinića, i Crnogorsko primorje od Paštirovića do Mrkojevića, isključujući Mrkojeviće)
- ozrinička (Ozrinići i Broćanac)
- jugoistočna bokeljska (Dobrota, poluostrva Vrmac i Luštica do Grbija)
- mrkovička (pleme Mrkojevići, između Staroga Bara i Ulcinja)
- kučko-pipersko-bratonožička (plemena Kuči, Piperi, Bratonožići u okolini Podgorice)
- zetsko-podgorička (govor grada Podgorice, Tuzi, Zete, Lješkopolja i crnogorski govor u okolini Skadra)

- donjopješivačko-bjelopavličko-vasojevička (Donji Pješivci, Bjelopavlići, Vasojevići i plavsko-gusinjska oblast, koja ima i neke svoje specifičnosti)
- rožajsko-petnjičko-bjelopoljska (od planine Hajle do Turjaka, „iznad Berana izbija na Lim te uz Lim do granice sa Srbijom, odakle prati granicu nazad do Hajle“ (Čirgić 2017: 141)).



Njeguški govor spada u podlovčensku govornu granu. Toj govornoj grani pripadaju i govor Crmnice i govor Riječke nahije i svi katunski govorovi osim Ozrinića. Među ovim govorima nema većih razlika, ali se nailazi na pojedinačne, o kojima će biti riječi kroz poglavlja koja slijede. Osnovne zajedničke osobine navodim prema Čirgić (2017: 125–126).

Svi govori podlovćenske grane imaju dvoakcenatski sistem, s ukinutom tonskom opozicijom. Na otvorenoj ultimi u ovoj se grani može naći samo dugi akcenat, dok je kratki pomjeren na prethodni slog. U nekim govorima (Komani i Lješanska nahija) u dvosložnim muškim imenima može se naći " na otvorenome slogu (*Pērō, Stānā, Stānē*), dok je u njeguškome i ostalim govorima akcenat (i oblik) vokativa uvriježen i u nominativu ovih imenica (*Pēro, Stāne*).

U većini ovih govora postoji (bolje reći postojao je, jer se danas čuje po izuzetku) alternant poluglasnika *a*, s izuzetkom govora Cuca, Bjelica, Komana, Zagarča i Lješanske nahije, u kojima je poluglasnik vokalizovan u *a*.

U svim ovim govorima (kao i u najvećem dijelu Crne Gore) dugi *ě* ima dvosložni alternant *ije*, a kratki *je* (uz uobičajene izuzetke tipa *brījeg – brēgovi, rīječ – recīt*).

U većini govora ove grane stara grupa *-al* poslije prelaska *l* u *-o* dala je *ā*, a grupa *-bl* dala je *-ā* u govorima koji čuvaju poluglasnik (*rēkā*) odnosno *-a* u govorima u kojima je on vokalizovan (*rēkā*). U Paštrovićima je grupa *-al* dala *-ā* (*imā, cērā*), a u Spiču labijalizovano *a* (*pjēvā<sup>o</sup>, igrā<sup>o</sup>*). Grupa *-bl* u Spiču i Paštrovićima dala je *ō* (*rēkō, pronašō*).

Konsonanti *ś* i *ź* stabilan su dio sistema, kao i konsonant *ȝ*, čija je upotreba ograničena na riječi stranoga porijekla i hipokoristike. I konsonant *f* prilično je stabilan na čitavoj teritoriji, osim u Cucima, đe se supstituiše sa *v*.

Konsonant *h* je u Paštrovićima i Spiču izgubljen (u g. se javlja *-k*: *imēnā<sup>e</sup>k*). U Crmnici se često zamjenjuje sa *v, j, k, f*, ali je ipak očuvan. Čuvaju ga Lješanska, Riječka i Katunska nahija, osim Cuca (u kojima se ili potpuno gubi ili supstituiše sa *v, g, k*).

Konsonant *j* je nestabilan, gubi se u imperativu (*nemō, glēdā*) i u superlativima (*nàbołī*). Sekundarno *j* javlja se u Spiču, Crmnici i Riječkoj nahiji u glagolskom pridjevu radnom u grupi *-uo* (*pānūjo / panūjo, strēknūjo / streknūjo*).

Finalni konsonanti desonorizuju se u Spiču, Crmnici i Riječkoj nahiji (*grōp, rōk, grāt*), u Paštrovićima se javlja promjena *-v > -f*.

Izražena je promjena *sn – šn, sl – šl, zn – žn, zl – žl*, npr. *šnāga, šlīna, žnām, žlīca*.

Od morfoloških crta ističu se duži nastavci u pridjevskoj promjeni (*tījem, tījēh / tījē / tījā<sup>e</sup> / tījā<sup>e</sup>h / tījā<sup>e</sup>g* – zavisno od sudbine poluglasnika i konsonanta *h*), a u sintaksi nije izražena besprijedložna upotreba instrumentalna socijativa.

Njeguški govor, viđećemo, ne odstupa od ovoga opisa.

### 3. FONOLOGIJA

Prvi opis fonološkoga sistema njeguškoga govora dali su Ivić i Petrović (1981: 537–542), na osnovu informacija iz upitnika za OLA (koji je izvršio L. Vujović 1967). Nakon svojega istraživanja kritike je na račun toga opisa iznio Čirgić (2012a: 445–454). Opis njeguškoga akcenta dao je Čirgić (2012: 19–38).

U ovome dijelu rada biće prikazani konsonantski, vokalski i akcenatski sistem njeguškoga govora. Pažnju ču pritom skretati na dostupne podatke iz okolnih ili bližnjih crnogorskih govora, kao i na crte fonološkoga sistema koje se mogu rekonstruisati na osnovu tekstova Petrovića i Radonjića.

#### 3.1. Konsonantski sistem

##### 3.1.1. Inventar

Konsonantski sistem njeguškoga govora sastoji se od osam sonanata i 20 opstrenata.

Ivić i Petrović (1981: 537) taj sistem precizno bilježe:

Sonanti	opstrenuti			
v	m	p	b	f
l	r	t	d	
j	í	c	ž	s z
		ć	ž	š ž
		č	ž	š ž
		k	g	x

U tabeli su konsonanti podijeljeni prema načinu artikulacije na sonante i opstrene. Sonanti su neutralni. Opstrenuti se dijele na zvučne: *b*, *d*, *ž*, *ž*, *z*, *ž*, *š*, *g* i bezzvučne (navedeni redoslijedom parova sa zvučnima): *p*, *t*, *c*, *ć*, *s*, *š*, *š*, *k*, *h*, *f*. Potonji konsonant (*f*) nema realizovani zvučni parnjak. Danas je ustaljen bezzvučni izgovor velarnog [x], ali se nekad izgovarao kao zvučni spirant [γ], nezavisno od zvučnosti narednoga glasa. Ta je crta, sudeći po literaturi (upor. Bošković 1931: 179–196) i starim zapisima, bila tipična za prethodne periode, a danas se uslijed obrazovanja i ujednačavanja putem standardnoga varijeteta [γ] čuje uglavnom ispred zvučnoga konsonanta. Dakle, riječ je o poziciono izmijenjenome izgovoru (v. 3.1.1.).

Opstruenti se po načinu artikulacije dalje dijele na okluzive (*b, d, g, p, t, k*), frikative (*z, ž, č, s, š, f, h*) i afrikate (*ć, ġ, ġ, c, č, č*).

Po mjestu artikulacije konsonanti u njeguškome govoru mogu biti:

- labijalni (usneni): *p, b, m*
- labiodentalni (zubnousneni): *f, v*
- dentalni (zubni): *d, t, z, s, c, ġ*
- alveolarni: *l, r, n*
- palatalni (prednjonepčani i srednjonepčani): *č, ġ, č, ġ, š, ž, ś, ž, l, n*
- velarni (zadnjonepčani): *k, g, h*

O specifičnostima elemenata njeguškoga konsonantskoga sistema govoriku u nastavku.

### 3.1.1.1. Fonem *h*

Na podatak da se glas *h* u crnogorskim govorima čuje „slabo đe zdravo, postojano i na svakom mjestu u riječi“ ukazao je Vuk St. Karadžić u Predgovoru Poslovicama, štampanim na Cetinju (1836: XIV). U istome tekstu (1836: XXI) postojanost izgovora ovoga fonema konkretizuje: „A po ostalijem onuda mjestima (u Kotoru, Luštici, Krtolama, Grblju, Budvi, Mainama, Poborima, Braićima i Paštrovićima) i po Crnoj gori i po nahiji Barskoj čuje se glas ovoga slova vrlo dobro na kraju riječi, u srijedi pred poluglasnim slovima (n. p. u riječima *uzdahnuti, mahnuti*) malo slabije, pred samoglasnim slovima (n. p. u riječima: *hoću, hodim*) i među njima (n. p. u riječima: *nahodim, praha, muha*) još slabije (i to đe manje, đe više), a u početku pred poluglasnim slovima (n. p. u riječima: *hlad, hrana, hrom*) nimalo ili vrlo rijetko.“ Naknadna istraživanja pokazala su drugačije stanje na određenim teritorijama (Grblju, Mainama, Paštrovićima – upor. npr. Aleksić 1953: 336 i Aleksić 1940: 37), ali za Njeguše je ovaj opis i danas u velikoj mjeri tačan.

Na Vukov opis reaguje Rešetar (1907, prema 2010: 174–179), komentarišući da je taj prikaz „samo donekle tačan. (...) Ako se Vukov 'slabi' i 'malo slabiji' izgovor glasa *x* shvati kao spiritus asper (njemačko *h*) – što je sasvim tačno – onda moram reći da sam u Crnoj Gori često i na kraju riječi konstatovao glas *h*, a ne *x*,<sup>6</sup> zatim na početku riječi ispred vokala kao i usred riječi možda pretežno potpuno gubljenje spiranta“ (2010: 174).

O prirodi, razvitku i supstituentima glasa *h* u crnogorskim govorima prvi je detaljnije, iako mu iscrpnost nije bila cilj, govorio Radosav Bošković (1931: 179–196, ovđe prema izdanju 1978: 7–

---

<sup>6</sup> guturalni spirant

21), koji je crnogorske govore podijelio na one koji glas *h* čuvaju, na one koji mjesto njega imaju druge glasove i na one koji ga gube.

U toj podjeli govori „neposredne okoline Cetinja: to znači cela Riječka i Lješanska nahija i delovi Katunske nahije – plemena Njeguši, Ćeklići i Bajice“ spadaju u prvu grupu, koja ima očuvan ovaj glas, ali uz „znatne fonetske modifikacije, i to u svima u istom pravcu. On je danas dvojake prirode: u početku i u sredini reči, i pred samoglasnicima, on je velarni zvučni spirant, a na kraju reči muklo *h* redukovane frikacije, svedeno u nekim govorima na prostu aspiratu; nijanse u intenzitetu frikativnosti postoje i u jednom i u drugom slučaju, i to i prema govorima i prema poziciji glasa u reči. I po fonetsko-fiziološkom momentu, i po akustičkom efektu i po tome što ga mlađe pokolenje već apercipuje glasom *g*, ovo zvučno *h* prepostavlja u današnjem glasovnom sistemu ovih govora jednu fonetsku varijantu glasa *g*.“ (1978: 8)

Dalje (1978: 9) kroz primjere ukazuje na to da se glas *h* sporadično gubi isključivo kad njime počinje riječ ili kad se nađe u sredini riječi pred suglasnikom: „To nije slučajno. On je u tim pozicijama sведен vrlo često na prostu zvučnu vazdušnu struju, na kakvo zadnjevelarno slabo  $\gamma$ . To znači da glas  $\check{g}$ , u stvari, ima ovde dve fonetske varijante: on može biti jače i slabije, redukovane frikacije. Ali odnos  $\check{g} : \gamma$  po jačini frikacije varira prema pojedinim mesnim govorima, (...) Valja isto tako spomenuti da ovakve nijanse u jačini frikativnosti, i kod  $\check{g}$  i kod *h*, prate i samu teritorijalnu razliku: najjače  $\check{g}$  – najbliže glasu *g* – ima govor sela B, a najslabije i  $\check{g}$  i *h* DS“, đe B stoji za Bjeloše (koji se graniče s njeguškim Majstorima), a DS za Dobrsko Selo u Riječkoj nahiji (neposredno uz Cetinje).

Ovde moram istaći jednu stvar. Svrstavajući govore djelova Katunske nahije u prvu grupu, Bošković precizira: „U Katunskoj nahiji sam bio u selu Bjelošima u Njegušima i u selima Vojkovići (V) i Petrov Do (PD) u Ćeklićima. U Bjelicama nisam bio“ (1978: 8). Istraživači istorijskih tekstova njeguških vladika i glavara pozivaju se na ovaj podatak o njeguškome govoru (Mladenović 1973: 92; Ostojić 1976: 104–106; Krivokapić 2009: 127; Nenezić 2010: 105), međutim niko od njih ne skreće pažnju na to da Bjeloši niti pripadaju niti su kad pripadali Njegušima, jedino Petrović (1972: 63) u sažetome opisu govora Ceklina u Riječkoj nahiji bilježi „(?)“ uz pomen Njeguša. Bjeloši su dio Cetinjskoga plemena, a ne Njeguša. Premda se ono što je zapisano u pogledu postojanosti tj. očuvanja glasa *h* u njeguškome govoru u ovome Boškovićevu članku nedvojbeno odnosi i na Njeguše, jer je dokazano upravo pomenutim istraživanjima tekstova znamenitih Njeguša, podatak da Bošković zapravo nije boravio na Njegušima ostavlja sumnju u

glasovnu vrijednost opisanoga njeguškoga *h*, na koju je u svom radu ukazao, a to se prije svega odnosi na izgovor glasa *h* najbliže glasu *g* u Njegušima.

Njegovu bi se tumačenju mogla suprotstaviti činjenica da glas *h* u povijesnim tekstovima ni u jednom primjeru nije supstituisan sa *g* (viđeti 3.1.1.1.3.).

Bošković dakle ovaj glas svuđe opisuje kao zvučni spirant, a ne, kako je ovđe naveden, kao bezvučni. Moj je opis definisan na osnovu onoga što se trenutno čuje na terenu, a to je u većini slučajeva bezvučno velarno [x] (*hrâniš, nîhovo, pûhne, glûh*), ili u nekim slučajevima na kraju riječi na [χ] (*h* redukovane frikacije): *iχ*. Konkretnije, [x] se čuje u riječima dobijenim na upit, dok je u slobodnome govoru uvijek ponešto drugačijega izgovora u zavisnosti od fonološke okoline i drugih specifičnosti vezanoga govora.

Opisujući *h* u govoru Mrkojevića i okoline, Vujović (1969: 169) ostavlja ovaj zapis koji se tiče Njeguša: „Za katunski govor *Bjelica, Ćeklića* i *Njeguša* vrijedi u najopštijim crtama ovo: *h* se gubi na apsolutnom početku riječi (sem Ćeklića gdje se ispred vokala čuva γ: γ̄ita<sup>e</sup>r, γ̄oda), a u svim drugim pozicijama *h* > γ, s napomenom da se u Njegušima pored γ čuje često i *g*: *pàzuyo, zâduγa* (Bjelice); *siromäγa, nāγ̄ija, osäylo* (Ćeklići); *m̄iey – m̄ieγa, dodòγ, pričāγ, müga, ùgo, pūgnùt* (Njeguši, Mirac). Ovdje treba napomenuti da je Malecki u govoru Ćeklića čuo na apsolutnom kraju riječi γ, a Bošković χ, što će poticati od razlike među informatorima. Boškovićevo uopštavanje χ za apsolutni kraj riječi u govorima Katunske nahije treba danas revidirati, jer se u katunskom govoru izgovara γ i na kraju riječi, kako se to jasno vidi iz mojih bilježaka za Njeguše. S Katunskom nahijom ide Grbalj, uz jednu napomenu: tamo je skoro sasvim γ > *g*, tako da dominira i u sredini i na kraju riječi glas *g* (*ùgo, pijagu, trbüg* i sl.). To je jasan dokaz da postoji potpuni paralelizam u razvitku katunskog i grbaljskog govora, ali katunski govor u toj zajedničkoj evoluciji glasa *h* predstavlja mlađu fazu.“

### 3.1.1.1. Fonem *h* u materijalima OLA i na njima zasnovanom opisu

Ivić i Petrović (1981: 537) pišu da se ovaj fonem realizuje „kao [x] ili kao [γ], a često se mjesto nje pojavljuju i /g/ i /k/“. U vezi s distribucijom toga spiranta kažu (1981: 539) da se „javlja se u svim položajima u reči, ali se vrlo često, u istim pozicijama, paralelno realizuje i kao [γ] ili se zamjenjuje sa [g] ('muxa || 'muγa, 'jaxa: || 'jaγa:, st'rega || st'reya, 'nosə:gu || 'nosə:γu, b'jegu: || b'jeγu:'). U inicijalnom položaju obično je γ'rə:na, ali i x'lə:dən, dok je na kraju reči /x/ uglavnom

sačuvano sa normalnom realizacijom, posebno u Gpl (kri:'la:x || kri:'la:x), ali u pojedinim slučajevima srećemo se i sa realizacijom [γ] (ko:'zə:γ) i zamenom sa /k/ (ko'žuk).“

Čirgić (2012: 449) polemiše s ovim opisom tumačeći ga kao tačan ali loš, budući da autori nijesu razdvojili ustaljene i tipične primjere od sporadičnih slučajeva.

U rukopisu Upitnika za OLA, koji je ispunio L. Vujović a na osnovu kojega je rađen opis Ivića i Petrovića, oblik *kōzāγ* nije zabilježen.<sup>7</sup> Dosljedno je za svaki genitiv množine zapisivano *h* (u zagradi), nikad ni *k*, ni *g*, ni *γ*. Ovo se kosi i s Vujovićevim stavom citiranim u prethodnome segmentu, da se na Njegušima, prema njegovim bilješkama, čuje *γ* i na kraju riječi. U njegovim bilješkama nijesam ga uspjela pronaći ni u jednome primjeru na finalnoj poziciji. No, pošto se u gornjem citatu poziva na Mirac, koji je bliži Grblju nego drugim njeguškim selima, a zna se da je govor Grblja istraživao nakon Njeguša, moguće je da je naknadno stekao drukčiji pogled na cjelovitu njegušku teritoriju.

Mogućnost varijanti *h* i *γ* zabilježio je u riječima *mūha* (*mūγa*); *būha* (*būγa*); *dāhnuo* (*dāynuo*), *odāhnuo*; *grēhovi* (*grēγovi*), ali *grīγeh*; *sūhī* (*sūγī*), ali *sūh* i *sūho*; *snāha* (*snāγa*); *sōha* (*sōγa*), dakle svaki put (a ipak nedosljedno) u medijalnome položaju.

Varijante *γ* i *g < h* imamo u ovim primjerima: *jāhā* (*jāγā*), *jāgā* (*jāgao*); *pāzuho* (*pāzuyo*), *pāzugo*; *sūya* (*sūga*) (ali upor. gore *sūhī* (*sūγī*), ali *sūh* i *sūho*); *glūhī*, *glūgī*; *strēga* (podvučeno *g*), *strēyi* (*strēgi*), *strēye* (*strēge*); *mäćega*; *bjēyu* (*bjēgu*), ali *bjēh*; *usäynuo*, *usäyla* (*usägra*); *prāh*, *prāha i prāga*; *vřh* (*vřg*), *vřha* (*vřga*), *vřhovi* (*vřgovi*), *nīhov* (*nīgov*), *nīhovōga/nīgova*, *svījeh* (-*g*) („*danas*: *svīh*“).

Pravo *h* bez alternativnih izgovora javlja se u Upitniku na kraju riječi: *pästouh* (pastuh), *nīuh*, *lōpūh*, *oräh*, *gräh*, *odīh*, *trbūh*, *öčuh*, *hlādan*, *tīh*, *tīhī*, *bjēh*, *stārijeh*, *bih*; uz dva izuzetka: *vřh* (*vřg*) i *svījeh* (-*g*) (*danas*: *svīh*). Nalazimo ga bez alternative i u intervokalnome položaju u nekolike riječi koje je dodatno istakao komentarom: *oräha* – „*čisto h!* (*žena s Njeguša*)“, *mähovina*, *kīhavica*, *kīhā* („*čisto h!*“), *üho*, *üha* („*ne osjeća se γ*“). Riječ *mořie(h)* zapisao je na ovaj način, ali čudi što je to jedini oblik G pl. zamjeničko-pridjevske paradigmе u kojem je prisustvo *h* obilježeno kao fakultativno. Zamjenicu *nīh* u sandhiju zabilježio je u jednome primjeru sa *k < h*: *nīh* (*nīk*) *sam*.

<sup>7</sup> Prema nekim zapisima u rukopisu stiče se utisak da je Vujović ostavio i neki prilog uz rukopis Upitnika s pregledom podataka, ali tome se (ako je i postojalo) nije uspjelo ući u trag.

Oblike 3. 1. pl. imperfekta donosi isključivo u varijanti sa  $g < h$ : *mògāgu* (pored ostavlja i komentar: „kratko u! Cetinje: *mògāhu*“), *śedījāgu*, *nòsāgu* („ $h > g$ “), *pecījāgu* („ $h > g$ “).

Uz to u Upitniku nalazimo i tri primjera u kojima je došlo do zamjene etimološkoga *g* sa *h*: *glög*, *glögiña*, *glöhiña*; *snījeh* (*šnījeh*) za snijeg i *brījeh*, *brījeg*, *brījega*, *nä brijeh*, *ù brijeh*. Na primjere pojave *h* umjesto etimološkoga *g* u domaćim riječima nijesam naišla na terenu, ali se čuje (a to je potvrđeno u Čirgić 2009: 34) *bugânci* i *buhânci* (< ven. buganza – promrzline; upor. Lipovac-Radulović 2004: 42; Musić 1972: 139). Tomanović (1970: 227) upotrebu *h < g* navodi kao karakteristiku bokeljskih govora: *prâh* (prag), *snī̄eh* (snijeg), pa navedeni primjeri u OLA za njeguški punkt mogu biti rezultat uticaja južnih i zapadnih sušednih govora.

Iz svega ovoga dâ se sumnjati u vjerodostojnost citiranoga zaključka Ivića i Petrovića da se mjesto *h* „često (...) pojavljuju i /g/ i /k/“ te naročito da se na kraju riječi „u pojedinim slučajevima srećemo se i sa realizacijom [γ] (ko:’zə:γ) i zamenom sa /k/ (ko’žuk)“: u materijalu na osnovu kojega je rađen opis za *k < h* našli smo, mimo riječi *kožūk*, samo jedan primjer (*nīh (nīk) sam*), i to izgleda atipičan, jer u paradigmi te zamjenice nije naveden, a i svakako u toj poziciji s pomoćnim glagolom čini jednu fonološku riječ, pa se ne nalazi na kraju no u sredini; za finalno *γ* nijesam našla potvrdu ni u jednome primjeru, uključujući i onaj naveden u opisu (zabilježen je, ipak, primjer sa *g*: *v̊g* i mogućnost upotrebe *g* umjesto *h* u zamjenici *svijeg*, što je jedini primjer za tu vrstu paradigmе). U opisu je upitna i konstatacija: „U inicijalnom položaju obično je γ'rə:na, ali i x'lə:dən“, jer je primjer *yrâna* jedina potvrda izgovora takvoga glasa u inicijalnome položaju, inače je ili *h* ili se glas gubi, što potvrđuju primjeri: *hūčī*, *hrâñī* (uz *yrâna*), *hlâdan*; (*h*)*lâd*, (*h*)*öće*, (*h*)*lëb*; početnoga *h* nema u riječima: *reń* (hren), *ıtā*.

Finalno *-h* u genitivu množine imeničke promjene i Vujoviću je, reklo bi se, zadavalo muke, pa ga je bilježio uz svaki oblik genitiva pl., ali u zagradi. Čak je na jednome mjestu i ostavio bilješku kako „ista žena“ izgovara triput isti padežni oblik u različitome fonološkome obliku: sa *h*, bez *h*, sa *g* (ostatak nečitak).

Zbog vremenske bliskosti, ovđe ču dodati i napomenu o fonemu *h* u govoru Andrije Kustudije na audio-zapisu iz 1977. godine. U njemu se imenica *v̊g* izgovara ovako: *v̊g* (5x), *v̊h* (1x), *v̊gu*, *v̊gōvā*, i dosljedno *nav̊*; dosljedno *ilâdu*; *g* u 3. 1. pl. imperfekta: *brâñāgū*, *zvâgū*; u 1. 1. sg. imperfekta i aorista očuvano: *nâžöy*, *držây*, *srëtoy*, *rëkoy*; intervokalno *h* izgovara se i zvučno i bezvručno, ali uglavnom očuvano: *Mîyo*, *Mîyov*, *nâhîy*, *nâhii*, *Mîyaile*, *siromäyu*; *nîhovo*, *nîgová* (2x), *nîgovu*; u gen. pl. imenica nalazimo: *Nègûšág* i *Nègûšâh*, *ov̊eh G̊rbjânâh*, *ov̊eh G̊rbjânâ*,

*dřvāh, Zálázāh*; u g. zamjeničko-pridjevske promjene očuvano: *näši<sup>i</sup>eh, ov<sup>i</sup>eh*; u finalnoj poziciji još: *siromá(h), žàol-ih, ih, nìh* i uzvik *ah*. U početnoj poziciji bilježimo *ht<sup>i</sup>o* i uzvik *γä*. Tursko ime *Maymüt-paşa* izgovara sa zvučnom varijantom *h*. Nijednim primjerom nije potvrđena zamjena *h > k*.

### 3.1.1.1.2. Fonem *h* u njeguškome govoru u 21. stoljeću

Spirant *h* čuva se danas u svim pozicijama:

- u inicijalnoj: *hâj* (uzvik), *häjde, häjvân* (češće ipak *äjvân*), *härcti, Hercégoviné, hilâde, hilâdu, hîmna, hìtno, hlëb, hödníka, hotèl, hrâne, hrânu, po hřbatu, hřpe, Hrvâcké, Hrvâti, hüka, Hûm, humör, humorista*
- u medijalnoj:
  - između vokala: *älkohola, Amfilohije, bjëhû, bùha, câhu, dìnstâhû, Grâhova, grâhovské, ìmâhû, kùhiňu, Mihaïla, mùha, mùhalica, nähv , nähví, nìhova, nìhovo, nìhovu, ösmi<sup>i</sup>eha, príhödi, pûh  (3. sg. prez., ali dûv ), snâha, sûho, suhom žu, sùhop rno, uh ps m, üho, po j hu, z uh rno, zv h *
  - ispred konsonanta: *drht , d bih se, prehl d o, preh ladu, p hn , s hranu, sahr nen, sahra v li, uh v t , zahv lnica, zahv lnica*
  - iza konsonanta: *r sh di*
- u finalnoj:
  - u leksičkim morfemima: * dm h, uspj h, v zd h, v h, v h*; u uzvicima: * h, öh, ôh, p h, üh*
  - u gramatičkim morfemima: *bih, bj h, dr gi<sup>i</sup>eh mj st h, m z d h, mo eh, n dn c h, n bih, n g usk i<sup>i</sup>eh, n h, öc h, og rc ni<sup>i</sup>eh, on eh, ov eh st ri<sup>i</sup>eh, p doh, po dr gi<sup>i</sup>eh mj st h, por d c h, pr zni<sup>i</sup>eh k c h, r koh, sv eh on eh rep ublik h, iz  t eh b r v h, t eh n s h tad sn h Petr v c , o t eh p r , mark r  bi j , u y h t eh b rd h*.

Zabilježeni su primjeri s djelimičnom redukcijom finalnoga *h*: *str h,  dmah*, koji odgovaraju Boškovićevu opisu o prostoj aspiraciji.

U isto vrijeme može se konstatovati da se u mnogima od ovih slučajeva, a svakako u svakoj od ovih pozicija, mogu naći primjeri bez *h*, i to i kod istih govornika, npr. *po hil du i p  ov c  i k z h i v še i pon sto kr v h; od ov e ml di<sup>i</sup>eh, od jzd jnik h i c d e; po on e r p h, mn eko ot k z , od  v c h i ot kr v h...* Situaciju možda najbolje prezentuju primjeri: *ma da<sup>j</sup>e  sl v h,  j en bi*

*bilo za jëno dvj̄e-tri gödine... ali da je ùslõvā u istoj rečenici nakon koje slijedi pauza; ili: àjte, rëko, sàd / nàšli ste, rëkoh, träpove*, koje kazuje jedan govornik u dvije uzastopne rečenice, što ukazuje da ni tempo govora nije mogao uticati na (ne)javljanje finalnoga *h* u istome obliku jedne riječi, niti je fonološka okolina mogla ograničiti izgovor toga glasa.

Gubi se takođe u ovim pozicijama:

- u inicijalnoj: *àjde, àjte, a línu, àpšeno, ilädu, lâdî, ladîna, lâdno, lëba, lëbom, öcásmo, öcé, öcés, öcete, öću, odj̄o, odila, odili, odilo se, odít, räpäv, râmä*
- u medijalnoj:
  - između vokala: *doàkao, grëotë, dôdili, naodili, poàpsili, poàrât, snaòdî*, u nekim orijentalizmima: *sât (< sahat), sân (< sahan)*
  - ispred konsonanta: *e j (< ih) je lækše držät, jâ bīje, Navrpołâ, pñenû* (pijenüt (< pijehnuti = izdahnuti, umrijeti, isključivo o đetetu), *pùnùlo, samorànica, svëbi ti, manüt, olâdji o, privàtî o*
  - iza konsonanta: *Arândijo*
- u finalnoj: *ödmâ, ìma tñe prîčâ, preko tñe bârdâ, rëko, volñobi* (1. l. sg.), *dò yr, nà yr*

Krajnje *h* u genitivu množine imenica nije etimološko, razvilo se najvjerovalnije pod uticajem pridjevsko-zamjeničke paradigmе, a specifikum je šire crnogorske teritorije: na čitavoj teritoriji srednjokatunskih i lješanskih govora može se čuti, kako kaže Pešikan (1965: 147) kod starije generacije naporedo s oblicima bez *h*, a kod mlađe generacije je rijedak; ima ga u govoru Krtola (Aleksić 1953: 336), Lepetana (Tomanović 1935: 68, 71), u govoru Crmnice (Miletić 1940: 294, 401–402) rijedak je (u varijanti -ãh i -ih odnosno -ãk i -ik). Vušović (1927: 19) ga u govoru „istočne Hercegovine“ (okolina Nikšića i plemena Grahovo, Banjani, Rudine, Golija) bilježi supstituisanog sa *g* („ali se običnije ovde gubi“), tako i u Grblju (Ćupić u Vujadinović 2000: 30), U Spiču (Aleksić 1941: 17) i Paštrovićima (Aleksić 1939: 18) supstituisan sa *k*. Nema ga u Pivi i Drobnjaku (Vuković 1938–39: 50–58), nema ga ni u Bjelopavlićima (Ćupić 1977: 36), ni u istočnocrnogorskome dijalektu (Stevanović 1933–34: 66–70). U njeguškome govoru i danas postoji, ali već prilično rijetko (kod srednje generacije javlja se tek po izuzetku, kod mlađe ga nema), a nije dosljedno ni kod pojedinačnih govornika starije generacije. Vidno je da se u istim primjerima i javlja i ne javlja, tako da se ne mogu odrediti okolnosti koje opredjeljuju njegovu upotrebu.

- U analiziranome korpusu javlja se: *cigārāh, cīkāvāh, domaćīnstāvāh, dīrvāh, dvānāes hīlādā Crnogōrācāh, dvānāes sēlāh, dvōe Zālāzāh, Ērākovićāh, gōdinu dānāh, grādōvāh, grōbōvāh, īmā Bēcīrāh, īmā Mārkovićā, īmā Māstrāpāh, īmā Rāūtāh, i svī'eh Nēgūšāh, i svī'eh onī'eh repùblikāh, is cī'elī'eh nāhī'āh, izā tī'eh bōrōvāh, iznad Studēnācāh, kōlko jē kūcāh, kōmītāh, kōzāh, lūdīh, mējēdāh, nādnīcāh, naspram ovī'eh drūgi'ēh sēlā, Nēgūšāh, nīh sedandesēt kūcāh, nō preo fī'eh rūpāh, onī'eh trgōvācāh, o fī'eh kolāčāh, övācāh, pērāh, pē-šez gōdīnāh, pe-šēz zāvāh, po Cūcāh, po četrdesēt porōdīcāh, po Čēklīcāh, po drūgi'eh mjēstāh, po kūcāh, po Nišīcāh, po Zagārācāh, porōdīcāh, prāzni'eh kūcāh, preo Nēgūšāh, pri'ē dvjēsta gōdīnāh, put Mājstōrāh, s Nēgūšāh, sīrāh, stōlicāh, strūkāh blītvē, Talijānāh, tī'eh Nikōlićāh, trīdēs i nēšto gōdīnāh, trīdēs i pēt porōdīcāh, trīdēs porōdīcāh, trīez drūgāh, üslōvāh, vūkōvāh.*
- U analiziranome korpusu javlja se: *breme dīrvā, četrnāez gōdīnā, dānā, dēse dānā, dēse pāsōšā, dēset kīlā, dōsta pūtā, dīrvā, dvādēz gōdīnā, dvāes kīlā, dvānāes kīlometārā, dvānās gōdīnā, gōdinu dānā, i övācā i kōzā, ilādu ī pō kīlā, īmā gōdīnā, īma tī'ē prīčā, īmām srāstākā, is kñīgā, i Zālāzāh, kōzā i övācā, kūbīkā, nēkolko gōdīnā, nēšto kōzā, Nēgūšā, od Ardānovićā, od Vūjkovićā, ösam dānā, ösam mjēsēcā, ösam rāzrēdā, o Stojānovićā, ot Pejātovīcā, ot pe-šes mjēsēcā, ot strīčēvā, ot šēsēt gōdīnā, pedesēt èūrā, pedesēt mētārā, pe-šes brātā, pe-šez žākā, petnāes övācā ili dvādēs kōzā, petnāez dānā, petnājz gōdīnā, po katūnā, po pēt krāvā, pō trī ī pō ilāde övācā i kōzā, po trīdēs i šēs porōdīcā, po trīes vrēčā, preko pedesēt gōdīnā, preko fī'ē bīdā, pri'ē dese dānā, pri'ē triez gōdīnā, pri'ed dvāez dānā, sedamdesēt kūbīkā, sedamdesēt mōmākā, sedam-ösam inēkcījā, sedam-ösam stōtīnā, sprema Brāīcā, stanovnīkā, stō gōdīnā, stō mētārā dīrvā, šēs pūtā, šesnāez gōdīnā, šēz dućānā, tī'eh podātākā, trīdēs üčenīkā, trīdēz gōdīnā, trīes èūrā.*

Supstitucije *h* drugim glasovima izuzetno su rijetke: ima primjera supstitucije ovoga glasa spirantom *v*, izuzetno se rijetko umjesto njega javlja guturalni okluziv *k*, zabilježeni su i primjeri sa *h > g* i nijedan primjer sonanta *j* umjesto ovoga fonema.

Zamjena *h > k* potvrđena je u svega u par primjera, i to na kraju riječi: *Tō sam čūo ot stāri'ek i kao dīete, nēkoliko vōdāk nārōdnī'eh, sa žvōrāk tūn*, i u sredini (ovo je jedini ovjereni primjer): *pīkāt* (govoriti *pīh*) – *ne pīkā nō jēži ili se dīgni*. Supstitucija *h > g* javlja se u ovim primjerima: *ćāgu dōži, dok ig je, da ig uzīmā, nīgovi*. Kod jednoga informatora pratimo slijed: *a bīlo jh je, bīlo jg je dōsta* (ovo nije jedini slučaj, ali je najtipičniji usljed uzastopnoga ponavljanja identične

konstrukcije s različitim izgovorom), što svjedoči i o nemogućnosti određivanja pozicija u kojima dolazi do supsticije ovoga glasa nekim drugim glasom kod govornika, ali i potvrđuje da je danas već nemoguće donositi zaključke o sudbini ovoga glasa u njeguškim selima.

Zabilježena je i zamjena *h* > *v*, isključivo uz vokale zadnjega reda (najstabilnije, iako i dalje izuzetno rijetko, iza *u*, što je lako objasnjivo labijalnim izgovorom sonanta): *isto se snavödīm*, *isto se snaödīm* (isti govornik i *v* i *ø*), *ne nāvodi*, *navodili* (navedeni leksemi nikad se ne izgovaraju sa *h*, a neuporedivo su češći s grupom *ao*: *naödī*); *nēmaū mi kräve štō povärāt* (uz češće *poärāt*); *sūv* (kod mlađe generacije češće je finalno *v*, kod srednje i starije češće je stariji oblik *sūh*), *glūv* (takođe generacijski uslovljeno: mlađi češće *glūv*, stariji češće *glūh*, ali nije dosljedno, ima i slučajeva da ista osoba kaže *glūh* i *sūv*), *sküvät*, *pā sejtō küvālo* (uvijek *kühińa*, nije ovjereno *kühät*), *dūvā* (ali samo *pūhā*, vjerovatno je *dūvā* uticaj školstva i medija), *duvān*. Nesigurnost izgovora *h* vidi se i u primjeru: *bühavica* i *bügavica* (rastresita zemlja; upor. *bühav* Skok I, 229).

### 3.1.1.1.2.1. Grupa *hv*

Grupa *hv* u njeguškome govoru danas ima različitu realizaciju:

- očuvana je: *uhvätē*, *uhvätīla*, *zahvätīt*, *za pòhvalu*, *zahvalīvāmo*
- *hv* > f: *dofāti*, *fātāt*, *prifātīli*, *prifātīt*, *ufātē*, *ufātīli*, *ufātīo*, *ufātīš*
- *hv* > v: *dovāti*, *privātīli*, *svātīt*, *uvātī*

Na Njegušima je dosljedno *fāla/fāla* i *fālā ti*, *fālā yi*, a OLA bilježi i *fālīša/falīša* (hvalisavac).

Jedan isti govornik kaže: *ćāhū fātāt māčke...* i *uhvätē jēža* i to u gotovo pa neposrednome slijedu. I po tome što u okolnim ili bliskim govorima koji su monografski opisani prije 50 ili 100 godina niđe nije zabilježeno postojanje ove grupe (Bošković 1978: 9), već umjesto nje nalazimo *f*, ako ga imaju, ili *v*,<sup>8</sup> reklo bi se da je proces išao u smjeru ukidanja grupe *hv*, a ako je tačan zapis Boškovića – i u smjeru ukidanja izgovora glasa *h*, no može se pretpostaviti da je uticaj standarda koji se širio putem školstva i kasnije posredstvom medija zaustavio i preokrenuo taj proces, barem kad je grupa *hv* u pitanju.

<sup>8</sup> U istočnocrnogorskim govorima *f* (Stevanović 1933–34: 48), u Crmnici *f* i *v* (Miletić 1940: 295–296), u srednjokatunskim i lješanskim govorima *v* (kod „netipičnijih govornika“ često i *f*), u Paštrovićima *f* od osnove *hval-* i *v* od osnove *hvat-* (Jovanović 2005: 164–165).

### 3.1.1.2.2. Grupa *htj-*

Grupa *htj-* u današnjem njeguškom govoru ima uglavnom oblik šć-: šćeli. Ni ovde nema uslova da se odrede lokaliteti određenih zamjena.

### 3.1.1.3. Evolucija konsonanta *h* u njeguškome govoru prema istorijskim izvorima

U jeziku vladike Danila (Mladenović 1973: 91–92) *h* se u svim pozicijama čuva: i u inicijalnoj (хоће, храни, хлеб), i u medijalnoj (доходе, не имаху, блеху) i u finalnoj (ихъ, ихъ, връхъ, послухъ). Postojan je u genitivu množine imenica, uz svega jedan izuzetak (неколико күћиа). Tako i u stranim riječima: хесапъ, похоръятитъ, хазне, спахис.

Radonjići takođe imaju *h* u svim pozicijama, uz malobrojna odstupanja (Krivokapić 2009: 127–130), pri čemu se svi primjeri u kojima *h* u nekim slučajevima izostaje u drugima javljaju i sa njim.

Kod Petra I Petrovića (Ostojić 1976: 104–106) suglasnik *h* se, slično današnjem stanju, u svim pozicijama i čuva (хоће, ходити, хайтеру; нахія, духовнимъ, метеха; нихъ, главарахъ, могахъ) i gubi (Ерцеговине, оћаше, ришћанскога; Граово, ниове, ниова; веръ, писа – 1. l. sg. aor., да и помире), s tim što se svi primjeri izgubljenoga *h* javljaju i u varijanti s *h*. Javlja se i neetimološko *h* u svega nekoliko primjera: увехло, махрамом, хагах.

Ovaj se konsonant ne supstituiše vokalom *v* niti *j* ni u jednome slučaju u jeziku Petra I. S druge strane, ima primjera da se *h* javlja umjesto *k*: Вухсановићемъ, Нихшицке, Нихшићахъ, Нихшиће (Ostojić 1976: 105).

Vrlo je slično stanje i u jeziku Petra II (Vušović 1930: 107–108) kad je ovaj konsonant u pitanju. Uglavnom se *h* stabilno čuva, čak i u nekim starijim oblicima (*lagahne, malehno, tanahna, njihna...*), u riječima iz turskoga jezika (*džehenem, zohor, kahvam, hala...*), javlja se i u pozicijama đe mu etimološki nije mjesto (*uvehnuti, neuvehle, kahur, harapskijem, haginoga...*). Ima i primjera da se *h* gubi u svim položajima riječi (*rana, rišćanskoga, itro, ta, orizont, aljinah, andžara; samorana, tioga, njiove; među nji, rana ljuti, tisuća mrtvi, iz petnije žilah*). Nije ovjerena upotreba *k* ili *g* umjesto *h* na kraju riječi. Teško je kod Njegoša komentarisati pitanje sudbine konsonanta *h* i njegovih supstituta, jer postoje različite verzije teksta. Poznato je nesaglasje između autografa *Gorskoga vijenca*, u kojem стоји *drhtim* i *drhtaše*, i prvoga (bečkoga) štampanog izdanja, đe nalazimo *drktim* i *drktaše* (Mladenović 2005: 215).

I Nikola I (Nenezić 2010: 105–109) uveliko ima očuvano *h* u svim pozicijama (*hram, hoće, Hristu, Husein; izjahala, Mehmed, nehotice, Grahovac, drhti; bih, tijeh, strah, ostarah, gostih,*

*tvojeh*), uz primjere povremenoga gubljenja takođe u svim položajima (*leba, rišćane, očeli, odio, ladno, râne; njovo, greota, naodile, saranjuju; od našie, povr Šare, siroma*). Na kraju genitiva množine imenica *h* se rijetko javlja, a povremeno se gubi i iz pridjevsko-zamjeničkoga pluralnoga genitiva. „Evidentno je često izostavljanje suglasnika *h* iz fonemske strukture zamjenice *njihov*“ (Nenezić 2010: 107). Neetimološko *h* javlja se povremeno: *hrđavo, hrđave, haždaju, hrvača, hrvaju, uvehnut*.

### 3.1.1.1.3.1. Grupa *hv*

Kod vladike Danila grupa *hv* je postojana: хвала, похвалина, захвалиам (сε) (Mladenović 1973: 91), ali je istovremeno zabilježena promjena *hv > f*: фала, фалиш, зафалиено... (Mladenović 1973: 92). Zanimljivo je da je u pismima Radonjića (a u pitanju je period vladike Danila) grupa *hv* uvijek dala *f* (Krivokapić 2009: 129).

U jeziku Petra I (Ostojić 1976: 105) grupa *hv* ima trojaku realizaciju: чува се (ухвате, ухватила, ухваћена, похватат), *hv > hf* (ухватили, ухваћенога, ухваћени, похватани, похфалу) i *hv > f* (уфатити, фатат, уфатит, фалећи), a postojanje grupe *hf* pokazuje da je proces prelaska *hv* u *f* bio u toku.

Nenezić (2010: 108), s pozivom na Vušovića (Prilozi, 17)<sup>9</sup>, bilježi da „Petar II na mjestu ove grupe ima samo suglasnik *f*“, no situacija je kod njega drugačija. Govoreći o suglasniku *f*, Vušović (1930: 109) je zapisao: „U rečima sa grupom suglasn. *hv-*, frikativna se artikulacija zvuka *h* prenela na potonji suglasnik (*v*), te smo tako dobili frikativno *f*“ i navodi primjere iz Svobodijade: *fala, falna, falit, fatat, fatate, pofatasmo, pofataše, pofaćaju*. Međutim, ovde je presudno što se dati stav nalazi u segmentu posvećenom suglasniku *f* te je i interpretirana samo ta situacija, što ne znači – niti se to u Vušovićevu tekstu ičim tvrdi – da je ona jedina, a to se vidi i po primjerima *dovati, prifatiše* koje Vušović donosi na prethodnoj stranici (1930: 108). U istoj *Svobodijadi* nalazimo i mnoštvo primjera s očuvanom grupom *hv*: *pohvališe, zahvališe, hvala tebe, hvale* (G.), *pohvalno, hvalna*, pa i s odbačenim *h*: *povataše, private, uvati*.

U tekstovima Nikole I Petrovića grupa *hv* razvila se u tri smjera: *hf* (*uhfatio, zahfalit, pohfalno...*), *f* (*sfatio, fata, obufaća, fala*), *v* (*privatimo, svati, vatamo*) (Nenezić 2010: 107).

<sup>9</sup> U pitanju je očito separat, otud razlika u paginaciji.

### 3.1.1.3.2. Grupa *htj-*

Umjesto *ht-* kod vladike Danila javlja se *kt-*: ктио/ктиш (Mladenović 1973: 92), a tako je i u pismima Radonjića (Krivokapić 2009: 128–129), u kojima nalazimo primjere *ht > kć* (кћеше) i *ht > kt* (свега jedan primjer ктиш). Mladenović sličnosti pronađe u crnicičkome govoru (Miletić 1940: 477), u kojem glagol *hteti* glasi *kćët*, što govor vladike Danila odvaja od srednjokatunskih govora, u kojima je tipičan oblik *šćët* (Pešikan 1965: 171).

U grupi *htē-* u jeziku Petra I konsonant *h* supstituiše se fonemom *k* (нектећи, ктио, не кћесте, кћела...), ali u istim situacijama uz grupe *kt*, *kć* javljaju se i grupe *šć*, *st* (шинаше, стио). Naporedno postojanje svih grupa govori o istovremenom procesu zamjene *h* sa *k* i jekavskog jotovanja (Stevanović 1933–34: 47, Ostojić 1976: 105). Ipak činjenica da kod vladike Danila nema grupe *šć*, koja je danas jedina na tome terenu, kazuje u prilog tezi da je u grupi *ht* neznatno ranije došlo do izmjene *h > k* te da je ubrzo jotovano ћ uslovilo izmjenu grupe *hć > šć*, od koje kasnije nastao i oblik *stio* (upor. Stevanović 1933–34: 47).

Kod Petra II ima *hć* i *šć* i rjeđe *ć*, *kć* i *sć*. (Nenezić 2010: 108–109). Nikola I u svojem pisanju grupu *ht* uglavnom čuva (*htjeli*, *htjeo*, *htjeti*, *htio*), ali ima i drugačijih oblika: *kt* (*nekćene*), *šć* (*šćelo*, *šćah*), *oć* (*ćah*, *ćavah*, *nećah*) (Nenezić 2010: 108).

Fonem *h* se dakle u njeguškome govoru realizuje na različite načine, što je dokaz nestabilnosti sistema. Iako istorijski izvori i dijalektološki zapisi iz ranijih perioda pokazuju da je fonem postojan te da njegova artikulacija ide u smjeru zvučnoga velara, danas ipak pretežu inovacije kao posljedica standardnojezičkih ujednačavanja pa se uglavnom izgovara kao bezvručni velar [x].

### 3.1.1.2. Fonem *f*

Ivić i Petrović (1981: 539) navode da je konsonant *f* u njeguškome govoru „prilično redak, a sreće se u nekim tuđicama (frume'ti:n, 'ka:fa), mada se i u njima obično supstituiše fonemom /v/ (va'šisti, 'višek,<sup>10</sup> ovi'cijer, va'žo:la, p'rovesor). Takav je uglavnom slučaj i sa grupom xv- ('va:li: se, ali 'fata:).“

Nije jasno otkud su za ovaj segment Ivić i Petrović crpili informacije, jer se leksemi na osnovu kojih rade opis ne nalaze u rukopisu Upitnika (*provesor*, *višek*, *vašist*), a one koji se nalaze ne potvrđuju uvijek njihove stavove (viđeti niže). Ipak neke od tih riječi ostale su zabilježene iz

<sup>10</sup> Ovakav je akcenat u originalu.

gotovo istoga perioda na snimku Andrije Kustudije, kod kojega možemo čuti i *višëke* (ne *višek*, kako ga bilježe Petrović i Ivić), i *vašisti*, i *ovicîr*, i *Vilip*, i *šëv*, i *vamëlu*, i *vamîlîjâ* (g.), ali i *oficîri*, *finî*, *ufâtë*, *ufâtîli*, *fâlit*, *Stëfan*, *s famëlôm*, *formîranû*. Danas su uobičajeni oblici *oficîr*, *fašisti*, *fišëk*, *profesor...*

Čirgić (2012a: 449) Ivić-Petrovićevu konstataciju o niskoj frekventnosti konsonanta *f* naziva neprihvatljivom: „Istina je da je alternacija *f*: v mjestimično zastupljena u njeguškome govoru, ali brojni primjeri potvrđuju da glas *f* u njeguškome govoru nije rjeđi no što je to inače slučaj u crnogorskome jeziku. Samo u inicijalnome položaju mi smo zabilježili ove primjere: *fadžôla*, *fakîn*, *falcâda*, *falit*,<sup>11</sup> *fâlsan*, *fâlja*, *faljîvât*, *famëla*, *fanjëla*, *fêlj*, *ferào*, *fêrije*, *fermât*, *fëta*, *fëtak*, *fisan*, *fišnût*, *fljäka*, *fôjkoša*, *fôrca*, *francuzîca*, *frânza*, *frdžöpac*, *fregât*, *frîjes*, *frkadëla*, *frkûn*, *frkuncîć*, *frutîjera*, *frûto*, *fukâra*, *fukârlük*, *fuljîka*, *fûrda*, *fûrmina*, *Fûs(t)* (top.), *fuštanj*, *fuštija*.“<sup>12</sup>

Očito je da je u 40 godina, koliko je prošlo između dva sprovedena terenska istraživanja (1967. i 2008/09), došlo do promjene u pogledu postojanosti i prisustva konsonanta *f*. To se dâ suditi i po tome što i Ivić i Petrović i Čirgić za potvrdu suprotnih teza navode istu riječ: prvi *važôla* i drugi *fažôla*. No i Čirgić u *Rječniku njeguškoga govora* (2009: 65) uz odrednicu *fažôla* stavlja uputstvo „v. vadžola“, što upućuje na to da su ovjerena oba oblika, ali i da je očito oblik sa *v* češći u upotrebi. Oblik *vûrda* rjeđi je od oblika *fûrda* (iznutrice), dâ se zaključiti na osnovu istoga uputstva u *Rječniku njeguškoga govora* (Čirgić 2009: 249). Valja primijetiti i da Čirgić (2009: 217) bilježi leksem *šuvît*, koji se tako javlja i u njegovu korpusu, a taj sam oblik i ja čula, no u OLA nalazimo *šuvît* i *šufit*. U ovome leksemu supstitucija *f* > *v* danas dosljedna (upor. Lipovac-Radulović 2004: 342 za jugoistočnu Boku *šüfît* < ven. *sofita*, it. *soffocare*). Oronim *Ćâva* (prijevoj na Lovćenu) albanskoga je porijekla (alb. *qafë*). Od talijanskoga *fazzoletto* u njeguškome je *vaculët*. U glagolu *rovitât/rofitât* vidi se zamjena izvornoga *h* (< njem. *roh* – sirov) sa *v*, a onda *v* sa *f*.

Čirgić je u citiranome dijelu naveo samo riječi s početnim *f*, stoga ovđe donosim i riječi u kojima se *f* danas javlja u drugim pozicijama: *äftulu*, *kafânu*, *kâfu*, *kâfâ*, *nâ kâfu*, *kafîć*, *prifâtîli*, *šöferima*, *könföra*, *konfiskovao*, *tëlefôna*, *telefônâ*, *jëftin*, *potrëfîh*, *izmâtüfîo*, *efendîja*, *kerefëke*, *marifêt*, *pofermão*, ali *äsvâlt*. Premda je češća sa *f*, imenica *kafa* čuje se i s *v*: *kâvu*, *pôkâvu*, ali *kafâna* samo tako.

<sup>11</sup> *fâlit* (= nedostajati; pogriješiti), *fâlît* (= hvaliti).

<sup>12</sup> U originalnome tekstu leksemi nijesu akcentovani. Akcente sam unijela radi potpunije slike, prema *Rječniku njeguškoga govora* (Čirgić 2009: 65–68).

Problematičan je opis Ivića i Petrovića (1981: 539) u vezi s grupom *hv*-: „va:li: se, ali ‘fata:‘“. U Upitniku je oblik *vâlîm* zaista naveden, ali potom prekrižan i pored njega podvučen oblik sa *f:fâlîm* (što je i jedini oblik koji se danas čuje). U nastavku slijedi potvrda u obliku imenice: *fâlîša*, *fâlîša* (hvalisavac). Više primjera i elaboraciju evolucije grupe *hv* viđeti u 3.1.1.1.2.1. i 3.1.1.1.3.1.

Danas na Njegušima nema potvrda za Ivić-Petrovićeve primjere: „Fonema *f* sreće se mesto inicijalnog /v/ i u nekim posebnim slučajevima ('fene:, fre'sina, pored 'vene:, v'rijes, ali uvek fe:ne 'vene' Pl subst.)“ Ovjereni su oblici *vřijezu* i *vrežinu*. S druge strane, Čirgić u Rječniku (2009: 66) navodi leksem *fěl* sa značenjem „crni svileni veo“, što je očito potvrda opisane promjene s početka riječi. Značenje „razrok“ u njeguškome govoru imaju pridjevi: *fří*, *fřlāv*, *fřlôk* (< vrljook), *vřlôkâs* (< vrljookast), *vřlāv*. Otašević (2012: 68, 70) navodi *feštít* uz *veštít* (< it. vestito; muško odijelo, upor. Lipovac-Radulović 2004: 375). Orijentalizam *fildžan* u njeguškome je govoru uglavnom *vižân*, rjeđe *fižân*.

Fonem *f* prelazi u *p* samo u onim okolnostima koje su tipične za širi crnogorski prostor: tako na Njegušima pored *Stěfān* ima i *Šćepac*, *Šćepčević*; *prǐganice*, *isprǐgāh* (*prǐgāt* – pržiti < lat. *frigere*, upor. Musić 1972: 212), *prosùla* (tiganj, juž. it. *fresola*, upor. Musić 1972: 213), *polumēnta* (< lat. *fundamentum*, upor. Musić 1972: 208) – na Cetinju je danas *polumēnta* i *podumìenta* (sopstveno svjedočanstvo). Ovo je osobina širega crnogorskoga terena: iste riječi zabilježene su i u govoru Crmnice (Miletić 1940: 362), Bjelopavlića (Ćupić 1977: 199 *prǐganice*, *prǐgāt*, *polumēnta*, *podumēnta*), srednjokatunskim i lješanskim govorima (Pešikan 1965: 268 *podumēnta*, 271 *prǐgāt*), Vasojevića (Stijović 2004: 492 *prǐganice* i *prǐgāt*).

Ovde moram dati još jednu napomenu: Ivić i Petrović upotrebu fonema *f* u govoru Njeguša dokazuju primjerom *frumetîn*, koja u Njegušima nije ovjerena – ni prošloga stoljeća ni danas. I sâm Vujović, ispunjavajući Upitnik za OLA, na osnovu kojega su Ivić i Petrović iznijeli svoje zaključke, zapisuje: „rumetîn, frumetîn (Cetinje)“, kako je i kod drugih leksema bilježio onđe đe bi uočio razlike između govora cetinjskoga i njeguškoga. I danas je u svim njeguškim selima *rumetîn* jedini oblik od te osnove (ovjeren je i standardni leksem *kukurüz*), a taj se oblik javlja i u snimku Andrije Kustudije, nastalom deceniju poslije Vujovićeva istraživanja. U formi *rumetin* ovaj se leksem javlja i kod Nikole I Petrovića (Nenezić 2010: 230).

### 3.1.1.2.1. Konsonant *f* u istorijskim zapisima s Njeguša

Konsonant *f* stabilan je član konsonantskoga sistema u jeziku svih Petrovića (Mladenović 1973: 92–93; Ostojić 1976: 103; Nenezić 2010: 109–110) i Radonjića (2009: 131–133).

### 3.1.1.2.2. Konsonant *f* u okolnim govorima

U govoru Crmnice *f* postoji kao dio konsonantskoga sistema (Miletić 1940: 359–362), u govoru Cuca se javlja samo po izuzetku, ali što se ide južnije (Bjelice, Lješanska nahija, Lješkopolje) *f* je stabilnije (Pešikan 1965: 121), u istočnocrnogorskome (Stevanović 1933–34: 48) je stabilan dio sistema, kao i u Paštrovićima (Jovanović 2005: 161).

Konsonant *f* danas je stabilan član sistema njeguškoga govora. Sudeći po jeziku Petrovića, moglo bi se pogrešno zaključiti da je ta stabilnost povjesna konstanta. Zapisи ipak pokazuju da je fluktuacija u izgovoru bilo i da se, makar na Majstorima, izgovaralo *v* umjesto *f* u mnogim pozicijama. Supstitucija *f* sa *p* koja je u pojedinim primjerima zabilježena u njeguškome govoru javlja se na široj crnogorskoj teritoriji.

### 3.1.1.3. Konsonant ţ

„Redak je i konsonant /ţ/, koji se pojavljuje najčešće u stranim rečima (ža:'mija, 'ža:da, 'žanda:ri), ali ponekad i u slobodnoj varijaciji sa /ž/ (ko'žuk, pored običnjeg ko'žuk)“, pišu o ovome palatalu Ivić i Petrović (1981: 540). Čirgić (2012a: 450) i ovu konstataciju naziva proizvoljnom i pojašnjava: „Da je netačna, potvrđuju i sami autori koji navode primjer *kodžuk* umjesto običnjeg *kožuk* (jer kako bi inače nešto što je rijetko ili neobično zamjenjivalo ono što je obično, često ili ustaljeno?!), ali i brojni drugi primjeri koje smo zabilježili pri proučavanju njeguškoga govora – samo u inicjalnome položaju npr. *džâda* (i u toponimiji *Džâda*, *Džâda kroz alûgu* i sl.), *džâpât se*, *Džâramine* (top.), *Džardîn* (top., dvorište ispred kuće Petrovića), *džebâna/džebeâna*, *dženâbëtnica*, *džômba*, *džônta*, *džôra*, *džûpa*, ili u drugim položajima u riječi, npr. *bâdža*, *bâkândža*, *bîdž*, *bolândža*, *demîrodžak*, *dovidžât se*, *fadžôla*, *frdžöpac*, *odžâklîja*, *vadžôla* i dr.<sup>13</sup> Dakle, suglasnik *dž* u njeguškome govoru ne razlikuje se ni po čemu od stanja u crnogorskome jeziku uopšte (a primjeri pokazuju da se ne radi o 'stranim rečima' već o riječima stranoga porijekla).“

<sup>13</sup> Akcente sam postavila prema *Rječniku njeguškoga govora* (Čirgić 2009).

Čirgićevome komentaru mogu se dodati još nekolika primjera u kojima se ovaj konsonant javlja *vižān*, *interežž̄e*, *žàbē* (pril.), *Tupažīć* ( prezime), *žäkōvā*, *žep* (pored *špàg*), *žäre* (upor. „*žàra f.* posuda od pečene gline sa dvije ručke, čup; it. *giara*, riječ *ar.* porijekla“ – Lipovac-Radulović 2004: 382), *bûža* (otmjeniji, bogatiji čovjek), *bužâk* (smetlište), *gânža* / *gânač* (kuka za vješanje mesa; upor. Lipovac-Radulović 2004: 103, *gânač*, *gančîn* < it. *gancio*),<sup>14</sup> *penžatîrât* (stavlјati đon na cipele), *saližâo* (oblagati kamenom; upor. Lipovac-Radulović 2004: 304 *salîž*, *saližât* < ven. salisao).

### 3.1.1.3.1. Odnos ţ i ž u njeguškome govoru

Slobodna upotreba ţ i ž u njeguškome govoru rijetka je, ali primjera ima, i to u svim pozicijama u riječi: *bîž/bîž* (grašak), *bužâin/bužâjîn* (vrsta platna koje se koristilo za pravljenje *buže* – skorupa sa surutke), *žändär* i *žandär*, čak i u onomastici *Župâni/Župâni* (zaselak).

Dvostrukost izgovora i činjenica da ima primjera u kojima se ţ javlja na mjestu etimološkoga ž mogu sugerisati na to da se nekad u ovim pozicijama izgovaralo ž. Na to bi mogla upućivati i izvjesna nestabilnost u pogledu povremenoga izgovora domaće riječi *kôžûk* kao *köžük* koju pominju Ivić i Petrović (1981: 540).

U tom smjeru bi se možda moglo razmišljati i o reinterpretaciji zapisa ž u spisima Petrovića i Radonjića, koje se navode u nastavku.

### 3.1.1.3.2. Konsonant ţ u povijesnim izvorima Njeguša

Nema potvrde da je vladika Danilo ijednom napisao slovo ţ, iako su ga pisali ljudi u njegovom neposrednom okruženju (Mladenović 1973: 29–30). Ponekad se bilježi grafemom ж: сръжба (pored etimološkoga pisanja сръчбе, a dvostrukim bilježenjem Mladenović potvrđuje da je u pitanju grupa *džb* a ne *žb*), мажарио, мажарие, кажалића, спенжали, скужасмо, окламажија, Живу. Isto se potvrđuje i kod guvernadura Radonjića (Krivokapić 2009: 168).

U njeguškome je govoru ovaj konsonant uglavnom stranoga porijekla. Javlja se u orijentalizmima i romanizmima, a još nije uspostavljen njegov stabilan odnos prema fonemu ž. U

<sup>14</sup> U Čirgić 2009: 69 navodi se odrednica *gânža*, no informator iz Erakovića nam je na upit o ovome leksemu odgovorio da se kaže *gânač*, a kontekstualizovao ga je kroz primjer: *so tògâ gânža*.

ovome slučaju inovacije idu u suprotnome smjeru od onoga što je u upotrebi na široj teritoriji (*Župāni* umjesto *Župāni*).

### 3.1.1.4. Konsonant *ȝ*

Ova zvučna afrikata javlja se u riječima romanskoga porijekla ili riječima koje su došle preko romanskih jezika (upor. arap. *ȝēra*). Distribucija joj je stoga ograničena i nije zabilježena na kraju riječi.

U rukopisu Upitnika za OLA ne nalazimo nijedan primjer za konsonant *ȝ* u njeguškome govoru, no Ivić i Petrović (1981: 540) zapisuju: „Fonema *ȝ* u materijalu je potvrđena samo u leksemi 'biza i izvedenici bi'ȝi:n“, a o distribuciji kažu da nema materijala kojim bi se potvrdilo prisustvo ovoga fonema u početnoj i završnoj poziciji (1981: 538). Čirgić (2012a: 451) ovome dodaje više primjera: *bizäk* (pas), *bûža* (vrsta skorupa od surutke), *bronzoglävile* (osoba velike glave), *bronȝîn/brozîn* (vrsta kotla), *brônža*, *fränža* (polna bolest, sifilis), *magazîn*, *ožovîna* (*Sambucus racemosa* i *Sambucus nigra*),<sup>15</sup> a popis se može dopuniti i riječima *bužaȝîn/bužaȝîn*, *ȝëru* (*ȝera* = malo), *maȝîja* (jak momak), *špêñža* (trgovina).

Vuk (1836: XXVIII–XXIX) pominje da se u „đešto u Crnoj Gori i po susjednome primorju u đekojim riječima“ *ȝ* izgovara kao *ȝ*, za što navodi primjere *ȝipa* (m. *zipa* = kamen), *ȝub* (m. *zub*), *ȝora* (m. *zora*) te po izgovoru nalik tome i *ȝeneral* (m. *ȝeneral*). Od ovih riječi na Njegušima je potvrđen leksem *ȝipa* (jedan je informator iz Erakovića kazao *ȝipa*, ali iz istoga sela imamo više potvrda za *ȝipa*), a kod informatorke s Mirca zabilježen je i oblik *ȝemjanê* (m. zemljane: *stâvja se u onê ȝäre ȝemjanê*). Ista je informatorka dvaput mimo toga izgovorila *ȝëmlja*, pa je vjerovatno u datome iskazu riječ o distancoj prezervativnoj asimilaciji, a ne o stabilnoj izgovornoj crti, te ne можемо potvrditi njegovu upotrebu u riječima slovenskoga porijekla.

#### 3.1.1.4.1. Konsonant *ȝ* u istorijskim tekstovima Petrovića i Radonjića

Mladenović (1973: 93–94) napominje mogućnost postojanja ovoga konsonanta kod vladike Danila u riječima stranoga porijekla i navodi primjer zenerala, koju tako zapisuje isključivo kad se obraća mletačkom generalnom providuru za Dalmaciju (inače je ȝeneralax, ȝeneralax, đe ȝ ima vrijednost đ) i спензë (novac, trošak), koja se, viđesmo, i danas u značenju trgovine koristi u

<sup>15</sup> I ovde sam dodala akcente radi potpunije slike, prema *Rječniku njeguškoga govora* (Čirgić 2009).

njeguškome govoru: *špēnza* (Čirgić 2009: 215). Javlja se i u pismima Radonjića (Krivokapić 2009: 135–136).

Na osnovu navedenih primjera zaključuje se da je u njeguškome govoru distribucija konsonanta *ʒ* ograničena na medijalnu i inicijalnu poziciju, ali nema potvrda upotrebe ove afrikate na kraju pojedinačne riječi. Pod uticajem obrazovanja danas se kod mlađih rijetko čuje, ali se može govoriti o njenoj (relativnoj) stabilnosti jedino u leksemu *biz̄in*. Mlađi su ispitanici na pitanje koristi li se ovaj konsonant odgovarali: *a kāko ně – bronž̄in, biz̄in*, ali na pitanje izgovaraju li sami tako nijesu davali pouzdane i jasne odgovore. Čini se da je *biz̄in* jedina riječ u kojoj se ta afrikata čuje među pripadnicima svih generacija, zabilježena je i kod mlađih u spontanome govoru.

### 3.1.1.5. Konsonanti *š* i *ž*

Ova dva frikativa karakteristika su svih crnogorskih govora (Čirgić 2017: 117, 122). I u njeguškome su konsonantskome sistemu zastupljeni, pri čemu je, kao i u ostalim krajevima, *š* značajno češće od *ž*. Produkti su jotacije, najčešće jekavske, ali i nove, a javljaju se i u antroponimiji i perifernoj leksici (uzvicima). S obzirom na to da su najčešće rezultat jotacije, ovi fonemi imaju ograničenu distribuciju.

Ivić i Petrović (1981: 540) daju ovakav opis: „Foneme /š Ž/ sreću se, prva vrlo često a druga sasvim retko, u rezultatu novoga i jekavskoga jotovanja, sporadično i u proklitičkim spojevima (š-e'no:m, iž-e'ne:)“.

#### 3.1.1.5.1. Konsonant *ž*

Fonem *ž* se u početnoj poziciji javlja samo sporadično (pri tepanju *žâto, žâba* i u antroponimima *Žâja, Žâga*, upor. Čirgić 2012a: 447). U završnoj poziciji ga nema. Na Mircu smo na upit zabilježili *žen̄ica* i *žen̄ica* (dem. od žena, pri tepanju), a potvrdu za oboje dobili smo i od informatora iz Raićevića. U medijalnoj poziciji nalazimo ga u glagolu *ižës, ižëla, ižëdëm, ižede* (3. l. sg. aor.), infinitivu *mřžët* (uz *mřzët* i *mřzjët*), prilogu *ižutra*, u imenici *koževiña* (meso od koze), pridjevu *kôži sir, kôžâ stâza, kôžû prövaru, ot kôžë dläkë, kôžih, kôžë mlëveko*, zabilježen je i oblik *kožâčkî jezik – a zborili smo väzða, küćo möja, crnogrskî, äda nï̄esmo kožâčkî jezik imäli* (vjerovatno neka narodna etimologija, blend *kôži* (koziji) i *?kozâčkî<sup>l</sup>*<sup>16</sup>). Osim toga čuje se u određenom

<sup>16</sup> Znak *?* označava rekonstruisani, mogući oblik, nepotvrđen na terenu.

fonološkom okruženju, đe je posljedica asimilacije po mjestu artikulacije: *gvòz̡ja*, *rāz̡jèli*, *ž̡jetètom*... U ovim slučajevima javlja se samo pred palatalom ž (i to ne kod svih govornika, čuje se i *ž̡jètelinè*), dok se ispred n izgovara jasno ž: *bež̡njèga*, *prož̡njèga*.

### 3.1.1.5.2. Konsonant š

Fonem š javlja se u svim pozicijama, pri čemu se u finalnoj nalazi samo u uzvicima: *iš*, *muš*, *kiš*, *guš* (upor. Čirgić 2012a: 447). Za početnu poziciju nek posluže primjeri iz *Rječnika njeguškoga govora* (Čirgić 2009: 219–220) i *Njeguškoga rječnika* (Otašević 2012: 203): *šaktät/šahtät (se)*, *šècät*, *šèdalo*, *šèdikoka* (vrsta biljke), *šèdnik*, *šedòčit*, *šedòk*, *šèka*, *šekìra*, *šèknüt*, *šèmeñäk*, *šenokös*, *šèn<sup>17</sup>* (predošećaj), *šeňät*, *šët* (savjet), *šètovät*, *šïka* (tepanje za kravu), *šïkica*, *šïkna*. U korpusu ima više primjera, ovome ćemo dodati samo priloge *šùtra* i *šutràdän / šutrídän / šùtri dän*. Navodimo neke primjere za medijalni položaj: *prèksutra*, *našèkli*, *ošèćao*, *ošïnäk* (gnijezdo osa), *pašalük*, *päši*, *pròšäk*, *prošaćica* (zadnja dva prema OLA, ali se danas čuje i *pròšäk* kod najstarijih i *pròsjäk* i *pròsijäk* kod srednje i mlađe populacije), *pošèćaū*, *pošedòčit*, *pòšeče* (3. l. sg. aor.), *pošekötine*, *pri'ešèdnika*, *prošènäla*, *starošedìōcä*, *üšeka* (vrsta gljive što raste na drvetu), u deminutivnome pridjevu (bez tepanja): *maëšnī*, u zbirnim imenicama *klâše* (OLA) i *ôše* (oštra pšenična pljeva, Čirgić 2009: 162), u toponimiji: *Prèšeka* (pot *Prèšeköm*), *Päšä plöča*, *Päši käm* i antroponimiji: *Vêšo*, *Dîšo* (vok.), *kod Åša* i u primjeru sa sekundarnim jatom: (*vödu*) *kïšelü*, *kïšelili*, *kïšelō* (*ml̥jeko*). Javlja se i kao rezultat asimilacije prema mjestu artikulacije: *išćèpkäna*, *šćëla*, pri tepanju: *rädošnica*, *jësi*, *sîn*. Ispred palatala n čuje se jasno š, a ne š: *š ñîm*, *šnëgovi* (kod najstarijih, inače *sñëgovi*).

Primjere proklitičkih spojeva koje pominju Ivić i Petrović š-enôm, iž-enê te enklitičke i složeničke spojeve koji se nalaze u Upitniku *dvaeš-ëdan*, *väś-e vïdijo*, *näś-e* nijesmo čuli na terenu, a to nam je usmeno potvrđio i Čirgić. Ovakve gorovne oblike (ipak kao rijetke) pominje i Petrović (1972: 62) u govoru Ceklina (Riječka nahija).

### 3.1.1.5.3. Konsonanti š i ž u povijesnim tekstovima Njeguša

Budući da grafemi š i ž donedavno nijesu bili u zvaničnoj upotrebi (uveđeni kao mogućnost u crnogorski jezički standard 2009. godine), ograničenost grafije onemogućava nas da s preciznošću govorimo o njihovome prisustvu u korpusu istorijskih tekstova. Mladenović (1973: 90<sup>184</sup>) samo u

<sup>17</sup> U Upitniku za OLA: *šèn me ubi od njëga*.

fusnoti navodi primjer изъели, u kojem poluglasnik potvrđuje izgovor *zj*, uz primjer γħaxa („uzjahao“) u kojem je đ nastalo od ž (jotacija -*zj*- > -᷑ opisana je u crnogorskim govorima, upor. Miletić 1940: 392, Vušović 1927: 17, a vidi se i danas po tome što se nadimak Žāga često piše, a potom i izgovara Žäga<sup>18</sup>).

Ovaj sam glagol (*uzjahati*) uvrstila u fonološki upitnik. Informatori su izgovarali *uzjāħāt*, ali su dosljedno sugerisali da zapravo ne bi ni iskoristili taj glagol, već tvorenici *pojāħāt*, *pojāšēm*, što prvi oblik čini neautentičnim za današnjega govornika.

Krivokapić (2009: 134–135) u jeziku serdara i guvernadura Radonjića nalazi stanje sličnu onoj opisanoj kod vladike Danila, što se može pratiti putem bilježenja grupe *svē sa se*, a potvrđen je i primjer *uđaha sa ē* (= đ) kao kod vladike Danila.

Bilo je rasprava o tome kako bi Njegoš bilježio š i je li ga nastojao zabilježiti (upor. Marojević 2003: 214–216). Marojević ortoepski rekonstruiše jotaciju u primjerima *śutradan*, *paśu* (ali *päsjēga* mleta u jednome stihu), pa i u enklizi *namiłōśče* (< na milost će). Na ova je pitanja nemoguće dati pouzdan odgovor s obzirom na ograničenost Njegoševe grafije, ali i grafije ostalih znamenitih Njeguša iz 17–20. stoljeća.

Konsonanti š i ž javljaju se, dakle, na očekivanim pozicijama u njeguškome govoru: kao rezultat jekavske jotacije (*śekīra*, *mřžēt*), kao rezultat novije jotacije (*köžī*, *klāše*), kao rezultat jednačenja po mjestu tvorbe (*grōžje*, *iśćēpkāt*), u ekspresivnoj leksici (dem. *maëšnī*), u onomastici (*Prëšeka*) itd.

Postojani su u svim pozicijama u kojima se javljaju na čitavoj crnogorskoj teritoriji, ali se može govoriti o dvostranim inovacijama: s jedne strane, kad je riječ o konsonantu š, treba istaći da kod mlađih pod uticajem obrazovnoga sistema u leksemima koji se rjeđe koriste umjesto š uvode sj, no dokaz nesigurnosti u tome pogledu i neobičnosti grupe *sj* za autentičnoga govornika jeste i postojanje oblika *prōsijāk*, u kojem se novonastala grupa *sj* razbija vokalom *i*.

S druge strane, četiri informatora sam pitala kako bi rekli umjesto *ne mrzi me – nemō me...* Dva informatora su dala infinitiv *mřžēt* (srednja i starija generacija), jedan *mřžēt* (srednja generacija) i jedan *mřzjēt*. Oblik *mřzjēt* dat je nakon prilično razmišljanja, tako da se ne može smatrati autentičnim, osim u pogledu smjera u kojem idu inovacije u jeziku. Broj ispitanika je nedovoljan

<sup>18</sup> U pitanju je poznati režiser, koji je jedno vrijeme bio i ministar kulture i političar, pa se njegov nadimak često pominjava u kolumnama.

da bi se dao konačan odgovor. Vrijedi napomenuti da je u srednjokatunskim govorima i u Crmnici ovjeren samo oblik *mřzět*, što može značiti da je to bio i njeguški oblik, ali opet može biti i razlikovna crta između ovih govorova.

### 3.1.1.6. Sonant *v*

U njeguškome govoru sonant *v* je aproksimant, ima slabiju artikulaciju te se u određenim okolnostima – uvijek ili povremeno – gubi, a u nekim se izgovor redukuje. Opis koji za izgovor ovoga sonanta u Crmnici daje Miletić (1940: 228) u potpunosti vrijedi i za Njeguše: „Labiodentalna artikulacija je doduše sasvim obična (...), ali se, naročito u intervokalnom položaju, donja usna često ne pomera unazad toliko koliko je potrebno za artikulaciju pravoga *v*, tako da karakteristični prolaz ne gradi donja usna sa gornjim sekutićima nego obe usne, pri čemu usni otvor ostaje duguljast.“

Ipak, ovaj je fonem u Njegušima, kao što Pešikan (1965: 117–118) ističe za srednjokatunske govore, znatno stabilniji nego u Crmnici. U njeguškome govoru gubi se u istim pozicijama kao u srednjokatunskim govorima (a slična je situacija i u riječkim govorima, pa i u govorima Boke, upor. Petrović 1972: 63, Tomanović 1970: 226–227).<sup>19</sup>

#### 3.1.1.6.1. Sonant *v* u grupama *Cons. + v + ě*

Od značaja su u ovome dijelu grupe *svě-* i *cvě-* u kojima se u njeguškome govoru *v* gubi:

- *svě-*: *śedök* (< svjedok), *śedōčít* (< svjedočiti), *śětovāt* (< svjetovati), ali: *svjěckī*, *svjětlōs* (imenica *světlo* < *svi'etlo*)
- *cvě-*: *ćetā* (< cvjeta), *ćětastū* (< cvjetastu, na cvjetove), *Ćětko* (< Cvjetko).

U grupi *dvě-* ovaj je sonant postojan: *dvjěsta*, *dvjěma*, s izuzetkom imenice *mežěd* (< medvjed), koja je u tome obliku potvrđena na znatno širem području, pa je i dijelom crnogorskoga standardnoga varijeteta.

Ovde navodim i primjer *jěverica*, koji bilježi OLA (što Pešikan /1965: 117/ tumači kao disimilaciju prema sljedećem slogu), ali danas za takav izgovor nijesam našla potvrdu: informatori su dosljedno kazivali *vjěverica* (za više primjera grupe *vj* viđeti u dijelu o jotaciji).

<sup>19</sup> I njeguškome govoru *v* se gubi uslijed prastare redukcije u grupi *b + v*: *öbalu* (ob-val-a), *obālīt* (< ob-val-iti), *oblāk* (< ob-vlak), *oblās* (< ob-vlast), *objēsi* (< ob-věs-iti) (analogijom prema *objěsít* i neprefigirani glagol *bjěšāt*: *pā äko čete me objěsít sät kåd i Krüšku – bjěšāte*), *obećāt* (< ob-većati), *obör* (< ob-vor), *obřći*, *obřcěte* (< ob-vr-ći), *obřnūla* (< ob-vr-nula), *obřsili* (< ob-vršiti), *obukovāt* (< ob-vuk-ovati).

### 3.1.1.6.2. Sonant *v* u intervokalnome položaju

U položaju između vokala u njeguškome govoru sonant *v* pokazuje povećanu nestabilnost u ovim slučajevima:

- u paradigm glagola *pràvīt*, *stàvīt*, *zaboràvīt* i njihovih tvorenica postoji jasna tendencija manje ili veće redukcije *v* (što često zavisi od izvanjezičkih karakteristika – brzine govora i sl.): *napràvīli*, *popràvīmo*, *stàvīmo*
- u nekim prezimenima: *Marićēvici*, *Vulōvici*, *Popòvici*, *Petròvica*, *Šćèpčēvica*, ali i: *Petrićēica*, *Marićēici*, Ivić i Petrović (1981: 542) bilježe i *Popòvici*, *Duboik*
  - o za razliku od ovih prezimena, prezime *Čavòr* u onomastici Pešikan (1985: 5) bilježi kao *Ča[v]jòrova dolīna* i *Ča[v]jòrovo gûmno*, pri čemu uuglastom zagradom označava nepotpunu redukciju izgovora, ali danas takav izgovor nijesam potvrdila ni u jednome obliku leksema *Čavòr*, što znači da se izgovor ustabilio pod uticajem razvoja pismenosti i standardizacije
- u nekim posesivnim konstrukcijama u kojima i inače dolazi do brojnih redukcija: *Ik<sup>e</sup> Ćova*, *šćér Mâšōvā*
- u riječi *đavo* primjetno je ili potpuno gubljenje ili pun izgovor (aproksimanta) *v*, često i naizmjenično: *žao me drži zà žavola*, *svàkī me žàvo žàolu dòdao*; tako i u pridjevu i prilogu *žàvolā* i *žàolōm*
- u pridjevima / prilozima *pravo* i *zdravo* javljaju se tri izgovora – sa *v*, s djelimično redukovanim izgovorom i s potpuno redukovanim *v*: *prão* i *pràvō* i *pràvo*, *zdrão* i *zdràvō* i *zdràvo*
- rječca *ëvo* najčešće se izgovara s jasnim aspirantom, ali se bilježe i primjeri djelimične (*ëvō*) ili potpune redukcije (*ëo* – rijetko), no i to zavisi od brzine govora i vanjezičke situacije
  - o da ovde nije u pitanju glasovni sklop *-evo-*, već pragmatički momenat, pokazuju leksemi *ževôjka* i *ževôjac̄kī*, u kojima se *v* uvijek izgovara bez redukcije
- oblik *čovjek* nije ovjeren – umjesto njega javlja se *čöek* ili *čöjak*; raslojavanje je generacijsko: *čöjak* je češće kod starijih, ali se čuje i *čöek*; kod mlađih je samo *čöek*
- sonant *v* pokazuje najveću sklonost gubljenju u grupi *-ovo-:*
  - o pokazna zamjenica *ôlîkī* (< ovolîkī) toliko je učestala da je analogijom došlo do duljenja i u *tôlîkī* (v. Zamjenice, tačka 3.3.3.1.)

- u 3. l. sg. prezenta glagola *govorīt* (samo osnovnoga, neprefigiranoga glagola): *gōrī* i bez akcenta *gōrī* (vjerovatno zbog učestalosti toga oblika u pripovijedanju), u pridjevu od iste osnove *razgorlīvī*, ali *progovōrīmo*, *govorīli*, *dogovōrīlo* i *dogo<sup>v</sup>ōrīt*, *rāzgovōr*
  - u prilozima su različite varijante i kod istoga govornika česte: *ōjē/ōže*, *ōdēnake*, *ovōdēnake*, *ovōjēn*, *ōvdēn* (v. tačku 4.6.1.)
- *taulīn/tavulīn* (< tal. tavolino; stočić, manji sto – upor. Lipovac-Radulović 2004: 351) – to je jedini ovjereni primjer (fakultativnoga) gubljenja *v* u ovoj grupi, premda je *tavulīn* češći. Ako se pogleda popis riječi u kojima dolazi do redukcije, ne može se uočiti neka fonološka pravilnost, ali se uzrok redukcija može tražiti u frekventnosti njihove upotrebe.

### 3.1.1.6.3. Sonant *v* ispred sonanata

U grupi *vl-* na početku riječi *v* se gubi u *lāčīt*, *lāčīla* (ravnati), *lasātī rēp* (čupav, od *vlās* – dlaka). U naslijedeđenome korpusu zabilježeno je i *lādīka* (Čirgić 2009), ali frekventnije je *vlādīka*, a to je i jedini oblik potvrđen u našem terenskom istraživanju. Od imenice *vlās* (vlast) zabilježeno je *nāylās*, ali i *prēlās*. Osim nekoliko navedenih primjera *v* se u grupi (-)*vl-* redovno izgovara: *vlāgu*, *Pāvla*, *vlāštīna* (vlasništvo), *navlaštīto* (naročito), *nāvlaka*.

U grupi (-)*vr-* sonant *v* nešto je nestabilniji. Tako su zabilježeni primjeri *rūće* i (rjeđe) *vrūće*, ali *vručīna/vručīna* (ista govornica), *vřūča*; *Rblāni* i *Vrbjāni* (stanovnici Vrbe); *Navřpōle* i *Nārpōle* (toponim). Znatno je više primjera stabilnoga izgovora grupe (-)*vr-*: *Vřba/Vřba*, *vrātīm*, *vrāčū*, *povrātīlo*, *vřgnūt*, *vrāg*, *zāyrāga*, *vrābāc*, *vrāna*, *vrāñonogē* (vrsta trave); *prevřčāt*, *vršnīk*.

U slijedu *svr-* izgovara se aspirant *v*: *svřnēm*, *svrāka*, *svrāčka* (svraka), osim u glagolu *sřbī* (< *svrbi*). Čirgić (2009: 204) bilježi imenicu *srāb* (< *svrāb*), ali kroz upitnik nije potvrđena. Glagol *sřbī* jedini je u upotrebi u svim generacijama, kao i imenica *svrāb/svrāb*. Jedino sam od informatorke s Majstora čula *sřběž*.

U njeguškome govoru grupu -*vl-* (< *v + j*) nalazimo u četiri varijante (više viđeti niže):

- bez *v*: *sprālālo*, *oprālāmo*, *prijalūjū*, *ostālā*, *naprālen*, *naprāleno*, *stālā* (ista govornica: *stālā*, *nabāvjālo*, *postāvjāt*)
- s reduciranim *v*: *oprāv'lāmo*, *brāv'lī*, *Tra<sup>v</sup>līvā rùpa*, *Tra<sup>v</sup>līvī dō* (za posljednja dva toponima upor. Pešikan 1985: 5)

- s očuvanim *v*: *da se nabavlaū, popravlāli, stävlaš*, ali uvijek *zdravle* (uz povremeno predsonantsko duljenje, čak i kod istoga govornika: *zdravle*), *crevle*, *bravlega*
- bez epentetskoga *l*: *nabavjalo, postavjat*.

Ne može se utvrditi ni frekventnost pojedinačnih oblika niti njihova uslovljenost određenim pragmatičkim momentima. Različite varijante nalazimo kod istih govornika. Možda bi upitnik pokazao neku pravilnost, ali nije bilo predmet ispitivanja.

U grupi *-vn-* dolazi do disimilacije, te je kod najstarije generacije učestalo *-mn-* < *-vn-*: *glâmnō*, *glâmnī*, *glâmnōme*, *glâmnā*, *krmnīku*, *dâmno*, *odâmno*, *lomnīca*, *protîmnīci*, *crkômnā*, *darômnōme*, *òtrômna*, *ramnâla se*, *râmno* (ali ponekad i *râvno*), *prodâmnica* i *prodâvnica* (kod iste govornice, što je očito uticaj standardnoga varijeteta),<sup>20</sup> kod jednoga je informatora zabilježeno i *zômnêmo*. Jedan od vrhova Lovćena izgovara se i *Štirômnîk* i *Štirôvnîk*. Kod starije generacije češće je *Štirômnîk*, kod mlađe bez disimilacije *Štirôvnîk* (to je i standardizovani oblik). Na isti način pod uticajem standarda *Kuća crkômnâ* na Majstorima sve je češće *Kuća crkôvnâ*.

Noviji leksemi ostaju neizmijenjeni: *dîvnî*, *nâstâvnîcu*, *pôprâvnî dôm*, *zôvnûli*, *borôvnica*, *rëdôvno*, *stanovnîkâ/stanôvnîkâ*, *ösnôvnê* (*škôlê*). Kod mlađe generacije disimilaciju nijesam zabilježila: *krvnîk*, *glâvnî*, *prodâvnica*.

### 3.1.1.6.4. Još neki primjeri gubljenja sonanta *v*

U svim generacijama zabilježeno je gubljenje *v*

- u suglasničkoj grupi *-vstv-* gubi se *v*: *zdrâstveno*
- u prilogu *odolén* / *ödolén* (< odavde) (za akcenat v. Nepromjenljive riječi, upor. Čirgić 2012: 29)
- u imenici *mrtâc*, *mîca* (ali *mîtvôga čöeka*), где je do gubljenja u nominativu došlo analogijom prema kosim padežima.

Grupi *gv-* (*gvôžđa*) u njeguškome je govoru stabilna, za razliku od nekih okolnih i teritorijalno bliskih govora u kojima se gubi uvijek (u Crmnici *gô(ž)đe* – Miletić 1940: 387) ili sporadično (u Riječkoj nahiji *öd godâ* / *öd gvôđa* – Petrović 1972: 64; Boki *g(v)ožđa* – Tomanović 1972: 227).

Za govore Boke Tomanović (1972: 226–227) navodi primjere koje sam zabilježila i na Njegušima, a koje nalazimo i u srednjokatunskim govorima (Pešikan 1965: 117–118): *dâ(v)o*, *dâ(v)olji*, *-a*, *-e*, *zdra(v)o*, *brâ(v)o* (tal. bravo), *ö(vo)lîki*, *o(vo)lîčki*, *gô(vô)ri*, *dogô(v)o)rîti se...*,

<sup>20</sup> Zabilježeno i *prodâonica*, do *prodâonicē*.

*stā(v)lja*, *zaba(v)ljaju se...*,<sup>21</sup> ali i neke koje na Njegušima nijesu potvrđeni: *čet(v)rti*, *čet(v)rtak*, *t(v)rdo*, *cřk(v)u*, *smok(v)u*, *žük(v)a*. Posljednji leksem u varijanti *žük(a)* čula sam (i to dosljedno) samo od informatorke s Mirca, koji je najbliži Boki. U tome je leksemu *v* umetnuto (< lat. *juncus*, upor. Lipovac-Radulović 2004: 285).

### 3.1.1.6.5. Sekundarno *v*

Sekundarno *v*, i to uglavnom reducirano, javlja se u nazivima mjeseca da zatvori zivev među vokalima: *ufěbru'är*, *fěbru'āra*, ali i *fěbruär*, *jānuāra*. Oblik *jānuāra* i *jānu'āra* nalazimo i kod Andrije Kustudije. S druge strane OLA ove mjesece navodi u invarijantnome obliku *jānuvār*, *fēmbruvār*, a danas su kod mlađe generacije uvijek bez *v*. Zabilježeno je i epentetsko *v* u pridjevu *stěvona* (Erakovići) / *stěvodna* (Majstori, viđeti niže).

Kod jednoga je, recimo, govornika primijećeno da se umjesto *h* javlja *v* u riječi *navōdī*, a u istome fonološkom okruženju etimološko *v* se gubi u riječi *zdrāo*, što govori o nemogućnosti identifikacije položaja u kojima se *v* izgovara (čak i sekundarno *v*), a u kojima se izgovor ovoga sonanta redukuje ili gubi. U leksemu *naodīt*, viđesmo ranije, *h* se nikad ne izgovara, a novonastala vokalska skupina *ao* samo se po izuzetku razbija sonantom *v*.

U glagolu *prôvājte* na upotrebu *v* umjesto *b* uticao je talijanski oblik te riječi, ali je danas češće s labijalom *b*.

### 3.1.1.6.6. Sonant *v* u istorijskim tekstovima znamenitih Njeguša

Kod vladike Danila (Mladenović 1973: 107–109) čuva se *v* u svim položajima (osim u slučajevima praslovenskoga gubljenja *v* u grupi *obv*; primjer neiličran izuzetak je i nepouzdan za bilo kakvo generalizovanje).

U pismima njeguških Radonjića registrovano je nedosljedno gubljenje sonanta *v* u skopovima *svj*, *vj*, *vl*, *kv*: *sedočeno*, *čoeka*, uz *človek*, *ček*, *čoik*; *sastalau*, *takoga* uz *takvoga* (Krivokapić 2009: 151), a slično je i u jeziku Nikole I (Nenezić 2010: 121): *zasjedočili*, *čustva*, *čojak*, *čojku* uz *čovjek*, *čovjeka*.

U Njegoševim djelima ima primjera gubljenja *v* u grupi *vl-* (Vušović 1930: 110–111), a zabilježeno je i *tavnice* (upor. Marojević 2002–2003: 213).

<sup>21</sup> Akcenti su navedeni prema Tomanovićevu tekstu. Zadržala sam i bilježenje bez dužina, kojih bi u nekim pozicijama moralo biti.

O aproksimantu *v* u njeguškome govoru možemo zaključiti da fonološke uslove redukcije sonanta *v* nalazimo samo u grupama *svě-*, *cvě-* i *-dvě-* te u grupama teškim za izgovor *-vstv-* i *mrtvc-*. U drugim se slučajevima ne mogu odrediti fonološki uslovi u kojima se *v* dosljedno gubi.

U intervokalnoj poziciji gubi se učestalo u visokofrekventnim riječima, nezavisno od fonološke okoline. To se dâ zaključiti na osnovu npr. 3. l. sg. prezenta glagola *gōrī*, koji se u tome obliku najčešće javlja s redukovanim *v*, a u ostalim se oblicima toga glagola i drugim leksemima iste osnove on redovno javlja s punim izgovorom. Frekventni su i leksemi *žävo*, *prävo*, *brävo*, *prävīt* i *stävīt* i njihove tvorenice, pa se u njima najčešće javljaju redukcije manjega ili većega stepena. Tako je i u grupama sonanta *v* i nekoga drugoga sonanta.

Na osnovu disimilacije *-vn-* > *-mn-* možemo potvrditi koliko je uticaj obrazovanja i medija učinio da se uopštene jezičke crte počnu gubiti iz njeguškoga govora.

### 3.1.1.7. Sonant *j*

Izgovor aproksimanta *j* u njeguškome govoru vrlo je blizak poluvokalu *ȝ* i tako se izgovara u svakome položaju. Tako ga većinom bilježi Vujović u rukopisu Upitnika za OLA. Mi ga ipak bilježimo uobičajenim *j* (osim kad preuzimamo iz OLA), koje je u superskriptu kad je izgovor dodatno redukovani.

Miletićeva (1940: 316) napomena za Crmnicu da je i akcenat „od izvesnog uticaja na *j*“ vrijedi u načelu i za njeguški govor: „Iz primera kao *prijàtelj* : *nèpriatelj* – *znäjū* : *në-znau* (u izgovoru istoga lica) moglo bi se zaključiti da se *j* čuva bolje iza akcentovanog vokala nego iza neakcentovanog“, ali to nije pravilo bez izuzetaka. Naprotiv, nijesu malobrojna odstupanja u kojima se izgovor *j* iza akcentovanoga vokala reducira u manjoj ili većoj mjeri (v. niže).

I Miletić za crmnički govor (1940: 316) i Pešikan za srednjokatunske i lješanske (1965: 119) i Stevanović za istočnocrnogorske (1933–34: 28–29) navode da izgovor *j* zavisi od mnogih jezičkih i vanjezičkih okolnosti: individualnih osobina, od tempa govora, od intenziteta govora, blizine akcenta, što potvrđuje i situacija u njeguškome govoru.

#### 3.1.1.7.1. Sonant *j* u inicijalnom položaju

Stare epenteze su sistemske: *jâ*, *jâ'e*, *jägneta*, *jel n*, *j tro*. U prilogu *j pe(t)/j p (t)* javlja se protetsko *j: j p t u Ni  ce, posl  m  ne j p t jo   j  dan br  t   mr  , i j p (t) jm   se kr  v  *, i van hijata: *sa  n  m j p t, na pro    ce j pe d    em,   nd  r j pe, s  d j pe*, a čuje se i bez proteze u okolnostima

u kojima se javlja zijevo: *ali òpē(t), nìhovu stòku òpèt izagonìo, pà̄je òpèt pàla*. Protetsko *j* koje se javlja na početku enklitičkih množinskih oblika ličnih zamjenica (*ji, jim*) u Paštrovićima (Jovanović 2005: 140) i istočnocrnogorskim govorima (Stevanović 1933–34: 30) u njeguškome govoru nije ovjerenovo: *käko j<sup>m</sup> tô vŕćú, svë̄su jh tû věćen špijäli*.

### 3.1.1.7.2. Sonant *j* u finalnom položaju

U finalnome položaju relativno je stabilan:

- u imenicama: *čäj, mäj / mäj, kräj / kräj, PödGäj, räj, zälogäj, gnöj* (u OLA i *gńöj*), *räzdvöj* (razvod)
- u glagolima:
  - povremeno se javlja umjesto -ć u infinitivu: *nâj* (< nâć), *dôj* (< dôć), *rëj* (< rëć)
  - 2. l. sg. imperativa samo glagola tipa *napöj, prisluškûj*
- u prilozima i rječcama umjesto finalnoga -đ: *küj* (< kuđ), *göj* (< godđ)
- u uzvicima: *äj, ôj, êj*
- u zamjenicama:
  - u pokaznoj zamjenici *tâj, ovâj, onâj* javlja se samo po izuzetku kod mlađih i obrazovanih govornika (inače *tâ, ovî, onî* – upor. Pokazne zamjenice, tačka 4.3.3.)
  - kod prisvojnih zamjenica je uobičajen: *svôj, môj*
  - u D zamjenica ženskoga roda je redovan: *tôj, ovôj, nôj*, ali u enklitičkome obliku lične zamjenice se često reducira ili posve gubi (v. niže), što potvrđuje tezu o zavisnosti stabilnosti izgovora ovoga glasa od akcenta riječi. Za određene situacije gubljenja / redukcije v. niže.

### 3.1.1.7.2. Gubljenje sonanta *j*

Glagol *zajmiti* i njegove tvorenice na Njegušima se uvijek izgovaraju bez *j*: *zämít, zâmi, zâmimo, zämili, zämih, zämše, uzämîš*. To nije uslovljeno fonološki, jer se u drugim riječima *j* javlja ispred *m*: *sûjma, äjmo, näjmlažî, näjmrznî* (za superlativ v. ispod).

U superlativu pridjeva i načinskih priloga *j* se često gubi (bez obzira na fonološke okolnosti): *näbrže, näbogatî, näviše, nävišî/nävišâ, nägorñî, näbolé, näleše, nälešî, nämili'e, nämilažâ, næstari'eh*. Gubljenje tu ipak nije dosljedno, brojni su i primjeri njegova očuvanja, naročito u

savremenijim riječima: *näjbolī*, *näjmlažā*, *näjmańī*, *näjstarī*, *näjmrznī*, *näjprvū/näjprvī*, *näjgorā/näjgorī*, *näjstrašnī*, *näjdalī*, *näjsavrementī*, *näjprived*, *näjprostī*.

Ni u ovome se slučaju ne može odrediti kad se *j* javlja, a kad ne, jer se, npr., kod istoga govornika čuje *näjbolī* i *näbole*. Izvjesno je ipak da se sonant čuva u superlativu pridjeva koji počinju vokalom: *näjopasnī*, *näjostrī*. Isto stanje prati se od vladike Danila (Mladenović 1973: 105).

U Crmnici se ovaj sonant gubi ispred partikule *-zi* u zamjenicama ž. r. (upor. Miletić 1940: 318), što u njeguškome govoru nije ovjereno: *nōjzi*, *nōjzina*.

Do gubljenja dolazi u 3. l. pl. prezenta glagola VI vrste: *něznaū*, *prīčauū*, *rabötaū*, *sadīevaū*, *snabdīevaū*, *čěkaū*, *priprēmaū*, *ostāraū*, *īmaū*, *isprāvlaū*, *slikāū*, *nēmaū*, *kükauū*, *strīelaū*, *prīmaū*, *pītaū*, *pročītaū*, *būpaū*, *guslāū*, *mīeňaū*, *pokrepāū*, *ćěraū*, *petlāū*, *izazīvaū*, *čūvaū*, *pošěćaū*, *prīeňaū*, *iternīraū*, *preglēdaū*. Rijetko se kod starije populacije u ovoj poziciji kod VI glagolske vrste čuje *j*: *īgrajū*, *muntīrajū*, *doćěraju*, *prīčajū*, *těpajū*, *pasājū*, *znājū*, *pokrīevajū*. Danas ipak preovlađuje *j* u ovoj poziciji, naročito kod mlađih govornika. Kod glagola četvrte vrste i glagola *dāt* dosljedno: *prodājū*, *poznājū*, *ostājū*, *kājū se*, *ne dājū*, *dājū*. (O akcenatskim osobenostima detaljno u Morfologiji, ali ovde skrećemo pažnju na postakcenatsku dužinu koja je postojana ako se ovaj oblik izgovara bez *j*, ali dolazi do njene pokrate – potpune ili djelimične – ako se *j* izgovara.)

Pešikan (1965: 175) gubljenje *j* u ovoj situaciji objašnjava analogijom morfološkoga porijekla: „kod glagola koji imaju *j* i u drugim licima prezenta *-aju* nikad ne prelazi u *-au*, pa imamo redovno *grājū*, *lājū*, *prodājū*, *kājū se* i dr. Prema tome, oblici *ćěraū*/*ćěrau* biće rezultat shvatanja *ćera-* kao osnove i *-u* kao nastavka (prema drugim glagolima)“. Isto je i u govoru Crmnice (Miletić 1940: 324–325), Paštovića (2005: 141–142), Bjelopavlića (Ćupić 1977: 40) te u istočnocrnogorskim govorima (Kuči, Bratonožići, Vasojevići, Piperi – Stevanović 1933–34: 29–30<sup>22</sup>). Po ovoj je osobini govor Njeguša bliži Iješanskim i jugoistočnim srednjokatunskim govorima nego govoru Cuca, u kojem je data pojava rijetka.

Ovaj se sonant gubi i u glagolskom prilogu sadašnjem istih glagola i iz njih izvedenih pridjeva: *pjěvaūći* ali i *pjěvajūći* (kod iste govornice i to u neposrednome slijedu), *računāūći*, *perčināūć se*, *prīčāūć*; *vladaūće*.

<sup>22</sup> Stevanović ovu pojavu opisuje analogijom prema 3. l. pl. imperfekta (u pitanju su govorci koji ne čuvaju *h*). Iako su u pitanju govorci koji imaju dobro očuvan imperfekat, upitno je kako imperfekat može uticati na prezent. Svakako Miletićevu i Pešikanovo objašnjenje djeluje posve opravdano kad je u pitanju njeguški govor, naročito što je u njeguškome govoru u 3. l. pl. *h* ne gubi.

U imperativu glagola IV i VI vrste dolazi do gubljenja uz izuzetke. Glagoli IV vrste izgovaraju se bez *j* u imperativu: *ubî, savî, zabî, popîte, pobî*. Glagoli čija imperativna osnova završava vokalom *-o* imaju postojan imperativni nastavak: *ne bôj se, napôj*. To ne vrijedi jedino za imperativ *nemô, nemôte, nemô tî mène*, u kojem nema *-j*. Zabilježili smo (kod samo jednoga govornika iz Erakovića) i *nemômo* za 1. l. pl.

Kod glagola VI vrste često se *j* iz imperativnoga nastavka gubi: *bôže sačûvâ, poglèdâte, poslùšâ, šêtâ se, čérâ*, no gubljenje nije dosljedno. Ponekad se (istina rjede) nastavačko *j* realizuje u potpunosti: *čûvâj i igrâj, pasâj*, ili redukovano (redukcija zavisi od tempa govora): *glèdâj, poglèdâj*.

Glagoli V vrste čuvaju imperativno *j* (kao i u 3. l. pl. prezenta): *prodâj, ne za'ebâjte*. U glagolu *dât* uglavnom se *j* čuva: *ne dâj, u frazemu ne dâj bože*. Gubi se tek sporadično: *dâ mi tî jëdnu kîselû vòdu, ne dâte je više*.

Sonant *j* se u sandhiju često gubi: *žë e tâ proplànâk, dòbro e, pâ mi e rëkla, tû mi e, pâ su jo dâvâli, u kùću jo èto, kakvâ jo' e pênzija*, upor. *da e tô / da je Aùstrijâ* (ista osoba). Pritom često dolazi do sažimanja: *žë je > žê, e je > ê, te je > tê* (v. vokalizam).

U vokalskim skupinama *j* se nekad javlja, nekad ne, nekad je reducirano, a javlja se i sekundarno *j*.

Evo pregleda po vokalskim skupinama:

- kad je drugi vokal *a*:
  - aja: *razdvâjâla, krâja, pôstaja, jâja, odvâjâli, zajâpri'jo se, dotrâjâli*
  - eja: *nêjâč, relêjâh, Pejânović, ot Pejâtovîćâ*
    - *gëjâk i gëâk*
  - ija: *arijât, starîjâ, srbijânskî, talijânskî, Jugoslâvija, ciganîja, sijâli, sijâč* (upor. CT *šêjâč*, OLA)
  - oja: *kojâ, pojâvâ, postojâo, postojâla, stojâli, bojâla*
  - uja: *čujâli, čujâ / čujâo, strûja (strûja), Vûjâši, po čujânu*
  - neetimološko j se ne javlja: *iâko, ni kao supstitut h: poârât, poâpsili, žebeâna*
- kad je drugi vokal *e*:
  - ae: *prodâ'êm, kâ'êm, na'ës, dâ'ê, prezivlâ'êm, za'ebâjte, zâ'e^d nica*
  - ie: *dî'ete, cî'enî, rî'ešeno, pri'eko, dvî'e, jednî'em, nî'e, lî'epa, sî'eno, milî'ê, cî'elê, crî'epnu, nî'edno; s yëlikî'em, ûvi'êk, ri'ëšit, primi'ëtîlo, televîzî'ê, od Rî'ekê, ümri'ê*

- iako je reduciran izgovor u svim oblicima, nivo redukcije zavisi od govornika i vanjezičkih činilaca, no primjetno je da je redukcija jača ako sekvenca *ije* nije pod akcentom
- oje: uglavnom se gubi: *svõe, čõek, svoëga, poedînë, Cõnoeviçâ, svàkoëmu,*
  - povremeno se čuje, zavisi od govornika: *čõjek, projëktovao, svõje*
- uje: *üjesëñ, üjedno, strûjé*
  - redukovano: *obiüjëm, čiüjëš, trüjëš, bolüjë*
  - zavisno od govornika i tempa govora: *kažüë, kažüem, čüeš-i, ne ïnteresuë me* (bez dužina, usljud tempa govora)
  - kad je akcenat udaljen *j* se uglavnom gubi: *vjëruëš-i, da se põrezuëmo, šlëduë, põstuëm*
- kad je drugi vokal *i*:
  - aji: *Bäice, Bräici, bräickô*
  - eji – gubi se: *jeïna* (vrsta sove), *blëi* (3. l. sg. prezenta)
  - iji: *či, radî, volî, milî, opasnî, Ilñ*
    - ali *i*: *nähii, istôrii, Křst-Ilñina, raküicu, čiñm*
  - oji: uglavnom se gubi: *dvoïca, posvõt, spoït, stoî, koî, möi, postõt*
    - ali se povremeno, čak i u istim riječima, čuje, što zavisi od informatora i tempa govora: *po'ili, razdvo'ismo, dvo'ica, postõj*
  - uji: Rüiškî (u onomastici)
  - sekundarno j se ne razvija:
    - a + i: *Raićevići, nääću* (1. l. sg. futura), *zaigräla, zaïsto, Mihailo, zaïnteresovän, Mäinä*
- kad je drugi vokal *o*:
  - ajo: *Pâjović, Pâjo, nääjopasnî, nääjostri/nääjostrî/nääjostrii*
  - ejo: *Pêjove*
  - ojo: *Vôjo, kojôm, svojôm, mojôj*
  - sekundarno j se ne razvija osim u grupi io:
    - a + o: *nestào, imào, dãvào, prîčào, mõrào, òrào, dočëkão, ostào, uplekão, prèdão, poznãvào, kupovào, postojão, trèbao, preokupîrào, pošão, brão, slâgão, provûkão*

- e + o: *pri&pēo, ùzēo, provëo, jëo, Bëogrâd, preo* (< preko), *debëo, vrëo, neobrâženo, preokupîrào, seockî*
- u + o: *uostâlōm, uòpšte; pànūo, napànūo, okrènùo, čùo, pogìnùo* (upor. u Riječkoj nahiji: *panùjo, izùjo, prevrñùjo, pogìnùjo*, Petrović 1972: 62, tako i u govoru Podgorice i „cele Zetske ravnice“: *smaknùjo, streknùjo, obùjo, banùjo, utonùjo* itd.; *pànujo, pljùsnujo, zvëknujo, kùcnujo* – Stevanović 1933–34: 30)
- i + o – razvilo se sekundarno *j* u hijatu: *prehlâd̄'o, napùn̄'o, izgub̄'o, vrât̄'o, žen̄'o, ošèt̄'o, od̄'o, müç̄'o, kos̄'o, izláz̄'o, pròb̄'o, prim̄'et̄'o, preskoč̄'o, d̄'o, d̄'önica, nacīonalisti, Mârī'o, st̄'o, milicī'onér*
  - povremeno se izgovara kao pun glas, što zavisi od informatora, ne od same riječi i njezina oblika: *prîm̄'jo, vîdîjо, bîjо, nosîjо, stîjо, müçîjо, milijôna, kamijôn*
- kad je drugi vokal *u*:
  - aju: za glagole v. gore; *krâju, râju, za ùdaju, po òbičâju, tavâju, Zmajùša*
  - iju: *ÿjü, smijû, popijü, na televîziju, zabÿü, pobÿü*
  - oju: *svøju, mòju, kojû, svâkojû, po bròju*
  - uju: *strûju, srbùjü, napakùjü*
  - sekundarno j se ne razvija:
    - a + u: *mjâučë, saučëšće, päuk, nauč̄'o, äuto*
    - e + u: *Ševal'jëu, prëudâla, èürâ, nëudâta/neùdâta, prëuzëli*
    - o + u: *poumîrâlo*

Ivić i Petrović (1981: 538) za skupinu *r + konsonant* konstatuju: „Jedini konsonanti za koje materijal potvrđuje da se mogu nalaziti ispred /j/ jesu /p b v m/. Doduše, nedostaju iscrpni podaci o pojavi /j/ iza /r/ na morfemskoj granici (redovno je pri:more, ali nema potvrda za tip *javorje*).“

Iza konsonanta:

- š, č, ž + *j* – sonant *j* se uglavnom ne čuva: *böžâti vjëra, böžî biricët, na yintûru böžû, övçî sîr, övçë mëso, orûže*, u onomastici: *Vîše Böžëga dòla, Böžâ strâna, Mežuvršë, Zâvřše, Tičâ*

*glâva, Vûčî Dô, Vûčâ rùpa, Vûčê rùpe* (oblici s osnovom *vuč-* i *övč-* dosljedno<sup>23</sup>); ali bilježimo i primjere *orûžje* (dosljedno kod Andrije Kustudije), *nâlîčje, bòžijâ ïstina, na ovû bòžijû mûnu*, u onomastici: *Orâšje, Mežuvršje, Lisîčâ rùpa*

- ovo je opštetcnogorska tendencija (upor. Čirgić 2017: 118, 123)
- u srednjokatunskim govorima (Pešikan 1965: 120) nema dosljednoga gubljenja *j* u ovoj poziciji – *övčî* je dosljedno u svim rodovima (zbog nagomilavanja suglasnika), preovlađuje i *bòžî* (u kojem je fonetskim putem moglo doći do gubljenja *j*, što se naknadno prenijelo na druge rodove), ali je na čitavome terenu bilježio *orûžje, vûčjî, tîčjê, mîšjâ, zëčjê*)
- u riječkim govorima (Ceklin) *örûže, bòžî*, ali i *orûžje* (Petrović 1972: 63)
- iza konsonanta: *jemjëš, prîmjër, mjësnâ, izjâvîo, prëkjucëñ*, ali *inëkcija* (viđeti više primjera u dijelu o jotaciji labijala).

Ispred konsonanta je stabilno (osim u gore navedenim slučajevima glagola *zâmît*, imperativa *nemôte* i *nemômo* te superlativa): *ðâčjka, dokrâjčîo, ujčevînu, vjërujte, àjde, gâjbe* (u *gâjba* metateza, upor. it. *gabbia*); *izdâjnîci, nâpôjnica, izdâjstva*.

Sonant *j* gubi se povremeno ispred sufiksa *-sk(i)*, a ponekad se u tim okolnostima supstituiše sonantom *n* kod starije populacije: *astrîske, komšînskî, austrînski*.

Potvrđena je i supstitucija sonantom *v* u glagolu *ostâvâla, ostâvâli*.

### 3.1.1.7.3. Sonant *j* u istorijskim tekstovima Njeguša

Sonant *j* u pismima vladike Danila (Mladenović 1973: 104–107), u mjeri u kojoj je tadašnji pravopis omogućavao adekvatno bilježenje, prilično se podudara sa savremenim stanjem, s izuzetkom npr. u riječima *primorje*, dok je u pridjevskim grupama *žje, čje j* izgubljeno, tako je i kod Nikole I (Nenezić 2010: 120). Petar I (Ostojić 1976: 116) je gotovo redovno pisao *-žiji, -čiji*, a kod Njegoša (Vušović 1930: 110–111) nalazimo i primjere s gubljenjem *j* i s očuvanim *j* u ovoj poziciji. Kod svih se u finalnome položaju u nekim imperativima (*nemo, ispunjate, zaboravljate...*) sonant *j* gubi.

O sonantu *j* u njeguškome govoru se može zaključiti da je osnovi aproksimant, ali se često izgovara kao poluvokal [j]. To se pokazuje naročito između vokala (i to prije svega ispred vokala *i* i *e*). Iza

<sup>23</sup> U njeguškome govoru češći je, čini se, ovaj pridjev od osnove *brav-*.

palatalnih konsonanata se uglavnom gubi. Sonant se *j* javlja i da zatvori hijat, i to uvijek u vokalskoj grupi i + o. Nekad se u toj grupi javi sekundarni poluvokal *đ*, a nekad se razvije pun izgovor sonanta: *kamil'ôn* i *kamijôñ*.

### 3.1.1.8. *Sonant l*

U fonološkome opisu njeguškoga govora Ivić i Petrović (1981: 539) posvećuju ovome sonantu dvije tačke i opisuju ga ovako: „Pred vokalima zadnjeg reda fonema /l/ realizuje se velarno, dok se pred vokalima prednjeg reda realizuje kao [l'] (upor. 'koļa, 'koļo, 'łuk, ali 'l'eb, ko'l'ima, 'ko:l'a:).“ U narednoj tački kažu: „Sonant /l/ na kraju sloga i reči javlja se samo ponekad, vaspostavljen analogijom ('topał, 'pa:lca, pored 'okru:gą:). Za određivanje sudbine toga glasa u stranim rečima u datoj poziciji nedostaje pouzdan materijal.“

Čirgić (2012a: 448) reaguje na neadekvatnost opisa data u prvoj tački: „Kad je u pitanju velarno *l* ispred vokala zadnjega reda, autorima se nema što prigovoriti. Međutim, za palatalizovano *l'* nema potvrda u njeguškome govoru, te je u pitanju još jedna netačna konstatacija. Takvo *l* odlika je zetsko-podgoričke govorne zone i prialbanskih govora, ali ni na Njegušima ni u sušednim govorima o njoj nema govor. I kad bi se našao kakav usamljeni slučaj te pojave, on opet ne bi mogao biti potvrda onoga što sporni autori navode kao tipičnu osobinu. A konkretni primjeri koje su naveli ne postoje u njeguškome govoru. Posebno je neobično što su autori naveli riječ *kolo* i s velarnim i s palatalnim *l*, iako je palatalni oblik u takvim slučajevima neobičan i u govorima koji poznaju palatalizaciju *l* ispred vokala prednjega reda.“

Zaista u Ivić-Petrovićevu opisu razlikovanje nominativa plurala *kōla* i genitiva plurala *kōl'ā*, ovako kako su zapisani, fonetski je nemoguće opravdati. Vujović u rukopisu Upitnika za OLA nije ostavio nikakav trag za opis koji su dali Ivić i Petrović, premda navedeni leksemi postoje u zapisu, a ni mi u govoru nijesmo čuli palatalizovani izgovor *l* pred vokalima prednjega reda, izvjesna umekšanost koja se, istina, čuje ne iziskuje posebno isticanje i obilježavanje. Ipak, a to je nedostatak opisa i Ivića i Petrovića i Čirgića, i danas se čuje palatalizovano *l'* ispred alternanta poluglasnika, prije svega u riječi *l'äko* (Majstori), ali je zabilježeno i u drugim riječima: *kol'äc*, *übäl'ä*, mjernej jedinici *kilo*: *Dušän stò dvādësët kîl'ä uzìmā, dvâpū po šëse kîl'ä*. U zapisu s kraja sedme decenije prošloga stoljeća čuje se palatalizovan izgovor *l'* u riječima *l'äko*, *dôl'äc*, *Kôšćél'ä*, uz *l* u nominativu toponima *Košćële*. U tome snimku palatalizovano *l* ispred vokala prednjega reda čujemo samo u leksemu *skiüdl'e* (daska kojom se pokriva krov), ali već u nastavku iskaza izgovara

se *bîle tòple* s uobičajenim *l* u obje riječi, a takav izgovor karakteriše i ostatak njegova zapisa. Stoga se može pretpostaviti da je razlika na koju ukazuju Ivić i Petrović u izgovoru *kôla* i *kôl'â* izazvana alternantom poluglasnika u genitivu plurala: *kôl'â*, što je nastavak koji je (uz *-â*) potvrđen u rukopisu Upitnika za OLA.

Iz navedenoga se može zaključiti da je izgovor sonanta *l* (bio) palatalizovan samo ispred poluglasnika, dok je ispred vokala prednjega reda imao neizmijenjena (ili tek u neznatnoj mjeri) osnovna artikulacijska svojstva. Na osnovu dostupnoga materijala isto se može konstatovati i za velar *k*, koji se palatalizovano izgovara ispred poluglasnika (*fabrik'â*), dok za *g* nemamo materijala (upor. u Crmnici, Miletić 1940: 281). Činjenica da se danas poluglasnik čuje samo po izuzetku, tek u ponekoj riječi, i to samo kod najstarijih žitelja, onemogućava da se granice ovakvoga izgovora detaljnije istraže.

Takav izgovor *la* javlja se i u Riječkoj nahiji (Petrović 1972: 63), u Crmnici (Miletić 1940: 282), Paštrovićima (Jovanović 2005: 183), pa i dalje (Ćupić /1984–85: 814/ bilježi istu osobinu ovoga lateralala i u plavsko-gusinjskoj zoni, severoistočna Crna Gora) s tim što se u svima osim riječkih govora palatalizovano *l* javlja ispred svih vokala prednjega reda. No dok se u Riječkoj nahiji „meko *l*“ javlja i na kraju riječi ili sloga, to u govoru Njeguša nije zabilježeno: *astâl*, *batâl*, *ženerâl*, *mâl*, *tôpal*, *vâl*; *Albânci*, *Albâniyu*, *âlkohôla*, *âsvâlt*, *Balkân*, *pûd Belvedëra*, *bôlnîca*, *na Bregâlnicu*, *cëntrâlnô*, *Dobrodôlskâ jäma* (top.), *Dobrodôlskâ strâna* (top.), *fakultêt*, *fâlsan*, *fâlsna*, *s falcâdôm* (fasada), *film*, *izvôlte*, *kalcête* (čarape), *kalpâk*, *kôlko* (uz *kolîko*), *krîlce*, *mâlko*, *mètâlne*, *möbîlnî*, *Näcionalnôg*, *nëkolka*, *nënormâlno*, *ðbal*, *pâlcem*, *sîlnû*, *stâlno*, *svôltâno*, *špâñôlska*, *tôtâlno*, *ðyôlta*, *vôltôvima*, *zahvâlnica*.

Prethodni je spisak malo duži jer se njime osvrćemo (barem u većini primjera) i na drugi navedeni stav Ivić-Petrovićeva opisa, da se *l* na kraju sloga i riječi javlja „samo ponekad, vaspostavljen analogijom ('topâl', 'pa:lca, pored 'okru:gâ:)“. U Upitniku se uz *tôpal* i *pâlca* navodi *kâl* (kurje oko) i *vâl*, *âprîl*, *bôl*, *jûl(i)*, *krîlce*. To se potvrđuje danas, uz dodatak primjera *mâl*, *ðbal*. Iz prethodno navedenoga popisa vidi se da je u riječima stranoga porijekla stabilan, premda bilježimo i primjere *-l > -o*: *kanoćão* (it. cannocchiale, dalekozor, upor. Lipovac-Radulović 2004: 150), *lencùo* (uz *lencûn*; *lencùo* nakon asimilacije *lencûn > lencul*), *pižùo*.

Ustaljeni su oblici *kötâ/kotâo*, *pôsao*, *čâvâ* (čavao, ekser), *kâbâ*, *üzâ*, u kojima se u kosim padežima javlja *l*. Imenice *vršloc*, *zâsèok* nemaju drugoga oblika, tj. nemaju očuvano *l* ni u jednome padežu. U imenici *ožîca* ustaljeno je *l'b- > o-*.

Fonem *l* se, naravno, u nekim položajima u promjeni ne čuva (đe se nađe na kraju sloga te dolazi do promjene *l > o* i sažimanja): *doläc – dôci*, *oko dôca*; *vô – vòla*; *sô – sòli*; *gô – gòlî*. Rijetko smo analoško *l* čuli u oblicima G sg. *kôlca* i n. pl. *kôlčevi*, većinom se kaže *kôca* i *kôčevi*.

U imenici *ml̩'eko* je kod starije generacije zabilježena asimilacija: *mn̩'eko* (Majstori, Mirac), ali se i kod njih uglavnom ipak čuje *ml̩'eko*.

Sonant *l* u njeguškome govoru trpi određene promjene fonološkoga karaktera: pred vokalima zadnjega reda izgovara se velaro, a pred alternantom poluglasnika palatalizovano. Izvjesna palatalizacija postoji i pred vokalima *i* i *e*, ali znatno manje izražena nego pred alternantom poluglasnika. U finalnome položaju tek je povremeno očuvano u slovenskim riječima, dok se u riječima stranoga porijekla tek povremeno gubi.

### 3.1.2. Asimilacije konsonanata

#### 3.1.2.1. Asimilacija po zvučnosti

Vrši se u uobičajenim uslovima, a u slobodnometu govoru česta je u sandhiju:

- prijedlog: *ot košëta*, *z barëlima*, *ot pêt*, *ot K rsca*, *poslijet pâda*, *zbok hr n  ni zbog...* (prekid rečenice), *br   br atom* (< br t s br atom), *bes p sla*, *z Bot na*, *is Hrv ck *, *p d Ž n va D la*, *us kr la*, *is pot ka*, *z Dubov ka*
- prilog: *k t  e me*, *k cu napr vili* (< k d su napr vili), *j tr z b o*
- imenica: *dr k pr e*, *pr s t su*, *slu jn z b la* (< slu jn s b la), *l p p k *, *po  B ško*, *k b ga*, *vr k p ni *
- glagol: *stri el d ga*, *n m z   *, *d k se*
- zamjenica: *n z dv *
- rje ca: *   sam g  <sup>24</sup> po  o*
- broj: * etrez dr g * (<  etres dr g ), *pe- ez   k * (< pe- ez   k  < pe- es   k ), *dv ez g  d n *, *  z du  n *.

Pridjev i prilog *drugaciji*, *drugacije* uglavnom glase *dr k t*, *dr k ce* (uz *dr k t* i *dr k se*, v. ni e). Nakon sinkope vokala *a* došlo je do asilimacije po zvučnosti. Slično se sporadično javlja i u imperativu tipa *v te* (< vi ite), *bj ste* (< bje ite), *d k se* (< digni se), ali ti oblici zavise od govornika i tempa govora, te ga od leksema *dr k t* razlikuje nivo poopštenosti.

<sup>24</sup> U ovome slu aju mo e biti u pitanju i disimilacija.

### 3.1.2.2. Desonorizacija

Desonorizacija krajnjega zvučnoga konsonanta tipična je za neke crnogorske govore, u njeguškome govoru nije ovjerena,<sup>25</sup> kao ni u srednjokatunskim govorima (Pešikan 1965: 102). Poznato je da je u crnogorskim govorima pod uticajem albanskoga jezika došlo do potpune desonorizacije finalnih zvučnih konsonanata u govoru Mrkovića (upor. Vujović 1969: 199–202), čitave zetsko-podgoričke govorne grane (Čirgić 2017: 137); u Piperima, Kučima, Bratonožićima i Vasojevićima desonorizacija obuhvata *-d*, dok se finalno *-b* i *-g* se samo reduciraju (Stevanović 1933–34: 56). U Crmnici (Miletić 1940: 339) se javlja samo po izuzetku (ima primjera kod više konsonanata ali je najzastupljenija kod *v > f*). U Paštirovićima se javlja samo kod finalnoga *v*, đe se naporedo čuju oblici sa *f* i *v* (Jovanović 2005: 217–218). Na sporadičnu desonorizaciju u Riječkoj nahiji na osnovu govora Ceklina ukazuje Petrović (1972: 64): *mlāt, nōš, drūk, žīf, mṛtāf*, a to potvrđuje i raniji prikaz Boškovića i Maćeckog (1933, navedeno prema 1978: 27) iz Kosijera i Štitara.

U njeguškome govoru dosljednu analošku desonorizaciju srijećemo u muškome rodu pridjeva *glātak, žītak* (zabilježeno i *žītak*), *üsak*, potvrđeno je i *blīsak* i *nīsak* (mada je uglavnom *nīzak*), a jednom je u slobodnome govoru potvrđen i oblik *mṛsak*. Do promjene *d > t* odnosno *z > s* došlo je pod uticajem određenoga vida, kosih padeža i drugih rodova. Ipak u pridjevima *slādak* i *rī'edak* zadržava se zvučno *d* u muškome rodu neodređenoga vida.

Imenica *kōmāt* zadržava stari bezvučni završetak i u osnovnoj imenici i u tvorenicama: *komatić, komatił, Komatińa* (mikrotoponim u Vrbi). Tako i u imenici *măska* (mazga) nije došlo do uobičajene sonorizacije, kao ni i u njezinu mucionome paru *măsäk*.

### 3.1.2.3. Asimilacija po mjestu i načinu artikulacije

Tendencija da *s* i *z* ispred *n* i *l* prelazi u *š* i *ž* tipična je za sve podlovćenske govore i za jugoistočnu bokeljsku govoru granu (Čirgić 2017: 126, 130).

Na ovu je osobinu ukazao V. Karadžić (1836: XXVI–XXIX), precizno određujući da se javlja ispred *n* i *l* „(ali najviše, kad za njim ide *e*, ili *i*)“ i teritorijalno ga povezujući s Katunskom i Riječkom nahijom (XXVIII): „Ovo se pretvaranje slova najviše čuje u zapadnim krajevima Crne gore, a što se od nahije Katunske i Riječke odmiče dalje k istoku i sjeveru, sve rjeđe postaje; već

<sup>25</sup> Zabilježili sam je samo kod jednoga govornika s Erakovića u riječi *stōk*, ali zbog usamljenosti primjera biće da je riječ o uticaju kojega okolnoga govora.

se u Bjelopavlićima podsmijevaju onome, koji rekne *kršno ime*, govoreći mu: 'Tvoje neka bude *kršno*' (od krša = kamena), 'a moje je *krsno*"', a uzrok mu nalazi u talijanskome (mletačkome) „narječiju“. Rešetar je ipak (1907) pokazao da su u osnovi ovoga procesa fonetski razlozi (2010: 185): „Čitavu pojavu treba shvatiti upravo kao približavanje sibilanta likvidnome konsonantu koji stoji iza njega. Međutim, ako se palatalizacija sibilanta ne vrši ispred svakoga *l*, već samo ispred *l* iza kojega stoji jedan od dva palatalna vokala, razlog leži u tome što je mjesto artikulacije *l* ispred palatalnih vokala više naprijed u ustima, čime se omogućava približavanje mesta artikulacije sibilanta, dakle i njegova palatalizacija.“ Ipak valja istaći da se ova promjena javlja u izvorima od 18. stoljeća, kad je mletački uticaj bio najjači (Vujović 1956: 495).

Aleksić (1940: 37) ovu alternaciju bilježi u Mainama, koje se graniče s teritorijom Njeguša, ukazujući na to da paštrovski govor ne zna za tu osobinu. Petrović (1972: 63) bilježi da „pojave *sn* > *šn*, *zn* > *žn*, *sl* > *šl*, *zl* > *žl* u govoru Ceklina zastupljene su u znatnoj mjeri: *šnǟga*, *vršnīci*, *šešnā̄s*, *šeš-nèđēljāh*, *š-näma*, *křšnā̄ släva*; *ne žnām*, *ražnēsi*, *požnàdē*, *ižnijeli* su, *ižnijesmo*, *bež-nôgā̄*; *mìšlīm*, *šlījepci*, *šlīva*; na *žlī* *pût*“, uz pojašnjenje: „Na osnovu materijala kojim zasad raspoložem za ovu pojavu teško je utvrditi njenu frekvenciju. Nesumnjivo je samo da ona nije dosledna i da su sasvim obične i grupe *sn*, *zn*, odnosno *sl*, *zl*. Da li je to znak da pojava počinje da uzmiće u najnovije doba ili da ni ranije nije bila mnogo običnija, u ovom trenutku ne može se takođe utvrditi.“ Miletić (1940: 350) kaže da se u Crmnici javlja češće „ukoliko se ide više na zapad, ka Riječkoj Nahiji, dok je u ostalim krajevima Crmnice retka“, ali je ima i kod tipičnih predstavnika (izuzev u Seocima, upor. Bošković i Małecki 1978: 27). Rešetar (2010: 185) donosi primjere iz Ozrinića, Kavča i Duba u Boki.<sup>26</sup> Pešikan (1965: 111) potvrđuje Rešetarevo viđenje artikulacijskoga uzroka ove promjene: „imam utisak da se *l* ispred samoglasnika zadnjeg reda slobodnije pomiče napred prema Zubima nego ispred *e*, *i*, pa bismo u *sla*, *slo*, *slu* imali prilagođavanje *l* artikulaciji *s* a u *sle*, *sli* obrnuto“ i daje ovakav pregled teritorije: „Obuhvatajući Katunsku Nahiju izuzev gornjih Cuca i možda gornjih Ozrinića, zatim Lješansku i Riječku Nahiju, gornju Crmnici i primorje od Boke do Bara (up. Mil. 146), ova pojava ima nešto užu areu nego starocrnogorsko prenošenje akcenta.“<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Kod dvoje pripadnika srednje generacije s Cetinja zabilježila sam *šlināv*, *šlinī*.

<sup>27</sup> Iako je potvrđeno da se ova asimilacija javlja u Grblju (Ćupić u Vujadinović 2000: 31), ipak bi se, s obzirom na to da u Paštrovićima ove promjene nema (na što izričito ukazuje Aleksić 1940: 37, a ni Jovanović (2005) je ne pominje), Pešikanovo i Miletićovo teritorijalno određenje moralo korigovati kad su u pitanju primorski govorovi od Boke do Bara.

I Vuk (1836: XXVIII) i Pešikan (1965: 112) ukazuju da je ovo svojstvo navedenih govora čest povod za podsmijeh stanovništva okolnih krajeva, te se, kako zaključuju Pešikan, „rapidno eliminišu, znatno brže nego drugi dijalektizmi“. S druge strane Stevanović (1933–34: 39–40) navodi znatan broj primjera (ističući da su manjina u odnosu na neizmijenjene oblike) koji su u istočnocrnogorske govore došli iz zapadnih krajeva.

Uzme li se to zapažanje u obzir, jasno je zašto o datoј asimilacijskoj promjeni u govoru Njeguša danas ne može se dati precizan sud. Ivić i Petrović (1981: 539) pominju je uz svega nekolika primjera: „Mesto /s z/ ispred /l n/ često se izgovara /š ž/ (š'lijep, ž'li:, š'näxa, ž'nä:m).“ U rukopisu Upitnika za OLA nalazimo ove primjere za *sn* > *šn*: *snöp* (*šnöp*); *räskräsnica*, *räskräšnica*; *snå* (*šnå*); *vršnik*; *snijieg* (*šnijieg*), uz varijantu sa -*h*, ali *snijježnī*; osim toga bez promjene: *dēsne*, *dēsno*, *snäha* (*snäya*),<sup>28</sup> *bijesnī*, *kīsne*. Za grupu *sl* svega su dva primjera (fakultativno) sprovedene promjene: *jäsle* (*jäšle*) i *sl̄ijepī* (*šl̄ijepī*), uz mnogo više neizmijenjenih slučajeva: *m̄sl̄tī*, *sl̄ina*, *sl̄eženā*, *maslāčāk*, *släma*, *slämka*, *slamēnī*, *slanīna*, *slädak* (*slâdak*), *släžtī*, *slövo*, *släb*, *slöboda*, *slân*, *slâna* (vrsta padavina). Za grupe *zn* i *zl* navodi se svega po jedan primjer: *közle* (*köžle*) i *znā* (*žnā*), uz mnogo više primjera u kojima do promjene ne dolazi: *râznī*, *pôznī*, *smřznē*, *zamřznūta*; *izl̄ijecī*, *zlāto*, *ùzla* (G sg od *ùzā*), *izlaztī*, *zlō<sup>29</sup>* *vr̄ijeme*. Navedeni primjeri ukazuju i na nedostatnost opisa Ivića i Petrovića, jer na promjenu ispred *l* izvjesno utiče i vokal koji ga slijedi.

Snimak Pešikanova razgovora s Andrijom Kustudijom nije nam ovde od koristi, jedno zbog tehničkih ograničenja, a mnogo prije toga zbog Kustudijine artikulacije 90-godišnjaka. I sâm se požalivši na „staračku artikulaciju“ informatora, Pešikan je ipak ostavio bilješku da je „u govoru informatora rijetko bila zastupljena promjena *sn zn sl xl* u *šn žn šl žl*“ (1985: 9).

I danas su oblici sa sprovedenom promjenom rijetki i srijeću se samo kod najstarije generacije. Jedna informatorka (s Majstora) svjedoči: *A někād, tō<sup>j</sup>e bîlo ranīē, bîlo<sup>j</sup>e i žänāgo i žnâm i ně žnâm, šnâga, šnîeväm, tō<sup>j</sup>e täko mòja mâyka zborìla. Täko ti<sup>j</sup>e bîlo někād, täko su nâše mâyke zborile. I šnègovi i vršník i naüžnák, a tō ïmâ i danâs.*<sup>30</sup>

Na terenu je danas potvrđeno samo *šl̄ijepē mîše* (češće se čuje *sl̄ijep*, iako se uglavnom kaže *ćor*), *vršník*, *vršníci* (uz *vršnâci*), *fišnûlo<sup>31</sup>* ga je něšto (oštro zaboljeti, probosti), *prešni<sup>i</sup>etîla* se

<sup>28</sup> Iako Ivić i Petrović navode *šnäxa* kao dokaz ove promjene, takav oblik se u rukopisu Upitnika ne nalazi.

<sup>29</sup> Iako u *Opisima* Ivić i Petrović navode *žlî* kao potvrdu ove promjene u njeguškome govoru, taj se pridjev u rukopisu Upitnika javlja samo srednjem rodu, bez promjene početnoga glasa.

<sup>30</sup> Majka joj je bila Njegušica.

<sup>31</sup> Ovo je jedini zabilježeni slučaj *sn* > *šn* ispred vokala zadnjega reda, kojemu uzrok može biti analogija, što vrijedi i za oblike *lašno* i *žlo* koje po izuzetku nalazimo u tekstovima Radonjića i Nikole I Petrovića.

(onesvijestiti se), *šn̄ežnica* (samo kod najstarijih, znatno je češće *sn̄ežnica*, pritom oni koji izgovaraju *šn̄ežnica* dosljedno kažu *sn̄eg*), *nežnaven* i *neznaven* (neupućen, koji ne zna). Nije ovjeren nijedan primjer ove asimilacije van pojedinačne riječi (poput *šežnèđelāh*, *šnàma* ili *bežnôgā* koje Petrović /1972: 63/ bilježi za Ceklin /Riječka nahija/ i Pešikan /Pešikan 1965: 112/ za Zagarač /srednjokatunski govor/).

Ova asimilacija nije zabilježena nijednom kod vladike Danila (Mladenović 1973: 95–96), u pismima njegovih savremenika iz porodice Radonjića svega su dva primjera *žlo* i *žle* uz više neizmijenjenih oblika iste riječi (Krivokapić 2009: 144–145). S obzirom na to i na malobrojnost primjera moglo bi se sumnjati u izvornost ovoga oblika. Neizmijenjene ove sekvence ostaju i kod Petra I (Ostojić 1976: 109), a i Nikole I (Nenezić 2010: 112–113), kod kojega se kao izuzetak javlja oblik *lašno* uz *lasno*. Stevanović (1951–1952: 19) za Njegoša kaže: „nigdje, ili gotovo nigdje, recimo, u Njegoševim djelima nema primjera za izgovor *žl*, *šl*, i *žn*, *šn* mjesto *zl*, *sl* i *zn*, *sn*, čime kipti Milutinovićeva Dika crnogorska“. No s obzirom na to da je u pitanju jedna usko lokalna crta, zbog koje su se, kako svjedoči Vuk Karadžić, onima koji tako govore drugi rugali, vrlo je moguće da su glavari iz kuća Petrovića i Radonjića svjesno izbjegavali bilježenje ovih oblika.

Čirgić (2012a: 447) smatra da je upitno koliko je rečena pojava zaista bila „česta“ u njeguškome govoru. Moguće je da je ova pojava bila česta (ali su je svjesno u pisanome diskursu izbjegavali), pa da je uslijed stigmatizacije, koja je očito postojala, vremenom nestala. A moguće je i da se u njeguškome govoru zaista javljala tek sporadično, pod uticajem sušednih govora. Na osnovu dostupnih podataka na to se pitanje ne može dati pouzdan odgovor.

Kontaktnu asimilaciju po mjestu artikulacije nalazimo u riječima: *šn̄egovi*, *nāšlèdnica/nāšlènica*,<sup>32</sup> *šlèzina*, *pošlèdñī*, *šlèdujē*, *šlèz*, *šlème*; *ižlûbīmo*, *žlē* (prilog).

U prijedloškim oblicima instrumentalna i genitiva ličnih i prisvojnih zamjenica za 3. lice prijedlog je obično asimilovan: *vîžela da jē něšto š jîm, a s̄vo š jîm, pâsi se mögao š jîm od nüždē i pokrît, pâ š jîm u yrélû vödu, bîlo šežjet š jîm, štò cémo š jîm učinët, jâ se š jîom svè krütikuëm, tâta š jîma prîcâ, i öni se š jîma bîli, te traňâmo š jîma, kât prîcâš š jîma, jâ sa<sup>m</sup> š jîma dòbro prošla, ni nà dôm ni nà pût š jîma, svè smo š jîma šegâli, pâ mi smêtâ i ovâ svjètlôs š jîèga, skìnè se onî skörüp š jîé*. Rijetko se kod starijih čuju neasimilovane forme: *s nê su pôšli râdnici*,

<sup>32</sup> Upor. *nâcënica* u Ceklinu (Riječka nahija) i *nâšcënica* u Piperima (Petrović 1972: 64), sa značenjem „nasjednica, greda koja 'nasjeda' na zid“. U njeguškome je govoru očito došlo do izmijenjenoga izgovora uticajem narodne etimologije.

*jâ sam s jîma lî'epo, dôšla jêna s jîma šestâ, jâ sam s jîma na Lôvčen lêtovâla, štô če ni se dësít s jîm, s jîhovom pûškôm i òni za jîm* (samo sam kod jedne sagovornice (Majstori) zabilježila češće neasimilovane oblike, kod ostalih su oni tek po izuzetku). Danas su kod srednje generacije ipak gotovo redovni neasimilovani prijedlozi, kod mlađih asimilacija nije ovjerena. Prijedlog ostaje dosljedno neizmijenjen u genitivu *s Nègûšâh*, čemu je vjerovatno uzrok distantna anticipativna disimilacija. I u prijedlozima *bez* i *proz* finalni se konsonant kod starih asimiluje prema početnome sonantu zamjenice koja slijedi: *a kojâ e Bećirüša bež jèga, ostâo je bež jè mlâdè, prož jèga s' idè göré*. Morfonološke promjene u prijedlogu ipak nema uz riječi koje počinju sonantom *l*: *s Jûdîma, s Lešnânimâ, s Lubotîna, Uz Lût, Niz Lût, Niz Lübîn potòk*.

Ova se alternacija javlja i u kontaktu *s* i *z* sa palatalima *č*, *ž*, *ć*, *ž*: *dogöni š Čëva, tries čëtiri, nîž žâdu, jož žöntu prodâjü, ž jetëtom, ž žaołom, pe-šež žâkâ, nêmâž žè, beš čâra, niš Ćävu*. Pritom se pred *ć*, *ž* izgovaraju glasovi najbliži *s*, *z* (viđeti gore), a pred *č*, *ž* te ispred *l*, *n* izgovara se *š*, *ž*.

OLA bilježi i očuvan stari oblik *słîva*, ali on se danas na Njegušima ne može čuti, ovjeren je samo oblik *šlîva*.

U njeguškome govoru javlja se i anticipativna distantna asimilacija: *šušâra* (samo kod najstarijih govornika, inače je *sušâra*), *šêzań*, *pošùžnít*, *zašùžnít*, a moguće i u *šùšta* (opruga, feder; < ven. susta, upor. Lipovac-Radulović 2004: 343), mada je ova posljednja mogla ući u tome obliku iz mletačkoga u kojem se *s* izgovaralo kao *š* (upor. Musić 1972: 93). Asimilaciju nalazimo i u riječi *kontrîna* (prema tal. *coltre*). S druge strane, prezervativnu distantnu asimilaciju vidimo u primjeru *ždřval* (< žrvanj, prema OLA). Ovaj oblik nijesam čula danas na Njegušima, ali sam u Erakovićima zabilježila *ždřmli* pl. tant. (s asimilacijom *vł > ml*), na Majstorima *ždřmle* pl. tant., dok je na Mircu *ždřvan* (o epentetskome *d* viđeti niže).

Primjeri asimilacije *vn > mn* navedeni su u tački 3.1.1.6.3. Pored *ždřmli* asimilaciju *vl > ml* zabilježila sam i u riječi *dîmlâk* – svega jednom, dok se češće čuje *dîmnâk*.

Ivić i Petrović (1981: 539) navode: „Opozicija između /m/ i /n/ neutralizuje se u korist /m/ ispred labijala, /v b p/ (nedostaje materijal za sagledavanje pojave u vezi sa /f/), a u korist /n/ ispred dentala ('pa:nti:, osande'se:t, 'mo:nçi). Ispred k javlja se [ŋ] (= /n/): 'taŋka, 'mo:ŋka; za situaciju ispred /g/ u građi nema primera.“ To možemo potvrditi i proširiti primjerima promjene *m>n*: *kot konšije*, ali i *komšija* (oboje izgovara ista osoba), *mônci* ali i *mômcî*, *mončîci*, *mončëce*; *sedandesét* i *sedamdesét* (ali dosljedno *sëdam*), *slâŋka* i *slâmka*. Tako i sandhiju: *N'ye mu valâlo ništa, srêdîsân sèbe i èto tâkô, väzde sa<sup>n</sup> ga prôdâla bâzo*. Za skupinu *mf* imamo svega dva primjera, u

jednome je *mf > nf*: *könfōra*, a u drugome je ostala neizmijenjena: *Amfilōhi/e*, no ovde je u pitanju lično ime, pa primjer nije posve relevantan. Izvorna grupa *nf* ostala je neizmijenjena u primjerima: *infūzija, konfiskovao*.

Promjena *m > n* na kraju riječi nije zabilježena u njeguškome govoru.

### 3.1.2.4. Palatalizacija i sibilarizacija

Analoškim putem prema oblicima u jednini i 1. i 2. licu množine palatalizacija je uglavnom poopštена i u 3. l. prezenta glagola prve grupe: *rěčū, vūčū, šečū, pečū, utěčū*, no i to nedosljedno. Većina informatora upotrebljava oblike sa č, jedan informator (Mirac) dosljedno je govorio oblike s finalnim k osnove, dok sam kod nekih zabilježila i k i č (npr. *šekū, pošěčū* kod istoga informatora). Kod imenica se javlja u vokativu jednine muškoga roda: *Vûče, jùnāče, bòže*.

Sibilarizaciju nalazimo u množini pridjeva *jèdnák – jèdnáci*: *za mène ste i vî svî jèdnáci*. Ovo je pojava širega areala (upor. istočnocrnogorski govor – Stevanović 1933–34: 52, Cuce – Pešikan 1965: 129, Crmnica – Miletić 1940: 412; ali *jèdnáki* u Paštrovićima (Jovanović 2005: 235), u Bjelopavlićima (Ćupić 1977: 86), Pivi i Drobnjaku (Vuković 1938–1939: 34)). Kod mlađe i srednje generacije Njeguša u ovome primjeru nije ovjerena – *jèdnáki*. U nominativu množine je uobičajena: *junáci, zásëoci, oràsi*. U dativu jednine imenica ženskoga roda je nedosljedna: *mâjci, stôki*. U konsonantskim skupinama je nema: *tëtki, kùčki* (v. Imenice).

### 3.1.2.5. Jotacija

#### 3.1.2.5.1. Praslovenska jotacija

U njeguškome govoru jotacijom su obuhvaćeni: *d, t, z, s, c, k, g, h, n, l* te konsonantske skupine: *st, zd, sk*. Jotacija se javlja u ovim grupama:

- dj > ž: *sreživät, ográžen, grží, prěža, tvržäva, gösspoža* i *gösspoja* (u *Svêta Gösspoja*), *ròžák, prižé*
- tj > č: *pláčát, obečávät, plácéen, upřéen, bráča*
- zj > ž: *kaževät, kâžem, izdizžem, blíží*
- sj > š: *bríšem, píšem, äpšen*
- cj > č: *odrîčem, raspičít* (< püce), *Môjkovčanín* (< Môjkovac), *Mîrcâni* (< Mîräc)
- kj > č: *šedöčít, trčät, plâčem, krâčí/krâčí, prslùče*
- gj > ž: *bjēžät*

- *hj* > *š*: *pogr̄ešit*, *str̄ašit*, *sùšit*
- *nj* > *ń*: *pomìňat*, *gònen*, *tàní*
- *lj* > *í*: *zahvalívat*, *odálit*, *mèlém*, *opálen*, *žàolí*, *poslèdní*/*pošlèdní*, *veséle*, *zéle*, *dalína*, *dòlé*, *pòtle*
- *stj* > *št*: *popùštít*, *napùšten*
- *stj* > *šć*: *upropâšćen*, *lìšće*
- *zdj* > *žž*: *gvöžže*
- *skj* > *št*: *spùštít*, *napùštät*, *ištēm*
- *snj* > *šn*: *objašnāvät*
- *slj* > *ší*: *pòšlém*, *pošlèdní*/*poslèdní*

Javljuju se i analoški infinitivi (ali nedosljedno i ne kod svih govornika): *prevr̄ćât*, *krèćât*, *rasplīćât*, *mećât*.

Vrijedi zabilježiti i glagol *mòštít* u kojemu je zadržana stara grupa št: *Tê su cřkve svë Nègùši ràdili, a Amfilohij e se na jìh mòštî kâ da su tô Srbijânci ràdili.*

### 3.1.2.5.2. Jotacija labijala

Jotacija labijala (bez obzira na starinu promjene) u njeguškome govoru ne daje se lako opisati. Nalazimo i na primjere jotacije i na primjere bez jotacije, tj. bez epenteze:

- u Upitniku za OLA navode se:
  - primjeri s polukonsonantnim *j*: *zèmja* (ovako i u kosim padežima), *grmìavìna*, *dùbìj*, *sìpìē*, *štìpìe*, *pìèva* (pljeva)
  - primjeri s *j*: *mjèvèn*, *jemjèš*, *zaboràvjā*, *gròbję*, *objàgnja*, *zòbję*, *pjùna*, *pjùjèm*, *pjùvàt(i)*, *pjànica*
  - primjeri s *l*: *dìvlí*, *mìèla*, *plùsäk*
  - primjeri s dvije opcije: *kàpjja* (*kàpjìa*), *rìbjà* i *rìblà*, *lòmjèn* i *lòmìen*, *pòkrvìju* (*pòkrvìlu*).

Današnje stanje većinom potvrđuje ono opisano u rukopisu Upitnika za OLA iz 60-ih godina prošloga stoljeća:

- bez epentetskog *l*: *ùzemju*, *zèmju*, *zemjê*, *podzemjòm*, *prizemjùšu*; *gròbję*; *nabàvjàlo*; *čopjàn*, *sìpìē*, *pjùvàle*

- jotovano: *zëmle*, *zemlē*; *Grblāni*, *Bäblak*, *grôble*; *borôvle*, *preživlāvât*, *zdrâvle/zdrâvle*; *plát*, *oplänít*, *Čoplāni* (Majstori), *síplē*.

Nesigurnost izgovora potvrđuje podatak da isti govornik kazuje *zemjé* i *zemlē*, *zëmla* i *zëmja*.

U ovome popisu navedeni su i toponimi *Bäblak* i *Čoplāni*. Tako su navedeni u Čirgić (2009).

Ne možemo potvrditi jesu li se izgovarali ranije bez epentetskog *l*, pa da im je ovo standardizovani oblik, ali može biti od značaja što se ime biljke u varijanti *čopjän* čuje i danas na terenu.

Mlađi govornici su prihvatili standardne oblike s izvršenom novom jotacijom labijala.

U pismima vladike Danila (Mladenović 1973: 98–99) dosljedno su labijali jotovani. Petar I (Ostojić 1976: 119–121) uglavnom ne bilježi jotaciju labijala. Kod Nikole I (Nenezić 2010: 125) primjetno je narušavanje ove stabilnosti, i to naročito u grupi *mí* : *mj*, kod ostalih labijala epentetsko *l* se ne javlja samo po izuzetku.

### 3.1.2.5.3. Jekavska jotacija

Jekavska jotacija u njeguškome govoru uglavnom je sprovedena:

- dě > že: *ževôjka*, *žëca*, *nežëla*, *žetînstvo*, *žetîcák*, *ževeričić*, *polûžët*, *vîžet*, *ožélân*, *kužëla*, *usmržët*
  - *prêdjëli* (N. *prêdij'o*), *râžžëli* (N. *râzdij'o*)
  - u OLA *ožëlo* i *žëlo*, danas ti oblici nijesu ovjereni (samo je jedan informator potvrdio da pamti *ðžëlo*)
  - de > že: *žëtelina*
  - dvě > že: *mežëd* (v. tačku 3.1.1.6.1.)
- tě > če: *ćérâm*, *prolećët*, *išćëpkân*, *pòćera*, *opùšćët*
- cě > če: *ćedilo*
  - cvě > če: *ćetât* (v. tačku 3.1.1.6.1.)
- zě > že: *izës*, *izëdëm*, *izëla*, *mřžët*
  - ali: *zenîca* i *ženîca* (v. tačku 3.1.1.5.)
- sě > še: *šëcât se*, *prošečën*, *starošedjoci*, *šëdnîk*, *šežëlo*, *pròšâk* (u OLA jedini oblik, danas i *pròšâk*, *pròsjâk* i *pròsijâk*)
- lě > íe: *prolëće*, *lëto*, *lëti*, *lëtovât*, *prolëtôs*, *punolëtan*, *želëzo*, *obilëžen*, *lepòta*
  - ali: *lëb* (ovaj ekavizam je odlika svih govora što gravitiraju Lovćenu i Rumiji, viđeti tačku 3.2.1.5.1.)

- ně > né: *Němačkā, činět, sněgovi/šněgovi*
  - ali: *něko, někī, několiko.*

OLA ne navodi nijedan primjer epentetskoga *l* između labijala i jekavskoga alternanta *ě*. U našem korpusu najviše oblika sa analoškim epentetskim *l* između labijala i *je* < *ě* zabilježeno je kod jedne govornice s Majstora: *živlěli, namlěstí o, mlešävina*, ali *razumjět*. Kod druge informatorke takođe s Majstora nijesam zabilježila nijedan primjer jotovanih labijala: *mjěsto, smjělo, izmjéri, pjäcu, pjěvajūći/pjěvauči* (između ova dva oblika samo riječ *öne*), *pjěvāti, pjěški, pjìuvāle*. No bitno je napomenuti da je informatorka koju je ispitiavao Čirgić 2008. godine u mom istraživanju 15 godina kasnije imala tek pokoji oblik s epentetskim *l* iza labijala, uz većinu primjera bez epenteze.

### 3.1.2.6. Mijene suglasničkih skupova i sljedova

#### 3.1.2.6.1. Gubljenje suglasnika

Konsonantske skupine razbijaju se gubljenjem jednoga konsonanta. Ta je glasovna alternacija ovjerena u svim položajima. Konsonanti se povremeno gube i u intervokalnome položaju. Ovde će navesti rezultate redukcije drugih konsonantskih skupina i gubljenje između vokala.

Primjeri gubljenja sonanta *v* u inicijalnome (*rùća, Rbláni, lädika, lāčit*) i medijalnome položaju (*obřcē, šedök, četâ, mežëd, sprálalo, oprálamo, ostälā, sr̄bî, zdrästvenî* itd.), pa i u intervokalnome položaju (*žäo, präo, zdräo*) opisani su gore.

Okluziv *t* gubi se ovim pozicijama:

- u zamjenici *tkö*: *kö, něko, nïko* (što je tipično za sve crnogorske govore)
- s početka grupe *tstv*: *brästvo, brästva, brästavā, brastvenîci, bogästvo, domazëstvo, rukovöstva*
- s kraja u grupi *-st* u imenicama: *stärōs, vï̄es, mlädōs, lîs, ïskrenōs, čîs, sämorâs*, nekad može biti i reducirano: *břs', lîs'*, a po izuzetku i očuvano: *lîst*
- tako ponekad i u glagolima poslije gubljenja infinitivnoga *-i*: *srës, prës, râs, pomüs*
- na kraju brojeva: *pë-šes krâvâh, pe-šes brâtâ, nüla šë-sëdam* (ovđe je ispala čitava grupa *st* jer je nakon gubljenja *t* došlo do udvojenoga *s*), *dvänâz gödînâ, petnâs kùćâh, petnâz dânâ, dëse-petnâs kùćâh, dvâdës* (čuje se i s očuvanim *t* ako slijedi veznik u okviru složenoga broja, v. niže), *trïdës, četrdës, šësë gödînâ* (upor. *allegro oblike* u vokalizmu)

- u prilogu (*j*)*òpēt* – povremeno i pred konsonantima i pred vokalima: *jòpē dòže*, *jòpē jm se krîvā*; *jòpēt jm se krîvā* (zadnja dva primjera kod istoga govornika)
- u pridjevima izvedenim sufiksom *-an* od imenica s finalnom grupom *-st*: *bòlesan*, *mâsan*, *ràdosan*, *svjèsan*; ali se čuva u pridjeva izvedenih sufiksom *-iv*: *žalostìv*
- u grupi *tk* samo u oblicima glagola *okìnùt*, *okìnùlo*, ali *Pêtka*, *otklúčâm*, *slàtkî...*

Okluziv *p* gubi se u više okolnosti u inicijalnoj i medijalnoj poziciji:

- u inicijalnoj poziciji:
  - o ps: kod starije generacije *sòvâle* (< psovale), ali *psà*; kod mlađih je *psìvěm*; u medijalnoj se poziciji ipak čuva: *sòpskî*, *àps* (za razliku od Riječke nahije, где je -ps- > -hs-: *uàhsî*, *poàhsîše* ne, upor. Petrović 1972: 64)
  - o pš: *šenîca*, *šenîčnâ* (i kod mlađe generacije)
  - o pt: *tîca*, *Tîčâ glâva* (top.) (i kod mlađe generacije)
    - ima i primjera supstitucije: *šavtî* (3. prez. šaptati)
  - o pč: *čèle*, *pore čêlâ*, *čêlár* (ovako i kod mlađe populacije), u medijalnoj poziciji se ipak čuva: *konopčîc*, *Làpcîci*, *Šćèpče*v*ićâ Dô*, *zupčanîk*, *zakopčâm*, u OLA se bilježi *klùpče*
    - nekad dolazi do supstitucije *p* sa *v* u ovoj grupi: *kòvča*, *zakovčât*
- u medijalnoj poziciji:
  - o pk: *okòli* (2. l. sg. imp. – opkoli), *klùko* (< klupko, i kod mlađih), ali *opkopàli*, *bâpka* (drška na kosištu, Gsg), *išćëpkâna*, *Srpkiňa*, *šípke* (ak. pl.), *òšipka*; formu *okoli* nalazimo kod Petra I (Ostojić 1976: 114), Nikole I (Nenezić 2010: 121)
  - o pn: *trèném* (< trepnuti, kratko zaspati), ali: *kasàpnicu*, *priipni*, *kòpno*, *kopnîna*, *čùpni*
  - o pš: *lèšî*, *lèše* (kod mlađih *lèpšî*), ali *uàpšen*, *òpštinê* (kod starije sagovornice s Majstora zabilježeno i *òštinu*), *skùpština*
  - o pt: *setêmbar*, *preoterećéne*, *oterećìvěm*, ali i *opterećìvěm*, *löptê* (u Upitniku za OLA zapisano je da je ranije bilo i *löfta*, no taj oblik nije potvrđen na terenu danas)
  - o pst: *skûst* (Majstori, Vrpolje) i *skûvs* (Erakovići), *dûst* (Majstori, Vrpolje)
  - o pstv: *u ròstvo*, *po ròstvu*.

Okluziv *d* nestaje u medijalnoj poziciji ispred sonanta *n*, ispred okluziva *b*, frikativa *s* i *š* te u sandhiju, a (uglavnom u brojevima) ima i primjera da se gubi između vokala:

- dn: *dopànùtē, pànùt, pànè, upànù*; *jëna, jënu, ijeni* uz *jëdna, jëdnu* i redukovani izgovor *jë<sup>d</sup>na, jë<sup>d</sup>nu; pòpōne* (Vrba), *zagràdnice / zagrànice* (Mirac bez *d*), *nàšlèdnica / nàšlènica*, na Mircu *nàšèdnica*, ali *od Jlìna dnè*
- dñ: na Mircu i u Vrbi smo zabilježili i *Bàńī dân, bàńāk, zàńā*; *Bàńī dân* je ovjeren i u Erakovićima; inače uglavnom očuvana grupa: *kràdñē* (krajinje), *kladñäli* (slagati rukoveti neovršena žita), *zalûdñī*; u toponimiji je zabilježeno *Kràdñā rùpa, Kràdñī Bostûr, Kràdñī křš*, no kod jedne govornice iz Majstora zabilježili smo *is Krânéga dòla*, što bi zbog dugoga vokala ipak upućivalo na gubljenje prvoga sonanta iz grupe *jń* (u narednoj rečenici ista govornica kaže *krâjñā sramòta*)
- db: *obrānìt* (rijetko)
- ds: *rukovòstva, ostùpnicu, ostùpìla* (i kod mlađih), *prestàvìau, prèstave*
- dś: *priješèdníka* (ali je očuvana grupa *dn*), *pošètìo* (<podšetio)
- u sandhiju: *sà́ću, dò́ji pre cřkvòm, pre sámòm kùćòm, pràvo pre kùćòm, nì́esmo nìka nò́smo, kà́s' osùšì, idèm o sèbe, vás glìbàv o prašìnè, o srndàća, ispre jàvnè ùstanovè, pore jègovè kùćè, òtkaje ùmro*
- intervokalno: *trìes, glèali* (samo jednom), *dvàest i trì*.

Okluziv *k* nestabilan je u prijedlogu *preko* i ispred *s, š* i *k*:

- ks: *rùsák*, ali *fiksnì, tåksì*
- kš: *Nìšicì, Nìšicé, Nìšicáni, làše*
- kt: *otòmbar* (OLA)
- intervokalno: *preoyodé, prèo jèta / preo jèta.*

Okluziv *g* gubi se u prilozima: *žë, nìžë, nëžë, ijé*. Po izuzetku se čuje *nìgžë*. I njeguško *bìsti'erña* nastaje gubljenjem *g* (upor. *\*guisterna > \*gbisterna > bisterna* – Skok I: 319).

Frikativ *s* sporadično se gubi u kosim padežima toponima *Krstàc – Křca* uz *Křsca: pòpòdnè šétà se dò yr Křca, bjèše tû nà yr Křca, poviše Krca.*

Sonant *n* gubi se u određenim riječima kad se nađe ispred ili iza okluziva:

- dn, tn: *šèdèm, srètèm*, ali *mètnèm*, dakle: gubi se kod glagola prve vrste, a čuva kod glagola druge vrste (v. Glagoli)
- u imenici *komadànt*, što je uticaj disimilacije, upor. *komànda*
- np: *jedapùt* (dosljedno)
- na Mircu imperativ *mäki* (<makni) kao interjekcija *mäki jàola* i kao imperativ *mäki tò*.

Zabilježeni su i primjeri gubljenja sonanta *l*:

- sl (sporadično): *m̄s̄im*, *bl̄agosovi* (n. pl.), *posi<sup>i</sup>e* (< poslije)
- *mōba*, *mōbe*, *ùmōbu* (okupljanje prijatelja, komšija, rodbine nekome u pomoć u radu), ali *p̄išē mōlbu*
- *vižān* (fildžan, tur. fincan)
- rječca *li* (sporadično): *znâš-i*, *séčāš-i se*, *imâš-i*, *čüeš-i*, *oćeš-i*, *vjëru/ěš-i*

U leksemu *poneženik* gubi se *l* (upor. na Cetinju (OLA) i u Riječkoj nahiji /Petrović 1972: 61/ *ponedionik*).

Sonant *m* povremeno se izgovara reducirano u 1. l. sg. prezenta pomoćnoga glagola *bīt*: *käko sa<sup>m</sup> jā* (prije nazalizovano *q* no realizovano *m*), *jä sa<sup>m</sup> se* (ista osoba), *ë sa<sup>m</sup> se*; *jësa<sup>m</sup>*, *röžena sa<sup>m</sup> na Nëgūše*; a povremeno se i u potpunosti gubi: *kä sa se üdāla*, *rā tògā sa ga üzēla*; naravno često ima uobičajen izgovor. Bilježimo ga i u istome obliku glagola *znät*: *e sät čijā e tō kūča – ne znā<sup>m</sup> jā*, *ne znā jā či<sup>i</sup> ē su bīle*, *në znā jā käko se zovē*, *niti znām ni čijā je ni štō je* (sve kod iste informatorke), kao i u enklitičkome obliku dativa množine 3. lica ličnih zamjenica: *käko j<sup>m</sup> tō vřćū*, *lákše j<sup>m</sup> je bīlo kräve držāt*. Zabilježeno je i *bobôn* (<bombon).

Grupe *žž/zž*, *šč*, *sc* (možda i *šć* – *nācēnica*), koje se u govoru Riječke nahije (upor. Petrović 1972: 64) uproščavaju gubljenjem prvoga člana, u njeguškome su govoru očuvane: *gvōžža*, *rāžžēle*; *păščād*, *ščūmīla se* (zgučila, savila), *iščupāla*, *iščumiňāt* (poseniliti), *iščekīvāli*, *Prāščēva počivāla* (mada se ovaj toponim čuje i kao *Prājčēvo počivālo*), *ot Kōšcēl'ā*, *Vrščic*; *opūščēle*, *saučēšče*, *kōšču*, *šćēr*, *oprāščā se*, *křščen*, *līšče*, *Kaščelān*. Grupa *sc* se u govoru Njeguša uglavnom čuva: *pronōsci*, *vatrogâsci*, *scēna*, *dvîsca* (< dvīzāc, ovan ili jarac „u drugu godinu“), ali se uz *Křsca* povremeno čuje i *Křca* (< Krstāc), a u OLA nalazimo primjer *ra(s)cijepit*, s fakultativnim *s*.

Na granici riječi u slobodnome govoru česta su gubljenja suglasnika ili čitavih konsonantskih skupina:

- s kraja prijedloga: *be stökē*, *i Sarājeva*, *ko tòga strîca*, *ko šcerē*, *o dvâ*, *rā tògā sa ga üzēla*, *ko sestrê*, *bē svîjētla*, *o dâskē*, *o danâs*, *ko Danîcē*, *ispre jnegövē*, *o tèbe*
- u brojevima: *pedesē trěcē*, *dese dâñâ*, *nûlā šē sèdam*, *osamdesê šestē*
- u prilozima: *kä su*, *kä sa se üdāla*, *nükä se*, *kä je*, *otkä smo*, *sà fî lûdi*, *do gòj*, *kä sa se*, *sâ ču te*, *äda kù če*
- u futuru I glagola prve vrste na -ć: *nâlću*, *rëće yi*, *dôće*

- za primjere *vì kakvà̄je*, *vìš v. allegro* oblike u vokalizmu

Ovđe još treba napomenuti da u prijedlogu *bez* čuva praslovensko *r*: *Jâ ne ïdëm nìkuj  
brez ovògā britvulîna, brez jkakvè òmrazè*, ali je znatno češći oblik bez njega.

### 3.1.2.6.2. Umetanje konsonanata

Zabilježeno je praslovensko epentetsko *d* u grupi *zr*: *zdrélâ krüška, zdrï̄o* (kod mlađih *zrï̄o*), *da zdrénë, ždräka* (*tamàn bïjahû pòčèle pomälo ždräke ò sùnca; da újë ždräka*), ali se danas češće javlja *zrâk* (*zrâka ni nï̄e fâlilo*), u Upitniku za OLA navedeni su *zdrï̄evâ, zdrï̄o, zdrâk i zdräka* te *ždrval* (kod Njegoša *žrvnji* – Marojević 2002–2003: 212). Uobičajeni su i leksemi u kojima je ova pojava opšteprisutna na znatno širem arealu: *ždrï̄elo, upï̄zdrít, ždrï̄ebe, pröždrë*.

Kao što je u grupu *zr* umetnut dental *d*, tako je u inicijalnu grupu *žl* umetnut velar *g* u imenici *žglï̄eb* (prema OLA), ali *žlï̄ezda* bez umetnutoga velara.

Pridjev *steona*, koji smo u Erakovićima zabilježili s umetnutim *v* – *stèvona*, na Majstorima smo čuli u formi *stèvodna*, s umetnutim *i* i *d*. Oblik s Majstora moguće je da je rezultat narodne etimologije, da je *d* umetnuto pod uticajem glagola *vodit* (kad se krava pari, kaže se da *vödî*).

Umetanje *t* u grupu *sr* u njeguškome govoru nijesmo zabilježili mimo imenice *stršlëñ*.

U nekim riječima stranoga porijekla, nezavisno od njihova porijekla, ispred bilabijala se javlja *m*: *imbrëtnica, sumprëš* (i *suprëš*), *sumplï̄era, otômbar, fëmbruvär* (zadnja dva primjera prema OLA, nijesmo ih zabilježili u datome obliku na terenu). U Raićevićima smo zabilježili *stobör*, a na Mircu *stõmbör* i *stobör*. Oblik *trûmba* (OLA), koji je potvrđen i u Crmnici (Miletić 1940: 391), mogao je doći preko romanskoga *trombetta* (upor. trumbëta, Lipovac-Radulović 2004: 363), a označava sulendar, dio šporeta na drva. Ispred dentala umeće se *n*: *komêndija, komendijâš, lentrât* (it. *ritratto*, up. Lipovac-Radulović 2004: 190), ali ni to naravno nije dosljedno, upor. *stadï̄era, rôdulica*. I ispred *k* se umeće *n* u primjeru *ronkëla* (upor. Lipovac-Radulović 2004: 298 – rokël, rokëlo, rokëo, kalem konca < ven. *rochel*, it. *ricchio*). Bilježi se i intervokalno *l*: *takulîn* (it. *taccuino*, upor. u jugoistočnoj Boki *takuîn* i *takulîn*, Lipovac-Radulović 2004: 348).

Navedeni primjeri iz njeguškoga govora u prethodnome pasusu ne predstavljaju njegušku specifičnost niti imaju karakter zakonitosti kakva se zapaža u govoru Ceklina. U pitanju su leksemi u kojima se umetnuto *n* uglavnom javlja na široj teritoriji od Njeguša.

U riječkome govoru (Petrović 1972: 64) „ispred prekidnih konsonanata u medijalnoj poziciji često se ubacuje glas *n*: *lõngor, karînga, Intâlja, Kantûnjânin, Kantûnskâ nâhîja*. Tako je i:

poginju na *Kümpres*.“ Takvo umetanje nalazimo i u Crmnici (Miletić 1940: 391). To umetanje nije ovjерено na Njegušima.

Paragogu ili epitezu (dodavanje konsonanata na kraju riječi) najčešće nalazimo u prilozima: *prèkjučēn*, *prèdvečēn*, *üvečēn*, *öklēn*, *ōdēn/ōžēn*, *odolēn*; *öndār*, *tādār*, *tādēr*; *lānīk*, *prèklanīk*; rijetko se nađe u drugim vrstama riječi: *věčen* (*jâ s krivinē sväkū věčen dōžem ōdēn*, *svěsujh tū věčen oví năši špijuni prošpijäli*), što je analoški došlo od priloga, u kojima je takođe nastalo analogijom (nakon otpadanja izvornoga *-r*). Nekad se dodaje i grupa: *ōžēnak*, *ōžēnake*. U prilogu *pr̄ed*, *nājprīed* (*bilo je prīed on̄eh trgōvācāh*, *dōšli su nāprīed ödnekud*) finalno *-d* potiče od stsl. *prēdъ* (upor. Rešetar 2010: 216).

### 3.1.2.6.3. Disimilacija konsonanata

Do razjednačavanja konsonanata u govoru Njeguša dolazi u situacijama koje su uobičajene za crnogorske i mnoge druge štokavske govore.

Grupa *mn* ostaje neizmijenjena u leksemu *gûmno*: u onomastici Majstora Pešikan (1985: 3) navodi isključivo oblik *gûmno*, ali Čirgić (2009: 77) bilježi *gûvno* u onomastici (Kuk, Erakovići, Vrba, Kopito, Žanjev Do). U govoru smo oblik s disimilacijom (čak i distantnom) zabilježili samo na Mircu: *gûvno*, *gûvānā*. Disimilacije nema ni u ovim primjerima: *ōgrōmnā*, *osamnäestē*, *osamnäez*, *sedamnäes*, *zimniča*, *zimniču*, *hîmna*, *prēda mnōm*, *sâ mnōm*, *gimnâziju*, *tâmnī*.

Početno *mn* u pridjevu *mnogi* i njegovim derivatima dosljedna je disimilacija *mn > ml*: *mlôgo*, *prêmlogo*, *namlôžilo sē*. Kod srednje generacije je pretežno *mnôgo*.

Distantnu disimilaciju bilježimo u ovim primjerima: *lentrât* (< it. ritratto), *polumênta* (it. fundamentum), *fližider*, *levôr* (< revolver).

U imenici *ždřval* imamo distantnu disimilaciju finalnoga *ń > ī* prema sonantu *v*. Ova je imenica zabilježena i u obliku *ždrmle* i *ždrmli*, u kojem imamo asimilaciju *m* prema *l*.

Usljed (distantne) disimilacije došlo je do gubljenja suglasnika u riječima stranoga porijekla: *travêsa* (< dalm. *traversa*, na Cetinju *travêza* – sopstveno svjedočanstvo), *vižân* (< tur. *fincan*; došlo je do disimilacije *filžân*, a onda gubljenja *l*), *komadânt*, *iternîraū*, *intezîvan*, *katarîon* (kantarion).

### 3.1.2.6.3. Metateza

Metateza se javlja u glagolu *sūjmām*, u kojem dolazi i do disimilacije: *sūmńām* > *sūmlām* > *sūmjām* > *sūjmām*. Njeguška je metateza i *poròn* < *ponòr* (izvorni se oblik takođe čuje), a *Poròn* je zabilježen i u onomastici. Ovjeran je i oblik *nāvće*, ali u paradigmni se javljaju oblici bez metateze: *näćāvā(h)* (upor. Čirgić 2009: 143). Metateza se javlja i u riječi *rumeđn* (< tal. *formentone*, upor. Rešetar 2010: 208), a i u leksemu *mudânte*, koju u svojem *Rječniku* navodi Otašević sa značenjem „donji veš, gaće“ (< tal. *mutande*, upor. Tešić 2016: 188). Do ove je promjene došlo i u orijentalizmu *bayrakdar* koji u njeguškome (i znatno šire) glasi *barjaktâr*, *barjaktârima*. Ovjereno je i *cükât*, *cükâ* (imp. 2. sg.), *cükâš* (< kucati). Opštejezička je metateza zamjenice *svě*, *svák̄t*, ali se čuva *vâs* < *vəs'* koji navode i Ivić i Petrović (1981: 542).

### 3.1.2.6.4. Još neke konsonantske promjene

Prelazak frikativa u afrikate nije čest u govoru Njeguša, ali primjeri postoje. Neke smo naveli govoreći o fonemu ž (*bîž/bîž* i sl.), a ovome možemo dodati i primjer *cmôla* < *smôla* i *cmôlâvâ* (*zèm la*), te samo jednom u slobodnome govoru zabilježen oblik *caj di* (Mirac, đe smo od drugoga govornika čuli *saj di*). Glagol se inače redovno čuje u obliku *sadi v t *, čak je i kod iste govornice zabilježeno *sadi v li*. Za pridjev *s ock * v. niže. Ovde se ubraja i leksem *ckl *, *ckl  se*, s tim što se u njemu javlja više procesa, prije svega metateza *st* > *ts*, koja je i omogućila nastanak afrikate. Primjere iz crnogorskog govora * enica*, * kola*, *mu mula* (Miletić 1940: 363) ili * kanj*, * kola*, *ckot*, *zacko it* u istočnocrnogorskim govorima (Stevanović 1933-34: 53), tipične za područja koja su u kontaktu s albanskim, u njeguškome govoru nijesmo zabilježili.

Konsonante grupe *ts*, *ds*, * s* do kojih dolazi u derivaciji čuju se kao afrikata *c*: *H vack *, *br ck *, *kop cko*, *syj ck *; *gr ck *, * luck *, * luck *, *gospock *; *ra cevick *, * r akovick *, *br ick *, * eklick *. Kod mlađih se ipak dosljedno čuje *ra cevi ck *, * r akov ck *. Analogijom prema *gr ck * čuje se i *s ock *, što je dosljedno i kod mlađih. Ipak u imenici *pok  stvo* grupa * stv* očuvana je kod svih govornika.

Do alternacije suprotnoga smjera – fisije, tj. do slabljenja napetosti afrikata i prelaska afrikata u frikativ, došlo je u pridjevu *dr k * i prilogu *dr k se* (o nastanku oblika *dr k t *, *dr k ce* već smo govorili). U imenice *oc t* na isti se način javlja oblik genitiva * sta*.

Fisija je u njeguškome govoru osvjedočena kad pri derivaciji nastane palatalna grupa * n*, u kojoj se afrikata cijepa: *t n*, ali za razliku od prethodnoga primjera, iz te skupine ispada frikativ * *, te se afrikata svodi na okluziv *t*, kao u primjerima: *g t n k* (od *g ce*), *sv et n k* (od *sv e a*), *k t n * (od

*küća*), što je potvrđeno i u drugim crnogorskim govorima (upor. Ćupić 1977: 47–48; Stijović 2007: 111, Pešikan 1965: 126, Miletić 1940: 347–348, Jovanović 2005: 240; Tomanović 1970: 228), ali je ovo crta u njeguškome govoru u nestajanju. Česta je ova promjena i od osnove *sreća*: *nesrëtño* (u kojem je pridjevu došlo i do vokalske disimilacije u nastavačkom morfemu), *zlosrëtnik*, *nesrëtnik*, u kojim se primjerima nešto jače čuva. Pritom, vidno je, ne dolazi do depalatalizacije *n*. Ispred sufiksa *-(a)n*, *-nīk* osnovinska afrikata ostaje neizmijenjena: *srećnī*, *stoküćnīk*. U imenicama *krtičnāk*, *vōćnāk* ova se promjena ne registruje.

U riječima stranoga porijekla koje su uglavnom došle preko mletačkoga grupe *st*, *sp*, *sk* često prelaze u *št* i *šk*: *štikadēnta*, *štaciōn*, *na štaciōne*, *kaštradīna* i *kastradīna*, *käštīg* i *kästīg*, *šträcina*, *šträpac*, *štrīga*, ali *kamästre*; *špäg*, *špēnža*, *špiňadūra*, *šporkät*; *škäle* i *skäle*, *škàń*, *škartöč*/*škartöc*, *škätula*, *škudèla*, *škvädra*, a to se povremeno znalo prenijeti i na domaće riječi: *Krštäc/Krstäc*, *jästrēb/jäštrēb*, no kod mlađih se posljednji oblici ne čuju.

U Čirgićevim transkriptima bilježi se očuvana stara grupa *st* u pridjevu *östar*, *östrī* i njegovu derivatu *ostrīt*: *pā ostrīš brītvu za brījāne*, *kā da nīže līmē nēmā da ga naostriš*, *môrām mālo naostrīt tū šekīru*, ali i *ostrīmicē*: *ubīh se onīem kosīerom ostrīmicē*. Mi smo danas kod svih informatora zabilježili samo oblike sa *š*: *östar*, *naostrīli*. U glagolu *škopit* dosljedno je izvršena promjena *sk* > *šk*, dok je u imenici *skörūp* grupa *sk* neizmijenjena. Uglavnom se kaže *pūž*, ali nije nepoznata varijanta *špūgār* (Rešetar za Prčanj navodi oblik *špūg* – *špūgā*, za tumačenje nastanka finalnoga *-g* od *puž* v. Rešetar 2010: 190).

Povremeno se alveolar *n* izgovara palatalizovano: *gnōj*, *gnī̄ezdo* (dan po izuzetku kod starijih i srednje generacije, inače *gnōj* i *gnī̄ezdo*), *pokōjnī* uz *pokōjnī* i rijetko *pokōnī*, u pridjevu *lānskī* nazal je uvijek palatalizovan (potvrđeno i u OLA). Hidronim (izvor) *Korītnīk* naporedo se čuje s češkim palatalizovanim početnim sonantom sufiksa: *Korītnīk*. Osim na Mircu, đe se čuje i *bistī̄erna*, u njeguškome je govoru uobičajeno *bistī̄erña*; čuje se *cistī̄erna* i *cistī̄erña*. Količinski imenički sufiks *-ina* uglavnom je palatalizovan: *nekolicī̄na*, *dostī̄na*, *višī̄na*, *petī̄na* (v. Brojevi). Ponekad se i finalno *l* palatalizuje: *fēl* (< veo, v. konsonant *f*), *šäl* (< šal), *šälpa* (< it. sciarpa, upor. Musić 1972: 244; ovđe je vjerovatno došlo do blenda *šäl* i talijanske riječi).

## 3.2. Vokalski sistem

### 3.2.1. Inventar i distribucija

Vokalski sistem njeguškoga govora sastoji se od sedam članova: *a, ą, ā, e, i, o, u*. Pored pet u štokavskim govorima uobičajenih vokala njeguški govor u svom vokalskom sistemu ima i alternant poluglasnika. Funkciju silabema osim toga ima i *r̥*. Svi navedeni vokali mogu biti dugi i kratki. Dugo *a* se u njeguškome govoru izgovara obično zatvoreno – *ā*, ali kod mlađih ljudi već prilično rijede.

ī	ū		i	u	
ē	ō	+ ū	e	o	+ ū
ą	ā		ą	a	

Svaki se silabem može naći u inicijalnom, medijalnom i finalnom položaju, s izuzetkom alternanta poluglasnika, za koji nema potvrda na početku riječi. Svaki silabem može biti nosilac akcenta, dugoga i kratkoga.

#### 3.2.1.1. Sudbina poluglasnika u njeguškome govoru

Alternant poluglasnika najmarkantnija je crta njeguškoga vokalskoga sistema. Areal poluglasnika u crnogorskim govorima znatno je širi: „Poluglasnik, odnosno njegov specifičan alternant *a<sup>e</sup>* javlja se u cijelome primorju od Dobrote do krajnjega juga. Odatle zahvata kompletno zaleđe i zalazi duboko u unutrašnjost zemlje. Javlja se (*a<sup>e</sup>*) u govorima Katunske nahije zaključno s Ćeklićima<sup>33</sup> te u Mainama, Poborima, Brajićima, Cetinju, Riječkoj nahiji i Crmnici s Krajinom. Odatle je prekinut oblastima Cuca, Bjelica, Ozrinića, Komana i Zagaračja, Lješanske nahije s Lješkopoljem, Zetom, Podgoricom (i crnogorskim govorima u Albaniji), pa opet obuhvata prostor Pipera, Kuča, Bratonožića, plavsko-gusinjske oblasti i Gornjih Vasojevića“ (Čirgić 2017: 96).

Njeguškim se alternantom poluglasnikom, kao i njeguškim govorom uopšte, niko nije sistematičnije bavio. Ni ovaj rad, nažalost, ne može donijeti preciznije podatke, jer smo taj glas na terenu čuli kod svega dvije govornice (obje iz Majstora), a potvrđen je i u audio-zapisu Mira Pešikana iz 1977. godine s govornikom koji je takođe iz Majstora. Stoga se može reći da je alternant poluglasnika u njeguškome govoru karakteristika koja je na granici nestanka.

<sup>33</sup> Pod djelovima Katunske nahije koji imaju očuvan poluglasnik zapravo se podrazumijevaju samo Njeguši i Ćeklići.

Miletić (1940: 17) u crnicičkome govoru poluglasnik opisuje kao glas „koji je vrlo nalik na englesko ’prednje‘ *a* (*æ*) u *man* (low-front-wide), samo što je malo zatvoreniji, dakle, bliži otvorenom *e*“. Miletić veli, a to potvrđuje i Čirgićevo istraživanje na Njegušima (2010: 601), a i moje (premda na izrazito malome korpusu primjera), da nije u pitanju redukovani („kraći od kratkih, sa izvesnom pasivnošću artikulacije“), već puni vokal.

„Poluglasnik“ koji je „naličniji na *e* nego na *a*“ a koji izgovaraju „pravi Crnogorci i gotovo svi njima susjedni primorci“ pominje Vuk St. Karadžić (1836: XXV) u predgovoru *Narodnim srpskim poslovicama*. Poluglasnik u skladu s Vukovim opisom izvjestan je u Crmnici, u Paštrovićima i Spiču, a Vujović dokazuje da je takav i u Mrkovićima (Vujović 1967: 172), no upitno je, smatra na istome mjestu Vujović, koji je 1967. godine ispitivao njeguški govor za potrebe OLA, je li na Njegušima refleks poluglasnika bliži vokalu *e* nego vokalu *a*.

„U toku posljednjih 130 godina“, kaže Vujović (1967: 172), „taj izgovor je evoluirao pod uticajem susjednih hercegovačkih govora u kojima je već u toku 14. vijeka *b* > *a*. Ova relativno brza fonetska promjena u izgovoru poluglasničkog refleksa (*e<sup>a</sup>* > *a<sup>e</sup>*) prouzrokovana je djelimično i uticajem književnog jezika, naročito od osamdesetih godina 19. vijeka, kada je politički i kulturni život u Crnoj Gori počeo da dobija obilježja jedne etničke i državne cjeline u snažnom razvitu.“

Vujović (1967: 173) nije siguran da je u katunskome govoru (na Njegušima i Ćeklićima) poluglasnički refleks bio reda *e* (*e<sup>a</sup>*): „Ovo odstupanje Katunske nahije od Crmnice i Primorja može se objasniti evolucijom vokala *e<sup>a</sup>* u pravcu još otvorenije varijante, tj. *a<sup>e</sup>*, svakako pod uticajem bliske Boke i Hercegovine, a takođe i pod uticajem pisarske škole pri Cetinjskom manastiru, u kojoj je bilo uobičajeno da se i u izgovoru i u pismu ustali vokal *a* mjesto njegove arhaičnije poluglasničke varijante.“

Na izvjesnu razliku između njeguškoga i crnicičkoga izgovora nekadašnjega poluglasnika ukazuje i Rešetar (2010: 142–144). On navodi da se na Njegušima redovno, a na Cetinju vrlo često, naglašeni, naročito dugi, poluglasnik izgovara kao usko *a*, a u Baru i djelovima Crmnice koji se s njime graniče, djelovima Riječke nahije, u Paštrovićima i Grblju,<sup>34</sup> izgovara se kao široko *ae*.

Danas smo, rekosmo, očuvan poluglasnik čuli samo kod dviju govornica (i u starome audio-zapisu) iz Majstora. To ne znači da se na Majstorima duže zadržao, već je uzrok taj što smo na Majstorima imali najstarije informatorke. Iako smo od jednoga sagovornika s Njeguša čuli stav da

<sup>34</sup> Usko *a* javlja se i u Lijevoj Rijeci (Vasojevići), a široko *ae* i u dijelu Pipera i u Gusinju, svi istočno i severoistočno od Njeguša.

su se Erakovići podsmijavali Raićevićima zbog poluglasničkoga izgovora, taj stav pobija transkript Adnana Čirgića, prema kojemu se vidi da su govornici na svim njeguškim lokalitetima (osim Mirca, koji nijesu ni pošetili) izgovarali alternant poluglasnika s istom frekventnošću i u istim pozicijama, na koje ćemo ukazati niže. Ipak, konstatacija o podsmijehu zbog specifičnoga izgovora nekadašnjega poluglasnika značajna je na sociolingvističkome nivou, jer ukazuje da uzrok nestajanja poluglasnika iz njeguškoga govora ne treba tražiti u školstvu i medijima (makar ne samo u njima), već i u nastojanju govornikā da svoj glasovni izraz usklade s većinom kako ne bi bili predmet ruganja i kako zbog svojega govora ne bi bili posramljeni.

Ako se na osnovu izgovora svega dva informatora (i trećega s pedesetogodišnjom distancom) može suditi o glasovnoj vrijednosti poluglasnika na Njegušima, čini se da on jeste imao izgovor bliži vokalu *a* nego vokalu *e*, i da se u toj nijansi razlikovao od crnicičkoga izgovora, u skladu s Vujovićevim i Rešetarovim opisom.

Alternant poluglasnika bilježimo sa *ə*. Ovjeru je u zvučnim zapisima ili u transkriptima u ovim pozicijama:

- u imenicama – pod akcentom i bez akcenta:
  - *pᾶs<sup>35</sup>, tâst, čâst, lâž, dân, kâšál, bâčva, tâšta, mâgla*
  - -ac: *blizâñäc, lòvâc, vi'enâc, Studêñäc, Krstâc, Broćâñäc, círîkavâc, Ćûkòvâc, Žûrževâc, jabâñäc, Jasîkovâc, Mrâkôvâc, Mîrâc, šuškâvâc, tobolâc, stârâc, otâc, udòvâc, dolâc, kolâc*
  - -ak: *momâk, gûsâk, pâtâk, pâpâk, pûpâk, vôsâk, rûčâk, pâstorâk, proplânâk, têtâk, mözâk/môzâk* (v. akcenat)
  - -am: *jâräm*
  - -an: *ovâñ*
  - -anj: *ogâñí, râžâñ*
  - -ar: *vêpar, svêkar, bâkar, cûkar* (*cûkar* je riječ stranoga porijekla, ven. *zucaro* (upor. Lipovac-Radulović 2004: 49), ali se morfonološki prilagodila riječima sa sufiksom -ar, upor. G. sg. *cûkra*, otud i analoški poluglasnik umjesto etimološkoga *a*; slično je i sa *bâkar*, tur. bakır, upor. Skok I: 96)
  - -as: *ovâs*
  - -at: *nökât, lâkât, rbât*

---

<sup>35</sup> i izvedenome pridjevu *pâšî*.

- u genitivu množine imenica:
  - *brāzdā(h), vrātā(h), glāvā(h), telefōnā, drūgā(h), platā(h); krāvā(h), rōgōvā(h), òvācā(h), lípā(h), jābūkā(h), pōlā(h), sēmēnā(h), pūtōvā(h), kōlā(h), dōmōvā(h), štīcā(h), klüčēvā(h), īskārā(h), nōkātā(h), lākātā(h), nōgā(h), dānā(h), übālā, špūrākā*
  - *dānā, porōdīcā, kōzā, gōdīnā, srāstākā, izdājnīkā, kīlā, mōmākā, kūbīkā, pūtā, Zālāzā, ūrā, bārā, telefonā, pūtā*
- u imenicama u kojima je *-bł*, *łl > -əl > -ā*: *kōtā, zāva, übā*
- u pridjevu: *tānī*
- u pridjevskim sufiksima:
  - -an: *māsan, ml̄ečan, ḡdān, prōtīvān, rādān, žēdān*
  - -ak: *ìsāk*
- u brojevima: *jēdān, jedānās(t), dvānās(t)*<sup>36</sup>
- u glagolima: *lāžēm, smāknē, jēsam, sam*<sup>37</sup>
- u radnome glagolskom pridjevu jednine muškoga roda glagola prve vrste: *(po)sēkā, pošā, pobjēgā, stīgā, dovezā, prōtegā, trēsā, nāzebā, mākā, rēkā, stēkā, īzišā, mōgā, pēkā, nātukā, lagā, mīcā, primākā, òbišā, cřkā, pritīskā, pritēkā*
- u prijedlogu / prefiksu *sa*: *sā mnōm, sāši'ō, sāši'ē*
- u zamjenici: *tā*
- u prilozima: *sād, kād, nēkād, otkād, nīkād, dōckān, vāzda, naćās.*

Nekadašnji je poluglasnik u jakom položaju u tekstovima Petrovića i Radonjića bilježen dosljedno sa *a* (za vladiku Danila viđeti Mladenović 1973: 72–76, za Radonjiće Krivokapić 2009: 97, Petra I – Ostojić 1978: 65–66).

### 3.2.1.2. Zatvoreno ā

Zatvoreno labijalizovano *a* bilježimo sa ā. Javlja se isključivo u dugim slogovima, što je primjetno u širem arealu od Njeguša i crnogorskih govora uopšte. Rešetar (2010: 156) podseća da je Budmani konstatovao zatvoreni izgovor glasa ā u dijelu Dubrovnika i ističe da je isti izgovor i on našao u Mulu (Boka), naporedo s kojim se čuje i obično ā, a naročito zatvoreno bilježi u Paštrovićima.

<sup>36</sup> U brojevima 11–19 zabilježenim u OLA poluglasnik nije etimološki, već je vjerovatno nastao kakvom analogijom.

<sup>37</sup> Ova dva potonja primjera potvrđeni su u zapisima iz 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća. Danas ih nijesmo čuli.

Kašić (1995: 260) ističe da se javlja i u Cavtatu, a da je u Konavlima novijega postanja, tj. da su ga iz Dubrovnika donijeli mlađi Konavljanici.<sup>38</sup> U Crnoj Gori ovakav se izgovor *ā* javlja u govoru Paštrovića (Aleksić 1939: 17; Jovanović 2005: 69), Grblja, Krtola i Mula<sup>39</sup> (Aleksić 1953: 335), Spiča (Aleksić 1941: 16) i Mrkovića i Spiču (Šušanj) kod Bara (Vujović 1969: 123), u kojem su se neakcentovane dužine izgubile, ali je ostao trag tih dužina upravo u labijalizovanome *a* u skraćenim slogovima (*kazāt, öblk*). Argument da se *a* javlja i u 3. l. pl. imperfekta (*lōvjavu, pōjavu*) poslužio je Vujoviću kao svjedočanstvo da je labijalizacija prethodila gubljenju glasa *h* u tome govoru, te da se pojavila najkasnije u 17. stoljeću, najvjeroatnije kao posljedica mletačkoga uticaja. Za Crmnici i srednjokatunske i lješanske govore Miletić (1940) i Pešikan (1965) ovu vokalsku osobinu ne spominju. Ne pominje ga ni Petrović (1972) u govoru Ceklina (Riječka nahija), ali ga u Dobrskome Selu (koje takođe pripada Riječkoj nahiji) opisuje Kovačević (2019: 9).

Vujović (1969: 126) smatra da je na labijalizaciju uticala i fonološka okolina, konkretno labijali (*p, b, v, m*), velari (*k, g* i velarno *l*).

U njeguškome govoru labijalizacija nije stabilna crta dugoga *a*, ali je danas bolje očuvana od poluglasnika, te se srijeće i kod pripadnika srednje populacije (kod mlađih je nema). Ne može se odrediti ni po njeguškim selima ni po govornicima где je više, a где manje zastupljena. Nije postojana ni kod pojedinačnih govornika, već se u jednoj istoj riječi u jednome slučaju javlja, a u drugome ne ili u dvijema uzastopnim riječima jedno *ā* bude labijalizovano, drugo ne: *jā Srbijânce, slüčājno – málī*. Ne može se ustvrditi ni da je za pojavu labijalizovanoga *a* presudna fonološka okolina. Može se reći da se najčešće javlja uz sonante, ali je previše raznovrsnih drugačijih fonoloških okolnosti da bi se to utvrdilo kao zakonitost. Ni pozicija vokala u riječi nije ograničavajući elemenat, jer se ovakvo *a* javlja i na početku (*āmbulina*) i u sredini (*čobānstvo*) i na kraju riječi – i u zatvorenoj (*istoričār*) i u otvorenoj ultimi (*znā*), i kao što se vidi i u jednosložnim i u višesložnim riječima. Javlja se i pod akcentom i u neakcentovanome dugom slogu: *glāmnō, kōškāli*. Javlja se i na mjestu nekadašnjega poluglasnika (đe je u nekim slučajevima očuvan refleks poluglasnika, kako viđesmo u 3.2.1.1.): *ðvācāh, dānā*. Dešava se da jedno *ā* u riječi bude labijalizovano, a drugo ne: *dānā, dešāvā, kolāčāh, krāvāh, domaćīnstāvāh, mālā, nāstāvnicu*,

<sup>38</sup> Kašić se u ovome dijelu poziva i na labijalizaciju koju pominje M. Stevanović (1933: 18–19) u istočnocrnogorskim govorima, no tu nije u pitanju ista pojava.

<sup>39</sup> Muljanski izgovor opisuje kao diftong *āa*, tj. kao *u̥q*.

*odmârāmo, pârā, stârā, zelenâšā*. Čini se da je u ovoj situaciji akcenat može imati ulogu, jer je u svim primjerima kojima raspolažemo akcentovano *ā* izgovoreno labijalizovano, a neakcentovano bez labijalizacije, ali i u slučaju dva uzastopna neakcentovana *ā* jedno može biti labijalizovano (i to obično prvo), drugo ne: *ðvâcâh* ili mogu biti oba labijalizovana: *mëtârā*. Oblik *fântë*<sup>40</sup> ukazuje na to da labijalizovani izgovor nije ostatak prošlih vremena, već je u pitanju sinhrona crta onih koji je i dalje čuvaju u govoru.

Evo primjera labijalizovanoga *ä*. Istimemo da je za gotovo sve navedene riječi na terenu potvrđena i upotreba otvorenoga *a* (te primjere ovde ne navodimo, jer je u pitanju opšta pojava): *Albânci, Aleksândar, Arândi'o, âsvâlt, Austrijânci, Balkân, bîvšâ, bjèlâši, Blâžo, brâla, brâve, čevâpe, côrâ, crnogôrskâ, žâk, dâla, dâna, dâvâlo, dîzât, dokâžû, domâćîeh, drâgo, dîvâ, dûvâ, dvâ, dvâdëz, žâdë, fâla, finânci, garantîrâm, generâcija, glâdna, gödînâ, hrânu, ìmâ(m), imâne, ìnâče, inostrânstvo, isplâti, Itâli'i, izâzë, izbrîsâli, izdâjnikâ, izdâjstva, jâ, jâki, Jugoslâvija, kâfu, kancelâriju, kâzât, kâzëmo, knâza, kôlâ, kolâčâh, kopâ, korubâ, korubâš, krâvâma, krîvâ, lâže, lânîk, Lâza, mâjka, Mâjstore, mâlî, mâlôga, Mâri'o, Mârko, Mâše, mlâdî, môrâte, nâčîn, nâmpanê, nâopâko, nâròda, nâvike, Nègûšâ, nêmâ(m), nènormâlno, obâlît, objâsnît, odâvno, održâvâle, ogrâdîli, ogrânke, okupâcije, okupâtora, òndâr, opâleno, oprâši, örâlo, pântî(m), pârče, pasâ, Pâvlu, pazâr, planinâri, plûcâ, podâtâkâ, pokâžë, pomâmîlo, pomâžû, prâvë, prâvô, prâzni'eh, prehlâdîo, prodâ'êm, prodâvâlo, prostrânstvu, râdî(m), râdîla, râdnê, râdnîci, râdnîka, râdom, râla, razdvâjâla, rezervâra, röžâka, rukâvi, sa strânê, sâžete, šânsa, selâk, šibikâ, skâčë, skidâš, škôlovâni, slâžë, slûcâja, slučâjnôs, slùšâli, smêtâte, snâć, Srbijânce, Srbijânci, srbijânskî, stâlno, stârë, strânê, strâšno, stvâr, stvârno, sùhopârno, Šèvalévićâ, tâ, Talijâni, Talijâni'ma, trańâmo, trâvë, trâžî, üdâta, upropâšćeno, üšâ, uvâlî, uzâmi, Vidrovâna, vrâtî'o, zahvâlnica, zâkön, Zâlaze, zâmjenika, zarâdît, zârâslo, zâstava, zelenâšâ, znâčî, znâte, zvâla, Žâńëv dô.*

O kvalitetu izgovornoga *ā* u starim tekstovima ne može se govoriti.

### 3.2.1.3. Osvrt na opis *ä* i *ä* u Fonološkim opisima (1981)

Predstavljajući vokalski sistem njeguškoga govora, Ivić i Petrović (1981: 537–542) opisuju šest članova s oprekom dugih i kratkih vokala. Vokali *e*, *i*, *o*, *u* u ovome sistemu mogu biti kratki i dugi, uobičajene artikulacije, bez posebnih značajki. Vokal *a* ipak predstavlja se kao *ä*: i *ä*: odnosno *ä* i *a*. Shodno opisu datome u tekstu „O fonetskoj transkripciji“ Dalibora Brozovića pri početku datoga

<sup>40</sup> Sljedeće *n* svakako je uslovilo nazalizovan izgovor vokala *a*.

toma, *a* je oznaka za „glas srednji između [a] i [e], kao *sln D žá:na, hs/sh D zá:na*, ‘misal’, *pà:t, dà:n, mak D* ‘raka “raka”, sarna, br’ast“ (1981: 22), dok se za *q* kaže da je to „glas srednji između [a] i [o], kao *sln D k'rävå, 'dä:š, hs/sh D k'rävå, glä:va, mak D* ‘raka, 'pä:t, 'mägla, 'värba“ (1981: 23).

Ivić i Petrović o vokalu koji bilježe sa *q* iznose neke nedoumice. Naime, kažu da je distribucija vokalskih fonema relativno slobodna, a „izuzetak se tiče jedino foneme /ä/, za čiju inicijalnu i finalnu poziciju nema potvrda, a nisu jasna ni ograničenja koja se tiču njenog konsonantskog susedstva“ (1981: 538). Međutim, ako se zna da je taj fonem refleks nekadašnjega poluglasnika, što se vidi i iz njihova istorijskoga izvoda njeguških fonema (1981: 540–541), đe стоји да је *q* poteklo од -ə i -əl<sup>41</sup> (1981: 540–541), onda i pitanje njegove distribucije postaje konkretnije, a nestaje i pitanje konsonantske okoline, jer realizacija ovoga glasa zavisi od istorijskih uslova (uz, kako viđesmo, rijetke primjere analoškoga javljanja), a ne od fonološke okoline. Iako za upotrebu ovoga vokala u inicijalnoj poziciji zaista nema potvrda, primjere finalne pozicije navode i autori u samome opisu: *t're:sä:* (na istoj stranici), *do'sä:* (u istorijskome izvodu). Problematičnost opisa vokalskoga sistema njeguškoga govora nalazimo i u tome što je dugo *a* predstavljeno isključivo kao *ä*, a što ne potvrđuju primjeri iz njihova opisa: *'pa:nti:, ko'l'a:, 'pa:lca, 'va:li: se, 'fata:.* Uostalom i autori (1981: 537) kažu: „Pod uticajem književnog jezika mesto fonema /ä: a ä:/ često se izgovara [a(:)]“, uslijed čega bi se i otvoreno *ä* moralno naći među članovima vokalskoga sistema.

### 3.2.1.4. Slogotvorno *r*

U vokalski sistem njeguškoga govora spada i slogotvorno *r*, koje može biti kratko (*břdo*) i dugo (*g. břdā*). Pored toga *r* može biti i neakcentovano i dugo i kratko (*četrnäes, gr̄mī*).

Slogotvorno *r* javlja se u inicijalnome (*řt, Rbläni, řzē, řzā*)<sup>42</sup> i u medijalnome položaju (*cřn, křv, třg, cřkva, čvřstě, ödřt, sätrla, křs(t), břzo, mřčeník, četrnäestě...*). Na kraju riječi javlja se jedino po izuzetku u slučaju gubljenja konsonanta *h* u riječi *vřh/vřh – dö yr*. Na granici morfema može se *r* javiti i iza vokala: *zařžāt*.

<sup>41</sup> U istorijskome izvodu navode primjere samo za *q: < -ył, ył* (‘zá:va, do'sä:) (1981: 541), ali ne navode da isto porijeklo mogu imati i savremeno *ä* (pod akcentom ili ne) i nesažeta grupa -ao, viđeti niže o zjjevu.

<sup>42</sup> U OLA se navodi i *řžänä släma* (upor. Ivić & Petrović 1981: 538), ali taj oblik danas nijesam mogla potvrditi na terenu. Čirgić (2012: 28) daje isti oblik s drugačijim akcentom: *ržän(ř)*, ali ni to danas nije ovjerenio. Poznata je samo *räžänä släma*.

Do kraćenja dugoga *r* dolazi sporadično: *do Črnē Gorē, po Črnōj Gōri, Črnū Gōru, kükāvče c̄nī* (uz češće oblike s *f*), *ḡm/ḡme*,<sup>43</sup> *četvrtāk, četvrtī, zavřšī, zavřšen*. U svim navedenim primjerima češći je oblik s dugim *r*, jedino se imenica *ḡm/ḡme* javlja isključivo s kratkim sloganom.

Imenica *vrh* bilježi se i u kratkome i u dugome slogu. Vujović (1967) je u Upitniku za OLA navodi u obliku: *v̄g, v̄ga, v̄govi*, tako je i u izgovoru Andrije Kustudije (snimak iz 1977), pa i danas se čuje s dužinom: *i u ovāj v̄h*, ali je sad ipak uobičajen i kraći oblik: *na v̄h onē glavičē, niz ovī v̄h*. Dužina se bolje čuva u onomastici: *Pödvřh, Navřpōle, izā Vřpōla*. I u nazivu sela Vrba povremeno se *r̄* krati: *iza t̄eh bōrōvājē Vřba, öna jē s Vrbē, u Vřbu, ali i ü Vřbu, nā Vřbu, više Vřbē*.

Kapović (2015: 746) ukazuje na jednu osobenost vezanu za slogotvorno *r*, na „još jedno duženje, tipično za mnoge štok. govore. Naime, u glag. pridj. radnim kao *umro* vidimo sljedeći proces – *ümr̄l > ümr̄o > ümr̄ō* (isto i *prödrō, zätrō* itd.). Tu dolazi do desilabifikacije slogotvornog *r*, pri čemu se gubitak toga sloga nadoknađuje duljenjem idućega sloga u zamjenu.“ Na Njegušima smo danas potvrdili tek povremeno *ümr̄ō* (što bi bilo shodno Kapovićevu objašnjenju). Od glagola *ümr̄i et* mnogo je češće *ümr̄o* (Čirgić u transkriptima bilježi ovaj izgovor kao *üm̄ro*), a od glagola *zätri et* zabilježili smo samo *zätr̄o* – sa slogotvornim *r*. Silabičko *r* se u ovoj riječi čuje i danas i kod četrdesetogodišnjakā.

Ivić i Petrović (1981: 538), govoreći o ovome pitanju, navode oblik *'umr̄ō* (sa slogotvornim *r* i dugim *o*, uz konstataciju: „mada se iz materijala ne može jasno sagledati odnos likova 'umr̄o: i 'umr̄o:“. U rukopisu Upitnika za OLA (Vujović 1967) zapisan je samo lik *üm̄ro* (ž. r. *üm̄rla*).

Nijesmo sigurni u valjanost Ivić-Petrovićeva zapis u ovome slučaju. Rešetar (2010: 151) navodi da je vokalno *r* u tome slučaju čuo samo u Crnoj Gori: „*üm̄ro* Ozrinići, *räzast̄ro* Piperi, ali sam ubijeđen da se može čuti i u drugim istočnijim krajevima štokavske teritorije, o čemu svjedoči Vuk. No zato se u Boki Kotorskoj i u Crnoj Gori javljaju i ovi oblici: *üm̄aro* Prčanj, Dobrota, Grbalj, Podgorica m., *üm̄a'ro* Zupci kod Bara, *um̄a'ro* područje Bara (po Brozu), *üparo, räzdaro, ödarō, tärō* Prčanj.“ Ovome možemo dodati i crnicičko *üm̄aro, räzdaro, pröstaro* i dr. (Miletić 1940: 277 ga naziva *svarabaktički poluglasnik*). Dakle, razvoj sekundarnoga vokala ispred desilabiziranoga *r* kad se ono nađe ispred vokala *o* nije nepoznat govorima u (ne)posrednome okruženju Njeguša. Ipak, na Njegušima nemamo dokaza takvoga izgovora – ni u jednome zapisu. Nenezić (2010: 37) kao izuzetak u bilježenju slogotvornoga *r* kod Nikole I Petrovića radni

<sup>43</sup> *Tisni ga u tō ḡme.*

glagolski pridjev *proždr'o*, u kojem se javlja apostrof. Tako je i u prvoj izdanju Njegoševa *Gorskoga vijenca* jednom takav oblik napisan s apostrofom *utr'o*, a *zatro* bez apostrofa (Mladenović 1996: 31). No nijednom nije zabilježen sa *a* (upor. Stevanović et al. 1983: 438).

Na osnovu svega toga vjerujemo da će prije biti da je u pitanju izgovor *ər* (kako se i danas čuje slogotvorno *r* u ovim riječima) nego Ivić-Petrovićevo *gr*. Imajući u vidu današnji izgovor na Njegušima, ali i oblike potvrđene u navedenoj dijalektološkoj literaturi (ali i Stijović 2007: 53), teško je potvrditi i dužinu na finalnome vokalu nakon slogotvornog *r*, datu u njihovu opisu.

U ženskome rodu GPR ovih glagola bilježi se povremeno duljenje: *ümrla* i *ümřla*, *zätrla* i *zätr̩la*, a zabilježeno je i *pömr̩lo* u sr. rodu (ovako i za srednjokatunske i lješanske govore navodi Pešikan 1965: 167). To je u skladu s tendencijom duljenja vokala ispred nastavka u glagolskom pridjevu radnom (o tome u morfologiji).

Sekundarno *r* ovjерено je u onomastici: *Vjetrnik*, *Vjetrnā bükva*, *Vjetrnī ml̩ini* i u imenici *vrdūra* (< verdure, povrće).

U njeguškome govoru nije potvrđen nijedan primjer desonantizacije *r*.

### 3.2.1.5. *Alternanti staroga ē*

Crnogorski govori (Čirgić 2017: 89) su dominantno ijekavski, po shemi: *dijete – deteta*. U taj se opis uklapa i njeguški govor.

Na alternante utiče dužina sloga i u nekim situacijama fonološka okolina, što ćemo prikazati u narednome opisu.

#### 3.2.1.5.1. Alternanti kratkoga ē

Kratki ē dao je *je*, uz jotaciju prethodnih dentala *d*, *t*, *z*, *s*, *c* (nema primjera za *ʒ*), alveolara (*l* i *n*) te sporadično i labijala (v. tačku 3.1.2.5.3.).

- *lēšē* (< *lēpšē*, komp.), *lēto*, *prolēće*, *dōle*, *zelēzo*, *obilēženo* (za *i* < ē ispred *l* viđeti niže)
- *ńëmačkī*, *Nëmačkū*, *čińelo*, *ucińela*, *sńëgovi*/*šnëgovi*
- *žēde*, *nežēla*, *žēca*, *żecē*, *žē*, *ōžēn*, *ōžē*, *žetīnstvo*, *žētelina*, *žēvēr*, *stīželi*, *žēlāli*, *kužēla*, *žetīcāk*
- *mežēd*, *mežēžē*
- *dvjēsta*, *dvjēma*
- *ošētī* (3. l. sg. prez.), *šekīra*, *prošečēn*, *starosēdīoci*, *sēćām se*, *šēdnīk*, *pošēć*
- *śedōk*, *śedōčīt*

- *svjěckōga, svjětlōs*
- *dočěrāno, šcěli, pòceru, cěrām,*
- *ćetā, ćětastū*
- *mjěsto, mjěrē* (G.), *zamjěrít, nàmjesto, mjěsnū, razumjět, mjěstāh, mjěsēc, zamjěri<sup>j</sup>o, smjěli, zámjenika; bjěhū, objásni, bjělāši, bjěše; prezívjela, žívjeli* (x6), *žívjelo* (x3), *něvjesta, vjěštica, vjětar, vjěrūjte, vjěšto, vjěra; uspjěli, uspjěše, pjěvāli, pjěški*
  - tek sporadično s jotacijom labijala *namlěstí<sup>j</sup>o, mlešavina; žívěli, žívět, něvlesti, vleštar.*

Kratki ě alternant e nalazimo u riječima: *něko, něšto, několiko, zdrěla* (kod mlađih *zrěla*), *lěb, cěsta, mržět* (uz *mržět* i *mržjět*, v. 3.1.1.5.1. i 3.1.1.5.3.), *zenīca*, grupa rě s kratkim ě – *stārešina, recít, gorěli, rěčník* – ovo su sve ekavizmi koji nijesu specifikum samo njeguškoga područja, već su znatno širega teritorijalnoga opsega (upor. Miletić 1940: 251 za Crmnicu, Pešikan 1965: 105 za Cuce, Jovanović 2005: 112–113 za Paštroviće /uz *ljěb/*, Vujović 1969: 116, za Mrkoviće). Dva informatora su potvrdila upotrebu *mržět* i *zenīca*. Ovim se oblicima može dodati i pridjev *otmenījā*, koji je u ovome obliku usvojen preko medija. Priloško -dě izrazito je često s refleksom e: *ōděn, ōdě*, naročito kod starijih. Kod mlađih je već ustaljena jottovana varijanta s jekavskim alternantom (v. tačku 4.6.1.).

Isti je alternant (e) i u grupi konsonant + rě (s kratkim ě), osim ako slijedi -o < -l (viđeti ispod): *vrěmena, brěgovi, mrěža, vrěća, grěotē, grěške, nepogrešivo, pregoreh, prečica, vrežīna* (augm. od *vrěža*).

Ispred -o < -l kratki ě alternira u i: *zdrívjo* (mlađi *zrívjo*), *sívjo, smívjo, vídívjo/víděvjo, pónivjo/póněvjo, nosívjo, odívjo, šedívjo, stívjo, ſjo i jěo; dívjo, cívjo; Zábívjo* (G. *Zábjěla*), *bosívok*. Sporadično se samo od glagola *činět* može čuti *činěo* uz neuporedivo češće *činívjo*, ostali glagoli III vrste s infinitivnim morfemom -je-, kako viđesmo, tvore GPR morfemom -i-.

Ispred j kratki ě > i: *síjālo se, síjāč* (na Cetinju *šešjāč*, prema OLA, i Pešikan (1965: 104) bilježi *šešjāt* u Lješanskoj nahiji, ali *síjāt* za Cuce, Zagarač, Donje Bjelice, Lješkopolje), *prigrívje* (3. sg. prez.), *grívjāne, smijāt se, smijēse* (3. sg. prez.) (kod ove riječi zabilježeno je kolebanje u dužini prvoga sloga, pa i isti govornik izgovara *smijē* i *smijē*, no to ne utiče na alternant ě). Tako je i u komparativnome sufiku: *starívjā, lošívē, poštenívē*.

U riječima izvedenim od *bilěg – bileškē* (G.), *obilěženo, zabilěži* (imp.), *obilěžíj* – javljaju se dva kratka ě u uzastopnim slogovima. Pešikan (1965: 105) sugerije da je tu vjerovatno u pitanju

disimilacija prema narednome ē, ali u srednjokatunskim i lješanskim govorima, a i u njeguškome je šežēt (kao i većini crnogorskih govora, ali Vuković 1938–1939: 17 *sižeti*, *sižek* u Pivi i Drobnjacima), a tu bi se takođe očekivala disimilacija. Oblik *priže*, koji se javlja i u Crmnici (Miletić 1940: 17) i u Cucima (Pešikan 1965: 105), bilježimo i na Njegušima. Miletić i Pešikan objašnjavaju da nije u pitanju fonetska promjena, već prije analogija prema *prije*.

Dvosložni refleks kratkoga ē imamo u imenicama: *v̄edro*, *zv̄erād*, *sv̄etlo* (im.).

Sekundarni kratki ē u njeguškome govoru ovjeren je u ovim riječima: *kānjelo*, *kīšelū*, *kīšelīlī*.

### 3.2.1.5.2. Alternanti dugoga ē

Alternant dugoga ē je īe:

- *n̄esam*, *v̄etāte*, *ne sm̄išē*, *īem*, *izīem*, *razumīeš*, *opredīeleno*, *m̄ešām*, *pos̄ečeš*; *v̄ietāt*, *snīevāo*, *pōnīeše*, *dōnīěla*
- *odīelo*, *pr̄īetna*, *dīete*, *sīeno*, *sn̄eg*, *sn̄ežnica/šn̄ežnica*, *vr̄eme*, *cv̄eče*, *cr̄evo*, *gl̄eto*, *tīelo*, *līek*, *klīeštīma*
- *līep*, *bījel*, *šl̄epī/sl̄epī*, *rīedak*, *cīělā*
- zamjenice i pridjevi u g., d., i., l. *tīeħ*, *onīeħ*, *nēkakvīeħ*, *sv̄ema*, *tīema*; *bīranīeħ*, *prāznīeħ*, *ogōrčenīeħ*, *stārīema*
- *dīe*, *obadvīe*, *obl̄eħ*
- *pōslīe/pōsīe*, *pr̄īe/pr̄īed*, *ūvīek*, *ovūdīe/ovudīen*.

Dugi ē u određenim leksemima ima alternant *je*: *Nēmāc*, *Nēmci* (vjerovatno analoški prema pridjevu *nēmačkī*), a u nekima je refleks dvosložan iako bi se, i pored dužine, očekivao jednosložan: *namīeštāli*, *prōsīeħk*, *pom̄erā* (3. sg. prez.).

Grupa *rē* s dugim ē dala je dosljedno *rīe*: *rīetko*, *rīeč*, *rīešit*.

Dugi ē u grupi konsonant + *rē* ima dugi refleksi: *vr̄eme*, *tr̄em*, *br̄eg*, *gr̄eh*, *ūmrīe* (3. l. pl. aor.), *pr̄īe*, *pokr̄īevāš*, *prigr̄īe*, *upotrīebīli*, *strīeħħali*, *cr̄epnā*, *povrīedīo*, *öprīet*, *sr̄ečēm*, *pr̄ešli*, *prīešēdnīka*, *prīečāc*, *pr̄eko*, *Prīeköp*, *pr̄erānak*, *pr̄esan*, *pr̄ebōj*.

U grupi *prē*- zabilježeni su primjeri i dugoga ē s alternantom *e*: *u prēvōdu*.

Ako je dugi ē pod akcentom, akcenat je "na prvome slogu. Drugi slog može biti i dug i kratak, a dužina dugoga sloga zavisi od tempa govorenja. Po tome se akcenatski njeguški govor bolje uklapa u (srednjo)katunske govore, a razlikuje od crnogorskog (kao govor s očuvanim poluglasnikom), u kojem je akcenat dugoga ē nestabilan i može biti i jednosložan i dvosložan: *jē*

(*biéle, diéte*), *ię* (*biędnik, głięto*), *i[j]e* (*brię[j]eg, vrię[j]edan*), a neakcentovano *iē*, *iē* ispred akcenta (*pobiędiše, vriężat*) (upor. Miletic 1940: 243–245). Razlika koja u crnicičkome govoru postoji u izgovoru u otvorenim i zatvorenim slogovima (*grię[j]e : grięh*, s finalnim *h* i bez njega, Miletic 1940: 245) nije poznata u njeguškome govoru. Dužina *e* u dvosložnome refleksu *ě* varira, ali dugi *ě* (osim u navedenim specifičnim slučajevima) ne daje nikad refleks *je*.

Često se u riječima stranoga porijekla umjesto izvornoga *e* ili *i* javlja sekundarno *ě* (primjeri uglavnom preuzeti iz *Rječnika njeguškoga govora*): *bandi'eru, karięga* (upor. *kalijęrga* u jugoistočnoj Boki, Lipovac-Radulović 2004: 145, u Crmnici *karięga*, Miletic 1940: 254), *kamarię'r, kolę'er, kuvię'erta, kvanię'era, màdi'er, mizię'eran, lizię'erno, poštę'er, stadię'era, sumię'era, solię'erna, talię'er, bälérka i balię'erka* (isti govornik), *inžinię'er i inžinier, bistię'erna* (Mirac i *bistię'erna*), *cistię'erna*. Osim toga javlja se i u imenicama *vodię'er i kosię'er, prięśednik, bölijěs*, te u glagolima *istię'eče, stięčeć, ispreplięćem, pokrię'evām* (prema *izlię'evām*). I u mikrotoponimu *Käštio* (< tal. *castello*) razvio se sekundarni *ě*. To je za znatno širi prostor zabilježio i Rešetar (2010: 121–123).

Glagol *pri'enüt, pri'enē* (< *prionuti*) u njeguškome govoru ima analoški *ě*. Rešetar (2010: 123) navodi takav oblik za Prčanj i Ozriniće (uz *prinüt* za Ceklin),<sup>44</sup> a za razvoj sekundarnoga *ě* nalazi fonetske razloge (i o prelazi u *ije*, što se onda posmatra kao *ě*). Prijeglasom *o : e* ovaj oblik u Crmnici tumači i Miletic (1940: 255). Pešikan (1965: 167) pak smatra da je u pitanju analogija uslovljena akcenatskim odnosima prema glagolima tipa *si'evnüt – si'evnēm*. Samo se u tim glagolima, kao u glagolu *pri'enüt – pri'enēm* (kao stare akcente navodi *prilnūti – prilnēm* odnosno *prionüt – prionēm*), akcenat u prezantu pomjera dva sloga unaprijed u odnosu na infinitivni akcenat, što je uslovilo da im se i ovaj glagol priključi.

### 3.2.1.5.3. O refleksu *ě* u istorijskim zapisima

U Njegoševim tekstovima ima primjera duljenja (iza labijala *v* i *b*) kratkoga *ě*: *vidjesmo, vidjeti, pobijeda, zavijesa*, za što Vušović (1930: 102) kaže da to „nije osobina narodnog govora u Crnoj Gori“. No viđeli smo da takvih oblika ima i danas u govoru Njeguša, a i u drugim crnogorskim govorima: Rešetar (1900: 160) bilježi *viđijet* na Cetinju i Prčanju, u kojem se još čuje i *ispovidiđet, nenaviđijet, zapovidiđet*, u Crmnici *izvidiđet*, a formu *viđiēt* bilježi i u crnicičkome govoru i Miletic (1940: 254). To sve navedeni Vušovićev zaključak čini prilično klimavim ne samo za crnogorske govore već i za sam govor Njeguša, naročito jer je *vidjeti* zabilježeno i kod guvernadura Radonjića

<sup>44</sup> Pojava je u Crnoj Gori široko rasprostranjena, upor. Vujović 1969: 318, Stijović 2007: 65.

(Krivokapić 2016: 192), i kod Petra I (uz to bilježi se i s ē, Ostojić 1976: 82–83) i kod Nikole I (uz *viđeti*, Nenezić 2010: 63). Kapović (2015: 289, 519) oblik *vđijeti* ističe kao izvorni, a do kraćenja infinitivne dužine došlo je analogijom prema *görjeti*.

Vušović (1930: 102–103) kod Njegoša bilježi i dubletnu zamjenu ē: *sniježan* i *snježna*, *odsječe* i *odsiječe*, *ođelo* i *odijelo*, *poslje* i *poslige*, *prijeđoše* i *pređem* i druge (što može biti i iz versifikacijskih razloga). Oblik *ožēlo* se kao jedini bilježi u OLA, no naša istraživanja pokazala su da je danas taj oblik nepoznat. Samo jedan informator (Mirac) kazao je da ga pamti u varijanti *ožēlo*.

Kod vladike Danila javljaju se ekavizmi koji se mogu tumačiti uticajem tekstova crkvenoga karaktera (*greh*, *svetloga*) ili, što je manje vjerovatno, (i) kao grafijske greške jer su pojedinačni slučajevi: *cena*, *umreti*, *prepis*, *levo* (Mladenović 1973: 54–57), a slična je i situacija s tekstovima Petra I (Ostojić 1976: 88).

Kod Njegoša nalazimo primjere *rě* > *rje* (uz *re*), što danas na Njegušima nijesmo potvrdili: *starješine*, *izgorjet*, *gorje*, *pogrješku*, *svirjeposti* uz *grešnika*, *kreposti*, *zazret*, *izgore* (Vušović 1930: 103). Imenica *rěšenje* kod Nikole I (Nenezić 2010: 70–71) ima najčešće ijekavski oblik (*rješenje*), rjeđe jekavski i ekavski, uobičajeno je i *krjepost*, *krjepko*, *ukrjepljen*, te *starješina*.

Kratki ē ispred o ili i (Vušović 1930: 103) kod Njegoša uglavnom daje i: *dio*, *cio*, *io*, *smije se*. U njegovim tekstovima nalazimo i anticipativnu disimilaciju ispred đ: *zapovideti* (ali češće *zapovijedeno je*), *pride*; uz izuzetke: *željeo*, *sjeo*, *smjeo*, *razumjeo*, *bjeljegu*, *zasjejana*, *smjejuć*, *smjej*, *smjej se*. Ako uzmemo u obzir da Njegoš nije imao grafijskih mogućnosti za bilježenje glasa š te da OLA za Cetinje navodi oblik *šējāč*, *šējāt*, da Miletić (1940: 247) glagol *šē[j]āt* nalazi u Crmnici (u Crmnici je i *grë[j]āt*), a Pešikan (1965: 104) taj glagol u Lješanskoj nahiji, a *smijejē* u Bjelicama, što je sve okolina Cetinja, jasno je otkud uticaji na ove crte Njegoševih djela.

Nema znatnih razlika ni kod drugih autora iz reda njeguških glavar. Ako se izuzmu primjeri u kojima su kraće forme uslovljene potrebama stiha, kod Nikole I su rijetka kolebanja *je* / *ije* u dugim slogovima: *primjetio*, *povjest*, *neobezbjedi*, *udjelivši*, *snabdjeva*, *podbjedio...* (Nenezić 2010: 62), koje nalazimo i s *ije*. Sporadično se glagoli s tematskim vokalom -je- u infinitivu javljaju s vokalom -i-: *preživiti*, *uštediti*, *pretrpiti*, *strepilo se...* (Nenezić 2010: 65), a to vidimo i kod Njegoša: *živiti*, *hotit*, *svrbili* (Vušović 1930: 104).

Kod vladike Danila (Mladenović 1973: 61), Petra II (Vušović 1930: 103) i guvernadura Radonjića (Krivokapić 2009: 108–109) nailazimo na *i* < ē ispred đ u riječi *zapovideti*.

Prilog *ovdje* kod vladike Danila se nijednom ne javlja u jotovanoj varijanti, što je razlog da se pretpostavi njegov ekavski lik (Mladenović 1973: 68). Petar I (Ostojić 1976: 89) i Njegoš (Vušović 1930: 104) imaju i ekavski alternant u ovakvim prilozima, ali i jekavski. Kod Nikole I je uz jedan izuzetak (*ovđe*) u upotrebi uvijek ekavski oblik (Nenezić 2010: 74).

Sekundarni ē nalazimo u spisima svih njeguških glavara (upor. Krivokapić 2016: 193, Ostojić 1976: 90, Vušović 1930: 104, Nenezić 2010: 75–76).

### 3.2.2. Promjene u vokalima

#### 3.2.2.1. Redukcija vokala

U njeguškome govoru ovjerena je samo potpuna redukcija vokala, i to prije svega vokala *i*.

Afereza (otpadanje vokala s početka riječi) zabilježena je u imenici *rāniča* (oranica) i vezniku *ma* (tur. *ama*: *ma sam čuo nešto*). Etnik *Talijān*, *Talijānka* te ktetik *talijānskī* javlja se uvijek bez početnoga *i*-.

Sinkopa je zabilježena dosljedno u uzviku *mrš* i iz njega izvedenim oblicima *mršikät*, *mršikâ*.

Apokopa u imperativnoj partikuli *něka* nije zabilježena: *něka držē*, *něka pùšte*, *něka joj e tåmo lāka zémja*, *něka jh Bôg žīvî*, *něka ste mi zdrävo*, *něka se ne yräcē*; *něka ye*, *něka tō*, *něka nêče*.

U infinitivu glagoli najčešće nemaju finalno *-i*, a povremeno zbog tempa govora gubi se i *-t*: *napräīt*, *ne trëbāš odgovära<sup>t</sup>* *nïšta*, *sorät*, *štëžët*, *mi<sup>j</sup>eňät*, *skûst* i *skûvst*, mlađi i *skûpst*, *trës*.

U slobodnome govoru nailazimo na primjere gubljenja vokala:

- i:
  - u enklitikama glagola *bìt*: *nō b' ovämo*; *žës' üzēo tê gäče tänkē*, *štòs' onô cklî*, *kàsam s' üdâla*, *öli vaculët da s' obrëšës*, *svës' örâlo*, *nêma nïšta da s' örë*
  - u imperativu: *döž üsri'edu*, *slòž onā d'rva*, *ostäv u kùcu*, *bjëž žäole tåmo*, *müč!*, *izvolte*; *vïćte*
  - enklitika dativa sg. lične zamjenice: *kò m' o jàdu rädñ'o*, *stâlno t' oväko pìrkâ*
  - u paradigmi imenica: *unùčâd' ösmoro ìmâm*
  - u prilogu i zamjenici: *kòlko*, *nèkolka*, *nèkolko*, *kölke*
    - i od njih izvedenoj imenici: *kolcîna*
  - u vezniku: *al za mène*, *al su onî*, *al mî smo*, *al ne jmòš*, *al nêče*; *il döžë*, *il da ste*, *il nêšto*

- o:
  - *s kòníma sm' òrāli*
- e:
  - u glagolskoj enklitici: *prîčām onô štò j' istina*
  - u interjekciji (pred vokalom i na kraju iskaza): *äjd üzmi, äjd üzmite, pā äjd.*
- u:
  - se u prilogu *üjtro* (tako i kod mlađih).

Vokali su podložni gubljenju i u imenovanju (kad se dodaje patronim ili neka druga prisvojna oznaka) kad posesivni oblik počinje vokalom: *Lâz-Andrîn, Andr-Îlîna, Krst-Ilîn.*<sup>45</sup>

Pešikan (1965: 124) navodi pravila po kojima dolazi do elizije vokala pri kontaktu riječi, a koja se mogu potpuno primijeniti na njeguški govor:

- 1) izostavlja se samo zadnji vokal, nikad početni: *Lâz-Andrîn*
- 2) izostavlja se samo kratki neakcentovani samoglasnik: *äjd üzmi, döž*
- 3) izostavlja se samoglasnik ispred riječi koje počinju samoglasnikom: *prîčām onô štò j' istina*
- 4) do izostavljanja samoglasnika najčešće dolazi u nenaglašenim riječima: *kö m' o jädu râdž'o*
- 5) u jednosložicama do izostavljanja samoglasnika dolazi samo kod enklitika, ne i proklitika: *nêma ništa da s' örē*
- 6) u akcentovanim riječima do izostavljanja samoglasnika dolazi najčešće u tješnjim sintaksičkim cjelinama: *unüčād' ösmoro ìmām.*

### 3.2.2.2. *Allegro oblici*

Pod *allegro* oblicima (Ćurković 2014: 50) podrazumijevamo oblike u kojima su se uslijed tempa izgovora ili drugih vanjezičkih okolnosti (npr. učestalosti upotrebe) određene riječi počele koristiti u skraćenim (*allegro*) oblicima.

U njeguškome govoru *allegro* oblike nalazimo

- u glagolima:
  - prez. *mõž/mõš* (< möžes), *vïš* (< vîdîš), *čùš* (< čùjëš)
  - *öli* (< oćëš li)
  - imp. *vï kakvâj'e* (< vîži), *dïk se*
  - futuru I glagola prve vrste na -ć: *nâču, rëče yi, dôče*

---

<sup>45</sup> S ovim mogu biti u vezi i prezimena Vukmarković, Mardonović, Dedvukaj (Čirgić, usmeno).

- u brojevima složenim s *deset*: *dvåes, tråes, čëtrëst, šësê/šësêt*.

Svi navedeni oblici javljaju se na širem crnogorskom terenu (upor. Vušović 1927: 58–59, Stevanović 1933–34: 60, 89, Miletić 1940: 448).

### 3.2.2.3. Zijev

Zijev se javlja kad se dva vokala nađu u neposrednome kontaktu. Vokalske grupe mogu nastati tvorbom (prefiksacijom, kompozicijom), uslijed glasovnih promjena (npr. *-l > -o*, gubljenjem konsonanata), a mogu se naći i na granici riječi. Neke su vokalske grupe porijeklom iz stranih jezika.

U njeguškome govoru zijev se uklanja epentezom *j* (najčešće reducirano) između *i* i *o*: *bÿo, viðiþo, zapântiþo, starošedþoci, kamijôn, milijôn*; ili u rijetkim slučajevima u nekoliko leksema epentezom *v*: *stëvona/stëvodna* (kräva), *nàvodî* (< *nàodî* < *nähodî*), *povärât* (< *poärât* < *pohärât*). Epentetsko *v* (uglavnom reducirano) nalazimo povremeno i u nazivima mjeseci *jànu'är, fèbru'är* (viđeti konsonantizam), kod mlađe je populacije grupa *ua* u ovim imenicama očuvana bez izmjena.

Zijev opstaje u većini vokalskih skupina:

- ae: *osamnàestë, trînàestë, petnàes, dvåes* (v. gore *allegro* oblike), *Gaëta*
  - uslijed gubljenja *j*: *zàedno, zàednica*
  - u brojevima 11–19 dolazi do sažimanja (kod starije generacije vrlo često, kod mlađe nije ovjereno)
- ai: *Raïćevići, nàtìcu, zaigràla, zaïsto, Mihaïlo, zaïnteresovân*
  - redukcijom *j*: *Bàice*
- ao:
  - na kraju riječi: *kao, kupovão, našão, ûšao, čëkao, pomágão, pòsao, žääo, brääo, übau, kotäo, käbao, üzao* (cvor); *feräo* (fenjer), *kanoćão* (dvogled)
    - u navedenim situacijama (izuzev *feräo* i *kanoćão*) često dolazi do kontrakcije (za rezultate kontrakcije v. dolje)
  - u unutrašnjosti riječi: *jaökât* (jaukati), *säone, nàopäko, naöstrîš/naöstrîš, faraôñ, cäondän* (prekšutra), *Saräorovo kùcîste* (kamenjar na Mircu, po starome bratstvu Saraori), *Vratàoci* (suma, Raićevići), *Žvåoca* (kamenjar, pašnjak, Dugi Do); *prodàonica* (noviji oblik, stariji *prodâmnica*)
    - nema sažimanja

- usljed redukcije *v*: *žào*, *žaołī*, *žaołisāt*, *zdrão* (u svim primjerima javlja se i oblik s etimološkim *v*, a frekventnost upotrebe jednoga ili drugoga oblika nije moguće utvrditi, v. tačku 3.1.1.6.2.)
- usljed redukcije *h*: *snaödīm*, *doäkao* (prva se riječ javlja i s epentetskim *v*: *snawödīm*, druga samo u ovome liku)
  - vokalska grupa *-ao-* nastala redukcijom međuvokalnoga konsonanta nikad se ne sažima
- au: *autōbus*, *Aüstrija*, *Austrijānci*, *naučit*, *saučēšće*, *naūznāk/naūžnāk*, *päūk*, *Zaüglina*, *zäuhär*, *baułāt*, *baüo*, *präunučād*, *kalaüz* (veliki ključ), *pobaûckē* (bauljajući, četvoronoške)
  - u VI glagolskoj vrsti u 3. l. sg. prezenta zijev nastaje gubljenjem *j*: *pošëćaū*, *nêmaū*, *nëznaū*, *prîčaū*, *rabòtaū*, *sadļevaū* (o gubljenju *j* u glagolima VI vrste v. 3.1.1.7.2.)
  - usljed gubljenja *v*: *taulīn* (i *tavulīn*)
- ea: *glèäli* (poslije gubljenja *d*), *žebeäna*
- ei: *blëî* (usljed gubljenja *j*)
- eo: *pöcēo*, *üzeo*, *zäsèok*, *nëoklē*, *Bëogrād*, *jëo*, *neobrâženo*, *preokupîrääo*, *dovëo*, *ânżeo*, *debëo*
  - povremeno usljed redukcije *v* u rječci *ëvo*: *ëo*
  - gubljenjem *k* u prijedlogu *preko*: *preo*
- eu: *ëuro*, *prëudäla*, *nëudäta* (*neùdäta* Mirac)
- ia: *iäko*
- ie: *trïes* (v. allegro oblike pod 3.2.2.2.)
- oa: *poäpsüli*, *poärät*, *doäkät* (usljed gubljenja *h*)
- oe:
  - usljed gubljenja *v*: *čöek*
  - povremeno usljed gubljenja *j*: *svöe*, *Cřnoevíčā*
- oi: *pröizvod*, *dvoiläte* (dvokrake)
  - usljed gubljenja *j*: *dvoiča*, *koî*, *spoňt*, *stoî*, *bröîmo*, *razdvoiili*, *Tröica*
- ou: *poumirälö*
- ua: *situäcija*
- ue: *kažüě*, *sahrañüěmo* (usljed gubljenja *j*)

- ui: *Grùica, Iznad Rùiškòga vřha* (uslijed gubljenja *j*)
- uo: *krēnùo, pogìnuo/pogìnuo, čùo, pànuo/pànuo, uòpštē, okìnuo*
- uu: *u ùho, ali ûsta (< u ûsta)*

Ostale skupine vokala nijesu potvrđene.

### 3.2.2.4. Kontrakcija vokala

Kad se u fleksiji, tvorbi, uslijed glasovnih alternacija ili u govornome nizu na kraju jedne i početku druge riječi dva ista ili artikulacijski slična vokala nađu u neposrednome kontaktu, može doći do njihova sažimanja.

Grupa *ae* > *â/ã* u brojevima 11–19 (poluglasnik zabilježen u OLA): *jedanâs(t), dvânâs(t), dvânâz gödînâ, petnâs* kod starijih govornika. To ipak nije tipično za mlađe, kod kojih se čuje dosljedno *jedanâes, dvânâes, petnâes*.

Grupa *-ao* < *-al* sažima se uglavnom u *-â*, a *-ao* < *-əl* < *-əl, -əl* daje *-ã*. Budući da je danas alternant poluglasnika gotovo isčezao, porijeklo ove grupe prestaje imati značaj, jer se bez obzira na ishodište sažima u *-â*:

- u imenicama: *kötâ* uz *kotâo, pôsâ* uz *pôsao; zâva/zâva, übâ* uz rijetko *übao*
- u radnom glagolskom pridjevu muškoga roda jednine: *mögâ/mögã, rëkâ/rëkã, pošâ/pošã, došâ/došã*
  - paralelno se javljaju i nekontrahirani oblici: *mögao, došao, pošao; oblik rëkao* se gotovo ne čuje.

Valja zabilježiti da je kod vladike Danila grupa *-əl* u najvećem broju slučajeva (16 od 24, uz 4 primjera *-əl > -ao*, 3 primjera *-əl > -a* i jedan primjer *-əl > -al*) dala *-o*, dok grupa *-al* u 2/3 slučajeva dala *-ao*, a u 1/3 *-a* (nema primjera za *-al > -o*). Vušović (1930: 106) za Njegoševa djela navodi progresivno sažimanje: *došâ, obukâ, razvijâ, razmišlavâ, povukovâ, rekâ, kotâ, otkâ, posâ, pâcâ* (paoca – palaca), ali „katkad kod Njegoša biva sažimanje i prema vokalu *o* što nije osobina crnogorskog dijalekta: *mogô, odgovarô, poslô, kô*“. Kod Nikole I (Nenezić 2010: 91) nalazimo primjere neizmijenjene grupe *-ao*, uz primjere s progresivnom asimilacijom, bilo da je izvorno u pitanju grupa *-al* bilo da je *-əl*. Guvernaduri Radonjići (Krivokapić 2009: 119–120) u najvećem broju slučajeva čuvaju grupu *-ao* (bez obzira na njeno porijeklo), rijetko se sažima u *-a*, a rjeđe u *-o* (za regresivnu asimilaciju navedeni su samo primjeri *-əl > -o*, za progresivnu i *-al > -a* i *-əl > -a*).

Kad vokalska grupa nastane uslijed gubljenja intervokalnoga *h* ili *j*, može doći do kontrakcije. Tako su dosljedno sažete sekundarne vokalske grupe *oa* i *aa* u imenicama *pâs* (< pojas); *sân* (< sahan), *sât* (< sahat).

U prisvojnim pridjevima te u komparativu i superlativu pridjeva muškoga roda sažima se grupa *iî* (< *ijî*): *Andrîn*, *Ilîn*; *bolesnî*, *radî*, *opasnî* (v. tačku 4.2.1.3.2.). U muškome rodu zamjenica *cî* (< čiji) i u nominativu i u kosim padežima ima sažete oblike (v. tačku 4.3.4.3.). Sažimanje je ustaljeno kod starijih, ali rijetko kod mlađih govornika, koji čuvaju grupu *-iî* i u komparaciji pridjeva i u zamjenicama.

Do kontrakcije rijetko (uglavnom kod mlađih) dolazi u kosim padežima zamjenica: G. *môga* (< *mojêga*), D. *môme* (< *moêmu*) i drugim zamjenicama takve paradigme (v. tačku 4.3.2.).

Kontrakciju *eo* bilježimo u prijedlogu *prô* (< preo < preko).

Grupa *oo* sažima se u tri situacije:

- u pridjevskim složenicama: *bułôkâs* (< buljookast), *žutôka* (< žutooka, im. žena smeđih očiju), *frlôk* (< frljook), *vrlôkâs* (< vrljookast)
- uslijed gubljenja *h*: *dôdili* (< dohodili)
- *-l > -o:*
  - u imenicama *sô*, *râsô*, *vô*, *stô*, *dô*
  - u pridjevu *gô*
  - u prijedlogu *okô*.

Do sažimanja povremeno dolazi i na granici riječi:

- u vezniku *nâko* (< no ako)
- u prijedloško-padežnoj konstrukciji *ûsta* (< u usta), ali identična fonetska konstrukcija *ûuho* nema kontrakcije (razlika može biti uslovljena akcenatskom razlikom)
- u konstrukcijama *nâpanê* (< na um padne) i *nâm* (< na um)

Sonant *j* u enklitičkim oblicima je izrazito podložan redukciji, pa primjere kontrakcija nalazimo (ne dosljedno, već povremeno) i u ovim okolnostima:

- *žê* (< đe je): *nê žê mòja*, *dôži žê Svetâ Pêtka*, *ni žê potök*, *žê kamijôn ostâo*
- *ē* (< e je): *a ovâ u Kotôr ē ovâ ževôjka nôjzina*
- *tê* (< te je): *dok smo ogrâdili onû onâmo sât tê oprâv'lämo*
- *mê* (< me je), *tê* (< te je), *sê* (< se je): *nûžda mē nagnâla*, *štô mē stâlo za tô*, *dôsta mē zmîjâ zaklâlo*, *kâd mē povëla*, *ön mē vîdi'o*, *nâma sê činèlo*, *sklizâ sê*;

- ali to nije dosljedno: *isto me strâ, sîn me pov o, zat  me  no i z eb lo, t ta me d o, upor. Nije se kosilo ni ta niti se im lo je kosit, nego se sve  r lo.*
- Kod mla ih govornika zabilje ili smo samo kontrakcije glagolske enklitike s prilogom *je*.

S obzirom na tradicionalnu grafiju koja se razlikuje od savremene, te ko je pouzdano utvrditi glasovne vrijednosti vokalskih grupa u starim tekstovima. Pitanje zapisivanja i izgovora komparativnih sufiksa u mu kome rodu u *Gorskome vijencu* zadavalo je muke svim prire iva ima Njego eva spjeva, jer je u stihovanoj, ritmi ki preciznoj formi zapis povremeno odudarao od slogovne pravilnosti stiha. Npr. Njego  u Posveti oblike *sjajniji* i * udesniji* bilje i tako da se citaju dvoslo no, sto versifikacijski nije mogu e. Mladenovi  (prema Marojevi  2004: 69) smatra da se ti oblici izgovaraju sa *-i* (*sjajn ,  udesn *), sto bi bilo u skladu s dana njim izgovorom me u starijom generacijom i s onim sto je kao jedine oblike bilje io Vujo i  u Upitniku za OLA (kao najstarijim pouzdanim dijalektolo kim zapisima iz Njegu a). No Marojevi  (isto) tvrdi da se izgovaraju difton ski [i ], „na  ta upu uje bilje ka na dnu prve strane rukopisa: *sjajnij*“, pa tako rekonstrui e i ostale komparative.<sup>46</sup>

Marojevi eva su tuma enja mogu a, ali me u njima ponajvi e  udi sto na Njego eve tekstove primjenjuje novo tokavski  etvoroakcenatski sistem, s preno enjima kojih u Njego evu maternjem idiomu nema, niti ih je bilo, npr. [s anama], [l andeli], [n ehaj e], [v e nj ] [d anj j].

### 3.2.2.5. Pokretni vokali i umetnuto *a*

Do etni vokali u zamjeni ko-pridjevskoj deklinaciji etimolo ki su i dosljedno se  uvaju u paradigm: G.(A.) – *t g a, ov g a, on g a, n k ga, n k ga, k ga, k kv ga, sv k ga, jedn ga, dr g ga, z l ga, p st ga, po t n ga, Svet ga/Sv t ga,<sup>47</sup> m l ga; D. – *t m , ov m , on m , n k me, k me, sv me, sv k me, n k kv me, mo mu, n s mu, sv mu, dr g me, st r me, n gu k me, pr v me, z v me, z l me, V l mu, ml z mu; d., i., l. – ov ema, sv ema, t ema, st ri ema, dr v ni ema...* U mno ini se navezak *a* javlja uglavnom kad se zamjenica ili pridjev u iskazu upotrijebe samostalno, bez imenice uz koju stoje.*

---

<sup>46</sup> Marojevi  u datome tekstu nudi pregled grafijskih rje enja i fonolo kih tuma enja u kriti kim izdanjima Njego evih djela, te to ov e ne emo navoditi. Vi eti: Marojevi  2004: 67–110.

<sup>47</sup> U enklizi zabilje eno i *Svet g  mi Jov na*.

U prijedlozima se radi lakšega izgovora umeće *a*: *Uza Stùbe, Niza Stùbe, nizà strâne, uzà strâne, prozà selo, prèda mnòm, sà mnòm*. Njeguši su nekad pješke išli u Kotor na Pazar lovčenskim stranama, te su konstrukcije *uzà strâne* i *nizà strâne* česte i kao takve petrificirane i kod mlađih govornika. Pod tim uticajem čak i kad se konstrukcija razbije, prijedlog ostaje s naveskom: *uza tê strâne*.

Prijedlog *s* realizuje se u varijantama *s*, *sa*, *su* (*sǖšto*), *so* (*so fì'em*), od kojih posljednja dva nijesmo čuli kod mlađih govornika. Vušović (1927: 12) iznosi stav da prijedlog *so* „mogao je biti dobijen iz neke zamenice koja počinje samoglasnikom *o* (*s ovim, s onim, s onolikim* i sl.), gde se docnije ovaj vokal mogao osetiti kao sastavni deo predloga *s*, dakle: *so volikim*, pa docnije i *so tim* i sl.“ Upotreba ovoga prijedloga samo s pokaznom zamjenicom u njeguškome govoru potvrđuje takav zaključak.

Umetnuto *a* javlja se u prefiksima: *izàbrän, izazìmìt, izagonì'o, izagònìm, podavìt, podavì'ěm, obämri'ět*.

### 3.3. Akcentuacija

#### 3.3.1. Inventar

Govor Njeguša staroštokavski je dvoakcenatski sistem u kojem se opreke zasnivaju na kvantitetu. U njemu nema tonske opozicije, jer nema uzlazne intonacije.

Nosilac sloga je bilo koji vokal i slogotvorno *r*. Slog može biti dug ili kratak, bilo da je pod akcentom, ispred ili iza njega. Akcenat se može naći na svakome slogu.

": *brät, kad, leb, sir, luk, čeck/čojak, Cetne, konopcic*

?: *vlas, dan, lov, kluc, Kstov, strko, manastr, glave* (G.)

predakcenatska dužina: *datm, jecam, trdes, zivjela, telefona, ozen*

postakcenatska dužina: *Negusi, zDolova, slushali, pokojnega*

#### 3.3.2. Distribucija akcenata

Dugi akcenat može se naći na bilo kojemu mjestu u riječi, dok kratki ima ograničenje na otvorenoj ultimi, s koje uvijek prelazi na prethodni slog.

Jednosložne riječi:

- ?: *sac, sad/sad, zdrav, e, ed, leb, sir, miš, pit, kon, pop, kuk, kud/kuj, šut, krs, grm, zvrs*
- ?: *znam, dva, dan/dan, nen, te, mek, trest, sin, stric, lis/list, to, rod, gnoj/gnoj, put, (h)um, skust* (< skupsti), *brs/brst, tvrd, krv, vrh*.<sup>48</sup>

Akcenat na prвome slogu

- dvosložne riječi:
  - ?: *brstvo, daska, kamen, celad, leto, eca, pleme, momak, stoka, gvzje, usak, kluko* (< klupko), *bubul, krmad, ide* (prez. 3. sg.)
  - ?: *Ksto, Loven, vjska, drmli* (n. pl. tant.), *grede* (n.), *ludi* (n.), *nagrde* (n.), *brda* (g.), *koza* (g.), *bravle, damno, tezak, nezin, sinko* (V.), *fno, suho, pusta, mrzno, placem* (prez. 1. sg.)
- višesložne riječi:
  - ?: *razgovor, godina, etelina, dreve, holoa, gliposti* (n.), *listovi* (n.), *prestudena, ameriku* (A.), *vjerovat, zajedno, vjeete* (imp. 2. pl.), *zeni* (aor. 3. sg.),

<sup>48</sup> Rjeđe *vrh*.

- ^: *vêrzija, slâmnica, prezime* (uz *prezime*), *pûstôga* (G.), *râdnîka* (A.), o *Žûrževu dne* (L.), *râzrêdâ* (g.), *prâzničeh* (g.), *prôzôrâ* (g.), *côkavâh* (g.), *Bêlova, nâjvišê* (superl.).

Akcenat na unutrašnjem slogu višesložnih riječi:

- ``: *bistîjerña, lopäta, prolëće, iskôpnîk, udòvac, motîka, nâhîja, planîna, ždrebëta* (G.), *pôròdicë* (G.), *râzrëda* (G.), *ladovînu* (A.), *dolòvi* (n.), *partizâne* (a.), *dânîma* (i.), *rastovâri* (imp. 2. sg.), *imâli* (GPR m. r. pl.), *pokosîlo* (GPR s. r. sg.), *zaražûjû* (prez. 3. pl.), *rastovârâli* (GPR m. r. pl.)
- ^: *čobânstvo, krtôla, žetînstvo, Jugoslâvija, komšînica, legênda, dokumentâci^ě* (G.), *okupâci^ě* (G.), *račûna* (G.), *rezervâra* (G.), *rezêrvë* (G.), *vojnîka* (G.), *krmnîku* (D), *prodâmnîcu/prodâvnîcu* (A.), *Austrijânci* (n.), *štaci^ône* (a.), *crkômnâ*, *Katûnskâ*, *garantîrâm/garântu^em* (prez. 1. sg.), *ovrâšem* (prez. 1. sg.), *uzîmâ* (prez. 3. sg.), *zaštićena* (GPR ž. r. sg.), *dovižêna*.

Akcenat na zadnjem slogu:

- dvosložne riječi:
  - `` samo na zatvorenoj ultimi: *hrbât, izvôr, jezik, Raič, Kotôr, kalpâk, žetič, pršüt, râzrêd, kôlëž, svîčâk, prôzör, Mîrâc, lônac / lônâc, jârâm*
  - ^ na zatvorenoj ultimi: *kolâč, korâc, kafic, krmnîk, katûn, grânôm* (I.), *vodôm* (I.), *držîm* (prez. 1. sg.), *mîzîm* (prez. 1. sg.), *lûdî / lûdîh* (g.), *pi^êm* (prez. 1. sg.), *vûčêm* (prez. 1. sg.), *petlâm* (prez. 1. sg.)
  - ^ na otvorenoj ultimi: *ovô, rukê* (G.), *sestrê* (G.), *šcerê* (G.), *zemlê / zemjê* (G.), *trâvê* (G.), *sJrbê* (G.), *luckê* (n.), *sâtî* (g.), *strûkâ* (g.), *plâtâ* (g.), *dânâ<sup>49</sup>* (g.), *zgradnî, lošî* (komp. m. r. – usljed kontrakcije), *strašnî* (komp. m. r. – kontrakcija), *žîvî* (prez. 3. sg.), *srbî* (prez. 3. sg.), *peku* (prez. 3. pl.), *zovê* (prez. 3. sg.)
- višesložne riječi:
  - `` samo na zatvorenoj ultimi: *kotrobân, šeširîc, četvrtäk / četvrtäk, kupovât, pri^ěčäc, domacîn, domazët, gospodîn, sakečic, kaževât*
  - ^ na otvorenoj ultimi: *starinskî, cri^epné* (G.), *stanovníkâ* (g.), *telefonâ* (g.), *po\_katûnâ* (g.), *zemjanê* (a.), *korubâ* (prez. 3. sg.), *poravnâ* (prez. 3. sg.), *zapolumentâ* (prez. 3. sg.)

---

<sup>49</sup> Ovjereno i *dânâ*, *dânâh*, *dânâ*, *dânâ*, *dânâh*.

- ^ na zatvorenoj ultimi: *kapetân*, *Mrayjanîk*, *katariôn*, *fakultêt*, *manastîr*, *patakûn*, *Turuntâš*, *tavulîn/taulîn*, *rumetîn*, *guvernadûr*, *pedesêt*, *odozgôr*.

Postoje ipak neki izuzeci. U jednosložnim riječima u kojima se javlja nepostojano *a < b*, *ø* u kosim padežima javlja se "na otvorenome (jedinom) slogu: N. *päš*, G. *psä*, D. *psü*, n. *psî*; N. *sän*, G. *snä*, D. *snü*; u imenici srednjega roda u svim padežima (osim instrumentalna jednine, đe ima zatvoren slog te d., i., l. đe je višesložna): N. *dnö*, G. *dnä*, D. *dnü*, n. *dnä* (nijedan ispitanik nije znao oblik genitiva množine), tako je i u pridjevu *zäo*, *zlä*, *zlö* te zamjenicama *kö*, *štö*, *svä*, *svî*. Pored tih primjera, koji su tipični na teritoriji daleko široj od njeguškoga govora, pa i za crnogorski standardni varijetet (a i druge štokavske standarde), u njeguškome govoru zabilježen je "na otvorenome zadnjem slogu u svega dvije situacije:

- u brojevima složenim sa *sto*: *devestö*, *osamstö* (viđeti više u tački 4.4.1.), što je potvrđeno kod govornika s Mirca (danas), Majstora (u zapisu Andrije Kustudije) i Erakovića (u zapisu iz 70-ih godina prošloga vijeka)
- u prilogu *ōžë*, što je posljedica otpadanja partikule *-n*, koja je tipična za ovaj prilog (v. tačku 4.6.1.)
- u rijetkim slučajevima u enklizi, u kom se slučaju akcenat zapravo nalazi na središnjem slogu fonološke riječi: *kakvâje*, *nekäga*, *nekäsi*, *fäläyi*, što su uobičajeni oblici, a kao izuzetak zabilježili smo i *śutrâmi*, *stränâje*.

### 3.3.3. Vanakcenatske dužine

U njeguškome govoru, kao što smo viđeli u primjerima iz prethodnoga dijela, akcenat može biti i na krajnjem slogu, pa se vanakcenatske dužine mogu se nalaziti i ispred i iza akcentovanoga sloga.

#### 3.3.3.1. Predakcenatske dužine

U imenicama predakcenatske su dužine očuvane na onim mjestima đe se u crnogorskim novoštokavskim govorima akcenat pomjerio na prethodni slog:

- muški rod: *näröd*, *pëtäk*, *zäkön*, *prözör*, *rūcäk*, *pöröd*, *svëtäc*, *sřbëž*, *šipäk*, *vräbäc*, *järäm*, *räžäń*, *näčin*, *böräc*, *lübäv*, *lákät*
- ženski rod: *räsö* (od rasoliti), *priröda*, *nëmäština*
- tako i u kosim padežima:

- ženski rod:
  - I.: *grānōm*, *trāvōm*, *glāvōm*, *šālōm*
  - g.: *žēnâ*, *grānâ*
  - d., i., l.: *sōvāma*, *slūgāma*, *svīnāma*; *mīslīma*
- muški rod:
  - n.: *nārōdi*, *zākōni*, *prōblēmi*, *prōzōri*
  - g.: *bunārâ* (uz *bunārā*), *sātî*, *kolāčâh*, *cigārâh*
  - d., i., l.: *lūdīma*, *Tūrcīma*
- srednji rod:
  - g.: *vrātâ*, *lēžâ*
  - d., i., l.: *vrātīma*, *plūcīma*, *krīlīma*.

U nekim imenicama razvila se sekundarna dužina:

- *lōnâc* (prema *lônc*), iz kosih padeža i pod uticajem imenica tipa *svētâc* (kod mlađih se čuje i *lönac* uz *lōnâc*)
- u imenici *mōzâk* / *mōzäk* (Mirac, Majstori, Vrba) takođe je ovjeren duljenje u nominativu jednine, ali ga nema u drugim oblicima riječi (G. *mōzga*, *izmozga*, n. *mozgövi*); može biti da je analogija prema imenicama tipa *pētâk*, no ostaje nejasno zašto se duljenje javlja samo u nominativu jednine (akcenat *mōzþ<sup>w</sup>k* ovjeren je i u Piperima, ali nijesu date ni naznake paradigm, upor. Stevanović 1940: 89; u Crmnici *mōzäk*, Podgorici *mōzak*, upor. Miletić 1940: 229, Kapović i Čirgić 2022: 17; u Gornjim Vasojevićima je *mózak* / *mózäk*, G *mózga*, n *mózgovi*, upor. Stijović 2007: 134). Duljenja nema u imenici *vosâk*, G. *vöska*.

U pokaznoj zamjenici *ōlîkî* – đe je duljenje posljedica kontrakcije vokala nakon redukcije međuvokalnoga *v* (*ovolîkî* > *oolîkî* > *ōlîkî*). Dužina u pokaznoj zamjenici *tôlîkî* (uz *tolîkî*) nastala je analogijom prema zamjenici *ōlîkî* (više u Zamjenice, tačka 4.3.3.3.).

Pridjevi izvedeni od imenica sufiksom *-an* zadržavaju predakcenatsku dužinu imenica: *närödnîeh*, *prîrôdan*.

Složeni brojevi takođe imaju predakcenatsku dužinu: *dvânaëstê*, *dvâdëstoro*, *šësêt*.

U glagolima predakcenatske dužine javljaju se u ovim okolnostima:

- u infinitivu: *prîčât*, *odbrânît*, *odrîcât*, *glîbât*, *uzîmât*
- u prezantu – u svim licima: *trësêm* (1. l. sg.), *srbî* (3. l. sg.), *vûčû* (rjeđe *vûkû* – 3. l. pl.), *mûzêmo* (1. l. pl.)

- GPR: *pīsāo, zapīsā, plātīli, zapālīli, prekīdāli, uzīmāli, pītā, kāzā, zaražīvāla*  
Predakcenatsku dužinu nalazimo i u prilozima: *ōdēn, ōžēn, ōžēnāke*.

### 3.3.3.2. Postakcenatske dužine

Čuvaju se i postakcenatske dužine.

U imenicama

- *mjēsēc*
- genitiv jednine imenica ženskoga roda e-vrste: *famēlē, zBūkovicē, bāštinē, bistījerne, blītvē, gödinē, ževōjkē, kastradīnē, krivīnē, kūcē, Māše, kōže*
- instrumental jednine imenica ženskoga roda e-vrste: *Aūstrijōm, kōsōm, famēlōm, zbabōm, īstinōm, mōtorkōm, cīkvōm, kōzōm*
- dativ, instrumental i lokativ množine imenica ženskoga roda e-vrste: *pārāma, krāvāma, brōkvicāma, mācāma, ožīcāma, šekīrāma*
- genitiv množine svih deklinacijskih paradigm:
  - m. r.: *Cūcā, Nēgūšā, mētarā/mētarā, dućānā, prāgōvā/prāgōvāh, kīlēvāh, nōžēvāh, prōblēmā, zātvōrā, mjēsēcā*
  - ž. r.: *pārā, cīkāvāh, gödīnā/gödīnāh/gödīnāh/gödīnāh, krāvāh/krāvāh/krāvāh, inēkcījā*
  - s. r.: *domačīnstāvāh/domačīnstāvāh, kōlēnā<sup>50</sup>, kūcīštā, sēmēnāh/sēmēnāh*.

Određeni imenički sufiksi uvijek su pod dužinom (ovde navodim primjere samo s postakcenatskom dužinom, bez onih u kojima su sufiksi pod dugim akcentom):

- -nīk: *rādnīk, izdājnīk, nāučnīk, priješēdnīk, üčenīk, umjētnīk, jādnīk, vjērenīk, zāmjenīk, mřčenīk, rabōtnīk, rānenīk; ponejēnīk, utōrnīk, rūdnīk, šēdnīk, spōmenīk, lēsnīk*
- -āč: *kōvāč, pjēvāč, örāč, sījāč, kōpāč, krōjāč, pūšāč, īgrāč*
- -ād: *čēlād, ždrēbād, tēlād, prāsād, kīmād, jägñād, jārād*
- -ār (vršilac zanimanja): *pūtār, strāžār, udīoničār, istōričār, šūmār, elēktričār, mehāničār, brāvār, zīdār, līmār, vinogrādār*
- -īvo: *vārīvo (: vārīt)*

---

<sup>50</sup> U imenicama ovoga tipa (*mjēsto, lēto, kōlēno*) u genitivu množine dolazi samo do duljenja kratkoga *e < ē*: *mjēstā, lētā, kōlēnā*. Dugi refleks jata nalazimo u prezentu glagola: *namjēstām, pomjērā*.

- -ōs (u N.): *stàrōs, ràdōs, mìlōs, mlàdōs, ïskrenōs, mogùcnōs, slučâjnōs, vâžnōs, svjètlōs, zàdrítōs, glùpōs.*

U zamjenicama: *tògā, nèkā* (s. r. pl.), *svàkā, nèkōme*.

Dužina se kod zamjenica javlja i pri kontrakciji zamjeničke i glagolske enklitike (*me je > mē, te je > tē, se je > sē*): *nüžda mē nagnàla*, ali to je crta koja nestaje i kod mlađih govornika se već ne čuje. Više u Napomenama o sintaksi, tačka 5.2.1.

U prisvojnim zamjenicama nema duljenja sufiksa -ov: *négòv, nìhov*. Sufiks -in je dug u nominativu jednine muškoga roda: *nézīn*, ali *nézina* (N. ž. r.), *nézinòga* (G. m. r.), a izostanak dužine u kosim padežima i u drugim rodovima upućuje na duljenje pred sonantom na kraju riječi.

U pridjevima:

- određeni vid: *stàrī, zdrèlā, vělē, vělikā, Cřnū*
- komparativ i superlativ: *lèšē, dràžt, vìšā, tànēga; nàjstarī, nàjstarijā, nàbogatī*.

Neki su pridjevski sufiksi uvijek dugi:

- -āv: *šèpāv, còpāva* (osim *lukàv*, đe je očuvana pozicija staroga akuta, te *màtav*, đe je u pitanju drugi sufiks, što se vidi i po nepostojanome *a*, upor. ž. r. *màtva*)
- -ās: *cètāsta, bulòkās, kùtnās*
- -skī: *nìšickō, Čelìnskī, gòbal'skōme, cárskī, nègùškō, stàračkī*
- -ní: *pokòjní/pokójní/pokóní, šenìčnī*
- -ín (samo u muškome rodu u N., A., što upućuje na predsonantsko duljenje): *bàbín, sèstrín, Lùkín, Jéltín, tètkín, Sàvičín; upor. Lùbín potòk, ali kràj Lùbina potòka*
  - o na isti način i *jëftín, jëftíno i jëftino; nèvín, nèvína* – u oba slučaja u pitanju je predsonantsko duljenje, koje se s muškoga roda analoški proširilo na druge oblike.

S druge strane, sufiksi prisvojnih pridjeva -ov / -ev ne dulje se pred završnim sonantom: *Čavòrov, Ràdov, žèdov, Kíkov, Lázov, Bečírov, Märošev, Žùržev, Spàso'ev*.

U glagolima:

- infinitiv – dužine su dosljedno očuvane: *pùštít, mìslít, povàrát / poàrát, ostàrát, dìgnít*
- prezent, u svim licima: *ímā, zaustàvī, kâžém, zavràš, mìslím, garantírám, ovřšém, prìčau, opràv'lamo, pokrì'eváš, ozèníté, ispèčém, sùštise, hàrcí*

- u prezentu je dužina stabilna osim kod glagola V i VII vrste u kojima se javlja nastavak *-je*, u kojem se dužina u govoru, naročito pri bržem tempu, krati – nekad u potpunosti, a nekad samo djelimično
- dužine nema u prezentu glagola *mōć* (osim u 3. pl.) i *šćēt*:
  - *mōgu, mōžeš, mōže, mōžemo, mōžete*, ali *mōgū*
  - *öću, öćeš, öće, öćemo, öćete, öće*
- GPR: *küpili, dolazilo, kiselili, zäräslis, zagärila, üzela*
  - dužina se u GPR m. r. može javiti i kao posljedica kontrakcije vokalske grupe *-ao*: *imâ, dävâ*, ili od grupe *-yl, -yl > -əl > -ä/-ā: pomögä, rëkä, mögä*
- aor.: *pōćeše*
- GPT: *doćeräno, nägnüta, sahrańiväni, zäkläno*
  - na sufiksima *-en, -jen* i *-ven* nikad nema neakcentovane dužine (sufiks *-ven* uvijek je nosilac akcenta): *naüchen, odvöeni, otvörena, röžena, sahránen, slömjena, slöženo, žënen, skrivën*
    - na ovim GPT nema predsonantskoga duljenja na kraju riječi u muškome rodu jednine
- imperf.: *ümäše* (3. sg.), *nösähü* (OLA bez dužine na *-u*: *nösägu*).

Postakcenatsku dužinu imaju svi redni brojevi:

- *drügī, o drügōga, sëdmē, ösmōga, ösmī, desétū*
- postakcenatska je dužina očuvana u osnovnim brojevima *dëvët* i *dësët*.

U prilozima takođe se javlja postakcenatska dužina:

- *täkō, tädër, öklë, öndä, ödmäh, zäuhärno.*

Komparativ načinskih priloga nema dužine: *vïše, břze, böle*.

Vanakcenatska dužina najnestabilnija je i najsklonija gubljenju u slogu *je*. Tu se uglavnom izgovara kraće nego u drugim pozicijama, ali duže nego u kratkome slogu. Tu poludužinu obilježavamo sa *jě*: *garantuěm* (prez. 1. sg.), *priěčäc, dokumentaciě* (G.), *okupaciě* (G.), *pösviětu* (L.), *näšvěh* (g.), *kot Kadvě* (G.), *kažvě* (prez. 1. sg.), *klijěštíma* (d., i., l.).

### **3.3.4. Duljenje vokala**

Neakcentovane dužine mogu biti različitoga porijekla: očuvane stare dužine, analoške, sekundarne dužine ili dužine do kojih je došlo u određenim fonološkim okolnostima – u položaju pred

sonantom u na početku konsonantske grupe ili pred sonantom na kraju riječi. Duljenjima u njeguškome govoru pristupićemo metodologijom uspostavljenom u Kapović 2015: 554 i dalje.

### 3.3.4.1. Predsonantsko duljenje

U njeguškome govoru vokali se pred sonantom dulje izrazito često, ali ipak ne posve dosljedno.

Do duljenja dolazi ispred finalnog -j: *krâj, râj, rôj, gnôj/gnôj, lôj, brôj, znôj, sôj, cûj, kažûj, bôj* (: *bojât se*), *nësôj, lëžâj*, OLA bilježi i imenicu *örâj/orâj*. Čuje se i *čâj, mây i čâj, mây*. Ispred drugih sonanata u završnome položaju duljenja nema: *prâv, zdrâv, kär* („kola“, OLA), *stâr, câr, sîr, mlîn, pün, dîm, gîm*. Duljenja nema ni u zadnjem neakcentovanome slogu: *bäkar, mêtar, östar, mödar, döbar, pâpar, klîker, spösoban, kömotan, nêpismen*.

Ako je slog završni pod akcentom, ne dolazi do duljenja ispred sonanta: *jâräm, nâjäm, zelën, crvën, obör, podör* („posljednja brazda koja ostane po krajevima poslije oranja“, Čirgić 2009: 176), *ponör/porön, stobör, tovär, odmör*, čak ni ispred j: *râzböj, Râzvöj, râzdvöj*.

Pred grupom *sonant + konsonant* u najvećem broju slučajeva dolazi do duljenja vokala: *sûnce, ôvca* (ali *övčî*),<sup>51</sup> *pâmtîm, mâtka, pûmpa, sârma, bîlka* (: *bîlákâ*), *kânjelo* („kandilo“), *môlba i môba* (: *molit*), *čobânstvo* (: *čobân*), *čojstvo, čojka* (: *čoek / čojak*), *domaćînstvo* (: *domaćin*), *žetînstvo* (: *žetîní*), *izdâjstvo, izdâjnîk* (: *îzdaja*), *ževôjka, magârca* (: *magârac*), *mômci, mônci, môjka, mômče* (: *mômak / momâk*, ali *momčîći*, upor. *tôrba – torbića*), *nâstâvnica* (: *nâstava*), *opânke* (: *opänak*), *ogrânka, ogrânke* (: *ogränak*), *pérje, pérce* (: *përo*), *zînce* (: *zřno*), *planînka* (: *planîna*), *pô Tîvtu* (: *Tîvat*), *pogânstîna* (: pridj. *pogän, pogânica* „zmija“, ali i imenica *pögän*), *Studênsca* (: *Studènâcâh*), *ûjna* (: *ûjâk*), *utôrnîk* (upor. stand. cg. *ûtorak*), *vršânskô* (: *Vršâń*), *Crnogôrka, Crnogôrci* (: *Crnogörac*)<sup>52</sup>, *cetiñskî* (: *Cetiñé*), *istînskâ* (: *îstina*), *sinôvci* (: *sinövac*), *udôvca* (: *udövac*), *stômbör* (ali i *stobör*), *izvânskî, slâmnica* (: *slâma*), *prâvda, nêprâvda* (: *prâv*), *ždîmle* (i *ždîvaní*), *brâbôñci* (: *brâboňak*), *fukârlük* (: *fukâra*), *nâdîmka* (: *nâdîmak*), *naglâvka* (: *naglâvak*), *nâpôjnica* (: *napoňt*), *omladînka, potômci* (: *potòmak*), *prijerânska* (: *prijerânak*, rasad za bijeli kupus), *proplânska* (: *proplänak*), *ugostitêlstvo* (: *ugostitêl*), *bôrba* (: *borît se*), *držâvnî* (: *držâva*).

Pridjev *vôlan* (: *vôla*) ovjeren je samo s analoškom dužinom prema *vôlna*, dok su pridjevi izvedene od imenice *žêla* zabilježeni u varijantama *žêlan* i *žêlan* za muški rod i *žêlna* za ženski rod (samo jednom *žêlna*).

<sup>51</sup> Ipak kod informatorke s Mirca zabilježeno je i *ôvce* i *övce, ovcâma*.

<sup>52</sup> Sporadično i *Crnogôrâc*.

U njeguškome govoru nalazimo primjere duljenja i u posuđenicama novijega datuma, ali nedosljedno. Čini se da do duljenja u takvim slučajevima dolazi najčešće pred sonantom *n* i konsonantom: *kōngres, īteres uz īteres, kōntākt, u momēntu, mālo cimēnta, studēnt, studēntīma, asistēnt, pacijēnt i pacijēnt, parlamēnt, polumēnta, legēnda, garāntu īem* (ali *garantīram*), *a"bulānta, kredēnca, kredēncāma, is Holāndijē, kōndükter, varijānte, ēngleskū*; ali i pred drugim sonantima: *öd yōlta* (: *vōlat*), ali *voltät; āmbīs, mārt, mālter, kōmplēt, āsvālt, āvgüst i avgüst*.

Imenica *komšīja* tek sporadično se kod mlađih čuje s duljenjem *kōmšīja*. U OLA je navedeno i *sušēd*, no danas tu riječ nijesmo čuli u spontanome govoru, a ispitanici su na upit odgovorili da upotrebljavaju samo leksem turskoga porijekla.

Analoško duljenje koje u njeguškome govoru vidimo u primjeru *lōnāc* prema G. *lōnca* izostaje u imenici *lōvac* uprkos genitivnome *lōvca*.

U njeguškome govoru od primarno dugoga sloga u poziciji ispred -RC- grupe ne dolazi do kraćenja u pridjevu *brāvī/brāvī<brāv* (upor. nšt. *brävī<sup>53</sup>* podgoričko *brāvī<sup>54</sup>*), ali je dosljedno *sküpī*. Kod starijih se govornika i dalje može čuti *zdrāvle, vesēle*, bez duljenja, koje je kod srednje i mlađe generacije ustaljeno – *zdrāvle, vesēle*. Imenica *zēle* upotrebljava se dosljedno bez duljenja, među svim generacijama, a kako Čirgić (2012: 20) smatra, tome je vjerovatno uzrok to što se njima označava konkretna biljka (bijeli kupus), a ne cjelokupno povrće kao u standardnome varijetu.

U nekim riječima ipak ne dolazi do duljenja, bez obzira na porijeklo riječi i njenu starinu. Nalazimo ga u slogu

- ispred akcenta: *jemjēš, jorgān, kalpāk, kambrīk, argāt, permēz, sumpījera, škancīja* (viseća polica), *škartōc* (debeli kartonski papir za vreće), *portēla, Damjān, Andrija, Ardānovići, Turčīn* (ali *Tūrci*); *Balkān, kantār, mantīl, bronžīn, sanžīr* (sindžir, lanac), *žerdān*
- pod akcentom: *älkohōl, film, kömbī, prīnc, tānko, dīmñāk,*
- udaljenome od akcenta: *antibiōtik, Belvedēr.*

U imenu *Mārko* dužina pred grupom -RC- postoji, ali se u (njeguškom) prezimenu dužina gubi: *Mārković*. Analoški je i prema *Mīrko* prezime *Mīrković*.

Imenice sa sufiksima *-er* i *-en* (*žēvēr, sēvēr, gūstēr, A. mātēr<sup>55</sup>; jāsēn,<sup>56</sup> pŕstēn* (OLA: *pŕstēn*), *kāmēn*) u kosim padežima uglavnom nemaju dužinu. U rijetkim slučajevima analoški se javlja i u

<sup>53</sup> Usmeno Novica Vujović, Nikšić.

<sup>54</sup> Usmeno Adnan Čirgić.

<sup>55</sup> Riječ smo zabilježili samo u psovkama, otud samo akuzativ.

<sup>56</sup> Upor. *jāsenovī prūt*.

paradigmi. Dužina se čuva kod glagolskih imenica tvorenih sufiksom *-je*: *br̄sāne*, *gr̄jāne*, *vjenčāne*, *poštovāne*, *množēne*.

Duljenja nema u višesložnim imenicama: *Kotòranin* (: *Kotòrāni*, *Kotòrānima*), *Pòžanin* (: *Pòžāni*), *Bärarin* (: *Bärāni*), *Podgoričanin* (*Podgoričāni*). Bez obzira na broj slogova imenice ženskoga roda imaju dužinu: *Podgoričānka*, *Kotòrānka*, *Bärānka*, *Pòžānka*. Dužine su različitoga porijekla – u množini muškoga roda u pitanju je očuvana izvorna dužina, a u ženskome rodu dužina je posljedica predsonantskoga duljenja (upor. Kapović 2015: 512, 565<sup>2084</sup>).

### 3.3.4.2. Kompenzatorno duljenje

Prilikom nestanka praslovenskih slabih poluglasnika na kraju riječi došlo je do duljenja prethodnoga sloga (Kapović 2015: 627). Tako smo i u njeguškome govoru dobili *bōg* ali *bōga*, *bōr* ali *bōra*, *zōb* ali *zōbi*, *rāž* ali *rāži*, *krōv* ali *krōva*, *lōv* ali *lōva*. Duljenja nema u riječima *prāg*, *bōb*...

### 3.3.5. Kraćenje vokala

Kod jednoga broja imenskih riječi dolazi do kraćenja vokala prilikom tvorbe. To se dešava u ovim slučajevima:

- -än: *stričän* (: *strîc*)
- -ära: *sušära/šušära* (: *sûšit*), *pustära* (: *pûsto*)
- -äv: *rukâv* (: *rûka*)
- -īca (s različitim značenjima): *torbīca* (: *tôrba*), *zimnīca* (: *zîma*), *kraříca* (: *krâl*), *kartīca* (: *kârta*), *glaviča* (: *glâva*), *Vřba* (selo) – *Vrbīca* ( prezime), *strelīca* (: *strižela*), *dvizīca* (: *dvîzäc*), *lisīca* (: *lîsäc*), *ručīca* (: *rûka*), *petīca* (: *pêt*)
- -čīca: *grančīca* (: *grâna*)
- -níca: *glamníca/glavníca* (: *glâva*)
- -íć: *mončíći* (: *mônci*), *kokotíć* (: *kôkôt*), *nožíć* (: *nôž* – nema deminutivno značenje), *Putíć* (: *pût*)
- -íć: *zubíć* (: *zûb*)
- -īna: *šupřína* (: *šûpař*), *divřína* (: *dîval*), *slanřína* (: *slân*), *leskovřína* (: *lîveska*), *rumetinřína* (: *rumetîn*), *lobodřína* (: *lòbôd*), *oglavrřína* (: *glâva*)
- -íňa: *petřína* (: *pêt*), *šestřína* (: *šêš*), *deseřína* (: *dësët*)
- -ětina: *sviňětina* (: *svîňa*), *prasětina* (: *prâse*)

- -evīna: *kralevīna* (: *krâl*)
- -ät: *rogät* (: *rôg*), *brkät* (: *bûk*), *zubät* (: *zûb*), *glavät* (: *glâva*), *golubät* (: *gôlûb*)
- -uläv: *žutuläv* (: *žût*), *mrtvuläv* (: *mûtav*), *crvläv* (: *cûv*)
- -iv: *nepogrešiv* (: *ne pogrižesit*), *Travliv* (: *trâva*)
- -liv: *strašliv* (: *strâh*), *ušliv* (: *ûš*), *žalostiv* (: *žälôs*),
- -an: *bölesan* (: *bölës / böližës*), *žälösan* (: *žälôs*), *rädosan* (: *rädôs*)
- -it: *glasit* (: *glâs*), *rečit* (: *rî'eč*), *vječit* (: *vî'ek*), *otresit* (: *òtrës*)
- -ov: *praznov* (: *prâzan*)
- -éć: *tupéć* (: *tûp, tûpít*)
- -skí: *lückí/lückê* (: *lûdi*), *müškí* (: *mûž*), *gräckí* (: *grâd*), *svjèckí* (: *svijet*), *länskí* (: *lânî*).

U nekim primjerima dolazi i do kraćenja dužine imeničkoga sufiksa u imeničkoj tvorbi: *kösâč* – *kosačica*, *kröjâč* – *krojačica*, *Njègùš* – *Njegušica*. Tako je i u primjerima *ževeričić*, *ževerična*.

Kraćenje nalazimo u oblicima *rukäma* (: *rûka*), što je jedini ovjereni takav oblik u paradigmim imenica ženskoga roda *e*-vrste.

Do kraćenja dolazi u određenome vidu pridjeva: *žbünastâ* (: *žbùnâsta*), *kîtnastâ* (: *kîtnâsta*), *glîbavî* (: *glîbâv*), *mîšavî* (: *mîšâv*), te u komparaciji: *sküpłî* (: *skûp*). Pridjevi izvedeni od *pämët* i *ävët* čuvaju dužinu i u određenome i u neodređenome vidu: *pämëtnâ*, *ävëtnî*; *pämëtan*, *ävëtan*.

Kraćenje bilježimo i u dugoj množini imenica: *břkovi* (: *břci*), *gölböovi* (: *gôlûb*).

### 3.3.6. Akcenat na proklitici

Akcentat prelazi na proklitiku, tj. na početak fonetske riječi, pri čemu funkciju proklitike najčešće ima prijedlog, ali prelazi i na rječcu *ne* samo uz prezent glagola *znât* te na veznik *i* po pravilu samo u vezi s brojevima. Nijesmo našli potvrdu da akcentat prelazi na veznik *i* ako se njime povezuju rečenice niti ako se njime nešto posebno ističe.

Akcentat pritom preskače na prvi slog prijedloga (*préo jeta*, *prëda mnôm*), ali ima i mlađega prelaska na drugi slog prijedloga: *nizâ strâne*, *uzâ strâne*, *prozâ selo*, *ispöd Mîrca*, *ispôt pûta*, *okô pâsa*:

**bez:** *bës końa*, *bës svijetla*, *bëz mësa*, *bëz ryúčka*

**do:** *i dò desët* (ali isti govornik više nijednom nije prenio *do dëvët*, *do pët...*), *dò polâ*

**ispod:** *ispöd Mîrca*, *ispôt pûta*

**iz:** *iz Bēča, iz neba, iz rēda, iz doma, ī sela, īs kola, iz nosa*

**između:** *izmežū sebe*

**kroz/proz:** *krōz grād, prozā selo, krōs cvīeće*

**na:** *nā dōm, nā dvā, nā drva, nā Vr̄bu, nā pūt, nā Rīvu, nā pleći, nā ūvce, nā prūge, nā yr, nā ylās,*

*nā końe, nā yr̄ēsti, nā žalōs, nā brōd, nā drūštvo, nā māst, nā pōdne, nā yēnu, nā čelo*

**niz:** *nizā strāne*

**od:** *ō strīca, ōdyolta, ōdūba, ōt sīna, ōt krvī, ōčōjka, ōsmrāda, ōd ledā, ōd ūvsā*

**oko:** *okō pāsa, okō Mīrcā,<sup>57</sup> okō yrāta*

**po:** *pōdvā, pōtrī īpō, pōpō kīla sīra, pōkāvu; pōsvīētu, pōMīrcu, pōslobodi, pōcvīeću, pōlīšću, pōglāvi*

**pod:** *pōt starōs, pōdrvo, pōd brdo*

**pred:** *prēda mnōm, prēd Bogom / prē Bogom, prēd grōble, prēzorū (z je fonetsko)*

**preko:** *prēo jēta / prēko jēta*

**pri:** *prī brdu*

**sa:** *sā sobōm, sā mnōm, sā sīnca, sā stola*

**su:** *sū što*

**u:** *ū planinu, ū grād, ū škōlu, ū goru, ū polē, ū rōd, ū more, ū lōv, ū pleme, ū svīet, ū zemju, ū drva, ū zorū, ū mladōs, ū brīeg, ū zōnu, ū stō, ū zrāk, ū Poda, ū stōg, ū žalōs*

**uz:** *uzā strāne, ūz brdo*

**više:** *Křš više Ždrīela (ali Křš više Bárā, Křš više dūplē)*

**za:** *zā brdo, zā pās, zā prūt, zā glāvu, zā doma, zā yrīeme, zā žavola, zā yrāga, zā krōv, zā kr̄v, zā końa; zā końem, zā mnōm, zā sobōm*

na rjećci **ne:** *nēznaū* (prez. 3. pl.), *nēbi* (aorist 3. pl.)

na vezniku **i:** *sāt īpō, dväest ītrī, šēsēt īdvīe<sup>58</sup>*

na vezniku **da:** *kā dā bih se.*

Nije zabilježen prelazak akcenta na druge veznike, ovo su jedini potvrđeni slučajevi.

<sup>57</sup> Dugi akcenat je u ovoj poziciji rijedak.

<sup>58</sup> Prelazak akcenta s broja na veznik izuzetno je rijetko u našem korpusu, uglavnom se ne sprovodi.

## 4. MORFOLOGIJA

### 4.1. Imenice

Morfološke kategorije koje se odnose na imenice jesu rod, broj i padež. Imenice u njeguškome govoru imaju tri roda: muški, ženski i srednji, dva broja: jedninu i množinu i sedam padeža<sup>59</sup>. S morfološkoga aspekta značajna je kategorija živo – neživo kod imenica muškoga roda. O padežnoj problematici i neutralizaciji odnosa pravca kretanja i mirovanja te o upotrebi genitiva množine uz prijedlog *po* u distribucijskome značenju umjesto lokativa množine biće riječi u dijelu o sintaksi (v. tačku 5.1.2.).

U ovome radu imenice koje u nominativu jednine imaju nastavak *-a* a označavaju osobe muškoga pola biće svrstane – u skladu s morfološkim kriterijem – u imenice ženskoga roda, jer imaju deklinaciju imenica ženskoga roda. O njihovoj sintaksičkoj naravi i kongruenciji govorićemo u dijelu o sintaksi (v. tačku 5.4.2.6.).

Imenice muškoga i srednjega roda tipa *grad*, *selo*, *polje*, po uvriježenoj metodologiji (nastavku u genitivu jednine), sinhronijski svrstavamo u *a*-vrstu, imenice ženskoga roda tipa *žena* u *e*-vrstu, a imenice ženskoga roda tipa *krv* u *i*-vrstu.

#### 4.1.1. *Imenice a-vrste*

U ovu vrstu spadaju sve imenice muškoga i srednjega roda, koje ćemo u nastavku razmatrati odvojeno.

##### 4.1.1.1. *Imenice muškoga roda*

U imenice muškoga roda *a*-vrste svrstavaju se imenice koje kao nastavak u nominativu jednine imaju *-ø* (*sîn*, *dîm*, *krâj*, *kämēn*, *agregât*, *häskî*), *-o* (*Vôjo*, *Bêlo*, *strîko*) ili *-e* (*Râde*, *Pâvle*).

Rekli smo da imenica s nastavkom *-a* u N. koje označavaju osobe muškoga pola imaju paradigma imenica ženskoga roda. Ovđe ćemo samo skrenuti pažnju na to da dvosložna muška imena mogu imati nastavak *-o*, *-e* i *-a*. Razliku u nastavku prati razlika u akcentu, tako da imena na *-o* i *-e* imaju dugi akcenat, a imena na *-a* kratak: *Sâvo* prema *Säva*, *Bâño* prema *Bâna*, *Mâšo* prema *Mâša*, *Mîňa*, *Mûsa*.

---

<sup>59</sup> Padeži u jednini biće bilježeni velikim početnim slovima (N., G., D., A., V., I., L.), a u množini malim (n., g., d., a., v., i., l.).

Morfem *-ø* u N. javlja se i u imenicama čija osnova završava sa *o < l*, npr. *ânjeo*, *pëpeo*, *lencüo* (uz *lencün* i *lencül*<sup>60</sup>), *d̄v̄o*. U slučaju formiranja grupe *-ao*, nakon promjene *l > o*, često dolazi do sažimanja (v. Vokalski sistem, tačku 3.2.2.4.): *kötā* (uz *kotào*), *übā* (rijetko *übao*), *pōsā* (uz *pōsao*), *käbā* (rijetko *käba*o), *čävā*, *üzā*, ali *vâl*, *käl* (kurje oko, prema OLA). Do sažimanja nakon ove primjene dolazi i u imenicama *vô*, *stô*, *sökô*, *dô*, ali *bôl*. Prozodijski se u ovoj skupini ističe imenica *žäo/žävo*, u kojoj izostaje očekivana dužina na kraju osnove (jer je finalno *o* nastalo sažimanjem, kao u *sökô*). Dužina nije potvrđena ni u jednome slučaju, a u pitanju je vrlo frekventan leksem. Vjerovatno je na to uticala analogija prema kosim padežima (upor. isto i u Podgorici, Kapović & Čirgić 2022: 15).

U nekim imenicama ove grupe izostaje finalno *h* u N.: *strâ* (v. tačku 3.1.1.1.).

#### Nastavci paradigmne imenica *a*-vrste

N.	<i>-ø / -o / -e</i>	n.	<i>-i</i>
G.	<i>-a</i>	g.	<i>-ā/-ã/-ă/-āh/-ăh/-ăħ/-ăħ // -â/-â/-ă/-âh/-ăħ/-âħ/-ăħ</i>
D.	<i>-u</i>	d.	<i>-ima / -ïma</i>
A.	<i>-u</i>	a.	<i>-e</i>
V.	<i>-e / -u / -o</i>	v.	<i>-i</i>
I.	<i>-om / -em</i>	i.	<i>-ima / -ïma</i>
L.	<i>-u</i>	l.	<i>-ima / -ïma</i>

Za imenice muškoga roda u jednini značajna je kategorija živo/neživo: imenice koje označavaju živo imaju A. oblički jednak genitivu, a one koje označavaju neživo A. oblički jednak nominativu.

Vokativ jednine ima tri nastavačka morfema: *-e*, *-u* i *-o*. Morfem *-o* ovjeren je u imenicama s istim morfemom u N. (*Bêlo*, *Žôko*, *Bôžo*, *striko*) te u riječi *sînko* za koju nemamo potvrđen N. u spontanome govoru. Morfem *-e* u V. javlja se u imenicama čija osnova završava nepalatalnim konsonantom: *sîne*, *gospodîne*, *Ivâne*, *stričâne*, *käpetâne*, *brâte*, *žäole/žäole*, *ženerâle*, *žëde*, *sökole*, *öče*, *lôvče*, *mômče*, *jùnâče*, *vöjnîče*, *kükâvče*, *böže*, *druže*. Morfem *-u* imaju imenice s palatalnim finalnim konsonantom osnove: *krâlu*, *kònú*, *mîšu*, *Jövâšu*, *žètiću*. On je uobičajen i kod imenica s osnovom na *-r* (budući da je *r* bio palatalan glas u praslovenskome, što više nije): *lûgâru*, *bânkâru*, *kômandîru*, *gösprodâru*, *böjleru*, ali *döktore*, *cäre*, *ministre*.

<sup>60</sup> S predsonantskim duljenjem, kojega u obliku *lencüo* nema.

Zabilježen je i N. u funkciji V.: *Crnogòrac*, *kàko si tì došâ na aperâciju*; *îmâ nèko što ne yòdî račûna o jòmë*, *drûg*; *a žèsi*, *ròjâk*. U konstrukciji dvije imenice u V. zabilježili smo i *gospodîne žènerâle* (obje s oblikom vokativa) i *gospodîn dòktore* (prva s oblikom nominativa, druga vokativa).

Vokativni oblik *žède* čest je i u funkciji nominativa: *žède da otvòrî vrâta*, *jesenâs mi<sup>j</sup>e ümro žède*. Tako i *čukûnžede*, *prâžede*.

U I. nastavak je *-om* ili *-em* u zavisnosti od (ne)patalalnosti dočetnoga konsonanta osnove. Nastavak *-om* bilježimo kod imenica koje završavaju nepatalalnim konsonantom (koji je dosljedno kratak): *brâtom*, *lèbom*, *mîrom*, *ânjelom*, *zâkönom*, *bögom*, *jorgänom*, *sîpom*, *krevètom*, *kämenom*, *snîegom*, *pôslom*, *živòtom*, *ròdom*, *dòmom*, *konòpom*, *râdom*, *ròjâkom*, *žäolom*, *bolesníkom*, *buželârom*, *batali'ônom*, ali i u nekim slučajevima kad završavaju palatalnim: *Nègûšom* i *Krivokäpićom*, *Srbijâncom* (zadnja dva od iste osobe s Mirca). U OLA je navedeno *öcem* (*öcom*), pri čemu je oblik u zagradi podvučen, što znači da on ima primat. No to u spontanome govoru danas nije potvrđeno. Imenicu *pût* kod starijih nalazimo gotovo ravnomjerno u instrumentalu s nastavkom palatalnih i nepatalalnih osnova: *pûtom* i *pûtem*; kod mlađih je *pûtem*. Nastavak *-em* imaju imenice s finalnim palatalnim konsonantom osnove: *krâlem*, *Popòvićem*, *Šèvâlevićem*, *mûžem*, *křsem*, *könem*, *krä'em*, ali i *strîcem*, *Crnogôrcem*.

U množini jednosložne imenice imaju kraću i dužu množinu. Bez nerelacijskoga morfema *-ov-/ev-* u njeguškome govoru zabilježili smo ove imenice: *mîši* (OLA: *mîši*, *mîšovi* /*Gorde*:<sup>61</sup> *mîševi/*), *sîri*, *jâdi*, *köni*, *křsi*, *kämi*, *dlâni*, *läzi*, *brâvi*, *dâni*, *sûdi* (posuđe), *žâci*, *zûbi*. Od navedenih danas se kod srednje i mlađe generacije čuje samo duga množina u ovim riječima: *mîševi*, *dlânovi*, *sîrevi*.

Oblik *křsti* zabilježen je na Mircu. Tako kažu *nôsîmo křste*, premda je zapravo riječ o jednome krstu. Isti je slučaj i s imenicom *pôst* – *pôsti*, đe su stari, kako nam informator predočava, upotrebljavali množinu *pôsti* za svaki konkretni post. Isti informator uz datu imenicu atribut upotrebljava u ženskome rodu *tû pôst*, premda množinu gradi *pôstovi*, te se čini da je nekad ova imenica (bila i) ženskoga roda.

Proširenje morfemom *-ov-/ev-* u množini nalazimo u ovim leksemima: *bolövi*, *borövi*, *blokövi*, *brodövi*, *žepövi*, *žedövi*, *grobövi*, *gromövi*, *lebövi*, *popövi*, *rogövi*, *sokövi*, *stogövi*, *umövi*, *volövi*, *zglobövi*, *zetövi*; *bänovi*, *cërovi*, *čäjëvi*, *člänovi*, *drügovi*, *dübovi*, *grädovi*, *jëževi*, *klüčevi*, *kümovi*,

<sup>61</sup> Iz rukopisa nije jasno ko je Gorde, je li s Njeguša ili s Cetinja.

*l̄istovi, mūževi, pūtovi i pūtevi, rākovi, pāsovi* (N. *pās* < pojas), *rātovi, rēdovi, rēpovi, sīnovi, sñēgovi/sñēgovi, stānovi, strīčevi, stūbovi, svātovi, špāgovi* (mn. od *špāg* – tanji konop, i od *špāg* – džep), *trāpovi, vrātovi, vřhovi, zēčevi.*

U dvosložnim imenicama ovjerena je množina bez proširenja: *čāvli, čobāni, gōlūbi, žāoli/žävoli, žēvēri, mōmci/mōnci, orāsi*, i sa proširenjem: *kotlövi, mozgövi, orlövi* (N. *örāj* i *orāj* – OLA), *poslövi, vjetrōvi, vōltövi;<sup>62</sup> lāktovi, svēčevi, übloví.*

Oblici duge i kratke množine potvrđeni su kod ovih imenica: *břkovi i břci, dlānovi i dlāni, dolövi i döli* (oboje potvrđeno u onomastici), *lönčevi i lönici, ml̄inovi i ml̄ini, svätovi i sväti, vükovi i vüci.* Kraće oblike jednosložnih i dvosložnih imenica bilježili smo kod starije generacije i u starijoj građi, duže oblike kod mlađe generacije. Mlađa generacija će prije reći *lönčevi* i *břkovi*, ali im ni *lönici* i *břci* nije strano.

Genitiv množine ima nastavak *-ā/-ā*, kod starijih je (bio) i *-āh*: *prütōvā, mētārā/mētārāh,*<sup>63</sup> *kōnā, cigārāh.* Uz to, kod starijih se još (premda rijetko) čuje i nastavak *-āh* (i *-āh*), sa *-h* analogijom prema pridjevsko-zamjeničkoj promjeni: *Nēgūšāh, lūdīh, Bēcīrāh, bōrōvāh.* Još Rešetar na samome početku 20. stoljeća (2010: 225), uz napomenu da ovaj nastavak Njegoš (prva polovina 19. st.) koristi bez izuzetka, konstatuje: „Izgleda ipak da je od tada ta pojava u povlačenju.“ Danas se samo kod starije generacije čuje genitivno *h* (u svim rodovima), za primjere viđeti konsonant *h* (tačka 3.1.1.1.2.).

Imenice *brāt, drūg, strūk* imaju u g. oblik *brātā, drūgā/drūgāh, strūkā/strūkāh*, drugi množinski ovoga tipa za ove imenice nijesu ovjereni. Imenica *gōst* u g. glasi *gōstī*, a *nōkat – nōkātā.* Za imenicu *lākāt* OLA bilježi dubletni g. *lākātā(h)* (s varijantama *lākātāh* i *lākātā*) i *läktōvā(h)*, od *pälac – pälācā(h).*

U množini su d., i. i l. sinkretični, a nastavak *-ima* nema dužinu (za razliku od *-āma* u ž. r., upor. *-īma* u Podgorici, Kapović & Čirgić 2022: 10 i 10–11<sup>43</sup> ili u Prčanju – Rešetar 1900: 34: *popōvīma, sjedōcīma, konōpīma*).

Imenica *hāskī* zabilježena je s pridjevskom deklinacijom: *hāskī – hāskōga.*

Imenica *dnē* relikt je oblika nekadašnje *n*-deklinacije. U njeguškome govoru ovjereni su oblici za G. *od Jlīna dne, pri'e Petrōva dne, izmežu Vidova dne i Petrōva dne*, L. *o Žūrževu dne,*

<sup>62</sup> Predakcenatska dužina je rezultat predsonantskoga duljenja, upor. *vōlat*.

<sup>63</sup> Primjer s poluglasnikom stavljamo na drugo mjesto jer se on danas već rijetko čuje.

po *Vidovu dne*. Dakle, imenica ima petrificirani oblik, a pridjev koji je uz nju obavezan atribut mijenja se po imeničkoj promjeni.

Na morfonološkoj razini bilježimo nepostojano *a* u N. i A. (za neživo) i g.: *jēčām – jēčma*, *lōnāc – lōnca – lōnācā* (češće ipak *lōnčēvā*), *mētar – mētra – mētārā*, *nōkat – nōkta – nōkātā*, *otāc – öca*, *ovās/ōvās – ōvsā*, *ugārak – ugārka – ugārākā*, te palatalizaciju u V. i sibilarizaciju u množini: *bōg – bōže*, *junāk – jūnāče – junāci*, *orāh – orāsi*, *pronōsak – pronōsci*, *strīc – strīčevi*, *ugārak – ugārci*, *vojnīk – vōjnīče – vojnīci*, *vūk – vūče – vūci*, *zēc – zēčevi*. Kod imenica tipa *bosī'ok*, *zāsēok*, *vršī'oc* ne javlja se nepostojano *a*. U množini imenica tipa *prēdak*, *gubītāk* nakon gubljenja *a* i izvršene sibilarizacije i asimilacije po zvučnosti gubi se konsonant *t*: *prēci*, *gubīci*.

#### 4.1.1.1. Akcenatska paradigm A

Akcenatskoj paradigm A pripadaju sve imenice koji imaju stabilan (nepomičan) akcenat na osnovi. Vodeći se uveliko metodologijom koja je postavljena u Kapović & Čirgić 2022, imenice ćemo dijeliti u grupe po broju slogova i položaju akcenta.

A1 – jednosložne osnove s ":

N.	<i>mīš</i>	n.	<i>mīši / mīševi / mīšovi</i> <sup>64</sup>
G.	<i>mīša</i>	g.	<i>mīšā / mīšēvā / mīšōvā</i>
D.	<i>mīšu</i>	d.	<i>mīšima / mīševima / mīšovima</i>
A.	<i>mīša</i>	a.	<i>mīše / mīševe / mīšove</i>
V.	<i>mīšu</i>	v.	<i>mīši / mīševi / mīšovi</i>
I.	<i>mīšem / mīšom</i>	i.	<i>mīšima / mīševima / mīšovima</i>
L.	<i>mīšu</i>	l.	<i>mīšima / mīševima / mīšovima</i>

Ovde spadaju: *Bär, brät, cär, cér, čäs, dlän* (stariji n. *dläni* i *dlänovi*), *käm*,<sup>65</sup> *kēr, kmēt, köš, krök* (mlađi *köräk*), *kṛs(t)* (g. *kṛstā*), *jüg, kük, lätz, mīš* (stariji n. *mīši*, mlađi *mīševi*), *młin* (stariji n. *młini*, mlađi *młinovi*), *präg* (A. *na präg*, L. *pri prägu*, n. *prägoví*), *prīnc, püh* (n. *pühovi*), *räk, rät, sän, sküp, sprät, svät, špäg* („džep“), *štänd, träp* (n. *träpovi*). Ovde se ubraja i *mårt*, u

<sup>64</sup> Stariji *mīši*, mlađi *mīševi*, u OLA *mīšovi*.

<sup>65</sup> Imenica se (rijetko) i danas javlja u značenju *kämēn* (koja je opšteprisutna): *Mī smo bili s fīm imānem mālo lōši, jer görēje Lōvēn – käm, a döleje granīca* (Mirac), i stävī se jedan käm, mōžda dese kīlā; ždřmle, tō se rüčno mělālo, dōma tō se mělē pot kāmenom... ūmā ökrüglī käm, tō se mělālo (Majstori), ali i u frazeologiji, naročito u priloškoj upotrebi: *Ukünula je uspiňāču Itālijā, a kāmi je i rādila; N'ye ni nīsta ostālo do kāmi studēnī; Kāmi sam cērao, nāko što sam izgubī'o dān; Kāmi mu ū dōm*. Čuva se i u onomastici: *Ževöjačkī käm, Päśī käm, Vělti käm, Šuplī käm, Za käm zā dūb* (ulaz u Žānēv Dō).

kojem je do dužine došlo predsonantskim duljenjem (kod mlađih je *mārt* i *märt*). Imenice *māj* i *čāj* takođe pripadaju a. p. A, a čuju se i s predsonantskom dužinom u N. *māj*, *čāj*.

A2 – akcenat „ na prvome slogu dvosložnih i višesložnih riječi, u g. isti akcenat na istome mjestu

N.	žääo	râdník/râdník
G.	žääola	râdníka/râdníka
D.	žääolu	râdníku/râdníku
A.	žääola	râdníka/râdníka
V.	žääole	râdníče/râdníče
I.	žääolom	râdníkom/râdníkom
L.	žääolu	râdníku/râdníku
n.	žääoli	râdníci/râdníci
g.	žääolā	râdníkā/râdníkā
d.i.l.	žääolima	râdnícima/râdnícima
a.	žääole	râdníke/râdníke
v.	žääoli	râdníci/râdníci

Ovde spadaju sljedeće imenice (podjela data prema dužini akcenta, bez obzira na vanakcenatsku dužinu):

“: *älkohōl*, *äprīl*, *äsvält*, *Bäblak*, *bäńāk* (mlađi *bädńāk*), *Bäranin*, *Bëogrād* (G. *Bëogrāda*, ali se čuje i *Beogrāda*, i to kod osoba koje govore *Bëogrāda*), *bïznis*, *bjëlāš*, *blägosōv*, *bölēs/bölȋěs*, *bräbońak* (n. *bräbōńci*), *brävär*, *bübüł*, *čävā*, *čëtník*, *čöek/čöjak*<sup>66</sup> (kod starijih G. *òčōjka*), *cükar/cükär*, *Ćëklíći*, *ćükōs* (kos – Mirac, G. *ćükōsa*, n. *ćükōsi*), *dïmńāk*, *dökтор*, *żëvēr* (n. *żëvēri*<sup>67</sup> i *żëveri*), *ëscäjg*, *gëjäk/gëäk*, *gläsäc* (g. *gläsäcā*), *gölüb* (n. *gölubi*), *góvōr*, *grämofōn*, *jäseñ* (G. *jäseña*), *kämēn* (G. *kämēna* i *kämena*, g. *kämenōvā*), *kästig*, *kliker*, *kököt*, *kömät* (povremeno i *komät*), *könfōr*, *köräk*, *körȋén*, *kötür*, *kövāč*, *kükävac*, *kürjāk*, *lëzāj*, *lïmār*, *litar*, *lügär*, *mägazïn/mägažïn*,<sup>68</sup> *mëtar*, *mïnnüt*, *mjësëc* (G. *mjësëca*, g. *mjësëcā*, mlađi *mjësëcī*), *mjëstanin* (n. *mjëštāni*), *mìrīs*, *mònogram*, *näučník*, *Nëgoš*, *Nëgūš*, *nëchoek* (mn. *nëlūdi*), *Nišić*, *Nišicánin* (n. *Nišicāni*), *öbičaj*, *oblák*, *öbrüč*, *öbzir*, *ödar* (G. *ödra*), *oglāv*, *pàpar*, *påsoš*, *pèpeo*, *pëtar* (tavan),

<sup>66</sup> Akcenat vjerovatno pod uticajem vokativa jednine, karakterističan za govore okoline Podgorice, sve podlovćenske i podrumijske govore, a i mimo Crne Gore tipičan je za govore BiH.

<sup>67</sup> Kod imenica novijega porijekla dužina je nestabilna, zabilježeno je u n. npr. *ëkséri*, ali *klikeri*.

<sup>68</sup> Ovjereno i *magazîn* (Mirac).

*pìrūn, pjèvāč, pòdest, pòložāj, pòžār, pràžed, pređak* (n. *prèci*, g. *prèdākā*), *prìtisak, pròfesor, pròslìček, pròšák* (mladi *pròsják* i *pròsiják*), *pìstén* (u OLA *pìstéň*), *pùtár, Ràdońic, ràňenik, ràzgovòr, rèčník, ròžák, rùsák, skòrùp, stàrac* (n. *stàrci*, g. *stàrácā*), *sèdník, sèvér, Šcépac/Šcépac* (G. *Šcépca*), *Šcépán* (G. *Šcépána*), *šklòpac* (G. *šklòpca*, g. *šklòpácā – žulj*), *škrípár, slàdolèd, smjèštaj, zèmlotres*,<sup>69</sup> *slùčaj/slùčaj* (n. *slùča'evi*), *šöfer, špijùn, špùgár* (mladi *pùž*, Majstori *špùräk*), *spòmeník, stràžár, stršlén* (n. *stršlénovi*), *šàtor, šùmár, tràktor, übá/üba* (n. *übli* i *übloví*, g. *übä'l'ä*), *üčeník, ükùs, vìtèz, vlàdika* (stariji i *lädika*, g. *vlàdiká*), *vòsak* (prema OLA, na Mircu zabilježeno *vosák*), *vòzáč* (u Vrbi zabilježeno kod iste osobe i *vòzáč* i starije *vozáč*), *zàlogaj, zàmjeník, žàndár, zìdár, zlàtník, ždàvań* (i *ždàmli/ždàmni*)

^: *âńžeо, dôboš, fêder, īteres, kôngres, Lôvćen, lôgor, Mâjstori, mâlter, mînus, Môjkovac, nûko* (kršteni kum), *rûdník, svìjetnâk*, pl. tant. *ždàmli/ždàmni* (i *ždàvań*).

Imenica *bubanj* u OLA je zabilježena u obliku *bùbàń*, no mi je danas nijesam na Njegušima čula u tome obliku. Kod starijih se danas bilježi dugi akcenat na osnovi: *bùbań – bùbña*, a kod mlađih kratak: *bùbań – bùbña*. Množina je uvijek *bùbñevi*. Za dijahronijsko tumačenje i situaciju u okolnim govorima viđeti Kapović & Čirgić 2022: 15<sup>72</sup>.

U njeguškome govoru (što nije neuobičajeno u štokavskim govorima) u današnjoj a. p. A nalazimo i imenice nekadašnje a. p. *a* (*jäsēn, kämēn, sèvér*) i imenice nekadašnje a. p. *c* (*kököt, gövör*).

Imenica s dugim akcentom na prvome slogu ima značajno manje nego onih s kratkim akcentom, naročito ako se izuzmu imenice u kojima je dugi akcenat rezultat predsonantskoga duljenja (poput *kôngres, mâlter, īteres*).

A-3 – akcenat " na unutrašnjem slogu višesložnih riječi, u g. isti akcenat na istome mjestu

N.	ministar	zásëok	umjètník	protímník <sup>70</sup>
G.	ministra	zásëoka	umjètníka	protímníka
D.	ministru	zásëoku	umjètníku	protímníku
A.	ministra	zásëok	umjètníka	protímníka
V.	ministre		umjètníče	protímníče
I.	ministrom	zásëokom	umjètníkom	protímníkom

<sup>69</sup> Dosljedno bez dužine.

<sup>70</sup> Stariji *protímník*, mlađi *protívník*.

L.	ministru	zāsèoku	umjëtníku	protímníku
n.	ministri	zāsèoci	umjëtníci	protímníci
g.	ministárā	zāsèoká	umjëtníká	protímníká
d.i.l.	ministrima	zāsèocima	umjëtnícima	protímnícima
a.	ministre	zāsèoke	umjëtníke	protímníke
v.	ministri		umjëtníci	protímníci

Ovđe i:

": *antibiòtik, Batrìćević, Bižalèvac, Bjelöši, bosj'ok* (g. *bosj'oka*), *Crnogòrac*<sup>71</sup> (n. *Crnogòrci*, g. *Crnogòrácā(h)*), *Danile* (s audio-snimka iz 1977, danas *Danilo*), *čegövić, ževeričić, direktor, električar, Grbjänin/Grblänin* (n. *Grbjäni/Grbläni*), *istòričär* (g. *istòričärā*), *kondükter, koňuhär, Koritník/Korítñík, magärac* (G. *magârca*, g. *magäräcä*), *mehäničär, Mîrcänin* (n. *Mîrcäni*), *Moräčanin* (n. *Moräčäni*), *naglásak, ogränak* (n. *ogrânci*, g. *ogränäkä*), *Orävac „Orahovac“* (G. *iz Orâvca*), *poneženík, proplänak* (n. *proplânci*), *zásèok, porèdak, prijäteľ* (danasa gotovo podjednako često *prijateľ*), *pri'ešédník* (g. *pri'ešédníkä*), *rodítel* (g. *rodítélä*), *sastának* (n. *sastânci*, g. *sastänäkä*), *sinòvac* (G. *sinôvca*, g. *sinòvâcä*), *staràtel, trgòvac* (n. *trgôvci*, g. *trgòvâcä*), *učítel* (V. *učítelu*, I. *učítelém*, g. *učítélä*), *urîvak* (G. *urîvka*)

^ : *Aleksândar, Arândijo, autôbus, izdâjník* (g. *izdâjníkä/izdâjnikä/izdâjníkäh*), *okupâtor, uprâvník, utôrník*.

Imenica *prijateľ* gotovo se ravnomjerno danas javlja i s početnim akcentom *prijateľ* i s medijalnim akcentom *prijäteľ*. U oba slučaja akcenat je nepomičan, a ne može se definisati upotreba jednoga ili drugoga oblika niti po lokalitetu niti po dobi govornika. S obzirom na to da je *prijateľ* (g. *prijätélä*) češće u starijim zapisima te da imamo i imenice *staràtel, učítel, rodítel* s istim sufiksom i akcentom na unutrašnjem slogu (pred sufiksom), taj bismo oblik prepoznali kao tipično njeguški, a *prijateľ* kao upliv sa strane.

Dugi akcenat je u većini navedenih imenica nastao predsonantskim duljenjem.

A-4 – akcenat "na finalnome slogu dvosložnih i višesložnih riječi, u g. dugi akcenat na istome mjestu

Grupi A-4 pripadaju dvosložne imenice s dugim akcentom koje u g. zadržavaju mjesto akcenta (*alátä*) te višesložne imenice s finalnim akcentom u g. uvijek imaju dugi akcenat na završnome

<sup>71</sup> Zabilježeno izuzetno rijetko i *Crnogòrác*.

slogu osnove (*šeširîćā*, *guvernadûrā*). Među navedenim imenicama izdvaja se dvosložna imenica s kratkim finalnim akcentom *śedök*, koja u g. ima akcenat na istome mjestu (dok ostale pripadaju A-5 grupi, v. ispod).

N.	domačin	guvernadûr
G.	domačina	guvernadûra
D.	domačinu	guvernadûru
A.	domačina	guvernadûra
V.	domačine	guvernadûre
I.	domačinom	guvernadûrom
L.	domačinu	guvernadûru
n.	domačini	guvernadûri
g.	domačinā	guvernadûrā
d.i.l.	domačinima	guvernadûrima
a.	domačine	guvernadûre
v.	domačini	guvernadûri

Ovde spadaju:

": *gospodin* (V. *gospodîne*, zb. *göspoda*), *kačamäk*, *komatić* (g. *komatićā*), *kukurüz* (g. *kukurûzā* – novija riječ u njeguškome govoru), *Mihailo*, *nestâslük*, *partizän*, *sakećić*, *śedök* (g. *śedökā*), *siromäh*, *šeširîć* (g. *šeširîćā*), *vodoküp*

^: *alât*, *Balkân*, *Berlîn*, *Bostûr*, *cimênt*, *Kolovîr/Kolovî'er*, *kusûr*, *manastîr*,<sup>72</sup> *şarâf* (g. *şarâfâ*).

A-5 – akcenat "na finalnome slogu dvosložnih riječi, u g." na prвome slogu

U grupu A-5 spadaju dvosložne imenice muškoga roda koje u N. imaju kratak akcenat na zadnjem slogu, a u g. na prвome. Dužina akcenta u g. zavisi od toga ima li predakcenatske dužine u ostalim oblicima (*potök* – *pötökâ*, *näröd* – *nârôdâ*).

N.	izvör
G.	izvöra
D.	izvöru
A.	izvör
I.	izvörom

<sup>72</sup> Čuje se rijetko i *mänastîr*, što je vjerovatno uticaj cetinjskoga govora.

L.	izvöru
n.	izvöri
g.	izvōrā
d.i.l.	izvōrima
a.	izvōre

Ovđe ubrajamo: *baksüz, baréo* (g. *bärēlā*), *Batrić, Bećir* (g. *Bećirāh*), *Božić* (g. *bōžīćā*), *bubrēg* (g. *bübregā*), *Čavör, čibük* (g. *čibūkā*), *čobän, čopjän* (bot. vrsta trave, *Asphodelus albus*), *ćumür, ćutük, Damjän, Dušän, žetić* (V. *žetiću*), *fišek* (ranije *višek*), *gādlük, ispīt, jatäk, jelēn* (g. *jēlēnā*), *jemjěš, jezik* (g. *jězikā*), *jorgän* (g. *jōrgānā*), *kasäp, kazän* (g. *kàzānā*), *Kotör, krevět* (g. *krěvětā*), *kupüs* (novija riječ, njeguški je *zěle*), *Mašträp* (g. *Mäštrāpā(h)*), *mežěd* (g. *měžēdā(h)*), *metěh, nāčin* (g. *nāčīnā*), *nārōd* (g. *nārōdā*), *obör* (g. *öbōrā*), *odbör, orž* (pirinač), *pańök, Peräs* (rijetko *Peräst*), *pōnös, pōrēz, pōrōd, potök* (g. *pōtōkā*), *prēstiž, prīzör* (g. *prīzōrā*), *prōzör<sup>73</sup>* (g. *prōzōrā*), *pršüt* (g. *pršūtā*), *Raić, rāshōd* (g. *rāshōdā*), *rāspüs<sup>t</sup>, rāsvīt, Raūt* (g. *Rāūtāh*), *rāzdvōj, rāzrēd* (g. *rāzrēdā*), *sandük, srběž* (Majstori, ostali *svrāb*), *sumpreš, šančić, šporět<sup>74</sup>* (g. *špōrētā*), *šuvīt, tavān, teměl, tērēt, tovār* (g. *tōvārā*), *unük* (n. *unüci*, g. *ünükā*), *utrěš<sup>75</sup>* *Zābīo* (G. *Zābjěla*), *zābrān, Zāgrēb, zākòn, Zāläzi* (g. *Zäläzäg*), *zātvōr* (g. *zātvōrā*), *živōt*.

#### 4.1.1.1.2. Akcenatska paradigmata B

U akcenatsku paradigmata B spadaju dvije grupe imenica.

##### B-1

Akcenatsku paradigma B-1 čine imenice muškoga roda koje imaju akcenat na sufiku ili zadnjem, zatvorenom slogu osnove (*komandîr*), kojima je u množini akcenat na morfemu nastavka u g., d., i., l. (*komandîrâ, komandîrîma*), a u V. na početku (*kōmandîre!*). Primjetno je ipak da se u V. često zadržava akcenat N. (*brastvenîče*). U pitanju su uvijek dvosložne ili višesložne riječi (upor. Kapović & Čirgić 2022: 10).

N.	komandîr	n.	komandîri
G.	komandîra	g.	komandîrā
D.	komandîru	d.i.l.	komandîrîma

<sup>73</sup> Ovjereno i *prōzor*, moguće uticaj cetinjskoga govora.

<sup>74</sup> Na Mircu *špōret*.

<sup>75</sup> I *utrešěl*.

A.	komandîra	a.	komandîre
V.	kòmandîre	v.	kòmandîri
I.	komandîrom		
L.	komandîru		

U ovu skupinu spadaju imenice: *astâl, barjaktâr* (V. *bärjaktâre*, d.i.l. *barjaktâřima*), *bizñ* (d.i.l. *bizñimâ*), *bolesník* (V. *bolesnîče*), *bronzñ* (g. *bronzâna* i rjeđe *bronzñnâ*), *bunâr* (g. *bunârâ*, rjeđe *bunârâ*), *cigâr* (g. *cigârâ(h)*), *ćevâp, dućân* (g. *dućâna*, d.i.l. *dućâňima*), *ženerâl* (V. *žěnerâle*), *Hrvât, kamíon* (g. *kamíonâ*, d.i.l. *kamíonimâ*), *kapetâñ* (V. *käpetâne*), *katûn* (g. *katûna*), *kolâč* (g. *kolâčâh*), *krompîr*,<sup>76</sup> *lencûn/lencùo* (g. *lencûlâ*), *miliôn/milijôn* (g. *miliônâ/milijônâ*), *mladîc, novinâr*,<sup>77</sup> *oficîr/ovicîr* (g. *ovicîrâ*, d.i.l. *ovicîřima*), *papîr* (g. *papîrâ* i *papîrâ*), *pazâr, pepelâk, peškîr* (g. *peškîrâ*, d.i.l. *peškîřima*), *planinâr* (V. *planinâru*), *plemenîk* (V. *plemenîče*), *račûn, relêj* (g. *relêjâh*), *rezervâr* (g. *rezervârâ*, d.i.l. *rezervâřima*), *rukâv, selâk* (V. *sélâče* – Mirac, *selâku/selâče* – Raićevići, Vrpolje, d.i.l. *selâcîma*), *simpatizér, stanovník* (g. češće *stanovníkâ*, rjeđe *stanovníkâ*), *studênt* (g. *studěnatâ*, d.i.l. *studěntîma* i rjeđe *studěntima*), *Švâbo* (d.i.l. *Švâbîma*), *Talijân* (g. *Talijâna* i *Talijâna*, d.i.l. *Talijâňima*), *tavulîn/taulîn, telefôn* (g. *telefônâ*, d.i.l. *telefônîma*), *pacîent/paciènt, milicijonâr, terêñ, torijûn* (oštra krivina), *vojnîk* (V. *vòjnîče*, g. *vojnîkâ*).

## B-2

U skupini a. p. B-2 nalaze se riječi s akcentom u N. na finalnome slogu osnove čiji je nosilac nepostojano *a*, pri čemu akcenat, nakon gubljenja *-a-*, prelazi na osnovu (N. *bôräc* – G. *bôrca*).

N.	ogäń	jâräm	bôräc	momäk/momäk
G.	ögña	jârma, iz jârma <sup>78</sup>	bôrca	mômka/mônka
D.	ögñu	jârmu	bôrcu	mômku/mônku
A.	ogäń	jâräm	bôrca	mômka/mônka
V.			bôrče	mômče
I.	ögñem	jârmom	bôrcem	mômkom/mônkom
L.	ögñu	jârmu	bôrcu	mômku/mônku

<sup>76</sup> Znatno češće *krtôla*.

<sup>77</sup> Čuje se i *nòvinâr*, moguće prema vokativu jednine.

<sup>78</sup> Upor. *iz jârma* u Podgorici (Kapović & Čirgić 2022: 22).

n.	ögńevi	järmovi	bôrci	mômci/mônci
g.	ögńevā	järmōvā	bôrācā	mômākā/mômäkā/mômäkā
d.i.l.	ögńevima	järmovima	bôrcíma	mômcíma
a.	ögńeve	järmove	bôrce	mômke/mônke
v.			bôrci	mômci/mônci

Imenice tipa *järäm* i *ogän* (a razlika je među njima samo u predakcenatskoj dužini na osnovi) imaju dugu množinu i u množinskoj paradigmri pripadaju tipu A, tako da ih možemo tumačiti kao B-A.

Imenica *momäk/momäk* ima dužinu u kosim padežima usljed predakcenatskoga duljenja, što se potvrđuje kratkim akcentom u g. Ova je imenica zabilježena i s akcentom na osnovi u N., što je vjerovatno uticaj standardnoga varijeteta.

U ovu grupu spadaju imenice s predakcenatskom dužinom: *Albänäc, bābäk, bādääl, bi̯eläc* (bjelance – OLA), *dobitäk, döläc/döläc* (G. *döca*, n. *döci*, g. *döläcā*), *dvīzäc, dvöräc, žetīcäk* (G. *žetīčka*), *gubitäk, güsäk, jēcäm, kāpäk, kūčäk* (g. *kūčäkā*), *kväsäc, länäc, līsäc, lönäc* (n. *lönici* i *lönčevi*), *mässäk* (G. *mänska*), *masläčäk, Mräkötäc, mūcäk* (G. *mūčka*), *ocät* (G. *östa*), *ovän, öväs/öväš, pāpäk, pētäk, podätäk* (n. *podäci*, g. *podätäkā*), *pōjäm, policäjäc, pri̯ečäc, putēläk, rāžän, rūčäk, släčäc, spomēnäk, srāstäk* (g. *srāstākāh*), *studēnäc* (G. *studēnca*, g. *studēnäcāh*), *svētäc* (I. *svēcom*, n. *svēčevi*), *svičäk, špüräk* (g. *špüräkā* – puž, Majstori), *tētäk, vi̯enäc, zājäm, Zäläzi*.

Ovome tipu pripada i imenica *lūdi* (pl. tant.), koja u g. najčešće ima akcenat na nastavku (*lūdī/lūdih*), ali se (rijetko) čuje i *lūdī*. U d.i.l. je uvijek *lūdīma*.

Bez predakcenatske dužine imenice u ovoj grupi su: *hrbät* (G. *hr̥pta*), *Krstäc/Krstäc* (G. *Křsca* i *Křca*), *ocät, otäc/otäc* (I. u OLA *öcom*, danas *öcem*, g. *öčēvā*), *mrtäc* (n. *mṛci*, g. *mṛtācā*, d.i.l. *mrcíma*).

#### 4.1.1.1.3. Akcenatska paradigma A-B

Ovu mješovitu paradigmu čine jednosložne imenice koje u jednini imaju kratak nepomičan akcenat na osnovi, a u množini imaju morfem *-ov/-ev-*, na kojemu se nalazi akcenat. Svega nekoliko takvih imenica pripada ovome tipu.

N.	lëb	vô	vjëtar
G.	lëba	völa	vjëtra
D.	lëbu	völu	vjëtru
A.	lëb, na jëb	völa, na yöla	vjëtar
V.		völu	
I.	lëbom	vöлом	vjëtrom
L.	lëbu	völu	vjëtru
n.	lebövi	volövi	vjetrövi/vjëtrovi
g.	lëbōvā	völövā	vjëtrōvā
d.i.l.	lebōvima	volövima	vjetrovima/vjëtrovima
a.	leböve	volöve	vjetrove/vjëtrove
v.		volövi	

U ovu skupinu ubrajamo i: *blök* (n. *blokovi*), *gröb* (n. *grobövi*), *žëp* (n. *žepövi*), *žëd* (n. *žedövi*), *pöp* (n. *popövi*), *töp* (n. *topövi*), *üm*<sup>79</sup> (n. *umövi*), *zglöb* (n. *zglobövi*), *zët* (n. *zetövi*). Dugi akcenat u N. imenice *vô* posljedica je kontrakcije grupe *oo* nakon promjene *l > o*. Od imenica koje imaju kratku množinu ovđe spada imenica *křš* (A. *na křš*, g. *křšā*, d.i.l. *kršīma*). Imenice *lëb*, *žëd*, *zët* prešle su iz a. p. *a* u sinhronijsku n. p. B u množini, može biti analogijom prema imenici *pöp*, koja je (kao i *vô*) stara a. p. *b*. Kod imenice *gröb*, koja je dijahronijski svrstavana u a. p. *b* ili *d* (Kapović 2015: 170) i u *b/c* (Derksen 2008: 190), u njeguškome govoru nije zabilježeno preskakanje u jednini (A. *u gröb*), a u množini ima akcenat na množinskome morfemu *-ov-*, te se uklapa u sinhronijski tip A-B.

Važna je napomena da smo kod mlađe generacije zabilježili *volövi*, ali *žëpovi*, *zëtovi*, *zglöbovi*. Mlađa generacija je, dakle, poopštila a. p. A u ovim riječima (akcenat na osnovi i u množini). Očuvano *volövi* s akcentom na srednjem slogu može se obrazložiti činjenicom da volova na Njegušima više nema i da je petrificiran stari oblik riječi koja se danas rjeđe koristi.

U srednjokatunskim govorima (Pešikan 1965: 57–58) prethodno navedeni akcenat javlja se u različitoj mjeri u govorima, ali ih u svakome govoru ima. S druge strane, isti izvor pokazuje da ih nema u govoru Cetinja (*pöpovi*, *zëtovi*, *töpovi*, *völovi*, *träpovi*...).

<sup>79</sup> Imenica *üm* u psl. je pripadala a. p. *b/d* (Kapović 2010: 97), no u njeguškome je priješla u a. p. A, kao i u drugim crnogorskim govorima (upor. Kapović i Čirgić 2022: 12–13<sup>56</sup>).

Ovoj paradigmii pripadaju i neke dvosložne imenice: *sökō* (V. *sökole*, n. *sokolövi*), *vjetar* (n. *vjetrövi*), *pójam* (n. *pojmövi*), s tim što je kod mlađih poopštena a. p. A (*pòjmovi*, *vjetrovi*).

U ovu se paradigmu ubraja i imenica *lòvac* (u kosim padežima javlja se predsonantsko duljenje), koja u d., i. i l. ima akcenat na nastavku: *lòvci*, *lòvācā*, *lòvcīma*, *lòvce*.<sup>80</sup> S obzirom na to da je (vrlo rijetko) zabilježena i s akcentom na sufiku – *loväc*, ova bi se imenica mogla uvrstiti i u a. p. B, kojoj i dijahronijski pripada.

I imenica *Turčin* u jednini spada u a. p. A (G. *Turčina*), a u množini a. p. B. (n. *Tûrci*, g. *Tûrākā*, d.i.l. *Tûrcīma*), s predsonantskim množinskim duljenjem kao u *lòvci*. Takva je i imenica *Švâbo*, koja u jednini ima nepomičan akcenat na osnovi, a u množini je akcenat na nastavku u g. (*Švâbâ*) i d.i.l. (*Švâbīma*).

#### 4.1.1.1.4. Akcenatska paradigmata C

Akcenatska paradigmata C obuhvata dvije grupe imenica jednosložnih osnova ili s nepostojanim a:

- u kratku a. p. C spadaju imenice koje u N. i A. za neživo imaju dugi akcenat, a u ostalim padežima kratak (duljenje je sistemsko u jednosložnim imenicama), tipa *bôg* – *böga*, *nòkat* – *nòkta*
- dugoj a. p. C pripadaju imenice tipa *grâd* – *grâda*.

Za obje grupe karakteristično je preskakanje akcenta na proklitiku (koja time prestaje biti proklitika) u G. i A.: *döboga*, *ügrâd*. U frazemu (blagoslovu) *prëd Bogom se zlât'jo* vidimo preskakanje akcenta i u I.

Kod imenica kratke a. p. C koje množinu grade morfemom *-ov/-ev-* akcenat je uglavnom (osim kod mlađih, što je već napomenuto) na tome nastavačkome morfemu: *rôg*, *röga* – *rogövi*, *rogövima*.

Imenice a. p. C s kratkom množinom imaju akcenat u n. na osnovi, ali se u g. povremeno, a u d.i.l. stalno pomiče na nastavak: *zûbi* – *zûbâ(h)* – *zûbîma*, *sâti* – *sâtî* – *sâtîma*, *dâni* – *dânâ/dânâh/dânâ* – *dânîma*. Ovakva je i imenica *gösti* – *göstî* – *gostîma*, u kojoj u g. dolazi do duljenja osnove, vjerovatno pod uticajem imenica ženskoga roda tipa *kösti* – *kostî* (v. 4.1.3.1.2.), što je crta po kojoj se njeguški govor odvaja od drugih crnogorskih govora. Dvosložne imenice

<sup>80</sup> Od informatora s Majstora dobili smo informaciju da Čavori ovu imenicu tvore sufiksom *-nik*: *lovnîk*, ali na Čavorima danas nema nikoga te potvrdu ne možemo dobiti.

kratke a. p. C (s nepostojanim *a*) s kratkom množinom imaju akcenat na nastavku u d.i.l.: *nòkti*, *nòkātā*, *noktìma*.

Imenice duge a. p. C u množini zadržavaju uvijek akcenat na osnovi: *gràdovi* – *gràdova* – *gràdovima*.

A. p. C s kratkom množinom:

kratka a. p. C

N.	gôst
G.	gòsta
D.	gòstu
A.	gòsta
I.	gòstom
L.	gòstu
n.	gòsti
g.	gòstî/gòstîh
d.i.l.	gostîma
a.	gòste, u gòste
v.	gòsti

U a. p. C spadaju jednosložne imenice:

- kratka a. p. C: *bôg* (G. *öd boga*, A. *ü boga*, I. *prë bogom*), *bôr* (G. *böra*, A. *nå bôr*, n. *boròvi*, a. *boròve*), *brôd* (G. *bröda*, A. *nå brôd*, n. *brodòvi* – mlađi *brödovi*), *dô* (G. *döla*, A. *ü dô*, n. *dolòvi*, g. *dölövâ* – u onomastici i kratka množina: *Jävorovi döli*, *Popòvi döli*, *Kroz Popòve dôle*), *dôm* (G. *iz doma*, A. *zå dôm*, *ü dôm*, *nå dôm*), *gnôj* (stariji i *gnôj*, G. *gnöja*, A. *ü gnöj*), *krâj* (A. *ü krâj*, *nå krâj*, L. *o kräju*, n. *kräj evi*, g. *kräj evâ*), *krôv* (G. *kröva*, A. *zå krôv*, *pöt krôv* i *na krôv*), *lêd* (G. *öd ledâ*), *lôv* (A. *ü lôv*, I. *lòvom*), *môs(t)* (A. *nå môs(t)*, n. *mostòvi*), *nôs* (G. *iz nosa*, A. *ü nôs*), *rôd* (G. *öd roda*, A. *ü rôd*, I. *ròdom*), *rôg* (A. *ü rôg*, n. *rogòvi*), *rôj* (A. *ü rôj*), *rôk* (n. *rokòvi*), *skôk* (G. *sköka*, n. *skokövi*), *sôk* (A. *nå sôk*, n. *sokòvi*), *stô* (G. *så stola*, *nå stô*, *ü stô*, n. *stolòvi*, mlađi *stölovi*), *stôg* (A. *ü stôg*, n. *stogòvi*), *tôk* (G. *töka*).
- duga a. p. C: *Bêč* (*iz Bêča*), *bôl* (G. *od bôla*, A. *za bôl* – sekundarna duga a. p. C, n. *bolòvi*,<sup>81</sup> kod mlađih *bölövi*), *brâk* (A. *ü brâk*), *brâv* (G. *öd brâva*, d.i.l. *brâvîma*), *dân* (G.

<sup>81</sup> U množini nema predakcenatske dužine.

preko dana, A. *nà dān*, ù *dān*, *dān pò dān*, g. *dānā/dâñāh/dāñā*, d.i.l. *dāñima*), *drûg* (G. ò *drûga*, g. *drûgâ/drûgôvâ*), *dûb* (G. ò *dûba*, A. zà *dûb*, n. *dùbovi*), *gâj* (A. *pòd gâj*), *glâs* (A. *nà glâs*), *grâd* (G. *dò grâda*, ò *d grâda*, A. *kròz grâd*, ù *grâd*, g. *grâdôvâh*, a. *u grâdove*), *Hûm* (G. ìs *Hûma*, A. ù *Hûm*), *jêž* (G. ò *d jêža i od jêža*, A. ù *jêža i u jêža*), *kłûč* (A. *na kłûč*, n. *kłûčevi*), *kłûn* (G. ìs *kłûna*, A. ù *kłûn*), *krâl* (G. *us krâla*, samo jednom (Majstori) potvrđeno *üs krâla*), *krûg* (A. ù *krûg*), *kûm* (G. òt *kûma i ot kûma*, A. zà *kûma i za kûma*), *kvâs* (A. ù *kvâs*), *lâd* (A. ù *lâd*),<sup>82</sup> *lêt* (A. ù *lêt*), *lîs(t)* (A. ù *lîs<sup>t</sup>*, n. *lîstovi*), *lûg* (A. *pòd lûg*), *mêd* (A. ù *mêd*), *mîr* (A. *nà mîr*), *mrâk* (G. *dò mrâka*, A. ù *mrâk*), *mûž* (G. ò *d mûža i od mûža*, A. zà *mûža i za mûža*), *pâs* (< pojas, G. *okô pâsa*, A. zà *pâs*, *pòt pâs*), *prût* (A. zà *prût*, I. *prûtom i prûtom*, g. *prûtovâ i prûtêvâ*), *pût* (G. òt *pûta*, *ispòt pûta*, *višë pûta*, A. *nà pût*, *pòt pût*, I. *pûtom/pûtem*), *râd* (G. òd *râda*, A. ù *râd*), *rèd* (A. *nà rèd*, ù *rèd*, n. *rèdovi*), *rêp* (A. *pòd rêp*, n. *rêpovi*), *sât* (A. *nà sât*, g. *sâtî*), *sîn* (G. òt *sîna*, V. *sîne*, n. *sînovi*, g. *sînôvâ*), *smrâd* (G. ò *smrâda*), *snîeg* (G. *ispò snîega*, A. ù *snîeg*, L. *pò snîegu*, n. *snîegovi/šnîegovi*), *smîeh* (G. ò *smîeha*, A. ù *smîeh*), *stân* (A. *nà stân*, zà *stân*, n. *stânovi*), *strîc* (G. ò *strîca*, g. *strîčevâ/strîčevâh*), *stûb* (A. *nà stûb*), *sûd* (G. òd *sûda*, n. *sûdi*, g. *sûdâ* - „posuda“, n. *sûdovi*, g. *sûdôvâ* – „institucija u okviru sudskoga sistema“), *svîjet* (A. ù *svîjet*, *nà svîjet*, L. *pò svîjetu*, n. *svjëtovi*), *svrâb* (G. ò *svrâba*), *špâg* („tanki konop“, A. ù *špâg*, *nà špâg*, n. *špâgovî*), *štâp* (A. *nà štâp*), *vrâg* (A. zà *vrâga*, n. *vrâgovi*), *vrât* (G. *ispòd yrâta*, *okô yrâta*, A. zà *yrât*, a. *za yrâtove*), *zêc* (G. ò *zêca i o<sup>d</sup> zêca*, A. ù *zêca i u zêca*, n. *zêčevi*), *zîd* (A. *nà zîd*), *zrâk* (ranije i *zdrâk*, G. òd *zrâka*, A. ù *zrâk*), *zûb* (A. zà *zûb*, g. *zûbâh*, *po zûbîma*, d.i.l. *zûbîma*), *žâr* (A. *nà žâr*).

Imeniku *krâl* (n. *krâlevi*) zabilježili smo samo kod jedne govornice s Majstora s preskakanjem u G. *üs krâla*, svi ostali ispitanici (a postavili smo pitanje sagovornicima iz svakoga sela osim Vrbe) izgovorili su tu konstrukciju s akcentom na osnovi: *us krâla* (upor. Čirgić 2012: 21).

U imenici *bôl* poopštena je dužina iz N. te je ona postala dio duge a. p. C. Čini se da je to jedina takva imenica jer smo u imenici *bôr* dosljedno bilježili kratke akcente u kosim padežima jednine: G. *bôra*, L. *o bôru*. Stevanović (1940: 76) registruje u Piperima ravnopravnu upotrebu dugih i kratkih oblika ove imenice; danas je u Podgorici samo *bôr* – *bôra*;<sup>83</sup> u srednjokatunskim i lješanskim govorima potvrđena je kao sekundardna duga a. p. C (*bôr* – *bôra* – up. Pešikan 1965:

<sup>82</sup> Čini se da je ipak češće *ladovîna* – u *ladovînu*.

<sup>83</sup> Lično i Čirgić usmeno.

78), za Crnici nema potvrda, a Rešetar (1900: 45) za Prčanj navodi *boră*, a za Ozriniće *bôr – bôra*, što je ovjereni i danas u više njeguških sela (Vrba, Vrpolje, Mirac).

Imenica *vřh* može imati i kratak i dug akcenat u jednini, u množini samo kratak.

Imenica *kōń* izvorno je bila a. p. *b*, a danas je svrstavamo u a. p. A-C (upor. Kapović & Čirgić 2022: 34–35). A. p. A pripada jedino po tome što nema duljenja u N. i A. koje je tipično za sve (jednosložne) imenice (tipa *bôg*, *böga*). Položaj akcenta nije stabilan, pa i kod pojedinačnoga govornika čujemo u A. *nà końa* i *na kōńa*, d.i.l. *kōńima* i *końima*. U g. je akcenat uvijek na osnovi: *kōńā*, a zabilježeno je preskakanje u G. *bës końa*, A. *nà końa* (i *na kōńa*), I. *zà końem*, a. *nà końe*. OLA nam ne donosi podatke o preskakanju, a navedeni su oblici i. i l. samo s akcentom na osnovi i fakultativnim nastavkom *-ma* i *-ima*: *kōń(i)ma*. Oblik *kōńma* nijesmo potvrdili ni u starim zapisima ni na terenu, iako se nastavak *-ma* javlja u tekstovima Petrovića (upor. Vušović 1930: 121, Stevanović 1951–1952: 22), a navodi ga i Rešetar (2010: 221) za Ozriniće, Prčanj, Muo, Tivat (da se ograničimo na Crnu Goru).

Imenice duge a. p. C u množini imaju akcenat uvijek na prvoj slogi osnove, kao i u srednjokatunskim govorima. Njeguški se govor pak od srednjokatunskih razlikuje po tome što se u njemu u riječima koje pripadaju kratkoj a. p. C akcenat može naći na nerelacijskome morfemu *-ov/-ev-* (*bolövi*, *gromövi*, *stolövi*, *rogövi*, *skokövi*), što u srednjokatunskim govorima nije zabilježeno (Pešikan 1965: 57).

### Dvosložne imenice

N.	nòkat	völat	Tìvat	Mîräc
G.	nòkta, od nòkta	vôlta, öd yôlta	Tîvta, ö Tîvta	Mîrca, öd Mîrca, ispòd Mîrca
D.	nòktu	vôltu	Tîvtu	Mîrcu
A.	nòkat	völat	Tìvat, u Tìvat	Mîräc, na Mîräc
I.	nòktom	vôltom	Tîvtom	Mîrcem
L.	nòktu, po nòktu	vôltu	pò Tîvtu	pò Mîrcu
n.	nòkti	vôltövi		
g.	nòkâtâ	völtövâ		
d.i.l.	noktîma	völtövima		
a.	nòkte	voltöve		

Ovđe spada i imenica *koläc* (mlađi *kölac* G. *bës kōca*, n. *kölčevi* i *kôlci*, mlađi *köčevi* i *kôci*).

Imenice s predakcenatskom dužinom:

N.	lākät	Mīräc
G.	lākta, dō jākta	Mīrca, ispōd Mīrca
D.	lāktu	Mīrcu
A.	lākät	Mīräc, na Mīräc
I.	lāktom	Mīrcem
L.	lāktu, pr̄jāktu, pō jāktu / po jāktu	pō Mīrcu
n.	läktovi	
g.	lākātā <sup>84</sup>	
d.i.l.	läktovima	
a.	läktove	

Ovđe spada i imenica *šipäk* (G. ö šipka, n. šipkovi i šipci).

Imenica *oväs/oväš* zabilježena je i s predsonantskom dužinom u N./A. öväs (G. öd övsə).

Ovđe se ističe imenica *mozak*, koja je u OLA zabilježena s akcentom na osnovi: mözak (upor. u Crmnici mözäk, Miletić 1940: 229, i u Ozrinićima, Rešetar 1900: 47), ali smo je mi na terenu čuli samo s akcentom na sufiksnu i to u varijanti mozäk (Majstori), mozäk (Vrpolje) i mözäk (Mirac i Vrba). U Piperima (Stevanović 1940: 89) je ova imenica zabilježena u obliku mözväk, ali se iz slijedeće analize imenica toga tipa zaključuje (premda se promjena konkretne imenice ne navodi) da je G. mözgä (dakle s dugom osnovom). Duljenje u N. može biti posljedica analogije prema imenicama tipa pëtäk, šipäk, do kojega je došlo nakon regresije akcenta analogijom s imenicama na -äk. U kosim padežima ipak duljenje izostaje: G. mözga, a množina je mozgövi. Preskakanje je očuvano, iako je akcenat u N. na zadnjem slogu riječi: G. iz mozga, A. ü mozäk (Majstori), što će reći da je akcenat u N. novija inovacija. I imenicu vosak zabilježili smo s akcentom na drugom slogu: vosäk (Mirac i Vrpolje), dok je u OLA zapisana s početnim akcentom: vösak.

#### 4.1.1.2. Imenice srednjega roda

U imenice a-vrste srednjega roda svrstavaju se

- imenice koje u N. imaju nastavak -o (*korito, bläto, röstvo, čüdo, slövo, kolëno, përo, rëbro*) i -e (*pöle, kückište, ognìšte, küpàne, möre/mòre, grözje, proléče*)

<sup>84</sup> U OLA: lâkātā(h) (s varijantama lâkätä i lâkätā) i läktövā(h).

- imenice singularia tantum: *zë́le*<sup>85</sup>, *kaméne*, *cví̄eče*, *líšče*
- imenice koje u N. imaju nastavak -o: *íme*, *sëme*, *víme*, *tjëme*, *šlëme*; *dřvo*, *dřete*, *tële*, *prâse*, *křme*, *jâje*
- imenice *pluralia tantum*: *lêža*, *ûsta*, *vrâta*, *plëća*
- imenice òko i ùho/ùvo u jednini (u množini pripadaju imenicama ženskoga roda *i*-osnova)
- imenica *dòba*.

Nastavci deklinacije imenica *a*-vrste srednjega roda:

N.	-o/-e	-a
G.	-a	-ā
D.	-u	-ima / -ìma
A.	-o/-e	-a
V.	-o/-e	-a
I.	-om/-em	-ima / -ìma
L.	-u	-ima / -ìma

U instrumentalu jednine nastavak (-om ili -em) zavisi od završnoga konsonanta osnove: ako osnova završava palatalom, nastavak je -em: *pö́lem*, *zë́lem*, *gröžjem*; ako je na kraju nepalatalni konsonant, nastavak je -o: *rëbrom*, *stëgnom*. I imenice koje završavaju glasovima i glasovnim skupinama koji su nekad bili palatalni imaju morfem -e u N. i -em u I.: *môrem*, *ogništem*.

Imenicu *râme* nijesmo potvrdili u staroj varijanti s finalnim -o, iako su nam neki informatori saopštili da pamte *râmo* od svojih predaka (s Njeguša).

Imenice srednjega roda koje su bile dijelom *n*- i *t*-deklinacije imaju u kosim padežima na starim mjestima proširak osnove -en- i -et-. Proširenje -en- imaju imenice: *íme*, *prëzime/prézime*, *plëme*, *sëme*, *víme*, *tjëme*, *šlëme*, *râme*, *vrí̄eme*, *brëme*. Proširenje osnove morfemom -et- u kosim padežima imaju ove imenice: *dřete*, *unüče*, *čéláde*, *zví̄ere*, *tële*, *pïle* (nekad bilo i *pïple*), *prâse*, *křme*, *štëne*, *kùče*, *pârcë*, *magäre*, *ždrívëbe*, *järe*, *jägńe*.

Imenice s nerelacijskim morfemom -et- koje označavaju mladunce životinja sve su *singularia tantum* (mnoštvo se označava zbirnim imenicama tvorenim sufiksom -ad, viđeti imenice ž. r. *i*-

<sup>85</sup> Imenicom *zë́le* u njeguškome govoru označava se bijeli kupus.

vrste). Takva je i imenica *püce*, koja se koristi češće nego *dügme* (*dügme* preovladava u mlađoj populaciji), zatim imenice *pârče* i *jâje*, kao i imenice koje označavaju ljudska bića: *dîete*, *unûče*, *čélâde*.

Imenica *dîvo* i *jâje* imaju nerelacijski morfem *-et-* samo u jednini, u množini se ponašaju kao imenice tipa *sëlo* i *pôle*. U OLA se imenica *dîvo* u množini tretira kao *püce*, tako da je navedena zbirna imenica *drëvâd*, g. *drëvâdî(h)*, no to na terenu nije potvrđeno. S druge strane, ovjerena je imenica *dîva* (ž. r.) s izmjenom značenja (o tome v. imenice ž. r.).

Imenica *pôdne* nema proširenja u deklinaciji: *pôdne*, *pôdna*, *pôdnu*, *pôdne*, *pôdnem*, *pôdnu*.

Množinski oblik *nebësa* naveden je u OLA u frazemu: *otvorila se nebësa da grîmî*.

U genitivu množine nastavak je *-â*, kod starijih već rijetko i *-ah* (kao u m. r., viđeti gore). Nastavak *-î* ovjeren je samo u imenici *govëdo – gövëdî* (vjerovatno analoški prema genitivu zbirnih imenica na *-ad* iz istoga semantičkoga polja: *jùnâdî*, *tëlâdî*). Nepostojano *a* javlja se u g. imenica srednjega roda koje na kraju osnove imaju suglasničku grupu: *stëgno – stëgâñâ* (imenica je ovjerena samo kod jedne ispitanice s Majstora u ovome obliku, n. *stëgña*), *rëbro – rëbârâ*, *brâstvo – brâstâvâ*, *domaćînstvo – domaćînstâvâ*, *stâbâlah*, *gövânâ*.

U g. dvosložnih imenica akcenat je na osnovi: *sêlâ*, *pôlâ*, *kôlâ*, uz: *rëbârâ*, *jèdârâ* kod imenica s nepostojanim *a*. Međutim, nerijetko se čuva akcenat na nastavku: *gnîezdâ*, *glijetâ*, *krîlâ*, a to je tipično i za pl. tantum: *ustâ* (Majstori, Vrpolje), *vrâtâ*, *lêjâ*, ali *pléćâ* (u ž. r. *plêćîh* i *plêćî*). Drugi nastavci u genitivu množine imenica srednjega roda nijesu potvrđeni. Imenica *gûmno* u g. glasi *gûmnâ* (jednom potvrđeno i *gûmnâ*). Samo je jedan ispitanik upotrijebio disimilovani oblik *gûvno* i samo smo kod njega zabilježili g. *gûvânâ*.

#### 4.1.1.2.1. Akcenatska paradigm A

U akcenatsku paradigmu A spadaju imenice koje imaju nepomičan akcenat na osnovi. U skladu s prethodno uspostavljenom metodologijom, podijelićemo ih u provizorne skupine prema broju slogova i poziciji akcenta. Nijesu zabilježene imenice srednjega roda s akcentom na završnome slogu.

A-1 – akcenat na prvome slogu dvosložnih i višesložnih imenica:

N.	zřno	küćîste	brâstvo	Čëvo
G.	zřna	küćîsta	brâstva	Čëva

D.	zřnu	küćīštu	brästvu	Čëvu
A.	zřno	küćīše	brästvo	Čëvo, nà Čevo
I.	zřnom	küćīštem	brästvom	Čëvom
L.	zřnu	küćīštu	brästvu	Čëvu
n.a.	zřna	küćīšta	brästva	
g.	zfnā	küćīštā	brästāvā	
d.i.l.	zřnima	küćīštima	brästvima	

Ovđe spadaju: *bläto, bräšno, br̄sāne, cárstvo* (predsonantsko duljenje), *cklö, čüdo* (G. *čüda*, g. *čüdā*), *žübre* (G. *žübra*), *Grähovo, gr̄jāne, gröz̄je, gvöz̄je, kïlo* (g. *kilā/kil'ā*), *klükko* (mlađi *klükko* i *klüpko*, g. *klükā* i *klükā*, d.i.l. *klücima*), *ölovo, östrvo, päcēne, pazuho, përo* (g. *pérā(h)*), *rälo* (g. *rälā*), *röstvo, sälo, sìto, smëće, srëbro, sr̄pstvo, stëgno* (g. *stëgānā*), *stöpalo, Trešńevo, üle, Vältšta, vöće, zële, zlö, žito*.

Imenice *cklö* i *zlö* smo svrstali u a. p. A jer je u njima morfem nastavka jedini vokal, te se akcenat ne može naći na drugome mjestu u riječi.

A-2 – imenice s nerelacijskim morfemom *-en-* s nepomičnim akcentom na prвome slogu u G., D., I., L. i svim padežima množine

N.	íme	n.a.	ímena
G.	ímena	g.	ímēnā
D.	ímenu	d.i.l.	ímenima
A.	íme		
I.	ímenom		
L.	ímenu		

Ovđe spadaju: *brëme* (g. *brëmēnā*), *nëvríeme, plëme* (A. *u plëme* i *ü pleme*, g. *plëmēnā*), *prëzime* i *prézime* (g. *prëzimēnā*), *räme* (A. *na räme*), *šlëme* (g. *šlëmēnā*), *sëme* (g. *sëmēnā*), *vìme* (g. *vìmēnā*), *vríeme* (A. *za yríeme* i rijetko *zä yríeme*, g. *vrëmēnā*).

Povremeno (rijetko) preskakanje akcenta na proklitiku u A. kod imenica *plëme* (*ü pleme* zabilježeno samo jednom) i *vríeme* (*zä yríeme*) ukazuje na ostatke a. p. c kojoj su pripadale, ali je snažna tendencija ujednačavanja ovih imenica s izvornim a. p. a. U množini sve imenice imaju akcenat na početnome slogu, bez preskakanja.

### A-3 – akcenat na unutrašnjem slogu višesložnih imenica

N.	kor̄to	orûžje
G.	kor̄ta	orûžja
D.	kor̄tu	orûžju
A.	kor̄to	orûžje
I.	kor̄tom	orûžjem
L.	kor̄tu	orûžju
n.a.	kor̄ta	
g.	kör̄tā	
d.i.l.	kor̄timā	

Ovde spadaju:

": bogästvo, Cetîne, čedilo, domazëstvo, držälo, gâžâne, garavište, godište, govëdo (g. gövëdî), kolëno (g. kôlénâ(h), d.i.l. kolénima), kopito, kùpâne, kupatiłlo, mastiłlo, násële, nosila, ogledälo, ognîšte, pokâjâne, pokùćstvo, prîmòre, prołèće, provòžéne, Rastovarišta, rešeto, rukovòstvo, Sarâjivo, saučëšće, sirište, snimânje, strâdâne, Unîšta (g. s. Ūnîštâ), vretëno, zabrže, želëzo.

^: čobânstvo, domaćînstvo (g. domaćînstâvâh/domaćînstâvâh), žetînstvo, imâne, inostrânstvo, izdâjstvo, jedînstvo, okružêne, orûžje/orûže (ali i örûžje), osigurâne, oslobožêne, preoterećêne, prostrânstvo, saslušâne, ugostitêlstvo, Uskrsêne, vesêle (OLA vesële, potvrđeno danas samo kod jedne informatorke s Majstora).

U a. p. A vidimo postojanost akcenta na istome slogu. Jedino kod imenica s akcentom na unutrašnjem slogu akcenat prelazi (kao kod m. r. i ž. r.) na prvi slog u genitivu množine.

#### 4.1.1.2.2. Akcenatska paradigma B

U a. p. B spadaju one imenice srednjega roda koje u množini imaju akcenat na nastavku (u g. i d.i.l.). To mogu biti imenice bez proširenja osnove i s proširenjem morfemom -t- (one uvijek samo u jednini).

B-1: imenice bez proširenja

		B-1/A
N.	gnijezdo/gníjiezdo	kamêne
G.	gnijezda/gníjiezda	kamêna
D.	gnijezdu/gníjiezdu	kamênu

A.	gní <sup>j</sup> ezdo/gní <sup>j</sup> ezdo, ù gni <sup>j</sup> ezdo	kamêne	rëbro, u rëbro
I.	gní <sup>j</sup> ezdom/gní <sup>j</sup> ezdom	kamênem	rëbrom
L.	gní <sup>j</sup> ezdu/gní <sup>j</sup> ezdu	kamênu	rëbru
n.a.	gní <sup>j</sup> ezda/gní <sup>j</sup> ezda	kamêna	rëbra
g.	gní <sup>j</sup> ezdâ/gní <sup>j</sup> ezdâ	kamênâ	rëbârâ
d.i.l.	gní <sup>j</sup> ezdîma/gní <sup>j</sup> ezdîma	kamênîma	rëbrima/rebrîma <sup>86</sup>

Ovde spadaju imenice:

" : *slôvo* (g. *slôvâ(h)*, *slovîma*), *bëdro* (g. *bëdârâ*, d.i.l. *bedrîma*), *jëdro*

^ : *kolîca*, *crîevo* (A. *na\_crîevo*).

#### B-2.1 – imenice s nerelacijskim morfemom *-et-* s kratkim akcentom

N.	järe	magäre
G.	jarëta	magarëta
D.	jarëtu	magarëtu
A.	järe	magäre
I.	jarëtom	magarëtom
L.	jarëtu	magarëtu

Ovde spadaju: *jägñé – jagnëta*, *křme – krmëta*, *tële – telëta*, *čélâde – čelâdëta*, *štëne – štenëta*, *pïle – pilëta* (i *pïple*).

#### B2-2 – imenice s proširenjem *-t-* s kraćenjem dužine u kosim padežima

N.	jâ <sup>j</sup> e	prâse
G.	ja <sup>j</sup> ëta	prasëta
D.	ja <sup>j</sup> ëtu	prasëtu
A.	jâ <sup>j</sup> e	prâse
I.	ja <sup>j</sup> ëtom	prasëtom
L.	ja <sup>j</sup> ëtu	prasëtu
n.a.	jâja	
g.	jâjâ(h)	
d.i.l.	jâîma	

<sup>86</sup> Akcenat na nastavku zabilježili smo samo jednom.

Ovde spadaju: *ždr̩jebe* – *ždrebëta*, *pârče* – *parcëta*, *d̩jete* – *ȝetëta*, *zv̩ere* – *zvjerëta*.

Premda su navedene imenice različitoga porijekla, u svima je došlo do kraćenja dugoga akcenta iz N. i A. u višesložicama: *d̩jete* (< \*d̩ētē) – *ȝetëta* (< \*ȝētēte) – kraćenje ispred dominantnog unutrašnjeg akuta (upor. Kapović 2015: 427<sup>1571</sup>), *jarëta* (< \*järēte), *prasëta* (< \*pôrsëte) analogijom prema *telëta* (< \*telëte) (upor. Kapović 2015: 520).

#### 4.1.1.2.3. Akcenatska paradigm C

Akcenatska paradigm C obuhvata imenice srednjega roda kod kojih dolazi do pomjeranja i do preskakanja akcenta.

N.	gûmno	krîlo	d̩rvo
G.	gûmna	krîla	drvëta
D.	gûmnu	krîlu	drvëtu
A.	gûmno, nâ gûmno	krîlo, ù krîlo, nâ krîlo	d̩rvo, pò <sup>d</sup> drvo
I.	gûmnom	krîlom	drvëtom
L.	gûmnu	krîlu	drvëtu
n.	gûmna	krîla	d̩rva
g.	gûmnâ/gûmnâ	krîlâ(h)	d̩rvâ
d.i.l.	gûmnîma	krîlîma	drvîma
a.	gûmna, ù gûmna/ù gûvna	krîla	d̩rva

Ovde spadaju:

": *b̩rdo* (A. zâ brdo i za b̩rdo, ùz brdo, L. prî brdu, g. b̩rdâ, d.i.l. b̩rdima), *čëlo* (A. nâ čelo, ù čelo), *gr̩lo*, *kôlo* (G. ïs kola, A. ù kolo, g. kôlâ, d.i.l. kolîma, a. ù kola), *lëto* (G. preo jeta / preko jeta, A. ù jeto), *mjësto* (A. nâ mjesto i nâ mjesto), *nëbo* (G. ïz neba, A. ù nebo, zâ nebo), *pôle* (G. ïs pola, A. nîs pole, nâ pole, ù pole/u pôle), *sëlo* (G. ï selâ, ispo selâ, A. sëlo, prozâ selo, ù selo / u sëlo), *sřce* (G. ò srca, uzâ srca, A. ù srce), *zdrâvle/zdrâvle* (A. nâ zdravle / nâ zdrâvle).

^ : *drûštvø* (A. nâ drûštvø), *cvî'eće* (G. bës cvî'eća i bes cvî'eća, A. ù cvî'eće, prös cvî'eće / krös cvî'eće, L. pò cvî'eću), *grôble/grôbjø* (A. nâ grôble/grôbjø), *lêža* (g. lêžâ, a. nâ lêža i na lêža), *lîšće* (G. òd lîšća, A. ù lîšće, L. pò lîšću), *mëso* (G. bëz mësa, A. ù mëso), *mlîeko* (A. ù mlîeko), *môre/môre* (G. ïz môra i iz môra, A. ù mōre, zâ môre), *pîvo* (A. nâ pîvo), *plûća* (g. plûćâ, a. nâ plûća, d.i.l. plûćîma), *sř'eno* (L. pò sř'enu), *ûsta* (g. ûstâ, a. ûsta – kontrakcija vokala u sandhiju, d.i.l. ûstîma), *vîno* (A. zâ vîno, g. vînâ), *vrâta* (g. vrâtâ, d.i.l. vrâtîma, a. nâ yrâta, ù yrâta),

*zdravíe/zdrávíe* (A. *nà zdravíe* / *nà zdravíe*), *Ždrívelo* (G. *ispòd Ždrívela*, A. *nà Ždrívelo*, *uzà Ždrívelo*, *nizà Ždrívelo*), *súnce* (G. *sà súnca*), *zláto* (G. *öd zláta*, A. *ù zláto*).

Zbog preskakanja ovđe spadaju i oblici jednine imenica *öko* (*ùoko*) i *ùho* (G. *bèz uha*, ali *iz ùha*, A. *u ùho*), koje u množini pripadaju imenicama ženskoga roda *i*-vrste. Kod mlađe populacije u imenici *ùho* došlo je do promjene *h > v*, u kom slučaju imenica ponekad mijenja i deklinacijski tip. Naime, zabilježen je G. *ùva* (kao i *ùha*) i *uvěta* (a. p. B).

Imenice *sélo*, *břdo*, *pôle* u množini imaju akcenat na osnovi, pa se mogu svrstati u mješovitu paradigmu a. p. C-A. Imenica *břdo* izvorno je n. p. *a*, ali u jednini bilježimo preskakanje u akuzativu i lokativu (*zà brdo* i *za břdo*). Imenica *sélo*, izvorno n. p. *b*, danas ima mješovitu paradigmu (u množini češće d.i.l. *sélima* nego *selīma*, a g. uvijek *sélā*). I imenicu *plátno* zabilježili smo s akcentom koji preskače (G. *ö plátna břelōga* – a. p. *b > a*. p. C – Majstori, ali je kod drugih informatora nijesmo mogli potvrditi pomicnost (*ot plátna*, *u plátno*). Imenica *pôle* izvorno je jedina od navedenih n. p. *c*, ali je u množini ona sinhronijski n. p. A sa stabilnim akcentom na osnovi u svim padežima, od n. p. *c* zadržala je preskakanje u padežima jednine.

Iz a. p. *a* u sinhronoj a. p. C u njeguškome govoru nalazimo ove imenice: *lěto* (sekundarno preskakanje u G. i u A.), *mjěsto*, *grlo*, dok je djelimičan ili potpun prijelaz iz a. p. *b* potvrđen za imenice *gumno*, *krilo*, *mlívko*, *Ždrívelo*.

U njeguškome govoru nalazimo imenicu *plěća* u sr. r. i *plěći* u ž. r., gotovo jednako rasprostranjene. U OLA su navedene obje varijante. U genitivu množine zabilježili smo oblike sr. r.: *plěćā* (Erakovići, mlađi), ž. r.: *plěćī* (Mirac, srednji), *plěćīh* (OLA).

	sr. r.	ž. r.
n.	plěća	plěći
g.	plećā	plěćī(h)/plěćī
d.i.l.	plěćīma	plećīma
a.	nà pleća	nà pleći

Kao *plěća* mijenjaju se imenice: *Pôda* – *ù Poda*, *lěža* – *nà lěža*, *s lěžā*.

Imenica *pôdne* u njeguškome govoru ponaša se kao imenica na *-e*, a ne imenica na *-ø* s proširenjem *-v-* (podneva): G. *öd pôdna*, D. *pôdnu*, A. *nà pôdne*, *ù pôdne*.

Imenica *döba* se javlja i u jednini i u množini u istome obliku, u ustaljenim izrazima. U množini je srednjega roda: (*kö znâ u kojâ döba*, *u tâ döba*), a u jednini muškoga (*poslijed ovâj-doba*, *u ovâj-*

*doba*) i srednjega (*ovô je kâsnô döba, u onô döba, u nâše döba*). U drugim padežima i konstrukcijama nijesmo ga zabilježili.

#### 4.1.2. Imenice e-vrste

Ovu vrstu čine

- imenice ženskoga roda koje u N. imaju nastavak *-a*: *žëna, lopäta, käpa, ožïca, völä, kötula*
- imenice koje u N. imaju nastavak *-a*, a označavaju osobe muškoga pola: *täta, kadïja, gäzda, komšïja* (rijetko *konšïja*), *interežžïja, Cüca, Jeremïja, Niköla, Andriïja*
- dvosložna ženska imena koja u N. imaju nastavak *-e*: *Dëse, Îke, Mâše, Mile, Stâne* (gramatički morfem u N. se našao analogijom prema vokativu, a ove imenice, kako se vidi iz primjera, uvijek imaju dugosilazni naglasak na prvoj slozi)
- zbirne imenice (*singularia tantum*): *bräća, žëca, göspoda*
- brojevne i količinske imenice tvorene sufiksom *-ica* i *-iňa* (*singularia tantum*): *dvoïca, troïca; petiňa, šestiňa, višiňa, kolciňa*
- imenice *pluralia tantum* koje u n. imaju gramatički morfem *-e*: *gäče, güsle, näcve/nävći, Gläde.*

Nastavci deklinacije imenica e-vrste

N. -a/-e	-e
G. -ë / -ê	-ä/-ã/-ă/-äh/-ăh/-ăh // -â/-/-/-h/-h // -/-
D. -i	-ma/-ma // -ma
A. -u	-e
V. -o/-a/-e	-e
I. -õm / -õm	-ma/-ma // -ma
L. -i	-ma/-ma // -ma

Vokativ jednine ima nastavak *-o* (*mâjko, kùćo, ževôjko/žëvôjko, žëno, fukåro, budâlo*). Kod nekih imenica ipak vokativ se jednači s nominativom: *mâma, bâba, täta, têtka, Milëna, Râdmila, Zôrka*. Ovo vrijedi i za imenice na *-ica*: *Mârica, Sâvica, Rûmica*, ali zabilježili smo i *mladîce* i *lîena guzîce*, što je, čini se, u njeguškome govoru novijega datuma. Osim toga analoški uticaj nominativ na vokativ ovjeren je i u imenici *mâca* (dozivanje mačke). Ženska dvosložna imena u vokativu imaju nastavak *-e* koji je poopšten i u nominativu: *Mâre, Stâne, Mile, Îke*.

Genitiv množine ima nastavak *-ā/-ā*, kod starijih je (bio) i *-ā*: *krâvā/krâvāgā*,<sup>87</sup> *gòdīnā/gòdīnāgā*, *pričā/pričā*, *kôzā/kôzāgā* i *òvācā/òvācāgā*. Uz to, kod starijih se još čuje i nastavak *-āh* (i *-āh*), s finalnim *-h*: *cřkāvāh*, *nâhīlāh*, *nâdnīcāh*, *poròdīcāh/poròdīcāgh*, *kôzāh/kôzāh*, *drūgāh*. No sve je češći,<sup>88</sup> naročito kod mlađe generacije, nastavak *-ī*: *löptī*, *tâjnī*, *mâjkī* (OLA *mâjākā*), *šānsī*, *šípkī* (i *šípākā*).

U množini su dativ, instrumental i lokativ sinkretični i imaju nastavak s očuvanom akutskom dužinom *-āma*, ako nastavak nije pod akcentom: *-āma*. Nijesu očuvani stari nastavci ovih padeža ni u tragovima. Rešetar (2010: 221) za sva tri padeža bilježi nastavak *-ma* u Tivtu, Prčanju, Mulu, Ozrinićima (svi u okolini Njeguša), ali samo za Tivat daje primjer imenice ženskoga roda: *ćērmā*. I u Crmnici (Miletić 1940: 402–403) se javlja nastavak *-ma* u d. ali samo kod imenica muškoga roda, za ženski rod nema nijednoga primjera (ibid. 406–407).

U imenicama čija osnova završava na *k*, *g*, *h* u D. i L. dolazi do sibilizacije: *mâjci*,<sup>89</sup> *r̄v̄eci*, *rûci*, *nâvici*, *pôlitici*, *knîzi*, ali *poBöki*, *stöki*, *strëhi* (u OLA *strëyi* /strëgi/), *mûhi* (OLA *mùhi* /mùyi/), *dügi*. U konsonantskim skupinama sibilizacije nema: *tëtki*, *kùčki*, *mâski* (*mâska* – mazga).

Nepostojano *a* javlja se u genitivu množine imenica tipa: *sèstârā*, *òvâcâ(h)/òvâcâgâ(h)*, *dâsâkâ*, *kôkošâkâ*, *pjësâmâ*, *cřkâvâ*, *gûsâlâ*, *îskârâ(h)* (OLA), *mâjâkâ(h)* (OLA). Posljednji primjer danas je nepoznat, ovjeren je samo g. *mâjkî*.

#### 4.1.2.1. Akcenatska paradigm A

Kod imenica ženskoga roda relevantan je i razlikovan genitiv množine, te čemo klasifikaciju bazirati između ostaloga i na akcentu u tome padežu.

Imenice koje pripadaju akcenatskoj paradigmi A podijelićemo prema broju slogova i poziciji akcenta u riječi na ove skupine:

A1-1 – “na prвome slogu osnove

- a. u g. imaju ^ na osnovi (ako imaju množinu):

N.	kùća	n.	küće
G.	kùćē	g.	kûćâ

<sup>87</sup> Oblik sa poluglasnikom stavljamo na drugo mjesto jer se danas poluglasnik rijetko čuje na Njegušima.

<sup>88</sup> Zaključak je podržan i time što je jedan mlađi ispitanik na upit kreirao genitiv množine *łglī*, dok se u govoru čuje samo *igälā*.

<sup>89</sup> Iako je zabilježen N. *šćérka*, D. i L. su uvijek *šćëri*, g. *šćerî/šćérî*.

D.	kùéi	d.i.l.	kùcéāma
A.	kùéu	a.	kùcé
V.	kùéco	v.	kùcé
I.	kùcéōm		
L.	kùéi		

Ovđe spadaju: *bäba, bälä, bärä, Böka, bräća, bräva, brüka, büha, cësta, Cüce, čäša, čëla, dräča, dräma, dřva* (G. *dřvē*, A. *dřvu*, I. *dřvōm*), *Düka, düsa, Žüza, gäzda, güma, žära, hřpa, stöka* (sing. tant.), *Gläde, jäma, käča, käpa, käša, kësa, kiša, kniga, köža, kräva, křpa, kùća, lipa, löza, màca* (malj), *mägla, mäma, měža, Mítra, mrëža, müha, müka, nüžda, pära, päša, pjäca, pläsa, plöča, präća, preža, riba, rösa, rüpa, silla, släma, släva, slïka, slöga, snäha, söba, srëća, stäza, stöka, stöpa, süpa, süza, svräka, tica, sväža, šliva* (ranije bilo *slična*), *štëta, štïca, šüma, täta, tëća, tëza, tica, üra, väla, vjëra, vläga, völa, vräna, vrëća, vrüća, zlïca, zmija, zgräda, žëla, žïca, žïla, žüka* (vrsta biljke), *zïpa*.

b. u g. "na osnovi, dužine na posljednjem slogu osnove i nastavku:

N.	gödina	n.	gödine
G.	gödinē	g.	gödīnā/gödīnä/gödīnä
D.	gödini	d.i.l.	gödināma
A.	gödinu	a.	gödine
V.	gödino	v.	gödine
I.	gödinōm		
L.	gödini		

Ovoj grupi pripadaju: *Ämerika, äkcija, Bäice, bälérku/bälíerka, bäs Tina, bäs Tinica, bïeda, böćica, càrica, brökvica, Bükovica, càrina, Cvijeta, čëtkica, cikara, döktorica, dösada, dübovina, düšänka, gödina, göspoda, göspoža, grüpica, istina, jäbuka, jägoda, kämata, kökoška, körota, kötula, kùćica, kükavica, kühina, lämica, läzina, ligunica, Lübica, Märlica, Milica, mälinia, màslina, mühalica, nädnica, nëvjesta, öbala, ödiva, ömladina, ötava, pälica, pöćera, Tröica, pögibija, pöhvala, pölitika, pöruka, pösuda, prećica, prehlada, prepreka, prešeke, rödica, sähvana, sküpština, slüšalica, snivježnica, stänica, stärlica, stëpenica, stötina, südbina, svëkryva, üdaja, üglava, ülica, üpala, Väsilija* (muško ime), *vikendica, vlädika/lädika*.

c. u g. imaju nepostojano *a*:

N.	bükva	n.	bükve
G.	bükvē	g.	bükāvā
D.	bükvi	d.i.l.	bükvāma
A.	bükvu	a.	bükve
V.	bükvo	v.	bükve
I.	bükvōm		
L.	bükvi		

Ovako se mijenjaju: *bäčva, blītva, bītka, brëskva* (g. *brësākā*), *brītva, bükva, däkska, grëška, günska, īgra, köcka, krüška, kùčka, lëtva, lütka, lüska, mäčka, mäska* (mazga), *mëtla, mřkva, pīčka*,<sup>90</sup> *püška, rüčka, smökva, sükńa, šëtva, tëtka, třska, žnëtva*.

#### A1-2: ^na prvome slogu osnove

a. u g. ^na prvome slogu osnove:

N.	mâjka	n.	mâjke
G.	mâjkē	g.	mâjkī/mäjákā
D.	mâjci	d.i.l.	mâjkāma
A.	mâjku	a.	mâjke
V.	mâjko	v.	mâjke
I.	mâjkōm		
L.	mâjci		

Ovde spadaju imenice: *mâjka* (g. *mâjkī*),<sup>91</sup> *Brânska, Anžje, Bôse, Dêse, Îke, Lûka, Mâše/Mäše, Mîle, prâvda, sârma* (g. *sârmā*, mlađi *sârmī*), *snâga, strîna, sûša, šcérka, tâbla, tâjna* (g. *tâjní*), *ûjna, Pêtka, nâvika/nâvika, pârtija, pênzija/pênsija, svôjta* (sing. tant.), *vêrzija, zâstava*.

<sup>90</sup> U afektu se dulji: *pīčka*.

<sup>91</sup> Genitiv množine u OLA je *mäjákā*, što u govoru danas nije potvrđeno ni direktnim upitom.

b. s nepostojanim a u g.

N.	cíkva	n.	cíkve
G.	cíkvé	g.	cíkvává
D.	cíkvi	d.i.l.	cíkváma
A.	cíkvu, u cíkvu / üçíkву	a.	cíkve
I.	cíkvom		
L.	cíkvi		

A2-1 – "na unutrašnjem slogu:

a. u g. " na istome mjestu:

N.	poròdica	n.	poròdice
G.	poròdicé	g.	poròdícá/poròdícáš/poròdícáh/poròdícáh
D.	poròdici	d.i.l.	poròdicáma
A.	poròdicu	a.	poròdice
I.	poròdicom		
L.	poròdici		

Po ovoj paradigmii mijenjaju se imenice: *bistíčerňa*, *danášnica*, *ževeríčna* (g. *ževeríčnī*), *godíšnica*, *iněkcija*, *jezíkoča*, *kafánica*, *kecélíca*, *košärica*, *livádica*, *oskùdica*, *ostúpnica*, *pukötina*, *pustolòvina*, *repùblika*, *siromáština*, *učítelíca*, *utròbica*, *zagrádnica/zagrànicia*, *Zaüglina*

Imenice *lépota*, *visína*, *šírìna*, *dubìna*, *sloböda* su, izgubivši pomicnost, pripale ovoj grupi. Imenice *göspoda*, *südbina* učvrstile su akcenat na prvome slogu i pripadaju takođe a. p. A. Za razliku od njih, imenica *planìna* (i *sramöta* u frazemu šílu nà sramotu) čuva odraze stare a. p. c (v. niže).

b. u g. (ako imenica ima množinu) " na istome mjestu:

N.	životíňa	n.	životíne
G.	životíňé	g.	životíńá
D.	životíní	d.i.l.	životíńáma
A.	životínu	a.	životíne
V.	životíño	v.	životíne
I.	životíńom		
L.	životíní		

Ovako se mijenjaju imenice: *babetīna*, *Bećirūša*, *brańevīne*, *ciganīja*, *desetińa*, *diònica*, *žedovīna*, *kapěla*, *komšíja/konšíja*, *kosačīca*, *kotarīca*, *krivīna*, *kralevīna*, *Krivošīje*, *kumpanīja*, *Kustudīja*, *Kuševīja*, *Łepurīce*, *mirovīna*, *mješavīna/mlešavīna*, *mušterīja*, *polovīna*, *portěla*, *ožovīna* (Mirac *özovina*), *starevīna*, *suhoměžja*, *svaštočīna*, *trgovīna*, *udořīca/udovīca*, *ujčevīna*, *uspiňāča*, *varevīna*, *vručīna*, *zgradarīca*, *životīna*.

c. u g. "na prvome slogu i dužine na posljednjem slogu osnove i dugim nastavkom:

N.	čaräpa	n.	čaräpe
G.	čaräpē	g.	čäräpā
D.	čaräpi	d.i.l.	čaräpāma
A.	čaräpu	a.	čaräpe
I.	čaräpōm		
L.	čaräpi		

Ovako se mijenjaju i imenice: *budäla* (zabilježeno i *büdala*), *čaräpa*, *čvorùga*, *delìja*, *držàva*, *fukàra* (V. *fukàro*), *glaviča*, *grančīca*, *granīca*, *gravàla*, *Grkìna*, *grobnīca*, *hilàda/ilàda*, *Kadīja*, *kafàna*, *kamàstra*, *kartīca*, *kašīka*, *komìta*, *koprìva*, *kralīca*, *livàda*, *mladīca*, *nežèla*, *ožīca*, *pečīna*, *polàna*, *prosùla*, *pustàra*, *rabòta*, *rakìja*, *stolīca*, *strankìna*, *subòta*, *surùtka*, *svastīka*, *sušàra92 (ranije *šušàra*), *šekìra*, *trpëza*, *tvržàva*, *unùka*, *valüga*, *verìge*, *Vrbìca*, *žičära**

Ovđe spadaju i lična imena i sing. tant. imenice: *Andrija*, *Anželija*, *Aüstrija*, *Bjelìce*, *četvorìca*, *Danìca*, *dobròta*, *dostìna*, *dvořīca*, *Gaëta*, *Goràžda*, *Gospàva*, *Guñìna*, *Hercègovina*, *Ilìja*, *Jelèna*, *Jeremìja*, *Milëna*, *imovīna*, *kolicīna*, *ladìna*, *ladovīna*, *Nikòla*, *obùća*, *petìna*, *Podgòrica* (i novije *Pòdgorica*).

d. s nepostojanim a u g.:

N.	vilüška	ževôjka
G.	vilüškē	ževôjkē
D.	vilüšci	ževôjci
A.	vilüšku	ževôjku
V.	-	ževôjko/žèvôjko
I.	vilüškōm	ževôjkōm
L.	vilüšci	ževôjci

<sup>92</sup> Sufiks *-ära* uvijek je pod akcentom: *sirära*, *pršutära*, *mesära*, *pekära*, *kožära*, *pivära*, *žełezära*.

n.	vilűške	ževôjke
g.	vilűšákā	ževôjákā
d.i.l.	vilűškāma	ževôjkāma
a.	vilűške	ževôjke
v.	-	ževôjke/žëvôjke

Ovđe spada i *bilěška* (g. *bilěžákā*), koju smo jednom zabilježili i s početnim akcentom (*bilěška*).

Dužina u *ževôjka* rezultat je predsonantskoga duljenja (što se potvrđuje kratkim akcentom u genitivu množine). Čirgić (2012: 26) imenicu *đevojka* navodi kao jedinu imenicu ženskoga roda u kojoj se akcenat u V. „(i to nedosljedno)“ pomjera na prvi slog.

e. s predakcenatskom dužinom i stalnim mjestom akcenta na unutrašnjem slogu:

N.	nāstâvnica	nēmäština
G.	nāstâvnicē	nēmästinē
D.	nāstâvnici	nēmäštini
A.	nāstâvnicu	nēmäštinu
V.	nāstâvnica	-
I.	nāstâvnicōm	nēmästinōm
L.	nāstâvnici	nēmäštini
n.	nāstâvnice	
g.	nāstâvnīcā	
d. i. l.	nāstâvnicāma	
a.	nāstâvnice	
v.	nāstâvnice	

U imenicama *nāstâvnica* i *nāpōjnica* dužina akcentovanoga sloga posljedica je predsonantskoga duljenja. Ovđe spada i imenica *bratānična* (g. *bratāničnī*).

A2-2: ^ na unutrašnjem slogu:

a. u g. ^ na istome slogu:

N.	kontrôla	n.	kontrôle
G.	kontrôlē	g.	kontrôlā
D.	kontrôli	d.	kontrôlāma

A.	kontrôlu	a.	kontrôle
V.	kontrôlo	v.	kontrôle
I.	kontrôlôm	i.	kontrôlâma
L.	kontrôli	l.	kontrôlâma

Ove imenice pripadaju navedenoj paradigmii: *Albânia/Albânia, bregâda, dokumentâcija, famîlia, garânta, generâcija, gimnâzija, fotêlica, istôrija, Itâlija/Itâlija, Jugoslâvija/Jugoslâvija, kancelârija, karikatûra, kastradîna/kaštradîna, komîsija, kontrôla, korôna, kostûrnica, krtôla, kužîna, legênda, lemuzîna, mašîna, munîcija, okupâcija/okupâcija, pašâda, pokâjnica, polîcija, poloprîvreda, prodâmnicâ/prodâvnica, promôcija, revolûcija, rezêrva, televîzija, travêsa, travêsica, zahvâlnica*.

A3-1 – s predakcenatskom dužinom (u g. akcenat prelazi na prethodni slog):

f. " - u g. akcenat prelazi na prethodni slog:

N.	bôlnîca <sup>93</sup>	n.	bôlnîce
G.	bôlnîcē	g.	bôlnîcâ
D.	bôlnîci	d.	bôlnîcâma
A.	bôlnîcu	a.	bôlnîce
I.	bôlnîcôm	i.	bôlnîcâma
L.	bôlnîci	l.	bôlnîcâma

Ovde spadaju imenice: *bolêštîna, nâhîja, nâšlêdnica, nâšèdnica, prîlîka, prîrôda, svêtiňa*.

A-C: akcenat prelazi na proklitiku u akuzativu, inače se ne pomjera:

N.	planîna	n.	planîne
G.	planînê	g.	plânînâ
D.	planîni	d.	planînâma
A.	planînu / ù planinu	a.	planîne
V.	planîno	v.	planîne
I.	planînôm <sup>94</sup>	i.	planînâma
L.	planîni	l.	planînâma

<sup>93</sup> Čuje se povremeno i *bôlnica*, što je vjerovatno uticaj nekoga sušednoga govora.

<sup>94</sup> U Ćirgićevom transkriptu zabilježeno u jednom slučaju i: *Njëgoš planinôm*, što mi nijesmo čuli.

Ovako se mijenjaju: *bânda* (G. *bândē*, A. *nâ bându*, g. *bândâ*, d.i.l. *bândâma*), *planîna* (is *planînē*, ali ù *planinu*), *sramòta* (prelazi samo u frazemu *sìlu nâ sramotu*, inače *na sramòtu*).<sup>95</sup> Čirgić (2012: 25) zapisuje: „Izuzetno rijetko bilježili smo i akcenat *planinê* (gen. jed.), i to od istih informatora od kojih smo bilježili oblik tipa *planînê*.“ U Čirgićevim transkriptima našli smo jednom i I. *planinôm*. Mi smo čuli samo G. *planînê*, I. *planînôm*.

#### 4.1.2.2. Akcenatska paradigmata B

U akcenatsku paradigmata B ubrajaju se imenice ženskoga roda koje u genitivu i instrumentalu jednine te u genitivu množine imaju dugi akcenat na nastavku, a u dativu, instrumentalu i lokativu množine kratak akcenat na prвome slogu nastavka. Kratak akcenat u njeguškome govoru dosljedno je pomjeren s posljednjega otvorenog sloga.

N.	sëstra	brâzda
G.	sestrê	brâzdê
D.	sëstri	brâzdi
A.	sëstru	brâzdu
V.	sëstro	-
I.	sestrôm	brâzdôm
L.	sëstri	brâzdi
n.	sëstre	brâzde
g.	sëstârâ	brâzdâ(h)
d.i.l.	sestrâma	brâzdâma
a.	sëstre	brâzde
v.	sëstre	-

Ovđe se ubrajaju:

": , žëca (G. žecê, I. žecôm), žëna (g. ženâ, rijetko ženâh)<sup>96</sup>

^: hrâna/hrânadrûga (g. drûgâ), mašîna (g. mašinâ), prûga (g. prûgâ), slûga (g. slûgâ), snâga, sôva (I. sôvôm, zabilježeno i sôvom, g. sôvâ, d.i.l. sôvâma), svîna (d.i.l. svînâma), svî'eća (d.i.l.

<sup>95</sup> Ali u visînu, na ledînu, na brzînu (upor. Čirgić 2012: 21). Zabilježeno je ipak pô slobodi.

<sup>96</sup> Mirac: ne stoî kùća nâ zemîlu nô nâ ženu.

*svi<sup>j</sup>ećama), šala* (g. *šālā*, d.i.l. *šālāma*), *šlīva*<sup>97</sup> (G. *šlīvē*), *trâva* (G. *trāvē/trāvē/trâvē*), *vŕsta* (g. *vŕstā*, d.i.l. *vŕstāma*), *zâva/zâva/zâova* (g. *zāvâh*).

Od više složnih riječi s unutrašnjim akcentom koje pripadaju ovoj paradigmii zabilježili smo samo romanizam *kredēnca* (d.i.l. *kredēncāma*), u kojemu je dužina uslovljena položajem pred skupinom sonant + konsonant.

#### 4.1.2.3. Akcenatska paradigmata C

Imenice koje pripadaju akcenatskoj paradigmata C podijelićemo prema broju slogova i poziciji akcenta u riječi na ove skupine:

C1 – jednosložne osnove

a. s kratkim akcentom:

N.	vöda	n.	vöde
G.	vodē	g.	vôdāk
D.	vödi	d.i.l.	vodäma
A.	vödu / üyodu	a.	vöde
V.	vödo	v.	vöde
I.	vodôm		
L.	vödi		

U ovu grupu spadaju i: *göra* (G. *gorē*, A. ügoru, d.i.l. *goräma*), *kösa*, *köza* (g. *kôzā/kôzāh*, d.i.l. *kozäma*), *nöga* (g. *nôgā*, rijetko i *nögâh*), *zöra* (A. *prëzoru*), *zëmlâ/zëmja* (A. üzemlu, I. *podzemjom*).

b. s dugim akcentom:

N.	glâva	n.	glâve
G.	glâvē	g.	glâvâ
D.	glâvi	d.	glâväma
A.	glâvu / üglâvu, kröz glâvu	a.	glâve
V.	glâvo	v.	glâve
I.	glâvôm	i.	glâväma
L.	glâvi	l.	glâväma

<sup>97</sup> rakija od šljive

Ovako se mijenjaju: *brâda*, *cr̄v̄ep̄na* (G. *crīepnē*, A. *zà crīepnú*), *dûša* (V. *dûšo*, g. *dûšâ*, i. *na<sup>d</sup>dûšâma*), *žâda* (G. *od žâdē*, *van žâdê*, I. *pod žâdôm*, L. *prî žâdi*), *fârba* (d.i.l. *fârbâma*), *fîrma* (A. *ù fîrmu*), *grâna*, *grêda*, *kâfa/kâva* (G. *kâvê*, A. *kâfu/kâfu/kâvu*, *nâ kâfu*, *pò kâvu*, g. *kâfâ*), *klûpa* (g. *klûpâ*), *môba*, *pêta*, *plâta* (g. *plâtâ*), *prîča* (A. *zâ prîču*, g. *prîčâ* i *prîčâ*), *rî̄eka* (g. *rî̄ekê*, A. *nâ rî̄eku*), *srīeda* (G. *srīedê*, A. *ù srīedu*, I. *srīedôm*), *stî̄ena*, *strâna* (G. *sa strânê*, a. *nizâ strâne*, *uzâ strâne*), *strâža* (A. *nâ strâžu*), *strûja* (G. *strûjê*, rijetko *strûjê*, A. *nâ strûju*), *šâla* (A. *ù šâlu*, g. *šâlâ*), *škôla* (A. *ù škôlu*), *vôjska* (G. *vôjskê*, A. *ù yôjsku*), *Vr̄ba* (s *Yrbê/s Yrbê*, više *Yrbê*, u *Vr̄bu*, *ù Vr̄bu*, *nâ Vr̄bu*), *zîma* (G. *zîmê* i *zîmê*), *zvî̄ezda* (a. *ù zvî̄ezde*).

Imenica *rûka* (G. *rukê*, A. *nâ rûku*, I. *rukôm*, g. *rûkâ*, rijetko i *rûkâh/rûkâ*, d.i.l. *rukâma*) jedina je imenica s dugim akcentom koja u njeguškome govoru gubi dužinu u padežima u kojima je akcenat na nastavku (genitiv i instrumental jednine, dativ, instrumental i lokativ množine). Izuzetak je jedino genitiv množine kad se povremeno akcenat povremeno bilježi na osnovi, a povremeno na nastavku, a osnova je u oba slučaja duga.<sup>98</sup>

Pešikan (1965: 60) napominje kako se kratkoća prvoga sloga objašnjava uticajem staroga instrumentalala množine ili oblika dvojine: „S obzirom na ograničenost na *rukâma* verovatniji je uticaj dvojine (ova imenica se morala češće upotrebljavati u dvojini nego u množini), tj. može se pretpostaviti ovakav stari odnos: *rûkâm/rukâma*.“

<sup>98</sup> To je karakteristično i za druge crnogorske govore (upor. istočnocrnogorski govor – Stevanović 1933–1934: 82 i 83 za instrumental množine, za novoštakavski uskočki Stanić 1982: 132, где nalazimo potvrdu za kraćenje u G., I., g. *rûkû*, d., i., l., a on navodi i dublete u instrumentalu *glâvama* i *glâvama*, *strânama* i *strânama*, *grêdama* i *grêdama*, *trâvama* i *trâvama*, ali *rûkama* bez alternative i uz više imenica s dugim akcentom; za Gornje Vasojeviće – Stijović 2007: 79 g. *rûkûj*, 2007: 141 i. *rukâma*).

Rešetar (1900: 95–96) navodi da se predakcenatska dužina u ovoj imenici (i to samo u njoj) krati u govoru Ozrinića u instrumentalu (i dativu i lokativu) množine i u instrumentalu jednine (*rûkôm*), dok je u Prčanju u instrumentalu jednine dužina očuvana (*rûkôm*). S obzirom na takvo stanje u Njegušima teritorijalno bliskim govorima, očito je da je kraćenje u genitivu jednine inovacija, kao i da je ta promjena nastala od dualnoga instrumentalala, čemu kao dokaz Rešetar (1900: 96) navodi i kraćenje u imenici muškoga roda *zûb* u Dubrovniku (*zûbima*) i Prčanju (*zubîma*), od koje se instrumental množine takođe često koristi (kao od imenice *ruka*), dok se kod ostalih imenica iste vrste kraćenje ne javlja. U Dubrovniku se kraćenje u instrumentalu množine javlja u većem broju dvosložnih imenica ženskoga roda, u Crnoj Gori je svedeno na imenicu *ruka*.

Tip *ōvca* (s nepostojanim *a* u g.)

N.	ōvca <sup>99</sup>	n.	ōvce
G.	ōvcē	g.	ōvācā/ōvācā/ōvācāh/ōvācāh/ōvācā
D.	ōvcī	d.i.l.	ōvcāma
A.	ōvcu / nā ūvcu	a.	ōvce / nā ūvce
I.	ōvcōm		
L.	ōvcī		

#### 4.1.3. Imenice *i*-vrste

Pod *i*-vrstom podrazumijevaju se imenice ženskoga roda s finalnim konsonantom u osnovi koje u N. imaju *-ø*, a u G. *-i*. Tu spadaju:

- imenice koje označavaju apstraktne pojmove: *rādōs(t)*, *mlādōs(t)*, *stārōs(t)*, *lūbāv*, *pāmēt*
- imenice koje označavaju konkretne pojmove: *kīv*, *cīv*, *stvār*
- imenice koje označavaju bića: *šcēr* (*mātēr* samo u A. u ustaljenim izrazima)
- množina imenica *ōko* i *ūho*: *ōči* i *ūši*
- imenice singularia tantum (zbirne imenice): *čēlād*, *tēlād*, *pārčād*
- imenice pluralia tantum: *plēći*, *přsi*, *gr̄sti* (pregršt – OLA), *kł̄ešti*.<sup>100</sup>

U njeguškome govoru ovo su nastavci datih imenica:

zbirne imenice na <i>-ad</i>			
N.	-ø	-i	-ø
G.	-i	-ī/-î	-ī
D.	-i	-ima/-īma	-ju / -ima
A.	-ø	-i	-ø
V.	-i	-i	
I.	-i/ju	-ima/-īma	-ju / -ima
L.	-i	-ima/-īma	-ju / -ima

<sup>99</sup> Ova se imenica povremeno čuje i s kraćinom: n. *ōvce*, d.i.l. *ovcāma*,

<sup>100</sup> Po tvrdnji informatorke (Raićevići): Znālo sē svē kāko se štō zovē. A sād su svē izmiłēnili. Ožīca, pīrūn, pjāt, nožīc – tō ū po nāšēmu. Šērpa – tēća, korāć, kł̄ešti. A sād nēće nō kł̄ešta. Öće svē da izm̄enē.

Od morfoloških specifičnosti treba pomenuti da u I. znatno češći nastavak *-ju* (*kōšću*, *mūdrošću*, *glâžu*, *krvlu* – starije i *krvju*). Nastavak *-i* ograničen je na određene lekseme ili konstrukcije: *stvâri*, *zànovëti* (*Kaštradîna<sup>j</sup>e nàlešâ sa zànovëti*).

Oblik *gùsli* svega smo jednom zabilježili u naslijedenome materijalu (*uz gùsli* – Raićevići), a danas smo na terenu čuli samo *gùsle* (*e-vrsta*).

Nastavak u g. je uvijek *-ī* (pod akcentom ili ne): *stvârī*, *kōstī*, *rî'ečī*, *mogûćnôstī*, *razlîčitôstī*, *glùpôstī*.

Imenica *ötrôv* zabilježena je u ž. r. (*bez ötrovi* – Mirac, *ötrôv nèkû stâvîo* – Vrba), što se javlja i u Njegoševu djelu (Vušović 1930: 118). U njeguškome je govoru ona i imenica muškoga roda (*gàlica ti je onî ötrôv da se trî'ebê štëtoči e* – Kopito).

Imenica *vèčē* u N. i A. uglavnom ima partikulu *-n*, u slobodnome govoru nije zabilježena s finalnim *-r*. Da je ženskoga roda, vidi se i po kongruenciji: *svâkû vèčen*, *tû vèčê*, *tû vèčen*, *jênu vèčen*.

Zbirnim imenicama *tèlâd*, *ždrèbâd* i sl. u OLA se kao jedinstven nastavak za dativ, instrumental i lokativ navodi *-ju*: *tèlâžu*, *ždrèbâžu*. Očito je instrumentalni nastavak (analogijom prema množinskome sinkretizmu) uopšten na dativ, instrumental i lokativ zbirne imenice (koja je sing. tantum). Danas je taj oblik potvrđen samo kod jednoga informatora iz Erakovića (i to u spontanome govoru za dativ: *nîti ko kùvâ krmâžu*, a kroz pitanje i za instrumental). Kod ostalih je govornika semantika uticala na morfologiju, te zbirne imenice ovoga tipa imaju množinski nastavak *-ima* u d.i.l. (*krmâdima*, *mâčâdima*, *unûčâdima*)<sup>101</sup> i dugo (množinsko) *-ī* u g. (*prâunučâdî*, *magârâdî*, *jùnâdî*).<sup>102</sup> Da je deklinacija mješovita, vidi se po morfemu *-ø* u nominativu i akuzativu. Ove imenice tako ostaju u *i*-vrsti, ali dolazi do miješanja nastavaka jednine i množine.

Nešto je drugačija situacija s imenicom *šćér*, u čijoj se deklinaciji miješaju paradigmne *e*-vrste u jednini i *i*-vrste u množini (više u nastavku).

<sup>101</sup> Stevanović (1933–34: 71) piše da se u istočnocrnogorskome dijalektu (najviše u Piperima, kao uticaj Bjelopavlića, za Bjelopavliće v. Ćupić 1977: 79, 80) nastavak *-ma* javlja najčešće kod zbirnih imenica (mada ne isključivo): *jâgnâdma*, *mômčâdma*, *jârâdma*, *tèlâdma*, *pîlâdma*, *prâsâdma*. Po tome vidimo da su množinski oblici u zbirnim imenicama koje su singularia tantum karakteristika mnogo šire oblasti u Crnoj Gori od njeguške teritorije.

<sup>102</sup> Upor. *jâgnâdi*, *prâsâdi*, *tèlâdi* (Stevanović 1933–34: 114). Za Crmnici su podaci nejasni jer na 1940: 433 nalazimo primjere bez dužine na nastavku, a isti su primjeri na str. 595 zapisani s dužinom. U Bjelopavlićima je dužina fakultativna (Ćupić 1977: 67): *jùnâdi/jùnâdî*, *prâsâdi/prâsâdî*, *čèlâdi/čèlâdî*.

S aspekta morfonologije, u ovim se imenicama promjene tiču pomenutoga instrumentalala jednine, čiji nastavak *-ju* izaziva jotaciju prethodnoga konsonanta (*kṛmāžu*, *kōšću*, *mùdrošću*, *glâžu*, *kṛvlu*). Danas se još rijetko (kod starih) mogu čuti oblici poput *kṛyju*, bez epentetskoga *l* pri jotaciji labijala.

#### 4.1.3.1. Akcenatske paradigmе

Imenice *i*-vrste klasifikuju se u a. p. A i a. p. C.

##### 4.1.3.1.1. Akcenatska paradigma A

Akcenatskoj paradigmi A pripadaju imenice s nepomičnim akcentom na osnovi u svim padežima.

- imenice s akcentom na prvom slogu

N.	rädōst
G.	rädosti
D.	rädosti
A.	rädōst
V.	rädosti
I.	rädošću
L.	rädosti

Ovde spadaju: *bòli'ēs(t)/bòlēs(t)*, *ïskrenōs*, *mìlōs* (G. *mìlosti*), *mlàdōs* (A. *u mlàdōs*), *rāsô* (G. *rāsöli*; v. *sô*), *sköpōs* („snaga“, G. *sköposti*), *smṛt*, *sô*<sup>103</sup> (G. *sôli*), *stàrōs* (G. *o stàrosti*, A. *po<sup>d</sup>starōs* i *pò<sup>d</sup>starōs*), *svjètlōs*, *vâžnōs*, *zädr̄tōs*. Pl. tantum: *gr̄sti* (g. *gr̄stih* – OLA).

##### Paradigma zbirnih imenica na *-ād*

	starije stanje (OLA)	novo stanje
N.	kṛmād	kṛmād
G.	kṛmādī(h)	kṛmādī
D.	kṛmāžu	kṛmādimā
A.	kṛmād	kṛmād
I.	kṛmāžu	kṛmādimā
L.	kṛmāžu	kṛmādimā

<sup>103</sup> Duljenje uslijed kontrakcije grupe *oo* nakon promjene *l > o*.

Ovde spadaju: *cělād*, *jägnād*, *järād*, *jünād*, *magärād*, *pärčād*, *pìlād*, *präsād*, *präunučād*, *télād*, *unùčād*, *zvňerād*, *ždrèbād*.

Imenice s akcentom na medijalnom i finalnom slogu:

### Paradigma

N.	mogûcnost	íubàv
G.	mogûcnosti	íubàvi
D.	mogûcnosti	íubàvi
A.	mogûcnost	íubàv
V.	-	íubàvi
I.	mogûcnosću	íubàvlu
L.	mogûcnostî	íubàvi
n.	mogûcnosti	íubàvi
g.	mogûcnostî	íubàvī
d.i.l.	mogûcnostima	íubàvima
a.	mogûcnosti	íubàvi
v.	-	íubàvi

Ovako i: *slučâjnōs*, *pōnōć*.

#### 4.1.3.1.2. Akcenatska paradigma C

U ovu paradigmu svrstavaju se imenice u kojima akcenat u G. i A. (povremeno i a.) preskače, a u množini se pomjera u g. i d.i.l. Kod nekih jednosložnih imenica dolazi do duljenja u N. i A., dok je u ostalim padežima akcenat kratak.

N.	nôć	kôst <sup>104</sup>	glâd	kürâž
G.	nòći	kösti	glâdi, ò glâdi	kürâži
D.	nòći	kösti	glâdi	kürâži
A.	nôć, ü nôć	kôst	glâd	kürâž
I.	nòću	köšću	glâju	kürâži
L.	nòći, pò nôći	kösti	glâdi	kürâži
n.	nòći	kösti	plëči	

<sup>104</sup> Uz imenicu *kôst* često se paralelno koristi imenica *kostîna* (a. p. A.).

g.	nōćî/nōćī/noćî	kōstî	plećî/plēćî
d.i.l.	noćîma	kostîma	plećîma
a.	nōći	kösti	plëći, nà pleći

Duljenje osnovinskoga vokala u g. predstavlja inovaciju koja je zahvatila jedan dio imenica a. p. C *i*-vrste (s jednosložnom osnovom), vjerovatno analogijom prema imenicama koje imaju duljenje u g.,<sup>105</sup> a moguće da je podstaknuto i duljenjem u N./A. u imenicama tipa *nōć*, *kōs(t)*. Isto se, kako viđesmo, javlja i u imenici m. r. *gōstî* (takođe jednosložnoj s duljenjem u N.). Nije zabilježena u okolnim govorima, pa se čini da predstavlja njeguški specifikum. Ne može se odrediti koliko je ova inovacija stara, OLA (1967) je registruje.

Ovde spadaju:

- ": *jēsēn* (A. ù jesēn, nà jesēn), *ōči* (g. *ōćî/očî*, d.i.l. *oćîma*), *pāmēt* (G. *pàmēti*, A. nà *pamēt*), *üši* (g. *ušî/ūšî*, d.i.l. *ušîma*),  
 ^: *cî̄ev* (A. ù *cî̄ev*, *cî̄evîma*), *kîv* (A. *zà kîv*), *mâst* (A. nà *mâst*), *râž* (G. *râži*, öd *râži*), *rî̄eč* (G. *rî̄eči*, A. ù *rî̄eč*, g. *rî̄ečî/rî̄ečîh*), *stvâr* (g. *stvârî*), *vî̄es* (a. nà *vî̄estî*), *vlâs* (A. nà *vlâs*, g. *vlâstî*), *zôb* (G. *zôbi*).

Imenica *šćér* ima atipičnu paradigmu. U N. ima oblik nekadašnjega A (\*dъč'erъ), a kao u drugim jednosložnim imenicama a. p. C u njoj je u N. i A. došlo do duljenja osnovinskoga vokala. U genitivu jednine zadržala je nastavak nekadašnjih *r*-osnova (koji je isti kao nastavak imenica *e*-vrste), a u instrumentalu jednine ima analoški nastavak imenica ženskoga roda *e*-vrste. Tome je mogla pomoći i upotreba imenice *šćérka* (no ona ima ograničenu frekvenciju i nijesmo je potvrdili u drugim oblicima osim N.). Množina se posve uklapa u imenice *i*-vrste. Pripada n. p. C.

N	šćér	n.	šćéri
G	šćerê	g.	šćerî/šćérîh <sup>106</sup>
D	šćéri	d.i.l.	šcerîma
A	šćér	a.	šćéri
V	šćéri	v	šćéri
I	šcerôm		
L	šćeri		

<sup>105</sup> Sugestija M. Kapovića.

<sup>106</sup> U Upitniku za OLA Vujović je posebno naglasio „dugo e!“ Kao što smo viđeli, u pitanju je tendencija jednosložnih imenica ženskoga roda a. p. C.

## 4.2. Pridjevi

Pridjevi su imeničke riječi te ih odlikuju gramatičke kategorije roda, broja i padeža. Pridjevima je svojstvena i kategorija komparacije; imaju tri stupnja: pozitiv, komparativ i superlativ. Imaju i kategoriju pridjevskoga vida, pa govorimo o određenome ili neodređenome vidu pridjeva. Pridjevi se u njeguškome govoru mogu supstantivizirati, tj. preuzeti funkciju imenice: *Vělē* i *Mâlō kôñskō*, *stârī*, *mlâdī*, *mûškō*, *žënskō*, *mâlī*.

Neki su pridjevi nepromjenljivi (nijesu deklinabilni i nemaju posebne oblike za rodove): *bâška* („dobar“), *batâl* („loš“), *kapäc* („sposoban“). U pitanju su uvijek pridjevi stranoga porijekla (u konkretnim slučajevima orijentalizmi *bâška* i *batâl* i romanizam *kapäc*).

### 4.2.1. Morfološke kategorije

#### 4.2.1.1. Neodređeni vid

Imenička promjena pridjeva neodređenoga vida u njeguškome govoru prilično je rijetka. Oblici neodređenoga vida u nominativu oba roda sintaksički se uglavnom odražavaju kroz imenski dio predikata (*šalîv je bîlo*, *döbre su mi bîle*, *mîslîm da<sup>j</sup>e žîv* – pa ni to bez izuzetka: *lîep čöek bîlo*, *döbar čöek, finî*; *Fînâ famêla*. *Döbrî čöjak*. *Šalîvî, razgorlîvî, döbrî*). U atributskoj je službi češći određeni vid: *îmâm nêkî öbičâj, möžda grdnî*; *tî si mòdernî žède; jâ sam po čítâvî dân ôže*.

Neodređenoga su vida prisvojni pridjevi tvorenih sufiksima *-ov/-ev* i *-în*. Pritom se prisvojni pridjevi od imenica koje u N. imaju morfem *-a* tvore sufiksom *-în* bilo da označavaju osobe muškoga pola (*Lübin*, *Mäshin*, *Sävîn*, *Mînîn*, *Nikölîn*, *Lükîn*, *Ilîn*, *Andrîn*, *Vojvödîn*) bilo da se odnose na osobe ženskoga pola (*Sênkîn*, *Sävičîn*, *Mârîn*, *Îkîn*, *Mîličîn*, *tëtkîn*, *bâbîn*), a od imenica koje u N. imaju nastavak *-o* sufiksom *-ov* (*Sâvov*, *Žûrov*, *Bêlov*, *Bôžov*, *Blâžov*, *Dûňov*, *Düškov*, *Bögdânov*).<sup>107</sup> Imenice m. r. koje u N. imaju morfem *-e* prisvojne pridjeve tvore sufiksom *-ov* (*Râdov*, *Pâvlov*), osim ako osnova ima dočetni palatalni konsonant, u kom slučaju je sufiks *-ev* (*Žûržev*, *Žôržev*). Od imenica m. r. koje u N. imaju *-ø* a osnova im završava nepalatalnim konsonantom prisvojni pridjev tvore sufiksom *-ov*: *Dušânov*, *Mârkov*, *Petröv*; ako im je pak na kraju osnove palatalni konsonant ili *r*, onda je prisvojni sufiks za pridjeve *-ev*: *Pèrâšev*, *Batrićev*, *Žûrâšev*, *Lâzârev*.

Pridjev *Pâvîn dô* i pridjevski dio složenice *Pâvindâñ* može sugerisati da je današnje ime *Pâvo* imalo i drugi oblik (možda *Pâvâ*), poput *Bâño* i *Bâña*, *Sâvo* i *Säva*.

<sup>107</sup> O odnosu dvosložnih ličnih imena muškoga roda s nastavkom *-a* i *-o* viđeti imenice.

Jedino se uz imena biljaka ženskoga roda na *-a* javlja sufiks *-ov* (uglavnom određenoga vida): *Jasikove rüpe, Kruškovi vrh, Smrekova glaviča*.

U sufiksnu *-in* javlja se u N./A. m. r. predsonantsko duljenje, kojega u sufiksu *-ov/-ev* nema (*Łübīn*, ali *Bēlov*), što ukazuje da predsonantsko duljenje zavisi od sonanta koji zatvara slog (tako je i u Crmnici – Miletić 1940: 418).

Pridjevi neodređenoga vida imaju tzv. imeničku promjenu, premda vrlo rijetko u upotrebi u spontanome govoru. Stoga za paradigmu navodimo samo oblike koje smo u govoru potvrdili za jedninu. U množini se oblici određenoga i neodređenoga vida ne mogu razlikovati: *s Ivānoviće körīta, Mēgini'e kēsā*.

jednina			množina		
	muški	srednji	ženski	muški	srednji ženski
N.	-ø	-o/-e	-a	-i	-a -e
G.		-a			
D.		-u			
A.	N./G.	-o/-e	-u		
V.	-	-	-		
I.		-īm	-ōm		
L.		-u			

Upotreba neodređenoga vida u kosim padežima bilježena je upravo kod prisvojnih pridjeva izvedenih sufiksima *-ov/-ev* i *-in* od ličnih imena i u onomastici: *kod Łübina potōka, do Danīlova grāda, od Žura Jōkova, Krst Ilīina kūča, Blāža Lūkina šcēr, iza Žūrževa dāna, znāo Bogdana Māšina, Pod Junāčēvu grēdu, Iznad Vojvōdina/Vōjvodina dōla,<sup>108</sup> Kod Lopātina dōla, Oko Ožōvina dōca, od Ilīna dnē, iza Žūrževa dāna,<sup>109</sup> po Vīdovu dnē, izmežu Vīdova dnē i Petrōva dnē, u Petrōvu lūt, za Dūšanovīm strīcem, šcērē Sävičinē*.

<sup>108</sup> Oblik je zapisan na prvoj slagu (*Vōjvodīn*) u Rječniku A. Čirgića (2009: 245–246), kod A. Martinović (2004: 185) i kod M. Pešikan (1985: 3). Ipak, iako ga Pešikan zapisuje *Vōjvodīn dō*, na audio-zapisu se jasno čuje da informator s Majstora kazuje *Vojvōdīn dō* i *Vojvōdīn vīg* više puta, čak i kad ga Pešikan zamoli da ponovi (isti akcenat *Vojvōdīn* potvrdili su nam i danas informatori s Majstora). Nejasno je zašto se Pešikan nakon toga odlučio da u transkriptu i popisu majstorskih toponima promijeni akcenat. Podsetićemo da nam CANU nije dozvolila uvid u onomastički materijal Rada Ljesara, koji je prikupio na Njegušima, pa nijesmo mogli provjeriti njegove akcente (a ni on ni A. Martinović nijesu po struci lingvisti).

<sup>109</sup> Kaže se i *od Ilīndāna*.

Prisvojni pridjev od zajedničke imenice s imeničkim nastavkom zabilježili smo u primjeru *ot košeta kràvina, b  o je u v  jsku kr  levu, n  ma ž  ra bescer  va p  na, j  sam ot Kot  ra gr  da, sabre jm  ra sl  na*. OLA je uz pridjev *t  tkin* naveden G. *t  tkina (t  tkinoga)*. Ina  e je   e  ca upotreba genitivne konstrukcije *od + imenica* nego prisvojnoga pridjeva: *od br  ta mi,   dr  ga mu, o sestr  , mag  r  d od ov  g   k  m  v  , ot k  ma m  lt, od uj  evn   k  ca,   cu ot k  ma, pj  v  c on  je od r  j  ka mi, p  ra   d  ba su se l  stila; ko  na je ot fu  lik   (ali i fu  likova m  tla), ml  eko ot kr  v  , od   v  c  , m  eh ot k  z   ni od   vc  , l  b   d r  zi, od Anke m  z.*

Istu sliku vidimo i u pismima vladike Danila (Mladenovi   1973: 145–146), navedenih pridjeva u kosim pade  ima je malo, a rijetko se javljaju deklinaciji neodre  enoga vida, premda je primjera vi  e no danas (u D. i L. samo od prisvojnih pridjeva i pridjeva *bo  ji*). Ne razlikuje se ni jezik Petra I (Ostoji   1978: 154). Tek je nešto vi  e primjera deklinacije neodre  enoga vida uo  eno u pismima guvernadura Radonji  a (Krivokapi   2009: 215–216). Kod Nikole I (Nenezi   2010: 179–182) primjera je znatno vi  e, no mora se uzeti u obzir da je velika ve  ina iz pjesničkih ostvarenja te da je upotreba neodre  enoga vida mogla imati oneobi  avaju  u, estetsku ulogu.

#### 4.2.1.2. Odre  eni vid

Samo odre  eni vid imaju:

- pridjevi izvedeni sufiksom *-sk-* i *-j-*: *br  ck  , gr  ck  , n  sk  , z  msk  , junâck  ,   rakovick  , V  l  e K  n  sk  , g  slarsk   v  ceri, st  ra  ck   igre („starinski“), n  egu  sk  , cet  nsk  , kl  ni  ck  , medicinsk  , m  ira  ck  , p  jansk  ;*
- pridjevi izvedeni sufiksom *-j-*: *ot k  z   dl  k  , p  s  ,   ao  l  /  ao  l  ,*
- prostorni pridjevi: *l  v  , d  sn  , g  rn  , d  n  , sr  d  , kr  j  , kr  d  , z  d  , pr  d  ,*
- gradivni pridjevi: *c  can  , sl  amen  , je  m  n  ,<sup>110</sup>   en  c  , ovs  n  , k  zn  , zl  tn  , sr  brn  , r  z  n  ,<sup>111</sup> v  nen  .*
- drugi pridjevi: *r  n  , k  sn  , kad  s  n  , l  tn  , pot  n  , zal  d  , k  ut   (mla  i: k  c  n  ), dv  rn   („spolja  nji“), pok  j  ; gl  mn  /gl  vn  , dar  mn  /dar  vn  , crk  mn  /crk  vn  , dr  gvn  , z  dru  n  , n  r  dn  , kup  vn  , mj  sn  , r  dn  , zdr  stven  , c  n  tr  ln  , t  r  etn  , paz  rn  , r  zn  ,*

<sup>110</sup> U OLA *slam  n  * i *j  cmen  *.

<sup>111</sup> Čirgi   (2012: 28) ovu rije   navodi u obliku *r  z  n  *, OLA *  zan  *. Ipak na terenu smo čuli samo *r  z  n   sl  ma*, a tako i u Čirgi  evim transkriptima (2010: 643).

*jârō žìto, özîmnō žìto* (u OLA bez dužine), *sîrnî, mêsnî, Vjètgnî* (u top.), *mòždanî, öčnî, zlâtnî, domâcî, vèlî/véltî, gñîltî*.

Samo određeni vid zabilježili smo i od pridjeva *zlî* (koji je u Crmnici, npr., češći bio u neodređenome vidu, upor. Miletic 1940: 539). Komparativ i superlativ imaju samo određeni vid.

jednina

množina

	muški	srednji	ženski	muški	srednji	ženski
N	-ī/-î	-ō/-ē // -ô/-ê	-ā/-â	-ī/-î	-ā/-â	-ē/-ê
G		-ōga/-ēga // -ôga/-êga	-ē/-ê		-i̯eh / -ih // -îh	
D/L		-ōme/-ēmu // -ôme/-êmu	-ōj/-ôj		-i̯ema / -im(a) // i̯ema / -im(a)	
A	N/G	-ō/-ē // -ô/ê	-ū/-û	-ē/-ê	-ā/-â	-ē/-ê
I		-i̯em / -im // i̯em / -îm	-ōm/-ôm		-i̯ema / -im(a) // i̯ema / -im(a)	

Akcenat na nastavku nije uobičajen i nalazimo ga u ograničenome broju primjera i uglavnom kod starijih govornika (ili u starim zapisima): *strašnî* (sûd), *srčanî* (bolesnik), *zemjanê* (*u onê žäre zemjanê*), *seockî, gospockî, žaołî, žaołê, žaołêga, lückâ, zemaljskî* (primjer iz OLA), *zgradnî zêc*,<sup>112</sup> *starinskî, pomorskôga*. Više viđeti pod a. p. B i a. p. A/B.

Oblici određenoga vida u zapisima Petrovića (Mladenović 1973: 145–148, Ostojić 1976: 151–153, uz izvjesni otklon Nikole I i od tradicije i od tadašnjega stanja – Nenezić 2010: 175–179) i Radonjića (Krivokapić 2009: 209–215) pokazuju tendenciju primata nad neodređenima u kosim padežima i svi (osim u zanemarljivome broju primjera) upotrebljavaju G., D., A., L. s obaveznim naveskom. Izuzetak je Nikola I, kod kojega je navezak ovjeren u znatno manjem broju slučajeva (upor. Nenezić 2010: 176). Kod svih je potvrđena upotreba i dužih i kraćih oblika instrumentalala jednine te g. d., i., l. pridjeva određenoga vida, s većom frekvencijom dužih oblika (opet uz izuzetak Nikole I).

#### 4.2.1.3. Komparacija

##### 4.2.1.3.1. Komparativ

U njeguškome govoru pridjevi komparativ tvore sufiksom *-š-*, *-j-* i *-ij-*, a posljednji uslijed sažimanja u m. r. često ima oblik *-î*. Komparativi su uvijek određenoga vida te imaju i morfeme nastavka određenoga vida: *-ī*, *-ā*, *-ē* (zbog palatalnih sufiksa nastavak nikad nije *-o*), *-ī*, *-ē*, *-ā*.

<sup>112</sup> *Zêc koî žîvî u zgrâdu i hrânî se; zgrâda je onô šti se obražüjě, što se kopâ.*

Sufiks *-š-* imaju komparativi jednosložnih pridjeva: *läkšī/läšī*, *lěšī/lěpšī*, *měkšī*. Akcenat je uвijek na osnovi, a kako se vidi dolazi do kraćenja dužine osnovnoga pridjeva (ako je ima): *lěp* – *lěšī/lěpšī*, *měk* – *měkšī*.

Sufiks *-j-* dodaje se

- jednosložnim pridjevima: *bližī* (i *bliskī*), *dräžī*,<sup>113</sup> *düžī*, *grübłī*, *mläžī*, *sküpłī*, *tvřžī*, *jäčī*
- dvosložnim pridjevima koji pri tvorbi komparativa gube drugi slog (*-ok* i *-ak*): *širī*, *děblī*, *düblī/dübjī*, *žíčī*<sup>114</sup> i *žížī*, *nížī*, *těžī*, *släžī*, *tāńī*.

Na upit su dobijeni komparativi: *sūšī* i *sūvłī*, *glūšī*, *glühłī* i *glūvłī*, u spontanoj upotrebi nijesmo čuli nijedan od njih.<sup>115</sup> Komparativ od *krätk* je *kräčī* i *kräčī*.

I komparativi derivirani ovim sufiksom imaju stalan akcenat na osnovi, a takođe dolazi do kraćenja dugih pridjeva: *tvřd* – *tvřžī*, *těžak* – *těžī*, *žítak* – *žíčī/žížī*, *sūh/sūv* – *sūšī/sūvłī*, *glüh/glūv* – *glūšī/glühłī/glūvłī*.

Akcenat na završnome slogu javlja se i u komparativu na *-iji* pridjeva muškoga roda kod kojih dolazi do sažimanja grupe *-iji* > *-ī*, te se umjesto *-žī* uglavnom artikuliše *-ī*: *bogatī*, *ladnī*, *milī*, *ostrī/oštrī*, *poštenī*, *radī*, *ravnī*, *složnī*, *starī*,<sup>116</sup> *toplī*, *veselī*, *visočī*,<sup>117</sup> *vještī*, *volī*, *lošī*<sup>118</sup>; kod mlađih se nešto češće čuje *starī*, *pametnī* i sl. U ž. r. i s. r. akcenat je na sufiku, i to kratak: *bogatījā*, *bogatīě*; *ladnījā*, *ladnīě* etc. Po pridjevu *lādan* – *ladnī*, *ladnījā*, *mīran* – *mirnī* vidi se da se i u ovoj grupi komparativa dugi pridjevi krate.

Od supletivnih osnova zabilježeni su komparativi: *böłī* (: döbar), *gřžī* (: loš), *mǎní* (: *mål*), *vīšī* (: vělī), rijetko *věčī*. U OLA se kao komparativ pridjeva *loš* navodi *lošī* (*lošī*), *görī*, a pored stavљa komentar da je podvučeni oblik njeguški (dakle *lošī*). No s ovim značenjem u našem korpusu (u slobodnome govoru) našli smo samo komparativ *gřžī*:<sup>119</sup> *Nře mu onā górnica*<sup>120</sup> *bīla gřžā od pršūta; svě vi je nanīžica, pa iako je mālo gřžī pūt; pūt je břo lōš, nīkakav, jōš gřžī nō danās;*

<sup>113</sup> U OLA *dražī*, što bi mogla biti greška u rukopisu. Ipak oblik *dražija* kod Nikole I (Nenezić 2010: 182, v. niže) može kazivati i drukčije.

<sup>114</sup> Ovaj je oblik dobijen pitanjem, samo kod jedne informatorke s Majstora (za druge nemamo informaciju).

<sup>115</sup> Jedan ispitanik je na upit odgovorio *suvřē* i *gluvřē*, no to, izvjesno je, nijesu njeguški oblici.

<sup>116</sup> Zabilježeno i *pōstarī*, sa značenjem „nešto stariji, iole stariji“: *Němā ovudíén u ovū ökolinu bāš nīko pōstarī*.

<sup>117</sup> I prilog: *U Döbrotu góre mālo visočīe su òni imāli*.

<sup>118</sup> Informatorka koja je u slobodnom govoru izgovorila: *pūt je břo lōš, nīkakav, jōš gřžī nō danās*, kasnije je na pitanje odgovorila: *od lōš je lošī, ne möže bīt nīkāko drükče*.

<sup>119</sup> Tako i superlativ: *ój stārosti, näjgržē orúžje*, i priloga: *A u ovī rät näjgržē (...) strřeřlāni su...*

<sup>120</sup> „slanina“

*nëčemūrno*<sup>121</sup> je tô väzda i bîlo, nÿe grÿí sàd ništa nō kàd mu je bîlo dvàez gödînâ; ne činî mi se da si tî višâ gospoža nō òne, nō målo grÿâ.

U OLA i za komparativ od *velik* piše *vèćī*, bez pomena oblika *višī*, no spontani govor ne odražava opis iz Upitnika, što se vidi iz posljednje navedene rečenice u prethodnome nizu, ali i iz niza drugih primjera: *A ovî dvâ sëla nâvišâ, Ěrâkovići i Raïcevići; jâda višëga nÿe od jîëga ostâlo; nêmâ višë brükë o stârosti. A višâ slöga i višâ lûbâv je vlâdâla; nâjvišâ kâzna, tragêdije živötnê – tô su nâjviše tragêdije.* Oblik *vèćī* rjeđe se javlja (uglavnom u objašnjnjima): *zgrâda je onäko målo nësto vèćë, škudëla je vèćâ čâša, mène se činî ovâ vèćâ da je bîla* (o cistijerni).

#### 4.2.1.3.2. Superlativ

Superlativ se u njeguškome govoru tvori od komparativa prefiksom *na(j)-*,<sup>123</sup> koji je pod akcentom, ali se ne mogu utvrditi okolnosti u kojima je taj akcenat kratak ili dug: *nâjmlažî, nâjstarî, nâgorñî, nâjopasnî, nâbogatî, nâvišî/nâvišî, nâjgorî/nâjgorî, nâgorñî, nâjstrašnî, nâjdalî, nâjmañî, nâjbolî, nâjmrznî, nâjprvû/nâjprvî, nâjstrašnî, nâjdalî, nâjsavremenî/ë, nâjprostî/ë*. Morfem nastavka uvijek je dug.

Nema velikih razlika ni u tvorbi i upotrebi komparativa i superlativa u djelima istaknutih Njeguša (Mladenović 1973: 151–152, Ostojić 1976: 157–158, Nenezić 2010: 182–183, Krivokapić 2009: 220–221). Tvorba superlativa prefiksom *po-* javlja se tek po izuzetku ili je uopšte nema (kod Radonjića i Petra I). Komparativ *veći* češći je kod Radonjića nego *viši*, kod Petra I je obratno. Komparativ *žestocija, žestocje* zabilježeni su kod Petra I i Nikole I (uz *žešće*). Kod Nikole I registrovan je i komparativ *dražija* i superlativ *najširija*. Ovaj prvi, zabilježen je u jednome govoru (proglasu vojsci i narodu crnogorskome), dakle neknjiževnome tekstu, te može biti potvrda Vujovićeva zapisa *dražî* kao komparativ od *drâg*.

#### 4.2.2. Morfonološke crte

Pridjevi tvoreni sufiksom *-ar* i *-an* imaju nepostojano *a* u N. (i A. uz imenicu što označava neživo) muškoga roda neodređenoga vida (*döbar – döbrî, öštar/östar – östrî/östrî, mödar – mödrî; jâdan*

<sup>121</sup> „zakržljano, nerazvijeno“

<sup>122</sup> Upor. u crnogorskome govoru (Miletić 1940: 423) *grÿí* kao komparativ pridjeva *slâb* „bolestan“, dok je komparativ od *gâdan – grdnî* (i *grdñî*). Pešikan (1965: 160) za srednjekatunske i lješanske govore navodi: „Od zâ i *slâb* komparativ je *gôrî*, ređe *grđî*“, a kasnije (1965: 231) *gôrî* definiše kao komparativ od *gâdan* i *slâb*.

<sup>123</sup> O pojavi *j* u ovome prefiksu viđeti konsonantizam.

– *jàdnī*, *prâzan* – *prâznī*, *bôlesan* – *bôlesnī*, *sîlan* – *sîlnī*, *mîran* – *mîrnī*, *melèman* – *melèmnī*; iscrpniji popis viđeti niže). To se *a* gubi i u komparaciji tih pridjeva: *mîran* – *mirnî*, *mòdar* – *modrî*.

Kod pridjeva muškoga roda zabilježena je alternacija *-l* > *-o*: *cîlo*, *mîlo*, *pretîlo*, *debèo*, *kîšeо*, *vêseo*, ali nedosljedno: *tòpal*, *öbal*, *mâl*, *bîvel*.

Pridjevi srednjeg roda kao nastavak za N. i A. imaju *-o* ako je finalni konsonant osnove nepalatalan (*tlîepo*, *cîelo*, *žîdovo*, *kîselo*, *vrêlo*, *studêno*, *rumetînôvo*, *škûrô*, *mâlô*, *zlô*, *lâdnô*). Nastavak *-e* javlja se kod pridjeva s palatalnim finalnim konsonantom osnove: *kôzê*, *övçê*, *brâvîê*, (*v*)*rûcê*, *drûkçê*, *sînoćnê*, *mogûćê*). Tako je i u komparativu i superlativu: *grîjê*, *starîê*, *sûšê*, *slâžê*, *drâžê*, *lâšê*; *nâjmlažê*, *nâjstarîê*, *nâlešê*, *nâjgrjê*. Pridjev *lös* u srednjem rodu u Upitniku za OLA naveden je s nastavkom *-o* (*lös*o), no danas ga na terenu nijesmo potvrdili, čuje se samo *lös*e.

Opreka po palatalnosti očuvana je u paradigmi pridjeva: početno je *e* u nastavku muškoga i srednjega roda u pridjeva s palatalnom osnovom – u G. (i A. uz imenice m. r. kojima se označava živo) *-êga*: *vêlêga/vêlêga*, *tûjêga*, *mânêga*, *starîêga*, *pokôjñêga*, *nâjdalêga*; u D./L. *-êmu*: *mlâžêmu*, *o tûjêmu*, *od<sup>124</sup> Vêlêmu Krâju...* Kod pridjeva s nepalatalnom osnovom nastavci su u G. m. r. i s. r. (i A. uz imenice m. r. za živo) *-ôga*: *dòbrôga*, *kônskôga*, *zlôga*, *dubòkôga*, *poštènôga*, *îstôga*, a u D. i L. *-ôme*: *stârôme*, *prâvôme*, *selâčkôme*, *zlôme*, *žîvôme*.

Sibilarizaciju smo u množini pridjeva kojima osnova završava na *k* zabilježili samo u pridjevu *jêdnâk* – *jêdnâci* (i to rijetko, u starijim zapisima). Palatalizacija je tipična pridjevima izvedenim sufiksom *-sk-* od imenica s osnovom na *-k*, *-g*, *-h* i *-c*: *mômačkî*, *junâčkî*, *hîrurškî*, *mîračkî*, *stâračkî*. Palatalizacija se javlja i pri komparaciji: *visočî*.

Do gubljenja početnoga konsonanta sufiksa *-sk-* dolazi pri tvorbi pridjeva: *ńëgûškî* (Nëgûš- + -skî), *bjelòškî* (Bjelòš- + -skî), *nâškî* (nâš- + -skî).

U N. m. r. pridjeva izvedenih sufiksom *-an* od imenica s osnovom na *-st<sup>125</sup>* gubi se *t*: *žälosan*, *bôlesan*, *mâsan/mâşan*, što je podstaknuto analogijom prema ostalim rodovima i u kosim padežima muškoga roda, u kojima se taj okluziv gubi u konsonantskoj grupi teškoj za izgovor.

Alternaciju po sonornosti nalazimo i u njeguškim pridjevima: *têzak* – *têška*, *Dûb* – *düpskî*. Analogija s oblicima kosih padeža i s drugim rodovima uticala je i da se u N. m. r. uvriježe desonorizovani oblici: *ùsak* (sve ispitivane generacije), *nîsak* (i *nîzak*), *žîtak* (i *žîdak*), *glâtak*, *mîsak* (posljednje dvije riječi samo su po jednom zabilježene) (v. konsonantizam).

<sup>124</sup> O upotrebi *od* umjesto *o* u lokativu viđeti dio o sintaksi.

<sup>125</sup> Ta se grupa u imenicama uglavnom razbijala gubljenjem finalnoga *-t* u N./A. (v. konsonantizam).

U pridjevima tvorenim sufiksom *-sk-* od imenica s finalnim *-d*, *-t* i *-ć* na granici morfema javlja se afrikata *c*: *gràckī*, *lùckī*, *Golobrèckā*, *bràckī*, *kopìckī*, *raïćevickī*, *bràickī*, *očìnickī* (od pridjeva tvorenih od imenica s osnovom na *-ć* bilježe se i primjeri s očuvanim palatalom: *raïćevički*, *ćëklićkī*). Analogijom i *sëockī/seockī* (v. konsonantizam).

U komparativu i superlativu pridjeva ispred sufiksa *-j-* finalni konsonanti se jotuju:

- d + j: *mlàžī*, *žížī*, *tvřžī*, *slàžī*
- g + j: *dräžī*, *dùžī*,
- k + j: *jäčī*
- t + j: *lùćī*, *žíćī*<sup>126</sup>
- n + j: *tànī*
- l + j: *dàlī*
- s + j: *sùšī*, *glùšī*
- z + j: *bližī*, *nìžī*, *břžī*
- labijal + j (danas uglavnom uz epentezu, ranije bez nje): *sùvřī*, *glùvřī*,<sup>127</sup> *dùblī* (bilo i *dùbjī*), *grùubřī*, *skùplī*

U komparativima *šírī* i *těžī* sufiksno *j* se gubi.

Jotaciju nalazimo i u odnosnim pridjevima tvorenim sufiksom *-j-*: *gověžī*, *közī*, *pàšī*, *telèćī*.

U G. m. r. i s. r. (i u A. m. r. uz imenica „za živo“) navezak *-a* se uvijek javlja (*döbrōga*, *mlàžēga*), kao što je i u D. i L. stalan navezak *-e/-u* (*döbrōme/mlàžēmu*). U d.i.l. navezak je (gotovo) obavezan uz morfem *-i'ema* (zabilježen je izostanak samo uz imenicu koja počinje vokalom), a uz kontrahovani oblik *-īm* je fakultativan, ali češći u upotrebi: *górnīma vrātīma* (u OLA je navezak u oba slučaja naveden bez oznake fakultativnosti).

#### 4.2.3. Akcentuacija

U njeguškome govoru prepoznate su i razlike u kvantitetu između određenoga i neodređenoga vida. Čirgić (2012: 28) citira Pešikana (1965: 63): „Akcenat određenog i neodređenog pridevskog vida razlikuje se samo kod prideva *stàr* / *stârī*, *zdràv* / *zdrâvī*<sup>128</sup> (i *zdrâvī*), *pràv* / *prâvī*<sup>129</sup> i tome

<sup>126</sup> Iako je uobičajeno analoško ujednačavanje desonorizacije u pridjevima na *-ak*: *nìsak*, *üšak*, *mìšak*, *blìšak*, samo kod *žítak* ovjeren je komparativ od desonorizovane osnove (*žíćī*, inače *ùžī*, *nìžī*, *bližī*).

<sup>127</sup> Analogijom prema *glùvřī* (za koji govornici kažu da je to *mòdérnō*) dobijeno *glùhřī*.

<sup>128</sup> Bila je sakäta, ma je svákí posao svršávála kā zdrâvā.

<sup>129</sup> Jèdni dívñí lùdi, jèdna göspoda prâvâ.

kratkome popisu dodaje dva para: *bōs / bōsī, slādak / slātkī*. U Pešikanovim primjerima neodređeni vid ima kratak akcenat, koji se u određenome vidu dulji, dok je u primjerima kojima Čirgić dopunjuje listu situacija obrnuta. Ovome dodajemo i primjer *gō / gōlī*, češko je evidentno dužina u neodređenome vidu nastala kao posljedica vokalizacije finalnoga *l* i asimilacije *oo > o*. Pridjev *nōv* u određenome vidu ima dvojaki akcenat: *nōvī i nōvī*.<sup>130</sup> Budući da ga Čirgić nije identifikovao (kao ni Pešikan za katunske govore koje je istraživao) te s obzirom na činjenicu da je u Upitniku za OLA naveden samo kratak akcenat osnove određenoga vida, dâ se zaključiti da je dužina na osnovi pridjeva određenoga vida *nōvī* novija inovacija. Valja napomenuti da je za određeni vid pridjeva *zdrāv* u Upitniku za OLA (1967: 119) naveden samo kratak akcenat: *zdrāvī*. Za pridjev *sladak* OLA donosi ove oblike: N sg. m. r. *slādak, slātkī* (*slādak, slātkī*), ž. r. *slātka*, s. r. *slātko*, N pl. m. r. *slātki*, ž. r. *slātke*, s. r. *slātka, slātka*. Za razliku od dvojnosti dužine akcentovanoga sloga u pridjevu *slādak/slādak*, samo dug akcenat u OLA je pripisan pridjevu *krātak, krātkī*. Danas oba pridjeva bilježimo samo s kratkim akcentovanim sloganom (informator s Mirca rekao nam je da mu je *slādak* nepoznato, a da je *mogūće krātko, bīvālo je*). U OLA je zabilježeno i *dīvan, dīvnī*, ali se danas čuje samo *dīvnī*, što je vjerovatno posljedica duljenja pred skupinom sonant + konsonant.<sup>131</sup>

Rešetar (1900: 130–131) ukazuje da se kratki korijenski vokal neodređenoga vida pridjeva dulji u određenome vidu i navodi primjere: *stār – stāro: stārī, prāv – prāvo: prāvī* (praveći distinkciju u značenju *prāvī* „originalan“ i *prāvī* „ispravan, podesan“), oba za Dubrovnik, Prčanj i Ozriniće; *zdrāv – zdrāvo: zdrāvī* u Ozrinićima (*zdrāvī* u Dubrovniku), prilog *mālo* i pridjev *mālī* u svim navedenim mjestima i *krātak – krātko – krātkī, slādak – slātko – slātkī, tānak – tānko – tānkī* u Prčanju,<sup>132</sup> posljednji i u Ozrinićima. *Stār – stārī, prāv – prāvī* i *zdrāv – zdrāvī* potvrđeni su i u Paštrovićima (Jovanović 2005: 342). Rešetar (1900: 131) ih objašnjava razlikama u praslovenskoj akcentuaciji, podupirući tvrdnju primjerima iz češkoga jezika sa smjenom dugih i kratkih vokala u određenome i neodređenome vida (u suprotnome smjeru): *zdráv – zdravý, stár – starý, práv – pravý*.

<sup>130</sup> U korpusu smo više puta naišli na određeni vid s duljenjem (uključujući i onomastiku): *nōvū kūču, Nōvā vōda, u Nōvī Sād*, ali i: *iz Nōvōg Sāda, nōvū i stārū*. Ali uvijek *gäjnc nōvī, Herceg-Nōvī*.

<sup>131</sup> Sugestija S. Zubčić.

<sup>132</sup> Dubrovnik: *krātko – krātkī, slātko – slātkī, tānko – tānkī*; Ozrinići: *krātko – krātkī, slātko – slātkī, tānko – tānkī*

#### 4.2.3.1. Akcenatske paradigmе

Pridjevi se klasificiraju u akcenatske paradigmе prema mjestu akcenta među oblicima neodređenoga i određenoga vida.

U praslovenskome su korijenski (neizvedeni) pridjevi pripadali trima akcenatskim paradigmama. Pridjevi koji su pripadali a. p. *a* imali su nepomičan akcenat na osnovi u svim oblicima; pridjevi a. p. *b* imali su akcenat uvijek na nastavku, a a. p. *c* akcenat koji se pomiče (Stang 1957: 100).

Дыбо (2000: 45–47) precizira da vrste akcenta: u a. p. *a* akut na osnovi (izuzmu li se neka , u a. p. *b* silinu na prvome slogu nakon osnove (prvome vokalu nastavka) odnosno s neoakutom na osnovi ako nastavak čine ь, ъ; u a. p. *c* je cirkumfleks na osnovi odnosno silina (iktus) na nastavku ili akut ili neoakut na slogu prije nastavka. Nakon toga Дыбо (2000: 49–54) donosi primjere praslovenskih pridjeva po paradigmama:

- u a. p. *a*: \**mīlъ*, \**mīla*, \**mīlo*; \**pъlпъ*, \**pъlna*, \**pъlno*; \**dъlngъ*, \**dъlga*, \**dъlgo*; \**čīstъ*, \**čīsta*, \**čīsto*; \**stārъ*, \**stāra*, \**stāro*...
- za a. p. *b* navodi muški i srednji rod: \**òstrъ*, \**ostro*; \**nòvъ*, \**novo*; \**mòdrъ*, \**mòdro*; \**gròbъ*, \**gròbo*...
- u a. p. *c*:
  - duga: \**žîvъ*, \**živâ*, \**žîvo*; \**nâgъ*, \**nagâ*, \**nâgo*; \**sûxъ*, \**suxâ*, \**sûxo*; \**sôldъ*, \**sôldo*; \**têgъ*, \**tégâ*, \**têgo*;
  - kratka: \**bòsъ*, \**bosâ*, \**bòso*; \**tъñъ*, \**tъnâ*, \**tъño*

Sinhronijski, u njeguškome govoru akcenat u svim pridjevima ima stalno mjesto, što znači da se ne pomiče ni u određenome ni u neodređenome vidu. Stoga nema pridjevske a. p. C, koja bi podrazumijevala pomičnost akcenta. U najvećem broju pridjevi su se iz svih akcenatskih paradigm slili u a. p. A – sa stalnim mjestom na osnovi u sva tri roda.

Po a. p. A mijenjaju se svi njeguški pridjevi neodređenoga vida, bez obzira na tvorbu i broj slogova. Akcenat može biti na bilo kojemu slogu osnove i može biti dug ili kratak (s obzirom na to da nema intonacijske opreke). Svi korijenski (neizvedeni) pridjevi oba vida pripadaju a. p. A.

Akcenatska paradigma B – s pridjevima koji imaju stalan akcenat na nastavku – neproduktivna je, svega su dva zabilježena primjera u petrificiranim izrazima. Tek nešto više pridjeva ima ovjeren akcenat i po a. p. A i po a. p. B, te smo ih svrstali u a. p. A/B. Oblike po a. p. B u njeguškome govoru imaju samo pridjevi određenoga vida.

Vodeći se činjenicom da se glagolski pridjevi trpni i radni akcenatski uklapaju u pridjeve, i njih ćemo uključiti u pridjevske akcenatske tipove, u skladu s modelom primijenjenim u Lukežić & Zubčić (2007) i Vranić (2011). Iz istoga razloga u akcenatske tipove pridjeva uvrstićemo i redne brojeve.

S obzirom na tendenciju redukcije pridjevskih akcenatskih tipova na a. p. A, koju ne nalazimo (ili bar ne na isti način) u zamjenicama i osnovnim brojevima, akcenatske tipove tih vrsta posmatraćemo odvojeno.

Glagolski pridjevi trpni često se upotrebljavaju kao pridjevi, u atributskoj službi, te uz sva tri roda i oba broja imaju i razvijenu padežnu paradigmę, kao i različiti vid. Za razliku od njih, glagolski pridjevi radni, ako nijesu posve adjektivizirani, imaju samo kategorije roda i broja i uvijek su neodređenoga vida. Glagolski pridjevi radni koji su konverzijom postali pridjevi (poput *zdrēlī, gñîlī, vrēlī, prôšlī/prôšlī*) imaju deklinaciju i samo određeni vid.

Redni brojevi imaju deklinaciju pridjeva određenoga vida.

#### 4.2.3.1.1. Akcenatska paradigma A

S obzirom na brojnost primjera koji pripadaju ovoj paradigmii, pridjeve ćemo podijeliti na korijenske (neizvedene) i izvedene, koje ćemo navesti po sufiksima kojima su tvoreni, a pritom ih selektovati i prema poziciji akcenta u okviru pridjevskog leksema.

Rekosmo da se u njeguškome govoru pridjevi ne javljaju (osim po gore navedenome izuzetku) po deklinaciji neodređenoga vida, pa navodimo paradigmu određenoga vida.

##### a. p. A-1. Korijenski pridjevi

U njeguškome dvoakcenatskome sistemu nema intonacijske opreke, a među rodovima nikad se ne javlja razlika u dužini akcenta, preglednosti radi sve pridjeve nakon početnoga donosimo u muškome rodu, osim u slučajevima glasovnih alternacija u drugim rodovima.

	m. r.	s. r.	ž. r.	m. r.	s. r.	ž. r.
N.	stär/stârī	stâro/stârō	stâra/stârā	slâb/slâbī	slâbo/slâbō	slâba/slâbâ
G.		stârōga	stârē		slâbōga	slâbē
D.		stârōme	stârōj		slâbōme	slâbōj
A.	N./G.	stâro/stârō	stârū	N./G.	slâbo/slâbō	slâbū

I.	stâri <sup>j</sup> ěm/stârīm	stârōm	släb <sup>j</sup> ěm/släbīm	släbōm
L.	stârōme	stârōj	släbōme	släbōj
n.	stâri/stârī	stâra/stârā	stâre/stârē	släbi/slâbī
g.		strâri <sup>j</sup> ěh/stârīh		släb <sup>j</sup> ěh/slâbīh
d.i.l.		stâri <sup>j</sup> ěma/stârīm(a)		släb <sup>j</sup> ěma/slâbīm(a)
a.	stârē	släba/stârā	stârē	släbē
			släba/slâbā	släbē

a. p. A-1.1. Kratki akcenat imaju ovi pridjevi: *c̄is*, *c̄ista*, *c̄isto*; *dr̄et*, *d̄ig*, (*h*)*r̄om*, *l̄ak*,<sup>133</sup> *l̄oš* (s. r. *l̄oše*, OLA *l̄ošo*), *m̄o*, *n̄epun*,<sup>134</sup> *n̄ov*, *pj̄an/p̄l̄an*, *pr̄av*, *pr̄ost*, *p̄un*,<sup>135</sup> *r̄ad*,<sup>136</sup> *s̄it*,<sup>137</sup> *slâb*, *směž* (sr. r. *směže*), *sp̄or*, *stâr*, *st̄rm*, *štûr*, *šüt*, *vj̄eš(t)*, *zdrâv*.

a. p. A-1.2. Dugi akcenat zabilježen je u pridjevima: *blâg*, *blâga*, *blâgo*; *bôn* (< bolan, „bolestan“), *b̄rz*, *c̄rn*,<sup>138</sup> *ćôr*; *drâg*, *fîn*, *glûh* i *glûv*,<sup>139</sup> *gřk*, *gûst*, *jâk*, *krîv*, *lûd*, *lût*, *mâl*,<sup>140</sup> *mêk*,<sup>141</sup> *mlâd*, *plâv*, *sâm*, *sîv*, *skûp*, *slân*, *sîg*, *sûh* i *sûv*,<sup>142</sup> *škûr*, *tûž*<sup>143</sup> (sr. r. *tûže*), *tûp*, *tvâd*, *vří/fříl*,<sup>144</sup> *vrûc*/*rûc* (sr. r. *vrûc*/*rûc*/*rûce*), *žîv*, *žût*.

U ovu posljednju grupu svrstavamo i pridjeve u kojima se javlja alternant dugoga ē. Alternant je uvijek dvosložan, s " na prvome slogu: *b̄l̄el*, *b̄l̄ela*, *b̄l̄elo*; *c̄l̄o*, *c̄l̄ela*, *c̄l̄elo*; *l̄l̄en*, *l̄l̄ep*, *n̄l̄em*, *s̄l̄ed*, *s̄l̄ep*/*šl̄ep*.

Pridjevi *bôs* i *gô* imaju kratke akcente u s. r. i ž. r. *bôsa*, *bôso*; *gôla*, *gôlo*, no u *gô* je, kako rekosmo, slog dug uslijed kontrakcije *oo* nakon što je -l priješlo u -o, dok je razlika u *bôs* trag duljenja u staroj a. p. c.

<sup>133</sup> Izvorno pridjev na -ykъ – lbgv̄kъ (Kapović 2012: 108, 442).

<sup>134</sup> U konstrukcijama poput *n̄epun* *mj̄esēc*, *n̄epunē* *trî* *gödine*.

<sup>135</sup> Vrlo često sa sufiksom -an: *p̄unān*, ponekad i redupliciran: *p̄un p̄unān*.

<sup>136</sup> Ovaj pridjev nema određenoga vida.

<sup>137</sup> Često sa sufiksom -an: *s̄tān* i redupliciran: *s̄it s̄tān*.

<sup>138</sup> Kraćenje nije zabilježeno u neodređenome vidu, a o slučajevima kraćenja određenoga vida viđeti dio o slogotvornome rø u vokalizmu.

<sup>139</sup> Generacijska razlika: mladi kažu *glûv*, stariji *glûh*, pri čemu je jedna starija informatorka na upit odgovorila *glûv*, pa se odmah ispravila (bez intervencije) uz komentar: *n̄e*, *n̄e*, *tô je sâd mòdérnô*, *glûh*, *glûh*.

<sup>140</sup> *Jâdan onâko mâl. A mâl je i b̄l̄o i òn i ostâlîzi*.

<sup>141</sup> Pridjev je zadržao staru dužinu (*mékъkъ* – a. p. c, upor. Kapović 2012: 443) iako je priješao u a. p. A, ujednačivši dužinu u svim rodovima i oblicima. Dužina se čuva i u Ozrinicićima i Prčanju (Rešetar 1900: 114), tako je i u Podgorici (Čirgić 2007: 35 i usmeno).

<sup>142</sup> Kao kod *glûh* i *glûv* – generacijska razlika u upotrebi oblika.

<sup>143</sup> Zabilježeno i *tùžū* (Mirac).

<sup>144</sup> U OLA (1967: 145) *vří*, danas *fříl* ili *vřlāv*.

Pridjev *tih* na terenu je ovjeren samo s dugim akcentom (*tīh*, *tīha*, *tīho*), a u OLA se navodi samo kratak (*tīh*, *tīha*, *tīho*).

**a. p. A-2.1.** "na prвome slogu:

	m. r.	s. r.	ž. r.	m. r.	s. r.	ž. r.
N.	döbar/döbrī	döbro/döbrō	döbra/döbrā	mřtav/mřtvī	mřtvo/mřtvō	mřtva/mřtvā
G.		döbrōga	döbrē		mřtvōga	mřtvē
D.		döbrōme	döbrōj		mřtvōme	mřtvōj
A.	N./G.	döbro/döbrō	döbrū	N/G.	mřtvo/mřtvō	mřtvū
I.		döbrijěm/döbrīm	döbrōm		mřtvijěm/mřtvīm	
			mřtvōm			
L.		döbrōme	döbrōj		mřtvōme	mřtvōj
n.	döbri/döbrī	döbra/döbrā	döbre/döbrē	mřtví/mřtvī	mřtva/mřtvā	mřtve/mřtvē
g.		döbrijěh/döbrīh				mřtvijěh/mřtvīh
d.i.l.		döbrijěma/döbrīm(a)				mřtvijěma/mřtvīm(a)
a.	döbrē	döbra/döbrā	döbrē	mřtvē	mřtva/mřtvā	mřtvē

-ak: *krätkak*, *krätkā*, *krätko* (OLA: krätkak, krätkī);<sup>145</sup> *slädkak*,<sup>146</sup> *tänak*, *üsak* (i mladi i stari), *nissak* i *nizzak*, *glätkak*, *jëdnāk* (množina kod starijih *jëdnāci* i *jëdnāki*, mlađi *jëdnāki*).

-an: *ävīzan*, *ävīzna*, *ävīzno*; *äzan*, *bästāšan*, *bëzopāsan*, *bölesan*, *dösādan*, *dövöłan*, *falsan*, *fisan*, *izijēšan*, *jädan*, *jätōran*, *köpōran*, *křšan*, *kürāžan*, *lúbomōran*, *mízijeran*, *mödēran*, *näfačan*, *näprāsan*, *nëčemūran*, *nënormālan*, *nëpokrētan*, *nëpretvoran*, *nörmālan*, *ödlican*, *ödvrātan*, *öpāsan*, *ötrōvan* (kod starih *ötrōmnā*, *ötrōmno*, mlađi *ötrōvna*, *ötrōvno*), *ötutašan*, *özbilān*, *pämētan*, *pögōdan*, *pölöžan*, *prívātan*, *prölazan*, *protīvan*, *rädosan*, *sígūran*, *sīlan*, *sītan*, *slöboden*, *spösoban*, *srëćan*,<sup>147</sup> *stëona/stëvona/stëvodna*, *sühopāran*, *ügodan*, *ükūsan*,<sup>148</sup> *üredan*, *vīčan*, *zgödan*, *žälosan*, *žēlan* (rijetko *žēlan*, ž. r. *žēlna* i *žēlna*).

-āv – "na prвome slogu i dužinu na sufiku imaju dvosložni pridjevi (za višesložne v. a. p. A.4-1); sufiksalne dužine nema u određenome vidu: *bälāv*, *bälāva*, *bälāvo* – odr. vid *bälavī*, *bälavā*,

<sup>145</sup> Bilježimo kratki akcenat jer dugi u upotrebi u slobodnome govoru nije potvrđen.

<sup>146</sup> U Upitniku za OLA zabilježeno je i *slädak*, ali to danas nije potvrđeno ni direktnim upitom (v. gore raspravu).

<sup>147</sup> Određeni vid: *srëtnī*, *srëtnā*, *srëtnō* kod starijih.

<sup>148</sup> U OLA je označena kao nova riječ.

*bälavō; blësāv, čitāv, còlāv,<sup>149</sup> còsāv, glibāv, gnìlāv* (u onomastici: *Gnílavī křš, Gnílavō ždríjelo*), *göbāv, ilāv, jérāv, kílāv, klöpāv, krvāv, kùdrāv, kùlāv, läbāv, lžāv, mřšāv, mütāv, nùtrāv, pjègāv, pläckāv, přlāv,<sup>150</sup> räpāv, sìngāv, šantāv, šasāv, škrbāv, šögāv, tränāv, zilāv, zvàlāv.*

-ar: *bistar, bistra, bistro; döbar, itar/hitar, mödar, mökar, östar* (kod starih östar, danas zabilježeno samo jednom).

-ás: *bälás, bälästa, bälästo; bucéłäs, bulókäs, čükäs, cétäs, gäläs, kitnäs, sarovëdräs, vižläs, zbünnäs.*

-en: *nepismen, nepismena, nepismeno*; samo određeni vid: *kämenī, kämenā, kämenō; vünenī, slämenī*

-el: *kíseo, kísla, kíselo; vëseo*

-ín (dužina samo u N. m. r.): *bäbín, babbina, babbino; Blägotín, Jeličín, Lübin, Sävičín, Mäšín, tětkín*

-ov/-ev: *žédon, žédoval, žédovalo; Märošev, Späsojev, Lázarev, Négošev, Čütkov, Žürášev, Bögojev*  
Samo određeni vid: *drükčí, drükčä, drükče; möždaní, srédní, krädní, zädní/zäni, prédní, pásí, dësní, kozí, böží/böžijí, kásní, kütní (mladi kùcní), pöpravní, ríblí/ríbjí, köžní, lëtní<sup>151</sup>, övčí, Bání (dán), sìnoćní, grëbalskí, cìganskí, jëzerskí, èrakovickí, mìračkí, négùškí, stàračkí, némačkí, rùskí, grähovskí, èrakovickí, köñskí, báičkí, zäedničkí, klíničkí, žënskí, müškí, lànskí, bräckí, gräckí, mìračkí, pöžanskí, svjëckí, cëklickí, fräncuskí, näškí, brä'ickí, güslarskí*

- glagolski pridjev radni ako ima atributsku funkciju ima samo određeni vid: *vrëlī, vrëlā, vrëlō; pröšlī,<sup>152</sup> prëtprošlī, trüllī,<sup>153</sup> zdrëlī/zrëlī*

U augmentativnim tvorenicama akcenat je uvijek na prefiks *prë-*: *prëdosádan, prëdosádna, prëdosádno; prëli<sup>j</sup>ep, prëmilósan, prëmläd, prëstuden.*

Glagolski pridjev trpni:

- bez postakcenatske dužine: *äpšen, äpšena, äpšeno;<sup>154</sup> göňen, köšen, křščen, lómén/lómjen, röžen, slëžen, smješten, žéňen*

<sup>149</sup> Riječ navedena u OLA.

<sup>150</sup> Primjer iz OLA.

<sup>151</sup> Vujović (1967: 190) uz ovo stavio naznaku (tvrdia pr.).

<sup>152</sup> U OLA je naveden oblik s dugim akcentom (*pröšlā*), kao jedini, no danas se čuje i *pröšlī* i *pröšlī*.

<sup>153</sup> Primjer iz OLA. U govoru danas zabilježeno samo jednom kad je informatorka pojasnila riječ *gnílī*, koji je uobičajen.

<sup>154</sup> U Ceklinu -ps- > -hs-: *uähsī, uähsīše ne* (Petrović 1972: 64).

- s postakcenatskom dužinom: *zàklān*,<sup>155</sup> *zàklāna*, *zàklāno*; *dònijět*, *örān*, *svöltān*, *škòlovān*, *štämpān*, *ödr̄t*, *prižnāt*, *pröklēt*, *prözvāt*, *üdāta*,<sup>156</sup> *zàdřt*, *proračùnāt*; *dìgnūt*, *mètnūt*, *nàgnūt*;

Glagolski pridjevi radni:

- kratak akcenat u svim oblicima: *bìo*, *bìla*, *bìlo* („tući“); *pànuo*, *pào/pâ*, *pròbi'o*, *vrèo*, *zdrì'o/zrì'o*, *znào*, *snì'o*, *sì'o*,
- predsonantsko duljenje u s. r. i ž. r. jednine i svim oblicima množine: *bìo*, *bìla*, *bìlo* („essere“); *dào*, *prào*, *brào*, *dòdao*, *brìsao*, *öd̄ro*, *üm̄ro*,
- postakcenatska dužina u svim rodovima: *dòbì'o*, *dòbìla*, *dòbìlo*; *rànì'o*, *pòpēo*, *vìd̄i'o/vìd̄i'o*, *ròd̄i'o*

Redni brojevi: *pìvī*, *pìvā*, *pìvō*,<sup>157</sup> *drùgī*, *trećī*, *sèdmī*, *ösmt̄i*.<sup>158</sup>

### a. p. A-2.2. ^ na prvome slogu:

- ak: *žítak* (mlađi *žídak*), *žítka*, *žítko*; *téžak*, *plítak*
- ál: *díval*, *dívla*, *dívle*; *šúpal*, *šúpla*, *šúple*
- an: *bìesan*, *bìesna*, *bìesno*; *bújan*, *dívan*,<sup>159</sup> *glàdan*, *gràdan*, *hlàdan/lâdan*, *jávan*, *krásan*, *krúpan*, *másan*, *míran*, *mlì'ecan*, *mísan*, *mízan*, *prázan*, *râvan* (stariji *rámna*, *rámno*, mlađi *râvna*, *râvno*), *rûžan*, *prìesan*, *râdan/râdan*, *stîdan*, *strâšan*, *tì'esan*, *trì'ezan*, *vâžan*, *vri'edan*, *zlâtan*, *žédan*.
- av: *mítav*, *mítva*, *mítvo* – Ovaj je pridjev (jednom) zabilježen i s kratkim akcentom – *mǐtav*, a jedan je govornik s Kuka (raičevički katun) pored akcenta *mítav* i *mítvôga* ovaj pridjev dvaput izgovorio s akcentom na zadnjem slogu: *mítäv*, što je očito uticaj kojega okolnog govora.<sup>160</sup>
- ar: *kâdar*, *kâdra*, *kâdro*
- ín: *Lükîn*, *Jélîn*
- ov/-ev: *Jôkov*, *Râdov*, *Níkov*, *Křstov*, *Kikov*, *Žûržev*, *Píjov*, *Brânkov*, *Čûkov*, *Dûkov*, *Žûkov*, *Žûrov*, *Gôrov*, *Lâdov*, *Lâzov*, *Ínov*

<sup>155</sup> Glagolski pridjev trpni ima uvijek dužinu na sufiku -an, upor. *pàmētan* i *zàklān*; *ôran* i *örān*.

<sup>156</sup> Odrični oblik je zabilježen i za početnim akcentom i s akcentom na korijenu: *nëudâta* i *neùdâta*. Tako je i sa *nëprodâto* i *neprödâto*.

<sup>157</sup> Viđeti i u a. p. B s izmijenjenim značenjem.

<sup>158</sup> Rijetko *ösmt̄i*.

<sup>159</sup> U OLA (1967: 126) bez dužine: *dívan*, *dívñi*. Danas to na terenu nijesmo zabilježili.

<sup>160</sup> U Riječkoj nahiji kaže se *mítäf* (Petrović 1972: 64).

samo određeni vid: *brâvlī*, *brâvlā*, *brâvlē*;<sup>161</sup> *cârskī*, *zîmskī/zînskī*

- samo određeni vid ima i nekadašnji glagolski pridjev radni u pridjevskoj funkciji: *gñilī*.

Glagolski pridjev trpni:

- bez postakcenatske dužine: *plâcen*, *plâcena*, *plâceno*; *sâžen*, *rÿešen*, *skûčen*, *spâšen*, *srêžen*, *vâren*
- s postakcenatskom dužinom: *dâvât*, *dâvâta*, *dâvâto*; *stêgnût*, *obrîlân*, *povêzân*, *prebîjân*, *prodâvân*, *sačûvân*, *sahraňivân*, *skubicîrân*, *tetovîrân*.

Glagolska pridjev radni:

Redni brojevi: *pêtî*, *pêtâ*, *pêtô*; *šestî* (rijetko i *ôsmî*), *stôtî*.

**a. p. A-3.1.** "na unutrašnjemu slogu:

	m. r.	s. r.	ž. r.
N.	melèman/melèmnî	melèmno/melèmnô	melèmna/melèmnâ
G.		melèmnôga	melèmnê
D.		melèmnôme	melèmnôj
A.	N./G.	melèmno/melèmnô	melèmnû
I.		melèmnijěm/melèmnîm	melèmnôm
L.		melèmnôme	melèmnôj
n.	melèmni/melèmnî	melèmna/melèmnâ	melèmne/melèmnê
g.		melèmniřeh/melèmnîh	
d.i.l.		melèmniřema/melèmnîm(a)	
a.	melèmnê	melèmna/melèmnâ	melèmnê

	m. r.	s. r.	ž. r.
N.	Alëksîn	Alëksino	Alëksina
G.		Alëksina	Alëksinê
D.		Alëksinu	Alëksinôj

<sup>161</sup> Ovako i u Prčanju i Ozrinićima; u Dubrovniku *brâvlî*. Tako je i s pridjevom *dîvîlî* (u Dubr. *dîvîlî*), upor. Rešetar 1900: 131.

A.	N./G.	Alëksino	Alëksinu
I.		Alëksini <sup>j</sup> ěm/Alëksinīm	Alëksinōm
L.		Alëksinu	Alëksinōj
n.	Alëksini	Alëksina	Alëksine
g.		Alëksini <sup>j</sup> ěh/Alëksinīh	
d.i.l.		Alëksini <sup>j</sup> ěma/Alëksinīm(a)	
a.	Alëksine	Alëksina	Alëksine

-an: *bezobrǎzan*, *bezòčan*, *bezvòdan*, *blagoròdan*, *gromoràdan*, *inokòsan*, *melèman*, *nesrèćan*, *nezapréšan*, *podvòdan*, *punolètan*, *siromǎšan*, *sobrǎzan*, *zlopǐtan*

-en: *zamùžen*, *zamùžena*, *zamùženo*

-īn: *Alëksīn*

-ov/-ev: *Ivǎnov*, *Dušǎnov*, *Bećirov*, *Ča<sup>v</sup>oro*, *Devesišlev*, *Žukànov*, *Lisičev*, *Jasíkov*, samo određeni vid: *potòní*, *potòńā*, *potòné*; *poslèdñí*/*pošlèdñí*, *danàšní*, *kadàšní*, *tadàšní*, *lisìčjí*, *telècí*, *govèžjí*, *junècí*, *jagnècí*, *crnogòrskí*, *zálàškí*, *bjelòškí*, *dobrodòlskí*, *dugodòlskí*, *kotòrskí*, *krstàčkí*, *ževòjačkí*, *jasìčkí*, *nebèskí*, *králežvskí*, *raičevickí*, *žańedòlskí*, *kopìckí*, *crmnìčko-prímòrskí*

Glagolski pridjev trpni:

- bez postakcenatske dužine: *naüčen*, *naüčena*, *naüčeno*; *naprǎvlen*/*naprǎv'len*/*naprǎlen*, *napùšten*, *(ne)pokòšen*, *(ne)obiléžen*, *odvòjen*, *opùčen*, *otèlēna*, *otvòren*, *raspùčen*, *uprćen*, *zalèžen*, *zatvòren*
- s postakcenatskom dužinom: *dočèkān*, *dočèkāna*, *dočèkāno*; *išćepkān*, *privilègovān*, *usìjān*, *zaňteresovān*; *zamìznut*, *podìzāt*, *zavìšen*/*završen*

Glagolski pridjev radni: *zaboràvīo*, *popràvīao*.

Redni brojevi: *jedanäestī*, *četrnäestī*, *petnäestī*, *šesnäestī*, *sedamnäestī*, *osamnäestī*, *devetnäestī*,<sup>162</sup> *četrdèstī*

**a. p. A-3.1.1.** "na unutrašnjemu slogu s predakcenatskom dužinom:

-an: *prīròdan*, *prīròdna*, *prīròdno*; *sùždrèbna*

-ov/-ev: *Dāvìdov*, *Pràjčèvo/Pràščèvo* (počivàlo), *Junàčèva* (grêda)

<sup>162</sup> U brojevima 11–19 nekad dolazi do sažimanja (v. Brojevi), u kom slučaju je *jedanâstī* i tako redom.

samo određeni vid: *zālāškī*, *zālāškā*, *zālāškō*

- ovde spadaju i glagolski pridjevi radni u funkciji pridjeva: *mīnūlī*, *mīnūlā*, *mīnūlō*; *usmīžēlī*, *opūščēlī*.

Glagolski pridjev radni: *žīvī̄o*, *žīvjēla*, *žīvjēlo*; *bāčīo*, *odālī̄o*, *vrātī̄o*, *lī̄nāo*, *dodāvāo*, *slāgāo/slāgā*

Redni brojevi: *dvānāestī*, *trīnāesti*, *dvādēstī*, *trīdēstī*

#### a. p. A-3.2. ^na unutrašnjemu slogu:

-an: *deńôzan*, *deńôzna*, *deńôzno*; *żelôzan*, *gulôzan*, *kuriôzan*

samo određeni vid: *zalûdnī*, *zalûdnā*, *zalûdnē*; *junâčki*, *selâčkī*, *katûnskī*, *medicînskī*, *kožâčkī*, *berlînskī*, *balkânskī*

- predsonantsko duljenje: *držâvnī*, *držâvnā*, *držâvnō*; *darômnī* (mladi: *darôvnī*), *kupôvnī*, *pokojnī/pokojnī/pokônī*, *austrijskī/austrînskī*<sup>163</sup>, *talijânskī*, *vršânskī*, *koložûnskī*, *komšînskī*, *cetînskī*.

Glagolski pridjev trpni: *(ne)obrâžen*, *(ne)obrâžena*, *(ne)obrâženo*; *drogîrat*, *našmîkat*, *objâvlen*, *odréžen*, *oglâšen*, *ogôrčen*, *ogrâžen*, *opâlen*, *presâžen*, *rasporêžen*, *sahrânen*, *upropâšen*, *užîren*, *zaštîčen*, *zavřšen/zavřšen*

Redni brojevi: *četvârtī*, *četvârtā*, *četvârtō*<sup>164</sup>, *devêtī*, *desêtī*, *petnâ(j)stī*, *šesnâ(j)stī*, *pedesêtī*, *sedamdesêtī*, *osamdesêtī*, *devedesêtī*.

#### a. p. A-4.1. "na finalnome slogu osnove:

	m. r.	s. r.	ž. r.	m. r.	s. r.	ž. r.
N.	lukâv/lukâvī	lukâvo/lukâvō	lukâva/lukâvā	bolêc/bolêcī	bolêće/bolêcē	bolêća/bolêcā
G.		lukâvôga		lukâvē	bolêcēga	bolêcē
D.		lukâvôme		lukâvôj	bolêcēmu	bolêcōj
A.	N./G.		lukâvo/lukâvō	lukâvū	N./G.	bolêće/bolêcē
I.		lukâvîjěm/lukâvîm		lukâvôm	bolêcîjěm/bolêcîm	bolêcōm

<sup>163</sup> *austrijskī* je stariji oblik, potvrđen kod Andrije Kustudije u snimku iz 1977. godine.

<sup>164</sup> Rijetko *četvârtī*.

L.	lukävōme	lukävōj	bolēcēmu	bolēcōj
n.	lukävi/lukävī	lukäva/lukävā	lukäve/lukävē	bolēci/bolēcī
g.		lukävičeh/lukävīh		bolēcičeh/bolēcīh
d.i.l.		lukävičema/lukävīm(a)		bolēcičema/bolēcīm(a)
a.	lukävē	lukäva/lukävā	lukävē	bolēca/bolēcā

-än: *pogän, pogäna, pogäno*

-ät: *bambät, bambäta, bambäto; bogät, bradät, brkät, domišlät, glavät, golubät, rogät, ruńät, sakät*; ovđe spadaju i primjeri iz onomastike: *Krstätī dō, Krstätā dolīna*

-äv: dvosložni pridjev *lukäv, lukäva, lukävo* (< lökävъ, up. Kapović 2015: 521<sup>1893</sup>), Čirgić (2012: 28) navodi i *crvläv*; u toponimima nalazimo i *Gnilävī křš* i *Gnilävō ždrřjelo*, dok smo u slobodnome govoru zabilježili samo pridjev *gnilī* (isključivo određenoga vida). Višesložni pridjevi s ovim sufiksom bez izuzetka imaju kratak akcenat na sufiku (predakcenatska dužina nije potvrđena ni u jednome primjeru): *bodlíkäv, bodlíkäva, bodlíkävo; grguräv, mrtvułäv, slabułäv, sladuńäv, smrdełäv, žutułäv*.

-ěk: *dalěk, dalěka, dalěko*

-ěl (> -eo): *deběo, deběla, debělo*

-ěn: *crvěn, crvěna, crvěno; čazběn, drvěn i dřvenī, jedinstvěn, leděn, kontěn, poštěn, studěn, treštěn, zelěn*; samo određeni vid: *ovsěnī*,<sup>165</sup> *ječměnī*

-ěl (> -io): *pretěo, pretěla, pretělo*

-ět: *glasět, glasěta, glasěto; jedětī*,<sup>166</sup> *krševět, manět, naočět, naročět, otresět, razborět, recět, potrebět, šumovět, vječět*

-jěv: *žalostěv, žalostěva, žalostěvo; kičeřiv, nepogrešěv, Šařiv*

-ěv: *došetřiv, došetřiva, došetřivo; pronicěv, potkupěv, prevrtěv, razgorěv, strašěv, strpěv, ušěv, vimešěv, zagušěv*, ovđe spadaju i pridjevi *baděvī* i *tra(v)ěvī* zabilježen u onomastici: *Baděvī dō, Tra(v)ěvī rupa, Tra(v)ěvī dō*.

-ěk: *visěk, visěka, visěko; duběk, širěk*

-ěv: *gotěv*,<sup>167</sup> *gotěva, gotěvo*;

<sup>165</sup> U OLA övsenī, ali to nijesmo potvrdili u istraživanju.

<sup>166</sup> U značenju jedini pri isticanju: jědan jedětī, zato nema neodređenoga vida.

<sup>167</sup> Kod jedne informatorke zabilježeno je i gotěv i götov, ovo drugo biće vjerovatno uticaj standardnoga varijeteta.

-öv/-ëv: *Petröva* (lút), *Orlòv* (krš), *Popöv* (dô), *Petröv* (dô)

-öv/-ëv: *badnëvō* (zéle), *vinövā* (löza), *Glogövā* (lázina), *Gräbovā* (prödō), *Štirövā* (rùpa), *Trnövā* (àluga), *Smrekövā* (glavica)

Složenice s interfiksom -o- i sufiksom -ø imaju akcenat na zadnjem slogu: *bosonög*, *gologläv*, *levorük*, *mekopüt*, *rižokös*,<sup>168</sup> *svojegläv*.

Glagolski pridjev trpni: *otečën*, *otečëna*, *otečëno*; *mlevëñ/mjevëñ*, *neznavëñ/nežnavëñ*, *pečën*, *pokrivëñ*, *ponešën*, *prošečën*, *raskrëñ*<sup>169</sup>/*raskrivëñ*, *rečën*

- s predakcenatskom dužinom: *obūčën*, *obūčëna*, *obūčëno*; *raskubëñ*, *vūčën*, *popivëñ*, *skrívëñ*, *umívëñ*.<sup>170</sup>

Glagolski pridjev radni (kratak akcenat u svim rodovima): *isklào*, *isklála*, *isklálo*; *prognão*, *izagnão*, *poslào*, *uš्यo*, *poznão*, *nestào*, *uč्यo*, *ubìo*, *valào*, *odíjo*, *ižéo/izýo*, *umýo*, *slagào/slagâ*, *metnùo*,

- *nalègao/nalègā*, *nalègla*, *nalèglo*; *zatèkao/zatèkā*

#### a. p. A-4.2. ^ na finalnome slogu:

-éć (porijeklom od glagolskoga priloga sadašnjeg): *boléć*, *boléća*, *boléće*; *držéć*, *rabéć*, *tupéć*

#### 4.2.3.1.2. Akcenatska paradigma B

Ovđe spada pridjev *zlî*, koji nijesmo zabilježili u neodređenome vidu u spontanome govoru (uglavnom u ustaljenim izrazima: *na zlî pût*, *po zlôme pûtu*, *zlôga živòta*, *zlî'e onýe dâna*), a koji i ne može imati akcenat na drugome mjestu do nastavačkoga morfema.

	m. r.	s. r.	ž. r.	m. r.	s. r.	ž. r.
N.	zlî	zlô	zlâ	zgradnî	zgradnô	
			zgradnâ			
G.		zlôga	zlê		zgradnôga	zgradnê
D.		zlôme	zlôj		zgradnôme	zgradnôj

<sup>168</sup> Ovako i u imenicama ovoga tipa: *vodoküp*, *dalekovöd*, *šenokös*, ali *süncokrët*.

<sup>169</sup> Kod Andrije Kustudije (1977).

<sup>170</sup> Dužina u pridjevima *popivëñ*, *skrívëñ*, *umívëñ* navedena je prema OLA, danas ove oblike nijesmo čuli na terenu, ali dužine nema u oblicima *pokrivëñ*, *raskrivëñ*.

A.	N./G.	zlô	zlū	N./G.	zgradnô	zgradnû
I.		zlj̄em/zlím	zlōm		zgradnij̄em/zgradnîm	zgradnôm
L.		zlôme	zlój		zgradnôme	zgradnôj
n.	zlî	zlâ	zlê	zgradnî	zgradnâ	
				zgradnê		
g.			zlijeh/zlîh		zgradnij̄eh/zgradnîh	
d.i.l.			zlijema/zlím(a)		zgradnij̄ema/zgradnîm(a)	
a.	zlê	zlâ	zlê	zgradnê	zgradnâ	
				zgradnê		

Kao što se vidi, ovu paradigmu u njeguškome govoru karakteriše akcenat na morfemu nastavka u svim oblicima. Ona je u njeguškome govoru potvrđena samo kod pridjeva *strašnî*, če je održana zbog petrificiranosti izraza *strašnî sûd*, i *zgradnî*. Posljednji primjer zabilježili smo samo jednom na Mircu u kolokaciji *zgradnî zêc* (zec koji živi u vrtu koji se ručno okopava i u kojem je najbolje povrće). Budući da je zabilježen samo od pridjeva određenoga vida, akcenat je uvijek dug (kratki akcenat se svakako ne bi mogao naći na otvorenome dočetnom slogu).

Kako u njeguškome govoru akcenat ne mijenja ni dužinu ni položaj u različitim rodovima, može se prepostaviti da i u ž. r. i s. r. te u množini akcenat ostaje na vokalu nastavka, ali to u govoru nije potvrđeno.

U Čirgićevim transkriptima nalazimo i pridjev *svetî*: *Svetê Nejéle*, *Svetî Žôrže*, *Svetôga Žôrža*, *Svetôga Nikölu*, *Svetû Pêtku*, *Svetôga Jeremiju*, *Svetâ Gòspoža*, *Svetî Arândi'o*, *Svétoga Pëtra*, *Svetâ Pêtka*, koji je u enklizi ovjeren i s kratkim akcentom na zadnjem vokalu nastavka: *Svetögä mi Joväna*. Ako nije dio imena sveca, ovaj pridjev ima akcenat na osnovi: *svêt*, *svêtî*. Ipak, mi smo ga čuli samo s dužinom na zadnjem slogu: *Svetî Säva*, *poslanica Svetôga Pëtra*, pa se doima kao imena: *Marko-Nîkov*, *Gojko-Bân*, jednako gubeći dužinu.

#### 4.2.3.1.3. Akcenatska paradigma A/B

Kosom crtom u nazivu paradigmе označili smo pridjeve koji se u njeguškome govoru mogu čuti i po a. p. A i po a. p. B, s tim što je a. p. B izuzetno rijetka, srijeće se tek povremeno kod starijih govornika. Najizrazitiji je primjer ove grupe pridjeva *žaolí*, *žaolé*, *žaoléga* (*žaolí živöt*, *krtôlê žaolé*, ali i *nïje tâ žaolü imäla* kod iste govornice).

	m. r.	s. r.	ž. r.
N.	žäoĺí/žaoĺí	žäoĺē/žaoĺê	žäoĺā/žaoĺâ
G.		žäoĺēga/žaoĺêga	žäoĺē/žaoĺêga
D.		žäoĺēmu/žaoĺêmu	žäoĺōj/žaoĺōj
A.	N./G.	žäoĺē/žaoĺê	žäoĺū/žaoĺû
I.		žäoĺiěm/žaoĺím / žaoĺiěm/žaoĺím	žäoĺōm/žaoĺôm
L.		žäoĺēmu/žaoĺêmu	žäoĺōj/žaoĺōj
n.	žäoĺí/žaoĺí	žäoĺā/žaoĺâ	žäoĺē/žaoĺê
g.		žäoĺiěh/žaoĺih / žaoĺiěh/žaoĺih	
d.i.l.		žäoĺiěma/žäoĺím(a) / žaoĺiěma/žaoĺím(a)	
a.	žäoĺē/žaoĺê	žäoĺā/žaoĺâ	žäoĺē/žaoĺê

Ovđe spadaju pridjevi: *srčanî* (bolesnîk, mlađi *srčanî*), *zemjanê* (u onê žäre *zemjanê*), *seockî* (ali danas češće *sëockî*), *gospockî* (ali prilog *gospòcki*), *luckâ* (*luckâ rûka*, *sùdbine luckê*, ali češće *lùckî*), *zemaljskî* (primjer iz OLA, danas *zemälskî*), *starinskî* i *starînski*, *pomorskôga* (od informatora iz Vrbe, inače *põmòrskõga*).

Ovđe možemo ubrojiti i redni broj *prvî*, koji u datoј akcenatskoj formi pokazuje semantičko pomjeranje. Čirgić (2012: 30) navodi da u Njegušima broj *prvi* može glasiti *přvî* i *prvî*, te da „u drugome slučaju znači 'bivši', 'prethodni', 'nekadašnji' i ima akcenat *prvôga – prvôme*. Isto važi i za ženski rod.“ To možemo potvrditi kroz primjere: *bili su novinâri prvê nežèlē*, ali *přvē gödînê kâd sam s' üdâla*. *Svî bögami nô više nêmâ onô prvô ništa*, svě bîlo i pasâlo. Ali lèše je bîlo onô *prvô*. To znači da *prvî* zapravo i nije broj, već pridjev, stoga i nije ovjeren u složenim brojevima: \**dvæs prvî*.

Kao što se vidi po malobrojnosti pridjeva koji pripadaju (u cijelosti ili djelimično) a. p. B, njeguški govor pokazuje tendenciju ujednačavanja svih pridjeva u a. p. A, i to uprkos očuvanju drugih akcenatskih paradigmi u deklinaciji zamjenica i brojeva.

## 4.3. Zamjenice

Sistem zamjenica u njeguškome govoru sastoji se od ličnih, pokaznih, prisvojnih, upitnih, odnosnih i neodređenih zamjenica.

### 4.3.1. Lične zamjenice

U ovome dijelu prikazaćemo lične zamjenice za sva tri lica i povratnu zamjenicu *sebe*.

Zamjenicama za prvo i drugo lice označavaju se učesnici u razgovoru, pa se pod prvim licem podrazumijeva osoba koja govori, pod drugim osoba kojoj se govori. Zamjenice za treće lice razlikuju se po tome što se njima obilježava neprisutna osoba, o kojoj se govori (u jednini) ili neprisutne osobe, o kojima se govori (u množini). Zamjenice prvoga i drugoga lica nemaju oznaku roda, ne daju nikakve informacije o vanjezičkoj stvarnosti, a zamjenice za treće lice razlikuju muški, ženski i srednji rod. Otud im i razlika u deklinaciji. Stoga ćemo ovde zamjenice za prvo i drugo lice uz povratnu zamjenicu za svako lice posmatrati odvojeno od zamjenica trećeg lica.

Paradigma ličnih zamjenica za prvo i drugo lice u njeguškome govoru čuva arhaične morfološke crte, koje su opšta crta crnogorskih (i jugoistočnih i severozapadnih) govora (Čirgić 2017: 118, 124):

Jednina

	1. lice	2. lice	sebe
N.	jâ	tî	/
G.	mëne, me	tëbe, te	sëbe
D.	mëne, mi	tëbe, ti	sëbe
A.	mëne, me	tëbe, te	sëbe, se
V.	/	tî	
I.	sâ mnōm	töbōm	söbōm
L.	mëne	tëbe	sëbe

Zamjenice prvoga i drugoga lica jednine imaju enklitičke oblike u GDA, zamjenica za svako lice samo u akuzativu. O upotrebi enklitičkih oblika v. tačku 5.2.1. u Napomenama o sintaksi.

Zamjenica za svako lice *sëbe* rjeđe se javlja u njeguškome govoru, već se umjesto nje uglavnom koriste lične zamjenice, što potvrđuje i primjer: *nêću dřva na mëne nosît u Kotôr*. Ova zamjenica ima samo dva oblika: *sëbe* (GDAL) i *söbōm* (I): *pâ se obřći izâ sebe, ne jîčîmo nâko sëbe, da je üzmë za sëbe, dok čöek möže sâ sobōm, mîslîm u sëbe*.

Akcentovani oblici dativa i lokativa jednine sinkretični su s G i A: *starî od mène, dok mu<sup>j</sup>e* ‘interes o tèbe, zatô što tèbe nêmâ, vol'yo bi dôć ko tèbe; mène pričaū, mène<sup>j</sup>e tèbe žao bîlo, trâžē mène nôž, tèbe fâla, pôče tèbe glâva, adio ga i tèbe; nemô tî mène mučikât, mène<sup>j</sup>e interesovâlo, kâko čete vî mène svâtît, žësu tèbe stimâli, da ti predâ papîre za tèbe, da ne sûnê tâ bîza na tèbe; nêću dřva na mène nosît u Kotôr. Kod jedne informatorke čuli smo jednom oblik *na mèni nà pleći* (*pönijela*), što je, izvjesno je, uticaj standardnoga varijeteta, a ne organski dijalekatski oblik. Taj oblik kod drugih informatora nije zabilježen, a i kod nje je ovo jedini primjer, pored više puta upotrijebljene konstrukcije *na mène (nosît)*.

Akcenat preskače na proklitiku u instrumentalu lične zamjenice za prvo i drugo lice: *sâ mnôm, pređa mnôm, zâ mnôm; zâ tobôm, pò tobôm, nà tobôm.* Mimo instrumentalala akcenat po pravilu ne prelazi na proklitiku, osim u slučaju prijedloga *oko: okô mene*.

I uz zamjenicu za svako lice akcenat prelazi u instrumentalu na proklitiku, ako je jednosložna – *sâ sobôm, zâ sobôm, pre(t)sobôm*, ali *mežu sôbôm*. Akcenat prelazi na proklitiku i u genitivu u vezi s prijedlogom *izâ i između: izâ sebe, izmežù sebe*. U njeguškome se govoru (kao i šire u Crnoj Gori, a tako je i u crnogorskome standardnome varijetu) ne upotrebljavaju enklitički oblici genitiva i dativa ove zamjenice, a u akuzativu je neakcentovani oblik *se*, što je u saglasnosti sa stanjem u svim crnogorskim govorima. Nenezić (2010: 160) piše da se kod Nikole I Petrovića enklitika u genitivu javlja samo rijetko uz prijedlog *nasprema: nasprema se*.

Nije potvrđen nijedan primjer prelaska akcenta na veznik ili rječu.

Lične zamjenice za treće lice, kako rekosmo, imaju pridjevsko-zamjeničku promjenu i razlikuju rod.

	m. r.	s. r.	ž. r.
N.	ön / ôn	öno	öna
G.	ńëga, ga	ńëga, ga	ńê, je
D.	ńëmu, mu	ńëmu, mu	ńôj/ńôj, joj/jo/jo <sup>j</sup>
A.	ńëga, ga	ńëga, ga	ńû, je
I.	ńîm	ńîm	ńôm
L.	ńëmu	ńëmu	ńôj/ńôj

Sva tri roda imaju enklitičke oblike u GDA. Enklitički oblik *ju* za A ž. r. nije ovjeren u njeguškome govoru: *řgnuo<sup>j</sup>e lâktom mûčkē, në bio<sup>j</sup>e bît*. Tako je i u srednjokatunskim govorima

(Pešikan 1965: 153) i u Crmnici (Miletić 1940: 424), a tako je i u govoru podgoričkih muslimana (Čirgić 2007: 110).<sup>171</sup>

U dativu zamjenice ženskoga roda finalno *j* je nestabilno i u akcentovanoj i u neakcentovanoj formi, čuje se uglavnom redukovano, ako se uopšte artikuliše: *Njôj sam tô dão. Dão sam joj tô. / Nô jo e spûštjo i slüšalicu; u kùću jo èto i sâd zâstava. Èvo joj zahvâlnica. Jâsa" jo ûjna.*

Nije zabilježen nijedan primjer upotrebe instrumentalne zamjenice bez prijedloga, pa ni oblik s pokretnim vokalom *mnome* nije poznat, kao što nijesu ovjereni ni oblici zamjenica trećega lica s pokretnim vokalom u instrumentalu sg: \**nîme*, \**nôme*. U ovome se padežu prijedlog *s* često jednači po mjestu tvorbe s početnim *ń-* u zamjenicama trećega lica: *s jîm // š jîm; s jôm // š jôm; a sio š jîm, a sio na jîèga – nîmu je barabâr*. Kod mlađih je prijedlog bez alternacije. Instrumental sredstva javlja se s prijedlogom: *pâsi se mögao š jîm od nüždë i pokrièt*.

Partikulu *-zi* zabilježili smo samo u dativu sg. ženskoga roda *ńojzi*, čime je njeguški govor takođe u saglasaju sa srednjokatunskim govorima (Pešikan 1965: 153). Kod mlađih se partikula ne javlja.

U načelu ni uz zamjenice trećega lica akcenat ne prelazi na proklitiku, s izuzetkom prijedloga *okô*: *öna okô jîè, koîsu bîli okô jîega, dvî'e-trî rüpice okô jîega*. U instrumentalu zamjenice muškoga roda akcenat ne prelazi na proklitiku: *trçîs za jîm, mî svë za jîm, ne idu za jîm*. Nema potvrde upotrebe prijedloga *s* sa umetnutim vokalom u spontanoj upotrebni uz zamjenice trećega lica: *pâ š jîm u yrèlû vödu, mène je čâs bîlo šejet š jîm, te se š jîm razgovârâ, poçinûla š jîm, š jîm pöpiø; jâ se š jôm svë krîtikujem, posvâžala se s jôm*. To zapravo vrijedi za sve lične zamjenice osim za instrumental 1. lice sg. i povratne zamjenice za svako lice.

Zamjenica muškoga roda za treće lice u nominativu jednine ima kratak i dug akcenat: *òn* i *ôn*: *tô sâmo òn znâ, òn je čuvâ, òn je câše skîni, òn je za Cînû Görü bîø, òn je starî od mène; zadržao je ôn svë, ôn je bîø pomôrac, ôn je starî od mène*. U Upitniku za OLA Vujović navodi samo kratak akcenat. U savremenijim istraživanjima situacija nije tako čista, premda se čini da stari (kratki) lik i dalje drži primat, čak i među mlađim govornicima. Indikativan bi za današnjicu bio primjer koji smo zabilježili kod sagovornice s Mirca: *Dok je gòj žîv ôn bîø, jâ i òn smo*

<sup>171</sup> Enklitika *ju* nije nepoznata u crnogorskim govorima: to je jedini oblik npr. u Vasojevićima (ševeroistok Crne Gore) (Stijović 2007: 145, Stevanović 1933–1934: 73) i gotovo jedini u upotretbi u Mrkovićima kod Bara (Vujović 1969: 239), a zabilježena je i rijetka upotreba u Paštrovićima (Jovanović 2005: 357), koji, kao i njeguški govor, pripadaju jugoistočnim crnogorskim govorima (Čirgić 2017).

*izlazili*.<sup>172</sup> Iz navedenoga iskaza vidi se u kojoj su mjeri kratki i dugi akcenat ravnopravni u upotrebi, tj. da tempo govora u datome iskazu nije imao uticaja na izgovor duge ili kratke forme ove zamjenice.

Slične su tendencije prisutne i u množini:

	1. lice	2. lice	3. lice	m. r.	s. r.	ž. r.
N.	mī	vī	öni	öna	öne	
G.	näš, ne	väs, ve		ńih, ih / ig / iγ / i		
D.	näma, ni	väma, vi		ńima, i(m)		
A.	näš, ne	väs, ve		ńih, ih / ig / iγ / i <sup>173</sup>		
V.	/	vī		/		
I.	näma	väma		ńima		
L.	näma	väma		ńima		

U množini se tri roda zamjenice za treće lice oblikom razlikuju samo u nominativu.

U GDA sva lica imaju enklitičke oblike, pri čemu su enklitički oblici zamjenica prvog i drugog lica arhaični (D *ni*, *vi*, GA *ne*, *ve* – nije zabilježen praslovenski akuzativ plurala *ni*, *vi*, koji se čuva na čitavoj Luštici, u Tivtu, na Vrmcu, upor. Tomanović 1950: 4–5): *prâvō ni<sup>j</sup>e prèzime, faměla ni<sup>j</sup>e dòlé, ali ni<sup>j</sup>e öndā; tákō yi<sup>j</sup>e tô, na Žáñëv Dô vi<sup>j</sup>e, štò yi<sup>j</sup>e*. Rijetko se čuje enklitičko *nam*: *ïdē nam grùpa vojnîka, väzdän nam je jučê izvodňo, mögu yam kázät*, upor. *slàvani je näma*.

Upotreba besprijeđložnoga instrumentalnog socijativa nije ovjerena. U ovome padežu prijedlog s nikad se ne upotrebljava s umetnutim vokalom, ali često dolazi do njegova jednačenja po mjestu tvorbe ispred početnoga *ń*- u zamjenicama trećega lica: *s jíma // š jíma: Jâ sam s jíma na Lôvčen lëtovala, tåko jâ sa<sup>m</sup> š jíma döbro pröšla*. Takođe, prijedlog se upotrebljava i pri iskazivanju sredstva: *Svë smo š jíma šegäli*.

Zamjenica za prvo lice množine ima dugi akcenat nominativa, dok su svi ostali padeži pod kratkim akcentom. U zamjenici za drugo lice množine dugi su nominativ i vokativ (koji za prvo lice nije ovjeren).

Svih pet kosih padeža imaju stari, kratak naglasak : g., a. – *bîloj e näš jeno pē-šëstoro, pri'ed näš, kod näš, od näš, za näš, u näš; jësam li jâ nëže väs glëdao, naîcu naçás pokräj väs*,

<sup>172</sup> Na dužinu akcenta nije uticala enklitika: *A ön sväkt dân...* kod iste informatorke.

<sup>173</sup> O konsonantu *h* viđeti tačku 3.1.1.1.

*nëka üzmē kod yäs, nêmām jâ këse za yäs; d.i.l. – nàma sē činëlo, nàma je dòle famèla, nàma su lûdi trgovâli, òn<sup>j</sup>e ôdën nàma nëšto rabòtao, stàde se otpučât pred nàma, n<sup>j</sup>e bilo među nàma nìkàd zâvadē, dôže prema nàma, kôga smo s nàma dovèli, Dùka će vâma tô, èvo vâma stolîca, kâ vâma – bôg vîjete nàma, sâjcu jâ s yâma, blägo mène s yâma.* Duljenje oblika g. i a. pod uticajem standardnoga varijeteta nije zabilježeno ni u jednome primjeru, na što vjerovatno utiče kratkoća enklitičkih oblika ovih zamjenica u standardu.

Akcenat ne prelazi na proklitiku. Zabilježen je samo jedan primjer mlađega prelaska: *izmëžu jíh* i konstrukcija *pò za jíma* u govoru iseljenika s Majstora, u kojoj *po* ima kvantitativno značenje: *ïdë pò za jíma i smřëse.*

Lične zamjenice i prisvojna zamjenica za svako lice u množini se mijenjaju po a. p. A.

Kod vladike Danila (Mladenović 1973: 138–141) nalazimo slično stanje, s razlikom (osim u navedenoj konstrukciji prijedloga i zamjeničke enklitike: *na me*) u tome što množinski oblici dativa i instrumentalala 1. i 2. lica glase *nami* i *vami* uz rjeđe *nama* i *vama*, a primjeri lokativa nijesu zabilježeni. U dativu se često srijeće i oblik *nam*, čak i kad nije naglašen. Praslovenski akuzativ *ni*, *vi* ne javlja se kod vladike Danila. Tomanović (1950: 4–6) navodi primjere takvoga akuzativa u govoru vladike Visariona Borilovića iz Bajica krajem 17. st.

Ovome posve odgovara i sistem ličnih zamjenica u jeziku guvernadura Radonjića (Krivokapić 2009: 195 – 199) i Petra I (Ostojić 1976: 143–146). Kod Petra I se u lokativu 3. l. sg. muškoga roda javlja oblik *y нрмъ*, samo uz taj prijedlog, a srijećemo ga i uz prijedlog *na* i *za* i kod Njegoša (Marojević 2005: 535–543) i kod Nikole I (Nenezić 2010: 163). Taj lokativni oblik nije ovjeren u današnjem njeguškome govoru.

Kod Petra II (Stevanović 1990: 210) i Nikole I (Nenezić 2010: 158–159) primjetan je otklon od dijalekatskih oblika dativa i lokativa jednine zamjenica za 1. i 2. lice i povratne zamjenice za svako lice, pa se uz *mene*, *tebe*, *sebe* javljaju *meni*, *tebi*, *sebi*. Kod obojice je javljaju stari enklitički oblici akuzativa i dativa množine: *ni*, *vi*, *ne*, *ve* uz češće *nas*, *vas*, *nama*, *vama* (Stevanović 1990: 210–211; Nenezić 2010: 161–163).

#### 4.3.2. Prisvojne zamjenice

Prisvojnim zamjenicama kazuje se pripadnost nekoga entiteta određenome licu u govornoj situaciji. Prisvojne zamjenice imaju lica, a u svakome licu imaju rod koji odgovara rodu imenice uz koju stoje.

Prisvojna zamjenica za prvo i drugo lice i povratno-prisvojna zamjenica *svôj* imaju ovakvu paradigmu.

jednina			množina		
	m. r.	s. r.	ž. r.	m. r.	s. r.
N.	môj	möe	mòja	n.	möi
G.	moêga/môga/mòjëga		moë	g.	moïjeh/mòih
D.	moêm(u)/môme/mòëm(u)		mojôj	d.i.l.	moïjem(a)/mòim(a)
A.	N./G.	möe	mòju	a.	möe
V.	môj	möe	mòja		
I.	moïjëm/s moim		mojôm		
L.	moêm(u)/môme/mòëm(u)		mojôj		

L. Vujović u Upitniku za OLA (1967: 182) uz paradigmu ove zamjenice stavlja zabilješku: „stari, nepismeni: *moijema*, mlađi, pismeni *möima*“. Oblik *moïema* i danas se može čuti, premda rijetko i samo kod starijih.

**Prisvojna zamjenica za drugo lice** ima istu promjenu kao zamjenica za prvo lice, osim što nema vokativa.

Ovako se mijenja i **prisvojna zamjenica za svako lice** *svôj*, koja takođe nema vokativni oblik. U instrumentalu sg. glasi *sa\_svojëm* i *sa\_svoim*, ali je zabilježen socijativ i bez prijedloga: *Pâ svojòm ženòm i žecòm l'epo s ânželom*.

Nesažeti oblici G., D., L. jednine za prvo i drugo lice jednine i prisvojno-povratne zamjenice češći su i danas i kod mlađe populacije: *tîćeš öpët po\_tvoëmu, u\_to gûmno mòëga brästva, po\_moëmu, iz\_moëga sëla, unùka mòëga, bràta starjëga m'ëga, Râda moëga; i\_svoëga rëčnîka, po\_svoëmu*.

Kod srednje populacije pokretni vokal nije stabilan kao kod starije: *tîćeš öpët po\_tvoëmu, jâ ti pričäm i\_svoëg iskùstva*. Kod iste informatorke zabilježili smo i *iz\_jskûstva nâšëga*, što može ukazivati na značaj sintaksičke ravni za pojavu naveska.

Oblici genitiva i dativa/lokativa češći su s akcentom na nastavku, ali se (rijetko) javljaju i s akcentom na osnovi. Duži oblici promjene znatno su češći nego kratki: *jā n̄vesam fāli'o n̄ikat prema mōem rodītelima; n̄edno slōvo i svoēga rēčnika n̄lesam izbāčio; o svôme živòtu; prīe mōga brāta*.

Ove se zamjenice u množini mijenjaju po pridjevsko-zamjeničkoj deklinaciji.

jednina			množina		
	m. r.	s. r.		ž. r.	m. r.
N.	näš	näše	näša	näša	näši
G.		näšēga	näšē		g. näšījeh/näšīh
D.		näšēmu	näšōj	d.i.l.	näšījem/näšīm
A.	N./G.	näše	näšu	a.	näše
V.	näš	näše	näša	v.	näši
I.		näšījem/s näšīm	näšōm		
L.		näšēmu	näšōj		

Ovakva je i paradigma zamjenice za drugo lice množine: *vāš, vāša, vāše, vāši, vāše, vāša*, osim što zamjenica za 2. lice u slobodnoj upotrebi nema oblika vokativa. Kod svih je pokretni vokal stabilan u genitivu i dativu jednine muškoga i srednjeg roda (*kod Āša näšēga, po näšēmu*), a češći su nesažeti oblici: *za jednīem Šēvalēvićem, näšījem Nēgūšom, ofijeh näšīh, n̄esi mögao od näšījeh, da n̄e bilo näšījeh špijunā*.

Prisvojne zamjenice za prvo i drugo lice množine imaju kratak akcenat na osnovi, koji ne prelazi na proklitiku ni u jednome padežu.

Prisvojne zamjenice za treće lice imaju ovakvu paradigmu:

jednina			množina		
	m. r.	s. r.		ž. r.	m. r.
N.	ńegöv <sup>174</sup>	ńegövo	ńegöva	n.	ńegövi
G.	ńegöva / ńegövōga		ńegövē	g.	ńegövijeh/ńegövīh
D.	ńegövu/ńegövōme		ńegövōj	d.i.l.	ńegövijem/a/ńegövīma
A.	N./G.	ńegövo	ńegövu	a.	ńegöve
I.	ńegövijem/s ńegövīm		ńegövōm		
L.	ńegövu/ńegövōme		ńegövōj		

<sup>174</sup> Samo jednom je zabilježeno ńegöv, s predsonantskim duljenjem.

Oblike neodređenoga vida (imeničke promjene) ima samo u genitivu, dativu i lokativu jednine (kad stoji uz imenicu muškoga i srednjega roda): *nđe ovâ vđkendica ovđgđa Jđova, nđ negđova rđzđaka; Mihađila, negđova òca; kđt sam čđula onđgđa negđova Nikòlđća...* Češće se javljaju oblici određenoga vida. Kod mlađe populacije nije zabilježena upotreba neodređenoga vida.

Prisvojna zamjenica za treće lice muškoga i srednjega roda čuva staro mjesto akcenta – na prisvojnomo sufiku. Pozicija akcenta stabilna je kroz čitavu paradigmu.

	m. r.	s. r.	ž. r.
N.	ńén/ńézín	ńéno/ńézíno	ńéna/ńézina
G.	ńén <small>đ</small> ga/ńézin <small>đ</small> ga		ńén <small>đ</small> é/ńézin <small>đ</small> é
D.	ńén <small>đ</small> me/ńézin <small>đ</small> me		ńén <small>đ</small> oj
A.	N./G.	ńéno/ńézino	ńénu/ńézinu
I.	ńéní <small>đ</small> em/ńéziní <small>đ</small> em/	ńéní <small>đ</small> m/ńéziní <small>đ</small> m	ńén <small>đ</small> om
L.	ńén <small>đ</small> me/ńézin <small>đ</small> me		ńén <small>đ</small> oj

### Množina

n.	ńéni/ńézini	ńéna/ńézina	ńéne/ńézine
g.		ńéní <small>đ</small> eh/ńéziní <small>đ</small> eh	
d.i.l.		ńéní <small>đ</small> ema/ńéziní <small>đ</small> ema	
a.	ńéne/ńézine	ńéna/ńézina	ńéne/ńézine

Kod ove zamjenice zadržaćemo se nešto duže jer ima više mogućih oblika, a i slika u literaturi pokazuje različito stanje. U nominativu su zabilježeni ovi oblici prisvojne zamjenice ženskoga roda: *ńézín, ńén i ńójzín* (posljednji je potvrđen samo u Čirgićevom korpusu kod jedne govornice, rođene u Vrbi, udate u Raićevićima, ni na upit nijesmo uspjeli ovjeriti ovaj oblik ni kod starijih). Pešikan (1965: 150) kaže da oblik *ńjen* i *ńjojzin* nema u Cucama, „ali se pored *njezin* ponekad može čuti i *nje* (najčešće u ustaljenim izrazima: *znàli je jàdi u njé mlàdòs* i sl.)“ (stari način izričanja pripadnosti genitivom lične zamjenice ovjeren je u tekstovima pripadnika njeguške dinastije Petrović i guvernadura Radonjića, viđeti niže), te da ni u drugim oblastima koje je istraživao nije primijetio drukčije stanje. U Lješanskoj nahiji (Pešikan 1965: 150) i Crmnici (Miletić 1940: 426) javljaju sve tri za Njeguše navedene forme. Od istočnocrnogorskih govora (Stevanović 1933–34: 74) zetskopodgorička i kučkobratonožićka grana imaju sva tri oblika (Čirgić 2007: 111 ističe da je kod podgoričkih muslimana „uvijek *njójzín*, rijetko *njéni*, a nikad *njézín*“),

Piperi i Vasojevići nemaju *njozin*. U Paštrovićima (Jovanović 2005: 365) se javljaju takođe sva tri oblika, najčešći je *njōzīn/njōzīn*, nešto rjeđi *njēzin*, dok se *njen* javlja samo po izuzetku.

L. Vučović u Upitniku za OLA za njeguški punkt navodi oblike *ńēn* i *ńēzin* za nominativ te *ńēzina* i *ńēnōga*, ali ističe (vjerovatno kao uobičajene) *ńēzin* i *ńēnōga*, a ni mi, kao ni Vučović, na terenu nijesmo zabilježili arhaični oblik genitiva lične zamjenice u funkciji prisvojne zamjenice.

Mladenović (1973: 143) genitiv lične zamjenice za 3. lice množine pronalazi u funkciji prisvojne zamjenice u jeziku vladike Danila Petrovića. I Stevanović (1951–52: 23) kod Njegoša bilježi „upotrebu oblika gen. lične zamenice 3 l. jedn. ženskog i 3 l. množine bilo koga roda mesto odgovarajućih prisvojnih zamenica“: *nje vitešta, njih junaštva...* Tekstovi Petra I „umjesto te zamjenice redovno imaju genitiv lične zamjenice trećega lica ženskoga roda“ (Ostojić 1976: 146), npr. *nje neposluh, nje materinstvo*. Krivokapić (2009: 202) navodi primjere upotrebe lične zamjenice trećeg lica množine u prisvojnoj funkciji u pismima serdara i guvernadura Radonjića: *ne mari za nih mir, ot nih sile*<sup>175</sup>, naravno uz prisvojne zamjenice. Nenezić (2010: 170) kaže da se u tekstovima Nikole Petrovića ne javlja jedino forma *njozin*, a redovne su *njen* i *njezin* te upotreba genitiva i dativa lične zamjenice za 3. l. sg. i pl. za označavanje pripadnosti trećem licu. Ova stara crta očito se izgubila iz njeguškoga govora tokom zadnjega stoljeća.

Ova se zamjenica u svim oblicima mijenja po pridjevskoj promjeni s nastavcima kao u zamjenica 3. lica za muški i srednji rod. Javlja se češće s partikulom *-zi-* nego bez nje, ali ima više oblika nego zamjenice za muški i srednji rod.

Prisvojna zamjenica za treće lice ženskoga roda ima dugi akcenat na osnovi u čitavoj paradigmi. Akcenat s ovih zamjenica nikad ne prelazi na proklitiku.

Prisvojne zamjenice za sva tri roda u trećem licu množine glase: *ńihov, ńihova, ńihovo, ńihovi, ńihove, ńihova*. Mijenaju se, kao i zamjenice u jednini, po pridjevskoj paradigmi uz mogućnost upotrebe imeničkih nastavaka u genitivu, dativu i lokativu jednine:

jednina			množina		
	m. r.	s. r.		m. r.	s. r.
N.	ńihov	ńihovo	ńihova	n.	ńihovi
G.		ńihovōga/ńihova	ńihovē	g.	ńihovijeh/ńihovīh
D.		ńihovōme/ńihovu	ńihovōj	d.i.l.	ńihovijema/ńihovīma

<sup>175</sup> transkribovano

A.	N./G.	ńihovo	ńihovu	a.	ńihove	ńihova	ńihove
I.		ńihovi <sup>j</sup> em/ńihovīm	ńihovōm				
L.		ńihovōme/ńihovu	ńihovōj				

*Někřti ńihov stârī guvernadûr, žé býo cêntar ńigov, mî smo kâ žëca ńihova, tô nýe ńihovo, onô e ńihovo, da e ńihovo býlo do yř Kolovîra, nýe se od zôra ńihova někad živjët möglo, ôn je ńihovu stôku öpët izagoníl o, stôku ńigovu izagoníl i, čujâli ste za ńigovu bûnu, s ńihovom pûškôm, někřti ńihovi blížní, ńigovi stârī, ìmâm slíke vëlike ńihove, imâli neke râdnîke ńigove.*

U Upitniku za OLA kao njeguški oblici ističu se: *njigov* (N), *njigova* (G). Međutim, danas se oblik sa /g/ rijetko čuje, kod mlađih nije ovjeren (v. tačku 3.1.1.1.). Akcenat je uvijek kratak i na prvoj slogi.

S prisvojnih zamjenica akcenat nikad ne prelazi na proklitiku, bilo da je ona prijedlog, veznik ili rječca.

Prisvojne zamjenice u množini imaju promjenu po a. p. A.

#### 4.3.3. Pokazne zamjenice

Pokazne zamjenice su deiktička kategorija kojom se upućuje na lica, predmete, svojstva i pojave (*taj, ta, to; ovaj, ova, ovo; onaj, ona, ono*)<sup>176</sup> te na pojave, svojstva ili osobine (*ovakav, ovakva, ovakvo; takav, takva, takvo; onakav, onakva, onakvo; ovoliki, ovolika, ovoliko; toliki, tolika, toliko; onoliki, onolika, onoliko*). Obično se njihovo značenje opisuje prema licu.

##### 4.3.3.1. Zamjenice *ovî, tâ, onî*

Zamjenice tipa *ovaj, taj, onaj* u nominativu uglavnom imaju oblike *ovî, tâ, onî* u muškome rodu, što je tipično za sve crnogorske govore (Čirgić 2017: 118, 124). Rijetko se kod starijih čuje reducirano finalno *j* (*ovâj* i *onâj*), kod mlađih je to nešto češće pod uticajem školstva i medija. Samo je jednom zabilježen oblik *tî*, nastao izvjesno analogijom prema drugim pokaznim zamjenicama: *tô su tî dvâ slùčâja*. Mijenjaju se ovako:

<sup>176</sup> Nekadašnje pokazne zamjenice *tô, ovô* i *onô* aglutinacijom s nekadašnjom odnosnom zamjenicom *jô* dale su današnje zamjenice *taj, ovaj* i *onaj* (Matasović 2008: 228–232).

jednina			množina		
	m. r.	s. r.		m. r.	s. r.
N.	tâ	tô	tâ	n.	tî/tîzi
G.		tögā	tê	g.	tijeh/tih
D.		tömē	tój	d.i.l.	tijema/tih
A.	N./G.	tô	tû	a.	tê
I.		tijem/tim	tôm		
L.		tömē	tój		

U nominativu množine muškoga roda može se javiti partikula *-zi*, koja se ne upotrebljava u drugim padežima: *i tô e prôšlo, tîzi, tî gêni tô vučû; odâmno ne zdîžemo na Jrsâń ni ovîzi žë sam s' üdâla ni ovîzi möi; ovî Mîrcâni tâmo; tî lûdi su odîli većinôm... o tê pêt*<sup>177</sup>. U govoru mlađih partikule u množini nema, a nominativ jednine muškoga roda često glasi *ovâj, tâj, onâj*.

Sažeti oblici znatno su rjeđi od dugih: *ön ti j e ovîema po' Tröicu, ovîma nâši'ema, rëkâ; ön je s tîm cîni' em pošâo, vëlikâ onâ kùća s onîma vòltòvima* (viđeti i primjere niže). Tako je i kod mlađe populacije.

Genitiv i akuzativ (uz imenice kojima se označava živo) te dativ/lokativ jednine zamjenice muškoga i srednjega roda uvijek imaju navezak, koji nosi dužinu. Elidiranje dočetnoga vokala nastavka nije ovjereno u njeguškome govoru ni mlađe ni starije populacije: \**tôg, \*tôm* etc.

Na osnovi je kratki akcenat: *döbro tögâ šëćâm, üzmite o fögâ sîra, prâjedu ovögâ Milâna, za ovögâ te ti kâžem, u onögâ Čavôra; pâ se tômë mljeka dodâdë, ümrla ovömë mlâžëmu žëna, a onömë onô östade; o fomë da žîvî, zapöčnû prîcu od ovömë, od onömë*.

#### 4.3.3.2. Zamjenice oväkâv, tâkâv, onäkâv

Zamjenice *ovakav, takav, onakav* mijenjaju se po ovome obrascu:

jednina			množina		
	m. r.	s. r.		m. r.	s. r.
N.	oväkâv <sup>178</sup>	oväkvô	oväkvâ	n.	oväkvî
G.		oväkvôga	oväkvë	g.	oväkvijeh
D.		oväkvôme	oväkvôj	d.i.l.	oväkvijema

<sup>177</sup> O specifičnostima kongruencije u dijelu o sintaksi.

<sup>178</sup> Muški rod ima i određeni vid u N.: *oväkvî*.

A.	N./G.	oväkvō	oväkvū	a.	oväkvē	oväkvā	oväkvē
I.		oväkvīm	oväkvōm				
L.		oväkvōme	oväkvōj				

Muški rod određenoga vida čuje se i među starijom (*Štō ste se zapatāli u kūću na oväkvī dān?*) i među srednjom populacijom (*znāš kakāv je, oväkvī*).

U genitivu i akuzativu jednine (kad zamjenica стоји uz imenicu koja označava živo) te u dativu i lokativu jednine ovih zamjenica u muškome i srednjem rodu nijesu potvrđeni oblici bez dočetnoga vokala u nastavku: *täkvōga ga n̄e mājka rödīla, oväkvōga n̄e bīvālo u Nēgūše*.

Zabilježeno je i rijetko pomicanje akcenta na nastavak, što, čini se, ima veze sa emotivnim kazivanjem: *Takvōga zlōga pūta, da se slōmīš*.

#### 4.3.3.3. Zamjenice *ovoliki, tolīki, onölikī*

U zamjenicama *ovoliki, ovolika, ovoliko* dolazi do gubljenja intervokalnoga *v* i kontrakcije vokala, te su uobičajeni oblici *olīkī, olīkā, olīkō*. Sonant *v* u toj poziciji nestabilan je i kod srednje generacije: *o<sup>v</sup>olīkō, olīkō, ovolīkō*. Ovo bilježi Pešikan za srednjokatunske i lješanske govore (1965: 150), Tomanović (1970: 226) za govore Boke (na primjeru iz Lepetana), Miletić (1940: 425) za Crnicu, Jovanović (2005: 367) za Paštroviće.

Međutim, kao posljedica analogije s tim oblikom u njeguškome se govoru javlja (povremeno) i dužina u pokaznoj zamjenici drugoga lica, pa ona u nominativu glasi *tolīkī* i *tōlīkī*, a to analoško duljenje nijesmo pronašli u literaturi van srednjokatunskih i lješanskih govora (Pešikan 1965: 150). Do duljenja ne dolazi u zamjenici *onolīkī*: *Onō žāola mālo olīkō, a sād nēmāš u cīele Nēgūše tolīkō, öni mu dādni cīenu tolīkū i tolīkū, u ovolīkī prōstör pa n̄e bīlo nāko dvī'e kāmare*.

Zabilježen je i oblik *olīčkī, olīčkā, olīčkō* u deminutivnome značenju: *Nīko nīšta n̄e pomōgao, olīkō, olīčkō*.

#### 4.3.4. Upitne i odnosne zamjenice

U ove zamjenice spadaju *kō* i *štō*, *koī*, *čī*, *kakāv*, *kolīkī*.

U savremenome njeguškom govoru nije potvrđen oblik *šta*. Tvorenica *svāšto* povremeno se čuje u obliku *svāšta*, dok zamjenice *nīšta* i *īšta* nemaju druge forme.

Dijele se na imeničke i pridjevske u zavisnosti od toga imaju li mociju ili ne.

Imeničke su *kō* (za živo) i *štō* (za neživo).

#### 4.3.4.1. Zamjenice *kò* i *štò*

Mijenjaju se po obrascu:

N.	<i>kò</i>	<i>štò</i>
G.	<i>kôga</i>	<i>čëga/čësa</i>
D.	<i>kôme</i>	<i>čëmu</i>
A.	<i>kôga</i>	<i>štò</i>
I.	<i>kîm</i>	<i>čîm</i>
L.	<i>kôme</i>	<i>čëm/čëmu</i>

Upitna zamjenica za živo *kò* u svim zavisnim padežima ima pokretni vokal, osim u instrumentalu, koji uvijek glasi *s kîm*: *štò da se žälîm, kôme; kôga češ pütät; nêmâm s kîm; po kôme mu döžé*. Akcenat je u svim zavisnim padežima dug.

Zamjenica *štò*, rekosmo, nije potvrđena u nominativu u obliku *šta*. Stevanović (1990: 212) obrazlaže da je kod Njegoša uglavnom *što*, ali ako nije pod akcentom, onda ova upitna zamjenica glasi *šta*.

U genitivu nije poznat oblik upitne zamjenice za neživo *šta*, na čije postojanje u srednjokatunskim i lješanskim govorima kroz primjere: *ð-šta, dö-šta, nî-o-šta, i-o-šta* ukazuje Pešikan (1965: 153). Kod Njegoša nalazimo *oda šta* (Vušović 1930: 106). Genitiv zamjenice *štò* ima dva oblika: arhaični *čësa* i mlađi *čëga*: *š čësa ste se svädili, <sup>179</sup> n'esi se imão ot čësa bojät, žäolu në bi nâmpalo čësa bi se ovâ mòja bâba dovižäla; o čëga da žïvî òn danäs, òndâ se nêmâmo oko čëga svädît*. Jedini ostatak genitivnoga oblika *šta* javlja se u prilogu *râšta/râšta* (< radi čega): *imäla ga<sup>j</sup>e râšta od jîh; nêmâm tõmē râšta zborît*.

Tako je i u tekstovima Nikole I (Nenezić 2010: 165—166), Vušović (1930: 123) kaže da kod Njegoša „pored običnog genitivnog oblika *čega*, nalazimo i oblik *česa“*. Stevanović (1990: 212) ipak kaže da nije našao primjere genitiva *čega* kod Njegoša ni u Gorskome vijencu, ni u Luči mikrokozma, ni u Šćepanu Malom: „I nema u jeziku pesnikovu genitiva opštejezičke upotrebe, sem, možda, gde god u Pismima njegovim.“ Krivokapić (2009: 201) u pismima serdara i guvernadura Radonjića bilježi svega jedan primjer upotrebe *česa* uz redovnu upotrebu *čega*, a iako je u pitanju isti period, kod vladike Danila ova je zamjenica u genitivu uvijek *šta* (Mladenović 1973: 142).

<sup>179</sup> Primjer iz Upitnika za OLA.

Instrumental se upotrebljava i bez prijedloga: *čîm zmî'e hrâniš*, a ni tada se ne javlja pokretni vokal. U instrumentalu se prijedlog *s* prilagođava mjestom tvorbe palatalu s početka zamjenice: *ščîm*. U ovoj poziciji upotrebljava se i prijedlog *su*, u kom slučaju zamjenica ima oblik akuzativa, a akcenat prelazi na prijedlog – *sǖ što*: *a nâs bögami nî̄esu imâli sǖ što pîtât; danâs se nêmâm sǖ što kurâžît* (v. Napomene o sintaksi).

U lokativu se koristi i oblik s pokretnim vokalom i oblik bez njega: *po čëmu znâmo, po čëmu tâ imena*, ali i *po čëm su prözvâti* (no to može biti i posljedica distante disimilacije vokala).

U odnosnoj upotrebi ove zamjenice su rijetko pod akcentom, a u upitnoj često, jer su i u rečeničnome fokusu. Ponekad dođe i do sažimanja pa se zamjenice izgovaraju dugo: *Štô-vô zäboga, Štô-vô kömandîru*.

U pridjevske upitne i odnosne zamjenice spadaju *koî, čî, kâkav, kolîk(i)*. Zamjenicom *koî* nastoji se utvrditi identitet entiteta, zamjenicom *čî* pripadnost, zamjenicom *kâkav* njegova vrsta, a zamjenicom *kolîk(i)* njegova količina.

#### 4.3.4.2. Zamjenica *koî, kojâ, koê*

Zamjenica *koî, kojâ, ko'ê* ima pridjevsku paradigmu:

jednina			množina				
	m. r.	s. r.	ž. r.	m. r.	s. r.		
N.	koî	koê	kojâ	n.	koî	kojâ	koê
G.	koêga <sup>180</sup>		koê	g.		koîh	
D.	koêmu		kojôj	d.i.l.		ko'jema/köima	
A.	N./G. koê		kojû	a.	koê	kojâ	koê
I.	ko'jem		kojôm				
L.	koêmu		kojôj				

*Ko'jem ste vi rëcimo pûtom dôšli, poròdice ko'ê nî̄esu imâle kùću ôdën, za yri'eme koegâ ot Petróvićâ, nêmâ kùće kojâ kôla nêmâ, kò znâ u kojâ döba, da nêmaū onê žëne kojû pâru.*

<sup>180</sup> U transkriptu razgovora objavljenome u časopisu *Lingua Montenegrina* nailazimo na akcenat za vrijeme kojëgâ ot Petróvićâ, ne znâm kojëgâ dâola, no ovde je vjerovatnije u pitanju neakcentovana zamjenica bez dužine.

#### 4.3.4.3. Zamjenica čî, čijâ, čîjê

U muškome rodu zamjenice *čiji* i u jednini i u množini intervokalno *j* se gubi te se dva *i* sažimaju u jedno: *čî*. Isti proces uzrokovao je i sažimanje u g., d., i., l.

jednina			množina		
	m. r.	s. r.		ž. r.	
N.	čî	čijê	čijâ	n.	čî
G.		čijêga	čijê	g.	čih
D.		čijêm(u)	čijôj	d.i.l.	čim
A.		čî/čijêga	čijû	a.	čijê
I.		čim	čijôm		
L.		čijêm(u)	čijôj		

U genitivu jednine muškoga i srednjega roda (i akuzativu sg. muškoga roda ako se odnosi na živo) nijesu potvrđeni oblici bez dočetnoga vokala nastavka. U dativu i lokativu pokretni vokal se javlja fakultativno. U instrumentalu prijedlog *s* nikad se ne javlja s umetnutim *a*, uslijed čega se prilagođava po mjestu tvorbe početnome palatalu zamjenice *ščim*, *ščijôm*.

Akcenat je uvijek na nastavku.

#### 4.3.4.4. Zamjenica käkav, käkva, käkvo

Zamjenica *käkav* u njeguškome govoru ima određeni vid i u nominativu muškoga roda: *a käkvi Bëogrâd*. Osim u nominativu jednine i množine i akuzativa množine (i jednine u zamjenici muškoga roda kad se odnosi na neživo), ova je zamjenica izgubila imeničku paradigmu i mijenja se samo po pridjevsko-zamjeničkoj deklinaciji određenoga vida.

jednina			množina		
	m. r.	s. r.		ž. r.	
N.	käkav <sup>181</sup>	käkvo	käkva	n.	käkvi käkve käkva
G.		käkvôga	käkvê	g.	käkvijeh
D.		käkvôme	käkvôj	d.i.l.	käkvijema
A.	N./G.	käkvo	käkvu	a.	käkve käkva käkve
I.		käkvijem	käkvôm		

<sup>181</sup> Sve zamjenice imaju i određeni oblik u N., n. i a., a muški i srednji rod i u A. (ukoliko m. r. stoji uz imenicu kojom se označava nešto neživo).

L.	käkvōme	käkvōj
----	---------	--------

Zabilježena je i promjena položaja akcenta u enklizi: *kakvà sam*, *znàš kakvà je*, *kakvà jo<sup>j</sup>e pénzija*. Akcenat na nastavku u enklizi bilježi i L. Vujović u Upitniku za OLA (218): *kakvà-e gùba*. Tako je i u govoru mlađe populacije: *znaš<sup>182</sup> kakàv je*. Pomjeranje akcenta u enklizi opisuje i Pešikan (1965: 152) u Cucama i Zagarču. Zabilježen je i akcenat na nastavku: *pā stāni za kakvì<sup>j</sup>em kr̄šem*.

#### 4.3.4.5. Zamjenica *kolìkī*, *kolìka*, *kolìko*

Zamjenica ove grupe ženskoga i srednjega roda imaju oblike i određenoga i neodređenoga vida, zamjenica muškoga roda ima samo određeni vid. Odnosi se na količinu ili veličinu. U paradigmu akcenat je postojan na drugome slogu.

jednina			množina		
	m. r.	s. r.	ž. r.	m. r.	s. r.
N.	kolìkī <sup>183</sup>	kolìkō	kolìkā	n.	kolìkī kolìkā kolìkē
G.		kolìkòga	kolìkē	g.	kolìki <sup>j</sup> eh
D.		kolìkòme	kolìkòj	d.i.l.	kolìki <sup>j</sup> ema
A.	N./G.	kolìkō	kolìkū	a.	kolìkē kolìkā kolìkē
I.		kolìkì <sup>j</sup> em	kolìkòm		
L.		kolìkòme	kolìkòj		

U I. i g., d., i., l. ne dolazi do sažimanja (nijesmo zabilježili upotrebu u slobodnome govoru mlađe populacije).

Pešikan (1965: 152) kaže da se u srednjokatunskim i lješanskim govorima čuje i *kolìčak*, „u običnom i deminutivnom značenju“. To je potvrđeno i u njeguškome govoru: *kolìčak mu<sup>j</sup>e oví kalaüz*, i u varijanti *köčak* (takođe bez deminutivnoga značenja): *zavìši köčak je sìr*. I u ovome obliku, kao i kod zamjenice *kolìk*, neodređeni vid nalazimo samo u nominativu jednine i množine svih rodova (i u akuzativu jednine muškoga roda ako se odnosi na neživo). U svim ostalim oblicima ove zamjenice imaju samo oblike određenoga vida.

<sup>182</sup> Kratkoća izgovora uzrokovana tempom govora.

<sup>183</sup> Sve zamjenice imaju i određeni i neodređeni lik u nominativu i akuzativu jednine i množine, osim muškoga roda, koji nema neodređeni vid.

Kod ove zamjenice povremeno dolazi do redukcije vokala *i*: *a kòlko nìh ìmā, a òdèn èvo viðiš kòlko<sup>j</sup>e kùcāh, bâr kòlko jâ pântîm.*

#### 4.3.5. Neodređene zamjenice

Neodređene zamjenice su složenice zamjenica *ko*, *što*, *koji*, *čiji*, *kakav*, *koliki* i prefiksa *ne-*, *ni-*, *i-*, *vas-/sva-/sve-*, *pone-* ili te zamjenice s rječcama *god*, *bilo*.

Dijele se na imeničke i pridjevske.

##### 4.3.5.1. Neodređene imeničke zamjenice

Zamjenice *nëko* i *nëšto* označavaju jednostavno neodređenost, bez bitnijih kontekstualnih ograničenja (Marković 2012: 332). Imaju paradigma upitnih zamjenica (pridjevsko-zamjeničku promjenu određenoga vida), pri čemu je akcenat uvijek kratak i na prefiksnu. Na mjestu akcenta osnovne zamjenice u paradigmi zamjenice *kö* i u instrumentalu zamjenice *štö* ostaje nenaglašena dužina.

N.	nëko	nëšto
G.	nëkōga	nëčega/nëčesa
D.	nëkōme	nëčemu
A.	nëkōga	nëšto
I.	nëkīm	nëčīm
L.	nëkōme	nëčemu

Ostale prefigirane zamjenice koje pripadaju neodređenim imeničkim zamjenicama imaju iste akcenatske i paradigmatske karakteristike: uvijek kratak akcenat na prefiksnu i pridjevsko-zamjeničku promjenu određenoga vida bez oblika množine: *Öna<sup>j</sup>e sväkōga na Lìpu znäla, jâ ne znäm nïkög; jë nëkōga poznæš; ne po<sup>v</sup>rçalo se nïkōme; jâ nïkad nìs kïm nïlesam gr̄kū r̄več imäla; ne brëcäm se jâ nïkome, tò e nì za što; èvo ne pítä nïko nïkōga; öndär ga s nëčīm ufätiš; sa sväkim völím l̄epo; sväko kö se mögā dïzät; sä<sup>t</sup> se krívā sväkōme; sväk je täkō rädi<sup>l</sup>o; bez nëkē dokumentacijë, bez nëčesa.*

Zamjenicama *nïko* i *nïšta* označava se potpuna negacija, *ïko* i *ïšta* označavaju makar jednu jedinku unutar skupa, *sväk/sväko* i *sväšto/sväšta* označavaju sve jedinke unutar nekoga skupa (Marković 2012: 332).

U paradigm zamjenica *nïko* i *ïko* prijedlozi se umeću između osnovne zamjenice i prefiksa: G. *nïza kōga*, *ïza kōga*, A. *nïza što*, *ïza što*, *nïsu što*, I. *nïskim*, *ïskim*, *nïščim*, *ïščim*, L. *nïokōme*, *ïokōme*, *nïpočemu*, *ïpočemu* te akcenat ostaje na prefiks. Kod ostalih zamjenica akcenat zadržava svoje mjesto. Zabilježen je (po izuzetku) primjer akuzativa *zä nešto*.

U njeguškome govoru javlja se i složena zamjenica *pöneko* i *pönešto*, koja se u Pešikana (1965) ne pominje. Zamjenica je neodređena imenička i označava „jedinku unutar skupa“ (Marković 2012: 332): *pöneko od Nëgūšāh je bï'o, na Mîrâc jöšt ïmā pöneko; čítao sam pönešto, naučj'o bjëh pönešto da prîčäm, da pönešto målo i zarâdîš, üzmi pönešto, tåmo se vârî süpa i pönešto – kôlko se möglo*. Mijenja se kao i prethodno navedene, ali je akcenat stalan na prefiks.

#### 4.3.5.2. Neodređene pridjevske zamjenice

Pešikan (1965: 151) kaže da se „oblik *ïkojī* čuje dosta retko (zamenjuje ga *ijëdan/ijedan* ili *ïkakav*)“, tako je i s oblikom *nïkojī*, koji „retko se upotrebljava. Zamenjuje ga *nijëdan/nijedan*, *nïkakav* (*nïkakvī* Dbjeq, *nïkakav/nïkakvī* Ljpq), *nïčesov* (uglavnom van Cu).“ Na Njegušima nije potvrđena upotreba zamjenica *nïkojī* i *ïkojī*, u bilo kojem rodu. Te zamjenice ne pominju ni istraživači jezika Petrovića i Radonjića (Mladenović (1973: 142–145), Ostojić (1976: 148–150), Krivokapić (2009: 207–209), Nenezić (2010: 173–175)).

Padežni oblici zamjenice *nëkī/nëkoī* i *sväkī/sväkoī* uvijek su nesažeti u muškome i srednjemu rodu, dok u ženskome dolazi do sažimanja u D/L:

jednina

	m. r.	s. r.	ž. r.	m. r.	s. r.	ž. r.
N.	nëkī/nëkoī	nëkō	nëkā	nëčī	nëčijē	nëčijā
G.		nëkoēga	nëkē		nëčega/nëčesa	nëčijē
D.		nëkoēmu	nëkōj		nëčijēm	nëčijōj
A.	N./G.	nëkō	nëkū	N./G.	nëčijē	nëčijū
I.		nëkoīm	nëkōm		nëčīm	nëčijōm
L.		nëkoēmu	nëkōj		nëčijēm	nëčijōj

množina

n.	nëkī/nëkoī	nëkā	nëkē	nëčī	nëčijā	nëčijē
g.		nëkijh			nëčih	

d.i.l.	něki <sup>j</sup> ema	něčīm				
a.	někē	někā	někē	něčījē	něčijā	něčīlē

Na mjestu dugoga akcenta osnovne zamjenice ostaje neakcentovana dužina. U nominativu množine ovih zamjenica može se naći partikula *-zi* (*někīzi*): *Svākā kūća īmā kupati<sup>lo</sup>, zā'edno su svākī dān, skōro svākō sēlo<sup>j</sup>e imālo svōj katūn da se svākē gödinē šećū līstovi, u svākī rāzrēd, tī mi svākū fātāš, pr̄vje smo držali po trī-čētri krāve i köne i žāola svāko<sup>j</sup>ēga; od svāko<sup>j</sup>ēga pūne kūće; svāko<sup>j</sup>ēmu je dā pōnešto; tāder jh je zā<sup>g</sup>nao svākojū kōliko jh je bīlo; ali mī smo svākojā nā bāndu; tō<sup>j</sup>e někoī mřzīo; izazīvaū něko<sup>j</sup>ēga žāola.*

I zamjenica *pōnekī*, *pōnekā*, *pōnekō* mijenja se kao zamjenica *někī*, ali je akcenat uvijek na prefiksu: *svēga češ tī vīžet ot pōnekīlē žēnā*.

Tvorenice zamjenice *čī* mijenjaju se na isti način kao osnovna zamjenica, a akcenat je uvijek na prefiksu, s neakcentovanom dužinom na kraju: *nīčī*, *nīčijā*, *nīčīlē*, *nīčī*, *nīčīlē*, *nīčijā*; *svāčī*, *svāčijā*, *svāčīlē*, *svāčī*, *svāčīlē*, *svāčijā*.

Kao i kod zamjenica *nīko* i *īko* u paradigm zamjenice *nīčī*, *nīčijā*, *nīčijē* prijedlozi se bez izuzetka umeću između osnovne zamjenice i prefiksa: A. *nīzačī*, *nīzačijū*, *nīzačīlē*; L. *nīočīlēm(u)*, *nīočijōj*.

Kako se dā zaključiti iz prethodno navedenoga, zamjenice kojima se označava kvalitet (ili nedostatak kvaliteta) česte su u njeguškome govoru, jer se njima zamjenjuje i postojanje opštih i odričnih zamjenica *īkoī* i *nīkoī*, ali se upotrebljavaju i umjesto zamjenice *neki*, jedan: *Nīvesam nīkakvī junāk, svē nekakvī šanpjēl pūcā, nēkakvī stārī čōek, da su tū nekakvi mājstori bīli, kāko su se prōzvāli po ne<sup>k</sup>akvōme Bōžu Bōžovići; te zōvi nēkakvōga kadīju, otāc mi i nēkakvī na Cetīne; pūna<sup>j</sup>e ovā lōza nēkakvīlēh mrāvālāh; bāba nešto trīnī oko nēkakvōga sīra; bez nīkakvī ūslōvā, bez nīkakvīlē ūslōvā; nīe tō marifēt nīkakvī; nēmajū rešpēkta nīkakvōga.*

jednina

	m. r.	s. r.	ž. r.
N.	někakav/někakvī	někakvo/někakvō	někakva/někakvā
G.		někakvōga	někakvē
D.		někakvōme	někakvōj
A.	N./G.	někakvo/někakvō	někakvu/nekakvū
I.		někakvījem	někakvōm
L.		někakvōme	někakvōj

## množina

n.	někakvi/někakvī	někakva/někakvā	někakve/někakvē
g.		někakvi <sup>j</sup> eh	
d.i.l.		někakvi <sup>j</sup> ema	
a.	někakve/někakvē	někakva/někakvā	někakve/někakvē

I ova zamjenica ima pridjevsko-zamjeničku promjenu određenoga vida, pri čemu se neodređeni vid javlja u nominativu i akuzativu jednine i množine. Konsonant *k* se ponekad između vokala slabije čuje, ali nije potvrđeno njegovo gubljenje niti oblik *nâkav*, koji je poznat u Cucama (Pešikan 1965: 151).

U značenju neodređene zamjenice *někakav* javlja se i zamjenica *něčesov*: *dōžē mi prví dān něčesov bagabûnda*. Ova je zamjenica već rijetka, naročito kod mlađih.

Od neodređenih količinskih zamjenica u upotrebi je najčešće zamjenica *nekolik* u obliku duala: *několika* (u muškome i srednjemu rodu) i *několike* (ženski rod). O njezinu značenju viđeti sintaksu. U ovim oblicima ponekad dolazi do redukcije *i*: *po několka mjëseca*, *po několka vojnîka*, *několka pûta*. Nije potvrđen primjer njihove upotrebe u drugim oblicima.

Javlja se i opšta količinska zamjenica: *väskolik*, *sväkolika* i *svèkoliko*. U nominativu odlike roda zadržavaju oba dijela složenice, tj. obje zamjenice, a od kosih padeža zabilježen je samo jedan primjer u akuzativu ženskoga roda: *Žavolîsâše mi bâstu svükoliku*. Nijesu potvrđeni oblici ove zamjenice u množini. Uz ove zamjenice u istome značenju javlja se i zamjenica *sväkojâkî*: *imâ na ovû sûšu sväkojâki<sup>j</sup>eh bëšti<sup>j</sup>âh, e se u jû nakötî ckvřna sväkojâkâ*.

U paradigmi neodređenih pridjevskih zamjenica akcenat ne prelazi na proklitiku.

Kod zamjenica s rječcama *bilo*, *god/godj/goj* akcenat je na rječci, a zamjenica može biti na nekome slogu obilježena dužinom: *žëca völê okläd u što bîlo*, *koî bîlo od jîh*, *kolko yi e göj ð preši*, *ko göj ðće*, *koî göj ðću*, *ko göj döžē*. I time se akcenat njeguškoga govora uklapa skladno u akcenatske karakteristike ostalih katunskih govora (Pešikan 1965: 37).

Zamjenica *väs*, *svä*, *svë* ima pridjevsko-zamjeničku paradigmu. U nominativu jednine muškoga roda javlja se stari oblik (*väs*), ali u svim ostalim oblicima prisutna je metateza.

jednina			množina				
	m. r.	s. r.	ž. r.		m. r.	s. r.	ž. r.
N.	väs <sup>184</sup>	svë/svö	svë	n.	svi	svä	svë
G.	svëga		svë	g.		svi <sup>j</sup> eh	
D.	svëmu		svöj	d.i.l.		svi <sup>j</sup> ema	
A.	N./G.	svë/svö	svü	a.	svë	svä	svë
I.	svi <sup>j</sup> em		svöm				
L.	svëmu		svöj				

Zamjenica *väs*, *svä*, *svë* upotrebljava se i u značenju *čitav*, *cio*: *Jâ mîslîm i svi<sup>j</sup>eh Nëgûšâh n<sup>j</sup>e bîlo ogôrčeni<sup>j</sup>eh bjëlâšâ dvâdëstoro*, ali se *svë* javlja i kao samostalna zamjenica: *bez svëga*.

Određeni vid zamjenice *väs* javlja se u izrazu *väsî v<sup>j</sup>ek*: *Gûčî o sam väsî v<sup>j</sup>ek pomâlo*. Pešikan (1965: 151) napominje da je taj oblik zabilježio samo u Cucama i Bjelicama, ne i u drugim krajevima Katunske i Lješanske nahije.

Sažeti oblici instrumentalala jednine muškoga i srednjega roda te kosih padeža množine ne javljaju se u ovome govoru. Analoški oblik *svo* u srednjem rodu je rijedak: *svë sëlo na Žubotîn*. Akcenat se ne prenosi na proklitiku ni u jednome padežu: *i svi<sup>j</sup>eh Nëgûšâh, bez svëga, milijâ mu<sup>j</sup>e bîla o' svëga nâ svijet, Zôrka se na svë navikla, svâšto će reć i za pañök i za svë, mòžemo mî sa svijema u okruženje bît l<sup>j</sup>epo*.

L. Vujović u Upitniku za OLA za genitiv množine ove zamjenice u Bäjicama<sup>185</sup> navodi *svija*, a taj oblik potvrđuje i u svojem diplomskom istraživanju Jelena Matičić (2018: 23) za Bjelôše.<sup>186</sup> Premda se ponekad finalno *h* u ovoj zamjenici u njeguškome govoru ne čuje (*svij<sup>j</sup>e*), oblik *svija* na njeguškoj teritoriji nije zabilježen. To znači da se sekundarni poluglasnik javlja na području Bajica, ali se u Njegušima nije razvio (viđeti Rešetar 2010: 145, 246), pa se između Bjeloša i Majstora, tj. između govora Cetinja i Njeguša može povući izoglosa. Imenički nastavak zamjeničko-pridjevske promjene tipičan je i za Crmnici (Miletić 1940: 425).

<sup>184</sup> rijetko *säv*, samo kod mlađih.

<sup>185</sup> Bajice su dio Cetinja, na obodu Cetinjskoga polja, graniče se s Njegušima.

<sup>186</sup> Bjeloši su cetinjsko selo koje se graniči s Bajicama. Majstori su nekad pripadali Bjelošima, Bjeloši su ih dali u zalog („sve što se njih zove“) vladici Danilu Petroviću za 275 groša (*Crnogorske isprave XVI–XX vijeka*, 1964: 16–17). U ovome zapisu vidimo da je i u zapisima vladike Danila Petrovića genitiv množine lične zamjenice 3. lica u prisvojnome značenju. U predanju Majstora ostalo je da je Njeguše na Majstoru naselio vladika Sava (nasljednik Danilov).

#### **4.3.6. Prelazak akcenta na klitike**

Pešikan (1965: 67) navodi da u srednjokatunskim govorima akcenat uz lične zamjenice prelazi na prijedloge „u instrumentalu: *prèda mnōm*, *zà tobōm*, *pòt sobōm*“, te „u genitivu, ali samo na predloge tipa *ispred*, *ispod* (ovde i u množini): *isprèd mene*, *isprè-tebe*, *ispò(t) sebe*, *isprèd vas*, *ispòd nas* i sl. Ovo je, verovatno, uticaj instrumentalala, možda i akuzativa; prirodno je što zahvata baš predloge tipa *ispred* (usred srodnosti sa *pred* i dr.).“ Napominje da se, pored ličnih zamjenica, akcenat prenosi i sa zamjenice *štò*.

Čirgić (2012) prelazak akcenta zamjenica na proklitike u njeguškome govoru ne komentariše, a na osnovu deklinacije koju donosi (2012: 29–30) razvidno je preskakanje kod ličnih zamjenica u instr. 1. l. sg. (*sà mnōm*) i kod upitne/odnosne zamjenice *štò* u akuzativu (*sù što*, *ü što* i *nà što*).

Pešikan (1965: 67) ukazuje i na prenošenje akcenta s enklitika u akuzativu kod svih ličnih zamjenica, koje se javlja u nekim srednjokatunskim govorima – dosljedno u Cucama i Gornjim Bjelicama te djelimično Zagaraču i Donjim Bjelicama, tipa „*prèdā me*, *pòdā te*, *üzā se*, *prèdā nj*, *pòdā nju*, *zâ nj*, *nâ nju*, retko *nâ se* i sl.“<sup>187</sup> – što u savremenom govoru Njeguša nije ovjerenovo. Nenezić (2010: 160) donosi primjere ovakve upotrebe u jeziku Nikole Petrovića, uz napomenu da se „akuzativne enklitike često javljaju i s predlozima, kao u starocrnogorskim govorima“, te da „ovakva njihova upotreba odlikuje i jezik Vuka S. Karadžića“. Međutim, svi navedeni primjeri potiču iz stihovanih formi (spjevova) i vidno je da je njihovu upotrebu uslovila potreba stiha, te se ne mogu uzeti za odraz Nikolina maternjega idioma. Mladenović (1973: 138) kod vladike Danila Petrovića pominje samo vezu prijedloga *na* s enklitičkim oblikom akuzativa jednine prvoga lica *na me* (uz poziv na dva izvora). Poznata je anafora iz Gorskoga vijenca *u nj ratuje...*, no i tu se može govoriti o potrebama stiha i ne može se ta karakteristika tvrdo vezati za Njegošev maternji idiom, naročito što se enklitika *nj* ne javlja ni kod jednoga Njegoševa prethodnika ni u pismima guvernadura i serdara iz porodice Radonjić (Krivokapić 2009: 197). Krivokapić ne konstataju upotrebu prijedloga s enklitikama ličnih zamjenica u jeziku njeguških Radonjića.

Međutim, u savremenim istraživanjima primjetno je da se prelazak akcenta sa ličnih zamjenica ne može ograničiti samo na prijedloge koje je naveo Pešikan. Naime, kako je pokazano u prethodnome izlaganju, akcenat s ličnih zamjenica prenosi se redovno na prijedlog *okō* i često na prijedlog *između* (ali nikad na prijedlog *među*).

<sup>187</sup> Među primjerima se u Pešikanovu opisu nalaze i neki oblici koji ne pripadaju enklitikama: *nâ nju*, *pòdā nju*. Vjerovatno je u pitanju štamparska greška: *nâ nj*, *pòdā nj*.

## 4.4. Brojevi

Brojeve u crnogorskome jeziku dijelimo na osnovne, redne i zbirne, a uz njih dodajemo i brojevne imenice.

### 4.4.1. Osnovni brojevi

Od osnovnih brojeva sve morfološke kategorije imeničkih riječi (rod, broj, padež) ima samo broj *jedan*. Množinu ima kad se upotrebljava u značenju člana odnosno neodređene zamjenice, a to mu je uobičajena upotreba (*tû su se u jednu pećinu bili usešili, üdāta za jedni<sup>i</sup>em Šëvălevićem, ìmā jedna grêda pri yřh gorē*). Često je neakcentovan i u brojevnom značenju, ako se količina posebno ne ističe. U pravom brojevnom značenju množinu može imati samo uz imenice koje pripadaju grupi pluralia tantum: *ìmāš jë(d)ne nàćve izlòžene u Nëgoševu kùću, napràvīsmo jene sàone na břzū rûku, bâči mi jene gŕsti tê važôlē u travêsu, kaparîsâh jedna kôla u Cetîne*.

Broj *jëdan, jë(d)na, jë(d)no* ima pridjevsko-zamjeničku promjenu. U nominativu, akuzativu (za muški rod samo kad ide uz imenice što označavaju neživo) i vokativu sg. i pl. neodređenoga je vida, a u ostalim padežima ima oblike po paradigmri pridjeva određenoga vida.

	m. r.	ž. r.	s. r.
N.	jëdan	jë(d)na	jë(d)no
G.	je(d)nôga	je(d)nê	je(d)nôga
D.	je(d)nôme	je(d)nôj	je(d)nôme
A.	N./G.	jë(d)nu	jë(d)no
I.	je(d)nijem	je(d)nôm	je(d)nijem
L.	je(d)nôme	je(d)nôj	je(d)nôme

U muškome se rodu mogao čuti i alternant poluglasnika: *jëðan* (v. tačku 3.2.1.1.).

Konsonant *d* se u grupi *-dn-* uglavnom u potpunosti gubi ili izgovara reducirano, rjeđe se izgovara jasno grupa *dn* – kad je riječ naročito istaknuta (*jëna, jë<sup>d</sup>na, jëdná*). Intervokalno *d* u N. i V. muškoga roda uvijek je postojano. Sudbina glasa *d* u grupi *-dn-* ne zavisi od pojedinačnoga mjesta ili govornika, već najčešće od tempa govora (v. tačku 3.1.2.6.1.). Pokretni vokal u G. (A. za živo), D., L. muškoga i srednjeg roda jednine stabilan je (*jenome Peškîru, ispod jednôga bôra*), kao i nesažeti nastavak u I. (*za je<sup>d</sup>nijem Šëvălevićem*). Rijetko se sažima u instrumentalu jednine (*za jednîm Krivokäpićom*). U kosim padežima akcenat je na nastavku (osim u A. – za muški rod ograničenje važi samo ako stoji uz imenice što označavaju neživo, a sve je uslovljeno ustaljenim

prenošenjem kratkoga akcenta s otvorene ultime): m. r. G. *je<sup>d</sup>nôga oficîra*, A. *imâle su jenôga brâta*, I. *saje<sup>d</sup>nîem Stojânovićem*; ž. r. G. *je<sup>d</sup>nê prilikê*, D. *pântîm jenôj...* I. *svêsmo jednôm kantinèlôm*, L. *po je<sup>d</sup>nôj ôvci*, ali A. *îmâhû jë<sup>d</sup>nu kužînu*. Akcenat u ženskome rodu ne prelazi na proklitike, osim povremeno u akuzativu uz prijedlog *po*: *pò je<sup>d</sup>nu*. U srednjemu rodu akcenat se povremeno prenosi u akuzativu (*zâ<sup>j</sup>edno*, *pò<sup>j</sup>eno*, *nâ<sup>j</sup>e<sup>d</sup>no*).

U Upitniku za OLA Vujović je naveo nominativ sva tri roda u jednini, za ženski i oblik G. (*jednê*), a za muški rod G. (*jednôga*) i I. (*jednijem*), što može značiti da je *d* u grupi *-dn-* bilo stabilno. Potvrde gubljenja suglasnika *d* u grupi *-dn-* ne nalazimo ni u povijesnim izvorima (Vušović 1930: 160–161, Mladenović 1972: 152; Ostojić 1976: 158–159, Krivokapić 2009: 222, Nenezić 2010: 183). S morfološkoga aspekta opisani istorijski tekstovi ne razlikuju se od savremenoga stanja. Mladenović ne pominje upotrebu broja *jedan* u množini, a vrijedi pomenuti da je kod Petra I zabilježen instrumental jednine muškoga roda sa sažetim (jednom) i nesažetim (dvaput) nastavkom: *еднием закономъ* i *едним* (Ostojić 1976: 159).<sup>188</sup> Kod svih je istaknuta upotreba broja *jedan* u značenju neodređene zamjenice *neki* ili *ma koji*.

Uprošćavanje grupe *-dn-* u oblicima broja *jedan* (ali i u drugim pozicijama) nije nepoznato u crnogorskim govorima (v. u konsonantskome sistemu).

U njeguškom govoru broj *dva* razlikuje rod: muški i srednji u nominativu glasi *dvâ*, a ženski rod *dvi<sup>j</sup>e*. U njeguškome govoru ovaj broj ima krnju deklinaciju. U govoru se javlja jedino D./L., i to samo ženskoga roda: *dvjëma*. Tako je i s brojem *öbâ*, *öbadvâ* (nema kose padeže), *obîe*, *öbadvîe*: *öbjema* – *öbadvjema*. Prelazak akcenta zabilježen je u oblicima: *pò dvâ*, *pò dvi<sup>j</sup>e*, *zâ dvâ*, *sù dvi<sup>j</sup>e* – ali se paralelno s tim oblicimajavljaju i *po dvâ*, *za dvâ*, jedino je u konstrukciji *sù dvâ*, *sù dvi<sup>j</sup>e* akcenat stabilan na proklitici (koja to više nije).

Broj *trî* se od ovoga razlikuje samo po tome što nema oblika roda, a takođe ima samo oblik D./L. ženskoga roda – *trëma* (viđeti niže). Akcenat se povremeno prenosi na proklitiku, u istim okolnostima kao kod broja *dva*: *u trî* / *ü trî*, *za trî* / *zâ trî*, *po trî* / *pò trî* i uvijek *sù trî*.

U Upitniku za OLA (1967: 172) navode se ovi oblici: m. r. N. *dvâ möja sîna*, *dvâ stârâ nôža*, G. *od dvâ sîna* (*ö dvâ sîna*), A. *dvâ mòje sîna*<sup>189</sup> (*dvâ möja sîna*), *dvâ stârâ nôža*, I. *sa dvâ sîna*; ž.

<sup>188</sup> Mladenović (1973: 152) u jeziku vladike Danila pominje i oblik *единь*, zabilježen samo jednom: *б(ог)ъ единь зна* sa značenjem pridjeva *jedini*, „mada je cela ova sintagma inspirisana srpskoslovenskim jezikom“. Kod Petra I Ostojić (1976: 158) nalazi ovaj broj „često i sa formom: *единь*“, koju tumači „kontaminacijom srpskohrvatskog sa ruskoslovenskim“. Izvjesno je da nijesu u pitanju organski oblici pa ih samo uzgred pominjemo.

<sup>189</sup> O kongruenciji brojeva viđeti tačku 5.4.2. u Napomenama o sintaksi. Podvučeno kao u originalu.

r. N. *dvije sestre*, G. *od dvije sestre*, D. *dviema sestrama*, I. *z dvije sestre* (*sù dvije sestre*), L. *o dvjema sestrama*; s. r. N. *dvâ mâla pôla*. Zbirni broj *òbâ sîna* naveden je kao jedini oblik muškoga roda, a bilježe se i N. i G. ženskoga roda: *òbje mòe sèstre*, *od òbadvije (òbje) mòe sèstre*. Za broj *tri* (1967: 172–173) navedeno je: m. r. N. *trî sîna*, *trî nôža*, A. *trî sîna*, I. *sù trî sîna*, L. *ò trî sîna*; ž. r. N. *trî sèstre*, G. *o(d) trî sèstre*, D. (*trëma sestrâma*) uz napomenu „ovako je tri puta rekla M. O. iz Njeguša“. Oblik *trëma* posvjedočio je i Čirgić (2012: 30), ja ga u svojem istraživanju nijesam čuli u spontanome govoru, a odgovori su se i putem upitnika pokazali nepouzdanim (uglavnom su informatori kazivali da ne koriste te oblike ili su domišljali jesu li kad od predaka čuli neki oblik).

Kod Petra I nema potvrda za upotrebu broja *dva*, *tri* i *četiri* u kosim padežima (Ostojić 1976: 159). Nenezić (2010: 184) kod Nikole I Petrovića navodi samo po jedan primjer oblika *dyjema* u dativu i instrumentalu, uz napomenu da preovlađuju nepromjenljivi oblici. Da broj *dva* ima samo oblik dativa ž. r. u njeguškome govoru, potvrđuje i Krivokapić (2009: 223)<sup>190</sup> u pismima guvernadura i serdara Radonjića, u kojima je broj *tri* nepromjenljiv.

Mladenović (1973: 152) posebno ističe da promjenu brojeva kod vladike Danila nalazimo samo u primjeru dativa: *muëma ðveëma nonovima*, što se, kaže, „podudara sa stanjem u nizu današnjih zetskih govora“ uz pozivanje na Miletića (1940: 431), Pešikana (1965: 165) i Stevanovića (1933–34: 82), u govoru Mrkovića je *dvama* (Vujović 1969: 253). No ni Pešikan ni Stevanović u citiranim tekstovima ne pominju promjenu broja *dva* izvan dativa (kod Pešikana i lokativa) i instrumentalala ženskoga roda, niti mogućnost upotrebe oblika ženskoga roda uz imenice muškoga roda. Miletićev istraživanje potvrđuje oblike dativa i instrumentalala ženskoga roda (uz napomenu da je za instrumental češći nepromijenjeni oblik), ali zaista navodi i (samo jedan) slučaj koji se podudara s primjerom vladike Danila, naglašavajući njegovu neobičnu formu: „Za promenu ovih brojeva (dvâ, òba i trî – J. Š.) u muškom i srednjem rodu zabeležio sam svega jedan primer (dat. od broja *dvâ* u obliku *d[v]jema*), ali je i on neobičan, inače su brojevi u m. i sr. rodu nepromjenljivi“. Reklo bi se ipak da se navedeni oblik kod vladike Danila ne podudara sa stanjem u crnogorskim govorima, već da je prije kuriozitet i da ukazuje na to da se za promjenu broja *dva* u muškome rodu već bio izgubio ošećaj u 18. st. Primjer je, može se pretpostaviti budući da je usamljen, i kod vladike Danila i u crnogorskome govoru bio posljedica analogije s dativom broja *dvije*, kao i dalje živom kategorijom.

<sup>190</sup> U tekstu je omaškom napisano da „broj dva ima nominativni oblik i genitivni oblik ženskoga roda“, jer se iz primjera vidi da je u pitanju dativ: *ca ðvje nyuke, ðviesma*.

Ostali osnovni brojevi nepromjenljivi su (što se uveliko može danas reći i za brojeva *dvâ* i *trî*).

Broj *četiri* akcentuje se uglavnom *čëtiri*, ali se čuje i *četři*, čak i kod istih govornika. Povremeno gubi medijalno *i*: *čëtri dòktorice*, *tr̄-četri gödine*, *četri kilometra*, rijetko finalno: *drügī dān némā tr̄-čëtir*. Akcenat ne prelazi na proklitiku čak ni uz prijedlog *su*: *su čëtiri*. U Upitniku za OLA (1967: 173) nalazimo potvrdu nepromjenljivosti broja četiri: m. r. N. *čëtiri sîna*, *čëtiri nôža*, ž. r. N. *čëtiri sëstre*, bez obilježja roda: G. *o(d)-čëtiri sëstre*, D. „*nema*“, A. *čëtiri sîna*, I. *su čëtiri sîna*, L. *o čëtiri sîna*. Uz ove primjere dopisan je još jednom broj *čëtři* sa zagradama oko akcenta na drugome slogu.

Brojevi *pêt* i *šës* često gube finalno *t*: *pē-šes krâvāh*, *pe-šes brâtā*, *pē-šes mjësëcā*, *pē-šes kîlā*, *pe-šež žákā*. Iz ovoga se niza vidi i da često ostaju bez akcenta, pa i bez dužine, kad na njima nije rečenični naglasak. Broj *šës* prilagođava se po zvučnosti početnome konsonantu imenice uz koju stoji: *šës poròdīcā*, *šéz dućâna*, a može doći i do gubljenja zadnjega konsonanta: *še zûbā*, *nùla še sëdam*. Tako i broj *pêt*: *pe<sup>d</sup> gödînä*, *pe dâna*.

Brojevi *sëdam* i *ösam* imaju prilično stabilnu glasovnu vrijednost i kratke akcente na prвome slogu, kad je broj istaknut u rečenici. *Dëvët* i *dësët* često gube finalni konsonant: *do devet ûrā*, *do dëvët*, *za deve sâtî*; *dò desët*, *dese pâsôšâ*, *za dese dâna*. Ako je broj pod akcentom, finalni konsonant se uglavnom čuva uz prilagođavanja početnome konsonantu imenice koja slijedi: *pë<sup>d</sup> dâna*, *dësë<sup>d</sup> žâkâ*.

U Upitniku za OLA kao tipični akcenti i oblici brojeva od 11 do 19<sup>191</sup> brojeva navode se *jedgnâs(t)* i *dvânâs(t)*. Ti su oblici i danas ovjereni kod najstarijega njeguškoga stanovništva, iako su rijetki: *dvânâz gödînä*, *petnâs kùćâh*. Danas je u njeguškome govoru uobičajena grupa *-ae-* u sufiksu i akcenat na njezinu prвome vokalu: *jedanâes*, *dvânâes*, *trînâes*, *četrnâes*...

Petrović (1972: 61) za govor Ceklina (okolina Rijeke Crnojevića, Riječka nahija) navodi: „Dosledno *ae* > *ă* u brojevima 11–19: *jedänâs*, *šešnâs*, *devetnâs*.“<sup>192</sup> Ovako i u Mrkovićima (Vujović 1969: 253), a takvi oblici čuju se i u Vasojevićima: *jedgnâs*, *dvânâs*, osim u Šekularu, đe se javljaju oblici *jedanâes*, *dvânâes* (Stijović 2007: 166). U Crmnici (Miletić 1940: 272) pak „u brojevima 11–19 vrši se često kontrakcija *-ae-* u 'prednje *a*', koje se međutim ne poklapa potpuno sa refleksom za poluglasnik (*ă*), nego je prosečno nešto sličnije vokalu *a*“ (bilježi ga s *ă*):

<sup>191</sup> Pešikan (1965: 163–164) ne navodi oblike ovih brojeva niti njihov akcenat.

<sup>192</sup> Grafemom ä Petrović u ovome tekstu bilježi alternant poluglasnika.

[*j*]edanâst, dvânâst, trînâst...<sup>193</sup> a pored toga u Crmnici se čuje i *dvândâe(st)*, *petnâez(d)* *dînârâ* (430). U savremenim istraživanjima alternant poluglasnika se u brojevima ne čuje, te se ne može utvrditi kakvoga je karaktera odnos izgovora izvornoga alternanta poluglasnika i glasa nastaloga od grupe -ae- u njeguškome govoru. L. Vujović u Upitniku za OLA o tome nije ostavio (barem ne nama dostupan) trag. Sažimanje je potvrđeno i u Mrkovićima (Vujović 1969: 94), ali ka vokalu *e*: *jede<sup>a</sup>nâst*, *dvanâst*, *trinâst*, *četrnâst*... U Prčanju je -ae- > -ē-: *jedânêst* ili *jedanêst* i Dubrovniku *jedânês* (Rešetar 2010: 258). U Paštrovićima (Jovanović 2005: 379) se bilježi: *dvânb<sup>y</sup>es(t)*, *trînb<sup>y</sup>es(t)*, ali *pëtnb<sup>a</sup>es(t)*, *četrb<sup>a</sup>s(t)*, *sedb<sup>y</sup>mnb<sup>a</sup>s(t)*...

U deseticama uglavnom dolazi do redukcija. Brojevi 20, 30 i 40 imaju jaču redukciju, tj. javljaju se *allegro* oblici: *dvâes(t)/dvâez*, *trîes(t)/trîez*, *četrdes(t)*. Kod ovih oblika Pešikan (1965: 163) za srednjokatunske i lješanske govore akcenat bilježi na zadnjem slogu: *dvaès*, *tri<sup>j</sup>ès*, *četerès*. Njeguški se govor čeonim akcentom u ovim brojevima razlikuje od srednjokatunskih govora, koji imaju akcenat na finalnome slogu. Oblik *četeres* na Njegušima nije zabilježen. Desetice od 50 do 100 imaju oblik kao u standardnom varijetu, ali s dugosilaznim akcentom na ultimi: *pedesêt*, *šezdesêt*, *sedamdesêt*, *osamdesêt*, *devedesêt*<sup>194</sup> (*tî ìmâš pedesêt gödînâ, òna četrdès*). Broj 60 češći je u *allegro* formi: *šesât*. Vjerovatno analogijom prema većim deseticama, a moguće da je uticaja imao i oblik u standardu, zabilježili smo i oblik *četrdesêt*.

U složenim brojevima često se koristi veznik: *dvâes i ösam*, *trîes i sëdam*, *osamdeset i dvâ*, *ot četrdès i dvîje*, *ot trîes i dvîje*, *po trîdes i šes*. Uz broj *trî* povremeno prelazi akcenat na veznik: *četres i trî*, ali: *sedamdesêt i trî gödine*. U Upitniku za OLA Vujović (1967: 173) zapisuje jotaciju u sandhiju: *dvâes jëdna krâva*, no takvu alternaciju savremena istraživanja ne potvrđuju.

Broj *stô* javlja se i u obliku brojevne imenice *stötina*, što zapisuje i Vujović (OLA 1967: 174): N. *stô*, *stötina krâvâ(h)*, G. *o(d)* *stötinu krâvâ(h)*, I. *su stötinu krâvâ(h)*. Brojevi 200 i 300 imaju oblik s finalnim -a: *dvjesta*, *trîsta*, a brojevi 400–900, kako navodi i Čirgić (2012: 30), zadržavaju akcenat osnovnoga broja: *četrsto*, *pêsto*, *šêsto*, *sëdamsto*, *ösamsto*, *dëvesto*. Ako se umjesto složenice javi konstrukcija sa *stötina* ili *stötinu*, broj najčešće biva neakcentovan: *trî-četiri stötine*, *preko četiri stötine*, *pe stötinâ(h)*, *sedam stötinâ(h)*, osim ako se taj broj posebno ističe.

<sup>193</sup> Vujović (1958: 242–243, 1969: 94) preko oblika *dvanâest*, *četrnâest*, *šešnâest* koje je zabilježio u Peroju (a Peroj su naselili iseljenici iz Crmnice sredinom 17. st.) zaključuje da u crnogorskom govoru nije bilo sažimanja prije iseljenja Perojaca iz Crmnice. Ovo može biti još jedna potvrda da oblik петъ на десет, koji u jednome pismu vladike Danila nalazi Mladenović (1973: 152), nije bio crnogorska jezička crta mnogo prije 18. st.

<sup>194</sup> Pretpostavljamo da je, kad je ustvrdio da „brojevi 70, 80 i 90 glase kao u književnom jeziku“, Pešikan (1965: 163) mislio na glasovni sastav brojeva, a ne na akcenat, ali to nije precizirano.

U savremenim istraživanjima zabilježeni su samo oblici *dvjesta* i *trišta*. Kod dva informatora (oba s raićevičkoga katuna Kuk) potvrđen je broj *četrsto* (s redukcijom *i* i sekundarnim slogotvornim *r*), koji u okolnim govorima nije zabilježen. Vujović (OLA 1967: 174) zapisuje oblike *dvjesta* i *dvjesti*, a uz posljednji u zagradi daje ubikaciju Cetinje. Od ostalih stotina u govoru Njegoša u Upitniku je navedeno *trišta* i *pêsto*, *pe(t)stötina*.

Kod Njegoša se uz oblik *dvjesta* javlja i stariji oblik dvojine *dvjesti* (<-*stě*), a 400 glasi *četirista* (Vušović 1930: 126). Istraživači jezika ostalih Petrovića pominju samo *četiri stotine* (Mladenović 173: 152, Ostojić 1976: 159). Nenezić (2010: 186) ovaj broj ne pominje, ali se dâ zaključiti da su konstrukcije sa *stotina* uobičajeni način iskazivanja brojeva i kod Nikole Petrovića. Ni Krivokapić (2009: 222–223) ne navodi oblik za broj 400. U svim starim tekstovima prisutan je broj *trista*.

Za ševerne i ševeroistočne djelove Katunske nahije Pešikan (1965: 163) bilježi *dvjësta*, rijetko *dvjësti* za Cuce, u Zagaraču *dvjësta/dvjësti/błësti*, u Lješkopolju *dvjësta/dvjësti/dl'ësti*. Broj *trišta* je crta čitavoga srednjokatunskoga i lješanskoga areala, s tim što se u Zagaraču čuje i *trišto*. Dosta često čuje se i *dvi'e stötine*, *trī stötine*, a za 400 je uglavnom *četiri stötine*, rijetko *čëtirsto*. Rešetar (2010: 260) navodi *dvjësta* za Prčanj i Ozriniće, *dvjësti* za Dubrovnik, a za sva tri lokaliteta 300 ima oblik *trišta*; u Prčanju je *četeristò*, a *četr̩sta* u Dubrovniku. Za istočnocrnogorske govore Stevanović (1933–34: 81) navodi *dvłësta* i *dłësta* (57) te *trišta*. U Crmnici (Miletić 1940: 430) su *d[v]łësta*, *trišta* uz *d[v]łësto*, *trišto*, i *čëtiristo*, a u Paštrovićima (Jovanović 2005: 374–375) *dvjesta/dvjesto* (brojevi neakcentovani), *čëtiristo* uz broj s imenicom *stotina*.

U vezi sa stotinama samo još ovo. Složene brojeve 800 i 900 Andrija Kustudija, iseljenik iz Majstora (Njeguši) u Lovćenac (Vojvodina), u audio-zapisu Mitra Pešikana (gotovo) dosljedno kazuje s "na završnome vokalu: *osqmstò*, *devestò*. Brojnost ponavljanja i različitost brojevnih sintagmi ukazuje da nije u pitanju slučajnost niti je takav izgovor uzrokovan okolinom: *iljädu osq<sup>m</sup>stò sedamdesêt-ösmē*, *iljädu osqmstò tridèsët i četvrtë*, *iljädu osqmstò še(z)desêt i šestë gödinë*, *devestò desêtë*. Ove oblike, koji su kod ovoga devedesetogodišnjeg informatora intervjuisanog krajem 70-ih godina prošloga stoljeća jedini, čujemo i u još jednome zapisu učitelja iz Erakovića iz istoga perioda, a danas je ovaj akcenat ovjeren samo kod jednoga informatora (srednje generacije) s Mirca. Kod istoga informatora za brojeve 200 i 300 bilježimo *dvjësta* i *trišta*, dok 400 izgovara u varijanti *čëtiri stötine*, te ne možemo utvrditi akcenat složenice. Pešikan (1965: 164), opisujući akcentuaciju brojeva u srednjokatunskim i lješanskim govorima, za date brojeve navodi ove akcente: *oca-smômñhā / ðcam smômñhā / ðcäcmo, ðeve-smômñhā / ðëëcm smômñhā*

/ *dësecmo*. Miletić u Crmnici (1940: 430) za broj 900 bilježi akcenat *dëce[m]mo*, a i ostali navedeni brojevi složeni sa sto imaju takvu akcentuaciju (na prvome dijelu složenice). Akcenat na ultimi brojeva složenih sa sto nalazimo kod Rešetara (1900: 153;<sup>195</sup> 2010: 260), koji takve oblike kvalificuje kao neorganske (unorganische Formen) u Prčanju: „*dvijestō* (pored *dvjesta*), *trištō* i *trišto* (pored *trišta*), *četeristō* itd.“ I u Paštrovićima (Bečići i Tudorovići) potvrđen je oblik *pěstō* (Jovanović 2005: 374, 380), ali isti govornici izgovaraju taj broj (a u pitanju je specifikum samo toga broja) i s čeonim akcentom: *pěsto*. Za opširniju interpretaciju dočetnoga akcenta viđeti Kapović 2015: 246–247.

Broj 1000 izražava se imenicom grčkoga porijekla *iłāda*, u zadnje vrijeme češće *hiläda*, koju karakteriše sve što i brojeve sa *stötinu*: *iłādu i čētrsto, po dvī'e hiläde, oko dvī'e i po hiläde, trī hiläde, pō trī i po iłäde*. U OLA se navodi promjena: *iłāda krâvā(h), od iłādē krâvā(h), s iłādōm krâvā(h), 5 iłādā(h) krâvā(h)*. Danas je ipak ovakva paradigma rijetka, te bi se i u genitivu i u instrumentalu upotrijebio prilog u petrificiranome obliku akuzativa. Slovenski korijen *tisuća* danas u govoru Njeguša nije potvrđen, kao ni u srednjokatunskim i lješanskim govorima.

Potvrdu upotrebe riječi *tisuća* (uz *(h)iljada*) imamo i kod Njegoša (*od tisuće što čuvstvujem jednu ne znam sada reći*), kod vladike Danila (Mladenović 1973: 152), Nikole I (Nenezić 2010: 186) i kod Radonjića (Krivokapić 2009: 223), dok je Ostojić (1976: 159) ne pominje kod Petra I.

Pešikan (1965: 164), Stevanović (1933-34: 83) i Miletić (1940: 222) navode da se u istočnoj Crnoj Gori, Crmnici, srednjokatunskim i lješanskim govorima brojevi veći od hiljadu izražavaju obično u stotinama: „*dvaes i še-stötīna rüčicā* itd., ali ne i okrugle hiljade: *dvi(j)-iljäde, tri-iljäde* itd. Takvo izražavanje brojeva danas nije potvrđeno, čak ni kod najstarijih govornika, niti u starim snimcima i bilješkama.

#### **4.4.2. Redni brojevi**

Redni brojevi imaju zamjeničko-pridjevsku promjenu uvijek određenoga vida.

jednina

množina

1:	m. r.	s. r.	ž. r.	m. r.	s. r.	ž. r.
N	přvī <sup>196</sup>	přvō	přvā	n.	přvī	přvā
G		přvōga	přvē	g.		přvījeh

<sup>195</sup> Navedeno zbog neadekvatnoga prijevoda u 2010.

<sup>196</sup> *Prvī* nije broj, već pridjev, pa je i opisan među pridjevima.

D.	přvōme	přvōj	d.i.l.	přvi <sup>j</sup> ema
A.	N/G	přvō	přvū	a.      přvē    přvā    přvē
I		přvi <sup>j</sup> em	přvōm	
L.		přvōme	přvōj	

U GDL jednine i DIL množine uvijek se javlja pokretni vokal. U Isg m. r. i GDIL pl. akcenat je uvijek na prvome slogu, nije ovjeren akcenat na nastavku: *nêmā više onjeh přvijeh bastadûrah* (pridjevsko značenje).

Treba napomenuti da Andrija Kustudija Petra I uvijek akcentuje *Pëtar Prvî, Pëtra Prvôga*, iako je u pitanju pravo brojevno značenje, redoslijed kojim se vremenski slijede dva Petra. No to značenje ne isključuje pridjevsko značenje „prethodni“. Pri označavanju godine javlja se i kod njega oblik s čeonim kratkim akcentom: *četres přvē*. U Upitniku za OLA (1967: 174) navodi se *přvî (prvî)*, što sugerire da je *prvî* rjeđa forma, ali nema nikakvih dodatnih komentara o semantičkim odnosima.

Redni broj *prvi* vrlo često se javlja uz superlativni prefiks *na(j)*: *nâjprvî pût, u nâjprvû vîstu, nâjprvâ na Balkân, Ilîja ïdê nâjprvî*. Kao što se vidi, i ovde se superlativni prefiksi kratki i dugi ravnopravno koriste.

Rešetar (2010: 261) pominje da se u Piperima na početku brojanja ovaca ili koza umjesto osnovnoga koristi redni broj (*prvâ, dvîje, trî*), što na Njegušima nije zabilježeno.

Paradigmu kao *přvî* imaju svi redni brojevi: *drûgî dân, jeno drûgo da ostâvî, kod drûgôga, da ïdû drûgôme, ovû drûgû, drûgi<sup>j</sup>eh, zbor<sup>j</sup>o i ov<sup>j</sup>ema drûgîma, jêdno z drûgi<sup>j</sup>em, četiri sîna drûgâ; trëćâ četiri sîna, trëćî dân, jâ trëćî; pêtî i devêtî; šestî pût, dôšla jêdna s jîma šestâ; sëdmë gòdînë; ôsmî fêbru<sup>v</sup>är, ôsmôga mârta, u ôsmî fêbru<sup>v</sup>är; desêtî dân; dvânaestî* (Upitnik za OLA 1967: 175), *trînaestî jûl, trînaestôga jûla; o<sup>t</sup> četrnaestë gòdînë; petnâjstôga vi<sup>v</sup>eka; šesnâestôga jânuâra, šesnâestë, u šesnâjstû; triespêto; četres pêtë-šestë; četres ôsmë* (ali i *tries ôsmô*); *šese četvrtë...*

Broj *drûgî, drûgâ, drûgô* često se koristi u značenju „ostali“: *Jâ sam nâjstarijâ, a onô<sup>j</sup>e drûgô svë pômrlo. A ovê su drûgë bîle üdâte. Nî'esu kâ drûgî. Znâm žê cijâ kûća, a drûgo nê. Sâd više valâ Lôvćen nô svë ovô drûgô*. U tome značenju može se javiti i partikula *-zi*: *i drûgîzi mô<sup>v</sup>ci*.

Oblik *četvrtî* novija je crta na Njegušima. Vujović (OLA 1967: 174) navodi samo *četvrtî* i *četvrtäk*, a jedino tako izgovara i informator Andrija Kustudija na snimku iz 1977, ali danas je kod više informatora pored *četvrtî* i *četvrtäk* zabilježeno i *četvrtî* i *četvrtäk*, što se može tumačiti kao uticaj govora Boke (up. Tomanović 1970: 226). Uprošćavanje konsonantske grupe, tj. ispuštanje

sonanta *v*, kakvo Rešetar navodi za Prčanj (*četrtak* 2010: 212; *četvrti* 1900: 153) na Njegušima nije potvrđeno.

Za razliku od broja *šestī*, čiji je akcenat (ako se broj akcentuje) uvijek dug, brojevi *sēdmī* i *ōsmī* u svim oblicima imaju stari, kratak akcenat, bez duljenja (viđeti Kapović 2015: 411–412<sup>1517</sup>). U dostupnome materijalu svega dvaput smo zabilježili dug početni vokal *ōsmō*, što je vjerovatno uticaj standardnoga varijeteta.

Sažimanja u instrumentalu jednine i g., d., i., l. su rijetka (*Bògami<sup>j</sup>e zbor<sup>j</sup>o i ov<sup>j</sup>ema drÙgīma*, ali: *nà Vrbu se živjelo dòbro naspram ov<sup>j</sup>eh drÙgīeh sēla, a štò se tiče Popòvīćā, Bôžovīćā i drÙgīeh, po drÙgīeh mjēstāh; tåko smo jèdno z drÙgīem, svè tåko jèdno za drÙgīem, progovòrīmo jèdno z drÙgīem, jèdna z drÙgīem*). Primjeri množinske paradigmе zabilježeni su u spontanome govoru samo za brojeve *p̄vī* i *drÙgī*, što je uslovljeno samo rijetkim kontekstom u kojem se upotrebljavaju veći redni brojevi u množini i nikako ne označava da tih oblika nema u govoru.

U paradigmi svih brojeva akcenat zadržava poziciju i dužinu nominativa. Pokretni vokal je postojan u G., D., L. ženskoga roda i d., i., l. svih rodova. U D. i L. se *-u* javlja samo uz osnovu s finalnim palatalom: *drÙgōme, trèćēmu*.

Desetice u rednim brojevima imaju ove oblike: *dvādëstī, trīdëstī, četrdëstī, pedesëtī, šēsëtī* (znatno češće nego *šeždesëtī*, naročito ako je broj neakcentovan); *sedamdesëtī, osamdesëtī, devedesëtī, stòtī*. Broj *stotinëtī* (< *stötina*), koji Rešetar (1900: 154) zapisuje za Ozriniće, u Njegušima nije poznat. U brojevima *sedamdesëti* i *osamdesëti* može se javiti promjena  $m > n$ : *sedandesëtī, osandesëtī*.

Višečlani redni brojevi uglavnom se u govoru izgovaraju kao jedna riječ, prvi član je osnovni broj, a drugi redni. Akcenat je na drugome članu: *tries trèćē, tries trèćā gödina, tries pētō, četrez drÙgē, pedese pētē, šēse četv̄tē, sedamdesët òsmē, osamdese šēstē, devedesē p̄vē* (ali i: *osamdesē šēstē*). Pritom prvi član u finalnome slogu trpi brojne promjene, a često (ali ne uvijek) i gubi dužinu.

Tekstovi Petrovića i Radonjića ne pokazuju razlike u odnosu na savremeno stanje njeguškoga govora kad su u pitanju redni brojevi, izuzev što se u pismima Radonjića (Krivokapić 2009: 224) srijeće D pl. *druziema*, što se danas ne bilježi, a ne pominju ga ni istraživači govora Petrovića. Kod Petra I nalazimo nastavke *-ijeh, -ijem* i nastavke *-ih, -im* za DIL pl.

#### **4.4.3. Zbirni brojevi**

Zbirni brojevi tvore se sufiksom *-oe* od brojeva 2 i 3: *dvöe* (*imāmo dvöe kōlā*, *dvöe žecē*, *dvöe Zālāzāh*,<sup>197</sup> *dvöe pō dvoe*), *ðbadvoe*, *tröe* (*dvādës i tröe žecē*); i *-oro* (uz brojeve 4 i veće): *čëtvoro* (*nā četvoro*<sup>198</sup> / *na četvoro*), *pëtoro*, *šëstoro*, *sëdmoro*, *ðsmoro*, *dëvetoro*, *dësetoro/desëtoro*, *petnäestoro* (*petnäestoro kōnā*), *šesnäestoro*, *dvädëstoro*, *tridëstoro*. Akcenat je uvijek na istome mjestu na kojem je i u osnovnome broju, ali dolazi do skraćivanja dugih akcentovanih slogova: *pëtoro*, *šëstoro* (ali s dužinom u konstrukciji s osnovnim brojem *pē-šëstoro*). Izuzetak je i varijanta *desëtoro*, čiji akcenat na slogu ispred sufiksальнога morfema Čirgić (2012: 30) objašnjava uticajem analogije prema *pëtoro*. Zbirni brojevi na *-oro* nepromjenljivi su. Brojevi na *-oje* nemaju množinu. Čirgić (2012: 30) pominje da su od padeža sačuvali samo dativ: *dvojëma*, *trojëma*, ali ga danas nijesam potvrdila u spontanome govoru.

Vušović (1930: 126) kaže da su brojevi na *-ero* tipični za crnogorske govore i navodi dva takva oblika kod Njegoša: *četvero* i *sedmero*. No u istraživanjima od 1960-ih godina 20. st. do danas takvi oblici u spontanome govoru nijesu potvrđeni, a ne pominju ih ni istraživači jezika Petrovića i Radonjića (ili izričito kazuju da ih u korpusu nema (Krivokapić 2009: 224)).

Oblici *dvojenä'es(toro)*, *petoronaä'es(toro)*, *jednoronaä'estoro* koje u srednjokatunskim i lješanskim govorima navodi Pešikan (1965: 164) za zbirne brojeve 12–19, nijesu ovjereni ni na terenu ni u istorijskim izvorima ni u literaturi o njeguškome govoru.

#### **4.4.4. Brojevne imenice**

Brojevne imenice od brojeva 2–4 tvore se sufiksom *-ïca*. Ovako i kod Petra I (Ostojić 1976: 159), Nikole I (Nenezić 2010: 187), te kod serdara i guvernadura Radonjića (Krivokapić 2009: 224–225).

Akcenat je uvijek na prvome slogu sufiksa: *dvoïca/dvoïïca*, *troïca/troïïca*, *četvorïca*. Zabilježen je i akcenat *ðboïca* (dvaput kod iste informatorke). Brojevne imenice na *-ïca* imaju samo jedninu i mijenjaju se po paradigmi imenica ženskoga roda na *-a*, s nepomičnim akcentom (paradigma je stoga data uz imenice ž. r. *e-vrste a. p. A.*).

<sup>197</sup> Misli se na sela *Mâlî* i *Véłî Zâlâzi*.

<sup>198</sup> Konstrukcija se koristi da označi diobu na četiri dijijela.

Za brojeve već od 5 zbirni broj se tvori uglavnom sufiksom *ińa*:<sup>199</sup> *petińa, šestińa (četvorícu, petínu, šestińu – kàko je kò imào), desetińa*. Brojevne imenice na *-ińa* u spontanome su govoru, osim nominativa, potvrđene samo u akuzativu: *petínu, šestińu*. U povijesnim izvorima nalazimo i sufiks *-ina*: kod Njegoša (Vušović 1930: 126) *desetina i desetinja*, kod Radonjića (Krivokapić 2009: 225) *petina, šestina*, kod Nikole I samo jedan pomen *petina* (Nenezić 2010: 186).

Razlikovanje tvorbe brojevnih imenica od brojeva 2–4 i od brojeva većih od pet detektuje i Stevanović (1933–34: 114–115) za istočnocrnogorske govore (Kuči, Bratonožići, Piperi, Vasojevići). U Podgorici, premda su sufiksi isti, ne postoji distinkcija u brojevima: jednako je frekventno *šestoríca, devetoríca* kao i *šestińa, devetína* (Čirgić 2007: 108).

Pešikan (1965: 165) bilježi ovakav sistem prostih brojeva, brojevnih imenica i zbirnih brojeva u srednjokatunskim i lješanskim govorima:

muški rod:	<i>dvoíica</i>	<i>troíica</i>	<i>oboíica</i>
ženski rod:	<i>dví'e</i>	<i>trí</i>	<i>ðobje (obví'e)</i>
srednji rod:	<i>dvð'e</i>	<i>trð'e</i>	<i>ðboð'e</i>

Iz ovoga izvlači zaključak da „ženski rod prostih brojeva (vidi gore o dativu – J. Š.) čuva promenljivost bolje nego muški i srednji zato što za muški i srednji rod postoje drugi promenljivi oblici (za muški rod brojne imenice, a za srednji zbirni brojevi).“ Za muški rod postoji „odnos: *dvâ čòjeka* (sa imenicom) / *dvoíica* (bez imenice)“ te se u slobodnome govoru ne kaže *dvojici ljudi, dvjema ženama, dvojema đece* (ali može *objëma rukàma, objëma nogàma*). Ovo je potvrđeno i u njeguškome govoru.

No njeguški se govor ipak ne uklapa u potpunosti u taj sistem, prije svega time što se imenicama na *-ica* ne označavaju samo muške osobe, već i ženske (o tome viđeti u Sintaksičkim napomenama, tačku 5.4.2.5.).

Umjesto brojevne imenice može se upotrijebiti i samo broj: *Iz ovògà sèla su dvâ-trí pogìnúli.*

Brojevne imenice na *-ica* i *-ińa* imaju deklinaciju imenica ženskoga roda na *-a*, a nepomičan akcenat u paradigm.

<sup>199</sup> Isti je sufiks potvrđen u imenicama s količinskim značenjem, izvedenim od priloga i zamjenica *dostińa, mańa, kolicińa/kolcińa*.

#### 4.4.5. *Mutiplikativni brojevi*

Mutiplikativni brojevi tvore se uz riječ *put* i to rijetko u formi složenice: *jedapût*, *dvâpût*, *dvâpûta*, *dvâpût*, *trîpût*, *pò trîpûta / po trîpûta*, *šêspûtâ*, *dèvet pûtâh*. Gubljenje *n* u *jedapût* naročito podvlači Vujović u Upitniku za OLA (1967: 175) i uz njega donosi ove oblike: *dvâpût*, *trîpût*, *šes(t)-pûtâ(h)* (*šes pûtâ*).

Brojevni prilozi *triš*, *četiriš* koje nalazimo kod Njegoša (Vušović 1930: 126), u vladike Danila тришти (Mladenović 1973: 152), Nikola I ima ih samo u govoru likova jedne pozne drame (Nenezić 2010: 186), nijesu potvrđeni u savremenome njeguškome govoru.

Uobičajeni su redni brojevi kao drugi dio složenice s pridjevom *sam*: *samdrügî* (subjekat i još jedan), *samdrüga* (subjekat i još jedna ili, češće, trudna žena), *samotrëcî* (subjekat i još dva: *žèd mi samotrëcî; mîda ga nòstîmo – jâ samotrëcî: otâc ovogâ Vôja, Bôško pokôjnî, i Vlâdov otâc i Blâžov – Pêro*), *sàmopëtî* (*mène<sup>j</sup>e otâc sàmopëti bîo, čëtiri brâta i òn pëti*).

## 4.5. Glagoli

Gramatičke kategorije koje karakterišu glagole jesu vrijeme, način, lice, broj i rod, te glagolski vid i stanje (aktiv i pasiv).

Sistem glagolskih oblika njeguškoga govora sadrži proste i složene oblike. Prosti su oni glagolski oblici koji se tvore od glagolske osnove i nastavaka i tu spadaju: infinitiv, prezent, aorist, imperfekat, imperativ (osim 3. lica, u kome je perifrastični oblik), optativ, glagolski pridjevi radni i trpni. Glagolski prilog sadašnji izrazito je rijedak,<sup>200</sup> a glagolski prilog prošli nije ovjeren u govoru Njeguša, ni šire u Crnoj Gori<sup>201</sup> (Miletić 1940: 454 u fusnoti za crnogorski govor bilježi: „Part. pret. I je – kao i u ostalim zetskim govorima – nepoznat; upor. i Pešikan 1965: 178, Stevanović 1933–34: 22, 122; Jovanović 2005: 400; Vuković 1938–39: 73; Ružićić 1927: 170; Stanić 259 za uskočki govor navodi: „Glagolski prilog prošli izgubio se u uskočkom govoru. /.../ Zadržao se samo oblik *rěkāv* u izrazu: *tamo njemu (njoj, njima, meni) rekav*“). Ćurković (2014: 221) u proste glagolske oblike svrstava i glagolske imenice. Mi ih tumačimo uz imenice. Na osnovu toga nosi li nastavak informaciju o licu ili ne, prosti glagolski oblici dijele se na lične (prezent, aorist, imperfekat, imperativ) i nelične (infinitiv i glagolski pridjevi).

Pod složenim ili perifrastičnim glagolskim oblicima tumače se oni koji oblik grade od pomoćnoga glagola u finitnom glagolskom obliku i glagolskoga pridjeva ili infinitiva. Tu spadaju: perfekat, pluskvamperfekat, futur II, potencijal, potencijal imperfekta (*ćâhū pîtât*) i imperativ imperfekta (*ćâše podrâni*). Tu spada i 3. lice imperativa (*něka se mène prilagödî*). U složene se glagolske oblike ubraja i pasiv.

Futur I može se ostvariti kao prosti i kao složeni glagolski oblik (v. niže).

### 4.5.1. Glagolske vrste

Glagoli se u slovenskim jezicima dijele na vrste po različitim metodologijama. Mi smo se opredijelili za onu koju donosi Kapović (2018: 169–170). Prema njoj se glagoli svrstavaju u sedam grupa, pri čemu se prva grupa dijeli u devet razreda.

<sup>200</sup> Rešetar (2010: 262) još prvih godina 20. st. ističe da se u Ozrinićima glagolski prilog sadašnji (gerundijum prezenta) ne upotrebljava.

<sup>201</sup> Rešetar (2010: 271) za particip preterita aktiva I piše da je „u južnijim dijalektima vrlo rijedak ili se zapravo uopšte ne javlja“ i precizira: „Ja inače u tome dijelu govornoga područja nijesam čuo ni jedan jedini gerundijum preterita i kad sam se direktno raspitao kod obrazovanih ljudi, potvrđeno mi je da taj oblik nije uobičajen čak ni u (Staroj) Crnoj Gori“.

Glagoli prve vrste imaju infinitivnu osnovu na nulti morfem, ispred kojega su konsonanti *d* (*bodēš, krādēš*), *t* (*metēš, pletēš*), *s* (*trēsēš*), *z* (*mūzēš, vēzēš*), *p* (*ùspēš*), *b* (*skūbēš, dūbeš*), *k* (*rēčēš, vičēš*), *m* (*ùzmēš*), *n* (*pōčnēš*), *r* (*zātreš*), *l* (*mēlēš*). Sufiksralni morfem u prezentu je naglašeni ili nenaglašeni *-ē*. Ovde spadaju i glagoli tipa *pīt – pīēš*, koji na kraju infinitivne osnove imaju vokal *i*, *u* ili *ě*; zatim glagoli s veznim vokalom *a* u infinitivu (*brāt – berēš*) te glagoli koji u infinitivu imaju *-ja-* (*läjāt – läjēš*) ili *-va-* (*plūvāt/pjūvāt – plūjēš/pjūjēš*). Ovu grupu, po prezentskome tematskom vokalu, nazivaju *e*-glagolima. Donosimo neke infinitive koje smo zabilježili u njeguškome govoru, ovde podijeljene prema infinitivnome nastavku:

- (*po)pīt, dobīt, ubīt, izbīt, prolīt; čūti; jēs/jěst, trēs/trěst, šēs/sěst; orāt, (za)klāt; žnēt; sagnäti, izagnät; razumjět; pōčēt/počēti; dūst, ȳzdūpst; üzēt; ümrijēt, öprijēt se, ödrijēt, dōnījēt, smijāt se, umirāt, zadīrāt, dāt; trājāt, dāvāt/dāvāti*
- *rēc, pēc, (po)dīc, tēci/tēc, (po)sēc, (po)mōc, lēc; ić, dōc, pōći/pōc, prōc, (s)tūći, vūc, nāc, snāc, ȳzāc.*

Drugu vrstu čine glagoli koji na kraju infinitivne osnove ima sufiksralni morfem *-nu-*, a u prezentu je sufiksralni morfem *-nē*, po kojemu se ova grupa zove *ne*-glagoli:

- *potēgnūt, vřnūt, pomēnūt, (do)pānūt, skīnūt, okīnūt, zīvnūt, pogīnūt, (po)dīgnūt, metnūt, počīnūt.*

U treću vrstu svrstavaju se glagoli čija infinitivna osnova završava sufiksralnim morfemom *ě* (*lećēt*) ili *a* (*ležāt*), a u prezentu imaju tematski vokal *i* (*letīm, ležīm*). Prema infinitivnome tematskome vokalu, glagoli ove grupe bilježe se kao *ě/a*-glagoli:

- *žīvjět/žīvlět, lećēt, (u)čiňēt, šežēt; vīžeti/vīžjet*
- *bježāt, bjēžāt, oblijētāt, držāt/držāti, trčāt.*

Četvrta vrsta, *i*-glagoli, obuhvata glagole koji i u infinitivu i u prezentu imaju sufiksralni morfem *-i-*:

- (*na)ođīt, odīti, rođīt, (do)nosīt, nosīti, (na)poīt, (is)prosīt, (na)učīt, plovīt, uložīt, sramotīt, dogovorīt, (po)kosīt, zborīt, progovorīt, spoīt, odvoīt, dozvolīt; (pre)krīvīt, (za)rādīti/zarādīt, vrātīt, srēdīt, vrātīti, strāvīt, kūpīt, sprēmīt, gāsīt, izazīmīt, oprāšīt, urēdīt, promiřěnīt, uvrijēdīt, okučīt, obālīt, pogrijēšīt, riřěšīt, završīt, kvārīt, objāsnīt, plātīt, prijāvīti, vrātīti; šālīt, upřtīt, mīslīti, (o)stāvīti, sastāvīt/sastāvīt, pošedōčīt, fālīt, pūštīt, pāzīt, zamjērīt, naprāvīti/naprāvīt, dolāzīt, prisfātīt, potrēfīt, svādīt, oplānīt, svātīt, napūštīt, popūštīt, objēsīt, slāzīt.*

Petoj vrsti pripadaju glagoli čija infinitivna osnova završava sufiksanim morfemom *-a-*, a u prezentu ima morfem *je*. Prema odnosu infinitivnoga i prezentskoga morfema ova se grupa zove *a-je-glagoli*:

- *kāzāt, odrīcāt, (na)pīsāt, istēzāti, krepāvāt, štīpāt, pomīnāt, istīcāt, plākāt, prevīčāt, dīzāt.*

Glagoli šeste vrste i u infinitivu i u prezentu imaju tematski vokal *a*. Kapović ih naziva *a-ā-glagolima*, no taj naziv za njeguški govor nije posve adekvatan. U njega se uklapaju glagoli kojima je u infinitivu akcenat na tematskome vokalu (*igrāt – īgrāš*), u kom slučaju razlika u dužini zaista postoji. No ako je akcenat u infinitivu na osnovi, tematski vokal će u njeguškome govoru biti dug i u infinitivu i u prezentu: *pīvāt – pīvāš*. Iz toga razloga mi nećemo isticati dužinu, te ćemo glagole šeste vrste nazivati samo *a-glagolima*:

- *šegāt, imāt, igrāt, passāt; skīdāt, čītāt, čūvāt, sačūvāt, spāvāt,<sup>202</sup> čītāt, pītāt(i), prīčāt, glībāt, ogovārāt, napūštāt, mijēnāt, stri'ělāt, prīmāt; (s)kūvāt, pīvāt, čērāt, pjēvāti, rabötāt, (do)čēkāt, povārāt, mučīkāt, pūcāt, skūvāt, uzīmāt, postāvјāt*

Glagoli ove vrste s prezentskom osnovom na *-āv-a-* u njeguškome su govoru rijetki. U prezentu su dio pete (i šeste) vrste, kao *krepāvāt – krepā'ěm, upotreblāvāt – upotreblā'ěm/upotreblā'ěm...*, što je odlika i drugih crnogorskih govora: srednjokatunskih i lješanskih (Pešikan 1965: 169), crnogorskog (Miletić 1940: 470), govora Paštrovića (Jovanović 2005: 422–423).

Takve analogije konstatuju i istraživači govor Petra Petrovića: Petra I (Ostojić, 1976: 162–163), Petra II (Vušović, 1930: 128, Stevanović, 1951: 29), Nikole I (Nenezić, 2010: 192–193). Nenezić (2010: 193) navodi da se kod Nikole I po analogiji javljaju oblici prezenta tipa *očekivam, nadahnjavam, naredjavam, opasiva...* uz komentar da su „često uslovljeni rimom“ te da oni „nijesu prisutni u jeziku ostalih Petrovića“. Ovakvi oblici su rijetki, ali nijesu nepostojeći u njeguškome govoru. Na terenu smo zabilježili *zahvalīvām, falīvā, iznavedīvā*.

U korpusu je od tih glagola koji imaju paradigma samo po šestoj vrsti zabilježen samo glagol *usisāvāt – usisāvām*, koji je novijega datuma, što ukazuje na prilagođavanje datih oblika standardnom varijetu.

Sedma vrsta obuhvata glagole čija se infinitivna osnova završava sufiksanim morfemima *-ova-/-eva- i -iva-*, a prezent ima sufiks *-jě-*. Najbrojniji su glagoli s infinitivnim morfemom *-ova-*, po kojemu i nose naziv *ova-glagoli*:

<sup>202</sup> Vujović u Upitniku za OLA bilježi razliku između *spāt*, koji ubicira na Cetinje, i *spāvāt*, uz koji piše Njeguši. To danas nijesmo potvrdili na terenu. Može biti da se *spāvāt* proširio nauštrb glagola *spāt*.

- *kupovāt/kupovāti, otrovāt; kaževāt; (po)vjērovāt, komītovāt, kōvāt; srežīvāt.*

#### **4.5.2. Prostí glagolski oblici**

##### **4.5.2.1. Infinitiv**

Infinitiv se u njeguškome govoru tvori nastavcima *-t* i *-ć* ili, nešto rjeđe, *-ti* i *-ći*, koji se dodaju na infinitivnu osnovu glagola.

U njeguškome govoru infinitiv se uglavnom javlja bez finalnoga *-i*, ali nije neobično i da se *-i* upotrijebi u spontanome govoru. Ipak ne može se pronaći nikakva pravilnost upotrebe oblika s finalnim vokalom i bez njega, jer se i kod pojedinačnoga govornika isti infinitivi javljaju i s nastavkom *-ti* / *-ći* i s nastavkom *-t* / *-ć*. Tek kod jedne govornice primijećen je slabiji izgovor nastavačkoga *t* u infinitivu: *ada pā štō če, n̄e mögla vřšāt*.

Infinitiv se u govoru Njeguša koristi za građenje složenih vremena: futura I i potencijala imperfekta.

Infinitiv na *-j* (umjesto *-ć*) je rijedak: *zà nešto drügō bi mögao nāj râdnika, vižecete kâko čemo pój na döbro*. Ovakav infinitiv bio je vrlo prisutan u crnogorskim govorima (upor. pregled literature koji daje Čirgić 2017: 41–65 i datu pojavu u crnogorskim govorima na str. 115–142).

U vezi s infinitivom srednjokatunskih i lješanskih govora Mitar Pešikan (1965: 72) primjećuje: „Najmarkantnija je osobnost akcenat na prefiksu kod složenih glagola sa osnovom na suglasnik (i današnjom i nekadašnjom) ako im je vokal u osnovi dug: *istrēs, zärās, prövūć, ümrijet, üzēt, zäklēt, razästrijet* itd. Ovako je svuda u Staroj Crnoj Gori (uključujući i Ozriniće), a i u Ulcinju i Lješkopolju.“ Od navedenoga ne odstupa ni govor Njeguša, što, uz one koje navodi Pešikan, potvrđuju i primjeri: *zämrijet, obämrijet, öprijetse, ödrijet, dönijet, prenijet, ponijet*. Ovo pomjeranje akcenta na prefiks uzrokovano je akcentom aorista (Pešikan 1965: 72, Kapović 2018: 185–186).

Kako i primjeri navedeni u tački 4.5.1. pokazuju, nenaglašeni sufiksralni morfem uvijek je dug, što je takođe, kako navodi i Pešikan (1965: 72), a ranije i Rešetar (1900: 33) opštetcrnogorska osobina. Čirgić (2012: 31<sup>20</sup>) sugerije da Pešikan „jedino nije u pravu kad su u pitanju glagoli koji ispred nastavka imaju dugi alternant *jata*, npr. *mr̄ijet* (i glagoli od njega izvedeni), *dönijet* i sl.“ Međutim, i ti glagoli imaju dug vokal u osnovi jer je u pitanju dvosložni alternant *ě*. Uz to ovi glagoli često u njeguškome govoru imaju dug ili poludug drugi slog *ě*: *dönijet...*

#### 4.5.2.2. Prezent

Prezentski nastavci u njeguškome govoru ne razlikuju se od opštecrnogorskoga stanja. To su: *-m*, *-š*, *-t*, *-ø*, *-mo*, *-te*, *-u*. Ti se nastavci dodaju na prezentsku osnovu, a između osnove i nastavka javlja se tematski vokal. Za razliku od metodologije glagolske morfologije prezentirane u *Gramatici crnogorskoga jezika* (2010: 102), prema kojoj se tematski vokal smatra dijelom osnove, u ovoj analizi tematski vokal tretiraćemo kao dio nastavka da bi se razaznavale akcenatske paradigmе s akcentom na osnovi od onih s akcentom na nastavku, tj. tematskome vokalu kao dijelu nastavka (upor. Zubčić, 2006: 291). U skladu s tim, u zavisnosti od tematskoga vokala može se govoriti o više vrsta prezentskih nastavaka koje donosimo u tabelama:

##### 1. lice jednine

akcentovani	primjer	infinitiv	neakcentovani	primjer	infinitiv
-êm	berêm	-øt(i)	-êm	rëčêm počinêm poménêm umìrêm	-øt -nût -nüt -āt
-jêm	bīêm sm̄lêm	-øt(i) -ät(i)	-jêm	čǖjêm kâžêm pläcêm sî̄lêm udâjêm/udâj��em zāeb��j��em upotrebl��j��em trg��j��em kaž��j��em poruč��j��em vj��ru��j��em	-øt -ät -ät -j��t -v��t -(��av)��t -(��j��av)��t -(��ov)��t -(��ev)��t -(��i��v)��t -(��ov)��t
-��m	čin��m bj��ž��m	-j��t(i) -ät(i)	-��m	n��s��m m��sl��m v��d��m (uz v��ž��u)	-��t -��t -jet
-��m	kliz��m	-ät(i)	-��m	pj��v��m č��t��m	-��t -��t

				usisâvâm prizîvâm	-(āv)ât -(īv)ât
			-u	mògu, öću, viđu, vělu	

Prvo lice prezenta singulara na *-u* imaju glagoli *öću*, *mògu* i *vělu*. Kod mlađih i oblik *velîm* preovladava u upotrebi u odnosu na oblik *vělu*. Oblik *viđu* rijetko je u upotrebi u savremenome govoru Njeguša (samo kod najstarijih govornika i u transkriptima s prethodnih istraživanja), znatno češći je oblik *viđim* (registrovan kao jedini u Upitniku za OLA), a takvo je stanje zabilježeno i u literaturi o jeziku doba dinastije Petrovića. Mladenović (1973: 153) veli da vladika Danilo Petrović uz oblik *vidim* rijetko upotrebljava 1. lice sg. na *-u*. Ostojić (1976: 160–163) ne pominje oblike *velju* i *viđu* niti se bavi ovim glagolima. Krivokapić (2009: 227) naglašava da forma *vidim* u pismima njeguških serdara i guvernadura nije zastupljena. Nenezić (2010: 188) navodi primjere upotrebe i *viđu* i *velju* kod Nikole I Petrovića. Potvrđena je i u jeziku Petra II Petrovića Njegoša: „kad je viđu đe se smije mlada“ (Gorski vijenac).

Prezent *činîm* nastaje od infinitiva *činèt*, a ne *činít*, koji se (s povučenim akcentom `) javlja u crnogorskome standardnom varijetu. Infinitiv *činèt* jedini je u upotrebi u njeguškome govoru, a to se potvrđuje i nepostojanjem odnosa infinitivno *-it* : prezentsko *-îm* u njeguškome i u okolnim govorima. Eliminaciju akcenatskoga tipa *lovît – lovîm*, *lomît – lomîm*, koja karakteriše sve crnogorske govore od Lepetana do Pipera, Pešikan (1979: 158) smatra starijom od sistemske vidiske uslovljenosti prezentskog akcenta *\*lovîm – ulövîm*, koja bi, može se prepostaviti, uslovila jačanje ovakvoga prezentskoga nastavka, poput *berêm : ubèrêm*.

## 2. lice jednine

akcentovani	Primjer	Infinitiv	neakcentovani	primjer	infinitiv
-êš	berêš	-øt(i)	-ēš	rëčēš počinēš poménēš umîrēš	-øt -nüt -nüt -ät
-jêš	bijêš smiřêš	-øt(i) -ät(i)	-jēš	čùrěš kâžēš	-øt -ät

				pläčěš sříčěš udájčěš/udájěš zažebájčěš upotrebílájčěš trgůjčěš kažůjčěš poručůjčěš vjérůjčěš	-āt -jāt -vät -(āv)āt -(jāv)āt -(ov)āt -(ev)āt -(īv)āt -(ov)āt
-iš	činíš bjěžíš	-jět(i) -āt(i)	-iš	nösíš míslíš vídíš	-it -it -jet
-āš	klizáš	-āt(i)	-āš	pjěváš čítáš usisáváš prizíváš	-āt -āt -(āv)āt -(īv)āt

### 3. lice jednine

akcentovani	primjer	infinitiv	neakcentovani	primjer	infinitiv
-ē	berē	-øt(i)	-ē	rěče počinē pomēnē umírē	-øt -nūt -nūt -āt
-jē	bříjē smříjē	-øt(i) -āt(i)	-jē	čüjčě kâžē pläčē sříčě udájčě/udájě zažebájčě upotrebílájčě trgůjčě	-øt -āt -āt -jāt -vät -(āv)āt -(jāv)āt -(ov)āt

				kažū <sup>j</sup> <sup>č</sup> poručū <sup>j</sup> <sup>č</sup> vjèru <sup>j</sup> <sup>č</sup>	-(ev)ät -(īv)ät (ov)ät
-ī	činī bjēžī	-jët(i) -ät(i)	-ī	nösī mìslī vìdī	-īt -īt -jet
-ā	klizā	-ät(i)	-ā	pjèvā čítā usisâvā prizîvā	-āt -ä <sup>t</sup> -(āv)ät -(īv)ät

### 1. lice množine

akcentovani	primjer	infinitiv	neakcentovani	primjer	infinitiv
-ēmo	berēmo	-ot	-ēmo	rěčēmo počinēmo pomēnēmo umírēmo	-ot -nüt -nüt -āt
-jēmo	bijēmo smijēmo	-ot -ät	-jēmo	čü <sup>j</sup> <sup>č</sup> emo kâžēmo pläčēmo sř <sup>j</sup> emo udâ <sup>j</sup> <sup>č</sup> emo/udâ <sup>j</sup> <sup>č</sup> emo za <sup>j</sup> ebâ <sup>j</sup> emo upotreblâ <sup>j</sup> emo trgù <sup>j</sup> <sup>č</sup> emo kažù <sup>j</sup> <sup>č</sup> emo poručù <sup>j</sup> <sup>č</sup> emo vjèru <sup>j</sup> <sup>č</sup> emo	-ot -ä <sup>t</sup> -āt -jāt -vät -(āv)ät -(jāv)ät -(ov)ät -(ev)ät -(īv)ät -(ov)ät
-īmo	činīmo bjēžīmo	-jët -ät	-īmo	nösīmo mìslīmo vìdīmo	-īt -īt -jet

-āmo	klizāmo	-ät	-āmo	pjēvāmo čitāmo usisāvāmo prizīvāmo	-āt -ät -(āv)ät -(īv)ät
------	---------	-----	------	---	----------------------------------

## 2. lice množine

akcentovani	primjer	infinitiv	neakcentovani	primjer	infinitiv
-ēte	berēte	-øt	-ēte	rēčēte počinēte pomēnēte umīrēte	-øt -nūt -nūt -āt
-jēte	brijēte smiřēte	-øt -ät	-jēte	čuřěte kāžete pläčete sřiřete udářete/udářete zařebářete upotrebířete trgùřete kažúřete poručúřete vjěruřete	-øt -ät -āt -jāt -vät -(āv)ät -(jāv)ät -(ov)ät -(ev)ät -(īv)ät -(ov)ät
-īte	činīte bjěžīte	-jět -ät	-īte	nösīte mīslīte vīdīte	-it -it -jet
-āte	klizāte	-ät	-āte	pjēvāte čitāte usisāvāte prizīvāte	-āt -ät -(āv)ät -(īv)ät

### 3. lice množine

akcentovani	primjer	infinitiv	neakcentovani	primjer	infinitiv
-û	berû	-øt	-û	rëčû počinû pomênu umîrû	-øt -nût -nüt -āt
-jû	bijû smîjû	-øt -ät	-jû	čûjû kâžû pläčû sîjû udâjû/udâjû za'ebâjû upotrebîä(j)û trgûjû kažûjû poručûjû vjèrujû	-øt -ät -ät -jât -vât -(āv)ät -(jâv)ät -(ov)ät -(ev)ät -(īv)ät -(ov)ät
-îm	činê bjêžê	-jët -ät	-ē	nösê mîslê vîdê	-it -it -jet
-à(j)û	klizâ(j)û	-ät	-a(j)û	pjëva(j)û čîta(j)û usisâva(j)û prizîva(j)û	-ät -ät -(āv)ät -(īv)ät

Vidno je da su svi prezentski nastavci, bili akcentovani ili ne, dugi. Dužinu u paradigmni nemaju samo pomoćni glagoli *jësam*, *jësi...* i *öću*, *öćeš...*, dok glagol *möć* (*mögu*, *möžeš...*) dužinu ima samo u trećem licu plurala (*mögû*), što je posve u skladu s ostalim teritorijalno bliskim crnogorskim govorima (Pešikan 1965: 68, Miletic 1940: 470).

Dužina u paradigmni nije svuda jednaka, u nekim slučajevima se izgovara kraće uslijed brzine govora ili afekta, a u nekim slučajevima je prepoznatljivo duga. Dužina je prisutna ali uglavnom

manje istaknuta kod glagola koji u prezentu imaju nastavak *-jem*, *-ješ*, stoga je obilježavamo poludugo: *čūl'ěm*, *obećāl'ěm*, *vjèruł'ěm*... Nekad se može čuti i stabilna dužina, a nekad se izgovaraju ovi oblici i bez dužine. To zavisi od brzine govora. U Upitniku za OLA npr. za 3. l. pl. prezenta glagola *dāvät* nije ubilježena dužina – *dàju*, no danas smo čuli i *dājū* (najčešće) i *dāju* i *dājū*. Pešikan (1965: 68) navodi da se dužine na Cetinju dobro čuvaju, a za ostale krajeve teritorije koju je obišao kaže da je dužina u prezentu na *-jem* fakultativna.

U 3. licu množine stabilan je odnos nastavka *-e* i *-u* i nijesu zabilježeni primjeri da se u glagolima III i IV vrste javlja nastavak *-u*, kakvi postoje u nekim crnogorskim govorima (upor. za podgorički govor Čirgić 2007: 114).

Morfonološke crte prezenta tiču se alternacija na granici osnove i nastavka. Spoj osnove s finalnim dentalom ili velarom i nastavka s inicijalnim sonantom *j* stvara uslove koji rezultiraju jotacijom, npr. *dīzāt* – *dīzēm*, *odrīcāt* – *odrīcēm*, *pläkāt* – *pläcēm*, *pläcāt* – *pläcēm*. Glagoli tipa *sǐpāt*, *zobāt* u prezentu po V konjugacijskoj vrsti imaju nestabilan oblik. Danas su rijetki oblici bez epentetskoga *l* (*sǐpjě*, *zòbjě*), koji su potvrđeni u transkriptima i u Upitniku za OLA, već se uglavnom – čak i u starijoj generaciji – čuju u jotovanoj varijanti (*sǐplē*, *zòblē*), ukoliko se naravno *sǐpāt* ne konjugira po VI vrsti (*sǐpām*). Takav je i glagol *rāmāt/hrāmāt*, koji je ovjeren s epentetskim *l* (*rāmlē/hrāmlē*, uz *rāmā* po VI vrsti).

U prezentu se javlja i palatalizacija finalnoga velara osnove pred nastavkom s početnim *e*, npr. *pěć* – *pečēm*, *vūć* – *vūčēm*. Treće lice množine ovih oblika čuje se uglavnom s analoškom palatalizacijom, ali su zabilježeni i primjeri u varijanti s velarom na kraju osnove. Na ovu dvojnost oblika moglo je uticati obrazovanje i standardni varijetet, što se očituje kroz to da je jedan od mlađih ispitanika na upit navodio oblike: *rěčū*, *vūkū*, *povūkū*, *pečū*, *šekū*, *pošěćū*, *tūkū*. No s druge strane, ispitanik s Mirca (srednja generacija) navodi oblike dosljedno bez palatalizacije: *rěkū*, *vūkū*, *pekū*, *šekū*. U Upitniku za OLA nema informacija o ovim oblicima.

Od glagola *lěć*, *pomōć* prezent je uvijek *lěgnē*, *pomōgnē*; oblici *\*lěžē*, *\*pomōžē* nijesu potvrđeni. Prezent glagola *rěć* uvijek je *rěčēm*, u spontanome govoru nije ovjeren oblik *reknem*, koji se čuje na Cetinju (kod Nikole Petrovića se javlja, upor. Nenezić 2010: 189).

Samo je kod govornika s Mirca zabilježen rotacizam u glagolu *mōć*: *mōrem*, *mōreš*.

## Prezent pomoćnih glagola

Prezent pomoćnih glagola *bìt* i *šćèt* koristi se za građenje složenih glagolskih vremena. Pomoću prezenta svršenoga glagola *bìt* gradi se perfekat, a pomoću prezenta nesvršenoga glagola *bìt* gradi se futur II. Enklitički oblik prezenta pomoćnoga glagola *šćèt* koristi se za tvorbu futura I.

### **bìt**

	svršeni	enklitika	odrični	nesvršeni	odrični
1. sg.	jësam	sam	nìjësam	bùdëm	ne bùdëm
2. sg.	jësi	si	nìjësi	bùdëš	ne bùdëš
3. sg.	jëste	je	nìjë	bùdë	ne bùdë
1. pl.	jësmo	smo	nìjësmo	bùdëmo	ne bùdëmo
2. pl.	jëste	ste	nìjëste	bùdëte	ne bùdëte
3. pl.	jësu	su	nìjësu	bùdù	ne bùdù

Nije zabilježen nesvršeni prezent s osnovom *bid-* (*bidnem*, *bidneš...*).

### **šćèt**

	nesvršeni	enklitički	odrični
1. sg.	öću	ću	nêću
2. sg.	öćeš	ćeš	nêćeš
3. sg.	öće	će	nêće
1. pl.	öćemo	ćemo	nêćemo
2. pl.	öćete	ćete	nêće
3. pl.	öće	će	nêće

U upitnome obliku 2. l. sg. glagol *šćèt* javlja se u *allegro* obliku *öli*: *öli jëno prslùče da ti dâm*, ali i u punome obliku: *öćeš ji*.

U upitnim rečenicama s rječicom *li* u enklizi se može javiti akcenat na nastavku i u glagolu *bìt* i u glagolu *šćèt*: *oćeš j jënu čëtkicu za tô*, *oćete kolâč, jesù ji*.

#### 4.5.2.3. Aorist

Aorist je prilično stabilan glagolski oblik u govoru Njeguša. Paradigmu većine glagolskih tipova prema Nikolićevu Upitniku (Nikolić 1966/67: 302–336) u njeguškome govoru donosi Čirgić (2012: 31–34). U njeguškome govoru ovaj se glagolski oblik gradi od svršenih i, rjeđe, od nesvršenih glagola: *Kȫse rāno ðženī – nèkajāse*. Aorist je učestao glagolski oblik u pripovijedanju događaja iz prošlosti i, kako upravo viđesmo, u poslovičnome kazivanju.

Aoristni nastavci su *-h*, *-ø*, *-smo*, *-ste*, *-še*, a ispred njih se nalaze aoristni sufiksalni morfemi koji se poklapaju s infinitivnim sufiksalnim morfemima. Kod glagola koji u infinitivu imaju nulti morfem iza krajnjega konsonanta osnove u aoristu se na mjestu nultog sufiksa javlja *-o-*: *rek-ø-ti* – *rek-o-h*, *leg-ø-ti* – *leg-o-h*, *sres-ø-ti* – *sret-o-h*, *po-nes-ø-ti* – *po-nes-o-h*.

Sekundarna dužina koja se u njeguškome govoru (i drugim crnogorskim, pa i novoštakavskim, govorima) javlja na neakcentovanome tematskome vokalu infinitiva – javlja se i u aoristu: *ðženīse*, *poprāvīsmo*, *naprāvīše*, *püštīše*, *počīnūsmo*.

U drugom i trećem licu jednine prototonija je absolutna: akcenat je uvijek, bez izuzetka, na absolutno prвome slogu riječi, bez obzira na vid i tvorbenu strukturu glagola. Tako i u odričnom obliku akcenat preskače na prvi slog fonološke riječi, tj. na rječcu *ne*, koja u tom slučaju više nije proklitika: *rěć* – *rěče* – *nèreće*, *poreć* – *pōreće* – *nèporeće*, *poměst* – *pōmete* – *nèpomete*.

U ostalim licima akcenat u aoristu uglavnom zadržava mjesto koje ima u infinitivu, osim kod glagola I vrste tipa *trēs*, *nâć*, *vûć*, kod kojih je u aoristu na osnovinskome vokalu dužina, a akcenat na (prвome) vokalu nastavka, tj. na sufiksalnome vokalu: *nâžöh*, *dôžosmo*, *vûköh*, *trēsöh*.

Glagoli *dät*, *imät*, *znät*, *umjët*, *razumjët* u aoristu imaju oblike: *dàdoh*, *dàde*, *dàde*, *dàdosmo*, *dàdoste*, *dàdoše*; *imädoh*, *imädosmo*, *imädoste*, *imädoše*; *znädoh*, *znäde*, *znäde*, *znädosmo*, *znädoste*, *znädoše*; *umjëdoh*, *ümjede*, *ümjede*, *umjëdosmo*, *umjëdoste*, *umjëdoše*; *razumjëdoh*, *räzumjede*, *räzumjede*, *razumjëdosmo*, *razumjëdoste*, *razumjëdoše*.

Od glagola *ostät/ostänüt* zabilježena su dva lika aorista: *ostàdoh*, *ostàdosmo*, *ostàdoste*, *ostàdoše* i *ostäh*, *ostäsmo*, *ostäste*, *ostäše*.

Od glagola *pänüt* aoristni oblici nijesu ovjereni, već se aorist gradi od osnove *pad-ø-ti*: *pàdoh*, *pàdosmo*, *pàdoste*, *pàdoše*. Tako je i u prefiksalnim tvorenicama: *ispàdoh*, *ispàdosmo...*; *upàdoh*, *upàdosmo...*; *napàdoh*, *napàdosmo...*

Kod glagola prve vrste čija infinitivna osnova završava vokalom, te im je aoristni nastavak *-h*, akcenat je u aoristu uvijek na prefiksu: *ðdrí'ët* – *ðdrí'ëh*, *ðdrí'ësmo*, *ðdrí'ëste*, *ðdrí'ëše*; *ümrí'ët* –

*ùmri<sup>i</sup>ěh, ùmri<sup>i</sup>ěsmo, ùmri<sup>i</sup>ěste, ùmri<sup>i</sup>ěše; zàklét se – zàkléh se, zàklésmo se, zàkléste se, zàkléše se; pròklét – pròkléh, pròklésmo, pròkléste, pròkléše; pòpét se – pòpéh se, pòpésmo se, pòpéstse, pòpéše se; pòcét – pòcéh, pòcësmo, pòcëste, pòcëše; pròsüt – pròstuh, pròstüsmo, pròstüste, pròsüše.*

Glagoli s osnovom *-ni<sup>i</sup>ět* imaju dvojake oblike aorista: *ponesöh, ponesösma, ponesöste, ponesöše i poni<sup>i</sup>ěh, poni<sup>i</sup>ěsmo, poni<sup>i</sup>ěste, poni<sup>i</sup>ěše*. Reklo bi se da je prva forma češća, naročito u 2. i 3. l. sg.

Dužina na finalnome *-e* nastavka za 3. l. pl. aorista, koja se javlja u nekim katunskim govorima (*rèkošē, ispèkošē, kupišē* – Cuce i Bjelice, viđeti Pešikan, 1965: 75) na Njegušima nije ovjerena u savremenim istraživanjima.

#### Aorist pomoćnih glagola

Naglašeni oblici aorista pomoćnoga glagola *bìt* glase: *bìh, bì/bì, bì/bì, bìsmo, bìste, bìše*. Takve oblike za srednjokatunske govore bilježi i Pešikan (1965: 171), uz dužinu u 3. l. pl. *bìšē*. U njeguškome smo govoru zabilježili primjere: *kàd òni drùgì dàn dolàzē, nežèla onô bì, nìma bì tåko mùka, nèbih sà da je zlâtnä, dàbismo dìgli tâj spòmenik, nèbì lì'eka, i posli<sup>i</sup>ě ràta bì onô, štò ovô bì zàboga, bìše da me vòdē*. Kad ima značenje glagola „htjeti, željeti“, glagol *bìt* se u aoristu javlja pod kratkim akcentom u 2. i 3. licu jednine: *bì li jèdnú kàvu, bì za pri<sup>i</sup>ešëdníka da ti dòžē onî štò šedì kàd<sup>j</sup>e hîmna*.

Nenaglašeni aorist koristi se za tvorbu potencijala: *bih, bi, bi, bismo, biste, biše/bi*. Izuzetno rijetko se upotrebljava oblik *bi* za druga lica (*mògli bi bògami kod jné pòć* – 2. l. pl.), a ima i primjera gubljenja *h* u prvome licu jednine: *jâbi rëkla, kàdbi pòcëo pricât, svëbi ti jâ pokazàla* (viđeti tačku 3.1.1.1.). Pešikan (1965: 171) za srednjokatunske i lješanske navodi akcentovane oblike pomoćnoga glagola u potencijalu.

Uz odrični oblik glagola *bìt* u aoristu akcenat prelazi na odričnu rječcu: *nèbih, nèbì, nèbì, nèbismo, nèbiste, nèbiše*. Kod ostalih glagola akcenat na prijedlog prelazi samo u 2. i 3. licu jednine – i to dosljedno. Uz druge oblike aoristne paradigme akcenat ostaje na glagolu.

Aorist glagola *šćèt* nije ovjeren u spontanome govoru Njeguša, ali ga u istorijskim tekstovima znamenitih Njeguša nalazimo (upor. *što se ne hće u lance vezati* : Njegoš, *Gorski vijenac*).

#### 4.5.2.4. Imperfekat

Imperfekat je i dalje živa kategorija u njeguškome govoru, ali se upotrebljava znatno rjeđe no aorist. Čuva se naročito od pomoćnoga glagola *ščet* u složenim glagolskim oblicima (v. niže). Tvori se isključivo od nesvršenih glagola nastavcima: *-h*, *-še*, *-še*, *-smo*, *-ste*, *-hū/-gū*. Ispred nastavka javljaju se ovi sufiksalni morfemi: *-ā/-ā-* (*imāh*, *zbörāh*, *zvāh*), *-jā-* (*brānāh*), *-āvā-* (*prodāvah*), *-īvā-* (*poručīvāh*), *-ovā-* (*vjērovāh*), *-ijā-* (*śedījāh*).

Konsonant *h* u nastavku je stabilan. U 3. l. pl. nikad ne ispada, ali se ponekad umjesto njega izgovara *g*. Poređenjem primjera sakupljenih u 21. stoljeću i onih iz 60-ih i 70-ih godina 20. stoljeća dâ se zaključiti da je došlo do promjene: u starijim oblicima imperfekta češće je *g* ili *γ*, dok je danas ono svedeno na izuzetke (uglavnom na imperfekat glagola *ščet*). L. Vujović je u Upitniku za OLA uz oblik 3. l. pl. *mōgāgu* zapisao i razliku u cetinjskoj varijanti *mōgāhu*. Ako je ta razlika uobičajena, to može biti razlog što je danas na Njegušima preovladalo *h* u nastavku.

Imperfekat u njeguškome govoru ne odstupa u pogledu akcenta od drugih katunskih govora te se pozicijom i dužinom uvijek podudara s akcentom prezenta (Pešikan 1965: 71):

imāt: *imāh*, *imāše*, *imāše*, *imāsmo*, *imāste*, *imāhū*

zvāt: *zvāh*, *zvāše*, *zvāše*, *zvāsmo*, *zvāste*, *zvāhū* / *zvāgū*

pěć: *pecījāh*, *pecījāše*, *pecījāše*, *pecījāsmo*, *pecījāste*, *pecījāhū*

īć: *ījāh*, *ījāše*, *ījāše*, *ījāsmo*, *ījāste*, *ījāhū*

dīnstāt: *dīnstāh*, *dīnstāše*, *dīnstāše*, *dīnstāsmo*, *dīnstāste*, *dīnstāhū*

pītāt: *pītāh*, *pītāše*, *pītāše*, *pītāsmo*, *pītāste*, *pītāhū*

vījāt: *vījāh*, *vījāše*, *vījāše*, *vījāsmo*, *vījāste*, *vījāhū*

dāvāt: *dāvāh*, *dāvāše*, *dāvāše*, *dāvāsmo*, *dāvāste*, *dāvāhū*

držāt: *držāh*, *držāše*, *držāše*, *držāsmo*, *držāste*, *držāhū*

pjēvāt: *pjēvāh*, *pjēvāše*, *pjēvāše*, *pjēvāsmo*, *pjēvāste*, *pjēvāhū*

zborāt: *zbörāh*, *zbörāše*, *zbörāše*, *zbörāsmo*, *zbörāste*, *zbörāhū*

nosāt: *nōsāh*, *nōsāše*, *nōsāše*, *nōsāsmo*, *nōsāste*, *nōsāhū*

brānāt: *brānāh*, *brānāše*, *brānāše*, *brānāsmo*, *brānāste*, *brānāgū*

U Upitniku za OLA što ga je ispunjavao Luka Vujović nalazimo ove oblike 3. l. pl. imperfekta: *mōgāgu*, *śedījāgu*, *nōsāgu*, *pecījāgu*, svaki put s kratkim *u*, koje se danas na terenu ne može potvrditi.

Pešikan (1965: 71) navodi da je nastavačko *-u* u 3. l. pl. uvijek dugo u srednjokatunskim i lješanskim govorima u kojima je *h* u nastavku stabilno. To se može primijeniti i na njeguški govor, u kojemu *h* u ovoj poziciji nikad ne ispada. Izuzetak, i to ne uvijek, predstavljaju oblici s akcentom na prvome slogu nastavka *-âhu*, ali (v. niže primjer imperfekta pomoćnoga glagola *šćët*) u 3. l. pl. imamo i kratko i dugo *-u*, kao i kod imperfekta *zvâhū/zvâgū*. Pešikan u svojoj studiji ne daje primjere s akcentom na nastavku, niti pominje mogućnost kratkoga finalnoga *-u*. Na njih ukazuje Čirgić (2012: 36), takođe bez primjera, ali ne ostavlja mogućnost dugoga *-u* u tome slučaju.

### Imperfekat pomoćnih glagola

U spontanome govoru svega smo dvaput zabilježili upotrebu duže varijante imperfekta glagola *bìt* – *bijāh*, a nije ih zabilježio ni L. Vujović u upitniku za OLA. U upotrebi je (gotovo) isključivo oblik: *bjëh*, *bjëše*, *bjëše*, *bjësmo*, *bjëste*, *bjëhū*. U Upitniku za OLA kao oblici imperfekta 3. l. pl. navode se *bjëyu* i *bjëgu*, oba bez dužine na krajnjem vokalu. U odričnome obliku akcenat preskače na odričnu rječcu samo u 2. i 3. l. sg.: *në̂bješe*.

Glagol *šćët*, čiji aorist nijesmo zabilježili u spontanome govoru, u imperfektu je vrlo čest kao pomoćni glagol u potencijalu imperfekta i pripovjedačkom perfektu.

Potvrdni	Odrični
1. l. sg. <i>ćâh</i> / <i>öćâh</i>	<i>nêćâh</i>
2. l. sg. <i>ćâše</i> / <i>öćâše</i>	<i>nêćâše</i>
3. l. sg. <i>ćâše</i> / <i>öćâše</i>	<i>nêćâše</i>
1. l. pl. <i>ćâsmo</i> <sup>203</sup> / <i>öćâsmo</i>	<i>nêćâsmo</i>
2. l. pl. <i>ćâste</i> / <i>öćâste</i>	<i>nêćâste</i>
3. l. pl. <i>ćâhū</i> / <i>ćâgū</i> / <i>ćâhu</i> / <i>ćâgu</i> / <i>öćâhu</i> / <i>öćâgu</i>	<i>nêćâhū</i>

Duži oblici (*öćâh...*) znatno su rjeđe. Nije zabilježen primjer s početnim *š*.

### 4.5.2.5. Imperativ

Imperativ je veoma čest u njeguškome govoru, ne samo kao zapovjedni način, već i u drugim sintaksičko-semantičkim konstrukcijama i upotrebama (v. pripovjedački imperativ i imperativ imperfekta).

<sup>203</sup> Jedanput je zabilježen i oblik *ćâhmo*.

Imperativ je čest u drugom licu jednine i množine. U prvome licu množine češće je perifrastičan: *äjmo da kûpîmo*, *äjmo kûpît* (viđeti 4.5.3.7). Zabilježen je i oblik *nemômo*, uz uobičajeno *nemôjmo*, nastao analogijom prema 2. licu množine *nemôte* (nije zabilježen oblik *nemôjte*). U trećem licu jednine i množine je perifrastičan.

Imperativ, kako je u literaturi primijećeno (Pešikan 1965: 71, Čirgić 2012: 36), ima akcenat kao prezent, kad je tvoren od iste osnove:

“ na osnovi: *üzm m – üzmi*, *sk bn m – sk bni*, *d gn m se – d k se*, *m kn m – m ki/m kni*, *b c m – b ci*, * kl p m –  kl pi*, *ul z m – ul zi*, * gr m –  gr j*, *bj   m – bj   (te)*, *zn d m – zn di*, *don   m – don   si*, *d d  s – d di*

^ na osnovi: *m n m – m ni*, *sv   m – sv  i*, *spr  m – spr  i*, *bat  l m – bat  li*, *v  r m – v  ri*, * v  v m –  v  v j*, *d r  m – ne d r  j*, *p  t m – p  t j*, *ne s  k  /  k  *, *za  eb   m – za  eb  je*

^ na nastavku: *br  m – ne br  j*, *izagn  m – izagn  *.

I Pešikan (1965: 71) i Čirgić (2012: 36) navode da glagol *pr  s(ti)* kao reprezent tipa glagola kojima se u imperativu akcenat ne podudara s akcentom prezenta jer se kratkosilazni akcenat uvijek povlači sa zadnjega otvorenoga sloga, te je akcenat umjesto *pr  d * postao *pr  di*. Pod glagolima tipa *pr  d  m* (prez.) : *pr  di* (imp.) podrazumijevaju se svi glagoli koji u prezentu imaju akcenat na nastavku, a u imperativu imaju nastavak *-i* ili *-j* u 2. l. sg.

U pitanju su zapravo određeni glagoli prve vrste i četvrte vrste koji u prezentu imaju akcenat na nastavku, a u imperativu:

I. nastavak *-i*:

a) s kratkim vokalom osnove:

- met  m – m ti, pom  t m – pom  ti; ber  m – b ri, bod  m – b di, der  m – d ri, od  r  m – od  ri, kun  m – k ni, per  m – p ri, plet  m – pl ti, ser  m – s ri, zov  m – z vi
-  in  m –  ini, u  n  m – u  ni; baz  m – b zdi; gor  m – g ri; let  m – l ti; sed  m – s di;  el  m –  eli; le  m – l zi; bje  m – bje  i; dr  m – d zi, tr  m – tr  i,

b) s dugim vokalom osnove:

- kr  d  m – kr  di, pr  d  m – pr  di, v  z  m – v  zi, m  z  m – m  zi,
- bl  m – bl  i,  ut  m –  uti, st  d  m – st  di, kl  c  m – kl  chi, kv  c  i – kv  chi, p  st  m – p  sti, zv  z  d  m – zv  z  di,  iv  m –  ivi, m  z  m – m  zi, st  d  m se – st  di se, tr  p  m – tr  pi, v  t  m – v  ti

ALI: *m  c  m – m  ci!* *m  c  te!* * ut  m –  ut!* * uti!*

II. nastavak *-j* s kratkim vokalom prezentske osnove:

- kri<sup>j</sup>ēm – krī<sup>j</sup>, li<sup>j</sup>ēm – lī<sup>j</sup>, pi<sup>j</sup>ēm – pī<sup>j</sup>, poli<sup>j</sup>ēm – polī<sup>j</sup>, ši<sup>j</sup>ēm – s šī<sup>j</sup>, umi<sup>j</sup>ēm – umī<sup>j</sup>; bi<sup>j</sup>ēm – bī<sup>j</sup>
  - stoīm – stōj, boīm se – bōj se, bröīm – brōj

U prvoj grupi dužina akcenta zavisi od dužine sloga u glagolu osnove, a u drugoj grupi akcenat je uvijek dug zbog sonanta u nastavku, iako se taj sonant često ne izgovara ili se izgovara redukovano.

Vokali *-i* i *-j* (i kao nastavak i kao dio nastavka) s kraja imperativa nerijetko se gube: *uläste*, *nalöž*, *bjëž*, *ćùt*, *třč*, *dřž*, *mùč*; *izagnâ*, *dâ mi*, *poglèdâ*, *ne pítâ*, *uválâ se*; *umî se*.

Kod glagola *jèdēm* i *vìdīm* imperativ uvijek ima jotovani opstruent s kraja osnove: *jèži*, *jèžimo*, *jèžite*; *vìži*, *vìžite*, s jednačenjem po zvučnosti u oblicima bez *i*: *vìć kàkva je*, *vìćte*, *jèćte*. U pitanju je zapravo stari oblik imperativa tematskih glagola *jèž* i *vìž* (otud i *jèćte* i *vìćte*), koji su analogijom prema drugim glagolima dobili nastavak *-i* (upor. Stevanović 1933–34: 89–90). Od glagola *šès* imperativ 2. lica množine bilježimo u *allegro* obliku: *šète*. Na isti način i u glagolima *rëc* i *lëc* posljednji je konsonant osnove u imperativu uglavnom: *reči* i *leži*, ali *recimo* (što je vjerovatno uticaj standardnoga varijeteta; zabilježeno je i *rëćimo*). Zabilježeno je i *utëci*.

Imperativ pomoćnoga glagola *být* glasi *bùdi* (2. l. sg.) – *bùdite* (2. l. pl.).

#### 4.5.2.6. Glagolski pridjev radni

O glagolskome pridjevu radnom već smo govorili u segmentu o pridjevima, vodeći se stavom da su GRP po akcenatskim karakteristima pridjevi, a i da se mogu naći u funkciji pridjeva (Zubčić 2001, 2006: 289). Ipak, donosimo ih i ovde vodeći se stavom da je za određivanje akcenatskih tipova ponekad od značaja i akcenat GPR (Kapović 2018: 166).

Glagolski pridjev radni u svim oblicima (u sva tri roda i u oba broja) gotovo uvijek ima isti akcenat kao infinitiv:

" на основи: *jës(t) – jëoňo, jëla, ižëst – ižëo/izňo, ižëla; sës(t) – sňo, sëla; vïžet – vïdïo/vïdïo, vïžela; òdriňet – òdro, òdrla; izzíć – izzíšqä, izzäsla; öbić – öbišä/öbišqä, öbišla; nätüć – nätükä/nätükä, nätükla; zäräs(t) – zäräsaо/zäräsaä, zäräsla; brïsät – brïsä/brïsao, (iz)brïsäla; poprävlät/popräv'lät – poprävläo/popräv'läo, poprävläla/poprävläla; poprävít – popräv'lo, poprävila; ränit – rän'lo, ränila; pöpët – pöpëo, pöpëla; pöčët – pöčeo/pöčëo, pöčëla; nałëć – nałëgao, nałëgla; prispjët – prispiňo, prispjëla; oplëst – oplëo, oplëla; zatëć – zatëkao/zatëkä/zatëkä, zatëkla*

<sup>7</sup> na osnovi: *tūc* – *tūkā/tūkā*, *tūkla*; *rās(t)* – *rāsao*, *rāsla*; *īc* – *īšā/īšao*, *īšla*; *sīc* – *sīšā/sīšāo*, *sīšla*

" na nastavku: *metnūt* – *metnùo*, *metnùla*; *odālīt* – *odāl̄'o*, *odāl̄ila*; *līnāt* – *līnào*, *līnàla*; *pīsāt* – *pīsào/pīsâ*, *pīsàla*; *slāgāt* – *slāgào/slāgâ*, *slāgàla*; *vrātīt* – *vrāt̄'o*, *vrāt̄ila*; *znāvāt* – *znāvào*, *znāvâla*; *dodāvāt* – *dodāvào*, *dodāvâla*; *umjèt* – *um̄'o*, *umjèla*; *ucīt* – *uc̄'o*, *ucīla*; *ubīt* – *ub̄'o*, *ubīla*; *valāt* – *valào*, *valâla*; *odīt* – *od̄'o*, *odīla*.

Kako su primijetili i Pešikan (1965: 74) za srednjokatunske govore i Čirgić (2012: 34) za Njeguše, do razlike dolazi kod nekih jednosložnih glagola kod kojih se radni glagolski pridjev muškoga roda razlikuje od ostalih oblika, odnosno kod kojih muški rod GPR ima akcenat jednak infinitivu (kratak),<sup>204</sup> a u ostalim oblicima akcenat je dug. U pitanju su glagoli: *bīt* – *b̄'o*, *bīla*, *bīlo*; *brāt* – *brào*, *brâla*; *prāt* – *prào*, *prâla*; *dāt* – *dào*, *dâla*. U pitanju je akcenatski tip koji se razlikuje od glagola tipa *znāt* – *znào*, *znâla*; *snīt* – *sn̄'o*, *snîla* (*u sän se ne sn̄'o*), *klāt* – *klào*, *klâla*; *bīt* (tući) – *b̄'o*, *bīla*, *bīlo*, *pīt* – *p̄'o*, *pîla* (u posljednjem vjerovatno analogija prema *šīt* – *š̄'o*, *šîla*, upor. Kapović 2018: 206).

Kod glagola koji poznaju duljenje u GPR mimo muškoga roda akcenat i u GPR prefiksalnih tvorenica, za razliku od infinitiva, može prijeći na prefiks, pri čemu u GPR ženskoga i srednjega roda na pretposljednjem slogu ostaje neakcentovana dužina: *ubrāt* – *übraq*, *übrâla*; *prodāt* – *pròdao/pròdā*, *pròdâla*; *dodāt* – *dòdao*, *dòdâla*; *priznāt* – *prìznao*, *prìznâla*; *dobīt* – *dòb̄'o*, *dòbîla*; *zaspäť* – *zäspao*, *zäspâla*... Ako akcenat ne prelazi na prefiks, do duljenja ne dolazi: *nestäť* – *nestào*, *nestâla*; *poslât* – *poslào*, *poslâla*, *poznât* – *poznào*, *poznâla*; *ušīt* – *uš̄'o*, *ušîla*, *ušîlo*; *ubīt* – *ub̄'o*, *ubîla*; ali: *probīt* – *pròb̄'o*, *pròbîla*.

Glagoli s osnovom *-gnäť* zadržavaju akcenat infinitiva u svim oblicima: *prognäť* – *prognào*, *prognâla*, *prognâlo*; *sagnäť* – *sagnào*, *sagnâla*, *sagnâlo*; *prignäť* – *prignào*, *prignâla*, *prignâlo*; *izagnäť* – *izagnào*, *izagnâla*, *izagnâlo*. Samo smo kod jedne sagovornice zabilježili: *dögnâli*.

U GPR glagola *orāt* i *rođit* akcenat je na osnovi: *örā*, *örâla*, *örâli* (L. Vujović u Upitniku za OLA zapisuje i GPR perfektivnoga vida: *preörâ*, *preörâla*, *preörâli*), *röd̄'o* i *rödâla*.

GPR glagola *čítät/čítâť* zabilježili smo tri oblika u muškome rodu: *čítao*, *čítâo*, *čítâ* (posljednji u Upitniku za OLA, prva dva u spontanome govoru).

Na terenu se kod nekih glagola primjećuju kolebanja. Tako kod glagola *popiť* (kod kojega nema nikakve sumnje u akcenat na osnovi u infinitivu) akcenat radnoga glagolskoga pridjeva nije

<sup>204</sup> Očita je permutacija u Čirgićevu tekstu kad kaže da se kod ove grupe glagola „akcenat ženskoga roda razlikuje od akcenta u infinitivu (i akcenta muškoga i srednjega roda glagolskoga pridjeva radnog)“, jer se iz primjera koje navodi vidi da ženski i srednji rod imaju isti akcenat, različit od muškoga roda i infinitiva.

postojan. Zabilježili smo oblike: *pòpi/o*, *pòpili*, *popila*. I kod glagola *zapāntīt* naišli smo na različite varijante GPR: *zapāntī/o* i *zapāntī/o* (kod istoga informatora u dvije uzastopne rečenice), *zapāntīla* i *zapāntīla* (kod druge informatorke).

#### 4.5.2.7. Glagolski pridjev trpni

Glagolski pridjev trpni gradi se pomoću sufiksa *-an(ø)*, *-at(ø)*, *-ut(ø)*, *-en(ø)*, *-t(ø)*, *-ven(ø)*, *-jen(ø)*, *-avan(ø)*, *-ivan(ø)*, *-ovan(ø)*.

Kod glagolskoga pridjeva trpnoga pažnju privlači akcenat glagola s infinitivnom osnovom na suglasnik. GPT tih glagola ima sufiks *-en* na kojemu se redovno nalazi akcenat u svim oblicima (sva tri roda i oba broja): *rěc* – *rečēn*, *rečēna*, *rečēno*; *vūć* – *vūčēn*, *vūčēna*, *vūčēno*; *pěc* – *pečēn*, *pečēna*, *pečēno*; *pošeć* – *pošečēn*, *pošečēna*, *pošečēno*; *obūć* – *obūčēn*, *obūčēna*, *obūčēno*.

Kako navodi Čirgić (2012: 35): „Takvi su i glagoli tipa *bìt*, *pìt*, *lìt*, *šìt*; *míèt*, *žnèt*, *plijevlèt* – *bjèn*, *ubjèn*, *pijèn*, *popijèn*, *livèn*, *prolivèn*, *švèn*, *sašvèn*, *mlevèn*, *samlevèn*, *žnevèn*, *požnevèn*, *plijevlèn*, *oplijevlèn* i sl.“ Ovima bismo dodali glagole tvorene od osnovā *-nesti*: *ponešēn*, i *kriti*: zabilježeni su primjeri *raskrivènō*, *pokrivènō*, *pokrivènē*, ali i *raskrēna*, kao i *nežnāvèn/neznāvèn* (< *ne znàt*).

Pešikan (1965: 72) navodi da „glagoli s jednosložnom infinitivnom osnovom (izuzev I, IV<sub>1</sub>, možda i VII vrste) imaju akcenat na prefiku: *döni/et*, *pröstr̄t*, *pröbrān*, *pröklēt*, *prödāt*, *prïznāt*, *izäbrān* i sl.“ Tako je i u njeguškome govoru: *zädr̄t*, *ödr̄t*, *nägnüt*, *pöznāt*, *prïznāt*, *pözvān*, *prözvāt*, *übrāto*, *üdāta*, *zäklān*. Vidno je da je na krajnjem slogu dužina, osim ako se tu javi *i/e < ē*.

Pešikan dalje kaže: „Van ovoga nema povlačenja akcenta na prvi slog (up. *zädržān*, *näoružān* i sl. kod VD).

Na akcenat ne utiče rod, broj i pridevski vid.“

Odrični GPT ima akcenat na prefiku: *nëudāta*, *nëprost̄t*, *nëprodāt*, osim na Mircu, đe je akcenat na osnovi: *neùdāta*, *nepröstr̄t*, *neprödāt*.

Vanakcenatska dužina u glagolskome pridjevu trpnom na većini se sufiksa uvijek javlja: *mëtnüt*, *dìgnüt*, *dâvāt*, *doćérāno*, *iścèpkāna*, *potpîsān*, *povêzāno*, *prebijāno*, *raštîkāni*, *sačûvāni*, *snîmān*, *sôrāno*, *strîvelān*, *svôltâno*, *privilègovâni*, *škôlovâni*, *zaïnteresovâni*, *prodâvâno*, *vjenčâvâni*, *sahrañîvâni*, *skubicîrâno*, *tetovîrâno*.

Na sufiksima *-en*, *-jen* i *-ven* nikad nema neakcentovane dužine (na potonjem je sufiksu uvijek akcenat): *natmûreno*, *naüčen*, *odvôjeni*, *otvôrena*, *rîješeno*, *užîreno*, *zatvôren*, *zavřšen*, *đapšeno*,

*naprǎvleno, napušteno, neobrāženo, nepokošeno, neprevazízen, obilézeno, objávleno, obješene, odrežena, oglášen, ográžena, opáleno, pogoženo, pokošena, rānen, rasporéženo, rōžena, sahránen, slómlena/slómjena, slōženo, smješteni, spâšeno, sréženo, upřčena, upropâščeno, zapošlen, zaštíčen, žēnen.*

Glagoli s infinitivnim sufiksom *-a-*, bilo da pripadaju trećom bilo šestoj vrsti, nekad u GPT imaju sufiks *-t*: *dâvata, našmřkāto, osigürāto*.

#### 4.5.2.8. Glagolski prilog sadašnji

Glagolski prilog sadašnji rijetko je u upotrebi u njeguškome govoru. Budući da mu je u osnovi 3. lice plurala prezenta, i akcenatski se poklapa s tim oblikom: *perčinäúćse, računäúći, ležéći, mäsléć, pŕtěć, bjěžéći, müčéći...* U glagolskoj upotrebi rijetko ima finalno *-i*.

Kad se upotrebljava kao pridjev, akcenat je na sufiku, a nastavak je dug: *ležéćī, noséćī, mogûćē, idûćī*. Javlja se i u neodređenome pridjevskom vidu: *boléć, držéć, tūpēć (štò si tupéć tàkō)*.

#### 4.5.2.9. Futur I

Futur I u njeguškome se govoru upotrebljava da označi buduću radnju: *zovē se tō Šcépčevičā dô i zvâće se, izdüräće mi još ovô lěto, nêcete mi se tû jakât zařsto, odrřečeš se bögami, nêče upâlít, imäčeš štò u tû knîgu stâvít, prosûčeš tàkō, èno ga napùnîće stötinu, spontâčeš se tû, kâd ni porödica bûdë vîžela da smo se slikâli – polùjèče, skvâsîče se ovâ mälâ, nagrđiće se, zapânûće te.*

Kao prosti glagolski oblik futur I se u njeguškome govoru javlja i od glagola s infinitivnim nastavkom *-ć*: *rěću jâ, pôću jâ, pôče těbe glâva, dôće mi šcér, smâče ti se, läbâvo jo je tô*.

#### 4.5.2.10. Optativ

Optativ služi da se izrekne želja, pa se naziva i željnim načinom. Javlja se u obliku glagolskoga pridjeva radnog: *zdrâvo bîli, zîvjëli*. Ta želja može biti iskazana i kroz kletvu: *ostâvîše onû grobînu sâmu u onû bêčâlinu, bögu plâtili; nà tobom se gâcâh ne dri'ešîlo; ubîli ga jâdi kâ onû bùkvu navr Koložûňa; rûke jm opâle ili blagoslov: prè bogom se zlâtîšo*.

#### **4.5.3. Složeni glagolski oblici**

U njeguškome govoru od složenih glagolskih oblika ovjereni su perfekat, pluskvamperfekat, futur I, futur II, potencijal, potencijal imperfekta, perifrastički imperativ te imperativ imperfekta za ponavljanu radnju u prošlosti.

##### *4.5.3.1. Perfekat*

Perfekat je osnovno prošlo vrijeme. Tvori se od enklitičkoga oblika prezenta pomoćnoga glagola *být* i glagolskoga pridjeva radnog glavnoga glagola: *nō su ne kolīma vodīli, pòtla n̄vesmo n̄šta, n̄ena kùća n̄e bīla prázna, i tåko smo väzde stöku n̄ihovu izagonīli, žë smo mî pjëski släzili.*

U priповijedanju perfekat se često koristi bez pomoćnoga glagola: *ön krēnūo za..., u N̄egūše n̄ěsto trěba, i ušao Mârko u autôbus, s̄vo tåmo n̄ěje na někō mjěsto, zabrānīo Stânsko onô navr Kolovîra, põnešto dāvâli dō yøga râta, nō někako naučili tåkō: čuvâli stöku i držâli i odíli tam-ovâmo, vójska vělikâ döšla pret kùću, öni ne molili, jěni năši döšli.*

U perfektu povratnih glagola ne javlja se pomoćni glagol: *něko prîčā da se zvâla, kâ se ograničío, ön se oborío, svě se izaselilo, oví se čòjak strâvío, štò jm se ot planiné učinèlo.*

Kod starijih govornika i u starim zapisima pomoćni glagol gubio se povremeno u trećem licu jednine uz veznike i priloge *te* i *đe*, koji bi se u tom slučaju duljili (dolazilo bi do kontrakcije): *za jû zěmlu tē bīla tûnâke, onî Stêfan tē utěkâ, žê kamíôn ostão*, ali se čuje kod istih govornika i: *te e bïo Petròvić.*

O sažimanju glagolske enklitike i enklitičkih oblika zamjenica viđeti Sintaksu, tačka 5.2.1.

##### *4.5.3.2. Pluskvamperfekat*

Pluskvamperfektom se kazuje radnja koja se vršila ili izvršila prije neke druge prošle radnje, pa se otud ovaj oblik i zove pretprošlo ili davno prošlo vrijeme. U njeguškome se govoru tvori na dva načina:

- od pomoćnoga glagola *být* u imperfektu i radnoga glagolskoga pridjeva: *a odrēdili bjëhû i mjěsto, a jâ kao dívete naučío bjëh põnešto, tamàn bjëh zàspao, naučío bjëše l̄epo, ukřdívío bjëše křd, bjëše napão sníeg vělikî, bjëše mi ospríed někakva gùk iskočila, bjëše se pomámío, mój māsák se bjëše uvâlâ, bjëše ga uhvatila onâ bòlív es téškâ i*
- od perfekta pomoćnoga glagola *být* i radnoga glagolskoga pridjeva: *bïo je došâ, tâdér n̄e bïo dìgâ u Nišić, pâsu ga üzeli bîli, unâpried je komisija odrêdila bîla, öni su bîli u jâše*

*sělo stojàli; da<sup>j</sup>e ùslõvā, bîlo bi sìgûrno dèset vïkëndicâ, nÿesam jâ bîla ùbîla trî-čëtiri nà dân, bÿo pòčeo jëno nàše da kìdâ tåmo, bÿo<sup>j</sup>e čöjak izaselÿo, mûž mi<sup>j</sup>e bÿo obiléžt<sup>j</sup>o, kùću su bîli ogrâdili.*

#### 4.5.3.3. *Futur I*

Rekosmo da futur II može biti i složeni glagolski oblik koji se tvori od enklitičkoga oblika prezenta pomoćnoga glagola šcët i infinitiva: *nëže čete mälo se vrâtići, mî čemo da vòdu dovèdëmo pret kùćom, pâ da ćeš gorùždòm zahvâtît, pâ će yi pòtle kâsno bît, štò čete odít tåmo, da nabréknë e če se rasâdît, onô če ji se òdrijet, e nâšli ste kot kôga čete odít, boîm se e če se oštëtît, tî češ ni prâvo kâzât, sûjmâm da čemo jož dese dâna sastâvît ôdën, pâ čemo ga üzêt kât se vñêmo, ma če se têško onô pretûlît.*

Futur I je uvijek složen ako je u odričnome obliku: *nêče ti više nâmpadât da lâeš, nêcete se izbâvît, nêcete mi se tû jakât zaisto, nêče ti tâ nîšta prozboriť.*

#### 4.5.3.4. *Futur II*

Futut II označava predbuduću radnju odnosno uslov za vršenje buduće radnje. Stoga se javlja uvijek u složenim uslovnim rečenicama. Tvori se od prezenta svršenoga glagola *bît* i glagolskog pridjeva radnog: *Ako yi tô štò bûdë valâlo, kåd ni poròdica bûdë vižela da smo se slikâli, nêče mi nîšta bît ako bûdëm ležâla.* U njeguškome je govoru rijedak.

#### 4.5.3.5. *Potencijal*

Potencijal se tvori pomoću enklitičkoga oblika aorista pomoćnoga glagola *bît* i radnog glagolskog pridjeva glavnoga glagola: *preko Bûdvë kâko b' okrénüo, kò bi se nâdâ baš da bi se lînâla ovâkô, dâjte vâlân svî da se porëzu'ëmo dâ bismo dîgli tâj spömenik, ako ti nëko dözë sa strânë štò në bi bÿo döbar komšija, ako në bismo se lÿepo lückî dogovorili, mlôgo bi ni vâlalo tô, bîlo bi preoterećene, têško bi iko mògâ, kûpÿo bi je pâ bi<sup>j</sup>e dâ Kustudijâma, ali bismo mî po trî pûta u Lâpčice òdolën cérâli, në bi me dâ-ti püştili ovî mòi, nîka te në bi òni, òdrli biše mi čâpru.*

#### 4.5.3.6. Potencijal imperfekta

Potencijal imperfekta označava neostvarenu želju, mogućnost ili pak neki uslov u prošlosti. Tvori se od imperfekta pomoćnoga glagola *šćët* i infinitiva svršenih glagola: *ćâh pânūt*, *ćâhū je ubìt za onî pańòk*.

Konstrukcija imperfekta glagola *šćët* i infinitiva nesvršenih glagola koristi se da se izrazi ponavljana radnja u prošlosti: *käko ne ćâhū bìt*, *ćâhū fàtāt mäčke*, *ćâh po fjë lîvâdâ bôs üvečë igrâti*, *čâgû se šâlît ovê nèvjeste*. S ovim značenjem javljaju se, rjede, i konstrukcije sa svršenim glagolima: *ćâhū prije reć*.

#### 4.5.3.7. Imperativ

U prvom licu množine, kako je i navedeno u tački 4.5.2.5, imperativ je uglavnom perifrastičan: *äj da dodâmo*, *äjmo da kûpîmo*, *äj da se cîkvâmo*, *äjmo kûpìt*, *äj da sîdêmo*, *äj da pīêmo kâvu...*

Perifrastičan oblik imperativ ima u trećem licu jednine: *nëka se nîko ne vrâcë*, *nëka ye òn pomôgnë*, *nëka držë*, *nëka püştë*, *nëka činî sto gāe vòla*, *kò je junâk nëka prôvâ*, *nëka ne jzvödî*, *nëka ti jh òna mìčë*, *nëka obûcë košûlu*, *Stâñku nëka se tô dâje* i u trećem licu množine *nëka mìeňaū*, *nëka stōe onâkô*, *pâ nëka trâžë u papîre*.

Ovjerena je i stroga zabrana u perifrastičnome imperativu: *tô̄je svë năše i tî tûn da nî̄esi šékâ*.

#### 4.5.3.8. Imperativ imperfekta

Imperativom imperfekta nazivamo složeni glagolski oblik koji se tvori od imperfekta pomoćnog glagola *šćët* i imperativa glavnoga glagola. Kako je u njeguškome govoru čest pripovjedački imperativ, i ovaj se oblik koristi često u pripovijedanju prošlih događaja, i to onih koji su se ponavljali. Tvori se od svršenih glagola: *pâ čâgû döži*, *a òn je ćâše skìni*, *pâ ćâše mi otâc izâži kâ nâ yr tê glavîcë i òndâ me zovë üvečën*, *a bilo je u Vršâñ pöneže žîvâ vòda*, *ali lûdi ćâhû nökâko bistîernë naprävi*, *a ćâše se i râžâñ lëb umî̄esi*, *òćâhû mi upřti onê sakète*, *pâ nòsi i ne pîtâ*, *ćâše se ufâti kôza*; *néćâhû ga vâtât nükad više*.

### 4.5.4. Akcenatski tipovi glagola

Glagole smo u prethodnome dijelu podijelili po vrstama. U ovome segmentu te vrste dijelimo prema akcenatskim paradigmama u sinhronijskoj ravni. Pritom navodimo oblike infinitiva, prezenta, aorista, imperfekta (đe je primjenjivo), imperativa, glagolskoga pridjeva radnog (GPR),

glagolskoga pridjeva trpnog (GPT). Budući da ni kod jednoga glagola u odričnome prezantu nije ovjерено preskakanje akcenta na rječcu, odrične prezente nećemo navoditi, osim ako ima specifičnosti koje treba naglasiti. Izuzetak je od navedenoga pravila glagol *znät*, kod kojega u odričnome prezantu akcenat uglavnom prelazi na proklitiku (koja to prestaje biti): *nē znām*, rjeđe se čuje *ne znām*, i to kod istih govornika, čak i u uzastopnim ponavljanjima. Prefigirane oblike navodimo samo uz a. p. C(:) jer se samo u tome akcenatskome tipu akcenat u prezantu pomiče u prefigiranim tvorenicama, dok u infinitivu ostaje nepomičan (*zvät – zovēm : nazvät – pozōvēm*).

Glagoli koji pripadaju akcenatskoj paradigmici A imaju nepomičan akcenat na osnovi, osim u GPT. GPT se akcenatski inače ponašaju kao pridjevi i lakše se uklapaju u akcenatsku tipologiju pridjeva: inf. *rēć*, prez. *rēcēm*, aor. *rēkoh*, imp. *rēci*, GPR *rēkā/rēkā*.

U a. p. B spadaju glagoli koji u infinitivu, aoristu i GPR imaju akcenat na nastavku, a u prezantu, imperativu, imperfektu, GPT akcenat je na osnovi. Takav je glagol *rādīt*, koji pripada a. p. B: zbog predakcenatske dužine u infinitivu i dugoga akcentovanoga sloga u prezantu (*rādīm*) ili glagol *metāt/mećāt* (a. p. B), prez. *mēcēm*, imp. *mēći*, imper. *mēcāh*. Ovde pripadaju prefigirane izvedenice glagola kojima je osnovni glagol u a. p. C (*pridržāt*, prez. *pridržīm*, imp. 2. l. sg. *pridrži*, aor. *pridržāh*).

Prema akcenatskoj paradigmici C konjugiraju se glagoli koji imaju akcenat na nastavku u svim oblicima (osim GPT, koji se ponaša kao pridjev); u imperativu je akcenat na nastavku u glagolima VI i VII vrste, a na osnovi u ostalim glagolima jer u njeguškome govoru kratak akcenat se uvijek pomjera s otvorene ultime: *držāt*, prez. 1. l. sg. *držīm*, imperf. 1. l. sg. *držāh*, GPR *držāo*; imp. 2. l. sg. *dřži/dřž*, GPT *dřžān/dřžāt*.

U rijetkim primjerima u GPR prefigiranih izvedenica javlja se čeoni akcenat, što ukazuje na njihovu pripadnost različitim akcenatskim tipovima: *zvāla*, *pōzvāli*, *prōzvāli*, *dōzvāla*, *dāli*, *prōdāla*, ali *zaklāla*, *isklālo*, *postāla*. U GPT se češće pomjera na početni slog: *zäklāne*, *pōzvāni*.

#### 4.5.4.1. Glagoli prve vrste

Glagoli prve vrste, kako ih definiše Ćurković (2014: 231) jesu oni kojima se infinitiv završava nastavcima -ć i -st i svi jednosložni glagoli s nastavkom -t te njihove prefigirane tvorenice. U *Gramatici crnogorskoga jezika* (Čirgić, Silić, Pranjković 2010: 102–108) dijele se na šesnaest klasa zavisno od odnosa infinitivnih i prezentskih oblika. Ipak, mi ćemo koristiti podjelu koju je u svojem radu „Povijest glagolske akcentuacije u štokavskom (i šire)“ donio Mate Kapović (2018:

169–170). Glagoli prve vrste nazivaju se *e*-glagolima, prema tematskome vokalu *e* u prezentu. Glagole dijeli po razredima koje obilježava imenom prema zadnjem konsonantu osnove: *t/d*-razred (*plet-e-š, krad-e-š*), *s/z*-razred (*tres-e-š, vez-e-š*), *p/b*-razred (*skub-e-š*), *k/g/h*-razred (*peč-e-š, vrš-e-š*), *m/n*-razred (*uzm-e-š, počn-e-š*), *r/l*-razred (*umr-e-š, mel-e-š*); ili prema zadnjem vokalu osnove u infinitivu: *i/u/ě*-razred (*pij-e-š*), uz dva razreda koja obilježava sa *a*-razred prema infinitivnome *-a-* (*zv-a-t – zov-e-š*) i *j/va*-razred (*laj-a-t – laj-e-š; pluv-a-t – pluj-e-š*).

#### 4.5.4.1.1. *t/d* razred:

Glagoli ovoga razreda u infinitivu imaju nastavak *-s(t)*, a u prezentu im osnova završava konsonantima *-t* ili *-d* i glagol *ić* (< idti) sa svojim derivatima. U ovome razredu nalazimo glagole sva tri akcenatska tipa.

#### Akcenatska paradigma A

A. p. A odlikuje stabilan akcenat na osnovi u svim oblicima.

##### *jës(t)*

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKAT	AORIST	GPR
jd.	<i>jëdëm/ijëm</i>		<i>jëžäh</i>	<i>jëdoh</i>	<i>jëo/ijö</i>
	<i>jëdëš/ijëš</i>	<i>jëži</i>	<i>jëžäše</i>	<i>jëde</i>	<i>jëla</i>
	<i>jëdë/ijë</i>		<i>jëžäše</i>	<i>jëde</i>	<i>jëlo</i>
mn.	<i>jëdëmo/ijëmo</i>		<i>jëžäsmo</i>	<i>jëdosmo</i>	<i>jëli</i>
	<i>jëdëte/ijëte</i>	<i>jëžíte</i>	<i>jëžäste</i>	<i>jëdoste</i>	<i>jële</i>
	<i>jëdë/ijë</i>		<i>jëžähü</i>	<i>jëdoše</i>	<i>jëla</i>

GPT je zabilježen od glagola *ižës – ižedën*.

Ovako se konjugiraju glagoli *bìt* ( prez. 1. l. sg. *bùdëm*), *šes(t)* ( prez. *šëdëm*, GPR m. r. *sřo/šeo*), *srës(t)* ( prez. *srëtëm*, GPR m. r. *srřo/srëo*). U OLA je za glagol *sës(t)* naveden prezent *šëd(n)ëm*, no varijantu *šëdnëm* nijesmo zabilježili. S druge strane, za glagol *srës(t)* u OLA se ne navodi dubletni oblik, već samo *srëtë*, kako je i danas ovjereno na terenu.

Glagol *dàt* se po jednoj od svoje dvije promjene može svrstati u ovaj razred:

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR
jd.	dàdēm / dâm		dàdoh	m. r. dào
	dàdēš / dâš	dàdi / dâj	dàde	ž. r. dâla
	dàdē / dâ		dàde	s. r. dâlo
mn.	dàdēmo / dâte		dàdosmo	m. r. dâli
	dàdete / dâte	dàdite / dâjte	dâdoste	ž. r. dâle
	dàdū / dâju / dâjū / dâjū		dâdoše	s. r. dâla

Ovako se mijenja i glagol *znät* ( prez. *znädēm* / *znâm*, imp. *znädi* / *znâj*). Nenezić (2010: 191) navodi da se kod Nikole Petrovića ovako mijenja i glagol *imät*, ali u govoru danas za to nijesmo našli potvrdu.

Jedino kod glagola *znät* u odričnome prezantu akcenat najčešće prelazi na proklitiku (koja time prestaje biti proklitika): *ovömē se kräja nèznā, da mi žëca nèznaū nâškī, nèznām štō mìslē*. Bilježe se i rijetki slučajevi akcenta na glagolu, i to kod istih govornika kod kojih se i prenosi: *neznâm, jâ mìslîm ïsto lâkše na Nègûše, a nèznâm*.

Infinitiv *pasti* u njeguškome govoru nije zabilježen. Umjesto njega javlja se *pânüt*, nastao prema prezantu *pânem*, analogijom prema glagolima tipa *gìnüt* – *gìnem*, pa ovaj glagol svrstavamo u drugu vrstu. (I prezant i infinitiv imaju uprošćenu grupu *-dn-* > *-n-*.) Glagolski pridjev radni glasi *pão / pâ, pâla, pâlo i pânuo/pânuo, pânuła, pânuło*, dok se u prefiksalnim tvorenicama rabi korijen *pao: propâle, ispâo*.

Po a. p. A mijenja se i glagol *íć* (izvorno a. p. *b*): prez. *ídēm*, imp. *idi*, imperf. *ížâh* (3. l. pl. *ížâhû*), GPR m. r. *išao/išâ/išâ*, ž. r. *išla*. Po izuzetku smo čuli akcenat na nastavku *idêm*, *ide*<sup>205</sup> (po a. p. C), ali kod istih osoba koje su inače govorile *ídēm*, pa zato ne navodimo mješovitu a. p. B/C. U GPR je akcenat na početnome *i*- dug vjerovatno pod uticajem infinitiva. Aorist ovoga glagola u njeguškome se govoru aorist tvori od glagola *odít* – *odòh, òde, òde, odösмо, odöste, odöše*.

### Akcenatska paradigma B

Po a. p. B mijenjaju glagoli kojima je akcenat u infinitivu, aoristu i GPR imaju na nastavku, a u prezantu, imperativu, imperfektu, GPT na osnovi. To su uglavnom prefigirani glagoli ove vrste čiji se osnovni glagol mijenja po a. p. C: *ubös(t), pomës(t), oplës(t)*.

<sup>205</sup> Rešetar (1900: 186) navodi akcenat *idêm* za Prčanj (ali *ídēm* za Ozriniće i Dubrovnik).

### ubös(ti)

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR	GPT
jd.	ubödēm		ubodöh	m. r. ubō	uboděn
	ubödēš	ubödi	übode	ž. r. uböla	uboděna
	ubödē		übode	s. r. ubölo	uboděno
mn.	ubödēmo		ubodösмо	m. r. uböli	uboděni
	ubödēte	bödite	ubodöste	ž. r. uböle	uboděne
	ubödū		ubodöše	s. r. uböla	uboděna

U muškome rodu GPR dužina je posljedica kontrakcije *-oo* < *-ol*. Nekontrahovani oblik *uboo* nije ovjeren.

### Akcenatska paradigma B:

Po a. p. B: se mijenjaju derivati glagola *îć*, koji imaju određene specifičnosti u odnosu na štokavske govore, ali ne i u odnosu na Njegušima okolne govore, zatim prefiksalne tvorenice glagola čiji se osnovni oblici mijenjaju po a. p. C.:

### dôć

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GRP
jd.	döžēm		döžöh	m. r. došão/došâ/došâ
	döžēš	döži	döže	ž. r. döšla
	döžē		döže	s. r. döšlo
mn.	döžēmo		döžösмо	m. r. döšli
	döžēte	döžite	döžoste	ž. r. döšle
	döžū		döžöše	s. r. döšla

Ovakav akcenat imaju i ostale prefigirane tvorenice: *pôć – pôžēm, nâć – nâžēm*, ali od drugih je glagola iste osnove akcenat ipak dug: *zâžē, izâžē, sâžēš*. Od glagola *prôć* zabilježen je prezent *prôžēm* i *prôžēm*, a imperativ *prôži*, po čemu se može zaključiti da je dugi oblik prezenta mlađi. Prezent od nekih derivata glagola *îć* ima drugačije oblike. Tako je bilježeno *izîdē, izîdēmo, izîdû, sîdêmo* (inf. *sîs*). Rešetar (1900: 186) navodi kraćenje ovoga tipa i za Ozriniće i Prčanj (dubletno i za Dubrovnik): *döžēm, pôžēm, prôžēm, nâžēm*, ali *zâžēm* u Prčanju, a *zâžēm* u Ozrinićima. U Ozrinićima je zabilježio i kratki akcenat u *otîdêm*, a ako je slog pred akcentom dug, onda je *priježêm – priježémo, sîdêm – sîdêmo, izîdêm – izîdêmo*. I u govoru Paštrovića prezent ovih glagola

ima kratak akcenat na osnovi (Jovanović 2005: 411). U Crmnici je kao i u Ozrinićima i Njegušima *zâžēm*, ali u ostalim kompozitama glagola *ić* akcenat je u prezentu kratak (Miletić 1940: 458).

GPR glagola *prôć* javlja se i s kratkim akcentom u glagolskoj funkciji: *prôšla*, a u pridjevskoj funkciji se čuje i dugo i kratko (*prôšlī*, *prôšlī*).

Ovđe spadaju i prefigirani glagoli tipa *pokrâs(t)*: prez. *pokrâdêm*, imp. *pokrâdi*, aor. *pokrâdòh*, GPR *pokrâla*. Takvi glagoli: *isprës(t)*, *-vës(t)*, *obîs(t)* (okusiti).

### Akcenatska paradigma C

#### bös(ti)

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPT	GSP
jd.	bodêm		bodöh	bodèn	bodûći
	bodêš	bödi	böde	bodëna	
	bodê		böde	bodèno	
mn.	bodêmo		bodösмо	bodèni	
	bodête	bödite	bodöste	bodène	
	bodû		bodöše	bodëna	

Po a. p. C mijenjaju se i ovi glagoli: *mës(t)*, *plës(t)*.

### Akcenatska paradigma C:

Razlika u dugoj i kratkoj C paradigmi ogleda se samo u predakcenatskoj dužini koja se u a. p. C: javlja u prezentu osnovnoga glagola, odnosno u dužini akcentovanoga vokala osnove u prezentu prefigiranoga glagola.

#### krâs(t)

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR
jd.	krâdêm		krâdöh	m. r. krâ/krào
	krâdêš	krâdi	krâde	ž. r. krâla
	krâdê		krâde	s. r. krâlo
mn.	krâdêmo		krâdösмо	m. r. krâli
	krâdête	krâdite	krâdöste	ž. r. krâle
	krâdû		krâdöše	s. r. krâla

Ovđe spadaju: *prës(t)*, *râs(t)*.

U OLA je navedeno 3. l. sg. *prēdē* i *rāstē*, ali mi to nijesmo potvrdili u savremenim istraživanjima. Prezent *krādēm* zabilježen je i u OLA.

#### 4.5.4.2. s/z razred:

U ovome razredu bilježimo konjugaciju po a. p. B i a. p. C. Po kratkoj paradigmi B zabilježili smo prefigirane glagole od osnove *-vēs(t)*, dok su po dugoj paradigmi potvrđene prefigirane tvorenice od osnove *-nes(ti)* (*-nijet*) i od glagola *trēs(ti)*, *vēs(ti)*, *mūs(ti)*, *pās(ti)*, koji se inače mijenjaju po a. p. C.:

#### Akcenatska paradigma B

##### dovēs(t)

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR	GPT
jd.	dovēdēm		dovedōh	m. r. dovēo	dovedēn
	dovēdēš	dovēdi	dövede	ž. r. dovēla	dovedēna
	dovēdē		dövede	s. r. dovēlo	dovedēno
mn.	dovēdēmo		dovedōsmo	m. r. dovēli	dovedēni
	dovēdēte	dovēdite	dovedōste	ž. r. dovēle	dovedēne
	dovēdū		dovedōše	s. r. dovēla	dovedēna

#### Akcenatska paradigma C:

##### trēs(t)

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR	GPT
jd.	trēsēm		trēsōh	m. r. trēsāo/trēsā	trēšēn
	trēsēš	trēsi	trēse	ž. r. trēsla	trēšēna
	trēsē		trēse	s. r. trēslo	trēšēno
mn.	trēsēmo		trēsōsmo	m. r. trēsli	trēšēni
	trēsēte	trēsite	trēsōste	ž. r. trēsle	trēšēne
	trēsū		trēsōše	s. r. trēsla	trēšēna

#### 4.5.4.3. k/g/h razred:

U njeguškome govoru više je glagola priješlo u a. p. A iz drugih paradigm. Takvi su npr. glagoli *mòć* i *rèć*.

#### Akcenatska paradigma A

##### rèć

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR	GPT
jd.	rèčem		rèkoh/rèko	m. r. rèkā/rèkā	rečen
	rèčes	rèci / rèči	rèče	ž. r. rèkla	rečena
	rèče		rèče	s. r. rèklo	rečeno
mn.	rèčemo	rècimo / rèčimo	rèkosmo	m. r. rèkli	rečeni
	rèčete	rècite / rèčite	rèkoste	ž. r. rèkle	rečene
	rèkū/rèčū		rèkoše	s. r. rèkla	rečena

Prefiksalna tvorenica *porèć* mijenja se po istoj paradigmi.

Glagol *mòć* pripada ovoj skupini, ali se izdvaja po obliku 1. l. sg. prezenta s nastavkom *-u* i po tome što u ostalim licima nema dužine na nastavcima, osim u u 3. l. pl.: *mògu*, *mòžeš*, *mòže*, *mòžemo*, *mòžete*, *mògū*. Glagoli *rèć* i *mòć* nemaju supletivni oblik *ne*-osnove.

Glagoli *lèć*, *dìć*, *nìć*, *pùć* imaju samo supletivni *ne*-prezent. Glagol *strići* u njeguškome govoru danas nije u upotrebi (*ôvce se šîšaū*).

#### Akcenatska paradigma B1(:)

##### ispěć

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR	GPT
jd.	ispěčem		ispěkoh	ispěkā/ispěkā	ispečen
	ispěčes	ispěci	ispěče	ispěkla	ispečena
	ispěče		ispěče	ispěklo	ispečeno
mn.	ispěčemo		ispěkosmo	ispěkli	ispečeni
	ispěčete	ispěcite	ispěkoste	ispěkle	ispečene
	ispěkū/ispěčū		ispěkoše	ispěkla	ispečena

Paradigmu smo obilježili sa B1 jer se razlikuje od prethodnih po tome što je kod ovih glagola u njeguškome govoru došlo do jednačenja akcenta u aoristu s akcentom infinitiva i u osnovnome (*pěkoh*) i u prefigiranome glagolu (*ispěkoh*).

Po kratkoj a. p. B konjugiraju se glagoli: *pošać – pošaćem*,<sup>206</sup> *potić – potićē*.

Po dugoj a. p. B mijenjaju se glagoli: *izvūć – izvūćem* (imp. *izvūci*, *izvūči*, GPT *izvūčen*, GPR *izvūkao/izvūkā*), *istūć – istūćem*, *obūć – obūćem* (imp. *obūci*, GPT *obūčen*).

### Akcenatska paradigma C

#### pěć / ispěć

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	IMPERFEKAT	GPR	GPT
jd.	pečēm		pěkoh	pecījāh	pěkā/pěkā	pečēn
	pečēš	pěci	pěče	pecījāše	pěkla	pečēna
	pečē		pěče	pecījāše	pěklo	pečēno
mn.	pečēmo		pěkosmo	pecījāsmo	pěkli	pečēni
	pečēte	pěcite	pěkoste	pecījāste	pěkle	pečēne
	pekū/pečū		pěkoše	pecījāhū	pěkla	pečēna

Po kratkoj a. p. C konjugiraju se glagoli: *šēć – šećem*; *tēć – tećē*.

Po dugoj a. p. B mijenjaju se glagoli: *vūć – vūćem* (imp. *vūci/vūči*, GPR *vūčen*), *tūć – tūćem*.

Na postojanje imperativa *rěći* a ne i *pěći* prepostavljamo da je uticala frekvencija upotrebe prvoga leksema.

U OLA je naveden akcenat na osnovi u prezantu glagola *vūć – vūćem*, ali danas taj oblik nijesmo zabilježili ni u jednome mjestu, pa ni u Dugome Dolu, odakle je bila informatorka za Upitnik za OLA.

#### 4.5.4.4. p/b razred:

U ovome razredu zabilježili smo samo dva glagola koji se mijenjaju po dugoj a. p. C i njihove prefigirane oblike po a. p. B::

### Akcenatska paradigma B:

#### izdūst/izdūpst

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPT
jd.	izdūbēm		izdūbīh	m. r. izdūbēn
	izdūbēš	izdūbi	izdūbi	ž. r. izdūbēna

<sup>206</sup> Oblik *posřećē* zabilježili smo samo jednom u govoru iseljenika Andrije Kustudije.

	izdūbē	ìzdūbi	s. r. izdūbëno
mn.	izdūbēmo	izdūbësmo	m. r. izdūbëni
	izdūbēte	izdūbête	ž. r. izdūbëne
	izdūbū	izdūbëše	s. r. izdūbëna

Infinitiv i prezent ovoga glagola dobijeni su kroz upitnik, no po aoristu se vidi da je glagol na prelasku prema glagolima IV vrste (*i*-glagoli). Mlađi su i na pitanje o infinitivu prefigiranoga glagola odgovarali: *izdūbit*, što potvrđuje da ovaj glagol svrstavaju u IV vrstu. Glagol *skûst*/*skûvst* takođe smo zabilježili samo u infinitivu i prezantu koji se podudara s navedenim glagolom.

Osnovni glagoli mijenjaju se po dugoj a. p. C: prez. *dûbêm*, imp. *dûbi*, GPT *dûbën*.

#### 4.5.4.5. m/n razred:

##### Akcenatska paradigma A

Ovome razredu pripadaju glagoli *üzēt*, koji u savremenome njeguškom govoru ima stalan akcenat na osnovi.

##### üzēt

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR	GPT
jd.	üzmēm		üzēh	m. r. üzēo	üzēt
	üzmēš	üzmi	üzē	ž. r. üzēla	üzēta
	üzmē		üzē	s. r. üzēlo	üzēto
mn.	üzmēmo		üzēsmo	m. r. üzēli	üzēti
	üzmēte	üzmite	üzēste	ž. r. üzēle	üzēte
	üzmū		üzēše	s. r. üzēla	üzēta

Glagol *pôčēt*, iako ima akcenat na prefiks, pripada ovoj paradigmii, jer je akcenat nepomičan, a osnova nije u samostalnoj upotrebi.

##### Akcenatska paradigma B

##### zaklêt

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR
jd.	zakùnēm		zäklēh	m. r. zäklēo
	zakùnēš	zakùni	zäklē	ž. r. zäklēla
	zakùnē		zäklē	s. r. zäklēlo

mn.	zakùnēmo	zäklēsmo	m. r. zäklēli
	zakùnēte	zäklēste	ž. r. zäklēle
	zakùnū	zäklēše	s. r. zäklēla

### Akcenatska paradigma C

#### klêt

	PREZENT	IMPERATIV	GPR
jd.	kunêm		m. r. klëo
	kunêš	küni	ž. r. klêla
	kunê		s. r. klêlo
mn.	kunêmo		m. r. klêli
	kunête	künite	ž. r. klêle
	kunû		s. r. klêla

Glagol *žeti* koji pripada ovome razredu u njeguškome govoru ima nešto drugačiju konjugaciju. Infinitiv ima oblik *žnët* (tako i u Prčanju i Ozrinićima, v. Rešetar 1900: 157, i u Crmnici, Cucama i Zagarču, v. niže), a prezent glasi: 1. l. sg. *žnēvēm*, 2. l. sg. *žnēvēš*, 3. l. sg. *žnēvē*, 1. l. pl. *žnēvēmo*, 2. l. pl. *žnēvēte*, 3. l. pl. *žnēvū*. I imperativ se tvori od iste osnove: *žnēvi*, *žnēvite*. GPR *žnëo*, *žnëla*. Aorist se tvori od prefigirane osnove: sg. *požnēh*, *pöžñe*, *pöžne*, pl. *požnësmo*, *požnëste*, *požnëše*. Ovaj glagol mijenja se po sinhronijskoj dugoj a. p. C. U Cucama i Zagarču ovaj je glagol s dvosložnim alternantom *ě*: *žní<sup>ě</sup>evēm*, imp. *žní<sup>ě</sup>evi* (Pešikan 1965: 172), u Crmnici *žnēm/žnijem* (Miletić 1940: 456).

#### 4.5.4.6. r/l-razred

Kako navodi Kapović (2018: 199), „ovdje nalazimo morfološki raznorodne formacije, kojima je zajedničko tek da na kraju osnove imaju likvide“. Zabilježili smo samo glagole po a. p. A.

### Akcenatska paradigma A

#### klât

	PREZENT	IMPERATIV	GPR
jd.	kölém		m. r. klâ/klào
	köléš	köli	ž. r. klâla

	kölē	s. r. klälo
mn.	kölēmo	m. r. kläli
	kölēte	ž. r. kläle
	kölū	s. r. kläla

Prefigirani glagol *zaklät* ima akcenat na osnovi – prez. *zakölēm*, imp. *zaköli*, aor. *zakläh*, GPR. *zaklao*, *zaklala*, GPT *zäklän*.

Ovako se mijenja i glagol *mlēt* – *mélēm*, za koji su zabilježeni različiti oblici GPR *mlēo*, *mlēla* te *mélalo*, tvoren od prezentske osnove.

Glagoli tipa *ümrijet* – *ümreñ*, *pröstrijet* – *pröstréñ*, *pröždrijet* – *pröždréñ* imaju stalan akcenat na prefiksu. Osim glagola *mrjet*, ovi se glagoli i ne javljaju u osnovnome obliku (bez prefiksa). No u daljoj prefiksnoj tvorbi akcenat ostaje nepomičan: *izümrijet*, *raspröstrijet*, *podüprijet*.

### zätrijet

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR	GPT
jd.	zätrém		zätri <sup>j</sup> eh	m. r. zät <sup>j</sup> ro	zät <sup>j</sup> t
	zätrēš	zätri	zätri <sup>j</sup> e	ž. r. zät <sup>j</sup> la/zät <sup>j</sup> lo	zät <sup>j</sup> ta
	zätrē		zätri <sup>j</sup> e	s. r. zät <sup>j</sup> lo/zät <sup>j</sup> lo	zät <sup>j</sup> to
mn.	zätrēmo		zätri <sup>j</sup> esmo	m. r. zät <sup>j</sup> li/zät <sup>j</sup> li	zät <sup>j</sup> ti
	zätrēte	zätrite	zätri <sup>j</sup> este	ž. r. zät <sup>j</sup> le/zät <sup>j</sup> le	zät <sup>j</sup> te
	zätrū		zätri <sup>j</sup> eše	s. r. zät <sup>j</sup> la/zät <sup>j</sup> lo	zät <sup>j</sup> ta

#### 4.5.4.7. a-razred

Glagoli koji pripadaju ovome razredu imaju -a- u infinitivu i osnovu bez vokala, a u prezentu imaju punu osnovu s vokalom -o- ili -e-. U ovome razredu u njeguškome govoru nalazimo glagole u sve tri paradigmę.

### Akcenatska paradigma A

Glagol *slät* ima prezentsku osnovu *šil-*. GPR ovoga glagola nije ovjeren.

### slät

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT
jd.	šilēm		šilāh
	šilēš	šili	šilāše

	šílē	šílāše
mn.	šílēmo	šílāsmo
	šílēte	šílāste
	šílū	šílāhū

### Akcenatska paradigma B

Po ovoj paradigmici mijenjaju se prefigirani glagoli *poslät*, *pozväh*, *ubrät*, *posräät*, *oprät*, *odjebät*, *ogrebät* te glagoli tvoreni od osnove *-gnät*. Akcenat je pomican i nalazimo ga na prefiksnu u prezentu i imperativu, a na nastavku u aoristu i GPR.

#### poslät

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR
jd.	pöšlēm		posläh	m. r. poslâ/poslão
	pöšlēš	pöšli	pösla	ž. r. poslälä
	pöšlē		pösla	s. r. poslälö
mn.	pöšlēmo		poslåsmo	m. r. posläli
	pöšlēte	pöšlite	poslåste	ž. r. poslälé
	pöšlū		poslåše	s. r. poslälä

Glagoli tvoreni osnovom *-gnät*, koja se ne javlja kao samostalan glagol, imaju ovakvu paradigmu:

#### izagnät

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR	GPT
jd.	izaždēnēm		izagnäh	m. r. izagnâ/izagnão	izägnän
	izaždēnēš	izaždëni/izagnâ	ízagna	ž. r. izagnäla	izägnâna
	izaždēnē		ízagna	s. r. izagnälo	izägnâno
mn.	izaždēnēmo		izagnäsmo	m. r. izagnäli	izägnâni
	izaždēnēte	izaždënite/izagnâte	izagnäste	ž. r. izagnäle	izägnâne
	izaždēnū		izagnäše	s. r. izagnäla	izägnâna

Pored *izagnät* – *izaždēnēm* zabilježeni su ovi glagoli: *dognät* – *doždēnēm*, *nagnät* – *naždēnēm*, *pregnät* – *preždēnēm*, *sagnät* – *saždēnēm*,<sup>207</sup> *zagnät* – *zaždēnēm*. U prezentu je akcenat na krajnjem slogu osnove jer su u pitanju prefigirane tvorenice. Imperativ se javlja od razlicitih osnova – prezentske i infinitivne.

<sup>207</sup> Jednom je zabilježen oblik *sažđenēm*.

## Akcenatska paradigma C

### zvât

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT	GPR
jd.	zovêm		zvâh	m. r. zvâ/zvâo
	zovêš	zövi	zvâše	ž. r. zvâla
	zovê		zvâše	s. r. zvâlo
mn.	zovêmo		zvâsmo	m. r. zvâli
	zovête	zövite	zvâste	ž. r. zvâle
	zovû		zvâhû/zvâgû	s. r. zvâla

Ovako i: *brât – berêm, srât – serêm, prât – perêm.*

U ovoj paradigmi nalazimo i glagole *grebat, jebat*, koji su priješli iz I konjugacijske vrste, izgubivši stari infinitivni oblik *\*grepsti, \*jepsti*. Na Vrbi je kod dva govornika (na audio-zapisu iz 1989. godine i danas) zabilježen oblik *jëbëm, jëbëš* (moguće pod uticajem imperativa?<sup>208</sup>), što upućuje da bi u govoru Vrbe ovaj glagol mogao pripadati a. p. B.

### 4.5.4.8. i/u/ě-razred

Glagoli ovoga razreda imaju infinitivnu osnovu na vokal, a prezentsku na -je. U njeguškome govoru pripadaju akcenatskim paradigmama A, B i C.

## Akcenatska paradigma A

### čüt

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR
jd.	čüjëm		čüh	m. r. čüo
	čüjëš	čuj	čü	ž. r. čüla
	čüjë		čü	s. r. čülo
mn.	čüjëmo		čüsmo	m. r. čüli
	čüjëte	čujte	čüste	ž. r. čüle
	čüjü		čüše	s. r. čüla

Ovako i *umjët – umjëm, smjët – smjëm, nazüt – nazüjëm.*

<sup>208</sup> Čirgić (usmeno) kao mogućnost navodi i uticaj filmova, odakle je riječ i ušla u govor.

### Akcenatska paradigma B

Po a. p. B mijenjaju se prefiksalne tvorenice glagola koji se mijenjaju po a. p. C.

#### ubit

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR
jd.	ub̄j̄em		ub̄ih	m. r. ub̄j̄o
	ub̄j̄eš	ub̄i/ub̄i <sup>j</sup>	üb̄i	ž. r. ub̄ila
	ub̄j̄e		üb̄i	s. r. ub̄ilo
mn.	ub̄j̄emo		ub̄ismo	m. r. ub̄ilo
	ub̄j̄ete	ub̄ite/ub̄i <sup>j</sup> te	ub̄iste	ž. r. ub̄ile
	ub̄j̄ū		ub̄še	s. r. ub̄ila

Ovako i *dobit* – *dob̄j̄em*, GPR *dōb̄t̄o*, *dōb̄ila*; *sakrit* – *sakr̄j̄em* (prefiksacija ne mora podrazumijevati dodatan slog: *skrit* – *skr̄j̄em*); *prolit* – *prol̄j̄em*; *sašit* – *saš̄j̄em* (imp. *saš̄i/saš̄j̄*); *popit* – *pop̄j̄em* (imp. *pop̄i/pop̄j̄*).

### Akcenatska paradigma C

Brojni glagoli ovoga razreda priješli su iz a. p. A u a. p. C, poput *bít* (tući), *šit*, *krít*. I u okolnim je govorima generalizovana a. p. C kod ovih glagola (upor. za Prčanj i Ozriniće Rešetar 1900: 185; Pešikan 1965: 69 za Cuce navodi *bi<sup>j</sup>em* – *übi<sup>j</sup>em*, *ši<sup>j</sup>em* – *säši<sup>j</sup>em*, uz napomenu da „na Cetinju i u Ulcinju akcenta na nastavku uglavnom nema“).

#### bít

	PREZENT	IMPERATIV	GPR
jd.	bi <sup>j</sup> em		m. r. b̄j̄o
	bi <sup>j</sup> eš	b̄i/b̄i <sup>j</sup>	ž. r. b̄ila
	bi <sup>j</sup> e		s. r. b̄ilo
mn.	bi <sup>j</sup> emo		m. r. b̄ilo
	bi <sup>j</sup> ete	b̄ite/b̄i <sup>j</sup> te	ž. r. b̄ile
	bijū		s. r. b̄ila

Ovako i *krít* – *kr̄i<sup>j</sup>em*, *lit* – *li<sup>j</sup>em*, *šit* – *ši<sup>j</sup>em*, *pit* – *pi<sup>j</sup>em*.

#### 4.5.4.9. *j/va-razred*

Glagoli koji u infinitivu imaju *-ja-* i *-va-*, a u prezantu *-je-* spadaju u ovaj razred.

## Akcenatska paradigma A

### läjāt

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT	GPR
jd.	läj̄em		läjāh	m. r. läjā/läjao
	läj̄esh	läj	läjāše	ž. r. läjāla
	läj̄e		läjāše	s. r. läjālo
mn.	läj̄emo		läjāsmo	m. r. läjāli
	läj̄ete	läjte	läjāste	ž. r. läjāle
	läju/läjū		läjāhū	s. r. läjāla

Ovako se konjugiraju i *käjāt se* – *käj̄em se*, *gräjāt* – *gräj̄em*, *grijāt* – *grij̄em*, *pöjāt* – *pöj̄em*, *sijāt* – *sij̄em*, *träjāt* – *träj̄em*; *plüvāt/pjüvāt* – *plüv̄em/pjüv̄em*.

Glagoli *kövāt* – *köv̄em*, *trövāt* – *tröv̄em* imaju paradigmu u potpunosti saglasnu s paradigmom glagola *sövāt* – *söv̄em* (kod mlađih *psövāt* – *psöv̄em*), koji pripada glagolima VII vrste (sa sufiksom *-ova-*). Iako nemaju ni etimološku ni tvorbenu vezanost s glagolima VII vrste, svrstali smo ih u istu grupu zbog njihove akcenatske izjednačenosti.

Akcentat se dulji u imperativu ispred sufikslnoga sonanta *-j*: (*ne*) *läj* – *läjte*, (*ne*) *gräj* – *gräjte*, *pöj* – *pöjte*...

## Akcenatska paradigma B

### dävāt

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT	GPR
jd.	däj̄em/däj̄em		dävāh	m. r. dävāo/dävā
	däj̄esh/däj̄esh	däj̄i	dävāše	ž. r. dävāla
	däj̄e/däj̄e		dävāše	s. r. dävālo
mn.	däj̄emo/däj̄emo		dävāsmo	m. r. dävāli
	däj̄ete/däj̄ete	däj̄ite	dävāste	ž. r. dävāle
	däju/däjū/däjū		dävāhū	s. r. dävāla

Ovako i *prodävāt* – *prodäj̄em/prodäj̄em*, *izdävāt* – *izdäj̄em/izdäj̄em*, *udävāt* – *udäj̄em/udäj̄em*, *nasmijāt se* ( prez. *nasmij̄em se*, imp. *nasmij̄ se* / *nasmij̄ se*, aor. *nasmijāh se*, GPR *nasmijā se* / *nasmijāo se*).

## Akcenatska paradigma C

Od glagola ove grupe zabilježili smo da se po a. p. C mijenja samo glagol *smijāt se*.  
**smijāt se**

	PREZENT	IMPERATIV	GPR
jd.	smijēm se		m. r. smijā se / smijāo se
	smijēš se	smī se / smīj se	ž. r. smijāla se
	smijē se		s. r. smijālo se
mn.	smijēmo se		m. r. smijāli se
	smijēte se	smîte se / smijite se	ž. r. smijāle se
	smijū se		s. r. smijāla se

### 4.5.4.2. Glagoli druge vrste

U glagole druge vrste spadaju oni koji u infinitivu imaju tematski sufiks *-nu-*, a u prezentu *-ne-*. Među njima nalazimo ove: *brēknūt*, *břnūt* (na brzinu pomusti), *čüpnūt*, *dīgnūt* (i *dīć*, pri čemu je infinitiv *dīgnūt* tvoren analogijom prema obliku prezenta *dīgnēm*), *žěnūt*, *fišnūt*, *gīcnūt se*, *gīnūt*, *gūrnūt*, *izvīnūt se* (izviniti se), *kīsnūt*, *klīznūt*, *lāknūt*, *löknūt* (odbiti tele od krave za vrijeme muže), *lūšnūt* (prosuti, udariti), *mānūt*, *metnūt*, *(raz)mīnūt*, *mřknūt*, *nabréknūt*, *obřnūt*, *ogřnūt*, *okīnūt*, *pānūt* (infinitiv *pasti* nije zabilježen, već se infinitiv tvori analogijom prema obliku prezenta), *pīenūt* (umrijeti – o đetetu), *pläknūt*, *počīnūt*, *praćäknūt se*, *präcnūt se*, *prēgnūt*, *privēgnūt* (malo privezati), *promřznūt*, *protēgnūt*, *pūnūt*, *řgnūt*, *skīnūt (se)*, *skräjnūt*, *smřznūt*, *střknūt*, *sumīnūt*, *sūnūt*, *svanūt*, *svřsnūt*, *šmūgnūt*, *tīsnūt*, *trēnūt*, *tūtnūt*, *užēgnūt*, *věnūt*, *vřgnūt*, *vřnūt*, *zaprägnūt* (ostati bez mlijeka pred teljenje, jagnjenje...).

Glagoli druge vrste, mijenjaju se po a. p. A i a. p. B.

## Akcenatska paradigma A

### čüpnūt

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR	GPT
jd.	čüpnēm		čüpnūh	m. r. čüpnuo	čüpnūt
	čüpnēš	čüpnī	čüpnū	ž. r. čüpnūla	čüpnūta
	čüpnē		čüpnū	s. r. čüpnūlo	čüpnūto

mn.	čüpñemo	čüpñusmo	m. r. čüpñuli	čüpñuti
	čüpñete	čüpñite	ž. r. čüpñule	čüpñute
	čüpñū	čüpñüše	s. r. čüpñula	čüpñuta

Ovoj paradigmni u njeguškome govoru pripadaju glagoli koji u svim oblicima imaju akcenat na prvoj slogu osnove: *brëknüt, břnüt, dìgnüt, žènüt, fišnüt, gìcnüt se, (po)gìnüt, gùrnüt, kìsnüt, klíznüt, läknüt, lòknüt, lùšnüt, mřknüt, okìnüt, pànnüt, pläknüt, plùnüt* (rijetko *pjünüt*), *počìnüt, prácäknüt se, präcnüt se, promřznüt, řgnüt, skìnüt (se), smìzsnüt, střknüt, svřsnüt, šmùgnüt, tìsnüt, trènüt, tùtnüt, užègnüt, věnüt* (u Upitniku za OLA je prez. *věnē, fēnē*, danas je ovjereno samo *věnē*), *vřgnüt, zaprägnüt*.

Akcenat je uvijek kratak i ne prenosi se na proklitike ni u jednome primjeru, a ostaje vezan za osnovu i u prefigiranim tvorenicama.

### Akcenatska paradigma B

#### skräjnüt

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR	GPT
jd.	skräjném		skräjnüh	m. r. skräjnùo	skräjnüt
	skräjněš	skräjni	skräjnū	ž. r. skräjnùla	skräjnùta
	skräjnē		skräjnū	s. r. skräjnùlo	skräjnùto
mn.	skräjnëmo		skräjnüsmo	m. r. skräjnùli	skräjnùti
	skräjnëte	skräjnite	skräjnüste	ž. r. skräjnùle	skräjnùte
	skräjnū		skräjnüše	s. r. skräjnùla	skräjnùta

Po a. p. B mijenjaju se ovi glagoli: *izvínüt se, mānüt, metnüt, (raz)mínüt, nabréknüt, obrnüt, ogřnüt, plénüt, prégnüt, priénüt, privégnüt, protégnüt, púnüt, sumínüt, súnüt, svanüt, vřnüt*.

Ovoj paradigmni pripadaju glagoli koji u infinitivu, GPR i aoristu imaju kratak akcenat na sufiku. U prezantu, imperativu i GPT tih glagola akcenat je na prethodnomu slogu. Svi glagoli II vrste a. p. B imaju dug predakcenatski slog u infinitivu, te stoga u prezantu, imperativu i GPT imaju dugi akcenat. Izuzetak su glagoli u kojima je ispred sufiksa dugi ē, u kojem je – kao i u ostalim riječima u njeguškome govoru – akcenat uvijek kratak na prvoj slogu dvosložnoga alternanta: *plénüt – plénē, priénüt – prénē*.

Akcenat u ovim glagolima, kao ni u glagolima a. p. A, ne prelazi na proklitiku.

#### 4.5.4.3. Glagoli treće vrste

Pod glagolima treće vrste misli se na one koji u infinitivu imaju morfeme *-a-* (*ležät, klēčät*) i *-je-* < *-ě-* (*vīžet, činět*), a u prezentu tematski vokal *-i-*: *bažžět, bjěžät, blějät, bojätše, bolět, činět, držät, gorět, gr̄mjět, klēčät, kvīčät, lečět, ležät, mržět* (i *mržět*), *mūčät* (čutati), *odolět, pīštät, plūštät, smržět, sr̄bjět, střžět, stojät, štěžět, šežět, trčät, trpjět, vīžet, volět, vrčět, zvīždät, želět, žīvjět*.

Kod glagola ove vrste u infinitivu prefigiranih tvorenica akcenat se zadržava na istome mjestu kao u osnovnome glagolu, a u prezentu prelazi na prethodni slog (*činět – činim : učinět – učinim; žīvjět – žīvím : prožīvět – prožīvím*).

Glagoli ove vrste uglavnom pripadaju a. p. C, svega se po jedan glagol konjugira po a. p. A i a. p. B.

#### Akcenatska paradigma A

Od glagola koji u infinitivu imaju *ě* po a. p. A konjugira se samo glagol *vīžet*. Među najstarijom generacijom još se može čuti nastavak *-u* za 1. l. sg. prezenta (*vīžu*). Preovladava ipak nastavak *-im* (*vīdīm*). U 2. l. sg. čuje se i allegro oblik *vīš* (v. vokalizam), a u 2. l. sg. imperativa i *vī* (*vī kakvāje šūma*).

#### vīžet:

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR
jd.	vīdīm/vīžu		vīžeh	m. r. vīdīťo
	vīdīš	vīži/vī	vīže	ž. r. vīžela
	vīdī		vīže	s. r. vīželo
mn.	vīdīmo		vīžesmo	m. r. vīželi
	vīdīte	vīžite/vīčte	vīžeste	ž. r. vīžele
	vīdē		vīžeše	s. r. vīžela

#### Akcenatska paradigma B

Od glagola koji se konjugiraju po akcenatskoj paradigmi B, odnosno kojima akcenat alternira između osnove i nastavka u različitim oblicima, u trećoj vrsti nalazimo samo glagol *volět*. Akcenat je na osnovi u prezentu, imperativu i GPT, a u infinitivu, aoristu i GPR na nastavku.

volět:

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR	GPT
jd.	völīm		volēh	m. r. voljō	völēn
	völīš	völi	völe	ž. r. volēla	völēna
	völī		völe	s. r. volēlo	völēno
mn.	völīmo		volēsmo	m. r. volēli	völēni
	völīte	völite	volēste	ž. r. volēle	völēne
	völē		volēše	s. r. volēla	völēna

Akcenatska paradigma C

Akcenatskoj paradigmii C pripadaju glagoli koji imaju akcenat na nastavku u svim oblicima osim u imperativu, što je posljedica činjenice da se u njeguškome govoru kratak akcenat nikad ne nalazi na otvorenoj ultimi.

šežět:

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT	AORIST	GPR
jd.	śedīm		śedījāh	šežēh	m. r. śedījō
	śedīš	śedi	śedījāše	śežē	ž. r. śežēla
	śedī		śedījāše	śežē	s. r. śežēlo
mn.	śedīmo		śedījāsmo	šežēsmo	m. r. śežēli
	śedīte	śedīte	śedījāste	šežēste	ž. r. śežēle
	śedē		śedījāhū <sup>209</sup>	šežēše	s. r. śežēla

U njeguškome govoru u ovoj akcenatskoj paradigmii IV vrste našli smo glagole: *bažjět*, *bołět*, *gorět*, *lećět*, \**velět*, *želět*. Ovde spada i glagol *odolět* – *odölīm*, koji nema varijantu bez prefiksa.

Glagol \**velět*, čiji infinitiv nije ovjeren, u prvome licu jednine kod najstarijega stanovništva ima nastavak -u (*vělu*), dok je kod ostalih uvriježena forma *velīm*. Nije potvrđena upotreba ovoga glagola ni u jednome obliku osim prezenta, a on nije ni tvorbeno produktivan.

Glagoli s infinitivnim morfemom *-a-* takođe se mijenjaju po a. p. C.

---

<sup>209</sup> U OLA *śedījāgu*.

ležāt:

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT	AORIST	GPR	GPT
jd.	držim		držah	držah	m. r. držâ/držao	držat
	držis	dřzi	držâše	dřza	ž. r. držala	dřžata
	drži		držâše	dřza	s. r. držalo	dřžato
mn.	držimo		držâsmo	držâsmo	m. r. držâli	držati
	držite	dřzimo	držâste	držâste	ž. r. držale	dřžate
	drže		držâhū	držâše	s. r. držala	dřžata

U ovu konjugacijsku grupu spadaju glagoli: *bježāt* (češće ipak a. p. C: – *bjēžāt*), *bojāt se*, *drhtāt*, *ležāt* (imp. *lězi* i *lěži*), *stojāt*, *trčāt*.

Ovakva je i paradigma glagola *zaspät* – *zäspīm*, kojemu osnovni glagol bez prefiksa nije ovjeren u njeguškome govoru (premda, kako je ranije navedeno, u OLA stoji da se na Njegušima kaže *spät*, a na Cetinju *spāvāt*).

Pri prefiksalnoj tvorbi glagola a. p. C akcenat se pomjera na prethodni slog u prezantu: *šežēt* – *šedîm* : *pošežēt* – *pošedîm*, *čiňēt* – *činîm* : *uciňēt* – *ucinîm*; *držāt* – *držîm* : *zadržāt* – *zadržîm*, *trčāt* – *trčîm* : *otrčāt* – *otrčîm*.

Akcenatska paradigma C:

Duga a. p. C ima predakcenatsku dužinu u infinitivu i prezantu, a dugi akcenat na osnovi u imperativu.

živjet/življet:

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT	GPR
jd.	živim		živijah	m. r. živio
	živis		živijâše	ž. r. živjela
	živî		živijâše	s. r. živjelo
mn.	živimo		živijâsmo	m. r. živjeli
	živite		živijâste	ž. r. živjele
	živê		živijâhū	s. r. živjela

Po dugoj a. p. C u njeguškome govoru mijenjaju se ovi glagoli: *cûrēt*, *grmjēt* (imperf. 3. l. sg. *grmjijâše*, zabilježeno i kod Njegoša), *mřzēt/mřžēt*, *sřbjēt*, *střjēt se*, *štějēt*, *trpjēt* (imperf. 3. l. pl. *trplâhū* i *trpijâhū*), *vřrēt/vřrít*, *vřcēt*.

Tako je i kod glagola s morfemom *-a-* u infinitivu:

ćūtāt:

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT	GPR
jd.	ćūtīm		ćūtāh	m. r. ćūtāo
	ćūtīš	ćūti/ćūt	ćūtāše	ž. r. ćūtāla
	ćūtī		ćūtāše	s. r. ćūtālo
mn.	ćūtīmo		ćūtāsmo	m. r. ćūtāli
	ćūtīte	ćūtite	ćūtāste	ž. r. ćūtāle
	ćūtē		ćūtāhū	s. r. ćūtāla

Ovde pripadaju i glagoli: *blējāt, klēčāt, krīčāt, kvīčāt, mūčāt, pīštāt, plūštāt, zvīždāt*.

Kraćenje akcenta u imperativu vjerovatno je posljedica česte upotrebe ove riječi u afektu. Otud i apokopa *-i* u 2. l. sg. imperativa. Isto je i s glagolom *mūčāt*, iz istoga semantičkoga polja, kojemu 2. l. sg. imperativa glasi *mūč(i)*.

Imperfekat u a. p. C: je gotovo izgubljen. Nijesmo zabilježili nijedan primjer u spontanome govoru, a oblici koje smo dobili direktnim upitom nijesu posve pouzdani, jer ispitanici koju su uopšte dali odgovor nijesu bili sigurni u njih.

Kao i kod kratke a. p. C, u prefigiranim glagolima a. p. C: akcenat se pomjera na prethodni slog u prezantu (u infinitivu ostaje na istome mjestu): *štējēt – štēdīm : uštējēt – uštēdīm, vr̄ćēt – vr̄tīm : zavr̄ćēt – zavr̄tīm; ćūtāt – ćūtīm : ućūtāt – ućūtīm, pīštāt – pīštīm : propīštāt – propīštīm*.

#### 4.5.4.4. Glagoli četvrte vrste

Četvrtoj vrsti pripadaju glagoli koji i u infinitivu i u prezantu imaju sufiksralni morfem *-i-*.

U prefiksralnim tvorenicama glagola četvrte vrste s tematskim vokalom *-i-* akcenat ostaje na istome mjestu kao u osnovnome glagolu i u prezantu i u infinitivu (*nosīt – nōsīm : prenosīt – prenōsīm, vr̄šīt – vr̄šīm : zavr̄šīt – zavr̄šīm*).

Glagoli ove vrste konjugiraju se po a. p. A i a. p. B(:).

#### Akcenatska paradigma A

Akcenatsku paradigmu A čine glagoli koji u svim oblicima imaju nepromjenljivo mjesto akcenta. Taj je akcenat uvijek kratak.

### mislīt:

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT	GPR	GPT
jd.	čistīm		čišcāh	m. r. čisti <sup>j</sup> o/čistī <sup>j</sup> o	čiščen
	čistīš	čisti	čišcāše	ž. r. čistīla	čiščena
	čistī		čišcāše	s. r. čistīlo	čiščeno
mn.	čistīmo		čišcāsmo	m. r. čistīli	čiščeni
	čistīte	čistite	čišcāste	ž. r. čistīle	čiščene
	čistē		čišcāhū	s. r. čistīla	čiščena

U ovu paradigmu spadaju glagoli: *bäčīt, bāpīt, bāvīt se, bilēžīt, borävīt, br̄stīt, čāstīt, čīstīt, čüdīt se, dēsīt se, dīmīt, dovātīt, dīpīt, dūčīt, fālīt, gāzīt, gotōvīt, güčīt, härčīt, izlāzīt, kāčīt, kīselīt, klāpīt, konāčīt, kopīlīt se, korīstīt, kīpīt, kūpīt, kvāsīt, lūpīt, lūštīt, mjērīt, mīlāstīt, mrāzīt, mücīt, nabāvīt, natūštīt se, obikolīt, objāgñīt se, objēsīt, obrlātīt, ojādīt, opūčīt se, oslābīt, oštētīt, pāzīt, pērīt se, pozdrāvīt, prātīt, prāvīt, p̄čīt se, prdoklāčīt, preobrāzīt, (pro)pīrīt, p̄tīt, pričīt se, prūzīt, pūnīt, pūštīt, razgāčīt se, remētīt, sīrīt, sprātīt, sprāvīt, stāvīt, strāšīt, svādīt, šālīt se, šklēpīt, šedōčīt, sētīt se, tovārīt, trāpīt, trēfīt, trīnīt, tīsīt, tūrīt, udārīt, ufātīt, upīždrīt, uprītīt, uvīrāt, vādīt, vīsīt, zaborāvīt, začēpīt, zapūčīt, žālīt.*

### Akcenatska paradigma B

Akcenatskoj paradigmī B pripadaju glagoli u kojima akcenat alternira između osnove i nastavka u različitim oblicima, te u infinitivu, GPR i aoristu imaju akcenat na nastavku, a u prezantu, imperativu, imperfektu i GPT na osnovi.

### nosīt:

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT	AORIST	GPR	GPT
jd.	nōsīm		nōsāh	nosīh	m. r. nosīo	nōšen
	nōsīš	nōsi	nōsāše	nōsi	ž. r. nosīla	nōšena
	nōsī		nōsāše	nōsi	s. r. nosīlo	nōšeno
mn.	nōsīmo		nōsāsmo	nosīsmo	m. r. nosīli	nōšeni
	nōsīte	nōsite	nōsāste	nosīste	ž. r. nosīle	nōšene
	nōsē		nōsāhū	nosīše	s. r. nosīla	nōšena

Ovoj paradigmī pripadaju glagoli: *boīt, broīt, borīt, čoplīt, dogonīt, doīt, drobīt, govorīt* (prezent često uz sažimanje uslijed gubljenja intervokalnoga *v*: *gōrī* ili čak i bez akcenta, samo s dužinom:

*gorī), gubīt, izagonīt, i<sup>v</sup>edīt, kosīt, kroīt, lomīt, lovīt, ložīt, molīt, natočīt, odvočīt, okolīt, oposlīt, oprostīt, oštrīt (ranije ostrīt), otvorīt, plovīt, pogodīt, počīt, postīt, posvočīt, prosičīt, prosočīt, razdvočīt, rodīt, selīt(se), skočīt, smočīt, sna(v)odīt, sramotīt, škopīt, točīt, topīt(se), učīt, umorīt se, uždīt, vodīt, vozīt(se), zarobīt, zborīt, zgodīt, ženīt(se).*

Glagol *cklīt se* pripada ovoj skupini, no kao jedini jednosložni glagol razlikuje se od ostalih po tome što ima dugi akcenat na jedinome slogu u 3. l. sg. i pl. prezenta *cklī se, cklē se*.

#### Akcenatska paradigma B:

U ovoj paradigmi u infinitivu, GPR i aoristu javlja se predakcenatska dužina, a u prezentu, imperativu i GPT akcenat na osnovi je dug.

brānīt:

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT	AORIST	GPR	GPT
jd.	brānīm		brānāh	brānīh	m. r. brānīo	brānen
	brānīš	brāni	brānāše	brāni	ž. r. brānīla	brānéna
	brānī		brānāše	brāni	s. r. brānīlo	brānéno
mn.	brānīmo		brānāsmo	brānīsmo	m. r. brānīli	brānéni
	brānīte	brānite	brānāste	brānīste	ž. r. brānīle	brānéne
	brānē		brānāhū	brānīše	s. r. brānīla	brānéna

Ovde spadaju glagoli: *barabārīt, batālīt, bēčīt, blīznīt se, brānīt, būdīt se, dāvīt, dīvīt se, dōdīt, dosādīt, drūžīt se, fālīt, gāsīt, gnāvīt, grādīt, grīdīt, hrānīt, izvālīt se, jādīt, jāvīt, kočopērīt se, krīčīt, krīvīt, kūmīt, kūpīt, kvārīt, lāčīt, lādīt, lašūnīt, līcīt, lūbīt, lūcīt, lūtīt, māzīt, mēčīt, mīrīt, mlāčīt, mlātīt, mōšīt se, mūtīt, najēžīt, namīrīt, narēdīt, nišānīt, obālīt, objāsnīt, obrīšīt, odālīt se, odnīvīt, odūžīt, okūčīt, omācīt se, oprāšīt, otūžīt, pālīt, pāntīt/pāmtīt, pazārīt, plātīt, polūčīt, pomāmīt, potlāčīt, presamītīt, prevālīt, prīmīt, rādīt, rūčīt se, sādīt, skočānīt se, slūžīt, smānīt, snīmīt, spāsīt, sprēmīt, srēdīt, strāvīt, sūdīt, sūšīt, šīrīt, trāžīt, tūlīt, tūpīt, uglāvīt, ukłūčīt, upūtīt, urēdīt, usūdīt, užīrīt, vābīt, vārīt, vitopērīt, vrātīt, zaglībīt, zakāpīt, zāmīt, zavrīšīt, zīmīt, žūlīt, žūrīt.*

U ovu grupu možemo uvrstiti i glagole s dugim jatom, koji u prezentu imaju kratkosilazni akcenat na prvoj složini dvosložnoga alternanta ē (dužina na drugome složini je fakultativna): *ci<sup>v</sup>edīt, ci<sup>v</sup>enīt, ci<sup>v</sup>epīt, di<sup>v</sup>elīt, dri<sup>v</sup>ešīt, grī<sup>v</sup>ešīt, li<sup>v</sup>ečīt, mi<sup>v</sup>esīt, plī<sup>v</sup>evīt, prešni<sup>v</sup>etīt, primi<sup>v</sup>etīt, sli<sup>v</sup>epīt, ti<sup>v</sup>esnīt se, tri<sup>v</sup>ebīt.*

#### 4.5.4.5. Glagoli pete vrste

Glagoli pete vrste u infinitivu imaju sufiks *-a-* (*stēzāt*, *štīpāt*, *brīsāt*), *-isa-* (*žavolīsāt*), a u prezentu *-jē-* (*stēžēm*, *štīplēm*, *brīšēm*).

U ovoj vrsti u njeguškome govoru najbrojniji su glagoli sa sufiksom *-a:* *blebētāt*, *brīsāt*, *brīvāt*, *dīzāt*, *gākāt*, *glodāt*, *iskāt*, *jāhāt*, *kakarīzāt*, *kāpāt*, *kāzāt*, *kidīsāt*, *kūpāt*, *lagāt*, *līzāt*, *lokāt*, *metāt/mećāt*, *mīcāt*, *mirīsāt*, *mjaukāt*, *nīcāt*, *patīsāt*, *pīsāt*, *plākāt*, *plēsāt*, *pomāgāt*, *rēzāt*, *roktāt*, *sīpāt* (*sīplēm* i *sīpām*, ali *prosīpāt* – *prosīpām*, *presīpāt* – *presīpām*), *skākāt*, *slāgāt*, *spotīcāt*, *srīcāt*, *stēzāt*, *stīcāt*, *stīzāt*, *vīkāt*, *vēzāt*, *vīcāt*, *zobāt*, *zvijukāt*.

Glagoli V vrste u prefigiranim tvorenicama zadržavaju akcenat osnovnoga glagola i u infinitivu i u prezentu: *pozobāt* – *pozōbjēm*, *oglodāt* – *oglōžēm*, *naslāgāt* / *naslāgāt* – *naslāžēm/naslāžēm*, *istēzāt* – *istēžēm*, *obrīsāt* – *obrīšēm*, *napīsāt* – *napīšēm*; *vīkāt* – *vīčēm* (posljednji glagol je zabilježen i s promjenom po VI vrsti – 1. l. sg. *vīkam*, 3. l. pl. *vīkaū*, Vrba, Mirac).

Kod glagola čija osnova završava na *k*, *g*, *t*, *s*, *z*, *c*, *h* dolazi do jotacije ispred sufiksa *-jē*. Iza *p*, *b* i *v* zabilježeni su primjeri i s jotacijom i bez jotacije: *sīpjēm* i *sīplēm*, *zōbjēm* i *zōblēm*, glagol *brīvāt* našli smo samo u OLA s prezentom bez epentetskoga *l*: *brīvījēm*.

Po petoj vrsti mijenjaju se i glagoli sa sufiksom *-isa-*: *ža(v)olīsāt* – *ža(v)olīšēm*, *intervenīsāt* – *intervenīšēm*, *kapariīsāt* – *kapariīšēm*, *operīsāt/aperīsāt* – *operīšēm/aperīšēm*.

U ovoj grupi nalazimo i glagole sa sufiksom *-ava-*, od kojih većina danas ima i prezent po VI vrsti (v. niže): *crkāvāt* – *crkājēm*, *inkartāvāt* – *inkartājēm*, *obećāvāt* – *obećājēm*, *odimāvāt* – *odimājēm* (dobijati mlijeko u vrijeme dojenja), *održāvāt* – *održājēm*, *ofitāvāt* – *ofitājēm* (izdavati), *ostāvāt* – *ostājēm*, *preživlāvāt* – *preživlājēm*, *podešāvāt* – *podešājēm*, *pofermāvāt* – *pofermājēm*, *poznāvāt* – *poznājēm/poznājēm*, *prodāvāt* – *prodājēm/prodājēm*, *preživlāvāt* – *preživlājēm*, *sumānkāvāt* – *sumānkājēm* (izostavlјati), *sumāvāt* – *sumājēm* (misliti, namjeravati; gledati, osmatrati), *upotreblāvāt* – *upotreblājēm*, *zadržāvāt* – *zadržājēm*, *zafrkāvāt* – *zafrkājēmo*, *zaebāvāt* – *zaebājēm*.

I glagoli sa sufiksom *-ja-* pripadaju V vrsti (*zakačīnāt*, *žēlāt*, *kāšlāt*), premda se kod nekih javlja i prezent po VI vrsti (kod mlađih uglavnom po VI vrsti, no i to zavisi od nivoa obrazovanja i vremena koje provode na Njegušima). To su glagoli poput *rāžāt* – *rāžēm* (češće *rāžām*), 3. pl. *rāžū*; *gāžāt* – *gāžēm* (i rjeđe *gāžām*), *dogāžāt/se* – *dogāžēse* (češće *dogāžāse*), *nabräjāt* – *nabräjēm* (primjer iz Rječnika njeguškoga govora; danas potvrđeno samo *nabräjām*), *plāčāt* – *plāčēm* (rijetko *plāčām*), *razdvājāt/se* – *razdvājēm* (češće *razdvājām*), *vräčāt* – *vräčēm* (nijesmo

zabilježili *vräčām*<sup>210</sup>), na koje nailazimo i u drugim katunskim govorima. Pešikan (1965: 169) kaže da se pomjeranje iz jedne glagolske grupe u drugu (ovđe iz pete u treću) javlja „samo kod iterativa, samo kod akcenatskog tipa *gāžät*, samo kod osnova na meki suglasnik, najzad samo kad je ispred tog suglasnika *a*. Odavde se jasno vidi uzrok ove pojave: uticaj odnosa *-āvāt*: *-āvām/-ājēm*.“ To se potvrđuje npr. odnosom *zīdāt* – *zīdām* (a ne *\*zījēm*) naspram npr. *gāžät* – *gāžēm*.

Akcent se ne pomjera ni u prefigiranim tvorenicama, osim u primjeru *sǐpāt* : *prosǐpāt*, no u deriviranome glagolu dolazi i do promjene konjugacijske vrste, jer od njega nijesu potvrđeni oblici prezenta na *-je*).

Glagoli ove vrste pripadaju različitim akcenatskim paradigmama.

### Akcenatska paradigma A

#### br̃sāt

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT	GPR	GPT
jd.	br̃sēm		br̃sāh	m. r. br̃sao/br̃sā	br̃sān
	br̃sēš	br̃si	br̃sāše	ž. r. br̃sāla	br̃sāna
	br̃sē		br̃sāše	s. r. br̃sālo	br̃sāna
mn.	br̃sēmo		br̃sāsmo	m. r. br̃sāli	br̃sāni
	br̃sēte	br̃sīte	br̃sāste	ž. r. br̃sāle	br̃sāne
	br̃sū		br̃sāhū	s. r. br̃sāla	br̃sāna

Po a. p. A u njeguškome govoru mijenjaju se glagoli sa stalnim kratkim akcentom na prvoj slogu osnove: *br̃vāt*, *dīzāt*, *jāhāt*, *kakarīzāt*, *kāpāt*, *mīcāt*, *nīcāt*, *plākāt*, *rēzāt*, *sǐpāt* (i po V vrsti), *stīcāt*, *stīzāt*, *vräčāt*, *vřčāt*.

Nepomičan kratki akcent na unutrašnjem slogu nalazimo kod ovih glagola koji pripadaju a. p. A: *aper̃sāt*, *blebētāt*, *ža(v)oł̃sāt*, *intervenīsāt*, *kapar̃sāt*, *kidīsāt*, *mir̃sāt*, *pat̃sāt*, *počīnāt*, *ponīrāt*, *spotīcāt*, *zakačīnāt*.

Glagol *stīcāt* ima dvojaki prezent: *stīcēm* i *stī'ečēm* (*da stī'ečū rādnē nāvike*).

<sup>210</sup> Na to uticaja vjerovatno ima frekventniji glagol *vřčāt* – *vřčēm*.

## Akcenatska paradigma B

Po ovoj se paradigmii mijenjaju glagoli koji u infinitivu i GPR imaju akcenat na nastavku, a u prezentu, imperfektu i imperativu na osnovi.

### metät/mećät

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT	GPR
jd.	měćēm		měćāh	m. r. metäo/mećao/mećâ
	měćēš	měći	měćāše	ž. r. metäla/mećala
	měćē		měćāše	s. r. metälo/mećalo
mn.	měćēmo		měćāsmo	m. r. metäli/mećali
	měćēte	měćite	měćāste	ž. r. metäle/mećale
	měćū		měćāhū	s. r. metäla/mećala

U kratku a. p. B spadaju glagoli: *glodät*, *iskät*, *lagät* (u OLA prezent *läžem* i *läžem*), *lokät*, *mjaukät*, *roktät*, *zobät*, *zvijukät*, te glagol *orät*.

Ovjeran je glagol *šäpčāt/šäptät*, kojemu je prezent zabilježen po V vrsti: *šaptim/šavtím*. Indikativan je odgovor dva informatora (mladi i stariji) koji su infinitiv ovoga glagola naveli u analoškome obliku *šäpčāt* (prema prezentu *šäpčēm*, koji nijesmo potvrdili na terenu), ali prezent formiraju u varijanti *šaptim*.

## Akcenatska paradigma B:

Ovoj paradigmii pripadaju glagoli koji u infinitivu i GPR imaju predakcenatsku dužinu, a u prezentu, imperativu, GPT i imperfektu je na tome slogu (dugi) akcenat.

### pīsät

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT	GPR	GPT
jd.	pīsēm		pīsāh	m. r. pīsäo/pīsā	pīsān
	pīsēš	pīsi	pīsāše	ž. r. pīsäla	pīsāna
	pīsē		pīsāše	s. r. pīsälo	pīsāno
mn.	pīsēmo		pīsāsmo	m. r. pīsäli	pīsāni
	pīsēte	pīsite	pīsāste	ž. r. pīsäle	pīsāne
	pīsū		pīsāhū	s. r. pīsäla	pīsāna

Po ovoj paradigmii mijenjaju se glagoli: *gäkät*, *käzät*, *krēcät/krētät*, *līzät*, *plēsät*, *podešāvät*, *pomāgät*, *skākät*, *slāgät*, *srīcät*, *stēzät*, *vēzät*.

U ovu grupu spadaju i glagoli koji se konjugiraju i po VI vrsti: *gājāt*, *dogājāt*, *se, nabrājāt*, *plācāt*, *rājāt*, *razdvājāt*, *(se)*.

Glagoli *poznāvāt*, *prodāvāt* ovjereni su i s kratkim i s dugim akcentom u prezantu. Za glagole *inkartāvāt*, *ostāvāt*, *pofermāvāt*, *sumańkāvāt*, *sumāvāt* zabilježen je samo kratki akcenat u prezantu, kao i za *crkāvāt*, *(h)rāmāt*, *obećāvāt*, *odimāvāt*, *održāvāt*, *ofitāvāt*, *preživlāvāt*, *upotreblāvāt*, *zadržāvāt*, pri čemu posljednja grupa ima i oblike po VI vrsti. Kraćenje akcenta u prezantu novija je inovacija, potvrđena i u glagolu I vrste *dāvāt* – *dājēm/dājēm*, za koji je u Upitniku za OLA (1967) upisan samo dugi akcenat, s dužinom na nastavku, a danas se često čuje s pokraćenom dužinom.

U Upitniku za OLA nalazimo oblik *štīpje* (*dīm štīpje* *ü.oči*), ali smo danas prezent glagola *štīpāt* zabilježili po V vrsti (*štīpām*), samo je jedan informator rekao da može i *štīplēm* i *štīpām*.

### Akcenatska paradigma C

Akcenatsku paradigmu C čine glagoli kojima je akcenat u infinitivu, GPR i prezantu prvome slogu nastavka, a u imperativu i GPT na osnovi.

#### češāt

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT	GPR
jd.	češēm		češāh	m. r. češāo/češā
	češēš	češi	češāše	ž. r. češāla
	češē		češāše	s. r. češālo
mn.	češēmo		češāsmo	m. r. češāli
	češēte	češite	češāste	ž. r. češāle
	češū		češāhū	s. r. češāla

#### 4.5.4.6. Glagoli šeste vrste<sup>211</sup>

Glagoli VI vrste obuhvataju glagole koji u infinitivu i u prezantu imaju morfem *-a-*, *-ava-* i *-iva-*.

### Akcenatska paradigma A

Po ovoj paradigmi mijenjaju se glagoli koji imaju nepomičan akcenat u svim oblicima.

<sup>211</sup> Prefiksalne tvorenice uglavnom imaju akcenat na istome mjestu kao i osnovni glagol: *prolūpāt(i):prolūpām*, *uklizāt(i):uklizām*.

### pjëvāt:

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT	GPR
jd.	pjëvām		pjëvāh	m. r. pjëvāo
	pjëvāš	pjëvāj	pjëvāše	ž. r. pjëvāla
	pjëvā		pjëvāše	s. r. pjëvālo
mn.	pjëvāmo		pjëvāsmo	m. r. pjëvāli
	pjëvāte	pjëvājte	pjëvāste	ž. r. pjëvāle
	pjëvā(j)ū		pjëvāhū	s. r. pjëvāla

Ovako se mijenjaju glagoli: *bjëckāt*, *bjëšāt/vjëšāt*, *brëcāt*, *brùkāt*, *cùkāt*, *čëkāt*, *ćëpkāt*, *ćërāt*, *ćùškāt*, *dobàvjāt*, *dùrāt*, *fàtāt*, *glèdāt*, *gùrāt*, *itāt*, *jëcāt*, *kìdāt*, *kòškāt se*, *kükāt*, *kùvāt*, *lècāt se*, *mìdāt*, *mršìkāt*, *mučìkāt*, *nabàv'lat/nabàvjāt*, *nèckāt se*, *odìrāt se*, *opràv'lat*, *ostàrāt*, *ošècāt*, *pàdāt*, *pànkāt*, *pìkāt*, *pìtāt*, *plìvāt*, *ponùkāt*, *povàrāt*, *prìgāt*, *rabòtāt*, *rastàvìt*, *rgāt*, *rìgāt*, *sklànìt*, *slùšāt*, *spràv'lat/spràlāt/spràvjāt*, *spràcāt*, *stàlāt/stàvjāt*, *sècāt*, *sècāt se*, *sènāt*, *tèpāt*, *tìskāt*, *trèbāt*, *trìzāt*, *večèrāt*, *vèžgāt*, *vìdāt*, *zapùtāt*.

Glagoli ovoga tipa često (naročito kod starije populacije) nemaju intervokalno *j* u 3. l. pl. (o tome u tačku 3.1.1.7.2. u Fonologiji).

### Akcenatska paradigma B

Po kratkoj paradigmi B u njeguškome se govoru mijenja samo jedan glagol – *igràt*. On u infinitivu, aoristu i GPR ima akcenat na sufiku, a u prezantu, imperfektu, imperativu i GPT.

### igràt:

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT
jd.	ìgrām		ìgräh
	ìgrāš	ìgraj	ìgräše
	ìgrā		ìgräše
mn.	ìgrāmo		ìgräsmo
	ìgràte	ìgrajte	ìgräste
	ìgrā(j)ū		igrähū
			s. r. igràla

## Akcenatska paradigma B:

pītāt:

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT	GPR	GPT
jd.	pītām		pītāh	m. r. pītāo/pītā	pītān
	pītāš	pītā(j)	pītāše	ž. r. pītāla	pītāna
	pītā		pītāše	s. r. pītālo	pītāno
mn.	pītāmo		pītāsmo	m. r. pītāli	pītāni
	pītāte	pītā(j)te	pītāste	ž. r. pītāle	pītāne
	pītā(j)ū		pītāhū	s. r. pītāla	pītāna

Dugoj akcenatskoj paradigmii B pripadaju glagoli: *bāčāt*, *bāpāt* (udarati), *betonīrāt*, *bīrāt*, *bīkāt*, *bīlāt*, *būcāt* (cijepati), *būkāt se* (pariti se – o prasadima), *būpāt*, *cēcāt se* (ljuljati se), *čūjāt*, *čūvāt*, *dīrāt*, *dūmāt*, *džāpāt se*, *izūvāt*, *kīhāt*, *kōštāt*, *līnāt se*, *lūpāt*, *markīrāt*, *morāt*, *mrīkāt se* (pariti se – o ovnama), *muntīrāt*, *nādāt se*, *nagrīzāt*, *obūvāt se*, *odmārāt se*, *ogovārāt*, *oprāšcāt se*, *opūčāt se*, *ostīupāt*, *ponāšāt se*, *prāvdāt*, *prekīdāt*, *prevījāt*, *prīčāt*, *prīmāt*, *priprēmāt*, *probījāt*, *proćūhāt se* (prosušiti se), *prōvāt* (probati), *pūštāt*, *pūhāt*, *rūčāt*, *skūplāt*, *smētāt*, *snīmāt*, *spāvāt*, *stīskāt*, *sprēmāt*; *strādāt*, *sūjmāt*, *sūnčāt*, *svīrāt*, *šklāpāt*, *šrkāt/ sīrkāt*, *trīlāt*, *užīvāt*, *vālāt*, *vīdāt*, *vijetāt*, *zaborāvījāt/zaborāvlāt*, *zapodi'evāt*, *zapūčāt*, *žūlāt*.

Ovome tipu glagola pripada i glagol *čītāt*, koji se uglavnom tako izgovara, dugi akcenat na prvome slogu osnove u paradigmii, bilo da je u pitanju prefigirani oblik ili ne: *čītām* i *pročītām*, aor. *pročītāh*, GPR. *pročītāo*. Zabilježeni su rijetki slučajevi infinitiva *čitāt* i GPR *čitāo*, *čitāli*.

U prezantu glagola s dugim ē u osnovi javlja se kratki akcenat na prvome slogu dvosložnoga alternanta (dužina na drugome slogu je fakultativna): *ci'epāt* – *ci'epām*, *dī'evāt se* - *dī'evām se*, *mi'eńāt* – *mi'eńām*, *mi'ešāt* – *mi'ešām*, *prī'ečāt* – *prī'ečām* (praviti opanke), *prī'eńāt* – *prī'eńām*, *sadī'evāt* – *sadī'evām*, *sī'evāt* – *sī'evām*, *snabdi'evāt* – *snabdi'evām*, *strī'elāt* - *strī'elām*, *šni'evāt/sni'evāt* – *šni'evām/snī'evām*, *zdrijevāt* – *zdrī'evām*.

Sekundarno ē razvilo se u imperfektivnim glagolima *pokri'evāt*, *raspli'ěcāt/raspli'etāt*, *razli'evāt*. Dvosložni alternanti javlja se i u glagolu *pomi'erāt*.

Glagol *uzimat* može imati dug i kratak vokal i: *uzīmāt* i češće *uzīmāt...* Takvi su i glagoli *bāčāt*, *prosīpāt*.

Po ovoj paradigmii konjugiraju se i glagoli sa sufiksom *-iva-*, *-ava-*: *bívät*, *dešāvät se*, *falīvät* (nedostajati), *izazīvät*, *iznavedīvät* (iznalaziti), *počīvät*, *prežīvät*, *prizīvät*, *usisāvät*, *vjenčāvät*, *zahvalīvät*. Zabilježen je i primjer *garantīrām*.

### Akcenatska paradigma C

U akcenatsku paradigmu C glagola pete vrste svrstavaju se glagoli koji imaju akcenat na nastavku u svim oblicima (infinitivu, prezentu, imperativu, imperfektu, aoristu i GPR), osim u GPT, u kome je na osnovi (*vjēnčān*, *zapātān*).

češlāt:

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT	GPR
jd.	češlām		češlāh	m. r. češlāo/češlā
	češlāš	češlāj	češlāše	ž. r. češlāla
	češlā		češlāše	s. r. češlālo
mn.	češlāmo		češlāsmo	m. r. češlāli
	češlāte	češlājte	češlāste	ž. r. češlāle
	češlā(j)ū		češlāhū	s. r. češlāla

Ovako se mijenjaju glagoli: *baglačāt* (pričati gluposti), *balezgāt*, *beštimāt se* (svađati se), *brzāt*, *burlāt*, *češlāt*, *čupāt*, *ćetāt*, *destregāt*, *fašāt*, *fermāt*, *gicāt se*, *grebenāt* (vlačiti vunu), *guslāt*, *izbirikāt se*, *jakāt se* (takmičiti se u snazi), *kaltāt* (malterisati), *klizāt*, *kopāt*, *korubāt* (guliti list ili koru s drveta ili skidati zrna s klasa kukuruza), *kotrlāt se*, *krepāt*, *lažiňāt*, *maňkāt*, *mezgāt* (stvarati se mēzga, mlado sočno tkivo ispod kore drveta u proljeće), *motāt*, *nijekāt*, *obećāt*, *oburdāt* (srušiti), *otklūčāt*, *pasāt* (proći), *pestiňāt se* (bezrazložno se smijati), *petlāt*, *pirijāt* (pirkati), *plekāt se*, *pokišāt*, *pokrepāt*, *prepilāt* (uštinuti se nečim što je suviše pritegnuto), *računāt*, *rilāt*, *sekāt se*, *sičijāt*, *slikāt*, *sputāt*, *stimāt*, *šekirāt se*, *šegāt*, *šibikāt*, *traňāt*, *trpāt*, *uplekāt*, *valāt*, *vjenčāt*, *vucāt se*, *zamiritāt* (zaslužiti), *zapatāt se*.

U njeguškome govoru nema glagola pete vrste koji pripadaju dugoj a. p. C.

#### 4.5.4.7. Glagoli sedme vrste

Konjugacija šeste vrste tiče se glagola koji u infinitivu imaju morfeme *-ova-*, *-eva-* i *-iva-*, a u prezentu se umjesto toga morfema javlja sufiks *-je-*.

## Akcenatska paradigma A

vjërovāt:

	PREZENT	IMPERATIV	IMPERFEKT	GPR
jd.	vjëru <sup>j</sup> ěm		vjërovāh	m. r. vjërovāo
	vjëru <sup>j</sup> ěš	vjërūj	vjërovāše	ž. r. vjërovāla
	vjëru <sup>j</sup> ě		vjërovāše	s. r. vjërovālo
mn.	vjëru <sup>j</sup> ěmo		vjërovāsmo	m. r. vjërovāli
	vjëru <sup>j</sup> ěte	vjërūjte	vjërovāste	ž. r. vjërovāle
	vjërujū		vjërovāhū	s. r. vjërovāla

Ovako se mijenjaju glagoli: *brēnovāt* (slušati, povlađivati), *interesovāt/înteresovāt* (povremeno s predsonantskim duljenjem), *körotovāt*, *lètovāt*, *päkovāt*, *pöpopovāt*, *(p)sövāt*, *šëtovāt* (savjetovati), te s nepomičnim akcentom na unutrašnjem slogu glagoli: *komitovāt*, *konfiskovāt*, *oblikovāt*.

Glagol *nāpästovāt* – *nāpästujěm* jedini je glagol koji smo zabilježili s predakcenatskom dužinom u a. p. A VI vrste. Glagol *plândovāt* – *plândujě* jedini je koji ima dugi akcenat u a. p. A, ali je on rezultat predsonantskoga duljenja, pa ga ne stavljamo u posebnu a. p. A.:

Ovoj grupi u njeguškome govoru pripadaju i glagoli *kövāt*, iako slijed *ova* u njemu nije afiksalni morfem, već dio osnove. Analogijom je prema glagolima tipa *(p)sü<sup>j</sup>ěš* i *čü<sup>j</sup>ěš* ovaj glagol usvojio akcenat na vokalu osnove (*ki<sup>j</sup>ěš*) (za detaljniji opis i širu sliku v. Kapović 2018: 215–216). I u *kövāt* i u *(p)sövāt* akcenat je u infinitivu vjerovatno prema prezantu priješao na osnovu.

## Akcenatska paradigma C

Po akcenatskoj paradigmi C mijenjaju se glagoli VI vrste koji u svim oblicima ima akcenat na nastavku.

trgovāt:

	PREZENT	IMPERATIV	AORIST	GPR
jd.	trgù <sup>j</sup> ěm		trgovāh	m. r. trgovāo
	trgù <sup>j</sup> ěš	trgùj	třgova	ž. r. trgovāla
	trgù <sup>j</sup> ě		třgova	s. r. trgovālo
mn.	trgù <sup>j</sup> ěmo		trgovāsmo	m. r. trgovāli
	trgù <sup>j</sup> ěte	trgùjte	trgovāste	ž. r. trgovāle
	trgù <sup>j</sup> ěš		trgovāše	s. r. trgovāla

Po a. p. C u VI vrsti mijenjaju se glagoli: *bolovāt*, *kaževāt*, *klikovāt* (glasno dozivati), *kupovāt*, *obidovāt*, *obukovāt*, *poslovāt*, *povukovāt*, *svukovāt se*, *zimovāt*.

Glagoli *kažīvāt* (znatno rjeđe no *kaževāt*), *oporezīvāt*, *pomamlīvāt*, *poručīvāt*, *povezīvāt/povežīvāt*, *prisluškīvāt*, *dočekīvāt* imaju predakcenatsku dužinu u infinitivu, ali kratak akcenat u prezentu.

Akcenat na istome mjestu imaju i prefiksalne tvorenice ovih glagola: *odbolovāt* – *odboliū/ěm*, *isporučīvāt* – *isporučū/ěm*, *povjērovāt* – *povjēru/ěm*, *potrgovāt* – *potrgū/ěm*...

## 4.6. Nepromjenljive riječi

Nepromjenljive su riječi prilozi, prijedlozi, veznici, uzvici i rječce. U njeguškome govoru nalazimo ih sve, te ćemo ovđe ukazati na njihove najbitnije crte.

### 4.6.1. Prilozi

Prilozi bliže određuju neki element glagolske radnje (*nâvičas odòše ödolēn*), a mogu modificirati i imensku riječ (*mlògo li me jäda od nê ubïlo*) ili drugi prilog (*odòh drëto dòma*).

Prilozi tvoreni od opisnih pridjeva mogu se komparirati:<sup>212</sup> *strâšno – strâše – näjstraše, prôsto – prostî'e – näjprostî'e, dòbro – böle – näjbole*. Za razliku od pridjeva stepenovani prilozi nemaju dužinu na potonjem slogu.

Priloge po značenju možemo podijeliti na

- mjesne:
  - mirovanje: *blîzo / blîzu, döle, göre, nèže / nègže, nîže / nîgže, ödë / ödën / ödëna / öjèn / öjë / öje / övjèn / ôvje, ödènäk / ödènäke / ödènäko / öjènäko / ovödènäke, onödèn, osprîed, pòdaleko, pozâdi, tûn / tûnäke / tûnäko, unûtra*
  - kretanje: *dodolén / dòdolén, dotolén / dòtolén, nèoklë, odolén / ödolén, öklë, otolén / ötolén, ovudi'én / ovüdi'e, ozgôr, pri'eko, tåmo*
- vremenske: *nëkad: danâs, ondän (šutra), cāondän (prekšutra), sâd, sâdake, šütra, prëkšutra; dâmno, döckan, dosâd, isprva/isprvicë, jedanâk (istovremeno), jesenâs, juçér, jütrös, lânik, lëti, naćâs/naćâs, nâjpri'ed, nâvičas (odmah), öndär / onâdär / öndän, pôsli'e / pôsi'e, pôtla, pôzno, prëkjucén, pri'e / pri'ed / pri'je, prolétos, ranî'e, tâdér, üjtro, üveçé / üveçen, väzda / väzda / väzde, zadôvî'ek, zîmi*
- načinske: *drükçë/drükše, fîno, kämi, krkë, dužimicë, mûckë, naužnâk (na leđa), öblickë (bez žvakanja – o jelu), öfrlë (otprilike), oštrîmicë, pjëški, pobaûckë, strâše (strašnije), têško, trüpë, vrâñionogë, zâgonë*
- uzročne: *zatô, râšta, zâšto*
- količinske: *dôsta, žüturë, izòbila, jáko, mälo, mlògo, nëkoliko/nëkolko, nëšto (držâli nëšto övâcâh), pùno, veçinôm, više, zëru / žëru*
- upitne: *żë, kàd, kùd / kùž / kùj, koliko/kölko, otkâd.*

<sup>212</sup> Ovđe nećemo ulaziti u raspravu je li navedena komparacija odlika priloga ili su komparativi i superlativi nastali konverzijom.

Čirgić (2012: 29) povodom akcenta mjesnih priloga tipa *ovudijēn*, *tudijēn*, *otolēn* i sl. primjećuje da „iako se mogu čuti i oblici tüdijen, ovüdijen, oni su izuzetak u odnosu na one prve, koji se čuju kod svih tipičnih predstavnika“. Da se stanje govora promijenilo, potvrđuju i ovi prilozi, jer su danas prevagu uzeli oblici *tüdi<sup>j</sup>ēn*, *ovüdi<sup>j</sup>ēn* u odnosu na *tudi<sup>j</sup>ēn*, *ovudi<sup>j</sup>ēn*.

Informatori iz različitih mjesta ističu da se na Vrbi javlja priloški lokalizam *ostüd* i *ozdovüd* (Čirgić 2012: 29 navodi *özdovud*, *özdonud*), ali njih, kao ni Čirgić, nijesmo zabilježili kod govornika s Vrbe s kojima smo imali kontakta.

Vremenski prilog *pötla* („poslije“) zabilježili smo na Mircu. To je oblik karakterističan za bokeljske govore (up. Tomanović 1970: 228), kojima je Mirac najbliži. Na Majstorima je ovjeren i oblik *pötłe*.

Izrazitu varijantnost priloga sa značenjem „na ovome mjestu“ pratimo i kod pojedinačnih govornika. Tako smo kod jednoga informatora tokom razgovora zabilježili čak šest različitih formi toga priloga: *ōže*, *ōdēn*, *ōżē*, *ōvže*, *ōdēnā*, *ōdē*. Ovo napominjemo kao potvrdu da varijante nijesu vezane za određeni mjesni govor.

Iz navedenih primjera vidimo da brojni prilozi u njeguškome govoru imaju partikule *-n* i/ili *-r*, ali se javljaju i druge: *-nako/-nake*, *-ake*.

S tvorbenoga aspekta primjetno je da su načinski prilozi često derivirani sufiksom *-ē*, *-kē* i *-icē*.

Morfonološki gledano, u prilozima bilježimo uobičajene alternacije: jednačenje po zvučnosti (*otkäd*), asimilaciju (*dämno*), disimilaciju (*mlögo*), gubljenje suglasnika (*pösī'e*, *räšta*), simplohu (*kölko*, *nëkolko*, *üjtro*).

#### **4.6.2. Prijedlozi**

Prijedlozi su nepunoznačne, pomoćne riječi kojima je funkcija kazivanje odnosa između pojmova iskazanih imeničkom riječju uz koju stoje (*stoî priküći*, *rädili za troïcu*, *bës koña*, *kod näs*, *čūjão si za jñèga*).

Prijedlozi se mogu javiti i uz priloge: *od danäs*, *za koliko*, *kréci za tåmo*. Prijedlog za javlja se i uz infinitiv: *tô<sup>j</sup>e bilo za pït*, *käkvo pïvo*. Mogu se javljati i uz prijedloško-padežne konstrukcije: *ðćeš da ponësēš do u Bäice*, *do u Cetïne*; *tô se kopålo do jznat kólēnā*.

Konverzijom i neki prilozi postaju prijedlozi (*blïzu*, *prï<sup>j</sup>e/pri<sup>j</sup>ed*, *posli<sup>j</sup>e/posi<sup>j</sup>e/posli<sup>j</sup>ed*), a to mogu biti i neki petrificirani imenički izrazi (*uvrh*, *udno*, *kra<sup>j</sup>em*).

Prijedlozi čine akcenatsku cjelinu s riječju uz koju stoje, u prozodijskom su smislu proklitike i na njih može prijeći akcenat (što je karakteristika a. p. C).

Činjenica da čine fonološku riječ s riječju kojoj prethode i uz koju stoje podstiče brojne morfonološke alternacije u prijedlozima, no alternacija ima i mimo toga: gubljenje suglasnika (*preo jëta*, *precřkvōm*, *presāmōm kùćōm*, *otōgā*), jednačenja po zvučnosti (*pretkùćōm*, *bës końa*), jednačenja po mjestu tvorbe (*bez jé*, *š jíma*).

Uvijek se javljaju uz lokativ, a nikad ih nema uz nominativ i vokativ. Jedini je izuzetak prijedlog *bez* koji se u značenju izuzimanja može naći uz nominativ (*némā níko bez jā*), no konstrukcija je tada priloškoga, a ne prijedloškoga tipa. U nastavku ćemo navesti prijedloge prema padežima uz koje se javljaju u njeguškome govoru:

- uz genitiv:
  - *bez / brez*<sup>213</sup> (*bez jàdnē Brânkē*, *bës końa*, *brez ovògā britvulína*)
  - *blízu / blízo*<sup>214</sup> (*blízu Bòkē*, *blízu kùcé Bélóvē*, *blízu yodē*, *blízu mène*, *blízo stò gòdīnā*)
  - *do* (*do Mâjstórā*, *do onē cřkvē*)
  - *ispod* (*ispot kùćā*, *ispot sàča*, *Ispod bòrōvāh*, *ispò sela*)
  - *iz* (*iz Bòkē*, *iz Lôvćena*, *is knìgē*, *i svíjēh Nègùšāh*, *iz doma*, *iz Orâvca*)
  - *izā/iza* (*izā räta*, *iza oslobožéna*, *iza tìjēh bòrōvāh*)
  - *izmežu* (*izmežu Talijänâh*, *izmèžu jíh*, *izmežu Kotòra i Cetína*)
  - *iznad* (*Iznad Gâjca*, *Iznad grèdâ*, *Iznat Korìtnîka*, *izna Tròicē*, *iznad kòlénâ*)
  - *izviše* (*izviše Dùgōga Dòla*)
  - *kod* (*kod ženê*, *kod mène*, *kod jùdih*)
  - *kraj* (*Kräj bistíj erné*, *Kräj bunâra*, *Kräj pojàtē*, *Kräj žàdē*)
  - *krajem* (*krajem hotëla*, *krajem cřkvē*)
  - *mimo* (*mimo spòmenîka*, *mimo mène*, *góvno mimo gövânâ*)
  - *od* (*od mâlē šäkē*, *od jíh*, *od mořeh*, *öd yôlta*, *o držävē*, *o fëbe*, *o tükvē*)
  - *oko/okô* (*oko nôgâ*, *okô ovògâ pôla nègùškôga*, *okô yrâta*)
  - *po – samo uz imenice u množini u distribucijskome značenju* (*po někakví e sélâ*, *po zùbâ*, *po râzni e h kùćâ*, *po Konâvâlâ*)

<sup>213</sup> Kod najstarijih govornika i u starim transkriptima.

<sup>214</sup> Kod najstarijih govornika i u starim transkriptima.

- podno (*podno Bokòva*)
- pokraj (*pokraj žâdē, pokraj yäs, pokraj tê prešekē*)
- pomeđu (*pomežu kônhâh ili völövâh, pomežu dvâ Gospožîna dne, pomežu rögôvâh*)
- pored (*pored môsta, pored njëga, poret kükçê*)
- poslije / poslijet / poslije (*poslijet pâda, poslije okupâcijë, poslije nëkolike gödine*)
- poviše (*poviše K sca, Poviše Pišteta, poviše ogñišta*)
- pozâdi (*pozâdi onê kükçê je b o, ödmâ je b jo pozâdi kükçê*)
- prije / prijed (*prijed Milic , prije r ta, prijed oni h trg vâcâ*)
- preko / preo (*preo l ta, preo t h r pâh, preko t e b dâ*)
- pri – samo jednom (*stoî k nu pri k k vâ*)
- protiv (*protiv dr v v *)
- p t (*p t Ž n va D la, pu t P b r , t mo put M jst r *)
- r d / radi (*radi st na, r t g , radi y z n *)
- s / sa (*s n g , s V b , s j h , s N g s h , s kr sa, s p n c , s stola, s l j z *)
- sabre (*sabre m ra*)
- skr j (*skr j C utka*)
- sprema (*sprema Br t c *)
- u (*u j h , u V ja, u n s *)
- uoči (*uoči M l ga Bo ica*)
- više (*više k c , više ogñi ta, više Lop tina d la*)
- zbog (*zbok hr n , zbok t be*)
- dativ se u njeguškome govoru izuzetno rijetko javlja uz prijedloge, jedini zabilježeni je prijedlog *prema* (*prema ž ni, prema K scu, prema Kot ru, prema N g sim , prema mo em roditel ima, prema t m *)
- uz akuzativ
  - kroz / proz<sup>215</sup> (*kroz gr d, proz  selo, kroz on  val ge*)
  - me u (*me u  r z vd n i me u M rkovd n, Me u yrhove, me u k c *)
  - mimo (*mimo dr g , mimo l de, mimo ž ne*)
  - na (*n  br d, n  ne to, n  l j za, na L v en, na ko ega, n  ko a, na Dol ve, n   dr elo*)

<sup>215</sup> Kod najstarijih govornika i u starim transkriptima.

- niz (*niz à strâne, niz onē grêde, niz onē mèže*)
  - o (*o onū vrîježu*)
  - od (*o jâ dân, od drûgî avgusta*)
  - po (*po čítâvu nôc, po svü zîmu*)
  - pod (*po jû bükvu, po<sup>t</sup> Tröicu, pod nékë boröve, pòt püt, pot sâmi Kolovîr*)
  - pred (*pret hotël, pre kùću, prëd yrâta, pred onù kùću, prë zoru, pred rât*)
  - su (*sù što*)
  - u (*u mlîn, u cîvelë Nëgûše, urât, urabòtu, ùzemju, ùsvijet, ùrôd mi, ùjeto; u zamjenicama: ni u što, nì u kôga*)
  - uz (*uz à strâne, uz güsli, uz onî jâsën, us krâla<sup>216</sup>*)
  - za (*za poštovâne, za držâne, zà glâvu, zà prût, za râspùs<sup>t</sup>, za jëga, za čâs, za jâde, zà žavola*)
- lokativ
- na (*nâ čem*)
  - o (*o čëm, o jâdu, o prôzôru, o jëgûškome jezîku*) – u funkciji daljega objekta javlja se povremeno u obliku *od* (*od istôriji da prîčâ, mögla sam čüt i ot prôšlosti i od istôriji, zapôčni prîču od ovòmë i od onòmë, ovû je sprêmão od Yélêmu Krâju*)
  - po (*po planéti, pò noći, po Griblu, po Lôvcenu, po Küku, po kâkvôj mägli, po jëmu, po čëm / po čëmu, po Žûrževu<sup>d</sup>ne, po jëciem, po mojêm*)
  - pri (*pri Vojvôdinu vîgu, pri kùći, pri ušîma, pri Jâktu, pri pütu*)
  - u – prijedlog *u* uz lokativ u njeguškome je govoru posljedica standardnoga varijeteta i zabilježili smo ga u konstrukcijama tipa *svë u svëmu, u momêntu*
  - za (*za čëm*)
- instrumental
- mežu (*mežu sôbôm / mežù sobôm / mëžu sobôm, mežu fiema kostîma, mežu jîma*)
  - pod (*po zemlôm, pod jîom, pod Unëskom, pod žâdôm*)
  - pred (*prëda mnòm, pred nâma, pret kùcôm, pre<sup>d</sup> Bûdvòm, prë Bogom*)
  - s (*sà si'lenom, sa ucîtelem, sà sobôm, sa svîema, sa svâkîm, sa ženôm, s kamijônom, so fiem; u zamjenicama: nì s kîm*)
  - za (*za pârâma, za pòslom, za ùglom, za jîma, za škrîpârima, za tiema krâvâma*).

---

<sup>216</sup> Samo kod jedne informatorke s Majstora ovjereno *üs krâla*.

#### **4.6.3. Uzvici**

Uzvicima se kazuju ošećanja, raspoloženja, dozivanje ili čeranje ljudi i životinja, pozdravljanje ili oponašanje zvukova iz prirode.

Navodimo neke uzvike iz njeguškoga govora: *äda, adl'ō, äe, äh, cō, ē, ēh, güs, iš, kiš, küs, mřš, ôj, öjhā, pih, üh, vōč*.

#### **4.6.4. Veznici**

Veznici su gramatičke riječi u službi povezivanja riječi ili rečeničnih konstituenata. Mogu povezivati klauze nezavisnosloženih rečenica i klauze zavisnosloženih rečenica. U njeguškome govoru ovjereni su ovi veznici

- nezavisnosloženih rečenica: *i, pā, te, ni, niti / nit, ali / al, nō, nego, ili / il, liše, nāko,*
- zavisnosloženih rečenica: *äko, äma, cīm, da, dok, e, iäko, jer, ma, mäda, pöšto, prëmda, te.*

Od složenih veznika treba pomenući: *a ne da, bez da, nāko štō, nāko sāmo*

Funkciju veznika u zavisnosloženim rečenicama mogu vršiti i odnosne zamjenice: *kō, štō, koî, čī, kàkav te prilozi: jē, kād, kāko, zāšto.*

#### **4.6.5. Rječce**

Rjećcama se ističe lični stav govornika prema onome što se kazuje.

U njeguškome govoru ovjerene su ove rječce:

- za izuzimanje: *sāmo*
- za naročito isticanje: *bäre / bâr / bârek / bârem / bârem, bâš, čâk*
- potvrDNA: *da, ëla, ëlano, ëlate*
- odrična: *në, jȫk*
- modalne: *dä-ti (valjda), möžda, vaïstina, välda, zaïsto, zänago / žänago (zaista), zbilä*
- za pokazivanje: *ëvo / ëo, ëto*
- podsticajne i zapovjedne: *nëka, äj / äjde, da*
- upitna: *li.*

Akcenat s imenica i glagola ne prelazi na rječce. Izuzetak čini odrična rječca *ne*, na koju u 1. licu odričnoga prezenta glagola *dät* akcenat prelazi dosljedno – *në däm*, a u istome obliku glagola *znät* uglavnom *në znäm / ne znäm* (dešava se i uzastopna smjena ovih akcenata kod istoga

govornika). Akcenat prelazi na odričnu rječcu i u 2. i 3. licu jednine aorista svih glagola: *nè reče*, *nè metnu*, *nè ispeče*.

Upitna rječca *li* može povremeno biti nosilac akcenta u enklizi: *olì, je Jì*.

## 5. NAPOMENE O SINTAKSI

U ovome dijelu osvrćemo se na sintaksičke crte njeguškoga govora koje se tiču sintakse padeža i glagola, koje smatramo bitnim s aspekta dijalektologije. Analiza je rađena na osnovu dostupnih audio-zapisa i transkriptata spontanoga govora. Tokom rada na terenu nije pripreman niti korišćen bilo kakav sintaksički upitnik. Ipak, tokom analize sintakse njeguškoga govora koristili smo se upitnikom Milke Ivić (1963). Premda izlaganje ne donosimo prema strukturi Repertoara, nastojaćemo da odgovorimo na većinu onđe postavljenih pitanja, barem na ona na koja se odgovor na osnovu materijala može dati.

### 5.1. Sintaksa padeža

#### 5.1.1. *Nominativ i vokativ*

Rječce *ëo/ëvo, ëto i ëno* javljaju se uglavnom s nominativom uz dativ: *ëo ti prīmjër, ëo ti möbilnō, ëvo kräve, ëvo väma stolīca, ëvo jo<sup>j</sup> zahvâlnica, ëvo ovâ cîkva ödën, ëvo Bostûr ödën, ëvo jedan fíco, jeno jùtros ëvo jedna sëstra, ëvo rûka, ëvo pâre, ëto mi rô<sup>t</sup> tamân tûn, ëto pût kâkav je lòš, i ëto prëpreke, ëto vïkëndica, ëto ti sârma, ëto ti krâl Nikôla*; rijetka je upotreba uz genitiv: *ëno ti jh višë onâmo u çôšak; a Raïćevîci, ëvo jh idû s on'ema konîma*. Iz navedenih primjera, prije svega iz primjera u kojem se u sljedu javlja rječca *ëto* uz imenicu i uz zamjenicu s identičnim referentom – *ëto ti krâl Nikôla, ëto ti ga* – može se zaključiti da se u genitivu uz rječce *ëo/ëvo, ëto i ëno* javljaju samo lične zamjenice.

Ovjerena je i pleonastična upotreba lične zamjenice uz ove rječce: *ëto ga žëde šedî na pižüo ispre kùcé.*

U konstrukciji uz glagolima *imât* i *nêmât* u egzistencijalnom značenju zamjenice *nëko, nëšto i nîko, nîšta* i njihove izvedenice javljaju se u nominativu:

- *jâ mîslîm da u Žâñëv-dô ìmâ nëko, na Mîräc jöšt ìmâ pönoko, i na Bostûr ìmâ pönoko*
- *nêmâ višë nîko gôre, a od jîh nêmâ nîko, u Dûgî Dô nêmâ nîko, i tâko otolén nêmâ nîko bez òna, na Knéž-dô yi nêmâ nîko, al nêmâ nîšta.*

Uz kopulu *bît* i semikopulativne glagole *ostât, postât, zvât, prozvât* se i sl. u predikatu se imenička riječ u njeguškome govoru javlja u nominativu: *zagrânice su se zvâle, te su se sât pròzvâli Petròvići, tô su se tâdê zvâle prëpreke, tô se bûza zvâlo, tâdér su se zvâli kmëtovi, da bi òni sâmo ostâli Petròvići, da nè bi ostâlo pârcë zemjê neobrâženo, tâko su Nègûši ostâli slôžni i*

*jedinstvěni, jâ sam ti ostâla mlâda udovîca, òna<sup>j</sup>e od nùždē koléžnica postâla, a tâ kumpaniјa bîla je pomôrskâ, a ôn je b o pomôrac, b o je i sp soban i v lo p m tan, d k sam bîla žev jka.*

Upotreba vokativa u funkciji nominativa registrovana je u riječi * ede* i njenim derivatima *pr zede* i * uk n ede*: * ede da otv r  vr ta, jesen s mi je  m o  ede; t o<sup>j</sup>e gr d o m j  uk n ede Mitar, t aj m j pr zede i  uk n ede  ni su im li t g a*. Ujedna avanjem nominativa prema vokativu nastala su dvoslo na njegu ka  enska imena: *M re, St ne,  ke, M le* i sl. A tako je do lo i do poop tavanja vokativnoga akcenta u nominativu dvoslo nih imena tipa *P ro,  vo, J vo*.

U konstrukciji dvije imenice u vokativu jednine zabilje ili smo i *gospod ne  ener le* (obje s oblikom vokativa) i *gospod n d ktore* (prva s oblikom nominativa, druga vokativa).

### 5.1.2. *Genitiv*

#### 5.1.2.1. *Genitiv bez prijedloga*

Govore i o zamjenicama, pomenuli smo da se ablativni genitiv bez prijedloga gotovo ne upotrebljava, ve  se umjesto njega javlja konstrukcija s prijedlogom *od*: *n  u se odr c t od mo  h, j dva sam se j tr s litr si  o d jih* (*litr s t se* – oslobođiti se, trsiti se), *n esi se im o ot  esa boj t, ne m r  se boj t od  r ka, ost vi se t  o t g a*. Ipak, u govoru Njegu a danas se na e i poneki frazeologizirani primjer bez prijedloga: *sa v  me b ze nen dn , sa v  me b ze p zm  b i k *.

Za razliku od jezika Petra I, u kojem nema besprijedlo noga ablativnoga genitiva (Ostoji  1976: 201), kod Petra II ima primjera i s prijedlogom i bez (Vu ovi  1930: 136).

U srednjokatunskim i lje anskim govorima ablativni genitiv bez prijedloga „potpuno je potisnut genitivom s prijedlogom *od*“ (Pe ikan 1965: 187).

Konstrukcija s prijedlogom *od* nije ome ena samo na ablativni genitiv, ve  se njome kazuje i posesivnost: *gr ne o dr eta, d n od yj st c h, za sp s od  iv ta, t r od g c a, potpl  ce su ti dl ni od n g a, s v od g rd , pr d n d o  d lta,  yr ta  d  gr da, s eme od z la, K pa od  ur v ca, e s d  ij e t  k c a ne zn m j  – b ce od ov   cer  S vi in  i od neg v , m eso od m ck , mn eko ot k z , od  v c h i ot kr v h,  v t  s r i ot kr v h* – sto je izvjesno romanski uticaj. U njegu kome se govoru danas javlja i besprijedlo ni posesivni genitiv: *sa t t k m ov g  m l ga,  ed ov g  te je s d*, naro ito kad su u pitanju li na imena,  e je on gotovo dosljedan: *V de Marka K kova, ov  k c  d le R da mo  ga, zn m da<sup>j</sup>e t  b lo Nik le P jova, pr zedu ov ga Mil na i Il j  M rkova, a  i e t  – Il j  St nkova*. Ali i tu ima izuzetaka: *Krst-Il  na k c a  e b la i M ro eva i od  ura-J kova on mo sa str n *.

I genitiv porijekla javlja se uz prijedlog *od*: *potòmak o tì'eh nàših tàdašníh Petròvìćà, pjèvàč onì je od ròžaka mi, ot Popòvìćà sam ròdom, mâjka mi je i Zâlazà ot Pejàtovìćà, bògami je nèvjesta o dòbrë sèkë, ali i bez njega: tì si sîn Mârka zelenâša, jâ sam Bòška Popòvića šcér, sèstra Křst-Iljìna.*

Posesivni oblik tvoren od prezimena u množini u besprijeđložnome je genitivu, što je najbolje vidno u onomastici: *Andrićà dô, Bâštìćà lâzine, Bôžòvìćà dolàc, Grûjovìćà ülica, Guvernadûròvìćà dôci, Gûmno Lësärä, Gûmno Pêròvìćà, Jašârovìćà gûmno, Kûče Kâdijâh, Lâčìćà křš, Marićevìćà kûče, Oko Petròvìćà kûcâ, Plâše Proròkovićà.*

Zabilježen je i slovenski genitiv: *nêmâ ni knîžicë ni ništa, n'ye bòlëga náröda, zràka ni n'ye fâlilo, nêmâ se pârâ.*

Enklitika lične zamjenice 3. lica *ön* u genitivu javlja se u ulozi rječce: *ad'yo ga i tèbe, àjde mi ga zbògom, u sòbu ga n'ye sam b'yo pet mìnùtâ, kùku ti ga Zôrka, žlëga sëli tâmo öni, tì ga ostâde, nêcu ga nìkad zarâdit.*

Zabilježen je i primjer širenja akuzativno-genitivnoga sinkretizma za neživo iz jednine u množinu: *Kò n'ye stì'o ùzët pùšku talijânskù – svì'eh su pozatvârâli; Znâla sam jâ svì'ë tâmo* (pored *öna* je svë tâmo znâla kod iste govornice).

#### 5.1.2.2. Genitiv s prijedlozima

Genitiv s prijedlogom *kod* javlja se da se iskaže da se pojam nalazi u blizini drugoga pojma: *ëno ti korâć u onù pânegu kod yrâtâ, tâmo je b'yo jedan poròn vëlì kod kûcë Petròvìćâ, kâ ne mòžemo bìt jëdan ko drûgôga na svâdbu, a ko čelâ bôg te pítâ koliko je bîlo ošiňákâ pore čelâ.*

Njime se obilježava i situacija kad osoba označava cilj kretanja: *da te vòdîm ko dökторa, èvo sâd u ovô vrì'eme bi pòsla ko sestrê u Raïčeviće, odìla sam zîmi u Nôvî Sâd ko sestrê i sestrìća, idê po jedno dvâ mjëseca oko Nòvë gödinë kot šcérê, mögli bi bögami i kod jé pôć, jestè li bili ko<sup>d</sup> Stêva Mîćova, ko<sup>d</sup> Stêva stâròga, äko idëš ko dökторa.*

Prijedlozi *u* i *kod* uz genitiv frekventni su uz glagole tipa *bìt, stojät* (u značenju „boraviti“), *ostât* i sl. U ovome značenju u njeguškome govoru oba prijedloga javljaju se ravnomjerno:

- u: *žè si bîla – u Vôja sìgûrno, ne mòž vîše nì u kôga vîžet ni dolàmu, bîlo je u jîh ù trî kûče dvâdës i tròje žecê, ostao na konâk u nàs*
- kod: *ëno ti sàmokrës kod jéga u kûcu nà zîd, stajâli smo kod jîh dvì'e pùnë setemâne, ìmâš tò svë kod jmëne u kûcu, svâkù nôc se čü'e nèkakvâ hüka kod jîh.*

Uzročno značenje postiže se genitivnom konstrukcijom s prijedlogom *zbog*: *zbog tògā smo ti se požāpàli bìli, jâ se nerviràt zbok tèbe nêću, n̄e tô ni zbok hrâne, pâsu jenôm izgubìli imâne zbok tògā, zbok tògā se Pòbori pobûnìli, nô je strâdào zbok pòlitikē.*

Prijedlog *rad / radi* ima značenje namjene: *sijalo se svë – râž radi slämē, ëto râd tògå sa ga üzela*. Ipak ovaj se prijedlog javlja i u uzročnome značenju uz ili umjesto prijedloga *zbog*: *radi stâna smo se isto posvâžali, da se razdvâjemo radi pòlitikê, velê da jm je öpâsno radi yôžnê*. Kao što se vidi iz primjera, ovaj prijedlog stoji ispred genitivom kodirane imenice.

Uzrok se može kazivati i genitivnom konstrukcijom s prijedlogom *s*: *ščësa ste se svâdili*, kao i prijedlogom *od*: *krepât ò glâdi, nâšt stârî sâd u gröbje se prevrâčât od râdsti, odile su žene od mûkê, živjelo se o<sup>d</sup> stökê, cähû prâsâd pûcât o tê trâvë, šekirâm se kâ jâ od jnëga, öna je od jnùzdë kolëžnica postâla*.

Prijedlogom *od* uz genitiv označava se i materija od koje je što sačinjeno: *naprâviše kùću i od želëza i onî zupčanîk vëlîkî, tôje bîlo o dâskë naprâleno, i öndär naprâvi ovâkô od onê vrëcë, lîepa je bîla i ot kâkvoga kâmena, ot kâkvë jâdo-köžë onô isprepljeći, korito vëlîkôje bîlo o cimênta, tôje bîlo o štîcë naprâleno*.

Za označavanje odvajanja od neke osobe uz glagole *üzet*, *prîmît* i sl. javlja se prijedlog *od*: *jâ n̄esam n̄ednu r̄več prîmîla ot Škâlâra ni ot Kotörânâ, da smo mî üzeli mälo materijâla ot cîrvë, interes o tèbe*. Pešikan (1965: 191) pak za srednjokatunske govore navodi upotrebu prijedloga *iz* u ovome kontekstu, kao i u kontekstu „*došâje iz Mârka* (iz kuće u kojoj je starešina Marko)“, što na Njegušima nije ovjерено.

Prijedlog *od + genitiv* osnovna je komparativna konstrukcija u njeguškome govoru: *jâ sa<sup>m</sup> dëvët gödînâ starîjâ od jnê, ön je starî od mène, milje mi je bîlo nîh čüt od jçesa, mlâdi su lûdi bôlî od nâs stârîeh, nîšta poštenîjë o<sup>t</sup> toga côjka n̄e bîlo*.

Partitivni genitiv čest je uz prijedlog *od*: *üzmite o tògâ sîra, dovâti o tògâ sîra, ma üzmite o tîeh kolâčâh, donësi o tîeh kolâčâh*.

Ovaj je prijedlog uobičajen i za kazivanje uzrasta: *oženîo sam se o<sup>t</sup> šesnâez gödînâ i trî mjëseca, jâ sâd o<sup>t</sup> šesêt i kusûr gödînâ cérâm us tô bîdo dvîe krâve, ovô imâne krâla Nikôle o četrnâez gödînâ sam jâ sâm kosîo s yôžâkom, jëdan o dvâez gödînâ, dovèli me na Mîrâc od nèpunê sedamnâez gödînâ, o<sup>t</sup> pêd gödînâ je sagonîo s Lôvçena dvôje kôñâ drâvâ*.

Geografski objekat kao cilj označava se genitivom s prijedlogom *do*: *jë Jti mûka tîknût do prodâonicë, da ne jdêm do Navrpolâ, pâ öpët polâko do Kotôra, nëkad smo odili do Pôdâ*,

*tolikō je odolēn do gōre – do kūcē mojē ù planinu.* No pored toga ovaj se prijedlog može u istome značenju javiti i uz prijedloško-padežnu konstrukciju *na* + akuzativ: *odila je sà mnōm sustòpicē do na Kük, krki o sam ga do na Krstāc, upřčena kröz grād do nà Rīvu;* ili *u* + akuzativ: *ðćeš da ponèsēš do u Bāice, do u Cetīne.*

U iskazivanju da se nešto nalazi s gornje strane (uglavnom bez fizičkoga dodira) nekoga drugoga predmeta najfrekventniji je prijedlog *više* (uz rjeđe derivate *poviše* i *izviše*): *naprävleno poviše ogništa, pā više ogništa nēkē žīce, u Mīrāc više Radānovičāh, ödmā tū poviše Křsca, više manastīra, onā krivīna izviše Dūgōga Döla, bistjernā više kūcē, vōda tā glāmnā više Vrbē gōre.*

Uz njega se u istome značenju često javlja i prijedlog *iznad: jednē prilíkē jedan vō se býo pōpēo iznad Studēnācāh, iznad onē vodē, a i gōre īmāmo iznat cěstē, tōti je onō cvřeče štō rāstē izna Tröicē.*

Frekventnost prijedloga *više* i *iznad* može se vidjeti i na osnovu onomastike, naročito mikrotoponimije (navodimo, uz fonološke korekcije, prema Čirgić 2009): *Glavīca više kūcē* (Erakovići), *Jāma više Dubökōga döla* (Majstori), *Křš više Bārā* (Majstori), *Křš više dūplē* (Majstori), *Křš više Kōnskōga* (Majstori), *Křš više Ždrjela* (Majstori), *Poviše Pištēta* (Dugi Do), *Torijūn više Lopātina döla* (Dugi Do), *Torijūn više Pērove kafānē* (Dugi Do), *Više Barbakāna, Više bistjernē* (Vrba), *Više Bōžēga döla* (Raićevići), *Više Döbrē vodē* (Čavori), *Više Döla* (Dugi Do), *Više žādē* (Erakovići, Dugi Do), *Više gūmna* (Vrba), *Više kūcē* – XV lovćenska serpentina, *Više Lōkvicē* (Raićevići), *Više Lopātina döla* (Dugi Do), *Više Lopātina křša* (Čavori), *Više Mašinē* – XVIII lovćenska serpentina, *Više Ökrugle rüpe* (Erakovići), *Više Ökruglōga döla* (Erakovići), *Više Pištēti* (Dugi Do), *Više Prībilovē dolīne* (Erakovići), *Više Prödoli* (Raićevići), *Više Vožnīka* (Vrba), *Više zābrža* (Vrba), *Više Žüpānāh* (Raićevići); *Iznad Gājca* (Erakovići), *Iznad grēdā* (Mirac), *Iznat Korītnīka* (Erakovići), *Iznat Krimāla* (Mirac), *Iznad lōkvē* (Mirac), *Iznad Öžē* (Mirac), *Iznat Pipoljēvca* (Mirac), *Iznat pūta* (Mirac), *Iznad Rūiškōga vřha* (Majstori), *Iznat Treštanīka* (Majstori), *Iznat Trölezāh* (Mirac), *Iznad Vělēga Kräja* (Erakovići), *Iznad Vojvödina döla* (Majstori).

Prijedlog *ispod* uz genitiv javlja se u njeguškome govoru da označi odnos u kojem se s donje strane pojma označenoga genitivom s ovim prijedlogom nalazi ili kreće drugi pojам ili više njih: *i èto tāta ispot kūcā, pūtom da se idē ispōsela, ispōd Mīrca do Koložūna, kāsam pošā ispot Prešekē; dāska oželāna šekirōm kojā je odila ispo slāmē, dāska ispo slāmē, šedīm ispo jē*

*lozē, pā ga svēžē ispod jednôga bōra, ispod Vūjkovīcā je bīla od Vrbīcā nēka žēna, zovū se Nālēžīci, Dūb, onō ispod Mīrca, Pōbori su tāmān ispo nāši'e kūcā, danās više ne jmōš nāć u Nēgūše lēba isposāča, tumbīn je prōpūst zā yodu ispot pūta, ispod žādē.*

Ovaj prijedlog nosi ablativnu značenjsku nijansu, što je naročito razvidno u prvim primjerima. Pešikan (1965: 191) za srednjokatunske govore navodi razliku između prijedloga *pod* + akuzativ i *ispod* + genitiv u mjesnome značenju: „složeni predlozi obično znače prostiranje, a ne određeno mesto: *šedī pod onū bükvu*, ali: *ispod onē bükvē īmā jāgōdā*“. Takvu razliku danas u njeguškome govoru ne možemo uočiti (upor. Pešikanov primjer *šedī pod onū bükvu* i naš s Vrbe *šedīm ispo tē lozē*). Tome razlog može biti izvorna razlika u ovoj sintaksičko-semantičkoj crti, a može biti i razlika nastala uticajem drugih idioma ili standardnojezičkim širenjem značenja složenih prijedloga.

Prijedlog *ispod* može se upotrijebiti i u komparativnome značenju: *Jā mīslīm čōeka ispot četrdēs-pedesēd gödīnā u Nēgūše nēmā koī znā krtōlu oprāšīt*.

U upotrebi je i složeni prijedlog *ispred*, koji se javlja samo uz genitiv i označava da se s prednje strane genitivom označenoga pojma nalazi ili kreće drugi entitet: *jedna kūcāje zatvōrena ispre jēgōvē, tēbe su tū ispre kūcē, da ti nēko dōjē ispre kūcē, tī si ispre jāvnē ûstanovē, nīesi tī mōgao u Katūnskū nāhīju ispe nēčīē kūcē prōć*. Ovaj je prijedlog znatno rjeđi nego prosti prijedlog iz njegove osnove *pred* + akuzativ i u njegovoj upotrebi ablativna nijansa nije od značaja.

Prijedloške tvorenice *između* i *pomeđu* uz genitiv označavaju da se s najmanje dvije strane genitivno kodiranoga pojma nalaze drugi entiteti: *Mežūdnica<sup>j</sup>e pomežu dvā Gospožīna dne, bjēše mu osprīed nēkakva gūka iskočila pomežu rōgōvāh, vōjnica<sup>j</sup>e onō dīro pomežu kōnāh ili vōlōvāh te se vēžē za jārām; izmežu Talijānāh u Kotōr pokūpi bōmbe, orūže i čūdo*.

Prijedlog *po* javlja se uz genitiv imenica u množini u distributivnome značenju: *išlo se po nādnīcāh, pā šēdnīci üvečēn po kūcāh, unūk mi īdē po tī'eh relējāh, po katūnā se tō dī'ēlīlo, pālili su kūcē po Cūcāh, po Nīšīcāh; kā štō je bīlo po Zagārācāh i tāmo-ovāmo po drūgi'eh mjēstāh, ožēnake nēmā vīša nō tāmo po Čēklīcāh, kād me pověla ževerīčna po onī'e rūpāh, po rābōtā pōšlo, cāh po tī'e līvādā bōs üvečē igrāt, öndā<sup>j</sup>e škōla bīla po rāzni'e<sup>h</sup> kūcā, po nēkakvi'ie sēlā pošāo, sīn joj e nēže po brōdōvā*. Nije ovjerena ova konstrukcija uz imenicu iz kategorije „živo“.

Prijedlog *pri* uz imenicu u množini zabilježili smo samo dvaput u spontanome govoru – uz genitiv: *stoī kōnu pri kūkōvā* i uz lokativ: *öna je bīla kōnu pri jušīma*. Vujović u Upitniku za OLA

(1967) u primjerima navedenim s prijedlogom *pri* i imenicom u množini nijednom ne navodi genitiv (za razliku od prijedloga *po*, koji je uvijek uz genitiv množine).

Značenje izuzimanja ima genitiv uz prijedloge *bez* i *liše*: (*gròb*) *bez bìleškē, bez jčega, bez pùškē nè b' ubìlō, ožèn je tàdēr bìlo svè bez jùslòvā, ali šàtor bez yodé ostàvít nèćemo, ostào je bez jnè mlâdē, nì̄esmo mî nì̄edna bez jezìka, bez mojèga znàńa, bez jìtrovi, bez hêmītē, u ràlo je svè dryèno liše gûžbē i jemjèža, štò jce kükävac, liše mu žecē.*

Zabilježen je samo jedan primjer upotrebe prijedloga *sabre* (*ot Kotòra grâda, sabre jmòra hlâdnâ*), i to u starijem audio-zapisu (Vrba). Pešikan (1965: 192) navodi da u srednjokatunskim i lješanskim govorima prijedloga tvorenih sa *-bre* (u vezi sa *brìeg*) ima više: *pobre, nabre, sabre, dobre* – „*-bre* u ovim predlozima znači vrh padine ispod koje se nalazi ono što znači imenica uz koju stoji predlog“.

### 5.1.3. *Dativ*

#### 5.1.3.1. *Dativ bez prijedloga*

Uz imenice kojima se označavaju porodični ili prijateljski odnosi uobičajena je upotreba enklitičkoga dativa lične zamjenice umjesto posesivne zamjenice: *pā čâše mi otàc izâži kā nà yr tê glavičē, šcér mīje u Kotòr, tôj sëstri mi nì̄e ostalo žecé, òne su üròd mi na Prčán odìle ü škòlu, ovô jé svè òn ogrâdljò – domaćin mi, tâtu su mi zatvârâli, sëstra mi se üdâla u Mîràc mlâda, i ovû kükú dàdē (...) prâžedu mi, brât mi učìjò, Mâšo pokòjnî, nekè izvížâče, žèver joj se nì̄e ženìjò*. U takvoj se upotrebi lična zamjenica u načelu nalazi iza imenice (upor. *jesenâs mīje ümro žède, jèdan mi ròžâk, jedan mi se strîc râniò*).

Umjesto prisvojne zamjenice na početnome mjestu u rečenici može se naći i akcentovana lična zamjenica u dativu (koja je u njeguškome govoru sinkretična u G, D, A): *mène je mâjka ümrla u devedese četvârtû, i mène jena mâla pòčela ovê gödinê göre u Nišicé za učîtelîcu, mène je otàc bìlò dvâdèz gödinâ u Ameriku, mène je otàc pîsâ dràmu „Batrić Pêròvić“ – otàc mój.*

Redupliciranu ličnu zamjenicu zabilježili smo samo u jednome slučaju: *nìžje joj nôjzi nì̄e lèpše nôj tû*.

Uz glagol *pomòć / pomägät* javlja se i objekat u dativu: *Bòže ni pomòzzi* (Ra), *dôžđoše da mi pomögü* (DD), *jedan bòbòn sam šcélâ stûči da nîma pomögnêm* (Ma), *tûn nīje nâviše vrâk pomögä* (Ma) (u Erakovićima u akuzativu, v. tačku 5.1.4.).

Enklitički oblik dativa lične zamjenice za 2. lice jednine u njeguškome se govoru javlja i kao rječca: *ovô ti<sup>j</sup>e bîlo u ovô sèlo mò'e, tûn ti<sup>j</sup>e làdika Rufîm bî'o, nàjprvî pût ti jâ sâma zagàrîla, òndâti dòžem kòlima tûn nèšto, tâkôti<sup>j</sup>e bîlo nèkâd, a mî smo ti isto s Nègûšâh, tôsu ti bîli dvâtrî brâstva te su mälo böle žîvjëli, jedan dân smo ti se pobrlâli sâd skôro.*

Usmjerenost kretanja ne izražava se besprijeđložnim dativom. Ako je kretanje usmjerenog ka osobi, onda će se upotrijebiti *kod + genitiv*, a za usmjerenost ka čemu neživotom koristi se dativ uz prijedlog *prema*.

#### 5.1.3.2. Dativ s prijedlozima

U njeguškome govoru prijedlog *k* nije poznat. To je razlika u odnosu na srednjokatunske govore, u kojima je *k* jedini prijedlog uz dativ (Pešikan 1965: 191–192).

Uz dativ se javlja samo prijedlog *prema* koji označava usmjerenost i poziciju naspram nekoga drugoga entiteta: *ôn bögami môrâ prema žëni; jèdan onâmo prema Kìscu, niz onê grêde, nòću odî'o prema Kotòru; jâ nî'esam fâlî'o* (pogriješio) *nîkat prema možem rodîtelima, vecîna su otîšli prema Kotòru, Èrâkovîći prema Cetînu, Raïcevići prema Kotòru, prema nâšoj prîči, dôže prema nâma i stâde, ôn čëkâ tåmo na jèdno – zovë se Mostòvi, prema Nègûšima – mjësto žë smo mî pjëški slâzîli, a jësi bögami prema jmène* (u odnosu na mene).

Zabilježen je ovaj prijedlog i uz genitiv: *sâd glèdâm ovâj pût, ovô štô idê prema Nišîcâ, Vr, uz spremâ Brâiçâ, Ma.*

Prijedlog *prema / spremâ* u srednjokatunskim govorima ide uz genitiv (Pešikan 1965: 193).

### 5.1.4. Akuzativ

#### 5.1.4.1. Akuzativ bez prijedloga

Besprijeđložni akuzativ jedini je oblik za kazivanje vremena uz imenice

- dan: *jedan dân smo ti se pobrlâli sâd skôro, nêću da se svâkî dân trêsem, desêtî dân san jâ došâ dòma, jâ sam trêcî dân odî'o u trpezariju, onô žësu tèbe stimâli onî dân da rabötâš, kâd öni drûgî dân dolazë, da čûva sâ mnôm ôvce svâkî dân na Mâjstore, pâdoh jedan dân tûn, rîgâ mi se nèšto cî'o dân*
- noć: *svâkû nôć se čü'e nèkakvâ hùka kod jîh*
- jutro: *jeno jùtro èvo jedna sèstra, idêm kod jîh svâkô jùtro*

- veče: *jâ s krivînê svâkû vëcën döžêm ôdèn, svë su jh tû vëcën ovî nâši špijûni prošpijâli, ali tû vëcë s Majstora kâ sam pošâ.*

U Erakovićima je rekcija u dativu zabilježena uz glagol *pomòć, pomàgât* (za ostala sela viđeti dativ u tački 5.1.3):

- *pomògao gaje, jâbi je pomògla, nèkaye òn pomògnë, nôje svë pomàgalo komîte, dökjgje nâròd pomàgão.*

#### 5.1.4.2. Akuzativ s prijedlozima

Osnovna je crta njeguškoga, ali i svih crnogorskih govora – što su prepoznali svi dijalektolozi koji su se bavili crnogorskim govorima (viđeti Čirgić 2017: 49–61), nerazlikovanje akuzativa kao padeža cilja i lokativa kao padeža mjesta. Da je u pitanju romanski uticaj, dokazali su L. Vujović (1953) i S. Zubčić (2022).

U njeguškome se govoru u oba značenja javlja se samo akuzativ:

- mjesto: *kâd bi pòčeo pričât kâkâv je živôt bï'o u mò'e žetînstvo, râdî u Ameriku, do râta nï'e bîlo u nâše sèlo dvï'e-trî krâve, tâ cîkva tâmo tè je u tô borôvle, o jâdu su u Mâjstore žîvjèli, u svâkî râzrèd je bîlo oko trîdës ûčenikâ, Talijâni su za yrï'eme râta u ovû kùću nâšu bîli, rôd mi je u tô drûgô sèlo, zâmi nâ końe, miljâ mu je bîla od svèga nâ svijet, nêće bît na ovû, na pjâcu prodâjē mêt, da jâšû nâ końa*
- cilj: *pâ nâ końa cérâno u Kotör, poznâjë žësu šarâfi u betôn mëtnüti, jëdan mi je strîc pošão u Bëogrâd, ovô žësu na Tröicu pòšli, izlazî nâ planinu.*

Kad se akuzativnom konstrukcijom kazuje konkretno imenovan geografski lokalitet kao cilj kretanja, u njeguškome se govoru mogu naći primjeri upotrebe i prijedloga *za* i prijedloga *u / na*, ali je *u + akuzativ* frekventnije:

- za: *bögami tî môrâš za Bëogrâd, ôtolën je pasâ preo Mâjina za Pâstroviće, kâd je krénüo za Bòku, te su òni pasâli za Albâniyu*
- u / na: *îšlo se u Štirôvnîg göre, sagöni dôle u Nëgûše, pâ je stï'o u Itâliju da ih zâmî, sëstra mi pòsla jedapût u Brocânac kod röžâka, pâ nâ końa cérâno u Kotör, jëdan mi je strîc pošão u Bëogrâd, zîmi sam odîla u Nôvî Sâd, pâ su ga u röstvo zâmîli u Nëmaçkû, pâ nâ końe u Nëgûše dvâpût nâ dân, nîkako da pòžem u Cetîne, odîla sam jedapût jedînô na Mâjstore.*

To nekad može biti i naizmjenično: *čëtres sèdmē gödinē pòšli su za Jövordinu, u Lôvćenac, u Nišiće pri'e ràta, a nàs šës poròdīcā na Tròicu.*

Kretanje sa ciljem da se nešto nađe i doneše u njeguškome se govoru iskazuje akuzativnom sintagmom s prijedlozima *po*, *u*, *za*, a za živo s prijedlogom *za*:

- *po: èvo jh ìdū s onì'ema koñima po jädo-mälo tråvê, po mälo dřvâ*
- *u: nì'e pošao ni ù drva ni u rabòtu, kò če odìti u dřva, ìdëš u čopjän preo Lôvćena, pâ jâ prëo jeta ne jđem ni u čopjän ni u koprîve*
- *za uz neživo: sväkôga si möräla za cigâre poslùšât; mäli, äj pòži za jenu bôcu*
- *za uz živo: pòtlé jöpë pòžë za krâve äko sâme ne dòžû.*

No prijedlozima *u* i *po* ne kazuje se isti značenjski odnos. Prijedlogom *po* ne ističe se kontakt s cilnjim objektom, već je izraženo značenje namjere (upor. Belaj – Faletar Tanacković 2014: 428). Prijedlog *za* profilira implicitnu kontaktnost, zamišljenu, a ne ostvarenu (upor. Belaj – Faletar Tanacković 2014: 435). Prijedlogom *u*, kojim se potencira intralokativnost, zalaženje u unutrašnje okvire objekta metaforički prikazanoga kao omeđeni prostor, ne iskazuje se samo namjera da se ciljni predmet doneše, već se ističe scenario (dužega) boravka u okviru toga prostora. U konkretnim primjerima boravak implicitno sadrži i branje drva, koprive, čopjana, što se prijedlozima *po* i *za* ne podrazumijeva.

Prijedlog *za* uz akuzativ ima i uzročno značenje: *čâhû te ubìt za onî pañòk.*

Prijedlozi *među*, *pod* i *pred* u njeguškome se govoru javljaju uz akuzativ i uz instrumental. Prijedlog *nad* uz akuzativ u njeguškome govoru nije ovjeren.

Prijedlog *među* s akuzativom rijetko se javlja. Označava da je cilj kretanja u okviru objekata koji su kodirani akuzativom: *ûšao döle mežu jê kosti, zäbijo pùšku.* Zanimljiva je upotreba: *mežu Žûrževdân i mežu Mârkovdân nì'esmo râdîli.* U ovome bi se kontekstu očekivao genitivni prijedlog *između* budući da su u pitanju dva objekta, a ne više njih. Pored toga neobična je reduplicacija prijedloga uz oba imenovana vremenska entiteta.

Konstrukcija *među* + akuzativ potvrđena je u onomastici: *Mežu bâbe, Mežu kùće, Mežu yřhove.*

Osnovno je značenje prijedloga *pod* uz akuzativ cilj kretanja kojem je mjesto s donje strane akuzativnoga objekta: *sèdêm po jû bùkvu tûn, pâ pod onô jädo-sùknë (...) mäčku ubâči, břzo se izidë gòre pot Kapèlu.*

No u skladu s crnogorskim gubljenjem rekcije kad je u pitanju odnos mjesto – cilj kretanja i kod ovoga se prijedloga ta razlika potire te se konstrukcija *pod* + akuzativ javlja uz glagole koji ne podrazumijevaju kretanje: *pā kāt se ispēčē pot sāč, odrēdīli bjēhū i mjēsto žēće ga striēlāt pod nēkē borōve tāmo, ôn je pried Milicē jēno četres mētārā – pot sāmī pūt, ôn ti je ovīema pod Tröicu rēkā.*

Neizvjesnost u pogledu upotrebe akuzativa i instrumentalala najbolje se vidi u narednim primjerima, u kojima se uz isti glagol u javljaju u slijedu akuzativ i instrumental: *bīla je pōt pūt, pod žādōm; ìmā Stānēvići manastīr po sāmī Zābīo, pod jednōm grēdōm.*

Neobično je da je u oba navedena primjera imenica ženskoga roda u instrumentalu, a muškoga u akuzativu. To postaje zanimljivije kad se u obzir uzme popis miktoponima s ovim prijedlogom (Čirgić 2009: 174–176):

- sve imenice muškoga roda uz prijedlog *pod* u okviru onomastičkih pojmove u akuzativu su: *Pod borōve* (Vrba), *Pōd Gāj* (Mirac), *Pot Kūn-dō* (Dugi Do), *Pōd Lūg* (Zalazi), *Pod Žēskovac* (Mirac), *Pod Nēguškī vīh* (Zalazi), *Pod orāh* (Vrba), *Pot Pištēt* (Vrba), *Pot Semēl* (Zalazi), *Po' torijūn Mārka Rādova* (Dugi Do), *Po' Tūjkov dolāc* (Vrba), *Pod Übā* (Raićevići), *Pod ublīć* (Majstori), *Pod Vēlī kām* (Dugi Do), *Pod Vlāhovića torijūn* (Dugi Do)
- sve imenice srednjega roda uz prijedlog *pod* u okviru onomastičkih pojmove u akuzativu su: *Pōd (v)rbē* (Vrba), *Pod Bjēlākovo gūmno* (Kopito), *Pod jēzero* (Kopito), *Pot Päckovo břdo* (Zalazi), *Po' Trūlō* – XIX lovćenska serpentina, *Pod Vjēšala* (Krstac)
- u ženskome rodu
  - o imenice u množini su u akuzativu: *Pod bükovice* (Bostur), *Pot pećīne* (Čavori), *Pod Rādove lāzine* (Dugi Do)
  - o dvije sintagme su u akuzativu: *Pod Junāčēvu grēdu* (Zalazi), *Po' Tičevu glāvu* (Mirac)
  - o sve su ostale imenice i sintagme u instrumentalu: *Pod (v)alūgōm* (Majstori), *Pod alūgōm* (Dugi Do), *Pod Bābinōm glāvōm* (Čavori), *Pod glavičōm* (Majstori), *Pod Grēdom* (Raićevići), *Pod jāmōm* (Majstori), *Pod Lōngovōm rūpōm* (Žanjev Do), *Pod Mašīnōm* – XIV lovćenska serpentina, *Pod Skālōm* – XX lovćenska serpentina, *Pod Visōkōm glavičōm* (Mirac), *Pod yodōm* (Vrba).

Zabilježena je ova konstrukcija i u vremenskome značenju: *pā ēće pōd starōs da se üčī.*

Cilj kretanja s prednje strane objekta kazuje se akuzativnom konstrukcijom s prijedlogom *pred*: *da mi něko dòžē pred onū kāpiju, n̄še bilo àuta da dòžē pret kùću*. I ovaj prijedlog uz akuzativ se javlja i uz glagole mirovanja: *nāžoh jùtrōs balôte prèd yrāta ot kùćē, a na krivinu je – pred onū kùću žē onī spömenik b̄o – b̄o jedan vělikī br̄est, vōjska vělikā dōšla pret kùću, ne mōže ūdē nāko tâ francuzičca tû pre kùću, jâ újtro jádo-pōži, jâ pret hotēl, a ovî faraôn nōsī onē bilēte*.

Prijedlog *pred* javlja se i u vremenskome značenju: *pā je četrnàestē pred rât onī svjèckī òpēt pošâ*.

Uz zamjenicu *što* upotrebljava se prijedlog *su*: *a nās bögami n̄vesu imäli sù što pìtāt; danàs se némām sù što kurāžit*. Oblik *sù cím*, koji navodi za srednjokatunske i lješanske govore Pešikan (1965: 154), nijesmo zabilježili. S druge strane, Vušović (1930: 151–152) navodi kod Njegoša oblik *su cím*: *su cím cete izać pred Miloša, naša zemlja su cím se dičila, nek nam kažu su cím je razdražen*, ali i sa pokretnim vokalom: *su cime nas gođ zadiješ*, no vokal u tome slučaju može biti dodat zbog potreba stiha. Porijeklo prijedloga *su*, za koji kaže da je mlađega postanja, Vušović vidi u prefiksnu *su-* koji je poistovjećen s prefiksom *sa-* u riječima poput *sukratiti* i *skratiti*, *sukobiti* i *skobiti se*, *uproć* i *sproć*, *suprasna* i *sprasna* (svinja), *suždrebna* i *saždrebna*, *svremen* i *savremen*, *suviše* i *saviše*.<sup>217</sup>

### 5.1.5. Instrumental

Prostorni instrumental javlja se bez prijedloga: *kožem ste vî rěcimo pûtom dōšli*.

I vremenski je instrumental, kojim se kazuje radnja koja se ponavlja određenoga dana, besprijedložni: *sât plâćū žènu sr̄vedōm, trî pazâra su bîla: utôrnîk, četvrtâk i subötôm*.

Bez prijedloga je uvijek i instrumental porijekla: *jâ sam i rödom i dömom Kustudija, ot Popòvîcâ sa<sup>m</sup> rödom, a dömom Šëvâlević*.

Ne mogu se precizirati uslovi pod kojima se uz instrumental kojim se izražava sredstvo javlja ili ne javlja prijedlog *s*:

- bez prijedloga: *štö ye ponükalo tî'em da se bâvîte, ně bi tî'ema nôžicâma ni kùčki nôs okînuo, ovî'em se kamîš cîsti'o, něko jê jéo i zlâtni'em i srëbrni'em ožicâma, ma mî n̄esmo*

<sup>217</sup> Vušović (1930: 151) kaže: „Vredno je ovde napomenuti da se *su* u crnogorskim govorima nalazi u slobodnoj upotrebni obično i uz brojeve i priloge za količinu (malo, koliko i dr.).“ U toj smo ga upotrebni zabilježili i u njeguškome govoru: *Su mälo, a ìmâš zemlê, sù dvije krâve i sù dvije-trî köze, su tô dvöje đecé*.

*smögli ni dryèni'ema okūčit, nego smo prije svę s̄pom, jā se istinōm slūžīm, tō n̄e imālo l̄istrē nō se dàskāma i slàmōm pùnīlo, ùvečēn ga jorgànōm pokr̄j evāš*

- s prijedlogom: *so f̄em su se bocūnom zdràvice iznosile, opròstite èye opterećùjēm s ov̄em, svę smo s j̄ima šegàli, dvānàes mètara je nà dān Jōvo sa šekirōm brāo, tō je bilo povézano s ciljēvīma, vèć mi tākō dìgnē prit̄sak sa f̄ema stvārima, n̄ista lōše mu niko n̄e rēkao sa f̄em, s kamijōnom odili, s kōnima sm-òrāli, svę s̄ipji s onōm kàčōm, dòžēm ji s aûdīem.*

Uz glagol *trgovāt* objekat je u instrumentalu s prijedlogom *s*: *üjesēn su trgovāli s r̄ibōm*, dok je uz glagol *platiť* ovjeren besprijedložni instrumental: *bògami su ga platiли pàrōm*.

Prijedlog *so* (*so f̄em*) u govoru mlađih nije potvrđen, ali je, kako se vidi i iz navedenih primjera, češći prijedlog *s* nego *sa*. Vušović (1927: 12) iznosi stav da prijedlog *so* „mogao je biti dobijen iz neke zamenice koja počinje samoglasnikom *o* (*s ovim, s onim, s onolikim* i sl.), gde se docnije ovaj vokal mogao osetiti kao sastavni deo predloga *s*, dakle: *so volikim*, pa docnije i *so tim* i sl.“ Upotreba ovoga prijedloga samo s pokaznom zamjenicom u njeguškome govoru potvrđuje takav zaključak.

Socijativni instrumental uvijek se javlja s prijedlogom *s*: *žīvī zīmi jèdna udovīca i jèdan s famèlōm, jā sam s j̄ima l̄epo, àko sam se jā müčīo s tòbōm zà'edno, a ôn nêće ni da progovòrī s tòbōm, štò su saražīvāli s Talijānīma, pā n̄e st̄o s tòbōm zborūt talijānskī, pòneko od Nègūšāh je b̄o osamnäestē s krâlem Nikòlōm u Gaètu, sät̄ću jā s yàma do Turuntâša, ôn mi se s mûžem poznâvāo, jā sâma s ov̄em bolesníkom, z drûštvom se sastâlao, bîla je nèkā žëna z Dubovíka z žjetètom.*

U instrumentalu se i lična zamjenica za svako lice javlja isključivo s prijedlogom (*bòlé da ste po jenu botùlu vodē üzeli sà sobōm, väzda nòsâše rakjē u cìcu sà sobōm*), što odudara od katunskih govora, u kojima je socijativ ove zamjenice slobodan (Pešikan, 1965: 152).

Ulazak u brak sa ženine strane kazuje se instrumentalom s prijedlogom *za*: *üdāta za j̄im, möja je tètka üdāta za Dùškovím stricem, Sävica je bîla tûn za on̄em Kašcelânom, öna se jöpē üdâla za jedn̄em Srbijâncem, tåmo je imào rožâku jèdnu na Bâtu za jednîm Krivokàpićom, Milica je bîla u Kâvač za Vücetićem, ovâmo sam za Popovićem.*

Uz glagol *ženit* se i tvorenice imenica se javlja u instrumentalu s prijedlogom *sa*: *b̄o se ožen̄o sa tètkòm ovògā mâlôga*.

Genitivni prijedlozi više i *iznad* gotovo su u potpunosti iskorijenili prijedlog *nad*, koji bilježimo izuzetno rijetko: *jâ se nabêci nad.onôm jâmôm, Nad.gredôm* (pašnjak na Vrbi). Uz akuzativ ga, rekosmo, nema.

Instrumental se, pored akuzativa, javlja uz prijedloge *pod, među* i *pred*:

- **pod:** *tunèel naprälen i unûtra pod.zemjôm rëzervär; a tòple su bîle pod.jôm kùće; nâša je kùća òdmâ pod.žâdôm; dôšli su nâjprijet ed òdnekud is.Hercëgovine, pod.Nëgoš planinôm; sâ je tâ pût ûšâ pod.Unëskom*) – viđeti i onomastičku građu navedenu uz akuzativ s prijedlogom *pod* (tačka 5.1.4).
  - Iz navedenih se primjera vidi da govornici uz ovaj prijedlog upotrebljavaju instrumental i s nijansom ablativnoga značenja, đe bi se očekivao prijedlog *ispod* i (u zadnjem primjeru) u kontekstu đe bi se očekivao akuzativ kao padež cilja.
- **među:** *dôbro èse nîesmo isklâli mežu.sôbôm, möžemo se mežu.sôbôm uzimât, bîlo je i mežu.Vrbicâma i Popòvićima, Grblâni su se mëžu.sobôm nagrâdili, ìmâ tû prîcâ kojê stârî lûdi su prîcâli mežu.sobôm ali da se ne šîrî, ûći u tô i tâmo mežu.tîvema kostîma stâviti pûšku, vrâtît plöču i dôc dôma, nî'e mežu.jîma nîkad dâvîš bîlo, nî'e bîlo mežu.nâma nîkad zâvadê*
- **pred:** *ònâ prâcâ prêda mnôm, nemôte tô rëc pred.onôm, stâde se otpučât pred.nâma, i dvâ brâta prêda mnôm ùmrû, òn se prêd bogom zlâtio, òn mêt prodâjê pre<sup>d</sup>Bûdvôm, òni idû prêda mnôm, kâ isklîznêmo vâlân.ćemo mälo grôba pre.cârvôm im podîc, nêmu se mêt ne obrnê pre.Bûdvôm, mî.ćemo da vödu dovedêmo pret kùćôm na.crijevo, dôži pre.cârvôm, pre.nâšom kùćôm komânda je bîla*
  - i ovđe se, kao i uz prijedlog *pod* javljaju primjeri upotrebe instrumentalâ i akuzativa u slijedu uz isti glagol: *mî smo imäli vödu vëlikü pre.sâmôm kùćôm – mî dok smo ogrâdili vödu pre.kùću bistîerñu*.

Pešikan (1965: 190) se poziva na Stevanovića (1933–1934: 106–108), koji za istočnocrnogorske govore ukazuje na to da uz prijedloge *nad, pod, pred, za, među* po pravilu ide instrumental. Pešikan ističe da u Cucama to pravilo ne vrijedi apsolutno, već se uz ove prijedloge enklitike upotrebljavaju u akuzativu, a da se uz riječi koje znače neživo upotrebljavaju naporedo akuzativ i instrumental, pri čemu je akuzativ, čini se, češći. Za njeguški govor tvrdnja stoji za prijedloge *nad* i *među*. No uz prijedloge *za, pred i pod* prevaga instrumentalâ nad akuzativom teško da se može potvrditi.

### **5.1.6. Lokativ**

Lokativ se u njeguškome govoru nikad ne javlja bez prijedloga.

Prijedlozi *u* i *na* rijetki su i posljedica su izvanjih uticaja: *svè u svèmu, u moméntu*.

Prijedlog *na* javlja se uz odnosnu zamjenicu *štò*: *znâš j na čèm se prèdè preža*.

Pešikan (1965: 154) zapaža da se lokativ zamjenice *štò* čuva na čitavoj teritoriji srednjokatunskih i lješanskih govora uz prijedloge *na* i *u*, „(bez obzira na to da li je akuzativno ili lokativno značenje): *ne zaboràvi na čèm si itd.*“ U sličnome smo značenju na Njegušima zabilježili upotrebu lokativa s prijedlogom *o*: *o čèm žîvî*.

Uz lokativ se javlja prijedlog *pri* da označi da se lokativom kodirani entitet nalazi uz neki drugi entitet: *rûke mi prîeňau od zîmë pri jíemu, oglavîna stoî pri glâvi kônu ili magârcu, òna je bîla kônu pri ušîma, onô dôleje Paćârâž dô – dôle pri žâdi, tô se čûvâ il vêžë pri kùcî, pâ prigöni pri kùcî tûn, imâli smo jednu mîtvu vôdu usred onê gorê – pri Vojvòdinu vîgu*.

Prijedlog *po* javlja se uz lokativ imenica u jednini u distribucijskome značenju (u množini ovaj prijedlog u ovome značenju ide uz genitiv): *nîesmo imâli mî kâ po Katûnskôj nâhîji góre, prodâvâli cùmûre i zagrâdnice po Kotòru, idete li po terênu svùž, prodâvâlo se po Bòki, cùda po Cînôj Gòri, blîo je po rôstvu, po zlôme pûtu, ožèje dâvâta na Nègûše i pò Mîrcu i po Cetîñu*.

Prijedlog *po* ima i značenje

- načina: *tô je po nâšemu, po čèmu da znâmo, ôn idê po svojemu, tî mâjko prîčâš po onòmê stâròme*
- vremena: *ù trî ure po pônoći, do dviže ure pò pônoći*.

Zabilježena je i konstrukcija s prijedlogom *za*: *A jâ nêmâm pôjma ni štò je žûka ni za čèm će žûka; nîesam odila na Nègûše, ni esam imâla za čèm*. Pešikan (1965) vezu prijedloga *za* i lokativa ne pominje, ali je nalazimo kod Miletića (1940: 491) u opisu crnogorskoga govora i Jovanovića (2005: 361) u opisu govora Paštrovića. Stevanović (1990: 226–227) uzrok ovakvim konstrukcijama u Njegoševim stihovima pronalazi „u poznatoj poremećenosti rekcije glagola“, ali se pita da nije ovde u pitanju dativ, a ne lokativ „jer se akuzativom, mesto kojeg se ovi oblici upotrebljavaju, označava namena svoje vrste, a dativ je, kako je poznato, padež namene, a nije lokativ. Hteli smo reći da predlog *za* u značenju svome ima izvesne podudarnosti s dativom, s lokativom, po opštejezičkom osećanju našem, nema nikakve.“ Budući da ovde jeste u pitanju namjena, Stevanovićevo pitanje djeluje logično.

## 5.2. Bilješke o zamjenicama

### 5.2.1. Zamjeničke enklitike

Enklitički oblik genitiva lične zamjenice za 1. i 2. lice jednine gotovo se ne koristi (javlja se uz rječce *evo* i *eto*: *sāmo da privēgnēm krāvu pāme ēto; štō neðbri'ēš brādu nō te ēto kā šūžań*). Potvrdu za Pešikanovu tvrdnju (1965: 152) da se enklitički oblici *me*, *te*, *se* u genitivu rijetko koriste u srednjokatunskim i lješanskim govorima jer je „sužena i sintaksička mogućnost upotrebe ovih oblika uslijed prodiranja predloga *od* u ablativni genitiv“ nalazimo u primjerima iz njeguškoga govora (viđeti ablativni genitiv u tački 5.1.2.). Ovo je tipično i za crnicički govor (Miletić 1940: 424).

Sva tri roda zamjenice za 3. lice imaju enklitičke oblike u GDA. Enklitički oblik za G rijetko je u upotrebi, uglavnom uz rječce *evo*, *eno*, *eto* (*ēno yi ga u pitār, ēto ga žēde, ēno ga vās u křlu; ēto jē bāba u kūcu*).

Može doći do kontrakcije enklitičkih oblika pomoćnoga glagola i akuzativa jednine ličnih zamjenica, te kao posljedicu povremeno imamo dužinu (me je > mē, te je > tē, se je > sē): *nūžda mē nagnāla, štō mē stālo za tō, dōsta mē zmījā zaklālo, kād mē pověla, òn mē vīdi'o, nāma sē činēlo, sklizā sē*; ali to nije dosljedno: *isto me strā, sīn me pověo, zatō me òno i zā'ebālo, tāta me dāo, upor. Nī'e se kosīlo nīšta niti se imālo žē kosīt, nego sē svē òrālo*. To je naročito jasno prikazano u Upitniku za OLA kroz primjer: *Tēbe-e vīdi'o. Òn tē vīdi'o*, где je enklitički oblik pomoćnog glagola prisutan (u reduciranim vidu) uz naglašeni oblik zamjenice, dok je uz njezin enklitički oblik došlo do sažimanja u dugi zamjenički enklitički oblik. Primjetno je ipak da ova crta nestaje kod mlađih govornika, te i pri sažimanju dvaju enklitičkih oblika duženje zamjeničke enklitike izostaje.

Zamjenica za svako lice *sēbe* rjeđe se javlja u njeguškome govoru, već se umjesto nje uglavnom koriste lične zamjenice, što potvrđuje i primjer: *nēću dīva na mēne nosīt u Kotōr*. Ova zamjenica ima samo dva oblika: *sēbe* (GDAL) i *sōbōm* (I): *pā se obr̄ci izā sebe, ne līčīmo nāko sēbe, da je ūzmē za sēbe, dok čōek möže sā sobōm, mīslīm u sēbe*.

Nije zabilježena upotreba enklitičkoga oblika zamjenice uz prijedloge.

### 5.2.2. Značenje zamjenica *kolik*, *nekolik*

Rešetar (2010: 283) navodi da se u Boki Kotorskoj i Crnoj Gori dualni oblik zamjenica *kolik* i *tolik* upotrebljava bez ograničenja na manje od pet. To smo primijetili i u njeguškome govoru danas, istina rijetko: *mögu kāfā kōlke mi dā'ēš, bīvālo je (...) pjēški da pōžēm kō znā kolīka pūt*.

S druge strane, neodređene količinske zamjenice u obliku duala – *nèkolika* (u muškome i srednjemu rodu) i *nèkolike* (ženski rod) upotrebljavaju se sa značenjem paukala „manje od pet“ (upor. Rešetar 2010: 283): *nèkolika protîmnika*, *nèkolika sèla*, *nèkolike bistîjerne*, *nèkolike gödine*.

### 5.3. Sintaksa glagola

Imajući u vidu način prikupljanja sintaksičke građe, konkretno kroz zapisivanje nečijega pripovijedanja, tradicionalno se u dijalektološkim istraživanjima u segmentu sintakse glagola pažnja posvećuje upravo pripovjedačkoj upotrebi glagolskih oblika. Iz toga razloga i mi se ovde osvrćemo prije svega na njih, ali ćemo skrenuti pažnju i na druge sintaksičke osobine glagoala u njeguškome govoru.

#### 5.3.1. Prezent

Pešikan (1965: 198) za srednjokatunske govore navodi da je perfektivni prezent potpuno istisnut iz pripovijedanja. U njeguškome govoru nalazimo ga uobičajeno. Potvrdu da nije novija crta možemo naći u zapisima Andrije Kustudije koje je sam Pešikan sačinio 1977. godine. On u pripovijedanju po čuvenju kazuje: *Nô, ilàdu osamstò šeždesét i šestë gödinë ubl̄ēdan nàšjenôga Popòvîća. (...) Ubl̄ēga i utèčë i nèga u Aüstriju vrâtë ga, i na Cetîne ga presûdë na smrt i strîelaūga. A brâtmu – i önje bîlo dôle, a ovîsu nàši bîli görë u Mâjstore – i nèga Nègusi uvâtë i objesëga. I već tâ kućasë, a nâbližitje bîlo žëdu mi, tâ kori'en iskopâ.* (Majstori)

To čujemo i danas, i u pripovijedanju sopstvenih doživljaja: *Jednë prilikë pôšli jâ i jedan drûg mi odolén (...) I pôžemo mî u Bânâne. Ponèsêmo hrânen, tâmo jena kûća odjenôga drûga mi, naložili mî vätru góre, kûvâ se, pŕzî se, i èvo jedan, dôže jedan Pérövić, ìmâ stò övâcâ i kôzâ. Sâm smâjkôm, jâdan, bâš jâdan u živôt. Mî onôže – öće li pîvo... Mâ nêce ništa, môrâ žûč da operišë, tô ga müči. (...) Jâ zôvnêm ovögâ dökторa...* (Vrba)

U prвome primjeru pored perfektivnoga prezenta javlja se i perfekat, a u drugome imperfektivni prezent, aorist i perfekat, no to je posljedica i razlike u doživljenosti onoga o čemu se pripovijeda.

Prezent se koristi i za opisivanje radnje koja se ponavlja, zato je on čest u receptima (čak i kad se na taj način više ne pravi hrana): *Mnîeko mâlo stânen tâmo i kâ se mâlo olâdî, smâknë se. Onô dôžë ovolikô debëlo sa surûtkë. I tô se fino i cîledî i mî tûn ìmâmo, imâli smo, mî smo tô zvâli mîeh, ò plâtna bîeloga sašîe se onî sakët. I öndâ lîepo mî tô svë sîpjëmo u tô. I tô se cîledî. I jôš dodâmo mâlo mnîeka, skûvano mnîeko, rëcimo pet kîlâg mnîeka skûvâš i promîešâš da tô bûdë*

*mâsno, l'jepo s ovôm štò smâknêš ot surùtkê. Posòlîš. I tô zdrènê l'jepo u tê mjëhove (n'je mìjeh ot kòzê ni od ïovcê, nô ot k'rpê). I tâkô tô zdrènê l'jepo, l'ësëga skörûpa ne trëbâ i zdravijëga. Tô je zdrâvo sa surùtkê, tô je strâšno. Tô je nàjzdravijë sa surùtkê. Üh, dà mi je sà tô râdit, jâ bi tô sàd voléla râdit.* (Majstori)

Perfektivni prezent koristi se i za svršene radnje: *Ofovüd ulëzëš, a izâjëš na vř Žâneva Döla. I tâko tô döle svë plivâ kâd voda ustâne. Mëne mâma nësto prôstrë i jâ trëbâm újtro râno da idêm u mlîn z drûštvom. Da oprôstîte, jâ se izgörim. Upřtîm se.*

U njeguškome govoru nije zabilježen perfektivni prezent s prefiksom *uz-* u službi futura II.

### 5.3.2. Imperativ

Pešikan (1965: 200) za srednjokatunske govore navodi da se pripovjedački imperativ upotrebljava u tri značenja: za prošle trajne radnje (imperativni oblik se obično udvaja), za ponavljanje po nekom redu ili običaju i za svršene radnje. To se može potvrditi i za njeguški govor.

U njeguškome govoru učestao je pripovjedački imperativ, prije svega za ponavljanje u prošlosti: (*I tûn su rastovârâli i nosili ökolo i sìpali is portëlë u magazîn.*) *I kâ sidi s Lôvçena, razabîrâj i nòsi, zakopâvâj po dëse rûpâ. U trâp, e. I onâdë u prolëće Grbjâni dolâzi, kupûj za šême i èto tâkô.* (Mirac) *Uzävrîse i skinëse onî skörüp šjé. A ne môrâse ni skinût, nô smo svë kâčom, mî smo zborili rûdili, svë sìpji s onôm kâčom u onô dok je vrëlo, döke se onî skörüp razbijë, štò onô podignë, znâš onô... I kâ se òny razbijë, òndâ kâ se olâdî, üspi kvâsâc i ulûti. Èto tâkô. A tô je bîlo za pît, kâkvo pîvo.* (Mirac) *Pâ pod onô jádo-sükñë, kâko su stârice nosile onê sükne širökë, mäčku ubäci. Pâ òndâr prodâ onô i üzmi pònešto i òndâr uzâ strâne.* (Raićevići) *Pâ, kükâvce cřnî, izâjì odovüd, pâ stâni za kakvijem křsem, pâ glèdâj onû jámu. Pâ stâni döle. Pâ sküpi snâgë, pâ třci da žao ne iskocí, da te ne uvâtî, pâ prôži, pâ se obréci izâ sebe, pâ mälo-mälo prôži, pâ se spotâkni, pâ pâni. Udâri se, nagrđi se... (Erakovići) I kâ sidi s Lôvçena, razabîrâj i nòsi, zakopâvâj po dëse rûpâ. I onâdë u prolëće Grbjâni dolâzi, kupûj za šême i èto tâkô. Kîselila sam jâ onû surùtku pâ je pîj onâkô. Nô il uzâvri varevînu ili kîselô mljeko.*

Imperativ se koristi u pripovijedanju prošlih svršenih radnji: *Ájde mî pòži, vrâti se, tô ni döle u Odolén samèli i mî se u onâ uža – upřti se, a onî muškârci u rûsâk. Döži u Krstâc. (...) Ôn přtî, a mî svë za jîm. A, bögami, vjësto se jâ držím svë dësnë strânë. Nô pasâj Krstâc, döži žê Svetâ Pêtka, ovâ cřkva. Döži pre cřkvom. (...) Dok jedapût Iljja svë četři, pôže u potök. Hâj, da ne doskočismo, jádo, ügûši se. Ôn je dâ-ti nosivo sìgûrno i dvâes kîlâ i više i tâko ga izvûci is potöka.* (Raićevići)

Ovjerен је и imperativ za označavanje prošlih trajnih radnji: *Jâdi, jâdi, pîh. Šèdi, sèdi, tògā zlå i tê mûkē. I öndâ râdi, nàjgorë rabòte kojêsu bîle môrào si da râdîš. Jâse napî, a žëna mi podmëtni čâpricu, te jâ čòpli, čòpli, a ne pâda mi nâm štòj e.*

Imperativ se koristi i da se izriču zabrane. U tome se značenju javljaju dvije konstrukcije:

- ne + imperativ: *Starîèga väzda poslùšâ, sâmo ne ïdi za jîm. Ne dâte je vîše da je hârcî nîko. Popî tû čâšu rakijê, ne bôj se, žäole! Üzmi, ne bôj se! Ne avêtâ vîše! Ne mëci nöge na astâl! Ne slùšâ tî tû avëtiñu. Ne dröbi! Ne bałezgâ vîše, lëba ti! Äjde ne benâvi! Äjde ne blebëci vîše, obrâza ti! Ne brzâ, brâte! Ne müci se! Ne dřzi mi prëdiku, obrâza ti! Ne ðgâ tâogân.*
- nemô/nemôte + infinitiv: *Nemô se nagrđit o jê čâjê. Ulâste u kùcu, nemôte tû imbreñsât da ye näröd slùšâ. Isfašâ tògâ lëba, nemô ga žälít. Nemôte mi dovodit vîše onögâ kâlijëza. Nemôte jh yî mrâzit. Müci tûn, nemô prîcât! Nemô me muçikât! Nemô me pańkat kâje ne dîräm. Nemôte štò zamjërit. Nemô mi stâlât cükra. Nemô ga štëjët. Nemôte mi prîcât ništa. Nemôte me u televîziju stâviti danâs.*

### 5.3.3. Aorist

Aorist se u pripovijedanju javlja uz druge pripovjedačke glagolske oblike u istome pripovjedačkome činu, kao oznaka, kako Pešikan (1965: 199) navodi, „tuđih svršenih radnji ako se pričaju prema sopstvenom zapažanju“. Tako je i u njeguškome govoru: *Pöcëše da se nabâv au kr ve. D goše se köze, ost de se be<sup>s</sup> st k . Ümr   mi m  z pro  t s i önd  ne d do e  ni v se. Ov  v du pod go e br  ca Ra  evi i.*

Aorist nalazimo i u uslovnim rečenicama: *E, ž olu f la, da st de j  z g  dinu d n h, da pr d zi A stria, n  bi N  g  si b li bez yod . N  smo b li z  dov  ni ot por  dic  k  eni dvo ca u C n u G ru, da mi ne   mr  e ov  s n l  n k. H j, d ne dosko  smo, j do,   g  si se.*

Rešetar (2010: 294) navodi da je aorist u uslovnim rečenicama u Crnoj Gori i Boki izrazito čest, ali primjere daje za aorist u glavnoj klauzi, ne u zavisnoj uslovnoj: *d -ga n je n ko obr  io, ub  sega* (Prčanj) i iz Njegoševa *Gorskoga vijenca*, što je aorist u objema klauzama: *francuskoga da n -b  brije a, aravijsko smore sve p top !*

Aorist se koristi za najбли u prošlost: *Opl  v  h ov  kopil  n na l  zu, p  tam n s  d  s  doh da zap   m.*

U primjeru *Odōh da podmīrīm onō žīvō* – aorist je, kako i Pešikan navodi (1965: 199) leksičke prirode. Njime se označava namjera da se kreće, a ne trenutna svršenost radnje.

#### 5.3.4. *Perfekat*

Perfekat se u pripovijedanju često javlja bez pomoćnoga glagola: *U utōrnik ūjtro dāli mi kosījer i ūže da īdēm u žūku. Dōšli tāmo, berē öna. Bīla ovā kūća svē ūjedno. A bīlo jēdan stārī šporēt, pā jena klūpa izā šporēta. Došā nēkī pōp Bōško Radusinović i ostāo na konāk u jās. Bīli mī na Lōvćen.*

Krnji perfekat javlja se i u isticanju rezultata: *Pāle kūće.*

#### 5.3.5. *Optativ*

Optativ se javlja u kletvama: *Gübā īh mōj lēb!*

#### 5.3.6. *Pasiv*

U njeguškome je govoru čest refleksivni pasiv, koji je često i bezličan: *Držālo se stōkē. Odīlo se glādno i gōlo i bōso, čūvāla se stōka od mālē šākē. Nīe se imālo žē zarādīt. Zakrīvīlo se, zajādīlo se, mūka je bīla. A ovō u ūkolinu – tō sē svē örālo i kopālo. Bīlo je ū planinu nēsto pītomē šūmē, jāsēna i dūbovine, pā se sēklo. Šēklo se līsta. Tō se dijelīlo pētē gödinē. Nīe se poznāvālo e se kōlē. Nīe se kosīlo niti se imālo žē kosīt, nego sē svē örālo. Kā' se pōčēlo kosīt kod jās – kāt se pōčēlo napūštāt sēlo, pā se zalivādīlo i tādār su se pōčēli lūdi čāk i učīt kosīt pomālo. Īlo se u Štirōvni<sup>g</sup> gōre, pā sīpom, pā öndā ga nōsi na katūn dōlē, pā se tō sūšī, pā öndār kōnima tō sagōni dōlē u Nēgūše. Brālo se šekrāma, pā prigōni pri kūći tūn, pā otolēn – dešāvālo se pōtrī pūta odolēn pjēški da se īdē s kōnem u Nēgūše dōlē da se priprēmaū dīva, pā se sādīla vēlikā krtōla tūn, prodāvālo se po Bōki. Pā kād zavři svōju imovīnu, öndā īlo se po nādnīcāh da se örē, da se kopā, da se o jādu rādi. Tūdīe se kōnima odīlo väzda. A prīe nīe se imālo štō pokosīt, svē se rādīlo. Nō se ovō raselīlo, nāviše u Bōku. Svē se tō razrūšīlo i pōnīēlo i tō. Āda nīe se prīčālo frāncuski nō crnogōrski. Znālo se svē kāko se štō zovē. Väzda sē kūpīlo, sēdnīci. A sāmo se izdīzālo gōre. Rādīlo se. Nīe se odīlo na rabōte, nīe plātā bīlo, žīvjēlo se o<sup>d</sup>stōkē. Odīlo se ū drva. Prodāvāla su se dīva, kostrīka brāla. Kostrīka se dāvāla žīvōme. A brālo se i ū goru, ali se pasālo. Ūjēn se brāo līs i slāgāo u stogōve. Nā Vēbu se žīvjēlo dōbro naspram ovīeh drūgīēh sēlā. Bīli mī na Lōvćen, bregāde is cīvīlīeh nāhijāh i otūd se pokūpīlo da se berū dīva za Cetīne. Oslobodīlo se,*

*nêmā se pârā. Štô se imälo – tô se pròdâlo. Onô se bîlo porazmäklo, po râbôtâ pôšlo. Tû u sredînu, pošto je podvôdno, ako se usjâla šenîca, ižëla je vòda zîmi.*

Pasivne konstrukcije s trpnim glagolskim pridjevom rjeđe su, a javljaju se takođe uz obezličenje: *Strâdâlo je tô, da bôk sačüvâ, äpšeno, prebîjâno. A lânîk je i opâlêno i izgorêlo svë. Tô je svë dîgnûto pôslîed. Nèkad se računâlo kâd döžë pût da je svë rîšešeno.*

### **5.3.7. Perifrastični modalni glagolski oblici**

Jovan Vuković (1954) govori o nekoliko perifrastičnih modalnih oblika tvorenih pomoćnim glagolima *imati* i *htjeti*. Nekoliko tih oblika nalazimo i u njeguškome govoru.

#### **5.3.7.1. Konstrukcija preteritalno imât + infinitiv**

Vuković (1954: 17) konstrukciju glagola *imati* u preteritu (aorist, perfekat ili, rjeđe, imperfekat) i infinitiva dovodi u vezu sa situacijama „koje govorno lice iznosi kao očigledne doživljaje. Izrazi sami po sebi služe da istaknu očiglednost situacije i da pritom potenciraju mogućnost realizovanja datih nerealizovanih glagolskih radnji (stanja) u prošlosti.“ Za ovo navodi primjer iz Njegoševa *Gorskoga vijenca*: *imah mrtav panut od smijeha*.

Konstrukcija je u našem korpusu zabilježena u perfektu: *Öni su se imâli strâvît.*

Umjesto infinitiva ne može se upotrijebiti *da* + prezent, glagol u infinitivu je uvijek perfektivni, a glagol *imati* ne može se naći u odričnome obliku.

Pešikan (1965: 205) potvrđuje ove Vukovićeve nalaze i za srednjokatunske i lješanske govore, predlažući preciziranje Vukovićeve opisa konstatacijom da se „ovim oblikom kazuje zamalo, jedva izbegnuta nepovoljna prošla radnja (nepovoljna bilo sa stanovišta govornog lica, bilo sa stanovišta subjekta)“. Ističe i da imperfekat u srednjokatunskim i lješanskim govorima u ovoj konstrukciji nije ovjeren.

Druge konstrukcije koje Vuković (1954: 8–18) navodi s pomoćnim glagolom *imât* u njeguškome govoru nijesmo zabilježili.

#### **5.3.7.2. Imperfekat glagola šcët + infinitiv**

Ovim se složenim glagolskim oblikom kazuje potencijal za prošlost – posljedica koja bi proizišla da se kakva druga radnja izvršila ili nije izvršila. Javlja se od nesvršenih i rjeđe od svršenih glagola: *kâko ne čâhû bît, čâhû fâtât mäčke, čâh po fjye lîvâdâ bôs üvečëigrâti, pâ ga čâhû pítât, čâhû*

*pràsàd svè pùcàt o tê trâvë, cágù se šálít ové nèvjeste; câhù pri' e rëc, câh pànùt, câhù te ubìt za oní pañoč.*

Dva su značenja ove konstrukcije: značenje potencijala u prošlosti i značenje habitualizovane radnje u prošlosti. Modalnu upotrebu među navedenima imaju primjeri s perfektivnim glagolom: *câh pànùt, câhù te ubìt za oní pañoč*, koji označavaju da je postojala mogućnost da subjekat padne ili da neko nekoga ubije zbog hljeba (*pañočka*).

Zabilježili smo samo jedan primjer odričnoga glagola *šcët*: *nêcâhù ga vâtât nïkad više*. Primjer je to rečenice u kojoj se imperfektivni glagol uz odrični glagol *šcët* javlja u značenju potencijala imperfekta (prošlosti).

Ostali primjeri nemaju modalno značenje, već se njima kazuje radnja koja se ponavlja u prošlosti. Kako i Vuković napominje (1954: 28), u ovim bi se primjerima umjesto potencijala imperfekta mogao upotrijebiti pripovjedački perfekat. Kao što se iz brojnosti primjera vidi, prevashodno se u ovome značenju javljaju imperfektivni glagoli.

#### 5.3.7.3. Imperfekat glagola *šcët* + imperativ

U njeguškome govoru u ovoj je konstrukciji u imperativu perfektivni glagol. Pored te morfološke osobenosti, semantičke razlike u odnosu na konstrukciju imperfekat glagola *šcët* + infinitiv nema. I ovim se oblikom kazuje radnja koja se dešava po nekome običaju, učestalo se ponavljači u prošlosti: *pâ cágù dôži, a òn je câše skìni, pâ câše mi otâc izâži kâ nâ yr tê glavičë i öndâ me zové üvečén, a bilo je u Vršán põneže žîvâ vöda, ali lûdi câhù nèkâko bist'jernë naprävi, a câše se i râžanî lëb um'esi, öcâhù mi upřti oné sakëte, pâ nòsi i ne pítâ, câše se ufâti köza*.

I ovaj oblik i oblik s infinitivom koriste se samo za kazivanje ličnih doživljaja ili svjedočanstava, ne u pričama po čuvenju. Tako je i u srednjokatunskim govorima (upor. Pešikan 1965: 206).

#### 5.3.8. Infinitiv / da + prezent

Isključivo *da* + prezent uz prezent glagola *šcët* u značenju „željeti“: *Öću da se dignëm. Lûdi danâs nêće da râdë, nêće da prieňâ bez nišedâra, sâd nêće nïko da kopâ, a danâs öće da se provòdî po tr̄ies i pe<sup>d</sup> gödînâ, a mlâdi nêće da rabötaū ni dòma, a ne da idû drügôme. A nêće vödu da doždënë nïko. Nô mi zböri kâko tô nêće da uvëdû tô slövo š. Èvo viži, öće sâ<sup>d</sup> da dokâžû da ne postöi crnogòrskî jezîk. Öće svè da izmijenë*.

U futuru I može se javiti *da* + prezent ili infinitiv: *Öće da pànē. Néće sàd bjéžät. Pà će pòd staròs da se üčí kàko trèbā do jèba dolàzít. I žë́će da jh povèdū? Više češ od mnène da žívníš.*

U složenome predikatu uz modalne i frazne glagole javlja se i infinitiv i konstrukcija *da* + prezent:

- infinitiv: *mî kât smo pòčeli kosiť; trèbá jh učít da stív'ečú râdné návike; môrào je i ôn zadírât ümežu; kô tô mòže vjérovât; nív' esu šcèli dozvoliť, pâ nív'e stív'o s jôbom zboriť talijánski; čöek ako je bûdala, ôn ne mòže lukáv bít*
- *da* + prezent: *jâ sam pòčeo da örém i da izagònîm volöve, a nív' esam imão četrnáez gödínâ; tô su vélkí šnègovi ználi da pánû; môrâla sam petnâz dánâ da râdím; pòčeše da se nabávľaū krâve; i nív'e mògâ da izâže.*

Katkad se različiti oblici upotrebljavaju i naizmjenično ili u istoj rečenici: *Ne mògû ovê krâve ni sív' eno da ýjú kolíko je sûho... Vručína je, ne mòžemo râditi níšta, pâ mälo odmârâmo, äda štô čemo činèt.*

Statističku analizu nijesmo vršili, te ne možemo odrediti koja je forma češća.

### 5.3.9. Povratni glagoli

Neki glagoli su izgubili povratnost: *odmârâmo mälo, jâ o svôme živòtu brînêm o'četrnáesté gödiné, tî dvâ sèla su pòtpuno iselíli, öni su prétěžno preselíli u tû Böku, Vŕba nív'e selila níže, tâmo je tâ pečína i tû su öni dosełili i öndär su se öni razdvoili.* No i to nije dosljedno, jer kod istoga informatora čujemo: *tû su öni dosełili i tû su se u jednu pečínu bîli uselíli.*

## 5.4. Sintaksa rečenice

U ovome segmentu pažnju čemo posvetiti veznicima složenih rečenica i kongruenciji na nivou proste rečenice.

### 5.4.1. Veznici u složenim rečenicama

Veznici *mâ*, *äma* i *ëma* javljaju se s adverzativnim značenjem:

- *mâ: nèko je jéo i zlâtníem i srëbrníem ožicáma, ma mî nív' esmo mògli nidrvëni ema okùčít, jer sam čujâ da su dòbri bîli – siromâšni mâ pòšteni, a velé ìmâ i mèžedâh, mâ jh jâ nív' esam vîžela. Ostârao je, mà je àvîzan kâ da mu je šesêt.*
- *äma: A štô su ni oní osamnáesté pòni eli, äma ne uspjëše sàd da dobìjú.*
- *ëma: Tâko ti je ön činjó, èma nív'e više došâ.*

Veznik *a* ima

- adverzativno značenje: *jâ zbörîm cùkár, a mõže i šećér, ma nè na Nëgûše. Nego nêmâ svîvetla pûstôga, a žè nêmâ svîvetla – nêmâ živôta. Tô je bîla zimnîca, a kònima dâvâlo se vîlo målo kostríkê. Kod nàs je prêtëžno bîla kostríka, a viša je målo kod nàs.*
- vremensko („čim“): *Bâčí onú poňâvu na sèbe i – sà lègné, zâspí. Čèklići su svî spömenice imâli – i danàs à mînëš Čèkâne, äko pûhâ vlëtar, svë letë spömenice böračkê.*

Veznici *no* i *nego* javljaju se u adverzativnim rečenicama:

- u odričnoj rečenici: *Tô nî'e imâlo lîstrê, nô se dâskâma i slâmom pûnîlo, Nî'esu kâ drûgî, nô smo bîli zâdovôlni ot poròdicê, Nîje bîlo žävola i televîzije i râdija, nô se sküpi lûdi starî; Nêcu jâ nîšta, nego štô čete vî popît, Nî'e se kosîlo nîšta niti se imâlo žè kosît, nego së svë örâlo*
- u potvrđnoj rečenici: *Îmâ još gröbôvâ, nô su zârâsli; Pâ je tô zârâslo, nego ovî planinâri prolazë često. Tô je gospockô bîlo, nego së brâla ovâ břs<sup>t</sup>.*

i uz komparative:

- *A danàs ù pleme nègûškô nêmâ poròdicê kojâ lèše ne žîvî nô jmje ikad iko žîvî, Nîje mi nîže lèše nô ožen, Sûjmâli smo za dvî'e kûce èsu više za Talijâne nô za partizâne, I bôlî su nô ovî nâši; ...da se bôle isplâti kupovât dřva nego držât kònâ, ali ovê gödinë je nèšto pedesêt pôsto lošî'e nego prije.*

Nije ovjeren veznik već.

U njeguškome govoru javlja se emfatičko-adverzativni veznik negativne rečenice *a ne*: *Mlâdi nêće da rabôtaū ni döma, a ne da idû drûgôme. Ne brënujû me više žaołom ni döma a ne kô drûgî da je u jäde. Cřče i círikavac ù goru, a ne čelâd. Ni döma ga ne fermâu a ne vî da mu se obřcete.*

Uz veznik *niti* glagol je u potvrđnome liku: *Nî'e se kosîlo nîti se imâlo žè kosît. Nîti je kosîo imovînu, niti örâo štô.*

Uz veznik *dok / doke* jaljva se glagol i u potvrđnom i u odričnome obliku:

- *I màma mu je dövi'eka jaokâla dok je napûnîla stô gödînâ, tâkô čes i tî dok ûmrëš. Lökni ga mälo dok je pomûzêm. Kâžu – üvečê bi râdî, vâdîo krtôlu dok mřkné, i sâmo döžé, mözda sât vrëmena zâspí il ne zâspí, i na Danîlov Grâd dok svânë döži. Sâd je läko kâd ìmâš pêglo na strûju, nô prije sumprešom dok ti rûka opâne.*

- *Imao bi tû da čoplîš, jùnâče, dok te p̄rstí ne zabölê. Bòle bi yi bîlo da pripázíte mâlo dok yi n̄lesu štö lašunìl. Néce drùgë glèdât dok mi oné ne yrné.*

Veznik *te* ima ova značenja:

- relativno: ...ovî te su odîli da ücē jezîke tâmo. Tâ crkva tâmo te je ujtô borôvle te se vîdî. Pâ oprâši te mu nêmâ kô; žed ovögâ tè je sâd; uyrh oné glaviçe göre Bäblâk te se zovê, tô su ti bîli dvâ-trî brâstva te su mâlo bôle žtvjeli
- sastavno: izidêmo ôdèn po jeno trî mjèsêca lèti te pokösimo trâvu, imâmo i nèkâ stârâ kôla ovüdije po planîni te trańamo šjîma; nîje se mögla vêzât i öndâr napràvi ovâkô od oné vrëće, tâko nèkâko, te to svêži
- posljedično: ôn bögami dâde te ga poprâvîsmo, držâli su im ostüpnicu na Môjkovac te su òni pasâli za Albâniju, svrsnû mi nêsto te se vrnüh döma
- finalno: i òni su šcëli tô dâ-ti iz Bökë vîc vòdu te nè bismo danâs bîli bez yodê
- kauzalno: pâ su dòšli Kustudije i pomögli te su ubili nèkolka Talijâna

Veznik *đe* upotrebljava se, mimo mjesnih priloških klauza, u ovim značenjima:

- relativnom: odâmno ne zdizêmo na Vršan, ni ovizi žë sam s' ùdala ni ovizi möi, Monterôsa žê negöva
- eksplikativnom: kâd jh viže žë idû, läknû mu, viži ga žë baglačâ svâšta.

U uzročnim rečenicama uobičajen je veznik *e*: *Pâ stâvlâj kamêne da isprâvîš da ne prekrîvî e* će prekrîvît i pânût i samâr i bâle i svë. Većinom su se bazirâli nâjvce i köze e je lâkše držât. Kostûrnica je bîla jëdna e je ùsko bîlo. Nâlešë bi bîlo prèdvečë e ujtoku dâna jâ môrâm šeširîc e mi pûstâ vručîna škodî. Bögami sam zaigrâla koliko mi je râdosno bîlo e sam döbila držâvu i onô zâšto su se möi prèci borîli. Môrào je stoki sprêmit zimnîcu e se nîje imâlo žë kosit. Ni sîr nîje kâ stôđe bîlo e je vručâ vëlîkâ. Vûkôvâ nêmâ e nêmaū štö čiňet. Nâpřo se e sam bîla žënskô.

Veznik *e* upotrebljava se i eksplikativno:

- u objekatskim klauzama: Nîje se poznavalo e se kôlë. Åko ste čujali e je umro, e ga je srce okinulo. A danâs kât čujem e svë môrâ držâva dât... Znali su e râdîš za partizâne, e si komunîsta. Sûjmâli smo za dvje kûće e su više za Talijâne nô za partizâne. Mî smo mîslili e će ovî stârî žtvlet jôš.

- u predikatskim klauzama: *Nō je srèća e se mî razdvojìsmo*
- u atributskim klauzama: *Jëdan mi ròžak da ponèsē vñes na Lôvćen e se ròdila ževôjka, napñjè se kâ...*

Kao uzročni veznik javlja se i zašto: *Nêmâ žë drûgô zašto nñ'e pošào ni ù drva ni u rabòtu. Ŏžen ìmâ dòsta ri'ečî talijânski'eh zašto smo bîli blízu Bòkë. Nñ'e jmu möglo bit nñšta kâ drûgôme zašto je ostào vjéran krâlu Nikòli.*

Od dopusnih veznika potvrđeni su ovi:

- iako: *ćâhû prâsâd svë pücât o'jê trâvë, pâ iäko je sâva. Jâ mîslîm da se nìgje ne žîvî štò se ŭžen u ovô mjësto žîvî, pa iäko se žälë.*
- mada: *Pâ smo mî mlâžî dòsta pönešto naučili tâkô, mäda se nñ'esmo mlògo ni ìnteresovâli dok je žîv bïjo stârî. Nòsîm, nòsîm ovê gödine, mäda, žäoli ga znâli, nñ'e glâtak živôt bïjo.*
- premda: *Premda je zârâslo, ali tî möžeš pasât.*

U željnim rečenicama veznik *da* može stajati u inicijalnoj poziciji: *Da j se podîć, ovñema stârîjema, iš!*

Iuzimanje se u njeguškome govoru iskazuje kroz nekoliko konstrukcija kojima su u osnovi prijedlozi u priloškoj funkciji:

- bez: *nñ'e zîmîlo bez dvñ'e poròdice kojê nñ'esu imâle kùću ôdën, otolén nêmâ nîko bez ñona, a sâd nêmâ bez Bélo, i svë onô odérû bez onî tapâlak debëlî, svûže je pâdâlo bez ôdën, sëstre su mi se üdâle bez ovâ nâjmlažâ, da nêću žîvjët bez petnâez gödînâ, pôjmâ nêmâm bez na jê papîre da vîdîmo, a sâd ne nêmâ u cîjelë Mâjstore bes troîca, žë si tô vîžela bez ŭžen.*
- bez da: *ali štò jú ja bez da pogrñ'ešîm nëšto*
- do: *nñ'e tâmo nñšta ostâlo do bëçâline i râzvaline, nñ'e nñšta ostâlo do kâmi studènî*
- nâko: *nêmâ nâko ovâ jëdna kùća te su Batrićevići od nñh, jâ nêmâm nâko čëtiri râzrëda, u tê čëtiri râzrëda nêmâ nâko pe-sez žâkâ, jâ nêmâm nâko jëdnu šcérku, i tâkô nêmâ nâko tâ jedna kùća, nêmâ nâko pë-šes krâvâh, nêmâ nâko ovê dvñ'e kùće, mî ne lîcîmo nâko sëbe, ñoni në znaù dâle nâko onô štò proçîtaù.*

Prilošku upotrebu *bez* (kod najstarijih i *brez*) sa značenjem „osim, izuzev“ potvrđio je i Rešetar (2010: 284) na teritoriji Boke i Crne Gore, kao i u nekim predjelima Bosne.

Glagol je uz *do* i *nāko* odričan. Ovjerjen je i primjer s potvrđnim glagolom: *kò je imào dòbro imâne, nāko zbišla kàt su sùše vèlikè bîle, i mögao je živjet*.

U upitnim rečenicama često izostaje upitna rječca *li*: *znâte žësu Gôrnî Pòbori, òće koî sôk, öću ti dàt jènu kecèlicu*.

#### **5.4.2. Kongruencija**

##### *5.4.2.1. Kongruencija zamjeničkoga i pridjevskoga atributa kad je imenica u konstrukciji s brojevima*

U njeguškome govoru, kao i u okolnim govorima, konstrukcija imenice i broja uz pridjevski ili zamjenički atribut ima specifičnu kongruenciju. To je sugerisao i Rešetar (2010: 281) za crnogorske govore, pri čemu, kao između ostaloga i njegošolog, skreće pažnju na Njegoševe primjere: *vidiš ove pet stotin momčadi i navrtite te pet šest ovnovah*, „koje sam shvatio kao akuzativ množine muškoga roda, dakle kao oblik koji odgovara logičnoj množini od *momak*, odnosno *ovan*“. Rešetar (2010: 282) navodi takve primjere za Prčanj, Mrkojeviće (Bar), Pipere, Cetinje, Ozriniće, Crmnici, Vasojeviće, dakle za širu teritoriju Crne Gore. Pešikan (1965: 208–209) takvu situaciju potvrdjuje i za srednjokatunske govore.

Njeguši se (a vidi se to i po Njegoševim primjerima koje citira Rešetar) uklapaju u tu sliku. Primjere savremenoga govora navodimo u nastavku uz osvrt na redoslijed riječi u takvim konstrukcijama.

Čini se, naime, da postoji razlika u redoslijedu riječi u zavisnosti od vrste atributske riječi. Ako je atribut zamjenica (a u korpusu imamo ovjerene samo primjere pokaznih zamjenica), onda će se on naći uglavnom ispred broja: *ovî dvâ sëla nàjvišâ, tô su tî dvâ slùčâjâ, öni dvâ rëkû, svêži je za onê dvâ krâja, naprâvi'o bi tê čëtri kilometra, tî dvâ sëla su pòtpuno iselili, žësu bîli onê dvâ-trî dâna, ovî dvâ pasâše, mìslîm da će dôć ovë dvâ dâna, onî dvâ u Tìvat, ovî dvâ màne*, uz rijetke izuzetke: *izâspi na jeno mjësto dvâ-trî tê korëta*.

Ako se pak u funkciji atributa nađe pridjev, onda se on pozicionira uglavnom između broja i imenice: *jâ sam väzda držao po dvâ döbrê bijâna, o'd dvâ röženê brâta*, ili pak iza imenice:

*u kòrotu su є jm ѹmri<sup>j</sup>eše dvâ sîna mlâdē*, a zabilježen je i primjer da su oba atributa (zamjenički i pridjevski) u postpoziciji: *imāmo dvâ trâktora onê mâlē*.

Ta se situacija u pogledu reda riječi razlikuje od srednjokatunskih govora, za koje Pešikan (1965: 209) bilježi da se i pridjev i zamjenica u ovakvim konstrukcijama nalaze uvijek ispred broja.

Iz navedenih primjera može se izvući još zaključaka.

Zanimljivi su oblici: *umri<sup>j</sup>eše dvâ sîna mlâdē*, *imāmo dvâ trâktora onê mâlē*, *držao po dvâ döbrê bizîna*, *o<sup>d</sup>dvâ röženē brâta*. U literaturi se ovi oblici različito tumače. Rešetar (2010: 282), kako viđesmo, smatra da u takvim konstrukcijama nije u pitanju ženski rod, već da je „kao često kod brojeva!“ zamijenjen nominativ akuzativom (osim uz imenice srednjega roda, đe je zaista u upotrebi ženski rod). Pešikan (1965: 209) pak kazuje da se „oblik ženskog roda često javlja i za druge rodove, naročito za srednji“.

Promjena roda atributa uz imenice srednjega roda potvrđena je i u njeguškome govoru, ali uz njih se zamjenički atribut ne javlja u ženskom (kako navode za svoje govore i Rešetar i Pešikan), već u muškome rodu: *ovî dvâ sëla nâjvišâ*, *tî dvâ sëla*. (Za pridjevski atribut nemamo više primjera.) No čini se da je za ostale slučajeve, barem kad je njeguški govor u pitanju, ipak Rešetar u pravu i da se uza sve brojeve veće od jedan javlja akuzativ množine: *svêži je za onê dvâ krâja*, *izâspi na jeno mjësto dvâ-trî tê korëta*, *naprâvi<sup>j</sup>o bi tê čëtri kîlometra*, *є jm ѹmri<sup>j</sup>eše dvâ sîna mlâdē*, *o<sup>d</sup>dvâ röženē brâta*, *u tê čëtiri râzrëda*, *o<sup>t</sup> tê pêt* (lûdî). Ključni argument nalazimo u primjeru: *n esam imâla p n e sedamn es*, *od n epun e sedamn es*, u kojima se uz imenicu ženskoga roda i broj veći od pet javlja atribut u akuzativu umjesto očekivanoga genitiva. Tako je i u primjerima: *s d n m mo n pun e tri sta* (stanôvn k ), *po č tr est  v c  smo n še im li*.

Da se i ova crta mijenja pod uticajem standardnoga varijeteta, razvidno pokazuje (doduše u korpusu usamljen primjer) novije imenice (*rezerv r*) sa uobičajenim standardnojezičkim morfološkim kategorijama atributa: *A t u n yr K sca su Austrij nci b li napr vili dv   gr omn  rezerv ra*.

Dakle, može se zaključiti da se uz brojeve 2–4 u njeguškome govoru, kao i u okolnim crnogorskim govorima, atribut ne javlja u obliku paukala, već u množini. Tako je i uz veće brojeve. Atribut se uz imenicu u nominativu javlja u nominativu (nastavak *-i*), a uz ostale padeže u akuzativu množine (nastavak *-e*).

#### 5.4.2.2. Kongruencija predikatnoga dijela s imenicom u brojevnoj konstrukciji

Kad se u funkciji subjekta nađe broj ili brojevna sintagma, predikat je u muškome rodu u množini:

- muški rod: *iz ovögā sëla su dvâ-trî poginûli, dvâ strîca su bîli nësto dùže u Ameriku, ovî su dvâ bîli oženeni, stò tries Nëgushâh nî'esu šcëli üzët pùške, dvâ su tåmo ostâli – poginûli, bîli smo náz dvâ bräta,*
  - jednom zabilježen i glagolski pridjev u predikatu u srednjem rodu: *trî su mlîna bîla*
- srednji rod: *tô su ti bîli dvâ-trî brâstva te su mälo böle živjëli, tî dvâ sëla su pötpuno iselili.*

#### 5.4.2.3. Kongruencija sa zbirnim brojevima

Zbirnim brojevima označavaju se osobe različitoga pola: *oni su obadvoe ümrlî, sâmi smo mî dvöe, kod nás su obadvoe ümrlî, mî dvöe, ovî tröe, kâ su dvöe.*

Zbirni brojevi upotrebljavaju se i naizmjenično s brojevnim imenicama na *-ica*: *Sâmi smo mî dvöe, a dolazë oni. Pošećau ne. I nemâ štò, nô dolazë. Nî'esu kâ drûgî, nô smo bîli zâdovoljni ot porödicë kâ ūeni dvoïca u Crnû Görû* (govori muškarac o sebi i ženi).

No za razliku od brojevnih imenica na *-ica*, kojima se uvijek označava osoba, zbirni broj *dvöe* javlja se i uz imenice kojima se označavaju druga živa bića, tipično konji: *vazde smo imâli dvöe kôñâ, sagoniš o s Lôvcena dvöe kôñâ dîrvâ* (ali kod iste informatorke *pödvâ vôle smo imâli*), *dočerâ na po tröe kôñâ*, a zabilježen je i primjer upotrebe ovoga zbirnoga broja uz toponim *Zäläzi*: *bîli su tåmo i dvöe Zälazâh – Mâlî i Vëlt.*

Kad se zbirni brojevi javlja kao atributi uz zamjenicu u subjektu, ta je zamjenica uvijek u nominativu (ne u genitivu): i *ovî tröe, sâmi smo mî dvöe*. Tako je i u brojevnoj konstrukciji s osnovnim brojem: *kâko smo mî dvâ jëli*.

U obezličenim konstrukcijama javlja se u genitivu: *bîlo je nás jëno pë-šëstoro, ìmâ ne pëtoro u cîvelô sëlo.*

Uz zbirne brojeve predikat je u množini: *a trëbâ da ležê dvöje, kâ su dvöje – öndâ je müka, kod nás su obadvoe ümrlî.*

#### 5.4.2.4. Kongruencija sa zbirnim imenicama

Uz zbirne imenice na *-ad*, koje u njeguškome govoru (kao i u drugim crnogorskim govorima) imaju hibridnu paradigmu (o čemu je pisano u morfolojiji), predikat je u množini, a pridjevi i glagolski pridjevi u predikatu u srednjemu rodu: *štò cëläd ne ū, präsäd su odila, kôlko su tô fîna*

*čëlād bîla, držîm pîlād dök su mâtā, da dàdêm prâsâdima da lôčû, a në čëlād da ostânû, ne rîlâū sâmo prâsâd, nô i čëlâd pònekâ.*

S druge strane, atribut je uz ove imenice u ženskome rodu jednine: *nâša prvâ čëlâd su zborîla, rökćû onâ prâsâd, onâ magärâd, čëlâd pònekâ, ìmâ ovudi'én dîvîe prâsâdî.*

Uz zbirne imenice *brâća* i *gospoda* u predikatu su pridjevi i glagolski pridjevi u srednjem rodu u množini: *tô su bîli jedni dîvnî lûdi, jedna gospoda prâva, brâća su se nèkad i bruškëtom dîjelîla.*

Uz zbirnu imenicu upotrebljava se zbirni broj: *u svâkû kükû po pê-šëstoro žecê, bîlo je u jîh ütrî kükce dvâdës i tröje žecê, šesnâestoro mâlë žecê, tâ je krâva spâsîla šesnâestoro žecê.*

Imenica *govëdo* ponaša se kao zbirna imenica (upor. morfologija): *mî smo po dëvetoro-dësetoro gövëdî ovüdi'e vëzâli, jôš ìmâm desëtoro unüčâdî, tröje prâunučâdî.* I imenica *kön* gotovo bez izuzetka se javlja uz zbirne brojeve: *sagon'yo s Lôvçena dvöe könâ, doćerâ na po tröe könâ, ìmâ dâ-ti petnâestoro könâ.*

#### 5.4.2.5. Kongruencija atributa i predikata uz brojevne imenice na -ïca i -ïna

Imenice na -ïca (kojima se označava grupa od dvije do četiri osobe: *dvoïca, troïca, četvorïca*) u njeguškome se govoru tumače kao množina te se prema semantičkome kriteriju i atribut i glagolski pridjev u predikatu javljaju u muškome rodu množine: *ovî dvoïca, kâ ïeni dvoïca u Cînû Görû, nîvesu se mögli dvoïca sumînût, troïca su potpîsâli, öni troïca kâ su pogînûli, nîh četvorïca su bîli u ämeriçkë rûdnike.*

Predikat je uz ove imenice uvijek u množini: *ovî dvoïca pîšû stûdiju, öni dvoïca se cî'o živôt žâpaû.*

Imenicama na -ïca u njeguškome se govoru ne označavaju samo osobe muškoga pola, već grupu od dvije do četiri osobe različitoga pola:<sup>218</sup> *mî dvoïca smo ti ôdën sâmi* (govori žena o sebi i mužu), *öboica na râđno mjësto* (o mužu i ženi), *sâd ne nêmâ u cî'elë Mâjstore bes troïca* (govori žena), *öni troïca kâ su pogînûli* (*žëd, bâba i strîko*), a to je karakteristično i za srednju generaciju: *jâ s dvoïcôm ôjë ne pričam* (o muškarcu i ženi).

Kad se brojevne imenice javе kao atributi uz zamjenicu u subjektu, ta je zamjenica u nominativu: *mî dvoïca, ovî dvoïca, öni troïca.* Po izuzetku zabilježili smo i genitiv: *bîli smo nàz dvâ brâta, nîh četvorïca su bîli u ämeriçkë rûdnike.*

<sup>218</sup> Ta je pojava (bila) šire rasprostranjena. Ovjerena je i u sušednim Ćeklićima (Adnan Čirgić, usmeno).

I u jeziku Nikole I (Nenezić 2010: 187) brojevne imenice na *-ica* stoje za lica ne samo muškoga već i različitoga pola, a kao atribut se često nalazi zamjenica *svi*, koja različito kongruira s imenicom: *svi trojica i sva trojica* (oba puta odnosi se na različit pol). Kod Petra I brojevne imenice javljaju se samo u ovih pet primjera: *dvoica* (dvaput), *dvoicu*, *troica*, *četvoricu*, ali Ostojić (1976: 159) ne opisuje njihovo značenje. Zbirnih brojeva nema.<sup>219</sup> U pismima Radonjića (Krivokapić 2009: 224–225) javljaju se (rijetko) brojevne imenice na *-ica*: *dvoica i troica* (i odnose se samo na osobe muškoga pola) i na *-ina*: *petina i šestina*, a od zbirnih brojeva samo *dvoe* i *troe*, i to u osnovnome obliku.

Brojevne imenice kojima se označava grupa od pet ili više članova formiraju se morfemom *-iňa* (v. tačku 4.4.4.): *petiňa, šestiňa...* Takve su i tvorenice s priloškom osnovom: *dostiňa, višiňa, kolicin a, malin a*. Uz te imenice predikat se javlja u množini, a glagolski pridjev u predikatu je u muškome rodu: *r ekli su mi dostiňa, dostiňa su na m uku b ili, dostiňa su mi zbor ili, zaz iru mu dostiňa* (zavide mu), *d o o e t ad er  oni petiňa te me sp asi e, kolicin a n esu ni d o li  i vi, k o zn a kolicin a su t amo, nekolicin a su napr a ili*.

Jedino je kod imenica *malin a* i *ve ina* (u posljednjem se javlja i drugačiji sufiks) glagolski pridjev u predikatu srednjega roda: *malin a su se  c ela prif at t, ve ina se n e sl ag ala*.

#### 5.4.2.6. Kongruencija atributa uz imenice na *-a* koje označavaju osobe muškoga pola

Uz imenice ženskoga roda na *-a* kojima se označavaju osobe muškoga pola u njeguškome govoru atribut u oba roda kongruira prema semantičkome kriterijumu i javlja se u muškome rodu: *od ov og  kom i e, j edan kom i a m oj, st o n e bi b o d obar kom i a, pok on i t ata me d ao, a m oj t ata se zv ao B o ko, ov aj g azda neg ov, ko  je b o l adika n e zn am, te z ovi n ekakv ga kad ju, ov i kad ja, on i n a  Kustud ja, n ek  Ku ev ja s M irca; n a si Kustud e, t i Kustud e, k om i ja te t uk a – t un bj eh  dv a-tr  str og *.

Tako je u srednjokatunskim govorima (upor. Pešikan 1965: 208).

Uz ove imenice predikatni dio je u muškome rodu u množini: *t o su l adike dr z ali, vl adike su – vl adika Dan ile, p a S ava i V asilija su – ogr adili j enu k icu na M ajstore, p a su d osli Kustud e, i iza oslobo e a n e zn a n iko  e su t i Kustud e*.

<sup>219</sup> Ostojić brojevne imenice označava kao zbirne brojeve.

#### *5.4.2.7. Kongruencija atributa uz imenice pejorativnoga značenja na -le*

Imenice srednjega pejorativnoga značenja na *-lo* nijesmo ovjerili. Jedina imenica takvoga značenja ovjerena je u *Rječniku njeguškoga govora* (2009: 32) s finalnim *-e*: *bronzoglavile* (čovjek velike glave), uz koji zamjenički atribut u muškome rodu: *ovī bronzoglavile*.

## 6. LEKSIKA

Njeguška je leksika različitoga porijekla, u skladu s položajem Njeguša i istorijski burnim vremenima na ovim prostorima te uticajima i dodirima različitih kultura koje su odraz našle u jeziku. Stoga se može govoriti o riječima primarnoga sloja, romanizmima (rijecima koje su iz različitih romanskih idioma koji se govore na talijanskom poluostrvu, uglavnom iz mletačkoga), orijentalizmima (rijecima porijeklom iz turskoga, arapskoga i persijskoga, koje su uglavnom preko turskoga jezika došle u njeguški govor), internacionalizmima, riječima preuzetim iz drugih jezika. O leksičkoj stratifikaciji po porijeklu riječi možda najbolje govorи komentar jednoga informatora s Mirca: *Rěcimo stô, tû je bîlo različitostî: něko je govorîo tavulîn, něko astâl, a něko trpèza, stô nîkad nîko.*

Njeguška je leksika dosad sačuvana u dvama rječnicima. To su *Rječnik njeguškoga govora* Adnana Čirgića (Matica crnogorska, Podgorica, 2009) i *Njeguški rječnik* Dušana Otaševića (Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica, 2012). U pitanju su rječnici različitoga postanja i tendencija, pa i različitih rezultata. Prvi je rječnik za koji je građu (oko 4200 riječi) prikupio terenskim radom lingvist Čirgić, a drugi je nastao kao plod leksikografskoga zanimanja entuzijaste Njeguša Dušana Otaševića, doktora muzeologije, koji je radio u Sarajevu.

Ovde svakako vrijedi pomenuti značajna leksikografska ostvarenja koja su okupila i na manje ili više uspješan način istumačila leksiku idioma Petra II Petrovića Njegoša. Glavni je nosilac tih istraživanja i sakupljanja bio Mihailo Stevanović, kao plod čijega je koautorskoga rada, objavljen dvotomni *Rječnik jezika Petra II Petrovića Njegoša* (1983) – uz M. Vujanić, M. Odavić i M. Tešić; a godinu ranije izašao je i *Rečnik uz Celokupna dela Petra II Petrovića Njegoša*, koji je Stevanović priredio s Radosavom Boškovićem.

Ana Pejanović je istraživala frazeološki sloj *Gorskoga vijenca*, najpoznatijega djela Petra II Petrovića Njegoša (2010).

Svetozar Stijović bavio se *slavenizmima* u Njegoševim pjesničkim delima, kako glasi i naslov njegove studije (1992). No on je tu govorio o riječima koje nose crte i obilježja jezika prije Vukove reforme odnosno koje dolaze iz ruskoga ili opštecrvenoslovenskoga jezika. Takvih riječi u govoru Njeguša danas gotovo da nema, a njihovo postojanje kod Njegoša svakako je posljedica različitih uticaja – od vremena njegova življenja, preko njegova obrazovanja do njegova svešteničkoga čina.

Romanizmima u crnogorskim govorima bavila se u svojoj doktorskoj disertaciji Ana Ž. Tešić (2016), obuhvativši i leksik govora Njegoša prikazan kroz *Njeguški rječnik* Dušana Otaševića (2012).

Italijanizmima kod Petra I i Petra II Petrovića Njegoša posvetila je značajan dio svoje disertacije Cvijeta Brajičić (2016), pri čemu je autorka italijanizme posmatrala na različitim nivoima jezičke strukture: fonologiji, morfologiji, sintaksi i semantici.

O leksičkim slojevima i romanizmima u jeziku guvernadura Radonjića dva je rada objavio Miloš Krivokapić (2012: 249–261 i 2015: 391–397).

Premda orijentalizmima povodom govora Njegoša (kao teritorijalne jedinice) i znamenitih Njegoša u literaturi nije posvećivano ni približno pažnje koliko nalazimo o romanizmima, ovde možemo pomenuti nekoliko kraćih studija koje nalazimo u okviru monografija ili časopisa: Asim Peco, „Turcizmi u Njegoševom Gorskom vijencu“ (1990), Vojislav P. Nikčević, „Turcizmi u crnogorskem jeziku kao kulturno-istorijski i civilizacijski izraz (na primjeru Njegoševa jezika)“ (2004), Adnan Čirgić, „Orijentalizmi u crnogorskome jeziku s osrvtom na Njegošev jezik“ (2014).

Kako rječnika standardnoga crnogorskog jezika nema, leksemi se u ovome segmentu ne mogu pouzdano teritorijalno omeđiti, te to neće ni biti cilj ovoga odjeljka. Umjesto toga ukazaćemo na one slojeve leksike koji etimološki pripadaju različitim izvornim jezicima, pri čemu ćemo se zadržati na najvećim skupinama te navesti romanizme, orijentalizme i riječi domaćega (praslovenskoga) porijekla.

Lekseme u ovome poglavlju kategorizujemo prema semantičkim poljima: ljudske osobine; porodični odnosi; kuća, okućnica, urbana infrastruktura; hrana i piće; sredstva za pripremu, čuvanje i služenje hrane i pića; sredstva za održavanje lične i kućne higijene; osobine predmeta; odjeća; prijevozna sredstva; alat; zanimanja te priroda, biljke i životinje.

## **6.1. Leksika primarnoga porijekla u govoru Njegoša**

Pod domaćom leksikom zabilježićemo većinom riječi iz Rječnika njeguškoga govora (Čirgić 2009), od kojih su neke danas, s obzirom na ubrzanu industrijalizaciju (poljo)privrede, arhaizmi i na Njegušima. Četrdesetogodišnjaci, recimo, ne znaju što je *jaram*, što nije neobično budući da na Njegušima nema više volova, a ni par postojećih konja ne služi oranju. Činjenica je i da stari zanati izumiru, sa sobom odnoseći i raznovrsnu leksiku.

- **ljudske osobine:** *glībāv, jādan, nārāv, pāmētan, rōm/hrōm, srām / sramōta, čēlāde* (osoba)
- **porodični odnosi:** *porōdica, žēd* (starije žene koje imaju unuke svojega muža nazivaju *žēde: jesenās mi je ūmro žēde*), *bāba, otāc/otāc, mājka/mājka, sēstra, brāt, svēkar, svēkra, svōjta* (rodbina), *tētka, ūjāk, strīc, bližīka* (rodbina)
  - neki su informatori sugerisali da se u Raićevićima kaže *rōdica*, a u Erakovićima *rožāka* (što je trebalo ukazivati na bliskost govora Raićevića s bokeškim govorima odnosno Erakovića s cetinjskim govorom), no to nijesmo uspjeli potvrditi kao pravilo; leksem *rōdica* ovjeren je u transkriptima u raićevičkome zaseoku Džupani, a informatorka je rođena u Vrbi; danas smo u Raićevićima čuli i *rožāka* i *rōdica*
- **kuća, okućnica, urbana infrastruktura:** *obōr* (tor, dvorište), *lēsa* (vrata od pruća), *pētar* (tavan), *bāština* (njiva), *vigān* (kovačnica)
- **hrana i piće:** *bābe* (tanko prženo tijesto koje ostane nakon miješanja hljeba), *badnēvo zēle* (kišeli kupus), *dīna* (lubenica), *drōb* (organi za varenje), *gōrnica* (slanina), *jāmuža* (tek pomuženo mlijeko), *kuplāvīna* (skorup sa surutke), *na kōkōte* (glavica kupusa na četrtine), *raštān* (zeleni kupus), *skörūp* (korica od mliječne masti koja se stvori kad se mlijeko nakon kuvanja ohladi), *zēle* (bijeli kupus)
- **sredstva za pripremu, čuvanje i služenje hrane i pića:** *brašnenīk* (mala torba s hranom za put), *cr̄epnā* (posuda od gline u kojoj se peklo ispod sača), *ćedīlo* (platno za cijeđenje varenike i povezivanje sira), *kötā/kotāo, pepelāk, stōlnāk, sūd* (mn. *sūdi* – posuđe), *suprāsnica* (između pepela i žara), *tvorīlo* (kalup za pravljenje sira)
- **odjeća:** *cr̄evlā* (cipela)
- **alat:** *rālo* (alatka za oranje), *jārām* (dio rala: *jārām povežūlē dvā köna ili vōla s vōjnicāma*), *jemjēž* (dio rala, raonik), *pūstine* (dio rala pravljen od vune: *pūstine se mēćū nā vrāt vōlu il kōnu da ih jārām i teřige ne bi žūlāle*), *rālica* (krivo drveno držalo rala), *vōjnica* (dio rala: *vōjnica je onō dīro pomežu kōnāh ili vōlōvāh te se vēžē za jārām*), *gūžba* (dio rala: *gūžbe su bīle köžnē ili mētālnē, da se vēžū vōjnice za jārām i rālicu kłīnovima i kötvōm*), *gvōžža* (klopka od gvožđa za hvatanje divljači), *klīn* (dio rala: *Klīnovi su bīli drvēnī dvā klīna da vēžū vōjnice za jārām i rālicu*), *kötva* (dio rala: *kötva slūžī da se podešāe orāné*), *bābāk* (drška na kosištu), *kosište* (držalo kose), *ožēg* (žarač), *ždīrmle / ždīval / ždīvań* (žrvanj, ručni mlin koji se sastoji od dva kamena), *oglāvīna* (dio samara što *stoī pri glāvi kōnu ili*

*magârcu), ögnîlo* (kresivo do kovanoga gvožđa kojim se nekad palio oganj), *ćepalo* (panj na kojem se cijepaju drva)

- **zanimanja:** *kövâč, kròjâč, mlînâr, čelâr, ucîtel, lôvac/lòvâc*
- **priroda, biljke i životinje:** *brâv* (ovca i koza), *gñôj, nanîžica* (nizbrdica), *prîròda, prolèće, zgrâda* (vrt koji se posebno okopava, ne ore se), *zgradarîca* (ovca ili koza koja je sama držana i dobro držana), *dvîzäc* (ovan ili jarac star godinu dana), *dviziča / dvîska* (ovca ili koza stara godinu dana), *prâse, křme, medlîka* (rosa od meda na iglicama četinara), *lasâtî r p* (čupavi)

Kod određenih glagola može se primijetiti pomjeranje osnovnoga značenja, upor. *ubîo ga je j n m šk l m p  gl vi* (udario ga je kamenom po glavi) ili *t  je m ne iskl lo,  ce me zakl t, d bro, o   m on   b d* (o osama), a može doći i do morfosintaksičkih izmjena, što vidimo po napomeni Luke Vujovića u Upitniku za OLA (1967: 216): „*d (i)t* (majka dijete) ali: *t le je podo ilo kravu, jagnje – ovcu, jare – kozu*“.

Komparativ pridjeva *v š * i superlativ *n jvi t* upotrebljavaju se u značenju „veći, najveći“: *A ov  dv  s la n jvi  ,  r kovi i i Ra cevi i; ne   n  mi se da si t  v š a g spo a n   ne, n  m lo gr  a. M n ga s la a v  e str d   a – t  n  e b lo n k ed, a j da v  ega n  e od j  ga ost lo. A v   a sl ga i v   a l b v je vl d  la.*

Prefiksalna tvorenica *ogr d t* ima značenje „izgraditi“: * n je ogr d o sv ju k  u v lik .*

## 6.2. Romanizmi u govoru Njeguša

Od riječi stranoga porijekla najviše je romanizama. Posljedica su viševjekovnoga dodira s Mlečanima koji su vladali Kotorom, a s kojima su Njeguši imali trgovačke i brojne druge veze.

U ovome dijelu služićemo se u velikoj mjeri (ali ne isključivo i ne u cijelosti) popisom riječi koji je naveden u Tešić (2016). Riječi smo i značenja provjeravali i tražili i u *Rje niku njegu koga govora* Adnana Čirgića (2009), a neke donosimo i iz sopstvenoga istra ivanja. Romanizmima smo se bavili i u fonolo kome prikazu njegu koga govora (vi ti gore),  e smo za izvornim oblicima tragali uglavnom u rje nicima V. Lipovac-Radulovi  (2004) i S. Musić (1972), koje smo u manjem dijelu koristili i u ovome segmentu.

Romanizme nalazimo u svim semanti kim poljima:

- **Ijudske osobine:** *bagabûnda* (skitnica, probisvijet), *bästâšan* (hrabar), *cötâv* (hrom), *fakîn* (mangup), *galijôt* (lukava osoba), *gòba* (grba), *gulôzan* (proždrljiv, alav), *kapäc* (sposoban, nepromj. pridj.), *kontèn* (zadovoljan), *kùrâžan* (hrabar), *kuriôzan* (radoznao), *mûtâv* (nijem)
- **porodični odnosi:** *famèla* (porodica), *dôndo*, *nûko*
- **kuća, okućica, urbana infrastruktura:** *bänak* (sto), *bandîera* (stub), *baüo* (škrinja za žensku garderobu), *bistîerña* (čatrnja?), *bonogrâcija* (garnišla), *butîga* (prodavnica), *falcâda* (fasada), *gravâla* („zâvršnica na krôv“, valjkasti crijepl na vrhu krova), *kämara* (soba), *kantiñëla* (uska dugačka letva na krovu), *kantûn* (ćošak), *kontrîna* (zavjesa), *kredêncâ* (vitrina, kuhinjski ormar), *kušîn* (jastuk), *kužîna* (kuhinja), *lencüo/lencûn* (čaršav), *lîstra* (spoljni bočni zid kuće), *magazîn* (ostava), *Palâc* (dvorac kralja Nikole), *pânega* (četvrtasti otvor u zidu kuće za odlaganje stvari), *parapët* (zaštitni zid uz cestu), *pižüo* (kamena podzida za šeđenje duž prednjega dijela kuće), *pjäca/pläca* (trg), *polumênta* (temelj), *portëla* (otvor na tavanu), *skâla/škâla* (stepenica – *Skâle – tô je sâd mòdérno, a priže su škâle svî zborîli*), *stramâc* (dušek od vune), *škäf* (ladica), *škân* (niska stoličica bez naslona), *šufit/šuvit* (tavan), *taulîn/tavulîn* (stočić, manji sto), *telér* (prozor), *terâca* (tarasa), *tîgla* (crijepl), *torijûn* (krivina na putu), *vôlat* (zidani svod), *žardîn* (dvorište, vrt, park)
- **hrana i piće:** *bešköt* (hljeb), *bržôla* (proprženo meso svježe zaklane prasadi), *bûža* (vrsta skorupa s kuvane surutke), *prîganica* (vrsta prženoga tijesta), *rumeñîn* (kukuruz), *bîž/bîž* (grašak), *bîra* (pivo), *važôla/fažôla* (pasulj), *kaštradîna/kastradîna* (suvo ovčije meso), *košët* (suva goveđa plećka), *frûto* (voće), *verdûra* (povrće), *mûrva* (vrsta biljke ukusnoga ploda), *pamidôra* (paradajz), *pańök* (hljeb, vekna), *polpëta* (faširana šnicla), *cükâr* (šećer)
- **sredstva za pripremu, čuvanje i služenje hrane i pića:** *bocûn* (stakleni sud za vino), *bokära* (zemljani sud za kišeljenje mlijeka), *botüla* (bočica), *bronžîn* (vrsta širokoga lonca), *bruštulîn* – u Mircu *brštulîn* (sud za prženje kafe), *bužažîn/bužažîn* (platno koje se koristi za pravljene *bûže* – ovđe je vjerovatno u pitanju blend u njeguškome govoru ovjerenoga romanizma *bubažîn* < ven. bombasina „vrsta platna“ i *bûža* – surutka u koju se platno povezuje), *frutiñera* (činija za voće), *gânža / gänač* (kuka za vješanje mesa), *gradëla* (rešetka u šporetu), *gvantiñera/kvantiñera* (tacna, poslužavnik), *lämica* (metalna kanta), *pašâda* (pribor za jelo), *piňâta* (zdjela koja se širi od dna prema vrhu), *pîrija* (lijevak), *pîrûn* (viljuška), *pjadëla* (oval), *pjât/plät* (tanjur), *prosûla* (tiganj), *sić* (kanta za vodu),

*sol̄v̄erna* (slanik), *sump̄v̄era* (zdjela za supu), *škud̄ela* (šolja s drškom), *tēća* (šerpa, lonac), *vagān* (drvena zdjela za kačamak), *žāra* (zemljani sud, čup, izvorno arapska riječ)

- **sredstva za održavanje lične i kućne higijene:** *kaîn* (lavor, sud za umivanje), *kanavâca* (krpa za pranje poda), *štikadênta* (čačkalica)
- **osobine predmeta:** *fâlsan* (feleričan), *lîzî'eran/liz̄'eran* (slabašan, lomljiv), *škûr* (taman)
- **odjeća:** *bustîn* (kombinezon), *žîle* (muški prsluk), *fańëla* (vunena trikmajica), *gëta* (pletena čarapa bez naglavka), *kalcëta* (kratka čarapa), *kapöt* (kaput), *korët* (dio tradicionalne ženske nošnje), *šâlpa* (šal, marama), *travësa* (kecelja), *vaculët/faculët* (marama, maramica), *velâda* (ogrtač), *veladûn* (muški kaput), *veštît/feštît* (muško odijelo)
- **prijevozna sredstva:** *kär* (konjska kola s četiri točka), *karijôlica* (ručna kolica), *karüce* (konjska kola)
- **alat:** *bolânža* (mali kantar), *brökva* (ekser), *capîn* (motika), *čävâ* (ekser), *kamästre* (verige, lanac), *kânjelo* (kandilo), *lîma* (turpija), *mâca* (malj), *pińêlo* (četka za farbanje), *pitûra* (farba), *râšpa* (pljosnata turpija), *rôdulica* (kalem za konac), *ronkëla/ronkëta* (kalem za konac), *sakët* (vrsta vreće), *stadî'era* (kantar), *suprëš/sumprëš* (pegla), *šëgac* (mala testera s jednom ručkom), *segûn* (velika testera s dvije ručke)
- **zanimanja:** *kasâp* (mesar), *maragûn* (stolar), *stimadûr* (procjenitelj štete),
- **priroda, biljke i životinje:** *ârija* (vazduh), *beštija* (insekt), *bîža* (kučka), *bîžîn* (kučak), *cîmina* (stabiljika od krompira), *kavalîn* (lokva, bara), *kavâlo* (konj), *mâća* (fleka, ljetcna slaba kiša koja uništava uševe), *škrâpa* (rupa u kamenjaru), *tarantëla* (škorpija), *vâla* (uvala, dolina).

Romanskoga su porijekla i brojni glagoli: *arivât* (doći), *intopât* (iznenada naići), *intrât* (sresti), *krepât* (uginuti), *lašûnît* (ukrasti), *lentrât* (fotografisati), *mańkät* (faliti, nedostajati), *miritât* (zaslužiti), *nakončât* (namjestiti), *pasât* (proći), *podešpëcít se* (zainatiti se), *podürât* (potrajati; zaljuljati), *prôvât* (probati), *saližât* (popločavati), *spenžât* (potrošiti), *spešigât* (uništiti), *spontât se* (stradati od promaje) i dr.

Imenicu *patakûn* Otašević opisuje: „velika medalja (ne po rangu, već po veličini)“. U pitanju je romanizam, od ven. *patacòn* sa značenjem „austrijski bakarni novac“ (Tešić 2016: 206). Međutim, mi smo je na Mircu čuli u značenju „nešto sitno“ u kontekstu ostataka od biljke (*žüka*): *göre sâmo onî patakûn od onê pâlicë ostão*.

### 6.3. Orijentalizmi u govoru Njeguša

Pod orijentalizmima podrazumijevamo riječi koje su došle iz turskoga, arapskoga i persijskoga jezika uglavnom posredstvom turskoga jezika (mada i među njeguškim romanizmima ima riječi arapskoga porijekla, npr. *žära*). Orijentalizme smo tražili u pomenutim rječnicima njeguškoga govora i u ostaloj građi prikupljenoj terenskim radom, a provjera je vršena prema leksikografskoj studiji Abdulaha Škaljića *Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku* (1966).

Orijentalizama u njeguškome govoru ima manje no romanizama, ali su takođe brojni i nalazimo ih u mnogim semantičkim poljima:

- **ljudske osobine:** *âjvân/hâjvân* (budala, nekad oznaka za stoku), *âlâh* (domaćin, veliki gazda), *alapäča* (pogrđno za ženu koja mnogo priča), *âvëtan* (blesav), *bećâr* (neženja), *bëna* (blesa), *budâla/bûdala*, *bûža* (bogat, otmjen čovjek), *côr* (slijep), *degenëk* (neotesani momak), *dudük* (frula, neznalica), *ženâbëtnica* (pogana žena), *žuturûm* (senilni starac), *fukâra* (loš čovjek), *jabâñâc* (stranac), *kâdar* (sposoban), *nësöj* (loš čovjek), *sakât* (obogaljen), *şögâv* (čelav)
- **porodični odnosi:** *burâzèr* (brat)
- **kuća, okućnica, urbana infrastruktura:** *âftula* (ivica zida na koju se naslanjaju grede), *âvlîja* (dvorište), *astâl* (sto), *bâža* (ograda oko imanja), *bunâr*, *çârdâk* (dio kuće, na gornjem spratu koji je izbačen u odnosu na ostatak), *demirožak* (metalna šipka iznad ognjišta i na nju se naslanjala drva za ogrijev), *dirëk* (stub), *dućân* (prodavnica), *žâda* (cesta, put), *Kâldrma* (put ispod Raićevića), *kâpija*, *ožâklîja* (ognjište; soba s ognjištem), *pazâr* (pjaca)
- **hrana i piće:** *fürda/vûrda* (iznutrice i loj zaklane životinje), *kaçamâk* (vrsta kuvanoga jela od krompira i kukuruznoga brašna sa sirom), *rakija*
- **sredstva za pripremu, čuvanje i služenje hrane i pića:** *ibrîk* (metalni sud za kafu, s poklopcem), *sâc* (metalni poklopac ispod kojega se na ognjištu peče hljeb, krompir i meso), *sân* (vrsta posude), *vižân/fižân* (*onô öklê kâvu pî'emo*),
- **sredstva za održavanje lične i kućne higijene:** *peškîr*
- **odjeća:** *bîniš* (ogrtač), *żerdân* (ogrlica), *fuštân* (vrsta šarenoga platna), *kalpâk* (obod na kačketu), *şpâg<sup>220</sup>* (džep)
- **alat:** *avân* (sprava za rezanje duvana), *belegîja* (brus za oštrenje kose), *čakîja* (britvica), *češagîja* (metalna četka za češljanje konja), *čibük* (starinska dugačka lula), *ćuskîja* (duga

<sup>220</sup> Ovjereno je i romanizam *şpâg* „konop“.

gvozdena šipka za bušenje rupa i vađenje klinova), *fišëk/višëk* (metak za pušku), *jatagàn* (nož), *kalaüz* (veliki ključ), *kamiš* (cijev lule), *kantâr* (starinska vaga s tegovima), *kësa* (vrećica), *palamâr* (dugačak predmet), *sât* (časovnik, mjera vremena), *samâr* (drveno sedlo za tovarnoga konja ili magarca)

- **zanimanja:** *argät* (pomoćnik majstora), *čobän* (pastir), *dragomän* (prevodilac), *ortäk* (osoba – Grbljanin ili Bokelj – čije ovce i/ili koze Njeguš ljeti čuva na svojim pošedima)
- **priroda, biljke i životinje:** *bedevîja* (dobra kobila), *ćumûr* (ugalj), *duvân*, *žômba* (vrlet), *žübre* (gnojivo), *meteriż* (rov, šanac)

Ovjereni su i glagoli orijentalnoga porijekla: *alakät* (galamiti), *alâlit* (oprostiti), *doäkät* (doći čemu glave), *izmâtiñit* (poseniliti), *penžatîrât* (postavljati potplate, đon na cipele), *perçinât se* (svađati se), *popišmânît se* (predomisliti se).

Brojni su prilozi porijeklom iz orijentalnih jezika: *barabâr* (jednako, isto), *badâva* (jeftino, zaludu), *batâl* (slab, loš).

Orijentalizme vidimo i u pojedinačnim morfemima, npr. u riječi *bezobrâzlük* na domaću osnovu dodat je turski sufiks.

#### 6.4. Riječi porijeklom iz drugih jezika u govoru Njeguša

Povezanost i ovoga kraja Crne Gore s Albanijom može se viđeti i preko leksikologije. U njeguškoj leksici primjetne su riječi albanskoga porijekla: *bâlâs*, *bâlâsta* (koji ima šarenu glavu – o životinji), *bësa* (obećanje), *Ćâva* (prijevoj na Lovćenu), *gorüžda* (kutlača).

Posrednim je putem do njeguškoga govora došao hungarizam *bâkânža* (vrsta cipele). Glagol *šekirât se* njemačkoga je porijekla, kao i *fârba*, *Švâbo* itd.

Mnogo je primjera internacionalizama: *film*, *fin*, *îmûn*, *katastrôfa*, *manastîr*, *mìnût*, *mödêran*, *muzêj*, *nervôza*, *nòrmâlan*, *operâcija*, *pòlitika*, *prâktično*, *râdi'o*, *scëna*, *spòt*, *televîzija*, *temperatûra*...

Njeguška leksika, dakle, može se podijeliti na domaće riječi i riječi porijeklom iz drugih jezika. Među ovim drugima najbrojnije su riječi porijeklom iz romanskih jezika (talijanskoga ili mletačkoga) i iz orijentalnih jezika (otkuda su došli preko turskoga nakon osmanskih osvajanja Balkana).

S obzirom na burnu istoriju ovoga kraja, ali i na kontakte koji su ostvarivani na druge načine (seobama, putovanjima i sl.), leksika obiluje riječima različitoga porijekla. Čini se da među svim tim slojevima romanizmima pripada najznačajniji udio i da im govornici posvećuju najviše pažnje, što ukazuje na određeni stepen prestiža romanizama u odnosu na riječi inoga porijekla.

## 7. ZAKLJUČAK

Govoru Njeguša u ovoj se radnji pristupilo sa sinhronijske tačke, ali se zalazilo u dijahroniju, jer dijalektologije bez dijahronije nema. Dijahronijsko se izučavanje svodilo na dva pristupa: s jedne strane koristili smo se podacima dostupnim o jeziku Petrovića, posljednje crnogorske dinastije, s Njeguša (17 – početak 20. stoljeća). A s druge strane, u tumačenju specifičnih (ali ne svih) jezičkih crta uzroci su se tražili u dubljoj prošlosti.

Pošlo se od sljedećih pretpostavki:

- da je njeguški govor cjelovit, da nema značajnih razlika među govornicima iz različitih mesta
- da pripada katunskim govorima, kao što Njeguši pripadaju Katunskoj nahiji.

Da bi se dokazale navedene hipoteze, sprovedeno je istraživanje u svim naseljenim mjestima, a koristili su se i podaci prikupljeni u prethodnim istraživanjima. Njeguški je govor pritom upoređivan s okolnim govorima kako bi se utvrdile sličnosti i razlike.

U uvodnome poglavlju dat je opis nastanka crnogorskih plemena, kako bi se pojasnio značaj plemenske zajednice i homogenost njene strukture. Potom je ukratko opisana geografska lokacija Njeguša, dat presjek istorijskih zbivanja od značaja za razvoj Njeguša te osnovne demografske značajke (brojnost stanovništva, doseljavanja i raseljavanja). Nakon toga njeguški je govor pozicioniran u okviru crnogorskih govora, a oni opet u okviru štokavskoga sistema.

Ključna su poglavlja data modularno prateći jezičku strukturu: opisana je fonologija, morfologija, sintaksa i date su napomene o leksičkoj građi i sastavu vokabulara.

U fonologiji je predstavljen inventar i distribucija unutar konsonantskoga i vokalskoga sistema. U konsonantskome sistemu pažnja je posvećena konsonantu *h* (koji je postojan član ovoga govora), sonantima *j* i *v* (koji su relativno nestabilni aproksimanti, naročito sonant *j*), opisani su i konsonanti *f*, *š*, *ž*, dat je odnos fonema *ž* i *ž*. Razmatrano je gubljenje suglasnika u konsonantskim grupama i druge glasovne alternacije i utvrđeno da je po tome njeguški govor bliži katunskim nego riječkim govorima. Utvrđeno je da se od 70-ih godina prošloga vijeka mogu pratiti značajne promjene u ovim sistemima te da četrdesetogodišnjaci govorom razlikuju od najstarijih govornika vodeći se u velikoj mjeri standardnim varijetetom.

U literaturi je opisan šestočlani vokalski sistem njeguškoga govora. Danas je na terenu svega nekoliko govornika koji čuvaju alternant poluglasnika. Svi imaju preko 80 godina. Stoga se može

zaključiti da je vrijeme za opis njeguškoga poluglasnika prošlo. I zatvoreno, labijalizovano *ā* rjeđe se čuje, ali je postojanje od poluglasnika, može se čuti i kod pojedinih mlađih ljudi.

Fonološke razlike pokazuju se na generacijskome, a ne na teritorijalnome nivou – mnoge su fonološke značajke danas zabilježene samo na starim snimcima ili kod jednoga ili dva informatora iz najstarije generacije.

Specifičnosti prozodije date su na kraju poglavlja o fonologiji, kao uvod u akcenatske rasprave kroz morfološke paradigmе. Dvoakcenatski sistem s očuvanim vanakcenatskim dužinama (koje se mogu naći i ispred i iza akcenta) uklapa se u podlovćensku granu crnogorskih govora.

U morfologiji su analizirane imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi, glagoli i nepromjenljive vrste riječi. Date su osnovne morfološke značajke svake vrste riječi, nacrt paradigmе i morfonološke karakteristike. Nakon toga se pristupalo interpretaciji akcenatskih paradigm. Kod imenica su se izdvojile imenice ženskoga roda s dvije posebnosti: kod zbirnih imenica na *-ad*, kod kojih se javlja (doduše sad samo kod jednoga informatora) nastavak *-ju* poopšten na D. I. L. Kod većine govornika ipak ova parigma je hibridna i osim nominativa, koji je u jednini, svi ostali su oblici zapravo množinski. Druga je značajka duljenje u genitivu množine kod imenica ženskoga roda *i*-vrste. To je duljenje zabilježeno kod više govornika iz različitih njeguških sela, kao i u Upitniku za OLA, a po izostanku takvoga obilježja u dijalektološkoj literaturi o okolnim govorima zaključujemo da je autentično njeguška i razlikovna. Činjenica da se javlja u svim analiziranim njeguškim selima, a da je nema niže van Njeguša ukazuje na kompaktnost njeguškoga govora.

Kod pridjeva nijesmo zabilježili razlike u odnosu na okolne govore. Neodređeni vid, mimo predikatske upotrebe, javlja se tek po izuzetku. U pogledu akcenta pridjevi pripadaju sinhronim a. p. A i a. p. C.

Zamjenice su podijeljene po vrstama. Njihove se paradigmе i morfonološke crte ne razlikuju od okolnih govora.

U brojevima se kao osobnosti ističe povremeni akcenat na broju *stō*, brojevne imenice na *-īca* (kojima se označava raznorodan par ili grupa), tvorba brojevnih imenica od brojeva većih od četiri sufiksom *-īna*.

Glagolski sistem pokazao je sličnosti sa katunskim govorima. Odlikuje ga upotreba aorista, dok se imperfekat javlja tek u izolovanim rijetkim slučajevima (iako se javlja i do relativno novijih posuđenica tipa *dīnstāhū*). U složene glagolske oblike ubrajaju se i perifrastične konstrukcije s

imperfektom glagola *šćët* i imperfektom ili imperativom, kojima se kazuju ponavljane radnje u prošlosti.

Sintaksa je zanimljiva jer je neočekivano pokazala neke teritorijalne razlike (npr. rekciju *vjèrūj me* u Erakovićima, dok je u drugim mjestima *vjèrūj mi*). Kao što je očekivano, u skladu s mnogo širom crnogorskom teritorijom, i u njeguškome je govoru dokinuta razlika između odnosa padeža cilja i mirovanja. To se ogleda u odnosu akuzativa i lokativa (primat preuzeo akuzativ), te u odnosu akuzativa i instrumentalna. U distribucijskome značenju uz prijedlog *po* u množini javlja se genitiv, a ne lokativ.

Kongruencija pokazuje specifičnosti u pogledu veze atributa i broja: *tî dvâ sëla*.

U leksici se pokazao naročito velik broj romanizama, a ima i mnogo orijentalizama. Sve je to i očekivano s obzirom na viševjekovno sušestvo s mletačkim teritorijama i teritorijama pod osmanskom vlašću, a i neko vrijeme životom pod okupacijom. Takođe, istraživanje je pokazalo i izrazito pozitivan stav govornika prema romanizmima, na koje gledaju kao na posebno prestižan dio njihova idioma.

Preda su informatori tvrdili da postoje leksičke razlike između žitelja različitih mjesta, naše istraživanje to nije potvrdilo. S druge strane, lokalne su se razlike mogle dijagnostikovati na sintaksičkome nivou i na njih smo ukazivali.

Poređenjem s okolnim govorima uočene su brojne sličnosti, što potvrđuje prije svega da njeguški govor pripada podlovčenskoj govornoj grani, s kojima dijeli sve osnovne zajedničke osobine. S druge strane, primijećene su veće sličnosti s katunskim govorima, no s govorima Crmnice (prije svega u fonologiji). S obzirom na izrazito oskudne informacije i nepostojanje monografskih opisa direktnih okolnih govorova, nemoguće je odgovoriti na utvrditi preciznije sličnosti i razlike.

U istraživanju su se pokazale izrazito male razlike u govoru između žitelja različitih njeguških selja, što znači da predstavljaju čvrstu i stabilnu cjelinu. To potvrđuje i činjenica da je u svim njeguškim selima zabilježeno duljenje u g. imenica ženskoga roda *i*-vrste tipa *kösti – köstî, plěća – plěći*, što nije zabilježeno ni u jednome drugome crnogorskom govoru.

Posljednje istraživanje je pokazalo da, osim što se broj žitelja Njeguša drastično smanjuje, i broj autentičnih govornika je sve manji, čemu je osnovni razlog u tome što na Njegušima više nema osnovne škole, pa đeca već od najranijega uzrasta idu na Cetinje ili u Kotor da žive i edukuju se. Stoga je ovo istraživanje uhvatilo posljednje tragove autentičnoga njeguškoga govoru.

## OGLEDI GOVORA

Imâne ù Bûdnu, ako češ povjèrovât, a ne ù Bûdnu nô u Läpčicé, Läpčicí su fini. Õnî... mène je bilo mîzno i žèca da bùdû... Näsâmo smo mî stojäli, sprema Bräicâ. Zaïsto tåko ni lijepôga živòta z Bräjićima. I näröd je bräickî, nijje bôlëga näröda. I jâ kâžem, rëkoh, jèdan svëkar döžë, ne nô pâsvekar mi ovê mojë šcerê. Ôn kâžë: ma prežâ mi te kôlko dalëko idëš s Üništâ ù Bûdnu. Pâ kâko smo râdili, tô ni kräja nêmâ. Mî nijesmo imâli bâštinicë besjô mälo kât sam jâ döšla. Ëto ovolikô góre. I ön vëli jâ nè znâm žë tê pâre möžeš mîsliti da čemo jh imât. Mî čemo râditi i dânu i nöcu i zarâdićemo. A öklén lûdîma dät. Pôcu jâ, rëkoh, kod Nîka R. i kod Anjeliđe, öni je mène däti pâre. O kâko nè, za lijepë öci je ti dät. A döbro. Aj tî, rëko<sup>h</sup>, pogödi imânje-dvâ, pâ češ vîđeti öcej öni mène dât pâre. Sâmo tî pogödi imânje. Ôn je posão i öni mu zacijenili tôliko i tôliko. Ôn rëkâ möže ji štö mänë, nè bögami. Nije imao štö ni rëci, nijesu udrili bâš vëlikû cijenu. Stârë kûce. te bôle čœk da bâcî pâre nô u stârë kûce uložit. I ôn dolazî: döbro. rëkla si, jâ sam pogodjio imâne, ali öce pâre da se sastavlamo. Râdićemo mî dösta, pâ čemo sastavít mî tê pâre. A jâ ču sät poći kod Nîka R. i kod Anjeliđe i öni je mène pâre dät. Jâ sam pöšla. Tô su näbogatî bili Bûdvâni štö su öni. A najboljî, cimî mi se, štö mögû bì. Ma Bûdvâni su svî döbri bili. Tô kräja nêmâ. I jâ zbörîm, mî smo, rëko, pogodili jeno imânje na račûn vâš. Kôlko yi je gôđ ò preši. I jâ kôliko je tâ imâna ðbâ bîla tolîkô öni mène dädi i, da opröstite, tâ žëna kôlko je fina öna ti mène ovâkôn onê pâre i zapüci mi jh. I öna mène dädi da jëdêm da nèjbih svrnûla u prodânicu s tijema pârama kôlko su tô fina čelâd bîla a s nämâ... mà ne möžete vjèr... Jâ svë idî a isto me strâ, nösîm vëlikë pâre. Jâ döži döma. Ëvo rëko pâre. E l'ako jh je üzêt, nô ih nijje l'ako vrâtit. E bögami čemo râditi i dânu i nöcu dok ih zarâdimo.

Žeca su ni bîla döbra. I mî smo bili u jîh sîgûrni svûj mî da pöžemo öni je ni srëdit tô štö trëbâ döma. I ževojke i öni, tô pjèvajuci öne. Pjèvauci svë râdile, sîrile, tåko râdile, i mî smo ti tê pâre zarâdili. Vjèrujete ji. Znâte žë onâ kafâna u Läpčicé... I mî smo ozgôra dîvah i gnôj i svë po trî pûta nöci čerâli döle, öcemo ü dän da jh priždënëmo tåmo, pödaleko je. Že onî dalekovod sâd. Dalëko sprema Bräicâ, ali ovâmo. I mî smo ti tâkô, üdri, üdri, ali jëdan Bêli su ga zvâli, ön se pre<sup>d</sup> bogom zlâtio. Ôn je Cetinjanin, ali su po<sup>t</sup> Košljûn. Ôn ti dovâti, kâko je za tê pârkove čerao i tô, mî dâti po trîes vrêcâ-četrës gnöja dočerâ na po trójë kônjâ, pâ mëtni jm i na utrëselj pomâlo. I mój mûž zaïsta mu se bârem mälo odûžio. Po cijela brâva mu kastradînë osûši, sîrâh isto, za jûle, za salamûru, za ovâko jëst, i tâkô smo ti mî pröšli i sastavi pâre prije nôje... Mâ kâkvî. Ali nijesu öni ni metnûli dâtum kâ čemo jm vînüt. Kâ mögnête. Kâ väma bôg, vîcete nämâ. Ëto tåko. A

danäske nêmā tògā. A kò bi danäs näpamēt kôme. Mā. Trëbali bi danäs sedöci da nèsto nèko učinī. Nèkoga da prizòvēš, öli pošedöcít da je täko tō. Tâ su vrëmena isklîznüla. Nō ëto sà se živî.

Ike Kustudija (86 god.), Majstori

A ëvo, kà je pokójni Jôvo ümro i onî nijesam ni jâ izlázila, nêmam s kîm, öni nijedan ne möže da stojî göre i štö éu jâ sâma stajät na Gläde. Dösta, nijedna kücka nijje bîla prâzna. Näröda i stökë i svèga. Svèga, käd sam jâ dösla i käd smo mlâdi bîli. Tô je stöka vëlikâ bîla, izagonili gribaljskû stöku i näröda dösta, u svâkû kücku je na Dolöve bîo nèko. A sâd nêmâ ni kükavicë. Nit na Dolöve, ni na Gläde, ni nide. Eee, stâlno izagonili. Nijesmo mî nika năšu stöku dâvâli dölje, al öni nijesu imâli ni vodê, ni pâše ljëti. Tô svë dölje zgörî i vodê nâjgore. I täko smo väzde stöku njigovu izagonili. Dâvâli kîlo sîra po jednôj ôvci, a onô za nás. Täko je bîlo.

Mî smo imâli vödu vëlikû, năšu lîčno bisťijérnu pre sâmom kückom. Nâma je döbro bîlo, a bögami su drûgî na müke bîli. Ćerâli na Jvânova korita i na Lübin potök, a mî nijesmo, mî smo bîli vëlikû vödu ogrâdili, ževëri mi i pokójni Jôvo. I mî nijesmo nîka nô smo väzda năšu vödu imâli. Prâvo pre kückom.

Pokônî Jôvo je odjio, štö jâ znâm, po Cûcâ, kâ mõnci, hâ, dvæst i trî gödine on imâo a jâ sedamnæs. Odjio je po Cûcâ, tâmo je imâo rožäku jëdnu na Bätu za jednîm Krivokäpicom, i kod jëga je bîjo i on muje rëkâ da idê da prösî mène. Jâ sam Böška Popovića šcêr s Lipë, a živjeli smo göre ko Trëšnjeva blîzu. E on na domazëstvo bîjo göre pošâ. I on je došao, prosi jo me, mène se dopäo, jâ nîmu i pokônî tâta me däo. Pítali mène očù li – öcu, i nâkon dä-ti jëdno ösam dâna došao je on opêt s jecem, sa Sâvom, čujao si za jëga. Došao je opêt i naprävili üglavu i uglâvili kolkो je bit svätovâ i tó svë onô po onömë strâome običaju. I täko uglâvili svâdbu navr trî neželje i döšlo dvæst i jëdan svät za mène i dovëli me na Mîrâc od nèpunë sedamnæz gödînâ. I ëvo me i danäs. Jôvo je pokójni ümrô, trî sîna smo imâli, ëvo jh i sâd, bögu fala, imâ svâkî pünu kücku familije.

Prjed? A jësmo, bögami, po jëdno čëtrëst övâcâ döma držâli, po dviye-trî kräve, dvâ völa väzde, örâli žäola i bâstinë väzde, a pötla në.

Lîs? A nè, mälo, mälo smo brâli. Ćahmo pomälo tâmo po jëdan uvrâtak ubrât i tâmo ga cajedi i tâmo ćerâj ôvce. Mälo smo mî brâli lîst. Imâli smo, tâmo imâmo planinu Koložûn pâ smo žâvola dogonili trâvu, bâle ozgôr, kosijo pokójni Jôvo, na zdrâvle žetîcima, öni i vëzâli i dogonili nâkoé i nijesmo na kamijon bögami nîkad nô svë koñima. Nijesmo nô bâle vëzâli, u kašûne.

I u sāke su cērāli i odīle ovē žēne ödolē, jā nījesam nīkad. Odīle i brāle u sāke uz ovē glavīce kostrīku i o jādu rādīle. Guñīnu nā pleči i pūni svē dök̄je napūni i öndā izāspi i tāmo vēži. Jā nījesam nīkad.

Zorka Kuševija (86 god.), Mirac  
(rođena Popović, Lipa)

Mī smo imāli onō magāre, pā natovārīš onē kašete, nīje bīlo äuta da dōžē pret kūcu nō pūt je bīo lōš, nīkakav, tād jōš gr̄jī nō danās. I òn prāvo do na Korīta Ivānova s Jōvom. Ön ti üzmē pod ūukōm prūt i üzmē lēba i sīra ū ūuke i ūe pūtom i cērā magāre, cērā za Jōvom, a dirēktor. Znāš kākav je tō bījo gospōdin čōjak, kao da čūva sā mnōm ūvce svākī dān na Mājstore. Tāko prōst čōjak, jēdna dobrōta ö čōjka. Nō je ūmro jādan. Bōlēz ga uvatīla, ūf, täkvōga prijateļa nīkad. Nīkad!

Ždīmle je, īsto se tō mēlē, ali tō se dōma mēlē, pot kāmenom, īmā ökrūgli kām, tō se mēlālo gōre po Cēnoj Göri, mī zaīsto nījesmo tō rādīli, ali tāko mēlālo se i tō dōsta. Ždīmle ti je ovō što se mēlē ovākō rūčno bez yodē. Žīto se sīplē tūn, i öndā se ovākō obřcē. Tō su lūdi mēlāli gōre po Cēnoj Göri. Nīje gōre bīlo vodenīcā, nīje bīlo mlīna. A ödēn, mī smo imāli blīzu, trī su mlīna bīla, pā smo mī tū šenīcu mēlāli, žīto. Na Mājstore jēčām, mālo šenīce, rāž i ovās.

Ūblič tō je za stōku, vōda koju stōka pīje, a bistīerňa su kōje lūdi trōšē. Bistīerňa je čīsta vōda kojā se pīje i sēlo se slūži s tōm čīstōm vodōm, a ūblič, tī što se kāžē ūbli, tō je za stōku. Öni su grāženi, a duböki po jedno dvā mētra, mētar ī po, tō su za stōku. Vādī se, mī kāžēmo lāmāma, tō su lāme onē kānte, öna se vādī i u korīta tāmo sīplē se i pōī se stōka. Tāko se rādīlo kod nās, sā vīše nēmā ni tō. Svē ot kīšē, nēmā žīvē vodē, i u ūbā i bistīerňa i svē. Bāš je suhopārno, nēmā. īmāmo mī vēlikū bistīerňu..

Ilinka Kustudija (82 god.), Majstori

Jā sam īmūn. Jā jednē gödinē, dāvno je tō bīlo, izagonīli dīrva, zāmīli dēsetoro magārādī, ī selā poküpīli, i jā jh cērām, öni idū prēda mnōm i od ovōgā kōmšīje onā magārād se na Čēkāné kod onē vodē... Öni se pogūraū, dōle bīle čēle, a kod čēlā bōk te pītā kolīko je bīlo ošīnjākā pore čēlā. Magāre pānē, nēmā tū žē magāre ubfkā. U onū kūcu je, još su izlāzīli i žīvjēli. Dōžōše da mi pomögū, mā kākvi. Nēmā tū, tō je pocrīnēlo. bījelī magārac je pocrīnīo i požūtīo kōlko je tōgā bīlo. Tō je mēne isklālo, nagrādīlo. Čēle, öse. A na krivīnu je, pred onū kūcu žē onī spōmenīk bījō, bījō jedan vēlikī brījest. I jā nēmām štō, izvēdi magārce i pūsti jh žādōm. I jā šēdīm, dok ēvo jedan fīco,

rěkā mi da<sup>j</sup>e iz Bi<sup>j</sup>elē, i ovâj stâde. Štô<sup>j</sup>e? I jâ mu prîčâ. Åda sëdi da te vödîm ko döktora. A ozâdi köza na šëdîšte. A žè<sup>j</sup>cu jâdan. Jâ oväkvî. Döži u Cetînje u bôlnîcu, dädoše mi nekäkve inëkcijé i čûda. I bògami rastëklo. I otâdâ öse me zaklât, döbro, ošetim onî übôd al nêmâ da mi natëknê...

Mêd je cûrëo, svë<sup>j</sup> smo jednôm kantinëlôm pâ gûrâli onî mêt i čële i svë.

Dušan Parača (71 god.), Dugi Do

Kastradînu prâvîmo. Přvô<sup>j</sup>e stâvîm da se raskišâ. <sup>Z</sup>näči, iskîdâ<sup>j</sup>se i stâvî<sup>j</sup>se u tøoplû vòdu da prenöcî, jer òna<sup>j</sup>e i ïnâče dôsta jâka, stâvî<sup>j</sup>se da prenöcî i opèrê<sup>j</sup>se i stâvî<sup>j</sup>se da se sküvâ i pròspû<sup>j</sup>se... rëcimo, pröspêm jëdnu vòdu ili i drûgû<sup>j</sup> ako<sup>j</sup>e masnijâ, i u trëcû<sup>j</sup>e sküvâm. Nû trëbâ kùvât je<sup>d</sup>no trî<sup>i</sup> pô sâta sîgûrno. Dok se mëso raskišâ, svë<sup>j</sup> onô dok nagrëznê, dok onâ slanîna i onô znâš podeblajû<sup>j</sup>se žë<sup>j</sup> su onê kösti. Onô në na jñekû<sup>j</sup> prëvelikû<sup>j</sup> vätru, al èto čisto mälo vîše<sup>j</sup> se ukílûcî da bi<sup>j</sup> se òna sküvâla. Jer ïsto nój trëba düzë vri<sup>j</sup>eme da se sküvâ. Sküvâm krtôlu, zëla. Glavîcu zëla u čëtri dîjela, ovâkô, i tô<sup>j</sup> se stâvî<sup>j</sup> da se sküvâ sa tîjem. Môže prëko, a möže pôsëbno, käko ti odgovârâ. Krtôlu u kile, štô<sup>j</sup> bi mî rëkli, ožûlîš je, stâvî<sup>j</sup>š ü šérpu (il u tècû) pôsëbno da se sküvâ i ovâmo sa kastradînôm slöbodno möžeš stâvît zëla, glavîcu okînëš u kôkote, ovâkô, u čëtri dîjela i stâvî<sup>j</sup> da se kùva i òna<sup>j</sup> se kùvâ s tîjem. Tô<sup>j</sup> je pret krâj nego što se sküvâ, möžda pôla sâta pri<sup>j</sup>e nego što mäknêš kastradînu, da upij<sup>j</sup> onô zële da dobij<sup>j</sup> bâš onâj ukûs od onê kastradînê.

Biserka Bogdanović, rođena Vučković (50 god.),

Vrpolje (rođena na Vrbi)

## LITERATURA

1. \_\_\_\_\_ (1984). *Crnogorski govor: rezultati dosadašnjih ispitivanja i dalji rad na njihovom proučavanju*. Titograd: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
2. Aleksić, Radomir (1939). Izveštaj g. Radomira Aleksića. *Godišnjak Zadužbine Sare i Vase Stojanovića*. sv. 6. str. 17–20.
3. Aleksić, Radomir (1940). Izveštaj d-ra Rad. Aleksića. *Godišnjak Zadužbine Sare i Vase Stojanović*. sv. 7. str. 36–37.
4. Aleksić, Radomir (1941). Izveštaj g. Radomira Aleksića. *Godišnjak Zadužbine Sare i Vase Stojanović*. sv. 8. str. 15–22.
5. Aleksić, Radomir (1953). Izveštaj o ispitivanju govora krtolskog, muljanskog i grbaljskog. *Glasnik Srpske akademije nauka*. knj. V sv. 2. str. 333–337.
6. Belaj, Branimir, Tanacković Faletar, Goran (2014). *Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika*. knj. 1. *Imenska sintagma*. Zagreb: Disput.
7. Belić, Aleksandar (2000). *O dijalektima*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
8. Bošković, Radosav (1978). *Odarbani članci i rasprave*. Titograd: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
9. Božović, Lazar, Kustudić, Gojko (2021). *Zapisи с Нђегуша*. Njeguši: Mjesna zajednica Njeguši.
10. Брајичић, Џвијета (2016). *Лексика италијанског поријекла у заоставштини Петра I Петровића, Петра II Петровића и Стефана Митрова Љубише* (докторска дисертација). Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци – Филолошки факултет Бања Лука.
11. Čirgić, Adnan (2007). *Govor podgoričkih muslimana (sinhrona i dijahrona perspektiva)*. Cetinje: Institut za crnogorski jezik i jezikoslovje „Vojislav P. Nikčević“.
12. Čirgić, Adnan (2009). *Rječnik njeguškoga govora*. Cetinje – Podgorica: Matica crnogorska.
13. Čirgić, Adnan (2012). Akcenatske karakteristike njeguškoga govora. *Lingua Montenegrina*, god. V/1, br. 9. Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost. str. 19–38.
14. Čirgić, Adnan (2012a). Povodom jednog pogrešnog dijalektološkog opisa. *Matica: časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu* god. 13, br. 49. Podgorica: Matica crnogorska. str. 445–454.
15. Čirgić, Adnan (2017). *Dijalektologija crnogorskoga jezika*. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

16. Čirgić, Adnan (2020). *Dijalektolozi i crnogorski jezik*. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
17. Čirgić, Adnan, Pranjković, Ivo, Silić, Josip (2010). *Gramatika crnogorskoga jezika*. Podgorica: Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore.
18. Ćupić, Drago (1984–1985). Laterali u govorima Crne Gore. *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku XXVII–XXVIII* (posvećeno akademicima Milki Ivić i Pavlu Iviću povodom 60-godišnjice života). Novi Sad: Matica srpska.
19. Ćupić, Drago (2000). Govor Njeguša. U: Vujadinović, Jovan. *Grbalj u oslobođilačkom ratu 1941–1945*. Grbalj: Mjesna organizacija SUBNOR. str. 29–33.
20. Ćurković, Dijana (2014). *Govor Bitelića*. Doktorska disertacija. Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet.
21. Dabić, Bogdan L. (1980). Sloj turcizama u leksici *Gorskog vijenca* Petra II Petrovića Njegoša. *Književni jezik*, god. 9, br. 3. Sarajevo: Institut za jezik, str. 7–19.
22. Derksen, Rick (2008). *Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon*. Leiden – Boston: Brill.
23. \_\_\_\_\_ (1981). *Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opštесlovenskim lingvističkim atlasom*. Posebna izdanja, knjiga LV. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
24. Дыбо, В. А. (2000). *Морфонологизованные парадигматические акцентные системы: Типология и генезис*. Том I. Москва: Языки русской культуры.
25. Дыбо, В. А., Замятин, Г. И., Николаев, С. Л. (1990). Основы славянской акцентологии. Москва: Российская академия наук – Институт славяноведения и балканистики.
26. Дыбо, В. А., Замятин, Г. И., Николаев, С. Л. (1993). Основы славянской акцентологии. Словарь. Непроизводные основы мужского рода. Москва: Российская академия наук – Институт славяноведения и балканистики.
27. Дыбо, Владимир А. (1981). *Славянская акцентология: Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском*. Москва: Издательство »Наука«.
28. Ердељановић, др Јован (1997). *Стара Црна Гора: етничка прошлост и формирање црногорских племена*. // *Етничко сродство Бокеља и Црногораца*. Подгорица: Народна библиотека „Радосав Љумовић“.

29. Halilović, Senahid (1996). *Govorni tipovi u međuriječju Neretve i Rijeke dubrovačke*. Sarajevo: Institut za jezik u Sarajevu.
30. Ivić, Milka (1963). Repertoar sintaksičke problematike u srpskohrvatskim dijalektima. *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku*, knj. VI, Novi Sad: Matica srpska. str. 13–30.
31. Ивић, Павле (1985). *Дијалектологија српскохрватског језика: Увод и штокавско наречје* (друго издање). Нови Сад: Матица српска.
32. Ивић, Павле (1994). *Српскохрватски дијалекти: Њихова структура и развој. Прва књига Општа разматрања и штокавско наречје*. (С њемачког превела Павица Мразовић). Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
33. Ivić, Pavle, Petrović, Dragoljub (1981). Njeguši. *Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opštесlovenskim lingvističkim atlasom*. Posebna izdanja, knjiga LV. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
34. Јовановић, Миодраг В. (2005). *Говор Пауновића*. Подгорица: Универзитет Црне Горе.
35. Kapović, Mate (2007). Naglasne paradigmе imeničkih *i*-osnovâ u hrvatskom. *Croatica et Slavica Iadertina*. Zadar: Sveučilište u Zadru. str. 71–79.
36. Kapović, Mate (2010). Naglasak *o*-osnova muškoga roda u hrvatskom – povijesni razvoj. *Filologija* br. 54. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. str. 51–109.
37. Kapović, Mate (2011). Historical development od adjective accentuation in Croatian (suffixless, \*ъпъ and \*-ъкъ adjectives). *Baltistica VII priedas*. str. 103–128, 339–448.
38. Kapović, Mate (2011b). Naglasak imenica srednjeg roda u hrvatskom – povijesni razvoj. *Hrvatski dijalektološki zbornik*, br. 17. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. str. 109–146.
39. Kapović, Mate (2011a). Naglasak *ā*-osnova u hrvatskom – povijesni razvoj. *Hrvatski dijalektološki zbornik* br. 17. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. str. 147–172.
40. Kapović, Mate (2015). *Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika*. Zagreb: Matica hrvatska.
41. Kapović, Mate (2018). Povijest glagolske akcentuacije u štokavskom (i šire). *Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovje* 44/1. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovje. str. 159–285.
42. Kapović, Mate (2023). *Uvod u fonologiju*. Zagreb: Sandorf.

43. Kapović, Mate, Čirgić, Adnan (2022). Akcentuacija imeničkih *o*-osnova muškoga roda u Podgorici. *Lingua Montenegrina*, god. XV/1, br. 29. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost. str. 3–41.
44. Karadžić, Vuk St. (1836). *Narodne srpske poslovice i druge različne, kao one u običaj uzete riječi*. Cetinje: Narodna štamparija. url: <http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/1086> (pristupljeno 30. 3. 2023)
45. Karadžić, Vuk Stef. (1852). *Srpski rječnik istumačen njemačkijem i latinskijem riječima*. Beč: Štamparija Jermenskoga manastira. url: <http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=publications&id=1255&m=2#page/8/mode/2up> (pristupljeno: 6. 6. 2023)
46. Kašić, Zorka (1995). Govor Konavala. *Srpski dijalektološki zbornik XLI*. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut za srpski jezik. str. 246–396.
47. Kašić, Zorka (1995). Govor Konavala. *Srpski dijalektološki zbornik*, knj. XLI. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut za srpski jezik. str. 246–396.
48. Kovačević, Teodora (2019). *Dijalekatske osobine govora Dobrskog Selai*: diplomski rad. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
49. Krivokapić, Miloš (2009). *Jezik u pismima serdara i guvernadura Radonjića*: doktorska disertacija. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet.
50. Krivokapić, Miloš (2012). Leksicki slojevi u jeziku serdara i guvernadura Radonjića, *Zbornik radova Osmi lingvistički skup Boškovićevi dani*, Podgorica: CANU. str. 249–261.
51. Krivokapić, Miloš (2015). Romanizmi u jeziku serdara i guvernadura Radonjića, *Zbornik radova Međunarodni naučni skup Njegoševi dani 5*, Nikšić: Filozofski fakultet, str. 391–397.
52. Krivokapić, Miloš (2016). Neke karakteristike crnogorskog pisanog jezičkog izraza predvukovskog doba: vokalski i konsonantski sistem jezika serdara i guvernadura Radonjića (1714–1828). *Deveti lingvistički skup „Boškovićevi dani“*. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. str. 191–202.
53. Kulišić, Špiro (1980). *O etnogenezi Crnogoraca*. Titograd: Pobjeda.
54. Langston, Keith (2015). *Čakavska prozodija: Naglasni sustavi čakavskih govora*. S engleskoga prevela Anita Peti-Stantić. Zagreb: Matica hrvatska.
55. Lipovac-Radulović, Vesna (2004). *Romanizmi u Crnoj Gori. Jugoistočni dio Boke Kotorske* (treće, dopunjeno izdanje). Novi Sad: MBM-plas.

56. Lisac, Josip (2003). *Hrvatska dijalektologija 1. Hrvatski dijalekti i govorи štokavskog narječja i hrvatski govorи torlačkog narječja*. Zagreb: Goldenmarketing – Tehnička knjiga.
57. Lukežić, Iva (2012). *Zajednička povijest hrvatskih narječja. 1. Fonologija*. Rijeka: Hrvatska sveučilišna naklada – Filozofski fakultet u Rijeci – Katedra Čakavskog sabora Grobničine.
58. Lukežić, Iva (2015). *Zajednička povijest hrvatskih narječja. 2. Morfologija*. Rijeka: Hrvatska sveučilišna naklada – Filozofski fakultet u Rijeci – Katedra Čakavskog sabora Grobničine.
59. Lukežić, Iva, Zubčić, Sanja (2007). *Grobnički govor XX. stoljeća (gramatika i rječnik)*. Katedra Čakavskog sabora Grobničine.
60. Małecki, Mieczysław (2013). Govor Cuca u odnosu na sušedne crnogorske dijalekte (s kartom u tekstu). (Prijevod prof. dr Neda Pintarić. Naslov originala: Gwary Ciciow a ich pochodzenie. Z mapą. u *Lud Slowianski II, Kraków, 1931*). *Lingua Montenegrina*, god. VI/1, br. 11. Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost. str. 647–663.
61. Marković, Ivan (2012). *Uvod u jezičnu morfologiju*. Zagreb: Disput.
62. Marojević, Radmilo (2002/2003). Rekonstrukcija suglasnika u kritičkom izdanju *Gorskog vijenca*. *Naš jezik* XXXIV/3–4. str. 209–233.
63. Marojević, Radmilo (2004). Rekonstrukcija samoglasnika u kritičkom izdanju *Gorskog vijenca*. *Naš jezik* XXXV/1–4. Beograd: Institut za srpski jezik SANU. str. 67–115.
64. Martinović, Anđelka (2004). O etnološkoj, etimološkoj i toponomastičkoj karti Njeguša (sa korišćenom onomastičkom građom... prof. Rada Ljesara). *Bibliografski vjesnik*, god. XXXIII, br. 1-2-3. Cetinje: Centralna narodna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“. str. 151–219.
65. Matasović, Ranko (2008). *Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika*. Zagreb: Matica hrvatska.
66. Matićić, Jelena (2018). *Toponimija Bjeloša s osvrtom na govorne karakteristike*: diplomska rad. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
67. Милетић, д-р Бранко (1940). „Црннички говор“. *Српски дијалектологшки зборник*, књ. IX, Београд. стр. 209–455.
68. Младеновић, др Александар (1973). *Језик владике Данила*. Нови Сад: Матица српска.
69. Mladenović, Aleksandar & Petrović, Dragoljub (1975). O sudbini poluglasnika u zetskim govorima. *Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu*, knj. XVIII/1. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu. str. 139–155.

70. Mladenović, Aleksandar (1979). O današnjem proučavanju jezika mitropolita Petra I Petrovića. *Južnoslovenski filolog* XXXV. Beograd: Institut za srpskohrvatski jezik. str. 201–218.
71. Mladenović, dr Aleksandar (1973). *Jezik vladike Danila*. Novi Sad: Matica srpska.
72. Musić, Srđan (1972). *Romanizmi u severo-zapadnoj Boki Kotorskoj*. Beograd: Filološki fakultet Beogradskog univerziteta.
73. Nakićenović, Sava (2012). *Boka (antropogeografska studija)*. Podgorica – Herceg Novi: CID – Javna ustanova Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novi.
74. Nenezić, Sonja (2010). *Jezik Nikole Petrovića*. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
75. Nikčević, Tomica & Pavićević, Branko (ur.) (1964). *Crnogorske isprave XVI–XIX vijeka*. Cetinje: Arhiv Socijalističke Republike Crne Gore.
76. Nikčević, Vojislav P. (2006). *Jezičke i književne teme*. Cetinje: Institut za crnogorski jezik i jezikoslovje.
77. Nikolić, Berislav M. (1966/67). Upitnik za ispitivanje akcenta u štokavskim govorima. *Južnoslovenski filolog* knj. XXVII, sv. 1–2. Beograd: SAN Institut za srpskohrvatski jezik. str. 302–336.
78. Ostojić, Branislav (1976). *Jezik Petra I Petrovića*. Titograd: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
79. Otašević, Dušan (1999). *Njeguši kroz vrijeme (XIV–XX vijek)*. Podgorica: Muzeji i galerije Podgorice.
80. Otašević, Dušan (2012). *Njeguški rječnik*. Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost.
81. Peco, Asim (1978). *Pregled srpskohrvatskih dijalekata*. Beograd: Naučna knjiga.
82. Peco, Asim (1990). Turcizmi u Njegoševom *Gorskom vijencu. Do Vuka i od Vuka*. Nikšić: Univerzitetska riječ. str. 229–269.
83. Пејановић, Ана (2010). *Фразеологија Горског вијенца: фразеолошки жанрови, културни концепти, руски преводи*. Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности.
84. Pešikan, Mitar (1979). Jedan opšti pogled na crnogorske govore. *Zbornik za filologiju i lingvistiku* XXII/1. Novi Sad: Matica srpska. str. 149–169.
85. Пешикан, Митар Б. (1965). Староцрногорски средњокатунски и љешански говори. *Српски дијалектологички зборник*, knj. XV. Београд: Институт за српскохрватски језик. стр. 1–294.

86. Пешикан, Митар(1985). Имена из ловћенског села Мајстора. *Ономатолошки прилози VI*. Београд: Српска академија наука и уметности. стр. 1–20.
87. Petrović Njegoš, Petar II (1996). *Gorski vijenac*. Priredio Aleksandar Mladenović. Cetinje: Obod.
88. Петровић Његош, Петар II (2005). *Горски вијенац* (критичко издање, текстологија). Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД.
89. Petrović Njegoš, Petar II (2005). *Gorski vijenac*. Sabrana djela, kritičko izdanje. Priredio Aleksandar Mladenović. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
90. Petrović, Dragoljub (1972). Prilog poznavanju govora u okolini Rijeke Crnojevića. *Zbornik za jezik i književnost*, knj. 1. Titograd: Društvo za srpskohrvatski jezik i književnost SR Crne Gore. str. 59–66.
91. Petrović, Dragoljub (1974). O nekim osobinama akcenatskog sistema u govorima Luštice i Krtola. *Zbornik za filologiju i lingvistiku XVII/2*. Novi Sad: Matica srpska. str. 119–124.
92. Rastoder, Šerbo et al. (2006). *Istoriski leksikon Crne Gore*, knj. 2. Podgorica: Daily Press.
93. Rastoder, Šerbo et al. (2006). *Istoriski leksikon Crne Gore*, knj. 4. Podgorica: Daily Press.
94. \_\_\_\_\_ (1983). *Rečnik jezika Petra II Petrovića Njegoša*. Knjiga prva A–O. Izradili Mihailo Stevanović i saradnici Milica Vujanić, Milan Odavić i Milosav Tešić. Beograd – Titograd – Cetinje: Vuk Karadžić – Narodna knjiga – Obod – Prosveta – SANU – SKZ – CANU
95. \_\_\_\_\_ (1983). *Rečnik jezika Petra II Petrovića Njegoša*. Knjiga druga P–Š. Izradili Mihailo Stevanović i saradnici Milica Vujanić, Milan Odavić i Milosav Tešić. Beograd – Titograd – Cetinje: Vuk Karadžić – Narodna knjiga – Obod – Prosveta – SANU – SKZ – CANU
96. Rešetar, Milan (1900). *Die serbokroatische Betonung südwestlicher Mundarten*. Wien: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.
97. Rešetar, Milan (2010). *Štokavski dijalekat* (с Podgorica: Matica crnogorska).
98. Ружичић, Г. (1927). Акценатски систем пљеваљског говора. *Српски дијалектологијски зборник*, књ. III. Београд: Српска краљевска академија. стр. 115–176.
99. Станић, Милија (1958). Глас *j* у ускочком говору. *Јужнословенски филолог XXXIII*, књ. 1–4. Београд: Српска академија наука – Институт за српски језик. стр. 221–226.
100. Станић, Милија (1974). Ускочки говор I. *Српски дијалектологијски зборник*, књ. XX. Београд: Институт за српскохрватски језик. стр. 1–259.

101. Станић, Милија (1977). Ускочки говор II. *Српски дијалектолошки зборник*, књ. XXII. Београд: Институт за српскохрватски језик. стр. 1–157.
102. Станић, Милија (1982). Ускочки акценат. *Српски дијалектолошки зборник*, књ. XVIII. Београд: Српска академија наука и уметности – Институт за српскохрватски језик. стр. 67–191.
103. Stang, Christian S. (1957). *Slavonic Accentuation*. Oslo: I kommisjon hos H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard)
104. Stankiewicz, Edward (1973). The accent and grammatical categories of the *a*-stems in South Slavic. *Južnoslovenski filolog*, knj. XXX, sv. 1–2. Beograd: Institut za srpskohrvatski jezik. str. 193–202.
105. Стевановић, Михаило (1933–1934). Источноцрногорски дијалекат. *Јужнословенски филолог*, књ. XIII. Београд: Српска академија наука. стр. 1–128.
106. Стевановић, Михаило С. (1940). Систем акцентуације у пиперском говору. *Српски дијалектолошки зборник*, књ. X. Београд: Српска краљевска академија. стр. 69–184.
107. Stevanović, Mihailo (1951–1952). Neke osobine Njegoševa jezika. *Južnoslovenski filolog*, XIX, knj. 1–4. Beograd: SAN Institut za srpski jezik. str. 17–33.
108. Stevanović, Mihailo (1990). *O jeziku Gorskog vijenca*. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti – Naučna knjiga.
109. Стијовић, Рада (2004). Фрикативи ф и х у говору Васојевића. *Зборник радова са трећег међународног научног скупа Живот и дело академика Павла Ивића*. Суботица – Нови Сад – Београд: Градска библиотека Суботица, САНУ, Филозофски факултет у Новом Саду, Народна библиотека Србије, Матица српска, Институт за српски језик САНУ. стр. 489–497.
110. Стијовић, Рада (2007). Говор Горњих Васојевића. Српски дијалектолошки зборник, књ. LIV. Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ. стр. 1–323.
111. Stijović, Svetozar (1992). *Slavenizmi u Njegoševim pesničkim delima*. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
112. Šistek, František (2022). *Istorija Crne Gore*. Preveo Adin Ljuca. Podgorica: Matica crnogorska.
113. Тешић, Ана Ж. (2016). *Романизми у народним говорима Старе Црне Горе и Брда* (докторска дисертација). Београд: Универзитет у Београду – Филолошки факултет.

114. Tomanović, dr Vaso (1970). O bokeljskim govorima. *Boka: zbornik radova iz nauke, kulture i umjetnosti* 2. Herceg-Novi: Zavičajni muzej. str. 225–229.
115. Vranić, Silvana (2011). *Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu*: 2. *Morfologija*. Rijeka: Matica hrvatska, Ogranak Novalja – Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.
116. Vujović, Luka (1956). Crnogorski govor. *Enciklopedija Jugoslavije* 2 (Bosna – Dio). Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ. str. 494–495.
117. Вујовић, др Лука (1967). Један периферијски староцрногорски говор (мрковићки) у светлости историје језика, међудијалекатских и међујезичких појава. *Наш језик*, књ. XVI, св. 3. Београд: Институт за српскохрватски језик. стр. 171–192.
118. Вујовић, др Лука (1969). Мрковићки дијалекат (с кратким освртом на сусједне говоре). *Српски дијалектолошки зборник*, књ. XVIII. Београд: Институт за српскохрватски језик. стр. 77–399.
119. Вујовић, Лука (1953–1954). Историјски пресјек губљења глаголске рекције у црногорским говорима. *Јужнословенски филолог* XX, књ. 1–4. Београд: Српска академија наука и Институт за српски језик. стр. 87–126.
120. Вуковић, Јован (1938–1939). Говор Пиве и Дробњака. *Јужнословенски филолог*, књ. XVII, Београд: Српска академија наука. str. 1–113.
121. Vuković, Jovan (1954). Posebni perifrastični modalni glagolski oblici u srpskohrvatskom jeziku. *Radovi II*. Sarajevo: Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine. str. 5–43.
122. Vukša Nahod, Perina (2014). *Fonologija i morfologija mjesnih govora slivanjskoga područja*. Doktorska disertacija. Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet.
123. Vukša Nahod, Perina (2015). Naglasak imenica *e*-vrste i *i*-vrste u slivanjskim govorima. *Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovje* 44/1. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovje br. 41/1. str. 163–186.
124. Вушовић, Данило (1927). Дијалекат источне Херцеговине. *Српски дијалектолошки зборник*, књ. III. Београд: Српска краљевска академија.
125. Вушовић, Данило (1930). „Прилози проучавању Његошева језика“. *Јужнословенски филолог*, књ. IX, стр. 93–196.
126. Zubčić, Sanja (2006). *Akcenatski tipovi imenica i glagola u sjeverozapadnim čakavskim govorima (dijakronički i sinkronički aspekt)*. Doktorska disertacija. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

127. Zubčić, Sanja (2010). „Akcenatski tip C imenica muškog roda u sjeverozapadnim čakavskim govorima“, *Hrvatski dijalektološki zbornik*, 16, str. 157–170.

## SAŽETAK

Njeguški govor pripada katunskim govorima koji su dio lovčensko-rumijske skupine staroštakavskih crnogorskih govora. Ovaj je govor posebno prestižan u Crnoj Gori jer je zavičajni idiom vladara i vladika posljednje crnogorske dinastije – dinastije Petrovića (17. – 20. st.) čiji su članovi za sobom ostavili brojne tekstove književnog, kulturnog i historiografskog karaktera. Unatoč tome, govor Njeguša ovo je prvi njegov detaljan opis, premda se već desetljećima naglašava nužnost takvoga opisa zarad što kvalitetnijeg prikaza jezika tekstova dinastije Petrovića.

Budući da su danas njeguška sela velikim dijelom napuštena, a govor stanovnika ubrzano se mijenja (zbog iseljavanja i povećane mobilnosti stanovništva, obrazovanja, medija, ali i činjenice da su Njeguši postali turistički centar), autentične je govornike teško naći.

Na temelju osobnih terenskih istraživanja, transkribiranih zapisa s ranijih terenskih istraživanja te audiozapisa s relevantnim izvornim govornicima, u ovoj je radnji opisana fonologija, morfologija, sintaksa njeguškoga govora uz napomene o leksici. Opis je dat na sinhronoj ravni. U fonološkome dijelu opisan su konsonantski, vokalski i akcenatski sistem. Morfološkom su obuhvaćene sve vrste riječi, a primat je dat promjenljivima. Akcenatska je tipologija data kroz morfološke paradigmе. Morfološki i fonološki dio rađeni su u određenoj mjeri i na osnovu posebno kreiranoga upitnika. Sintaksičke bilješke date su na osnovu spontanoga govora.

Zabilježene su promjene u govoru u zapisima nastalim u zadnjih 50 godina. Promjene su uveliko posljedica upliva standardnoga varijeteta kroz obrazovanje.

Ključne riječi: štokavsko narječe, podlovćenska grana, fonologija, konsonantizam, vokalizam, prozodija, morfologija, akcenatske paradigmе, sintaksa, leksika

## SUMMARY

The dialect of Njeguši belongs to the Katunian speech group, which is part of the Lovćen-Rumija group of Montenegrin Old Štokavian speeches. This dialect has a specific prestige in Montenegro because it is the native idiom of the rulers and bishops of the last Montenegrin dynasty – the Petrović dynasty (17th – 20<sup>th</sup> centuries), who left behind numerous texts of a literary, cultural and historiographical nature. Despite this, this is the first detailed description of this dialect, although the necessity of such a description has been emphasized for the sake of the highest quality presentation of the language of the given texts.

Since villages of Njeguši are largely abandoned today, and the speech of the inhabitants is rapidly changing (due to emigration and increased mobility of the population, education, media, but also due to the fact that Njeguši have become a tourist center), finding authentic speakers is rather difficult.

On the basis of the results of personal field research, transcripts of records from earlier field researches and older audio-recordings with relevant native speakers, this thesis provides a description of the phonology, morphology and syntax of Njeguši dialect, as well as elements of lexis.

The description is synchronous. In the phonological part, the consonant, vowel and accent systems are described. Morphology covers all types of words. Accent typology is given through morphological paradigms. The morphological and phonological part were done to a certain extent on the basis of a specially created questionnaire. Notes on syntax are given based on spontaneous speech.

Changes in speech have been diagnosed in records created in the last 50 years. They are largely result of the influence of the standard variety through education.

Key words: Štokavian dialect, Sub-Lovćen dialect branch, phonology, consonants, vowels, prosody, morphology, accent paradigms, syntax, lexis

## ŽIVOTOPIS

**Jelena Šušanj** rođena je 9. decembra 1980. godine u Podgorici, đe je završila osnovnu školu i Filološku gimnaziju. Diplomirala je na Filozofskome fakultetu u Nikšiću (Odsjek za srpski jezik i južnoslovenske književnosti). Poslijediplomski doktorski studij *Jezikoslovje* na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera upisala je studijske 2010/2011. godine.

Bila je zapošljena u Matici crnogorskoj i na Institutu za crnogorski jezik i književnost od njegova osnivanja 2010. godine do gašenja 2014. godine.

Radi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost kao saradnica u nastavi iz oblasti lingvistike na osnovnome i master studiju. Članica je Crnogorskoga PEN centra. Članica je Tehničkoga komiteta 016 – Kodifikacija jezika pri Institutu za standardizaciju Crne Gore.

Kao članica Ekspertske komisije za standardizaciju crnogorskoga jezika bila je dio odbora koji je izradio Pravopis crnogorskoga jezika (2010).

Izlagala je na više konferencija u Crnoj Gori i inostranstvu. Autorka je više radova u časopisima i zbornicima. Koautorka je dvaju akcentoloških priručnika, pet udžbenika crnogorskoga jezika za osnovnu i srednju školu – kao maternjega i nematernjega te udžbenika opšte lingvistike za filološku gimnaziju.

Govori engleski i ruski jezik.